

Raw data packet server for Wellfleet Atlantic Bluff Station (FW3885), Wellfleet, MA

Show last X hours: 24 Anemometer display:  Sensor frequency (Hz)  Calibrated Wind Speed (mph)

Submit

A1 = A.S. Richards C5C-1263-2-SP (SN #25159) (Displayed maxima - Inst: 84.2mph @ 14:46:25 0.1s: 83.8mph @ 14:46:25 1/2-s: 83.3mph @ 14:46:25 1s: 82.1mph @ 14:46:25 3s: 79.6mph @ 14:46:27 60s: 68.2mph @ 17:15:31 120s: 66.2mph @ 16:06:18)

A2 = R.M. Young 05103 (Displayed maxima - Inst: 87.1mph @ 14:46:25 0.1s: 86.6mph @ 14:46:25 1/2-s: 85.1mph @ 14:46:25 1s: 83.5mph @ 14:46:25 3s: 80.7mph @ 14:46:27 60s: 67.8mph @ 17:15:30 120s: 65.6mph @ 16:06:18)

A3 = Adolf Thies, GmbH CLIMA™ First-Class Advanced 4.3351.10.000 (SN #05156209) (Displayed maxima - Inst: 86.2mph @ 14:46:25 0.1s: 85.7mph @ 14:46:25 1/2-s: 84.2mph @ 14:46:25 1s: 83.3mph @ 14:46:25 3s: 79.8mph @ 14:46:27 60s: 66.8mph @ 17:15:30 120s: 64.9mph @ 16:06:18)

Table with 15 columns: Received / Valid Period, Station Pressure, Battery, Air Temp / RH, Board Temp, Wind Dir, A1 Max, A1 Min, A1 Pulses / Avg, A2 Max, A2 Min, A2 Pulses / Avg, A3 Max, A3 Min, A3 Pulses / Avg. Rows contain time-series data for three sensors (A1, A2, A3) from 2022-01-30.

AM EST  2022-01-30 12:00:10 AM EST to 2022-01-30 12:02:10 AM EST (120s)						@ 5:00:35 (½-s) <b>23.9mph</b> @ 5:00:35 (1s) <b>23.5mph</b> @ 5:00:35 (3s) <b>18.4mph</b> @ 5:00:58 (60s) <b>16.2mph</b> @ 5:01:58 (120s)	9.0mph @ 5:01:04 (½-s) <b>9.1mph</b> @ 5:01:04 (1s) <b>9.5mph</b> @ 5:01:06 (3s) <b>13.2mph</b> @ 5:00:10 (60s) <b>13.2mph</b> @ 5:00:23 (120s)	15.8mph	@ 5:00:32 (0.1s) <b>26.5mph</b> @ 5:00:33 (½-s) <b>26.2mph</b> @ 5:00:34 (1s) <b>25.8mph</b> @ 5:00:35 (3s) <b>19.4mph</b> @ 5:00:55 (60s) <b>17.1mph</b> @ 5:01:58 (120s)	8.2mph @ 5:01:00 (0.1s) <b>8.3mph</b> @ 5:01:00 (½-s) <b>8.4mph</b> @ 5:01:00 (1s) <b>9.7mph</b> @ 5:01:01 (3s) <b>14.3mph</b> @ 5:00:10 (60s) <b>14.1mph</b> @ 5:00:22 (120s)	16.7mph	@ 5:00:33 (½-s) <b>25.0mph</b> @ 5:00:33 (1s) <b>24.5mph</b> @ 5:00:35 (3s) <b>18.7mph</b> @ 5:00:56 (60s) <b>16.5mph</b> @ 5:01:58 (120s)	8.4mph @ 5:01:01 (1s) <b>9.6mph</b> @ 5:01:02 (3s) <b>13.6mph</b> @ 5:00:14 (60s) <b>13.5mph</b> @ 5:00:19 (120s)	16.1mph
2022-01-30 12:00:15 AM EST  2022-01-29 11:59:10 PM EST to 2022-01-30 12:00:10 AM EST (60s)	993.15mb	4.71V	16.3°F 98%	28.2°F	<b>WNW</b> (301°)	<b>22.5mph</b> at 5:00:03 <b>22.3mph</b> @ 5:00:03 (½-s) <b>22.2mph</b> @ 5:00:03 (1s) <b>21.1mph</b> @ 5:00:04 (3s) <b>13.7mph</b> @ 4:59:10 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:59:10 (120s)	<b>7.5mph</b> at 4:59:34 <b>7.6mph</b> @ 4:59:34 (½-s) <b>7.6mph</b> @ 4:59:35 (1s) <b>7.9mph</b> @ 4:59:35 (3s) <b>11.6mph</b> @ 4:59:49 (60s) <b>13.3mph</b> @ 5:00:00 (120s)	969 / 13.2mph	<b>24.6mph</b> at 5:00:02 <b>24.5mph</b> @ 5:00:03 (0.1s) <b>24.3mph</b> @ 5:00:03 (½-s) <b>24.0mph</b> @ 5:00:03 (1s) <b>22.8mph</b> @ 5:00:03 (3s) <b>14.4mph</b> @ 4:59:13 (60s) <b>17.9mph</b> @ 4:59:17 (120s)	<b>7.5mph</b> at 4:59:34 <b>7.5mph</b> @ 4:59:34 (0.1s) <b>7.7mph</b> @ 4:59:34 (½-s) <b>8.1mph</b> @ 4:59:35 (1s) <b>8.9mph</b> @ 4:59:35 (3s) <b>12.6mph</b> @ 4:59:48 (60s) <b>14.1mph</b> @ 4:59:59 (120s)	3792 / 14.3mph	<b>22.7mph</b> at 5:00:03 <b>22.3mph</b> @ 5:00:03 (½-s) <b>22.1mph</b> @ 5:00:03 (1s) <b>21.0mph</b> @ 5:00:03 (3s) <b>14.0mph</b> @ 4:59:13 (60s) <b>17.2mph</b> @ 4:59:10 (120s)	<b>7.7mph</b> at 4:59:43 <b>7.8mph</b> @ 4:59:44 (1s) <b>8.2mph</b> @ 4:59:31 (3s) <b>12.1mph</b> @ 4:59:48 (60s) <b>13.6mph</b> @ 5:00:00 (120s)	7592 / 13.7mph
2022-01-29 11:59:15 PM EST  2022-01-29 11:58:10 PM EST to 2022-01-29 11:59:10 PM EST (60s)	993.29mb	4.72V	16.3°F 98%	28.2°F	<b>NW</b> (306°)	<b>23.4mph</b> at 4:58:19 <b>23.1mph</b> @ 4:58:19 (½-s) <b>22.9mph</b> @ 4:58:19 (1s) <b>22.4mph</b> @ 4:58:21 (3s) <b>21.3mph</b> @ 4:58:24 (60s) <b>19.4mph</b> @ 4:58:10 (120s)	<b>8.1mph</b> at 4:59:00 <b>8.1mph</b> @ 4:59:00 (½-s) <b>8.2mph</b> @ 4:59:00 (1s) <b>8.4mph</b> @ 4:59:01 (3s) <b>13.7mph</b> @ 4:59:09 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:59:09 (120s)	1008 / 13.7mph	<b>25.8mph</b> at 4:58:15 <b>25.7mph</b> @ 4:58:15 (0.1s) <b>25.4mph</b> @ 4:58:19 (½-s) <b>25.0mph</b> @ 4:58:19 (1s) <b>23.9mph</b> @ 4:58:19 (3s) <b>22.4mph</b> @ 4:58:24 (60s) <b>20.5mph</b> @ 4:58:10 (120s)	<b>8.1mph</b> at 4:58:58 <b>8.2mph</b> @ 4:58:58 (0.1s) <b>8.3mph</b> @ 4:58:58 (½-s) <b>8.4mph</b> @ 4:58:58 (1s) <b>8.8mph</b> @ 4:58:59 (3s) <b>14.4mph</b> @ 4:59:09 (60s) <b>17.9mph</b> @ 4:59:09 (120s)	3818 / 14.4mph	<b>25.4mph</b> at 4:58:19 <b>24.9mph</b> @ 4:58:19 (½-s) <b>24.6mph</b> @ 4:58:19 (1s) <b>23.4mph</b> @ 4:58:17 (3s) <b>21.3mph</b> @ 4:58:24 (60s) <b>19.6mph</b> @ 4:58:10 (120s)	<b>7.8mph</b> at 4:58:58 <b>8.1mph</b> @ 4:58:58 (1s) <b>8.5mph</b> @ 4:59:00 (3s) <b>13.9mph</b> @ 4:59:09 (60s) <b>17.2mph</b> @ 4:59:09 (120s)	7727 / 13.9mph
2022-01-29 11:58:15 PM EST  2022-01-29 11:57:10 PM EST to 2022-01-29 11:58:10 PM EST (60s)	993.23mb	4.72V	16.3°F 98%	28.2°F	<b>WNW</b> (291°)	<b>36.1mph</b> at 4:57:44 <b>36.0mph</b> @ 4:57:44 (0.1s) <b>35.5mph</b> @ 4:57:44 (½-s) <b>35.2mph</b> @ 4:57:44 (1s) <b>33.7mph</b> @ 4:57:46 (3s) <b>21.4mph</b> @ 4:57:57 (60s) <b>20.0mph</b> @ 4:57:56 (120s)	<b>13.3mph</b> at 4:57:23 <b>13.4mph</b> @ 4:57:23 (½-s) <b>13.5mph</b> @ 4:57:23 (1s) <b>14.1mph</b> @ 4:57:24 (3s) <b>15.6mph</b> @ 4:57:33 (60s) <b>19.2mph</b> @ 4:57:41 (120s)	1563 / 20.4mph	<b>40.8mph</b> at 4:57:43 <b>40.7mph</b> @ 4:57:43 (0.1s) <b>39.9mph</b> @ 4:57:44 (½-s) <b>38.9mph</b> @ 4:57:44 (1s) <b>36.4mph</b> @ 4:57:46 (3s) <b>22.8mph</b> @ 4:57:57 (60s) <b>21.2mph</b> @ 4:57:56 (120s)	<b>13.0mph</b> at 4:57:29 <b>13.0mph</b> @ 4:57:29 (0.1s) <b>13.6mph</b> @ 4:57:29 (½-s) <b>14.1mph</b> @ 4:57:29 (1s) <b>14.8mph</b> @ 4:57:24 (3s) <b>22.8mph</b> @ 4:57:32 (60s) <b>20.3mph</b> @ 4:57:41 (120s)	5751 / 21.5mph	<b>39.6mph</b> at 4:57:44 <b>38.4mph</b> @ 4:57:44 (½-s) <b>37.8mph</b> @ 4:57:44 (1s) <b>35.8mph</b> @ 4:57:46 (3s) <b>21.9mph</b> @ 4:57:58 (60s) <b>20.3mph</b> @ 4:57:57 (120s)	<b>12.3mph</b> at 4:57:39 <b>12.5mph</b> @ 4:57:29 (½-s) <b>12.8mph</b> @ 4:57:29 (1s) <b>13.9mph</b> @ 4:57:40 (3s) <b>15.7mph</b> @ 4:57:32 (60s) <b>19.4mph</b> @ 4:57:41 (120s)	11598 / 20.6mph
2022-01-29 11:57:16 PM EST  2022-01-29 11:56:10 PM EST to 2022-01-29 11:57:10 PM EST (60s)	993.03mb	4.72V	16.3°F 98%	28.3°F	<b>NW</b> (312°)	<b>28.6mph</b> at 4:56:21 <b>28.2mph</b> @ 4:56:21 (½-s) <b>28.1mph</b> @ 4:56:21 (1s) <b>26.9mph</b> @ 4:56:15 (3s) <b>23.9mph</b> @ 4:56:30 (60s) <b>19.7mph</b> @ 4:57:09 (120s)	<b>8.5mph</b> at 4:56:50 <b>8.6mph</b> @ 4:56:50 (½-s) <b>8.7mph</b> @ 4:56:51 (1s) <b>9.0mph</b> @ 4:56:52 (3s) <b>18.4mph</b> @ 4:57:04 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:56:10 (120s)	1405 / 18.5mph	<b>31.6mph</b> at 4:56:14 <b>31.5mph</b> @ 4:56:14 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 4:56:14 (½-s) <b>30.7mph</b> @ 4:56:14 (1s) <b>29.6mph</b> @ 4:56:15 (3s) <b>25.5mph</b> @ 4:56:30 (60s) <b>21.0mph</b> @ 4:57:09 (120s)	<b>7.6mph</b> at 4:56:37 <b>7.6mph</b> @ 4:56:37 (0.1s) <b>7.9mph</b> @ 4:56:38 (½-s) <b>8.0mph</b> @ 4:56:38 (1s) <b>8.8mph</b> @ 4:56:40 (3s) <b>19.5mph</b> @ 4:57:03 (60s) <b>17.7mph</b> @ 4:56:10 (120s)	5216 / 19.5mph	<b>30.4mph</b> at 4:56:21 <b>29.9mph</b> @ 4:56:21 (½-s) <b>29.1mph</b> @ 4:56:21 (1s) <b>27.9mph</b> @ 4:56:12 (3s) <b>24.4mph</b> @ 4:56:29 (60s) <b>20.1mph</b> @ 4:57:09 (120s)	<b>8.1mph</b> at 4:56:50 <b>8.3mph</b> @ 4:56:50 (1s) <b>8.7mph</b> @ 4:56:52 (3s) <b>15.6mph</b> @ 4:57:03 (60s) <b>17.0mph</b> @ 4:56:10 (120s)	10399 / 18.5mph
2022-01-29 11:56:15 PM EST  2022-01-29 11:54:10 PM EST to 2022-01-29 11:56:10 PM EST (120s)	993.06mb	4.73V	16.3°F 98%	28.3°F	<b>NW</b> (312°)	<b>31.0mph</b> at 4:55:40 <b>30.9mph</b> @ 4:55:40 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 4:55:40 (½-s) <b>30.4mph</b> @ 4:55:41 (1s) <b>29.2mph</b> @ 4:55:42 (3s) <b>20.9mph</b> @ 4:56:10 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:54:10 (120s)	<b>8.4mph</b> at 4:54:24 <b>8.4mph</b> @ 4:54:24 (½-s) <b>8.4mph</b> @ 4:54:24 (1s) <b>8.7mph</b> @ 4:54:25 (3s) <b>11.4mph</b> @ 4:54:56 (60s) <b>13.4mph</b> @ 4:55:29 (120s)	2479 / 16.5mph	<b>34.2mph</b> at 4:55:40 <b>34.1mph</b> @ 4:55:40 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 4:55:40 (½-s) <b>33.5mph</b> @ 4:55:40 (1s) <b>31.9mph</b> @ 4:55:42 (3s) <b>22.4mph</b> @ 4:56:10 (60s) <b>18.3mph</b> @ 4:54:10 (120s)	<b>7.7mph</b> at 4:54:54 <b>7.7mph</b> @ 4:54:54 (0.1s) <b>7.9mph</b> @ 4:54:54 (½-s) <b>8.4mph</b> @ 4:54:55 (1s) <b>9.4mph</b> @ 4:54:24 (3s) <b>12.4mph</b> @ 4:54:58 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:55:28 (120s)	9457 / 17.7mph	<b>33.9mph</b> at 4:55:40 <b>33.3mph</b> @ 4:55:40 (½-s) <b>32.4mph</b> @ 4:55:40 (1s) <b>31.0mph</b> @ 4:55:42 (3s) <b>21.6mph</b> @ 4:56:09 (60s) <b>17.5mph</b> @ 4:54:10 (120s)	<b>8.4mph</b> at 4:54:24 <b>8.5mph</b> @ 4:54:24 (1s) <b>9.2mph</b> @ 4:54:25 (3s) <b>11.9mph</b> @ 4:54:59 (60s) <b>13.8mph</b> @ 4:55:28 (120s)	19041 / 17.0mph
2022-01-29 11:54:15 PM EST  2022-01-29 11:53:10 PM EST to	993.22mb	4.71V	16.3°F 98%	28.3°F	<b>WNW</b> (302°)	<b>22.1mph</b> at 4:53:24 <b>21.9mph</b> @ 4:53:47 (½-s) <b>21.7mph</b> @ 4:53:24 (1s) <b>21.2mph</b> @ 4:53:25 (3s) <b>19.2mph</b>	<b>8.7mph</b> at 4:54:09 <b>8.7mph</b> @ 4:54:09 (½-s) <b>8.9mph</b> @ 4:54:09 (1s) <b>9.5mph</b> @ 4:54:09 (3s) <b>15.1mph</b>	1124 / 15.1mph	<b>25.2mph</b> at 4:53:24 <b>25.1mph</b> @ 4:53:24 (0.1s) <b>24.6mph</b> @ 4:53:24 (½-s) <b>24.2mph</b> @ 4:53:24 (1s) <b>23.1mph</b>	<b>9.4mph</b> at 4:54:07 <b>9.4mph</b> @ 4:54:07 (0.1s) <b>9.5mph</b> @ 4:54:07 (½-s) <b>9.8mph</b> @ 4:54:07 (1s)	4323 / 16.3mph	<b>24.1mph</b> at 4:53:24 <b>23.8mph</b> @ 4:53:24 (½-s) <b>23.3mph</b> @ 4:53:24 (1s) <b>22.2mph</b> @ 4:53:26 (3s) <b>19.7mph</b>	<b>9.7mph</b> at 4:53:56 <b>9.7mph</b> @ 4:53:56 (½-s) <b>9.9mph</b> @ 4:53:57 (1s) <b>10.4mph</b> @ 4:53:58 (3s) <b>15.6mph</b>	8740 / 15.6mph

2022-01-29 11:54:10 PM EST (60s)						@ 4:53:10 (60s) <b>19.8mph</b> @ 4:53:32 (120s)	@ 4:54:09 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:54:09 (120s)		@ 4:53:47 (3s) <b>20.4mph</b> @ 4:53:27 (60s) <b>20.9mph</b> @ 4:53:26 (120s)	<b>10.5mph</b> @ 4:54:09 (3s) <b>16.2mph</b> @ 4:54:09 (60s) <b>18.3mph</b> @ 4:54:09 (120s)		@ 4:53:27 (60s) <b>20.0mph</b> @ 4:53:32 (120s)	@ 4:54:09 (60s) <b>17.5mph</b> @ 4:54:09 (120s)	
2022-01-29 11:53:15 PM EST  2022-01-29 11:52:10 PM EST to 2022-01-29 11:53:10	993.21mb	4.72V	16.4°F 98%	28.3°F	<b>WNW</b> (293°)	<b>28.8mph</b> at 4:52:31 <b>28.3mph</b> @ 4:52:31 (½-s) <b>28.0mph</b> @ 4:52:31 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:52:33 (3s) <b>21.6mph</b> @ 4:52:43 (60s) <b>19.8mph</b> @ 4:52:56	<b>13.2mph</b> at 4:53:07 <b>13.4mph</b> @ 4:53:07 (½-s) <b>13.7mph</b> @ 4:53:07 (1s) <b>14.8mph</b> @ 4:53:08 (3s) <b>19.2mph</b> @ 4:53:09 (60s) <b>19.1mph</b> @ 4:52:27	1466 / 19.2mph	<b>31.6mph</b> at 4:52:34 <b>31.4mph</b> @ 4:52:34 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 4:52:29 (½-s) <b>29.6mph</b> @ 4:52:29 (1s) <b>28.8mph</b> @ 4:52:31 (3s) <b>22.6mph</b> @ 4:52:42	<b>10.7mph</b> at 4:52:54 <b>10.8mph</b> @ 4:52:54 (0.1s) <b>11.8mph</b> @ 4:52:54 (½-s) <b>13.3mph</b> @ 4:52:55 (1s) <b>14.1mph</b> @ 4:52:27 (3s) <b>20.3mph</b> @ 4:53:09	5427 / 20.3mph	<b>30.1mph</b> at 4:52:34 <b>29.5mph</b> @ 4:52:34 (½-s) <b>28.9mph</b> @ 4:52:34 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:52:35 (3s) <b>21.4mph</b> @ 4:52:42 (60s) <b>20.0mph</b> @ 4:52:10	<b>11.4mph</b> at 4:52:24 <b>11.5mph</b> @ 4:52:24 (½-s) <b>12.2mph</b> @ 4:52:25 (1s) <b>12.9mph</b> @ 4:52:26 (3s) <b>19.4mph</b> @ 4:53:09 (60s) <b>19.3mph</b> @ 4:52:27	10897 / 19.4mph

PM EST (60s)						(120s)	(120s)		(60s) 21.0mph @ 4:52:53 (120s)	(60s) 20.2mph @ 4:52:27 (120s)		(120s)	(120s)		
2022-01-29 11:52:15 PM EST	993.03mb	4.72V	16.4°F 98%	28.3°F	WNW (296°)	29.2mph at 4:52:04	12.4mph at 4:51:18	1551 / 20.2mph	31.4mph at 4:52:02	12.5mph at 4:51:52	5709 / 21.4mph	31.3mph @ 4:52:02 (0.1s)	12.6mph @ 4:51:52 (0.1s)	31.3mph at 4:52:02	12.6mph at 4:51:17
2022-01-29 11:51:10 PM EST to 2022-01-29 11:52:10 PM EST (60s)						28.5mph @ 4:52:04 (½-s)	12.5mph @ 4:51:18 (½-s)		31.1mph @ 4:52:02 (½-s)	12.9mph @ 4:51:52 (½-s)		30.6mph @ 4:52:02 (½-s)	12.7mph @ 4:51:17 (½-s)		
28.0mph @ 4:51:48 (1s)						12.5mph @ 4:51:18 (1s)	30.5mph @ 4:52:02 (1s)		13.2mph @ 4:51:17 (1s)	30.0mph @ 4:52:03 (1s)		12.9mph @ 4:51:17 (1s)			
27.1mph @ 4:52:05 (3s)						13.2mph @ 4:51:19 (3s)	28.3mph @ 4:52:04 (3s)		14.1mph @ 4:51:18 (3s)	27.5mph @ 4:52:04 (3s)		13.4mph @ 4:51:18 (3s)			
20.2mph @ 4:52:09 (60s)						17.4mph @ 4:51:42 (60s)						20.4mph @ 4:52:09 (60s)	17.8mph @ 4:51:42 (60s)		17.8mph @ 4:51:32 (120s)
19.7mph @ 4:52:09 (120s)						18.1mph @ 4:51:32 (120s)						20.0mph @ 4:52:09 (120s)	18.4mph @ 4:51:32 (120s)		18.4mph @ 4:51:32 (120s)
2022-01-29 11:51:15 PM EST	993.25mb	4.72V	16.4°F 98%	28.4°F	NW (314°)	27.2mph at 4:50:35	13.2mph at 4:50:48	1457 / 19.1mph	31.0mph at 4:50:35	12.3mph at 4:50:47	5424 / 20.3mph	30.9mph @ 4:50:35 (0.1s)	12.4mph @ 4:50:47 (0.1s)	28.5mph at 4:50:36	13.9mph at 4:50:53
2022-01-29 11:50:10 PM EST to 2022-01-29 11:51:10 PM EST (60s)						26.6mph @ 4:50:35 (½-s)	13.4mph @ 4:50:48 (½-s)		30.2mph @ 4:50:35 (½-s)	12.5mph @ 4:50:48 (½-s)		27.9mph @ 4:50:34 (½-s)	14.1mph @ 4:50:53 (½-s)		
26.2mph @ 4:50:35 (1s)						13.6mph @ 4:50:48 (1s)	29.2mph @ 4:50:35 (1s)		13.1mph @ 4:50:48 (1s)	27.2mph @ 4:50:34 (1s)		14.3mph @ 4:50:48 (1s)			
25.9mph @ 4:50:36 (3s)						14.4mph @ 4:50:48 (3s)	28.3mph @ 4:50:36 (3s)		14.8mph @ 4:50:48 (3s)	27.1mph @ 4:50:36 (3s)		15.0mph @ 4:50:48 (3s)			
19.8mph @ 4:50:10 (60s)						18.3mph @ 4:50:31 (60s)						19.9mph @ 4:50:59 (60s)	18.3mph @ 4:50:29 (60s)		18.3mph @ 4:51:09 (120s)
21.0mph @ 4:50:10 (120s)						19.4mph @ 4:51:10 (120s)						21.2mph @ 4:50:10 (120s)	19.7mph @ 4:51:09 (120s)		19.7mph @ 4:51:09 (120s)
2022-01-29 11:50:15 PM EST	993.15mb	4.70V	16.4°F 98%	28.4°F	NW (304°)	30.5mph at 4:49:10	11.8mph at 4:49:48	1514 / 19.8mph	30.7mph at 4:49:11	3.1mph at 4:49:48	5450 / 20.4mph	30.6mph @ 4:49:11 (0.1s)	7.1mph @ 4:49:47 (0.1s)	30.8mph at 4:49:11	8.7mph at 4:49:47
2022-01-29 11:49:10 PM EST to 2022-01-29 11:50:10 PM EST (60s)						31.4mph @ 4:49:10 (½-s)	12.3mph @ 4:49:48 (½-s)		31.9mph @ 4:49:10 (½-s)	3.6mph @ 4:49:48 (½-s)		32.5mph @ 4:49:10 (½-s)	8.9mph @ 4:49:48 (1s)		
31.1mph @ 4:49:10 (1s)						13.0mph @ 4:49:50 (1s)	33.6mph @ 4:49:10 (1s)		4.5mph @ 4:49:48 (1s)	31.6mph @ 4:49:11 (1s)		9.9mph @ 4:49:49 (3s)			
30.6mph @ 4:49:10 (3s)						13.3mph @ 4:50:09 (3s)	33.1mph @ 4:49:10 (3s)		7.4mph @ 4:49:49 (3s)	31.6mph @ 4:49:11 (3s)		19.6mph @ 4:50:10 (3s)			
22.7mph @ 4:49:34 (60s)						19.8mph @ 4:50:09 (60s)						23.2mph @ 4:49:34 (60s)	19.8mph @ 4:49:10 (60s)		19.8mph @ 4:49:10 (120s)
21.2mph @ 4:50:05 (120s)						19.5mph @ 4:49:10 (120s)						22.7mph @ 4:49:38 (120s)	20.8mph @ 4:49:10 (120s)		20.8mph @ 4:49:39 (120s)
2022-01-29 11:49:15 PM EST	992.67mb	4.71V	16.4°F 98%	28.4°F	WNW (301°)	33.3mph at 4:49:09	13.5mph at 4:48:29	1718 / 22.2mph	38.6mph at 4:49:08	12.6mph at 4:48:26	6372 / 23.8mph	33.2mph @ 4:49:09 (0.1s)	13.1mph @ 4:48:27 (0.1s)	36.7mph at 4:49:08	13.0mph at 4:48:27
2022-01-29 11:48:10 PM EST to 2022-01-29 11:49:10 PM EST (60s)						33.2mph @ 4:49:09 (½-s)	13.7mph @ 4:48:29 (½-s)		37.6mph @ 4:49:09 (½-s)	13.1mph @ 4:48:27 (½-s)		35.9mph @ 4:49:09 (½-s)	13.2mph @ 4:48:30 (½-s)		
33.0mph @ 4:49:09 (1s)						13.9mph @ 4:48:27 (1s)	36.6mph @ 4:49:09 (1s)		13.7mph @ 4:48:27 (1s)	35.0mph @ 4:49:09 (1s)		13.2mph @ 4:48:30 (1s)			
32.7mph @ 4:49:09 (3s)						14.3mph @ 4:48:31 (3s)	32.6mph @ 4:48:11 (3s)		14.7mph @ 4:48:29 (3s)	30.3mph @ 4:48:12 (3s)		14.0mph @ 4:48:29 (3s)			
30.0mph @ 4:48:12 (60s)						16.7mph @ 4:48:10 (60s)						22.7mph @ 4:49:09 (60s)	16.8mph @ 4:48:10 (60s)		16.8mph @ 4:48:10 (120s)
22.2mph @ 4:49:09 (60s)						17.4mph @ 4:48:10 (60s)						19.7mph @ 4:49:09 (60s)	17.6mph @ 4:48:10 (60s)		17.6mph @ 4:48:10 (120s)
19.4mph @ 4:49:09 (120s)						19.4mph @ 4:48:10 (120s)						20.8mph @ 4:49:09 (120s)	18.6mph @ 4:48:10 (120s)		18.6mph @ 4:48:10 (120s)
2022-01-29 11:48:15 PM EST	992.96mb	4.72V	16.5°F 98%	28.4°F	NW (309°)	32.3mph at 4:48:09	12.7mph at 4:47:22	1254 / 16.7mph	37.1mph at 4:48:09	8.2mph at 4:47:10	4759 / 17.9mph	32.1mph @ 4:48:09 (0.1s)	8.7mph @ 4:47:10 (0.1s)	33.2mph at 4:48:09	10.5mph at 4:47:10
2022-01-29 11:47:10 PM EST to 2022-01-29 11:48:10 PM EST (60s)						31.9mph @ 4:48:09 (½-s)	12.8mph @ 4:47:22 (½-s)		35.8mph @ 4:48:09 (½-s)	10.7mph @ 4:47:10 (½-s)		32.4mph @ 4:48:09 (½-s)	10.5mph @ 4:47:10 (½-s)		
31.3mph @ 4:48:10 (1s)						12.9mph @ 4:47:22 (1s)	34.9mph @ 4:48:09 (1s)		11.3mph @ 4:47:10 (1s)	30.7mph @ 4:48:09 (1s)		10.9mph @ 4:47:10 (1s)			
25.7mph @ 4:48:10 (3s)						13.3mph @ 4:48:00 (3s)	28.1mph @ 4:48:09 (3s)		12.9mph @ 4:47:11 (3s)	25.1mph @ 4:48:09 (3s)		11.7mph @ 4:47:21 (3s)			
18.2mph @ 4:47:10 (60s)						15.6mph @ 4:47:41 (60s)						18.4mph @ 4:47:10 (60s)	15.4mph @ 4:47:41 (60s)		15.4mph @ 4:48:05 (120s)
18.3mph @ 4:47:13 (120s)						17.1mph @ 4:48:05 (120s)						18.5mph @ 4:47:12 (120s)	17.3mph @ 4:48:05 (120s)		17.3mph @ 4:48:05 (120s)
2022-01-29 11:47:15 PM EST	993.04mb	4.71V	16.5°F 98%	28.4°F	NW (312°)	27.0mph at 4:46:27	13.1mph at 4:47:09	1384 / 18.2mph	30.0mph at 4:46:26	9.9mph at 4:46:58	5185 / 19.4mph	26.9mph @ 4:46:27 (½-s)	9.9mph @ 4:46:58 (0.1s)	28.2mph at 4:46:26	9.5mph at 4:46:56
2022-01-29 11:46:10 PM EST to 2022-01-29 11:47:10 PM EST (60s)						26.6mph @ 4:46:27 (1s)	13.7mph @ 4:47:09 (1s)		29.7mph @ 4:46:27 (1s)	10.2mph @ 4:46:58 (1s)		27.7mph @ 4:46:27 (1s)	9.6mph @ 4:46:56 (½-s)		
25.7mph @ 4:46:29 (3s)						13.7mph @ 4:47:09 (3s)	29.6mph @ 4:46:27 (3s)		11.0mph @ 4:46:58 (3s)	26.1mph @ 4:46:28 (3s)		10.5mph @ 4:46:56 (3s)			
19.8mph @ 4:46:47 (60s)						14.3mph @ 4:47:06 (60s)	28.0mph @ 4:46:28 (60s)		12.8mph @ 4:46:59 (60s)	20.5mph @ 4:46:47 (60s)		11.7mph @ 4:46:58 (60s)			
18.2mph @ 4:47:09 (120s)						18.2mph @ 4:46:10 (120s)						19.3mph @ 4:46:10 (120s)	16.1mph @ 4:46:10 (120s)		16.1mph @ 4:46:10 (120s)

2022-01-29 11:46:15 PM EST  <b>2022-01-29 11:44:10 PM EST to 2022-01-29 11:46:10 PM EST (120s)</b>	993.06mb	4.70V	16.5°F 98%	28.5°F	<b>NW (306°)</b>	<b>24.5mph</b> at 4:45:22 <b>24.0mph</b> @ 4:45:23 (7s) <b>23.5mph</b> @ 4:45:23 (1s) <b>22.6mph</b> @ 4:46:02 (60s) <b>18.2mph</b> @ 4:46:10 (60s) <b>16.2mph</b> @ 4:44:10 (120s)	<b>8.0mph</b> at 4:44:14 <b>8.0mph</b> @ 4:44:14 (7s) <b>8.1mph</b> @ 4:44:14 (1s) <b>8.3mph</b> @ 4:44:14 (3s) <b>12.3mph</b> @ 4:44:49 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:45:15 (120s)	2287 / 15.3mph	<b>27.0mph</b> at 4:45:54 <b>26.9mph</b> @ 4:45:54 (0.1s) <b>26.7mph</b> @ 4:45:54 (7s) <b>25.7mph</b> @ 4:45:23 (1s) <b>24.0mph</b> @ 4:46:02 (60s) <b>19.2mph</b> @ 4:46:09 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:44:10 (120s)	<b>7.0mph</b> at 4:44:10 <b>7.0mph</b> @ 4:44:10 (0.1s) <b>8.7mph</b> @ 4:44:14 (7s) <b>8.8mph</b> @ 4:44:15 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:44:12 (3s) <b>12.9mph</b> @ 4:45:06 (60s) <b>13.8mph</b> @ 4:45:15 (120s)	8575 / 16.1mph	<b>26.3mph</b> at 4:45:23 <b>26.1mph</b> @ 4:45:23 (7s) <b>25.6mph</b> @ 4:45:23 (1s) <b>23.4mph</b> @ 4:45:24 (3s) <b>18.4mph</b> @ 4:46:09 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:44:10 (120s)	<b>8.3mph</b> at 4:45:06 <b>8.6mph</b> @ 4:45:06 (1s) <b>8.7mph</b> @ 4:44:12 (3s) <b>12.3mph</b> @ 4:44:48 (60s) <b>13.2mph</b> @ 4:45:15 (120s)	17212 / 15.4mph
2022-01-29 11:44:15 PM EST  <b>2022-01-29 11:43:10 PM EST to 2022-01-29 11:44:10 PM EST (60s)</b>	993.20mb	4.70V	16.6°F 98%	28.5°F	<b>NW (308°)</b>	<b>20.0mph</b> at 4:43:15 <b>19.8mph</b> @ 4:43:15 (7s) <b>19.6mph</b> @ 4:43:15 (1s) <b>18.6mph</b> @ 4:43:16 (3s) <b>18.6mph</b> @ 4:43:16 (60s) <b>21.1mph</b> @ 4:43:10 (120s)	<b>9.4mph</b> at 4:44:09 <b>9.6mph</b> @ 4:44:09 (7s) <b>9.9mph</b> @ 4:44:09 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:44:09 (3s) <b>14.1mph</b> @ 4:44:09 (60s) <b>16.2mph</b> @ 4:44:09 (120s)	1042 / 14.1mph	<b>22.9mph</b> at 4:43:14 <b>22.9mph</b> @ 4:43:14 (0.1s) <b>22.8mph</b> @ 4:43:14 (7s) <b>22.6mph</b> @ 4:43:14 (1s) <b>21.3mph</b> @ 4:43:16 (3s) <b>19.8mph</b> @ 4:43:16 (60s) <b>22.3mph</b> @ 4:43:10 (120s)	<b>9.4mph</b> at 4:44:09 <b>9.4mph</b> @ 4:44:09 (0.1s) <b>9.5mph</b> @ 4:44:09 (7s) <b>9.7mph</b> @ 4:44:09 (1s) <b>10.7mph</b> @ 4:44:09 (3s) <b>14.9mph</b> @ 4:44:09 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:44:09 (120s)	3961 / 14.9mph	<b>23.3mph</b> at 4:43:13 <b>22.9mph</b> @ 4:43:14 (7s) <b>22.6mph</b> @ 4:43:14 (1s) <b>21.1mph</b> @ 4:43:16 (3s) <b>19.3mph</b> @ 4:43:16 (60s) <b>21.6mph</b> @ 4:43:10 (120s)	<b>9.4mph</b> at 4:44:09 <b>9.4mph</b> @ 4:44:09 (7s) <b>9.9mph</b> @ 4:44:09 (1s) <b>10.8mph</b> @ 4:44:09 (3s) <b>14.3mph</b> @ 4:44:09 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:44:09 (120s)	7975 / 14.3mph
2022-01-29 11:43:15 PM EST  <b>2022-01-29 11:42:09 PM EST to 2022-01-29 11:43:09 PM EST (60s)</b>	992.85mb	4.72V	16.6°F 98%	28.6°F	<b>WNW (299°)</b>	<b>27.9mph</b> at 4:42:50 <b>27.4mph</b> @ 4:42:51 (7s) <b>26.8mph</b> @ 4:42:51 (1s) <b>25.1mph</b> @ 4:42:52 (3s) <b>23.9mph</b> @ 4:42:09 (60s) <b>23.7mph</b> @ 4:42:09 (120s)	<b>12.5mph</b> at 4:42:12 <b>12.6mph</b> @ 4:42:12 (7s) <b>12.7mph</b> @ 4:42:12 (1s) <b>13.0mph</b> @ 4:42:13 (3s) <b>18.3mph</b> @ 4:43:08 (60s) <b>21.1mph</b> @ 4:43:08 (120s)	1394 / 18.4mph	<b>32.4mph</b> at 4:42:50 <b>32.3mph</b> @ 4:42:50 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 4:42:50 (7s) <b>30.6mph</b> @ 4:42:51 (1s) <b>27.8mph</b> @ 4:42:52 (3s) <b>25.1mph</b> @ 4:42:09 (60s) <b>25.0mph</b> @ 4:42:09 (120s)	<b>11.1mph</b> at 4:42:11 <b>11.2mph</b> @ 4:42:11 (0.1s) <b>11.5mph</b> @ 4:42:11 (7s) <b>11.8mph</b> @ 4:42:12 (1s) <b>13.0mph</b> @ 4:42:12 (3s) <b>19.4mph</b> @ 4:43:08 (60s) <b>22.3mph</b> @ 4:43:09 (120s)	5182 / 19.4mph	<b>31.7mph</b> at 4:42:50 <b>30.9mph</b> @ 4:42:50 (7s) <b>30.0mph</b> @ 4:42:51 (1s) <b>27.1mph</b> @ 4:42:52 (3s) <b>24.4mph</b> @ 4:42:09 (60s) <b>24.2mph</b> @ 4:42:09 (120s)	<b>11.4mph</b> at 4:42:11 <b>11.4mph</b> @ 4:42:11 (7s) <b>11.6mph</b> @ 4:42:11 (1s) <b>12.4mph</b> @ 4:42:12 (3s) <b>18.8mph</b> @ 4:43:08 (60s) <b>21.6mph</b> @ 4:43:08 (120s)	10554 / 18.8mph
2022-01-29 11:42:15 PM EST  <b>2022-01-29 11:41:09 PM EST to 2022-01-29 11:42:09 PM EST (60s)</b>	992.90mb	4.73V	16.7°F 98%	28.6°F	<b>WNW (296°)</b>	<b>33.6mph</b> at 4:41:39 <b>33.5mph</b> @ 4:41:39 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 4:41:39 (7s) <b>32.6mph</b> @ 4:41:39 (1s) <b>30.6mph</b> @ 4:41:40 (3s) <b>24.7mph</b> @ 4:41:21 (60s) <b>24.1mph</b> @ 4:41:50 (120s)	<b>15.4mph</b> at 4:41:24 <b>15.6mph</b> @ 4:41:25 (7s) <b>15.8mph</b> @ 4:41:25 (1s) <b>17.0mph</b> @ 4:41:29 (3s) <b>21.9mph</b> @ 4:41:42 (60s) <b>21.7mph</b> @ 4:41:09 (120s)	1860 / 23.9mph	<b>37.3mph</b> at 4:41:39 <b>37.2mph</b> @ 4:41:39 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 4:41:39 (7s) <b>35.7mph</b> @ 4:41:39 (1s) <b>33.5mph</b> @ 4:41:39 (3s) <b>26.3mph</b> @ 4:41:21 (60s) <b>25.4mph</b> @ 4:41:56 (120s)	<b>6.9mph</b> at 4:41:25 <b>7.4mph</b> @ 4:41:25 (0.1s) <b>7.8mph</b> @ 4:41:25 (7s) <b>9.4mph</b> @ 4:41:25 (1s) <b>10.9mph</b> @ 4:41:26 (3s) <b>23.0mph</b> @ 4:41:42 (60s) <b>23.0mph</b> @ 4:41:09 (120s)	6750 / 25.2mph	<b>36.1mph</b> at 4:41:39 <b>35.5mph</b> @ 4:41:39 (7s) <b>34.3mph</b> @ 4:41:39 (1s) <b>32.4mph</b> @ 4:41:39 (3s) <b>25.4mph</b> @ 4:41:21 (60s) <b>24.6mph</b> @ 4:41:54 (120s)	<b>11.5mph</b> at 4:41:25 <b>11.6mph</b> @ 4:41:25 (7s) <b>12.2mph</b> @ 4:41:25 (1s) <b>15.3mph</b> @ 4:41:27 (3s) <b>22.4mph</b> @ 4:41:42 (60s) <b>22.1mph</b> @ 4:41:09 (120s)	13791 / 24.4mph
2022-01-29 11:41:15 PM EST  <b>2022-01-29 11:40:09 PM EST to 2022-01-29 11:41:09 PM EST (60s)</b>	992.96mb	4.72V	16.8°F 98%	28.6°F	<b>WNW (295°)</b>	<b>37.3mph</b> at 4:40:29 <b>37.1mph</b> @ 4:40:29 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 4:40:30 (7s) <b>36.0mph</b> @ 4:40:30 (1s) <b>35.0mph</b> @ 4:40:32 (3s) <b>26.0mph</b> @ 4:40:46 (60s) <b>21.6mph</b> @ 4:41:09 (120s)	<b>14.4mph</b> at 4:40:53 <b>14.6mph</b> @ 4:40:53 (7s) <b>14.8mph</b> @ 4:40:53 (1s) <b>15.4mph</b> @ 4:40:55 (3s) <b>19.8mph</b> @ 4:40:09 (60s) <b>18.7mph</b> @ 4:40:09 (120s)	1821 / 23.5mph	<b>40.8mph</b> at 4:40:29 <b>40.8mph</b> @ 4:40:29 (0.1s) <b>40.1mph</b> @ 4:40:29 (7s) <b>38.3mph</b> @ 4:40:30 (1s) <b>36.6mph</b> @ 4:40:32 (3s) <b>27.5mph</b> @ 4:40:46 (60s) <b>23.0mph</b> @ 4:41:08 (120s)	<b>12.8mph</b> at 4:40:53 <b>12.8mph</b> @ 4:40:53 (0.1s) <b>13.3mph</b> @ 4:40:53 (7s) <b>13.9mph</b> @ 4:40:53 (1s) <b>15.9mph</b> @ 4:40:54 (3s) <b>21.2mph</b> @ 4:40:09 (60s) <b>19.9mph</b> @ 4:40:09 (120s)	6642 / 24.8mph	<b>40.3mph</b> at 4:40:37 <b>38.7mph</b> @ 4:40:37 (7s) <b>37.4mph</b> @ 4:40:34 (1s) <b>36.4mph</b> @ 4:40:34 (3s) <b>26.4mph</b> @ 4:40:46 (60s) <b>22.1mph</b> @ 4:41:08 (120s)	<b>13.6mph</b> at 4:40:52 <b>13.7mph</b> @ 4:40:53 (7s) <b>13.9mph</b> @ 4:40:53 (1s) <b>15.2mph</b> @ 4:40:55 (3s) <b>20.4mph</b> @ 4:40:09 (60s) <b>19.0mph</b> @ 4:40:09 (120s)	13492 / 23.9mph
2022-01-29 11:40:15 PM EST  <b>2022-01-29 11:39:09 PM EST to 2022-01-29 11:40:09 PM EST (60s)</b>	992.67mb	4.72V	16.8°F 98%	28.6°F	<b>WNW (295°)</b>	<b>34.8mph</b> at 4:40:02 <b>34.7mph</b> @ 4:40:02 (0.1s) <b>34.2mph</b> @ 4:40:02 (7s) <b>33.4mph</b> @ 4:40:02 (1s) <b>31.5mph</b> @ 4:40:03 (3s) <b>19.8mph</b> @ 4:40:08 (60s) <b>18.7mph</b> @ 4:40:08 (120s)	<b>10.7mph</b> at 4:39:18 <b>10.7mph</b> @ 4:39:18 (7s) <b>10.9mph</b> @ 4:39:19 (1s) <b>11.1mph</b> @ 4:39:19 (3s) <b>16.3mph</b> @ 4:39:46 (60s) <b>16.4mph</b> @ 4:39:09 (120s)	1520 / 19.9mph	<b>39.1mph</b> at 4:40:02 <b>38.9mph</b> @ 4:40:02 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 4:40:02 (7s) <b>37.0mph</b> @ 4:40:02 (1s) <b>34.4mph</b> @ 4:40:02 (3s) <b>21.2mph</b> @ 4:40:08 (60s) <b>19.9mph</b> @ 4:40:08 (120s)	<b>7.8mph</b> at 4:40:18 <b>7.8mph</b> @ 4:39:18 (0.1s) <b>8.1mph</b> @ 4:39:19 (7s) <b>8.6mph</b> @ 4:39:19 (1s) <b>9.8mph</b> @ 4:39:19 (3s) <b>17.4mph</b> @ 4:39:46 (60s) <b>17.4mph</b> @ 4:39:09 (120s)	5674 / 21.2mph	<b>38.5mph</b> at 4:40:02 <b>37.6mph</b> @ 4:40:02 (7s) <b>36.0mph</b> @ 4:40:02 (1s) <b>33.1mph</b> @ 4:39:59 (3s) <b>20.4mph</b> @ 4:40:08 (60s) <b>19.0mph</b> @ 4:40:08 (120s)	<b>7.2mph</b> at 4:39:19 <b>7.7mph</b> @ 4:39:19 (1s) <b>9.7mph</b> @ 4:39:19 (3s) <b>16.5mph</b> @ 4:39:46 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:39:09 (120s)	11467 / 20.4mph
2022-01-29 11:39:15 PM EST	992.97mb	4.70V	16.8°F 98%	28.6°F	<b>NW (307°)</b>	<b>24.0mph</b> at 4:39:00 <b>23.8mph</b> @ 4:39:00 (7s) <b>23.6mph</b>	<b>9.4mph</b> at 4:37:10 <b>9.5mph</b> @ 4:37:10 (7s) <b>23.6mph</b>	2463 / 16.4mph	<b>27.2mph</b> at 4:38:59 <b>27.1mph</b> @ 4:38:59 (0.1s) <b>26.9mph</b>	<b>7.4mph</b> at 4:37:10 <b>7.4mph</b> @ 4:37:10 (0.1s)	9255 / 17.4mph	<b>26.2mph</b> at 4:38:59 <b>25.8mph</b> @ 4:39:00 (7s) <b>25.3mph</b>	<b>8.1mph</b> at 4:37:10 <b>8.4mph</b> @ 4:37:10 (1s) <b>9.6mph</b> @	18468 / 16.5mph

2022-01-29 11:37:09 PM EST to 2022-01-29 11:39:09 PM EST (120s)						@ 4:39:01 (1s) <b>23.3mph</b> @ 4:39:02 (3s) <b>17.5mph</b> @ 4:39:08 (60s) <b>16.4mph</b> @ 4:39:08 (120s)	9.5mph @ 4:37:11 (1s) <b>9.9mph</b> @ 4:37:12 (3s) <b>12.5mph</b> @ 4:37:23 (60s) <b>12.2mph</b> @ 4:37:09 (120s)			@ 4:38:59 (7s-s) <b>26.4mph</b> @ 4:39:00 (1s) <b>25.6mph</b> @ 4:39:01 (3s) <b>18.6mph</b> @ 4:39:08 (60s) <b>17.4mph</b> @ 4:39:08 (120s)	7.5mph @ 4:37:10 (1/2-s) <b>8.0mph</b> @ 4:37:10 (1s) <b>9.7mph</b> @ 4:37:11 (3s) <b>13.4mph</b> @ 4:37:24 (60s) <b>13.1mph</b> @ 4:37:10 (120s)	@ 4:39:00 (1s) <b>24.7mph</b> @ 4:39:02 (3s) <b>17.6mph</b> @ 4:39:08 (60s) <b>16.5mph</b> @ 4:39:08 (120s)	4:37:12 (3s) <b>12.9mph</b> @ 4:37:24 (60s) <b>12.4mph</b> @ 4:37:10 (120s)	
2022-01-29 11:37:15 PM EST  2022-01-29 11:35:09 PM EST to 2022-01-29 11:37:09 PM EST (120s)	993.18mb	4.71V	16.8°F 98%	28.6°F	NW (307°)	<b>17.4mph</b> at 4:36:13 <b>17.3mph</b> @ 4:36:14 (1/2-s) <b>17.2mph</b> @ 4:36:14 (1s) <b>16.4mph</b> @ 4:36:16 (3s) <b>13.8mph</b> @ 4:36:59 (60s) <b>14.2mph</b> @ 4:35:09 (120s)	<b>7.5mph</b> at 4:35:24 <b>7.6mph</b> @ 4:35:24 (1/2-s) <b>7.6mph</b> @ 4:35:14 (1s) <b>7.6mph</b> @ 4:35:24 (3s) <b>10.6mph</b> @ 4:36:01 (60s) <b>11.3mph</b> @ 4:36:07 (120s)	1764 / 12.2mph	<b>19.8mph</b> at 4:36:08 <b>19.8mph</b> @ 4:36:08 (0.1s) <b>19.5mph</b> @ 4:36:08 (1/2-s) <b>19.3mph</b> @ 4:36:08 (1s) <b>17.8mph</b> @ 4:36:10 (3s) <b>14.9mph</b> @ 4:36:58 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:35:09 (120s)	<b>7.2mph</b> at 4:35:21 <b>7.2mph</b> @ 4:35:21 (0.1s) <b>7.3mph</b> @ 4:35:21 (1/2-s) <b>7.5mph</b> @ 4:35:21 (1s) <b>7.7mph</b> @ 4:35:22 (3s) <b>11.3mph</b> @ 4:36:00 (60s) <b>12.2mph</b> @ 4:36:07 (120s)	6924 / 13.1mph	<b>19.0mph</b> at 4:36:08 <b>18.8mph</b> @ 4:36:08 (1/2-s) <b>18.6mph</b> @ 4:36:08 (1s) <b>17.0mph</b> @ 4:36:10 (3s) <b>14.2mph</b> @ 4:36:59 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:35:09 (120s)	<b>6.6mph</b> at 4:35:14 <b>6.7mph</b> @ 4:35:14 (1s) <b>7.0mph</b> @ 4:35:15 (3s) <b>10.6mph</b> @ 4:36:01 (60s) <b>11.6mph</b> @ 4:36:07 (120s)	13732 / 12.4mph
2022-01-29 11:35:15 PM EST  2022-01-29 11:34:09 PM EST to 2022-01-29 11:35:09 PM EST (60s)	993.03mb	4.73V	16.8°F 98%	28.6°F	NW (310°)	<b>15.6mph</b> at 4:34:15 <b>15.4mph</b> @ 4:34:15 (1/2-s) <b>15.1mph</b> @ 4:34:16 (1s) <b>14.9mph</b> @ 4:34:17 (3s) <b>16.6mph</b> @ 4:34:09 (60s) <b>18.8mph</b> @ 4:34:09 (120s)	<b>8.6mph</b> at 4:34:39 <b>8.7mph</b> @ 4:34:39 (1/2-s) <b>8.7mph</b> @ 4:34:39 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:34:39 (3s) <b>11.9mph</b> @ 4:35:08 (60s) <b>14.3mph</b> @ 4:35:08 (120s)	859 / 11.9mph	<b>16.4mph</b> at 4:34:15 <b>16.3mph</b> @ 4:34:15 (0.1s) <b>16.2mph</b> @ 4:34:15 (1/2-s) <b>16.0mph</b> @ 4:34:15 (1s) <b>15.7mph</b> @ 4:34:17 (3s) <b>17.9mph</b> @ 4:34:09 (60s) <b>20.1mph</b> @ 4:34:09 (120s)	<b>8.6mph</b> at 4:34:09 <b>8.7mph</b> @ 4:34:39 (0.1s) <b>8.8mph</b> @ 4:34:39 (1/2-s) <b>8.9mph</b> @ 4:34:39 (1s) <b>9.4mph</b> @ 4:34:39 (3s) <b>12.9mph</b> @ 4:35:08 (60s) <b>15.4mph</b> @ 4:35:08 (120s)	3430 / 13.0mph	<b>15.2mph</b> at 4:34:18 <b>15.1mph</b> @ 4:34:18 (1/2-s) <b>14.8mph</b> @ 4:34:18 (1s) <b>14.4mph</b> @ 4:34:18 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:34:09 (60s) <b>19.3mph</b> @ 4:34:09 (120s)	<b>8.3mph</b> at 4:34:38 <b>8.4mph</b> @ 4:34:38 (1s) <b>9.1mph</b> @ 4:34:39 (3s) <b>12.3mph</b> @ 4:35:08 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:35:08 (120s)	6797 / 12.3mph
2022-01-29 11:34:15 PM EST  2022-01-29 11:33:09 PM EST to 2022-01-29 11:34:09 PM EST (60s)	992.96mb	4.73V	16.8°F 98%	28.6°F	NW (304°)	<b>26.3mph</b> at 4:33:17 <b>26.0mph</b> @ 4:33:17 (1/2-s) <b>25.9mph</b> @ 4:33:17 (1s) <b>25.5mph</b> @ 4:33:19 (3s) <b>21.8mph</b> @ 4:33:20 (60s) <b>20.7mph</b> @ 4:33:09 (120s)	<b>11.1mph</b> at 4:34:09 <b>11.3mph</b> @ 4:34:09 (1/2-s) <b>11.7mph</b> @ 4:34:09 (1s) <b>12.2mph</b> @ 4:33:42 (3s) <b>16.6mph</b> @ 4:34:08 (60s) <b>18.6mph</b> @ 4:34:08 (120s)	1251 / 16.6mph	<b>29.1mph</b> at 4:33:16 <b>29.1mph</b> @ 4:33:16 (0.1s) <b>28.7mph</b> @ 4:33:16 (1/2-s) <b>28.5mph</b> @ 4:33:17 (1s) <b>27.8mph</b> @ 4:33:18 (3s) <b>23.3mph</b> @ 4:33:20 (60s) <b>22.1mph</b> @ 4:33:09 (120s)	<b>10.1mph</b> at 4:34:00 <b>10.1mph</b> @ 4:34:00 (0.1s) <b>10.3mph</b> @ 4:34:00 (1/2-s) <b>10.4mph</b> @ 4:34:00 (1s) <b>11.1mph</b> @ 4:34:01 (3s) <b>17.9mph</b> @ 4:34:08 (60s) <b>20.1mph</b> @ 4:34:08 (120s)	4783 / 17.9mph	<b>28.1mph</b> at 4:33:16 <b>27.9mph</b> @ 4:33:16 (1/2-s) <b>27.6mph</b> @ 4:33:17 (1s) <b>26.7mph</b> @ 4:33:19 (3s) <b>22.2mph</b> @ 4:33:20 (60s) <b>21.1mph</b> @ 4:33:09 (120s)	<b>11.1mph</b> at 4:34:00 <b>11.3mph</b> @ 4:34:00 (1/2-s) <b>11.7mph</b> @ 4:34:00 (1s) <b>12.6mph</b> @ 4:33:43 (3s) <b>17.3mph</b> @ 4:34:08 (60s) <b>19.3mph</b> @ 4:34:08 (120s)	9696 / 17.3mph
2022-01-29 11:33:15 PM EST  2022-01-29 11:32:09 PM EST to 2022-01-29 11:33:09 PM EST (60s)	992.62mb	4.70V	16.9°F 98%	28.6°F	NW (304°)	<b>26.8mph</b> at 4:32:42 <b>26.6mph</b> @ 4:32:42 (1/2-s) <b>26.4mph</b> @ 4:32:42 (1s) <b>25.8mph</b> @ 4:32:43 (3s) <b>20.9mph</b> @ 4:33:07 (60s) <b>21.1mph</b> @ 4:32:51 (120s)	<b>14.4mph</b> at 4:32:13 <b>14.6mph</b> @ 4:32:13 (1/2-s) <b>14.8mph</b> @ 4:32:13 (1s) <b>15.5mph</b> @ 4:32:15 (3s) <b>18.6mph</b> @ 4:32:32 (60s) <b>20.4mph</b> @ 4:32:13 (120s)	1609 / 20.9mph	<b>31.0mph</b> at 4:32:48 <b>30.9mph</b> @ 4:32:48 (0.1s) <b>29.7mph</b> @ 4:32:49 (1/2-s) <b>29.3mph</b> @ 4:32:42 (1s) <b>28.5mph</b> @ 4:32:43 (3s) <b>22.5mph</b> @ 4:33:02 (60s) <b>22.5mph</b> @ 4:32:50 (120s)	<b>10.2mph</b> at 4:32:12 <b>10.2mph</b> @ 4:32:12 (0.1s) <b>10.6mph</b> @ 4:32:12 (1/2-s) <b>11.8mph</b> @ 4:32:12 (1s) <b>15.7mph</b> @ 4:32:14 (3s) <b>20.1mph</b> @ 4:32:32 (60s) <b>21.6mph</b> @ 4:32:13 (120s)	5986 / 22.4mph	<b>29.9mph</b> at 4:32:48 <b>28.8mph</b> @ 4:32:49 (1/2-s) <b>27.9mph</b> @ 4:32:42 (1s) <b>27.2mph</b> @ 4:33:01 (3s) <b>21.5mph</b> @ 4:33:02 (60s) <b>21.7mph</b> @ 4:32:50 (120s)	<b>12.1mph</b> at 4:32:12 <b>12.5mph</b> @ 4:32:13 (1/2-s) <b>12.9mph</b> @ 4:32:13 (1s) <b>15.1mph</b> @ 4:32:15 (3s) <b>19.3mph</b> @ 4:32:32 (60s) <b>20.9mph</b> @ 4:32:13 (120s)	11998 / 21.3mph
2022-01-29 11:32:15 PM EST  2022-01-29 11:31:09 PM EST to 2022-01-29 11:32:09 PM EST (60s)	992.68mb	4.70V	16.9°F 98%	28.6°F	NW (304°)	<b>30.9mph</b> at 4:31:13 <b>30.7mph</b> @ 4:31:13 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 4:31:13 (1/2-s) <b>30.0mph</b> @ 4:31:11 (1s) <b>29.7mph</b> @ 4:31:11 (3s) <b>22.7mph</b> @ 4:31:28 (60s) <b>20.5mph</b> @ 4:32:06 (120s)	<b>13.7mph</b> at 4:31:43 <b>13.7mph</b> @ 4:31:43 (1/2-s) <b>13.8mph</b> @ 4:31:43 (1s) <b>14.2mph</b> @ 4:31:45 (3s) <b>20.5mph</b> @ 4:31:09 (60s) <b>16.8mph</b> @ 4:31:09 (120s)	1582 / 20.6mph	<b>33.4mph</b> at 4:31:09 <b>33.3mph</b> @ 4:31:09 (0.1s) <b>32.9mph</b> @ 4:31:09 (1/2-s) <b>32.5mph</b> @ 4:31:09 (1s) <b>31.7mph</b> @ 4:31:11 (3s) <b>23.8mph</b> @ 4:31:27 (60s) <b>21.7mph</b> @ 4:32:05 (120s)	<b>13.9mph</b> at 4:31:43 <b>14.0mph</b> @ 4:31:43 (0.1s) <b>14.1mph</b> @ 4:31:43 (1/2-s) <b>14.3mph</b> @ 4:31:43 (1s) <b>15.3mph</b> @ 4:31:44 (3s) <b>21.6mph</b> @ 4:31:09 (60s) <b>17.8mph</b> @ 4:31:09 (120s)	5829 / 21.8mph	<b>32.7mph</b> at 4:31:09 <b>32.6mph</b> @ 4:31:09 (1/2-s) <b>32.0mph</b> @ 4:31:09 (1s) <b>31.0mph</b> @ 4:31:11 (3s) <b>23.3mph</b> @ 4:31:27 (60s) <b>21.0mph</b> @ 4:32:08 (120s)	<b>13.0mph</b> at 4:31:43 <b>13.1mph</b> @ 4:31:43 (1/2-s) <b>13.4mph</b> @ 4:31:43 (1s) <b>14.4mph</b> @ 4:31:45 (3s) <b>20.9mph</b> @ 4:31:09 (60s) <b>17.1mph</b> @ 4:31:09 (120s)	11839 / 21.0mph
2022-01-29 11:31:15 PM EST  2022-01-29 11:30:09 PM EST to 2022-01-29 11:31:09 PM EST	992.36mb	4.71V	16.9°F 98%	28.6°F	NW (304°)	<b>32.4mph</b> at 4:30:52 <b>32.1mph</b> @ 4:30:52 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 4:30:52 (1/2-s) <b>31.4mph</b> @ 4:30:53 (1s) <b>30.8mph</b> @ 4:30:55 (3s) <b>20.5mph</b>	<b>11.9mph</b> at 4:30:17 <b>12.0mph</b> @ 4:30:17 (1/2-s) <b>12.2mph</b> @ 4:30:18 (1s) <b>12.3mph</b> @ 4:30:19 (3s) <b>13.1mph</b> @ 4:30:09 (60s) <b>14.6mph</b>	1573 / 20.5mph	<b>35.8mph</b> at 4:30:52 <b>35.6mph</b> @ 4:30:52 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 4:30:52 (1/2-s) <b>34.2mph</b> @ 4:30:52 (1s) <b>33.3mph</b> @ 4:30:54 (3s) <b>21.6mph</b>	<b>11.4mph</b> at 4:30:17 <b>11.4mph</b> @ 4:30:17 (1/2-s) <b>11.6mph</b> @ 4:30:17 (1/2-s) <b>11.8mph</b> @ 4:30:17 (1s) <b>12.4mph</b> @ 4:30:18 (3s) <b>14.0mph</b>	5786 / 21.6mph	<b>35.2mph</b> at 4:30:52 <b>34.1mph</b> @ 4:30:52 (1/2-s) <b>33.6mph</b> @ 4:30:53 (1s) <b>32.6mph</b> @ 4:30:54 (3s) <b>20.9mph</b> @ 4:31:08 (60s) <b>17.1mph</b>	<b>9.8mph</b> at 4:30:17 <b>9.8mph</b> @ 4:30:17 (1/2-s) <b>10.2mph</b> @ 4:30:17 (1s) <b>11.5mph</b> @ 4:30:18 (3s) <b>13.2mph</b> @ 4:30:09 (60s) <b>14.8mph</b>	11782 / 20.9mph

<b>PM EST</b> (60s)						@ 4:31:09 (60s) <b>16.8mph</b> @ 4:31:09 (120s)	@ 4:30:36 (120s)		@ 4:31:08 (60s) <b>17.8mph</b> @ 4:31:08 (120s)	@ 4:30:09 (60s) <b>15.5mph</b> @ 4:30:36 (120s)		@ 4:31:08 (120s)	@ 4:30:35 (120s)	
2022-01-29 11:30:15 PM EST	992.70mb	4.75V	16.9°F 98%	28.6°F	<b>WNW</b> (297°)	<b>27.2mph</b> at 4:28:32 <b>27.0mph</b> @ 4:28:32 (%s) <b>26.7mph</b> @ 4:28:32 (1s) <b>25.1mph</b> @ 4:28:33 (3s) <b>18.5mph</b> @ 4:28:50 (60s) <b>20.3mph</b> @ 4:28:09 (120s)	<b>6.6mph</b> at 4:29:35 <b>6.6mph</b> @ 4:29:35 (1s) <b>6.8mph</b> @ 4:29:37 (3s) <b>11.3mph</b> @ 4:29:46 (60s) <b>14.8mph</b> @ 4:29:44 (120s)	2244 / 15.1mph	<b>30.4mph</b> at 4:28:28 <b>30.1mph</b> @ 4:28:29 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 4:28:29 (%s) <b>29.1mph</b> @ 4:28:32 (1s) <b>27.3mph</b> @ 4:28:29 (3s) <b>20.1mph</b> @ 4:28:49 (60s) <b>21.8mph</b> @ 4:28:10 (120s)	<b>5.4mph</b> at 4:29:21 <b>5.5mph</b> @ 4:29:21 (%s) <b>5.8mph</b> @ 4:29:21 (1s) <b>6.9mph</b> @ 4:29:36 (3s) <b>12.0mph</b> @ 4:29:45 (60s) <b>15.9mph</b> @ 4:29:44 (120s)	8586 / 16.1mph	<b>30.4mph</b> at 4:28:29 <b>30.0mph</b> @ 4:28:29 (%s) <b>28.8mph</b> @ 4:28:29 (1s) <b>27.2mph</b> @ 4:28:29 (3s) <b>19.4mph</b> @ 4:28:50 (60s) <b>20.9mph</b> @ 4:28:09 (120s)	<b>6.4mph</b> at 4:29:34 <b>6.5mph</b> @ 4:29:34 (1s) <b>6.5mph</b> @ 4:29:36 (3s) <b>11.4mph</b> @ 4:29:45 (60s) <b>15.2mph</b> @ 4:29:45 (120s)	17193 / 15.4mph
2022-01-29 11:28:15 PM EST	992.60mb	4.74V	16.9°F 98%	28.7°F	<b>WNW</b> (302°)	<b>23.3mph</b> at 4:27:09 <b>23.3mph</b> @ 4:27:09 (%s) <b>23.1mph</b> @ 4:27:09 (1s) <b>22.3mph</b> @ 4:27:10 (3s) <b>24.1mph</b> @ 4:27:11 (60s) <b>21.3mph</b> @ 4:27:09 (120s)	<b>10.8mph</b> at 4:27:36 <b>10.9mph</b> @ 4:27:36 (%s) <b>11.0mph</b> @ 4:27:36 (1s) <b>12.0mph</b> @ 4:27:37 (3s) <b>16.6mph</b> @ 4:28:08 (60s) <b>20.3mph</b> @ 4:28:09 (120s)	1248 / 16.6mph	<b>25.3mph</b> at 4:27:09 <b>25.2mph</b> @ 4:27:09 (0.1s) <b>25.8mph</b> @ 4:27:09 (%s) <b>25.3mph</b> @ 4:27:09 (1s) <b>24.2mph</b> @ 4:27:10 (3s) <b>25.8mph</b> @ 4:27:10 (60s) <b>22.8mph</b> @ 4:27:09 (120s)	<b>11.0mph</b> at 4:27:36 <b>11.0mph</b> @ 4:27:36 (0.1s) <b>11.3mph</b> @ 4:27:36 (%s) <b>11.5mph</b> @ 4:27:36 (1s) <b>12.6mph</b> @ 4:27:36 (3s) <b>17.9mph</b> @ 4:28:08 (60s) <b>21.8mph</b> @ 4:28:08 (120s)	4787 / 18.0mph	<b>23.0mph</b> at 4:27:10 <b>23.4mph</b> @ 4:27:09 (NoGC) <b>23.5mph</b> @ 4:27:09 (%s) <b>23.1mph</b> @ 4:27:09 (1s) <b>22.7mph</b> @ 4:27:10 (3s) <b>24.6mph</b> @ 4:27:10 (60s) <b>21.8mph</b> @ 4:27:09 (120s)	<b>11.8mph</b> at 4:27:35 <b>11.9mph</b> @ 4:27:35 (%s) <b>12.0mph</b> @ 4:27:36 (1s) <b>13.0mph</b> @ 4:27:37 (3s) <b>17.2mph</b> @ 4:28:08 (60s) <b>20.9mph</b> @ 4:28:08 (120s)	9667 / 17.3mph
2022-01-29 11:27:15 PM EST	992.77mb	4.71V	16.9°F 98%	28.7°F	<b>NW</b> (308°)	<b>35.1mph</b> at 4:26:51 <b>35.0mph</b> @ 4:26:51 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 4:26:51 (%s) <b>34.6mph</b> @ 4:26:51 (1s) <b>33.6mph</b> @ 4:26:52 (3s) <b>24.5mph</b> @ 4:26:58 (60s) <b>21.3mph</b> @ 4:27:06 (120s)	<b>18.3mph</b> at 4:26:17 <b>18.6mph</b> @ 4:26:17 (%s) <b>18.9mph</b> @ 4:26:17 (1s) <b>19.9mph</b> @ 4:26:21 (3s) <b>18.2mph</b> @ 4:26:18 (60s) <b>17.3mph</b> @ 4:26:09 (120s)	1874 / 24.1mph	<b>39.4mph</b> at 4:26:50 <b>39.2mph</b> @ 4:26:50 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 4:26:50 (%s) <b>37.9mph</b> @ 4:26:51 (1s) <b>36.5mph</b> @ 4:26:52 (3s) <b>26.1mph</b> @ 4:26:58 (60s) <b>22.8mph</b> @ 4:27:05 (120s)	<b>18.6mph</b> at 4:26:46 <b>18.7mph</b> @ 4:26:47 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 4:26:17 (%s) <b>19.8mph</b> @ 4:26:17 (1s) <b>21.2mph</b> @ 4:26:18 (3s) <b>19.5mph</b> @ 4:26:17 (60s) <b>18.6mph</b> @ 4:26:09 (120s)	6897 / 25.7mph	<b>37.6mph</b> at 4:26:50 <b>36.6mph</b> @ 4:26:50 (%s) <b>36.4mph</b> @ 4:26:51 (1s) <b>34.6mph</b> @ 4:26:52 (3s) <b>25.0mph</b> @ 4:26:58 (60s) <b>21.8mph</b> @ 4:27:05 (120s)	<b>17.5mph</b> at 4:26:16 <b>18.0mph</b> @ 4:26:47 (%s) <b>18.4mph</b> @ 4:26:17 (1s) <b>19.9mph</b> @ 4:26:18 (3s) <b>18.6mph</b> @ 4:26:17 (60s) <b>17.7mph</b> @ 4:26:09 (120s)	13887 / 24.6mph
2022-01-29 11:26:15 PM EST	992.20mb	4.74V	16.9°F 98%	28.7°F	<b>WNW</b> (300°)	<b>29.4mph</b> at 4:26:07 <b>29.1mph</b> @ 4:26:07 (%s) <b>28.9mph</b> @ 4:26:07 (1s) <b>27.4mph</b> @ 4:26:08 (3s) <b>18.5mph</b> @ 4:26:08 (60s) <b>19.1mph</b> @ 4:24:32 (120s)	<b>9.8mph</b> at 4:24:40 <b>9.9mph</b> @ 4:24:40 (%s) <b>10.0mph</b> @ 4:24:40 (1s) <b>10.4mph</b> @ 4:24:41 (3s) <b>15.7mph</b> @ 4:25:00 (60s) <b>16.4mph</b> @ 4:25:49 (120s)	2625 / 17.4mph	<b>32.6mph</b> at 4:26:07 <b>32.5mph</b> @ 4:26:07 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 4:26:07 (%s) <b>31.4mph</b> @ 4:26:07 (1s) <b>29.2mph</b> @ 4:26:08 (3s) <b>19.9mph</b> @ 4:26:08 (60s) <b>20.5mph</b> @ 4:24:31 (120s)	<b>9.8mph</b> at 4:25:46 <b>9.8mph</b> @ 4:25:46 (0.1s) <b>10.1mph</b> @ 4:24:48 (%s) <b>10.2mph</b> @ 4:24:48 (1s) <b>11.1mph</b> @ 4:24:52 (3s) <b>16.7mph</b> @ 4:24:57 (60s) <b>17.7mph</b> @ 4:25:49 (120s)	9936 / 18.6mph	<b>32.6mph</b> at 4:26:07 <b>31.8mph</b> @ 4:26:07 (%s) <b>30.6mph</b> @ 4:26:07 (1s) <b>28.6mph</b> @ 4:26:08 (3s) <b>19.0mph</b> @ 4:26:08 (60s) <b>19.7mph</b> @ 4:24:31 (120s)	<b>8.7mph</b> at 4:24:37 <b>9.0mph</b> @ 4:24:37 (1s) <b>10.3mph</b> @ 4:24:38 (3s) <b>15.9mph</b> @ 4:25:00 (60s) <b>16.8mph</b> @ 4:25:48 (120s)	19883 / 17.7mph
2022-01-29 11:24:15 PM EST	992.71mb	4.74V	16.9°F 98%	28.7°F	<b>NW</b> (306°)	<b>21.5mph</b> at 4:23:37 <b>21.4mph</b> @ 4:23:38 (%s) <b>21.2mph</b> @ 4:23:38 (1s) <b>20.7mph</b> @ 4:23:20 (3s) <b>20.5mph</b> @ 4:23:38 (60s) <b>20.4mph</b> @ 4:23:35 (120s)	<b>11.9mph</b> at 4:23:50 <b>12.0mph</b> @ 4:23:51 (%s) <b>12.3mph</b> @ 4:23:51 (1s) <b>13.0mph</b> @ 4:23:52 (3s) <b>17.6mph</b> @ 4:24:08 (60s) <b>19.0mph</b> @ 4:24:09 (120s)	1337 / 17.7mph	<b>24.8mph</b> at 4:23:17 <b>24.7mph</b> @ 4:23:17 (0.1s) <b>24.1mph</b> @ 4:23:18 (%s) <b>24.0mph</b> @ 4:23:38 (1s) <b>23.0mph</b> @ 4:23:38 (3s) <b>22.2mph</b> @ 4:23:38 (60s) <b>21.8mph</b> @ 4:23:34 (120s)	<b>11.6mph</b> at 4:23:50 <b>11.7mph</b> @ 4:23:50 (0.1s) <b>11.8mph</b> @ 4:23:50 (%s) <b>12.1mph</b> @ 4:23:51 (1s) <b>13.6mph</b> @ 4:23:52 (3s) <b>19.2mph</b> @ 4:24:08 (60s) <b>20.4mph</b> @ 4:24:08 (120s)	5137 / 19.2mph	<b>22.8mph</b> at 4:23:19 <b>22.6mph</b> @ 4:23:19 (%s) <b>22.5mph</b> @ 4:23:19 (1s) <b>22.0mph</b> @ 4:23:20 (3s) <b>21.2mph</b> @ 4:23:38 (60s) <b>20.9mph</b> @ 4:23:34 (120s)	<b>11.6mph</b> at 4:23:50 <b>11.7mph</b> @ 4:23:50 (%s) <b>12.2mph</b> @ 4:23:50 (1s) <b>13.5mph</b> @ 4:23:52 (3s) <b>18.2mph</b> @ 4:24:08 (60s) <b>19.6mph</b> @ 4:24:08 (120s)	10252 / 18.3mph
2022-01-29 11:23:15 PM EST	992.62mb	4.70V	16.9°F 98%	28.7°F	<b>WNW</b> (298°)	<b>28.8mph</b> at 4:22:46 <b>28.6mph</b> @ 4:22:47 (%s) <b>28.4mph</b> @ 4:22:47 (1s) <b>27.6mph</b> @ 4:22:47 (3s) <b>21.3mph</b> @ 4:22:55 (60s) <b>21.4mph</b> @ 4:22:09 (120s)	<b>13.8mph</b> at 4:22:27 <b>13.9mph</b> @ 4:22:28 (%s) <b>14.0mph</b> @ 4:22:28 (1s) <b>14.4mph</b> @ 4:22:28 (3s) <b>19.1mph</b> @ 4:22:09 (60s) <b>19.6mph</b> @ 4:22:45 (120s)	1559 / 20.3mph	<b>31.6mph</b> at 4:22:45 <b>31.5mph</b> @ 4:22:45 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 4:22:45 (%s) <b>30.2mph</b> @ 4:22:47 (1s) <b>29.7mph</b> @ 4:22:47 (3s) <b>22.7mph</b> @ 4:22:55 (60s) <b>22.8mph</b> @ 4:22:09 (120s)	<b>13.1mph</b> at 4:22:37 <b>13.1mph</b> @ 4:22:37 (0.1s) <b>13.6mph</b> @ 4:22:37 (%s) <b>14.2mph</b> @ 4:22:37 (1s) <b>15.5mph</b> @ 4:22:28 (3s) <b>20.1mph</b> @ 4:22:09 (60s) <b>20.8mph</b> @ 4:22:44 (120s)	5792 / 21.7mph	<b>30.5mph</b> at 4:22:46 <b>29.8mph</b> @ 4:22:46 (%s) <b>29.0mph</b> @ 4:22:46 (1s) <b>28.5mph</b> @ 4:22:47 (3s) <b>22.1mph</b> @ 4:22:55 (60s) <b>21.9mph</b> @ 4:22:09 (120s)	<b>14.1mph</b> at 4:22:29 <b>14.3mph</b> @ 4:22:29 (%s) <b>14.5mph</b> @ 4:22:26 (1s) <b>15.0mph</b> @ 4:22:29 (3s) <b>19.1mph</b> @ 4:22:09 (60s) <b>20.0mph</b> @ 4:22:44 (120s)	11814 / 21.0mph





2022-01-29 11:14:08 PM EST to 2022-01-29 11:15:08 PM EST (60s)						(1s) 27.8mph @ 4:14:16 (3s) 21.8mph @ 4:14:27 (60s) 21.7mph @ 4:14:39 (120s)	(1s) 14.1mph @ 4:15:04 (3s) 18.2mph @ 4:15:07 (60s) 19.5mph @ 4:15:07 (120s)		(1/2-s) 32.0mph @ 4:14:14 (1s) 29.7mph @ 4:14:16 (3s) 23.2mph @ 4:14:26 (60s) 23.1mph @ 4:14:40 (120s)	(1/2-s) 13.3mph @ 4:15:03 (1s) 14.2mph @ 4:15:03 (3s) 19.3mph @ 4:15:07 (60s) 20.7mph @ 4:15:07 (120s)		(1s) 28.1mph @ 4:14:16 (3s) 22.1mph @ 4:14:26 (60s) 21.9mph @ 4:14:40 (120s)	(1s) 13.7mph @ 4:15:03 (3s) 18.6mph @ 4:15:07 (60s) 19.7mph @ 4:15:07 (120s)	
2022-01-29 11:14:16 PM EST  2022-01-29 11:13:08 PM EST to 2022-01-29 11:14:08 PM EST (60s)	992.32mb	4.72V	17.0°F 98%	28.8°F	WNW (303°)	29.6mph at 4:13:31 28.7mph @ 4:13:32 (1/2-s) 27.9mph @ 4:13:32 (1s) 26.6mph @ 4:13:33 (3s) 23.1mph @ 4:13:39 (60s) 19.8mph @ 4:14:08 (120s)	14.9mph at 4:13:43 15.1mph @ 4:13:43 (1/2-s) 15.3mph @ 4:13:43 (1s) 15.6mph @ 4:13:43 (3s) 19.0mph @ 4:13:08 (60s) 14.4mph @ 4:13:08 (120s)	1592 / 20.7mph	31.8mph at 4:13:31 31.7mph @ 4:13:31 (0.1s) 30.9mph @ 4:13:31 (1/2-s) 29.9mph @ 4:13:31 (1s) 28.5mph @ 4:13:32 (3s) 24.5mph @ 4:13:39 (60s) 21.2mph @ 4:14:07 (120s)	12.8mph at 4:13:24 12.8mph @ 4:13:24 (0.1s) 13.1mph @ 4:13:25 (1/2-s) 14.0mph @ 4:13:25 (1s) 15.8mph @ 4:13:26 (3s) 20.3mph @ 4:13:08 (60s) 15.8mph @ 4:13:08 (120s)	5904 / 22.1mph	30.8mph at 4:13:55 29.9mph @ 4:13:55 (1/2-s) 28.7mph @ 4:13:56 (1s) 27.4mph @ 4:13:32 (3s) 23.3mph @ 4:13:40 (60s) 20.1mph @ 4:14:07 (120s)	12.9mph at 4:13:41 13.0mph @ 4:13:41 (1/2-s) 13.4mph @ 4:13:41 (1s) 14.2mph @ 4:13:43 (3s) 19.3mph @ 4:13:08 (60s) 14.9mph @ 4:13:08 (120s)	11762 / 20.9mph
2022-01-29 11:13:15 PM EST  2022-01-29 11:11:08 PM EST to 2022-01-29 11:13:08 PM EST (120s)	992.28mb	4.72V	17.0°F 98%	28.8°F	NW (304°)	34.8mph at 4:12:57 34.7mph @ 4:12:57 (0.1s) 34.5mph @ 4:12:57 (1/2-s) 34.4mph @ 4:12:57 (1s) 31.9mph @ 4:12:58 (3s) 19.0mph @ 4:13:07 (60s) 14.4mph @ 4:13:07 (120s)	6.4mph at 4:12:33 6.4mph @ 4:12:33 (1s) 7.1mph @ 4:12:34 (3s) 9.0mph @ 4:11:08 (60s) 8.2mph @ 4:11:08 (120s)	2136 / 14.4mph	38.9mph at 4:12:56 38.7mph @ 4:12:56 (0.1s) 37.4mph @ 4:12:57 (1/2-s) 37.0mph @ 4:12:57 (1s) 34.7mph @ 4:12:57 (3s) 20.3mph @ 4:13:07 (60s) 15.8mph @ 4:13:07 (120s)	6.1mph at 4:12:29 7.2mph @ 4:12:29 (0.1s) 6.2mph @ 4:12:30 (1/2-s) 6.3mph @ 4:12:30 (1s) 7.4mph @ 4:12:31 (3s) 10.6mph @ 4:11:08 (60s) 9.7mph @ 4:11:08 (120s)	8391 / 15.8mph	36.6mph at 4:12:56 35.7mph @ 4:12:57 (1/2-s) 35.0mph @ 4:12:57 (1s) 32.3mph @ 4:12:58 (3s) 19.3mph @ 4:13:07 (60s) 14.9mph @ 4:13:07 (120s)	6.9mph at 4:12:32 7.0mph @ 4:12:32 (1s) 7.4mph @ 4:12:32 (3s) 10.0mph @ 4:11:08 (60s) 9.2mph @ 4:11:08 (120s)	16623 / 14.9mph
2022-01-29 11:11:15 PM EST  2022-01-29 11:09:08 PM EST to 2022-01-29 11:11:08 PM EST (120s)	992.61mb	4.72V	17.0°F 98%	28.8°F	WNW (299°)	16.0mph at 4:10:40 15.9mph @ 4:10:40 (1/2-s) 15.6mph @ 4:10:41 (1s) 15.0mph @ 4:10:42 (3s) 10.5mph @ 4:09:10 (60s) 13.7mph @ 4:09:08 (120s)	3.6mph at 4:10:06 3.8mph @ 4:10:08 (1s) 6.0mph @ 4:10:28 (60s) 7.9mph @ 4:10:29 (120s)	1105 / 8.2mph	17.9mph at 4:10:33 17.8mph @ 4:10:33 (0.1s) 17.7mph @ 4:10:33 (1/2-s) 17.5mph @ 4:10:33 (1s) 17.0mph @ 4:10:33 (3s) 11.6mph @ 4:09:10 (60s) 14.8mph @ 4:09:08 (120s)	5.6mph at 4:10:16 7.0mph @ 4:10:02 (0.1s) 5.6mph @ 4:10:17 (1/2-s) 5.6mph @ 4:10:17 (1s) 5.9mph @ 4:10:18 (3s) 7.8mph @ 4:10:27 (60s) 9.3mph @ 4:10:28 (120s)	5104 / 9.7mph	16.4mph at 4:10:42 16.3mph @ 4:10:42 (1/2-s) 16.1mph @ 4:10:42 (1s) 15.6mph @ 4:10:42 (3s) 11.0mph @ 4:09:10 (60s) 14.3mph @ 4:09:08 (120s)	5.1mph at 4:10:07 5.1mph @ 4:10:07 (1s) 5.4mph @ 4:10:08 (3s) 7.3mph @ 4:10:27 (60s) 8.8mph @ 4:10:28 (120s)	10043 / 9.2mph
2022-01-29 11:09:15 PM EST  2022-01-29 11:08:08 PM EST to 2022-01-29 11:09:08 PM EST (60s)	992.62mb	4.72V	17.0°F 98%	28.8°F	NW (314°)	16.8mph at 4:08:15 16.6mph @ 4:08:16 (1/2-s) 16.3mph @ 4:08:16 (1s) 15.9mph @ 4:08:17 (3s) 16.9mph @ 4:08:08 (60s) 18.1mph @ 4:08:08 (120s)	6.9mph at 4:08:36 6.9mph @ 4:08:37 (1s) 7.3mph @ 4:08:38 (3s) 10.4mph @ 4:09:04 (60s) 13.7mph @ 4:09:08 (120s)	744 / 10.5mph	19.8mph at 4:08:14 19.7mph @ 4:08:14 (0.1s) 19.3mph @ 4:08:14 (1/2-s) 18.8mph @ 4:08:14 (1s) 18.1mph @ 4:08:16 (3s) 18.1mph @ 4:08:08 (60s) 19.4mph @ 4:08:08 (120s)	5.6mph at 4:08:08 7.1mph @ 4:08:36 (0.1s) 6.5mph @ 4:08:36 (1/2-s) 6.8mph @ 4:08:36 (1s) 7.4mph @ 4:08:37 (3s) 11.4mph @ 4:09:03 (60s) 14.8mph @ 4:09:07 (120s)	3056 / 11.6mph	19.1mph at 4:08:14 18.8mph @ 4:08:14 (1/2-s) 18.4mph @ 4:08:15 (1s) 17.1mph @ 4:08:16 (3s) 17.5mph @ 4:08:08 (60s) 18.6mph @ 4:08:08 (120s)	5.3mph at 4:08:35 5.3mph @ 4:08:35 (1s) 5.9mph @ 4:08:36 (3s) 10.9mph @ 4:09:03 (60s) 14.3mph @ 4:09:07 (120s)	6064 / 11.0mph
2022-01-29 11:08:16 PM EST  2022-01-29 11:07:08 PM EST to 2022-01-29 11:08:08 PM EST (60s)	992.52mb	4.72V	16.9°F 98%	28.8°F	NW (310°)	24.1mph at 4:07:18 23.9mph @ 4:07:18 (1/2-s) 23.9mph @ 4:07:19 (1s) 23.5mph @ 4:07:21 (3s) 19.3mph @ 4:07:08 (60s) 19.6mph @ 4:07:50 (120s)	7.7mph at 4:08:05 7.7mph @ 4:08:05 (1/2-s) 7.8mph @ 4:08:05 (1s) 8.1mph @ 4:08:07 (3s) 16.9mph @ 4:07:41 (60s) 17.8mph @ 4:07:11 (120s)	1278 / 17.0mph	27.1mph at 4:07:19 27.1mph @ 4:07:19 (0.1s) 26.7mph @ 4:07:20 (1/2-s) 26.1mph @ 4:07:20 (1s) 25.3mph @ 4:07:20 (3s) 20.8mph @ 4:07:08 (60s) 21.1mph @ 4:07:49 (120s)	8.6mph at 4:08:04 8.6mph @ 4:08:04 (0.1s) 8.7mph @ 4:08:04 (1/2-s) 8.7mph @ 4:08:04 (1s) 9.0mph @ 4:08:06 (3s) 18.1mph @ 4:08:07 (60s) 19.3mph @ 4:07:11 (120s)	4829 / 18.1mph	26.5mph at 4:07:20 25.9mph @ 4:07:20 (1/2-s) 25.2mph @ 4:07:20 (1s) 24.8mph @ 4:07:20 (3s) 19.6mph @ 4:07:08 (60s) 20.2mph @ 4:07:49 (120s)	8.8mph at 4:08:04 8.9mph @ 4:08:04 (1/2-s) 8.9mph @ 4:08:05 (1s) 9.0mph @ 4:08:06 (3s) 17.5mph @ 4:08:07 (60s) 18.3mph @ 4:07:10 (120s)	9840 / 17.6mph



2022-01-29 10:58:08 PM EST to 2022-01-29 10:59:08 PM EST (60s)						(1s) 19.2mph @ 3:58:08 (5s) 18.6mph @ 3:58:08 (60s) 18.2mph @ 3:58:15 (120s)	(1s) 11.1mph @ 3:58:45 (3s) 13.5mph @ 3:59:08 (60s) 16.1mph @ 3:59:08 (120s)		(1/2-s) 21.7mph @ 3:58:25 (1s) 20.9mph @ 3:58:08 (3s) 20.4mph @ 3:58:08 (60s) 19.9mph @ 3:58:11 (120s)	(1/2-s) 10.5mph @ 3:58:43 (1s) 11.7mph @ 3:58:45 (3s) 14.8mph @ 3:59:07 (60s) 17.6mph @ 3:59:06 (120s)	(1s) 20.0mph @ 3:58:08 (3s) 19.5mph @ 3:58:08 (60s) 19.1mph @ 3:58:11 (120s)	(1s) 11.0mph @ 3:58:44 (3s) 14.1mph @ 3:59:07 (60s) 16.8mph @ 3:59:06 (120s)		
2022-01-29 10:58:15 PM EST	992.07mb	4.73V	16.9°F 98%	28.8°F	NW (305°)	32.2mph at 3:57:41 32.0mph @ 3:57:41 (0.1s) 31.8mph @ 3:57:42 (1s) 31.0mph @ 3:57:42 (5s) 29.3mph @ 3:57:43 (5s) 18.6mph @ 3:58:07 (60s) 19.0mph @ 3:57:16 (120s)	13.4mph at 3:57:30 13.5mph @ 3:57:30 (10s) 13.8mph @ 3:57:08 (1s) 14.3mph @ 3:57:08 (5s) 17.3mph @ 3:57:40 (60s) 16.2mph @ 3:58:07 (120s)	1416 / 18.6mph	34.7mph at 3:57:41 34.6mph @ 3:57:41 (0.1s) 34.3mph @ 3:57:42 (1s) 33.7mph @ 3:57:42 (5s) 31.4mph @ 3:57:42 (5s) 20.4mph @ 3:58:07 (60s) 20.5mph @ 3:57:16 (120s)	13.4mph at 3:57:29 13.4mph @ 3:57:29 (0.1s) 13.8mph @ 3:57:29 (10s) 14.4mph @ 3:57:30 (1s) 15.3mph @ 3:57:08 (5s) 18.9mph @ 3:57:39 (60s) 19.9mph @ 3:57:37 (120s)	5449 / 20.4mph	34.2mph at 3:57:41 33.6mph @ 3:57:42 (10s) 33.1mph @ 3:57:42 (1s) 31.2mph @ 3:57:42 (5s) 19.5mph @ 3:58:07 (60s) 19.7mph @ 3:57:48 (120s)	13.7mph at 3:57:59 13.8mph @ 3:57:59 (10s) 14.1mph @ 3:57:16 (1s) 14.4mph @ 3:57:08 (5s) 18.0mph @ 3:57:39 (60s) 19.0mph @ 3:58:07 (120s)	10959 / 19.5mph
2022-01-29 10:57:15 PM EST	992.16mb	4.69V	16.9°F 98%	28.8°F	WNW (298°)	26.5mph at 3:56:38 26.3mph @ 3:56:39 (1/2-s) 25.9mph @ 3:56:39 (5s) 25.0mph @ 3:56:39 (3s) 19.8mph @ 3:56:48 (60s) 19.2mph @ 3:56:08 (120s)	12.1mph at 3:56:13 12.3mph @ 3:56:14 (10s) 12.6mph @ 3:56:14 (5s) 13.5mph @ 3:56:16 (5s) 17.9mph @ 3:57:07 (60s) 18.3mph @ 3:56:34 (120s)	1357 / 17.9mph	29.7mph at 3:56:36 29.4mph @ 3:56:36 (0.1s) 29.1mph @ 3:56:36 (10s) 28.6mph @ 3:56:36 (1s) 27.2mph @ 3:56:38 (5s) 21.5mph @ 3:56:47 (60s) 20.7mph @ 3:56:58 (120s)	11.8mph at 3:56:19 11.8mph @ 3:56:19 (0.1s) 12.5mph @ 3:56:19 (10s) 13.4mph @ 3:56:14 (1s) 14.7mph @ 3:56:15 (3s) 19.4mph @ 3:57:07 (60s) 19.6mph @ 3:56:35 (120s)	5187 / 19.4mph	28.0mph at 3:56:39 27.0mph @ 3:56:39 (10s) 26.5mph @ 3:56:36 (5s) 25.8mph @ 3:56:39 (3s) 20.8mph @ 3:56:48 (60s) 20.0mph @ 3:56:53 (120s)	12.4mph at 3:56:19 12.6mph @ 3:57:07 (10s) 12.8mph @ 3:57:07 (5s) 14.4mph @ 3:57:07 (3s) 18.6mph @ 3:57:07 (60s) 19.0mph @ 3:56:35 (120s)	10435 / 18.6mph
2022-01-29 10:56:15 PM EST	992.04mb	4.72V	16.9°F 98%	28.9°F	NW (310°)	26.2mph at 3:55:52 25.9mph @ 3:55:52 (1/2-s) 25.7mph @ 3:55:53 (1s) 25.3mph @ 3:55:54 (5s) 19.8mph @ 3:56:07 (60s) 20.2mph @ 3:55:29 (120s)	13.1mph at 3:55:13 13.3mph @ 3:55:13 (10s) 13.6mph @ 3:55:13 (1s) 14.0mph @ 3:55:15 (3s) 17.7mph @ 3:55:35 (60s) 18.8mph @ 3:55:51 (120s)	1513 / 19.8mph	29.9mph at 3:55:52 29.8mph @ 3:55:52 (0.1s) 29.4mph @ 3:55:52 (10s) 28.9mph @ 3:55:52 (1s) 27.9mph @ 3:55:53 (3s) 21.3mph @ 3:56:07 (60s) 21.7mph @ 3:55:29 (120s)	10.3mph at 3:55:08 12.5mph @ 3:55:08 (0.1s) 13.7mph @ 3:55:13 (10s) 13.9mph @ 3:55:13 (1s) 14.8mph @ 3:55:14 (3s) 18.8mph @ 3:55:34 (60s) 20.1mph @ 3:55:50 (120s)	5699 / 21.3mph	28.1mph at 3:55:52 27.8mph @ 3:55:52 (10s) 27.5mph @ 3:55:53 (1s) 26.5mph @ 3:55:54 (3s) 20.5mph @ 3:56:07 (60s) 20.7mph @ 3:55:29 (120s)	12.5mph at 3:55:13 12.5mph @ 3:55:13 (10s) 12.7mph @ 3:55:13 (1s) 13.8mph @ 3:55:15 (3s) 18.1mph @ 3:55:34 (60s) 19.3mph @ 3:55:50 (120s)	11531 / 20.5mph
2022-01-29 10:55:15 PM EST	991.92mb	4.70V	17.0°F 98%	28.9°F	NW (306°)	28.1mph at 3:55:00 27.8mph @ 3:55:01 (1/2-s) 27.6mph @ 3:55:01 (1s) 25.6mph @ 3:55:02 (5s) 22.5mph @ 3:54:25 (60s) 20.2mph @ 3:55:02 (120s)	12.1mph at 3:54:40 12.1mph @ 3:54:40 (10s) 12.3mph @ 3:54:40 (1s) 13.1mph @ 3:54:53 (5s) 18.6mph @ 3:54:58 (60s) 18.2mph @ 3:54:16 (120s)	1425 / 18.7mph	30.0mph at 3:55:00 29.9mph @ 3:55:00 (0.1s) 29.4mph @ 3:55:00 (10s) 29.1mph @ 3:55:00 (1s) 27.7mph @ 3:55:01 (3s) 24.0mph @ 3:54:25 (60s) 21.6mph @ 3:55:01 (120s)	10.6mph at 3:54:51 10.7mph @ 3:54:51 (0.1s) 11.1mph @ 3:54:52 (10s) 11.5mph @ 3:54:52 (1s) 13.2mph @ 3:54:52 (3s) 19.9mph @ 3:55:07 (60s) 19.7mph @ 3:54:15 (120s)	5318 / 19.9mph	29.6mph at 3:55:00 29.3mph @ 3:55:00 (10s) 28.7mph @ 3:55:01 (1s) 27.0mph @ 3:55:02 (3s) 22.9mph @ 3:54:25 (60s) 20.7mph @ 3:55:02 (120s)	11.8mph at 3:54:52 11.8mph @ 3:54:52 (10s) 12.0mph @ 3:54:52 (1s) 13.2mph @ 3:54:53 (3s) 19.1mph @ 3:55:07 (60s) 18.9mph @ 3:54:15 (120s)	10738 / 19.1mph
2022-01-29 10:54:15 PM EST	992.04mb	4.70V	17.0°F 98%	28.9°F	NW (307°)	33.9mph at 3:53:44 33.8mph @ 3:53:44 (0.1s) 33.7mph @ 3:53:45 (1/2-s) 33.3mph @ 3:53:45 (1s) 31.9mph @ 3:53:45 (3s) 21.6mph @ 3:54:07 (60s) 18.4mph @ 3:54:07 (120s)	11.8mph at 3:53:20 12.0mph @ 3:53:20 (10s) 12.2mph @ 3:53:20 (1s) 12.8mph @ 3:53:22 (3s) 14.9mph @ 3:53:15 (60s) 16.3mph @ 3:53:29 (120s)	1667 / 21.6mph	36.2mph at 3:53:44 36.1mph @ 3:53:44 (0.1s) 35.7mph @ 3:53:45 (1/2-s) 35.1mph @ 3:53:45 (1s) 34.0mph @ 3:53:45 (3s) 22.9mph @ 3:54:07 (60s) 19.9mph @ 3:54:07 (120s)	10.7mph at 3:53:20 10.7mph @ 3:53:20 (0.1s) 11.1mph @ 3:53:20 (10s) 11.6mph @ 3:53:20 (1s) 12.9mph @ 3:53:22 (3s) 16.4mph @ 3:53:21 (60s) 17.9mph @ 3:53:29 (120s)	6136 / 22.9mph	35.3mph at 3:53:44 34.3mph @ 3:53:45 (10s) 33.9mph @ 3:53:45 (1s) 32.9mph @ 3:53:45 (3s) 21.9mph @ 3:54:07 (60s) 19.1mph @ 3:54:07 (120s)	10.4mph at 3:53:20 10.5mph @ 3:53:20 (10s) 11.0mph @ 3:53:20 (1s) 12.5mph @ 3:53:21 (3s) 15.7mph @ 3:53:20 (60s) 17.0mph @ 3:53:29 (120s)	12360 / 21.9mph
2022-01-29 10:53:15 PM EST	991.98mb	4.71V	17.0°F 98%	28.9°F	WNW (301°)	23.8mph at 3:52:08 23.6mph @ 3:52:08 (1/2-s) 23.5mph @ 3:52:08 (1s) 22.9mph @ 3:52:09 (5s) 19.1mph @ 3:52:15 (60s) 19.3mph @ 3:52:17	9.8mph at 3:52:51 9.9mph @ 3:52:51 (1/2-s) 10.1mph @ 3:52:52 (1s) 10.8mph @ 3:52:29 (3s) 14.8mph @ 3:53:01 (60s) 16.8mph @ 3:53:01	1132 / 15.2mph	28.8mph at 3:53:01 28.6mph @ 3:53:01 (0.1s) 27.8mph @ 3:53:01 (10s) 26.9mph @ 3:53:02 (1s) 25.5mph @ 3:52:09 (3s) 20.8mph @ 3:52:15	8.4mph at 3:52:51 8.4mph @ 3:52:51 (0.1s) 9.1mph @ 3:52:51 (1/2-s) 9.7mph @ 3:52:51 (1s) 11.5mph @ 3:52:52 (3s) 16.4mph @ 3:53:00	4523 / 17.0mph	27.1mph at 3:53:01 26.5mph @ 3:53:02 (10s) 25.9mph @ 3:53:02 (1s) 24.2mph @ 3:52:09 (3s) 19.8mph @ 3:52:11 (60s) 19.8mph @ 3:52:16	7.9mph at 3:52:51 8.3mph @ 3:52:51 (1s) 10.6mph @ 3:52:53 (3s) 15.7mph @ 3:53:00 (60s) 17.7mph @ 3:53:00 (120s)	9047 / 16.2mph

(60s)						(120s)	(120s)		(60s) 20.8mph @ 3:52:16 (120s)	(60s) 18.6mph @ 3:53:00 (120s)	(120s)			
2022-01-29 10:52:15 PM EST  <b>2022-01-29 10:51:07 PM EST to 2022-01-29 10:52:07 PM EST (60s)</b>	991.86mb	4.71V	17.0°F 98%	28.9°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>25.2mph</b> at 3:51:21 <b>24.8mph</b> @ 3:51:21 (½-s) <b>24.7mph</b> @ 3:51:22 (1s) <b>24.2mph</b> @ 3:51:24 (3s) <b>20.2mph</b> @ 3:51:33 (60s) <b>19.6mph</b> @ 3:51:37 (120s)	<b>11.4mph</b> at 3:51:46 <b>11.5mph</b> @ 3:51:47 (½-s) <b>11.7mph</b> @ 3:51:47 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:51:48 (3s) <b>18.8mph</b> @ 3:52:06 (60s) <b>18.7mph</b> @ 3:51:07 (120s)	1433 / 18.8mph	<b>29.5mph</b> at 3:51:21 <b>29.5mph</b> @ 3:51:21 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 3:51:21 (½-s) <b>28.2mph</b> @ 3:51:22 (1s) <b>26.8mph</b> @ 3:51:23 (3s) <b>21.7mph</b> @ 3:51:33 (60s) <b>21.2mph</b> @ 3:51:37 (120s)	<b>9.5mph</b> at 3:51:46 <b>9.5mph</b> @ 3:51:46 (½-s) <b>10.2mph</b> @ 3:51:46 (1s) <b>11.1mph</b> @ 3:51:47 (1s) <b>12.8mph</b> @ 3:51:48 (3s) <b>20.5mph</b> @ 3:52:06 (60s) <b>20.2mph</b> @ 3:51:07 (120s)	5499 / 20.6mph	<b>27.1mph</b> at 3:51:21 <b>26.8mph</b> @ 3:51:21 (½-s) <b>26.5mph</b> @ 3:51:22 (1s) <b>25.9mph</b> @ 3:51:24 (3s) <b>20.8mph</b> @ 3:51:33 (60s) <b>20.3mph</b> @ 3:51:36 (120s)	<b>10.7mph</b> at 3:51:46 <b>10.8mph</b> @ 3:51:46 (½-s) <b>11.2mph</b> @ 3:51:47 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:51:48 (3s) <b>19.5mph</b> @ 3:52:05 (60s) <b>19.4mph</b> @ 3:51:07 (120s)	11001 / 19.6mph
2022-01-29 10:51:15 PM EST  <b>2022-01-29 10:50:07 PM EST to 2022-01-29 10:51:07 PM EST (60s)</b>	991.71mb	4.71V	17.0°F 98%	28.9°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>27.3mph</b> at 3:50:39 <b>26.9mph</b> @ 3:50:07 (½-s) <b>26.8mph</b> @ 3:50:07 (1s) <b>27.9mph</b> @ 3:50:07 (3s) <b>20.1mph</b> @ 3:51:02 (60s) <b>19.6mph</b> @ 3:50:44 (120s)	<b>14.1mph</b> at 3:50:16 <b>14.5mph</b> @ 3:50:16 (½-s) <b>14.9mph</b> @ 3:50:16 (1s) <b>15.3mph</b> @ 3:50:16 (3s) <b>17.9mph</b> @ 3:50:07 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:50:07 (120s)	1495 / 19.6mph	<b>30.1mph</b> at 3:50:39 <b>30.2mph</b> @ 3:50:07 (0.1s) <b>30.1mph</b> @ 3:50:07 (½-s) <b>29.6mph</b> @ 3:50:07 (1s) <b>30.8mph</b> @ 3:50:07 (3s) <b>21.6mph</b> @ 3:51:01 (60s) <b>21.2mph</b> @ 3:50:43 (120s)	<b>12.8mph</b> at 3:50:14 <b>12.8mph</b> @ 3:50:14 (0.1s) <b>13.2mph</b> @ 3:50:14 (½-s) <b>14.2mph</b> @ 3:50:15 (1s) <b>15.8mph</b> @ 3:50:16 (3s) <b>19.6mph</b> @ 3:50:07 (60s) <b>20.1mph</b> @ 3:50:07 (120s)	5577 / 20.9mph	<b>28.5mph</b> at 3:50:07 <b>28.5mph</b> @ 3:50:07 (½-s) <b>28.9mph</b> @ 3:50:07 (1s) <b>29.6mph</b> @ 3:50:07 (3s) <b>20.7mph</b> @ 3:51:02 (60s) <b>20.4mph</b> @ 3:50:44 (120s)	<b>13.1mph</b> at 3:50:15 <b>13.2mph</b> @ 3:50:15 (½-s) <b>13.6mph</b> @ 3:50:15 (1s) <b>15.1mph</b> @ 3:50:16 (3s) <b>18.8mph</b> @ 3:50:07 (60s) <b>19.3mph</b> @ 3:50:07 (120s)	11218 / 20.0mph
2022-01-29 10:50:15 PM EST  <b>2022-01-29 10:49:07 PM EST to 2022-01-29 10:50:07 PM EST (60s)</b>	991.33mb	4.70V	17.0°F 98%	29.0°F	<b>NW (311°)</b>	<b>29.7mph</b> at 3:50:04 <b>29.4mph</b> @ 3:50:04 (½-s) <b>29.0mph</b> @ 3:50:05 (1s) <b>27.9mph</b> @ 3:50:06 (3s) <b>20.0mph</b> @ 3:49:28 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:50:06 (120s)	<b>11.8mph</b> at 3:49:56 <b>12.0mph</b> @ 3:49:56 (½-s) <b>12.1mph</b> @ 3:49:56 (1s) <b>13.1mph</b> @ 3:49:57 (3s) <b>17.7mph</b> @ 3:50:03 (60s) <b>16.2mph</b> @ 3:49:07 (120s)	1361 / 18.0mph	<b>34.0mph</b> at 3:50:04 <b>33.9mph</b> @ 3:50:04 (0.1s) <b>33.3mph</b> @ 3:50:04 (½-s) <b>32.6mph</b> @ 3:50:04 (1s) <b>31.1mph</b> @ 3:50:06 (3s) <b>21.7mph</b> @ 3:49:28 (60s) <b>20.1mph</b> @ 3:50:06 (120s)	<b>11.2mph</b> at 3:49:20 <b>11.2mph</b> @ 3:49:20 (0.1s) <b>11.7mph</b> @ 3:49:20 (½-s) <b>12.1mph</b> @ 3:49:20 (1s) <b>14.5mph</b> @ 3:49:56 (3s) <b>19.3mph</b> @ 3:50:03 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:49:07 (120s)	5250 / 19.7mph	<b>32.4mph</b> at 3:50:04 <b>31.4mph</b> @ 3:50:04 (½-s) <b>30.9mph</b> @ 3:50:04 (1s) <b>30.0mph</b> @ 3:50:06 (3s) <b>20.9mph</b> @ 3:49:44 (60s) <b>19.3mph</b> @ 3:50:06 (120s)	<b>12.4mph</b> at 3:49:20 <b>12.5mph</b> @ 3:49:20 (½-s) <b>12.6mph</b> @ 3:49:20 (1s) <b>14.4mph</b> @ 3:49:18 (3s) <b>18.5mph</b> @ 3:50:03 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:49:07 (120s)	10590 / 18.9mph
2022-01-29 10:49:15 PM EST  <b>2022-01-29 10:47:07 PM EST to 2022-01-29 10:49:07 PM EST (120s)</b>	991.73mb	4.71V	17.0°F 98%	29.0°F	<b>WNW (300°)</b>	<b>29.7mph</b> at 3:48:50 <b>29.5mph</b> @ 3:48:50 (½-s) <b>29.3mph</b> @ 3:48:50 (1s) <b>28.1mph</b> @ 3:48:50 (3s) <b>18.9mph</b> @ 3:49:06 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:47:07 (120s)	<b>5.5mph</b> at 3:47:13 <b>5.6mph</b> @ 3:47:13 (1s) <b>6.0mph</b> @ 3:47:14 (3s) <b>12.0mph</b> @ 3:47:27 (60s) <b>13.2mph</b> @ 3:48:21 (120s)	2427 / 16.2mph	<b>33.1mph</b> at 3:48:49 <b>33.0mph</b> @ 3:48:49 (0.1s) <b>32.2mph</b> @ 3:48:49 (½-s) <b>31.3mph</b> @ 3:48:50 (1s) <b>30.4mph</b> @ 3:48:50 (3s) <b>20.6mph</b> @ 3:49:06 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:47:07 (120s)	<b>6.9mph</b> at 3:47:11 <b>6.9mph</b> @ 3:47:12 (½-s) <b>6.9mph</b> @ 3:47:12 (1s) <b>7.1mph</b> @ 3:47:13 (3s) <b>13.7mph</b> @ 3:47:30 (60s) <b>14.7mph</b> @ 3:48:13 (120s)	9436 / 17.7mph	<b>31.8mph</b> at 3:48:49 <b>31.4mph</b> @ 3:48:50 (½-s) <b>30.6mph</b> @ 3:48:50 (1s) <b>29.6mph</b> @ 3:48:50 (3s) <b>19.6mph</b> @ 3:49:06 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:47:07 (120s)	<b>6.4mph</b> at 3:47:12 <b>6.5mph</b> @ 3:47:12 (1s) <b>6.9mph</b> @ 3:47:14 (3s) <b>13.2mph</b> @ 3:47:26 (60s) <b>14.2mph</b> @ 3:48:21 (120s)	19035 / 17.0mph
2022-01-29 10:47:15 PM EST  <b>2022-01-29 10:46:07 PM EST to 2022-01-29 10:47:07 PM EST (60s)</b>	991.88mb	4.70V	17.1°F 98%	29.0°F	<b>WNW (300°)</b>	<b>18.8mph</b> at 3:46:29 <b>18.7mph</b> @ 3:46:29 (½-s) <b>18.4mph</b> @ 3:46:29 (1s) <b>17.4mph</b> @ 3:46:30 (3s) <b>20.4mph</b> @ 3:46:07 (60s) <b>20.8mph</b> @ 3:46:07 (120s)	<b>8.5mph</b> at 3:46:51 <b>8.5mph</b> @ 3:46:52 (½-s) <b>8.7mph</b> @ 3:46:52 (1s) <b>9.1mph</b> @ 3:46:52 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:47:07 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:47:06 (120s)	979 / 13.4mph	<b>21.7mph</b> at 3:46:29 <b>21.7mph</b> @ 3:46:29 (0.1s) <b>21.3mph</b> @ 3:46:29 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 3:46:29 (1s) <b>19.4mph</b> @ 3:46:30 (3s) <b>22.1mph</b> @ 3:46:07 (60s) <b>22.4mph</b> @ 3:46:07 (120s)	<b>8.5mph</b> at 3:46:51 <b>8.5mph</b> @ 3:46:51 (½-s) <b>8.8mph</b> @ 3:46:51 (½-s) <b>9.4mph</b> @ 3:46:52 (1s) <b>10.1mph</b> @ 3:46:18 (3s) <b>14.8mph</b> @ 3:47:06 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:47:06 (120s)	3920 / 14.8mph	<b>21.9mph</b> at 3:46:28 <b>21.5mph</b> @ 3:46:29 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 3:46:29 (1s) <b>18.8mph</b> @ 3:46:30 (3s) <b>21.1mph</b> @ 3:46:07 (60s) <b>21.3mph</b> @ 3:46:07 (120s)	<b>9.3mph</b> at 3:46:52 <b>9.3mph</b> @ 3:46:52 (½-s) <b>9.6mph</b> @ 3:46:52 (1s) <b>10.1mph</b> @ 3:46:50 (3s) <b>14.4mph</b> @ 3:47:06 (60s) <b>17.7mph</b> @ 3:47:06 (120s)	8009 / 14.4mph
2022-01-29 10:46:15 PM EST  <b>2022-01-29 10:45:07 PM EST to 2022-01-29 10:46:07 PM EST (60s)</b>	991.76mb	4.72V	17.1°F 98%	29.1°F	<b>WNW (299°)</b>	<b>28.9mph</b> at 3:45:34 <b>28.6mph</b> @ 3:45:34 (½-s) <b>28.4mph</b> @ 3:45:34 (1s) <b>27.3mph</b> @ 3:45:35 (3s) <b>21.9mph</b> @ 3:45:45 (60s) <b>21.3mph</b> @ 3:45:58 (120s)	<b>12.0mph</b> at 3:46:03 <b>12.3mph</b> @ 3:46:03 (½-s) <b>12.5mph</b> @ 3:46:03 (1s) <b>13.4mph</b> @ 3:46:04 (3s) <b>20.3mph</b> @ 3:46:06 (60s) <b>20.0mph</b> @ 3:45:32 (120s)	1563 / 20.4mph	<b>31.0mph</b> at 3:45:23 <b>30.8mph</b> @ 3:45:24 (0.1s) <b>30.4mph</b> @ 3:45:24 (½-s) <b>30.0mph</b> @ 3:45:24 (1s) <b>29.0mph</b> @ 3:45:25 (3s) <b>23.4mph</b> @ 3:45:45 (60s) <b>22.9mph</b> @ 3:45:57 (120s)	<b>12.1mph</b> at 3:46:01 <b>12.1mph</b> @ 3:46:01 (0.1s) <b>12.3mph</b> @ 3:46:01 (½-s) <b>12.6mph</b> @ 3:46:01 (1s) <b>14.0mph</b> @ 3:46:03 (3s) <b>21.7mph</b> @ 3:45:31 (60s) <b>21.5mph</b> @ 3:45:11 (120s)	5902 / 22.1mph	<b>30.5mph</b> at 3:46:24 <b>29.9mph</b> @ 3:45:24 (½-s) <b>29.6mph</b> @ 3:45:24 (1s) <b>28.3mph</b> @ 3:45:25 (3s) <b>22.4mph</b> @ 3:45:46 (60s) <b>21.8mph</b> @ 3:45:57 (120s)	<b>13.0mph</b> at 3:46:01 <b>13.1mph</b> @ 3:46:01 (½-s) <b>13.3mph</b> @ 3:46:01 (1s) <b>13.7mph</b> @ 3:46:03 (3s) <b>20.6mph</b> @ 3:45:31 (60s) <b>20.4mph</b> @ 3:45:14 (120s)	11897 / 21.1mph

2022-01-29 10:45:15 PM EST						<b>36.3mph</b> at 3:44:22 <b>36.2mph</b> @ 3:44:22 (0.1s) <b>35.8mph</b> @ 3:44:22 (1/2-s) <b>35.0mph</b> @ 3:44:23 (1s) <b>31.9mph</b> @ 3:44:24 (2s) <b>21.6mph</b> @ 3:44:59 (60s) <b>20.2mph</b> @ 3:45:06 (120s)	<b>15.4mph</b> at 3:44:38 <b>15.6mph</b> @ 3:44:38 (1/2-s) <b>15.9mph</b> @ 3:44:38 (1s) <b>16.7mph</b> @ 3:44:18 (3s) <b>18.8mph</b> @ 3:44:18 (60s) <b>19.3mph</b> @ 3:44:11 (120s)	1643 / 21.3mph	<b>41.7mph</b> at 3:44:22 <b>41.5mph</b> @ 3:44:22 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 3:44:22 (1/2-s) <b>39.4mph</b> @ 3:44:22 (1s) <b>35.0mph</b> @ 3:44:24 (2s) <b>22.9mph</b> @ 3:44:58 (60s) <b>21.6mph</b> @ 3:45:06 (120s)	<b>13.2mph</b> at 3:44:41 <b>13.3mph</b> @ 3:44:41 (0.1s) <b>14.0mph</b> @ 3:44:41 (1/2-s) <b>14.6mph</b> @ 3:44:42 (1s) <b>15.4mph</b> @ 3:44:44 (2s) <b>20.3mph</b> @ 3:44:18 (60s) <b>20.9mph</b> @ 3:44:07 (120s)	6079 / 22.7mph	<b>40.6mph</b> at 3:44:22 <b>39.8mph</b> @ 3:44:22 (3s) <b>38.3mph</b> @ 3:44:22 (1s) <b>33.8mph</b> @ 3:44:24 (3s) <b>21.7mph</b> @ 3:45:00 (60s) <b>20.6mph</b> @ 3:44:26 (120s)	<b>12.9mph</b> at 3:44:43 <b>13.1mph</b> @ 3:44:44 (1/2-s) <b>14.0mph</b> @ 3:44:42 (1s) <b>14.4mph</b> @ 3:44:44 (3s) <b>19.4mph</b> @ 3:44:18 (60s) <b>20.1mph</b> @ 3:44:08 (120s)	12072 / 21.4mph
2022-01-29 10:44:15 PM EST						<b>28.0mph</b> at 3:43:27 <b>27.7mph</b> @ 3:43:28 (1/2-s) <b>27.5mph</b> @ 3:43:28 (1s) <b>26.2mph</b> @ 3:43:30 (3s) <b>19.9mph</b> @ 3:43:32 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:43:43 (120s)	<b>10.6mph</b> at 3:43:52 <b>10.7mph</b> @ 3:43:52 (1/2-s) <b>10.7mph</b> @ 3:43:52 (1s) <b>11.0mph</b> @ 3:43:54 (3s) <b>18.3mph</b> @ 3:43:58 (60s) <b>18.2mph</b> @ 3:43:07 (120s)	1452 / 19.0mph	<b>31.7mph</b> at 3:43:27 <b>31.5mph</b> @ 3:43:27 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 3:43:27 (1/2-s) <b>30.5mph</b> @ 3:43:28 (1s) <b>28.9mph</b> @ 3:43:28 (3s) <b>21.6mph</b> @ 3:43:18 (60s) <b>21.4mph</b> @ 3:43:47 (120s)	<b>10.6mph</b> at 3:43:52 <b>10.6mph</b> @ 3:43:52 (0.1s) <b>10.8mph</b> @ 3:43:52 (1/2-s) <b>11.1mph</b> @ 3:43:52 (1s) <b>12.2mph</b> @ 3:43:53 (3s) <b>19.8mph</b> @ 3:43:57 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:43:07 (120s)	5489 / 20.5mph	<b>32.9mph</b> at 3:43:27 <b>31.5mph</b> @ 3:43:28 (1/2-s) <b>30.7mph</b> @ 3:43:28 (1s) <b>28.4mph</b> @ 3:43:28 (3s) <b>20.8mph</b> @ 3:43:17 (60s) <b>20.6mph</b> @ 3:43:46 (120s)	<b>11.1mph</b> at 3:43:52 <b>11.2mph</b> @ 3:43:52 (1/2-s) <b>11.3mph</b> @ 3:43:53 (1s) <b>11.8mph</b> @ 3:43:53 (3s) <b>19.0mph</b> @ 3:43:58 (60s) <b>18.8mph</b> @ 3:43:07 (120s)	11095 / 19.7mph
2022-01-29 10:43:15 PM EST						<b>28.8mph</b> at 3:42:50 <b>28.5mph</b> @ 3:42:51 (1/2-s) <b>28.2mph</b> @ 3:42:51 (1s) <b>26.9mph</b> @ 3:42:52 (3s) <b>20.0mph</b> @ 3:42:52 (60s) <b>18.2mph</b> @ 3:43:06 (120s)	<b>15.2mph</b> at 3:42:12 <b>15.3mph</b> @ 3:42:12 (1/2-s) <b>15.6mph</b> @ 3:42:12 (1s) <b>16.0mph</b> @ 3:42:14 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:42:07 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:42:21 (120s)	1501 / 19.6mph	<b>32.5mph</b> at 3:42:50 <b>32.4mph</b> @ 3:42:50 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 3:42:51 (1/2-s) <b>31.6mph</b> @ 3:42:51 (1s) <b>29.6mph</b> @ 3:42:52 (3s) <b>21.5mph</b> @ 3:42:52 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:43:06 (120s)	<b>15.6mph</b> at 3:42:12 <b>15.6mph</b> @ 3:42:12 (0.1s) <b>15.8mph</b> @ 3:42:12 (1/2-s) <b>16.2mph</b> @ 3:42:12 (1s) <b>17.4mph</b> @ 3:42:14 (3s) <b>18.3mph</b> @ 3:42:07 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:42:21 (120s)	5690 / 21.3mph	<b>31.4mph</b> at 3:42:50 <b>31.0mph</b> @ 3:42:51 (1/2-s) <b>30.3mph</b> @ 3:42:51 (1s) <b>28.2mph</b> @ 3:42:52 (3s) <b>20.7mph</b> @ 3:42:52 (60s) <b>18.8mph</b> @ 3:43:06 (120s)	<b>14.5mph</b> at 3:42:09 <b>14.6mph</b> @ 3:42:09 (1/2-s) <b>15.4mph</b> @ 3:42:09 (1s) <b>16.7mph</b> @ 3:42:14 (3s) <b>17.2mph</b> @ 3:42:07 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:42:21 (120s)	11494 / 20.4mph
2022-01-29 10:42:15 PM EST						<b>29.7mph</b> at 3:41:52 <b>29.3mph</b> @ 3:41:52 (1/2-s) <b>29.0mph</b> @ 3:41:53 (1s) <b>28.0mph</b> @ 3:41:54 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:42:06 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:42:00 (120s)	<b>6.4mph</b> at 3:41:20 <b>6.5mph</b> @ 3:41:20 (1s) <b>6.9mph</b> @ 3:41:21 (3s) <b>13.9mph</b> @ 3:41:24 (60s) <b>16.0mph</b> @ 3:41:22 (120s)	1269 / 16.8mph	<b>33.8mph</b> at 3:41:52 <b>33.8mph</b> @ 3:41:52 (0.1s) <b>33.4mph</b> @ 3:41:52 (1/2-s) <b>32.8mph</b> @ 3:41:52 (1s) <b>31.1mph</b> @ 3:41:54 (3s) <b>18.3mph</b> @ 3:42:06 (60s) <b>18.5mph</b> @ 3:41:59 (120s)	<b>7.3mph</b> at 3:41:19 <b>7.3mph</b> @ 3:41:19 (0.1s) <b>7.4mph</b> @ 3:41:19 (1/2-s) <b>7.6mph</b> @ 3:41:20 (1s) <b>8.0mph</b> @ 3:41:20 (3s) <b>15.3mph</b> @ 3:41:22 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:41:46 (120s)	4884 / 18.3mph	<b>32.2mph</b> at 3:41:52 <b>31.7mph</b> @ 3:41:52 (1/2-s) <b>31.1mph</b> @ 3:41:53 (1s) <b>29.5mph</b> @ 3:41:54 (3s) <b>17.2mph</b> @ 3:42:06 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:41:59 (120s)	<b>8.0mph</b> at 3:41:20 <b>8.0mph</b> @ 3:41:20 (1s) <b>8.2mph</b> @ 3:41:20 (3s) <b>14.2mph</b> @ 3:41:26 (60s) <b>16.5mph</b> @ 3:41:46 (120s)	9664 / 17.3mph
2022-01-29 10:41:15 PM EST						<b>24.2mph</b> at 3:40:20 <b>23.8mph</b> @ 3:40:20 (1/2-s) <b>23.3mph</b> @ 3:40:20 (1s) <b>22.0mph</b> @ 3:40:18 (3s) <b>18.6mph</b> @ 3:40:29 (60s) <b>17.4mph</b> @ 3:40:54 (120s)	<b>9.8mph</b> at 3:41:07 <b>9.9mph</b> @ 3:41:07 (1/2-s) <b>9.9mph</b> @ 3:41:07 (1s) <b>10.6mph</b> @ 3:41:07 (3s) <b>16.2mph</b> @ 3:40:07 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:41:07 (120s)	1250 / 16.6mph	<b>26.2mph</b> at 3:40:20 <b>26.1mph</b> @ 3:40:20 (0.1s) <b>25.5mph</b> @ 3:40:17 (1/2-s) <b>25.4mph</b> @ 3:40:17 (1s) <b>24.2mph</b> @ 3:40:18 (3s) <b>20.3mph</b> @ 3:40:28 (60s) <b>19.0mph</b> @ 3:40:53 (120s)	<b>10.2mph</b> at 3:40:30 <b>10.2mph</b> @ 3:40:30 (0.1s) <b>10.4mph</b> @ 3:40:30 (1/2-s) <b>10.8mph</b> @ 3:40:31 (1s) <b>11.8mph</b> @ 3:41:06 (3s) <b>17.9mph</b> @ 3:40:07 (60s) <b>18.0mph</b> @ 3:41:06 (120s)	4818 / 18.1mph	<b>25.5mph</b> at 3:40:17 <b>25.2mph</b> @ 3:40:17 (1/2-s) <b>24.9mph</b> @ 3:40:17 (1s) <b>23.5mph</b> @ 3:40:18 (3s) <b>19.5mph</b> @ 3:40:28 (60s) <b>18.2mph</b> @ 3:40:53 (120s)	<b>9.6mph</b> at 3:41:06 <b>9.6mph</b> @ 3:41:06 (1/2-s) <b>9.7mph</b> @ 3:41:06 (1s) <b>11.1mph</b> @ 3:41:02 (3s) <b>16.9mph</b> @ 3:41:06 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:41:06 (120s)	9475 / 16.9mph
2022-01-29 10:40:15 PM EST						<b>26.7mph</b> at 3:39:37 <b>26.6mph</b> @ 3:39:38 (1/2-s) <b>26.2mph</b> @ 3:39:38 (1s) <b>25.3mph</b> @ 3:39:39 (3s) <b>17.9mph</b> @ 3:39:07 (60s) <b>19.4mph</b> @ 3:39:07 (120s)	<b>8.8mph</b> at 3:39:21 <b>8.9mph</b> @ 3:39:21 (1/2-s) <b>9.1mph</b> @ 3:39:21 (1s) <b>9.5mph</b> @ 3:39:23 (3s) <b>15.8mph</b> @ 3:39:35 (60s) <b>17.0mph</b> @ 3:40:03 (120s)	1221 / 16.3mph	<b>31.4mph</b> at 3:39:37 <b>31.3mph</b> @ 3:39:37 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 3:39:38 (1/2-s) <b>29.8mph</b> @ 3:39:38 (1s) <b>28.0mph</b> @ 3:39:39 (3s) <b>19.3mph</b> @ 3:39:07 (60s) <b>20.6mph</b> @ 3:39:07 (120s)	<b>9.8mph</b> at 3:39:21 <b>9.8mph</b> @ 3:39:21 (0.1s) <b>10.0mph</b> @ 3:39:21 (1/2-s) <b>10.2mph</b> @ 3:39:21 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:39:22 (3s) <b>17.2mph</b> @ 3:39:29 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:38:36 (120s)	4767 / 17.9mph	<b>29.8mph</b> at 3:39:37 <b>29.4mph</b> @ 3:39:38 (1/2-s) <b>28.9mph</b> @ 3:39:38 (1s) <b>27.1mph</b> @ 3:39:39 (3s) <b>18.6mph</b> @ 3:39:07 (60s) <b>19.7mph</b> @ 3:39:07 (120s)	<b>9.9mph</b> at 3:39:48 <b>9.9mph</b> @ 3:39:48 (1/2-s) <b>10.1mph</b> @ 3:39:48 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:39:21 (3s) <b>16.7mph</b> @ 3:39:29 (60s) <b>18.0mph</b> @ 3:40:03 (120s)	9765 / 17.4mph
2022-01-29 10:39:15 PM EST						<b>28.5mph</b> at 3:38:57 <b>28.0mph</b> @ 3:38:57 (1/2-s) <b>27.6mph</b>	<b>10.0mph</b> at 3:38:39 <b>10.1mph</b> @ 3:38:39 (1/2-s) <b>10.3mph</b>	1358 / 17.9mph	<b>32.2mph</b> at 3:38:57 <b>32.1mph</b> @ 3:38:57 (0.1s) <b>31.8mph</b>	<b>8.8mph</b> at 3:38:38 <b>8.8mph</b> @ 3:38:38 (0.1s) <b>9.4mph</b>	5159 / 19.3mph	<b>31.3mph</b> at 3:38:57 <b>30.8mph</b> @ 3:38:57 (1/2-s) <b>29.9mph</b>	<b>10.4mph</b> at 3:38:39 <b>10.4mph</b> @ 3:38:39 (1/2-s) <b>10.7mph</b>	10421 / 18.6mph

2022-01-29 10:38:07 PM EST to 2022-01-29 10:39:07 PM EST (60s)						@ 3:38:58 (1s) 27.0mph @ 3:38:59 (3s) 20.8mph @ 3:38:07 (60s) 21.5mph @ 3:38:07 (120s)	@ 3:38:39 (1s) 10.6mph @ 3:38:40 (3s) 17.5mph @ 3:38:55 (60s) 19.2mph @ 3:38:55 (120s)		@ 3:38:57 (1s) 31.3mph @ 3:38:57 (1s) 30.0mph @ 3:38:58 (3s) 21.9mph @ 3:38:07 (60s) 22.7mph @ 3:38:07 (120s)	3:38:39 (1/2-s) 10.2mph (1s) 10.8mph @ 3:38:39 (3s) 18.8mph @ 3:38:43 (60s) 20.5mph @ 3:38:54 (120s)	@ 3:38:57 (1s) 28.3mph @ 3:38:58 (3s) 20.9mph @ 3:38:07 (60s) 21.0mph @ 3:38:07 (120s)	@ 3:38:39 (1s) 11.3mph @ 3:38:39 (3s) 18.3mph @ 3:38:55 (60s) 19.6mph @ 3:38:55 (120s)		
2022-01-29 10:38:15 PM EST  2022-01-29 10:37:07 PM EST to 2022-01-29 10:38:07 PM EST (60s)	991.24mb	4.71V	17.2°F 98%	29.3°F	NW (315°)	30.5mph at 3:37:11 30.2mph @ 3:37:11 (1/2-s) 30.0mph @ 3:37:12 (1s) 29.3mph @ 3:37:12 (3s) 23.1mph @ 3:37:42 (60s) 22.6mph @ 3:37:38 (120s)	12.6mph at 3:37:48 12.7mph @ 3:37:49 (1/2-s) 12.8mph @ 3:37:50 (1s) 13.0mph @ 3:37:51 (3s) 20.8mph @ 3:38:06 (60s) 21.5mph @ 3:38:06 (120s)	1600 / 20.8mph	36.6mph at 3:37:28 36.4mph @ 3:37:28 (0.1s) 34.5mph @ 3:37:28 (1s) 32.2mph @ 3:37:12 (1s) 32.0mph @ 3:37:12 (3s) 24.4mph @ 3:37:14 (60s) 24.1mph @ 3:37:37 (120s)	9.3mph at 3:37:49 9.3mph @ 3:37:49 (0.1s) 9.5mph @ 3:37:49 (1/2-s) 9.8mph @ 3:37:49 (1s) 11.3mph @ 3:37:50 (3s) 21.9mph @ 3:38:06 (60s) 22.7mph @ 3:38:06 (120s)	5867 / 21.9mph	32.0mph at 3:37:28 30.9mph @ 3:37:11 (1s) 30.5mph @ 3:37:11 (3s) 29.8mph @ 3:37:13 (3s) 23.5mph @ 3:37:14 (60s) 22.9mph @ 3:37:39 (120s)	11.9mph at 3:37:17 12.2mph @ 3:37:17 (1/2-s) 12.7mph @ 3:37:50 (1s) 13.4mph @ 3:37:50 (3s) 20.8mph @ 3:37:58 (60s) 21.8mph @ 3:38:06 (120s)	11759 / 20.9mph
2022-01-29 10:37:15 PM EST  2022-01-29 10:36:07 PM EST to 2022-01-29 10:37:07 PM EST (60s)	991.24mb	4.71V	17.2°F 98%	29.3°F	NW (307°)	39.4mph at 3:36:51 39.2mph @ 3:36:51 (0.1s) 38.9mph @ 3:36:51 (1/2-s) 38.3mph @ 3:36:51 (1s) 36.1mph @ 3:36:53 (3s) 22.6mph @ 3:36:56 (60s) 22.2mph @ 3:36:58 (120s)	13.2mph at 3:36:41 13.4mph @ 3:36:41 (1/2-s) 13.7mph @ 3:36:42 (1s) 15.5mph @ 3:36:42 (3s) 20.5mph @ 3:36:15 (60s) 20.4mph @ 3:36:07 (120s)	1716 / 22.2mph	44.3mph at 3:36:51 44.1mph @ 3:36:51 (0.1s) 42.9mph @ 3:36:51 (1/2-s) 41.4mph @ 3:36:51 (1s) 37.9mph @ 3:36:52 (3s) 24.1mph @ 3:36:54 (60s) 23.8mph @ 3:36:58 (120s)	13.6mph at 3:36:41 13.7mph @ 3:36:41 (0.1s) 13.9mph @ 3:36:41 (1/2-s) 14.3mph @ 3:36:42 (1s) 16.1mph @ 3:36:42 (3s) 22.3mph @ 3:36:15 (60s) 22.4mph @ 3:36:07 (120s)	6310 / 23.6mph	43.2mph at 3:36:51 43.1mph @ 3:36:51 (0.1s) 42.1mph @ 3:36:51 (1/2-s) 40.9mph @ 3:36:51 (1s) 37.5mph @ 3:36:53 (3s) 23.3mph @ 3:36:54 (60s) 22.9mph @ 3:36:58 (120s)	13.1mph at 3:36:41 13.2mph @ 3:36:41 (1/2-s) 13.5mph @ 3:36:41 (1s) 14.8mph @ 3:36:42 (3s) 21.5mph @ 3:36:15 (60s) 21.5mph @ 3:36:07 (120s)	12848 / 22.8mph
2022-01-29 10:36:15 PM EST  2022-01-29 10:35:07 PM EST to 2022-01-29 10:36:07 PM EST (60s)	991.26mb	4.70V	17.3°F 98%	29.3°F	NW (312°)	30.0mph at 3:35:07 30.5mph @ 3:35:07 (1/2-s) 31.2mph @ 3:35:07 (1s) 32.2mph @ 3:35:07 (3s) 21.9mph @ 3:35:59 (60s) 20.4mph @ 3:36:06 (120s)	13.3mph at 3:35:34 13.5mph @ 3:35:34 (1/2-s) 13.6mph @ 3:35:34 (1s) 14.2mph @ 3:35:35 (3s) 19.9mph @ 3:35:07 (60s) 17.7mph @ 3:35:07 (120s)	1609 / 20.9mph	31.3mph at 3:35:54 31.2mph @ 3:35:54 (0.1s) 30.7mph @ 3:35:07 (1/2-s) 32.2mph @ 3:35:07 (1s) 34.4mph @ 3:35:07 (3s) 23.8mph @ 3:35:58 (60s) 22.4mph @ 3:36:06 (120s)	13.8mph at 3:35:24 13.9mph @ 3:35:24 (0.1s) 14.7mph @ 3:35:34 (1/2-s) 14.9mph @ 3:35:34 (1s) 16.1mph @ 3:35:34 (3s) 22.3mph @ 3:35:28 (60s) 20.0mph @ 3:35:07 (120s)	6061 / 22.6mph	29.7mph at 3:35:54 29.9mph @ 3:35:07 (1/2-s) 30.9mph @ 3:35:07 (1s) 33.4mph @ 3:35:07 (3s) 22.7mph @ 3:35:58 (60s) 21.5mph @ 3:36:06 (120s)	13.8mph at 3:35:34 13.9mph @ 3:35:34 (1/2-s) 14.2mph @ 3:35:34 (1s) 15.5mph @ 3:35:35 (3s) 21.2mph @ 3:35:07 (60s) 19.0mph @ 3:35:07 (120s)	12213 / 21.7mph
2022-01-29 10:35:15 PM EST  2022-01-29 10:34:07 PM EST to 2022-01-29 10:35:07 PM EST (60s)	990.95mb	4.72V	17.3°F 98%	29.4°F	NW (306°)	34.6mph at 3:35:04 34.4mph @ 3:35:04 (0.1s) 34.2mph @ 3:35:04 (1/2-s) 33.8mph @ 3:35:05 (1s) 32.4mph @ 3:35:06 (3s) 19.9mph @ 3:35:06 (60s) 17.7mph @ 3:35:06 (120s)	12.0mph at 3:34:07 11.7mph @ 3:34:07 (1/2-s) 11.3mph @ 3:34:07 (1s) 10.8mph @ 3:34:07 (3s) 15.5mph @ 3:34:08 (60s) 14.7mph @ 3:34:09 (120s)	1528 / 20.0mph	39.1mph at 3:35:03 38.9mph @ 3:35:04 (0.1s) 38.4mph @ 3:35:04 (1/2-s) 37.8mph @ 3:35:04 (1s) 35.8mph @ 3:35:05 (3s) 22.2mph @ 3:35:06 (60s) 20.0mph @ 3:35:06 (120s)	13.5mph at 3:34:34 13.6mph @ 3:34:34 (0.1s) 14.0mph @ 3:34:30 (1/2-s) 13.7mph @ 3:34:07 (1s) 11.9mph @ 3:34:07 (3s) 17.7mph @ 3:34:08 (60s) 16.9mph @ 3:34:08 (120s)	5958 / 22.3mph	37.8mph at 3:35:04 37.2mph @ 3:35:04 (1/2-s) 36.4mph @ 3:35:04 (1s) 34.5mph @ 3:35:06 (3s) 21.2mph @ 3:35:06 (60s) 19.0mph @ 3:35:06 (120s)	12.0mph at 3:34:07 12.1mph @ 3:34:07 (1/2-s) 11.3mph @ 3:34:07 (1s) 11.0mph @ 3:34:07 (3s) 16.8mph @ 3:34:08 (60s) 16.0mph @ 3:34:07 (120s)	11965 / 21.3mph
2022-01-29 10:34:15 PM EST  2022-01-29 10:33:07 PM EST to 2022-01-29 10:34:07 PM EST (60s)	991.43mb	4.71V	17.3°F 98%	29.4°F	WNW (303°)	25.3mph at 3:33:41 25.0mph @ 3:33:41 (1/2-s) 24.9mph @ 3:33:41 (1s) 24.3mph @ 3:33:42 (3s) 15.5mph @ 3:34:07 (60s) 15.6mph @ 3:33:54 (120s)	10.0mph at 3:34:05 10.0mph @ 3:34:05 (1/2-s) 10.2mph @ 3:34:06 (1s) 10.7mph @ 3:34:06 (3s) 13.3mph @ 3:33:26 (60s) 14.2mph @ 3:33:17 (120s)	1160 / 15.5mph	28.7mph at 3:33:41 28.6mph @ 3:33:41 (0.1s) 28.2mph @ 3:33:41 (1/2-s) 27.9mph @ 3:33:41 (1s) 27.1mph @ 3:33:41 (3s) 17.8mph @ 3:34:03 (60s) 17.7mph @ 3:33:53 (120s)	9.9mph at 3:34:05 9.9mph @ 3:34:05 (0.1s) 10.1mph @ 3:34:05 (1/2-s) 10.4mph @ 3:34:05 (1s) 11.4mph @ 3:34:06 (3s) 15.5mph @ 3:33:26 (60s) 16.4mph @ 3:33:17 (120s)	4713 / 17.7mph	27.2mph at 3:33:41 26.8mph @ 3:33:41 (1/2-s) 26.2mph @ 3:33:39 (1s) 25.3mph @ 3:33:41 (3s) 16.9mph @ 3:34:04 (60s) 16.8mph @ 3:33:53 (120s)	9.7mph at 3:34:05 9.8mph @ 3:34:05 (1/2-s) 10.0mph @ 3:34:06 (1s) 11.0mph @ 3:34:06 (3s) 14.6mph @ 3:33:28 (60s) 15.6mph @ 3:33:15 (120s)	9419 / 16.8mph
2022-01-29 10:33:15 PM EST  2022-01-29 10:31:07 PM EST to 2022-01-29 10:33:07 PM EST	991.44mb	4.71V	17.3°F 98%	29.4°F	WNW (302°)	24.5mph at 3:32:01 24.3mph @ 3:32:01 (1/2-s) 24.1mph @ 3:32:02 (1s) 23.4mph @ 3:32:02 (3s) 16.1mph @ 3:32:49 (60s) 15.3mph	9.2mph at 3:33:00 9.2mph @ 3:33:00 (1/2-s) 9.3mph @ 3:33:00 (1s) 9.9mph @ 3:33:01 (3s) 12.2mph @ 3:31:11 (60s) 13.1mph	2116 / 14.3mph	29.1mph at 3:32:01 28.9mph @ 3:32:01 (1/2-s) 28.5mph @ 3:32:01 (1s) 27.7mph @ 3:32:01 (3s) 26.1mph @ 3:32:02 (60s) 18.1mph	7.9mph at 3:31:46 8.0mph @ 3:31:46 (0.1s) 8.2mph @ 3:31:46 (1/2-s) 8.7mph @ 3:31:46 (1s) 10.0mph @ 3:31:47 (3s)	8760 / 16.5mph	26.8mph at 3:32:02 26.3mph @ 3:32:02 (1/2-s) 25.1mph @ 3:32:02 (1s) 24.9mph @ 3:32:02 (3s) 17.2mph @ 3:32:48 (60s) 16.8mph	9.5mph at 3:31:07 9.6mph @ 3:31:07 (1/2-s) 9.7mph @ 3:31:07 (1s) 10.7mph @ 3:31:08 (3s) 13.7mph @ 3:31:11 (60s) 14.6mph	17486 / 15.7mph

PM EST (120s)						@ 3:31:07 (120s)	@ 3:31:56 (120s)		@ 3:32:48 (60s) 17.4mph @ 3:31:07 (120s)	14.5mph @ 3:31:11 (60s) 15.3mph @ 3:31:56 (120s)		@ 3:31:07 (120s)	@ 3:31:56 (120s)	
2022-01-29 10:31:15 PM EST	991.36mb	4.72V	17.3°F 98%	29.4°F	NW (305°)	18.6mph at 3:30:45 18.5mph @ 3:30:46 (½-s) 18.5mph @ 3:30:46 (1s) 17.8mph @ 3:30:47 (3s) 18.3mph @ 3:30:11 (60s) 17.3mph @ 3:30:11 (120s)	7.0mph at 3:30:26 7.0mph @ 3:30:27 (1s) 7.2mph @ 3:30:32 (3s) 12.5mph @ 3:31:06 (60s) 15.3mph @ 3:31:03 (120s)	911 / 12.6mph	22.4mph at 3:30:09 22.3mph @ 3:30:09 (0.1s) 22.1mph @ 3:30:10 (½-s) 21.6mph @ 3:30:10 (1s) 20.1mph @ 3:30:46 (3s) 20.2mph @ 3:30:10 (60s) 19.4mph @ 3:30:11 (120s)	9.2mph at 3:30:25 9.2mph @ 3:30:25 (0.1s) 9.3mph @ 3:30:25 (½-s) 9.4mph @ 3:30:25 (1s) 10.0mph @ 3:30:27 (3s) 14.8mph @ 3:31:06 (60s) 17.4mph @ 3:31:06 (120s)	3937 / 14.8mph	21.8mph at 3:30:45 21.3mph @ 3:30:45 (½-s) 20.6mph @ 3:30:46 (1s) 19.7mph @ 3:30:48 (3s) 19.7mph @ 3:30:11 (60s) 18.7mph @ 3:30:12 (120s)	6.7mph at 3:30:25 6.9mph @ 3:30:26 (1s) 7.8mph @ 3:30:26 (3s) 14.1mph @ 3:31:06 (60s) 16.6mph @ 3:31:06 (120s)	7846 / 14.1mph
2022-01-29 10:30:15 PM EST	991.32mb	4.73V	17.3°F 98%	29.5°F	WNW (302°)	32.3mph at 3:29:45 32.2mph @ 3:29:45 (0.1s) 31.6mph @ 3:29:45 (½-s) 30.6mph @ 3:29:46 (1s) 29.3mph @ 3:29:47 (3s) 18.0mph @ 3:30:07 (60s) 18.7mph @ 3:29:07 (120s)	11.9mph at 3:30:02 12.1mph @ 3:30:02 (½-s) 12.3mph @ 3:30:02 (1s) 13.0mph @ 3:30:03 (3s) 16.3mph @ 3:29:08 (60s) 16.6mph @ 3:29:43 (120s)	1371 / 18.1mph	36.8mph at 3:29:45 36.5mph @ 3:29:45 (0.1s) 35.3mph @ 3:29:45 (½-s) 34.7mph @ 3:29:45 (1s) 31.8mph @ 3:29:47 (3s) 20.0mph @ 3:29:56 (60s) 20.7mph @ 3:29:13 (120s)	11.2mph at 3:30:02 11.2mph @ 3:30:02 (0.1s) 11.4mph @ 3:30:02 (½-s) 12.1mph @ 3:30:02 (1s) 13.6mph @ 3:30:02 (3s) 18.4mph @ 3:29:07 (60s) 18.5mph @ 3:29:43 (120s)	5328 / 20.0mph	35.4mph at 3:29:45 34.8mph @ 3:29:45 (½-s) 34.3mph @ 3:29:45 (1s) 31.4mph @ 3:29:47 (3s) 19.5mph @ 3:30:06 (60s) 19.8mph @ 3:29:13 (120s)	11.5mph at 3:30:02 11.6mph @ 3:30:02 (½-s) 12.0mph @ 3:30:02 (1s) 12.6mph @ 3:30:02 (3s) 17.5mph @ 3:29:07 (60s) 17.7mph @ 3:29:43 (120s)	10943 / 19.5mph
2022-01-29 10:29:15 PM EST	991.18mb	4.71V	17.4°F 98%	29.5°F	NW (306°)	24.2mph at 3:28:44 23.7mph @ 3:28:44 (½-s) 23.6mph @ 3:28:44 (1s) 22.0mph @ 3:28:46 (3s) 21.1mph @ 3:28:07 (60s) 19.7mph @ 3:28:09 (120s)	11.0mph at 3:29:04 11.2mph @ 3:29:04 (½-s) 11.4mph @ 3:29:04 (1s) 12.0mph @ 3:28:11 (3s) 16.4mph @ 3:29:06 (60s) 18.4mph @ 3:28:39 (120s)	1229 / 16.4mph	28.9mph at 3:28:43 28.8mph @ 3:28:44 (0.1s) 28.4mph @ 3:28:44 (½-s) 27.9mph @ 3:28:44 (1s) 24.6mph @ 3:28:46 (3s) 22.9mph @ 3:28:07 (60s) 21.8mph @ 3:28:08 (120s)	11.9mph at 3:29:03 11.9mph @ 3:29:03 (0.1s) 12.2mph @ 3:29:03 (½-s) 12.6mph @ 3:29:04 (1s) 13.5mph @ 3:28:11 (3s) 18.1mph @ 3:28:43 (60s) 20.3mph @ 3:28:39 (120s)	4911 / 18.4mph	27.6mph at 3:28:44 27.2mph @ 3:28:44 (½-s) 26.6mph @ 3:28:44 (1s) 23.1mph @ 3:28:46 (3s) 22.1mph @ 3:28:07 (60s) 20.9mph @ 3:28:08 (120s)	11.2mph at 3:29:03 11.3mph @ 3:29:04 (½-s) 11.7mph @ 3:29:04 (1s) 13.2mph @ 3:29:05 (3s) 17.3mph @ 3:28:43 (60s) 19.5mph @ 3:28:38 (120s)	9827 / 17.5mph
2022-01-29 10:28:15 PM EST	991.17mb	4.71V	17.4°F 98%	29.6°F	NW (307°)	35.3mph at 3:27:18 35.1mph @ 3:27:18 (0.1s) 34.7mph @ 3:27:18 (½-s) 34.4mph @ 3:27:18 (1s) 31.3mph @ 3:27:20 (3s) 21.1mph @ 3:28:03 (60s) 19.7mph @ 3:28:05 (120s)	10.9mph at 3:27:51 11.0mph @ 3:27:51 (½-s) 11.3mph @ 3:27:51 (1s) 12.3mph @ 3:27:52 (3s) 18.2mph @ 3:27:15 (60s) 17.1mph @ 3:27:13 (120s)	1621 / 21.1mph	38.5mph at 3:27:17 38.5mph @ 3:27:17 (0.1s) 38.1mph @ 3:27:18 (½-s) 37.3mph @ 3:27:18 (1s) 33.6mph @ 3:27:19 (3s) 23.1mph @ 3:28:02 (60s) 21.8mph @ 3:28:05 (120s)	9.1mph at 3:27:50 9.1mph @ 3:27:50 (0.1s) 9.2mph @ 3:27:50 (½-s) 9.7mph @ 3:27:50 (1s) 11.4mph @ 3:27:51 (3s) 20.4mph @ 3:27:14 (60s) 19.3mph @ 3:27:12 (120s)	6139 / 22.9mph	37.7mph at 3:27:18 37.0mph @ 3:27:18 (½-s) 36.6mph @ 3:27:18 (1s) 32.3mph @ 3:27:20 (3s) 22.2mph @ 3:28:03 (60s) 20.9mph @ 3:28:05 (120s)	8.9mph at 3:27:50 8.9mph @ 3:27:51 (½-s) 9.0mph @ 3:27:51 (1s) 10.7mph @ 3:27:51 (3s) 19.6mph @ 3:27:14 (60s) 18.4mph @ 3:27:12 (120s)	12435 / 22.1mph
2022-01-29 10:27:15 PM EST	991.01mb	4.71V	17.4°F 98%	29.6°F	NW (306°)	29.5mph at 3:26:23 29.0mph @ 3:26:24 (½-s) 28.6mph @ 3:26:24 (1s) 27.5mph @ 3:26:24 (3s) 18.3mph @ 3:27:05 (60s) 20.3mph @ 3:26:06 (120s)	11.1mph at 3:26:58 11.2mph @ 3:26:58 (½-s) 11.4mph @ 3:26:58 (1s) 12.0mph @ 3:26:59 (3s) 15.9mph @ 3:26:13 (60s) 17.5mph @ 3:27:05 (120s)	1391 / 18.3mph	33.9mph at 3:26:23 33.7mph @ 3:26:23 (0.1s) 32.7mph @ 3:26:23 (½-s) 31.7mph @ 3:26:24 (1s) 30.3mph @ 3:26:24 (3s) 20.6mph @ 3:27:05 (60s) 22.4mph @ 3:26:06 (120s)	11.1mph at 3:26:58 11.1mph @ 3:26:58 (0.1s) 11.3mph @ 3:26:58 (½-s) 11.6mph @ 3:26:58 (1s) 13.1mph @ 3:26:59 (3s) 18.1mph @ 3:26:13 (60s) 19.8mph @ 3:27:02 (120s)	5519 / 20.7mph	32.4mph at 3:26:22 31.7mph @ 3:26:24 (½-s) 30.8mph @ 3:26:24 (1s) 29.7mph @ 3:26:24 (3s) 19.8mph @ 3:27:05 (60s) 21.6mph @ 3:26:06 (120s)	11.9mph at 3:26:58 12.1mph @ 3:26:58 (½-s) 12.2mph @ 3:26:58 (1s) 13.4mph @ 3:26:59 (3s) 17.2mph @ 3:26:12 (60s) 18.9mph @ 3:27:05 (120s)	11132 / 19.8mph
2022-01-29 10:26:15 PM EST	991.19mb	4.70V	17.5°F 98%	29.6°F	NW (304°)	24.6mph at 3:25:07 24.2mph @ 3:25:07 (½-s) 23.8mph @ 3:25:08 (1s) 23.3mph @ 3:25:09 (3s) 24.0mph @ 3:25:08 (60s) 21.6mph @ 3:25:41 (120s)	9.4mph at 3:25:57 9.5mph @ 3:25:57 (½-s) 9.7mph @ 3:25:58 (1s) 10.3mph @ 3:25:59 (3s) 16.7mph @ 3:26:05 (60s) 20.3mph @ 3:26:05 (120s)	1259 / 16.7mph	30.5mph at 3:25:06 30.4mph @ 3:25:07 (½-s) 29.5mph @ 3:25:07 (1s) 28.5mph @ 3:25:07 (3s) 26.9mph @ 3:25:08 (60s) 26.1mph @ 3:25:08 (120s)	11.1mph at 3:25:42 11.1mph @ 3:25:42 (½-s) 11.4mph @ 3:25:42 (1s) 12.0mph @ 3:25:43 (3s) 12.7mph @ 3:25:58 (60s) 18.9mph @ 3:26:05 (120s)	5047 / 18.9mph	28.6mph at 3:25:07 27.9mph @ 3:25:07 (½-s) 27.1mph @ 3:25:08 (1s) 25.7mph @ 3:25:09 (3s) 25.4mph @ 3:25:08 (60s) 23.0mph @ 3:25:40 (120s)	10.4mph at 3:25:57 10.4mph @ 3:25:57 (½-s) 10.7mph @ 3:25:57 (1s) 11.0mph @ 3:25:58 (3s) 17.9mph @ 3:26:05 (60s) 21.6mph @ 3:26:05 (120s)	10059 / 17.9mph

2022-01-29 10:25:15 PM EST						<b>39.0mph</b> at 3:24:12 <b>38.8mph</b> @ 3:24:12 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 3:24:12 (1/2-s) <b>37.8mph</b> @ 3:24:12 (1s) <b>35.8mph</b> @ 3:24:14 (3s) <b>24.3mph</b> @ 3:24:54 (60s) <b>21.0mph</b> @ 3:25:05 (120s)	<b>16.3mph</b> at 3:24:59 <b>16.5mph</b> @ 3:24:59 (1/2-s) <b>16.6mph</b> @ 3:24:59 (1s) <b>17.9mph</b> @ 3:25:01 (3s) <b>18.1mph</b> @ 3:24:06 (60s) <b>16.1mph</b> @ 3:24:06 (120s)	1857 / 23.9mph	<b>44.4mph</b> at 3:24:11 <b>44.2mph</b> @ 3:24:12 (0.1s) <b>43.1mph</b> @ 3:24:12 (1/2-s) <b>41.6mph</b> @ 3:24:12 (1s) <b>38.9mph</b> @ 3:24:14 (3s) <b>26.5mph</b> @ 3:24:54 (60s) <b>23.1mph</b> @ 3:25:06 (120s)	<b>15.4mph</b> at 3:24:46 <b>15.5mph</b> @ 3:24:46 (0.1s) <b>16.0mph</b> @ 3:24:46 (1/2-s) <b>16.8mph</b> @ 3:24:46 (1s) <b>19.3mph</b> @ 3:25:05 (3s) <b>20.2mph</b> @ 3:24:06 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:24:06 (120s)	6960 / 26.0mph	<b>41.9mph</b> at 3:24:12 <b>41.1mph</b> @ 3:24:12 (1/2-s) <b>40.5mph</b> @ 3:24:12 (1s) <b>37.9mph</b> @ 3:24:14 (3s) <b>25.9mph</b> @ 3:24:54 (60s) <b>22.3mph</b> @ 3:24:57 (120s)	<b>16.5mph</b> at 3:25:04 <b>16.8mph</b> @ 3:25:05 (1/2-s) <b>17.2mph</b> @ 3:24:32 (1s) <b>18.6mph</b> @ 3:25:05 (3s) <b>19.3mph</b> @ 3:24:07 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:24:08 (120s)	14296 / 25.3mph
2022-01-29 10:24:15 PM EST						<b>25.8mph</b> at 3:24:03 <b>25.4mph</b> @ 3:24:03 (1/2-s) <b>25.2mph</b> @ 3:24:04 (1s) <b>24.6mph</b> @ 3:24:04 (3s) <b>18.1mph</b> @ 3:24:05 (60s) <b>16.1mph</b> @ 3:24:05 (120s)	<b>11.5mph</b> at 3:23:52 <b>11.6mph</b> @ 3:23:52 (1/2-s) <b>11.7mph</b> @ 3:23:53 (1s) <b>12.0mph</b> @ 3:23:54 (3s) <b>14.1mph</b> @ 3:23:06 (60s) <b>14.4mph</b> @ 3:23:11 (120s)	1374 / 18.1mph	<b>29.5mph</b> at 3:23:45 <b>29.4mph</b> @ 3:23:45 (0.1s) <b>28.9mph</b> @ 3:24:01 (1/2-s) <b>28.1mph</b> @ 3:24:02 (1s) <b>27.6mph</b> @ 3:24:04 (3s) <b>20.2mph</b> @ 3:24:05 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:24:05 (120s)	<b>9.1mph</b> at 3:23:50 <b>9.1mph</b> @ 3:23:50 (0.1s) <b>10.2mph</b> @ 3:23:50 (1/2-s) <b>10.8mph</b> @ 3:23:51 (1s) <b>11.4mph</b> @ 3:23:53 (3s) <b>16.5mph</b> @ 3:24:06 (60s) <b>16.7mph</b> @ 3:23:11 (120s)	5407 / 20.2mph	<b>28.0mph</b> at 3:24:03 <b>27.6mph</b> @ 3:24:01 (1/2-s) <b>27.4mph</b> @ 3:24:03 (1s) <b>26.9mph</b> @ 3:24:04 (3s) <b>19.3mph</b> @ 3:24:05 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:24:05 (120s)	<b>10.9mph</b> at 3:23:52 <b>10.9mph</b> @ 3:23:52 (1/2-s) <b>11.1mph</b> @ 3:23:52 (1s) <b>11.9mph</b> @ 3:23:53 (3s) <b>15.6mph</b> @ 3:23:06 (60s) <b>15.8mph</b> @ 3:23:11 (120s)	10850 / 19.3mph
2022-01-29 10:23:15 PM EST						<b>24.3mph</b> at 3:22:58 <b>24.0mph</b> @ 3:22:58 (1/2-s) <b>23.7mph</b> @ 3:22:59 (1s) <b>22.4mph</b> @ 3:23:00 (3s) <b>15.4mph</b> @ 3:21:54 (60s) <b>16.8mph</b> @ 3:21:16 (120s)	<b>6.7mph</b> at 3:22:51 <b>6.9mph</b> @ 3:22:51 (1s) <b>7.2mph</b> @ 3:22:51 (3s) <b>12.7mph</b> @ 3:22:53 (60s) <b>14.0mph</b> @ 3:22:06 (120s)	2146 / 14.5mph	<b>28.0mph</b> at 3:22:58 <b>27.9mph</b> @ 3:22:58 (0.1s) <b>27.8mph</b> @ 3:22:58 (1/2-s) <b>27.4mph</b> @ 3:22:58 (1s) <b>26.4mph</b> @ 3:22:59 (3s) <b>17.9mph</b> @ 3:21:53 (60s) <b>19.1mph</b> @ 3:21:12 (120s)	<b>7.2mph</b> at 3:22:35 <b>7.2mph</b> @ 3:22:35 (0.1s) <b>7.4mph</b> @ 3:22:35 (1/2-s) <b>8.0mph</b> @ 3:22:35 (1s) <b>9.7mph</b> @ 3:22:48 (3s) <b>14.9mph</b> @ 3:22:52 (60s) <b>16.3mph</b> @ 3:22:05 (120s)	8967 / 16.8mph	<b>27.0mph</b> at 3:22:58 <b>26.7mph</b> @ 3:22:58 (1/2-s) <b>26.3mph</b> @ 3:22:59 (1s) <b>24.7mph</b> @ 3:22:59 (3s) <b>17.1mph</b> @ 3:21:53 (60s) <b>18.3mph</b> @ 3:21:15 (120s)	<b>8.7mph</b> at 3:22:35 <b>9.0mph</b> @ 3:22:35 (1s) <b>9.6mph</b> @ 3:22:48 (3s) <b>14.1mph</b> @ 3:22:53 (60s) <b>15.6mph</b> @ 3:22:58 (120s)	17846 / 16.0mph
2022-01-29 10:21:15 PM EST						<b>19.4mph</b> at 3:20:38 <b>19.2mph</b> @ 3:20:38 (1/2-s) <b>19.0mph</b> @ 3:20:38 (1s) <b>18.5mph</b> @ 3:20:06 (3s) <b>20.2mph</b> @ 3:20:14 (60s) <b>16.7mph</b> @ 3:20:55 (120s)	<b>8.2mph</b> at 3:20:48 <b>8.3mph</b> @ 3:20:48 (1/2-s) <b>8.4mph</b> @ 3:20:48 (1s) <b>8.9mph</b> @ 3:20:49 (3s) <b>13.2mph</b> @ 3:21:05 (60s) <b>16.2mph</b> @ 3:20:26 (120s)	964 / 13.2mph	<b>25.0mph</b> at 3:21:05 <b>24.5mph</b> @ 3:21:05 (0.1s) <b>22.7mph</b> @ 3:20:38 (1/2-s) <b>22.3mph</b> @ 3:20:38 (1s) <b>20.9mph</b> @ 3:20:39 (3s) <b>22.2mph</b> @ 3:20:12 (60s) <b>18.9mph</b> @ 3:20:55 (120s)	<b>9.5mph</b> at 3:20:47 <b>9.5mph</b> @ 3:20:47 (0.1s) <b>9.6mph</b> @ 3:20:47 (1/2-s) <b>9.7mph</b> @ 3:20:48 (1s) <b>10.7mph</b> @ 3:20:48 (3s) <b>15.5mph</b> @ 3:21:05 (60s) <b>18.4mph</b> @ 3:20:25 (120s)	4134 / 15.6mph	<b>22.1mph</b> at 3:21:05 <b>21.6mph</b> @ 3:20:38 (1/2-s) <b>21.2mph</b> @ 3:20:38 (1s) <b>20.1mph</b> @ 3:20:39 (3s) <b>21.1mph</b> @ 3:20:13 (60s) <b>18.2mph</b> @ 3:20:55 (120s)	<b>8.3mph</b> at 3:20:48 <b>8.4mph</b> @ 3:20:48 (1s) <b>9.6mph</b> @ 3:20:49 (3s) <b>15.0mph</b> @ 3:21:05 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:20:26 (120s)	8375 / 15.0mph
2022-01-29 10:20:15 PM EST						<b>28.1mph</b> at 3:19:20 <b>27.7mph</b> @ 3:19:20 (1/2-s) <b>27.4mph</b> @ 3:19:20 (1s) <b>26.7mph</b> @ 3:19:22 (3s) <b>19.7mph</b> @ 3:20:06 (60s) <b>16.5mph</b> @ 3:20:06 (120s)	<b>7.8mph</b> at 3:18:53 <b>7.8mph</b> @ 3:18:53 (1/2-s) <b>7.9mph</b> @ 3:18:54 (1s) <b>8.6mph</b> @ 3:18:54 (3s) <b>12.8mph</b> @ 3:18:55 (60s) <b>11.7mph</b> @ 3:18:35 (120s)	2475 / 16.5mph	<b>33.2mph</b> at 3:19:19 <b>33.1mph</b> @ 3:19:19 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 3:19:19 (1/2-s) <b>31.7mph</b> @ 3:19:20 (1s) <b>29.5mph</b> @ 3:19:21 (3s) <b>21.8mph</b> @ 3:20:05 (60s) <b>18.5mph</b> @ 3:20:05 (120s)	<b>9.1mph</b> at 3:18:53 <b>9.1mph</b> @ 3:18:53 (0.1s) <b>9.3mph</b> @ 3:18:53 (1/2-s) <b>9.5mph</b> @ 3:18:53 (1s) <b>10.8mph</b> @ 3:18:54 (3s) <b>15.0mph</b> @ 3:18:55 (60s) <b>14.0mph</b> @ 3:18:34 (120s)	9893 / 18.5mph	<b>32.2mph</b> at 3:19:22 <b>31.6mph</b> @ 3:19:23 (1/2-s) <b>30.1mph</b> @ 3:19:23 (1s) <b>28.2mph</b> @ 3:19:25 (3s) <b>20.8mph</b> @ 3:20:05 (60s) <b>17.8mph</b> @ 3:20:05 (120s)	<b>8.9mph</b> at 3:18:54 <b>8.9mph</b> @ 3:18:54 (1/2-s) <b>9.1mph</b> @ 3:18:54 (1s) <b>10.2mph</b> @ 3:18:54 (3s) <b>14.3mph</b> @ 3:18:55 (60s) <b>13.3mph</b> @ 3:18:34 (120s)	19956 / 17.8mph
2022-01-29 10:18:15 PM EST						<b>20.1mph</b> at 3:16:12 <b>20.0mph</b> @ 3:16:12 (1/2-s) <b>20.0mph</b> @ 3:16:12 (1s) <b>19.6mph</b> @ 3:16:14 (3s) <b>14.3mph</b> @ 3:16:28 (60s) <b>14.7mph</b> @ 3:16:06 (120s)	<b>5.5mph</b> at 3:16:57 <b>5.5mph</b> @ 3:16:57 (1s) <b>5.6mph</b> @ 3:16:58 (3s) <b>9.3mph</b> @ 3:17:28 (60s) <b>11.6mph</b> @ 3:17:38 (120s)	1732 / 12.0mph	<b>24.4mph</b> at 3:16:10 <b>24.4mph</b> @ 3:16:10 (0.1s) <b>24.0mph</b> @ 3:16:11 (1/2-s) <b>23.5mph</b> @ 3:16:11 (1s) <b>22.8mph</b> @ 3:16:13 (3s) <b>16.7mph</b> @ 3:16:28 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:16:06 (120s)	<b>7.6mph</b> at 3:16:56 <b>7.6mph</b> @ 3:16:56 (0.1s) <b>7.7mph</b> @ 3:16:56 (1/2-s) <b>7.9mph</b> @ 3:16:57 (1s) <b>8.2mph</b> @ 3:16:57 (3s) <b>11.8mph</b> @ 3:17:29 (60s) <b>14.1mph</b> @ 3:17:38 (120s)	7659 / 14.4mph	<b>22.4mph</b> at 3:16:12 <b>22.3mph</b> @ 3:16:12 (1/2-s) <b>22.1mph</b> @ 3:16:12 (1s) <b>21.7mph</b> @ 3:16:13 (3s) <b>16.0mph</b> @ 3:16:28 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:16:06 (120s)	<b>6.9mph</b> at 3:16:57 <b>6.9mph</b> @ 3:16:57 (1s) <b>7.4mph</b> @ 3:16:57 (3s) <b>11.1mph</b> @ 3:17:29 (60s) <b>13.3mph</b> @ 3:17:38 (120s)	15163 / 13.6mph
2022-01-29 10:16:15 PM EST						<b>18.9mph</b> at 3:15:13 <b>18.7mph</b> @ 3:15:14 (1/2-s) <b>18.6mph</b>	<b>9.4mph</b> at 3:15:58 <b>9.4mph</b> @ 3:15:58 (1/2-s)	1014 / 13.8mph	<b>23.1mph</b> at 3:15:09 <b>23.1mph</b> @ 3:15:09 (NoQC) <b>23.1mph</b>	<b>10.6mph</b> at 3:15:06 <b>11.1mph</b> @ 3:15:58 (1/2-s) <b>11.2mph</b>	4262 / 16.0mph	<b>22.1mph</b> at 3:15:13 <b>21.8mph</b> @ 3:15:13 (1/2-s) <b>21.5mph</b>	<b>11.1mph</b> at 3:15:59 <b>11.1mph</b> @ 3:15:59 (1/2-s) <b>11.3mph</b>	8602 / 15.4mph



2022-01-29 10:15:06 PM EST to 2022-01-29 10:16:06 PM EST (60s)							@ 3:15:14 (1s) <b>17.5mph</b> @ 3:15:15 (5s) <b>15.6mph</b> @ 3:15:06 (60s) <b>17.6mph</b> @ 3:15:06 (120s)	@ 3:15:59 (1s) <b>9.9mph</b> @ 3:16:00 (3s) <b>13.1mph</b> @ 3:15:53 (60s) <b>14.7mph</b> @ 3:16:06 (120s)			@ 3:15:09 (0.1s) <b>22.4mph</b> @ 3:15:09 (7.5-s) <b>21.7mph</b> @ 3:15:09 (1s) <b>19.8mph</b> @ 3:15:15 (3s) <b>17.8mph</b> @ 3:15:06 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:15:06 (120s)	@ 3:15:58 (7.5-s) <b>11.4mph</b> @ 3:15:59 (1s) <b>12.1mph</b> @ 3:15:59 (3s) <b>15.3mph</b> @ 3:15:35 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:16:03 (120s)			@ 3:15:14 (1s) <b>19.8mph</b> @ 3:15:15 (3s) <b>17.4mph</b> @ 3:15:06 (60s) <b>19.2mph</b> @ 3:15:06 (120s)	@ 3:15:59 (1s) <b>11.9mph</b> @ 3:16:00 (3s) <b>14.8mph</b> @ 3:15:53 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:16:05 (120s)		
2022-01-29 10:15:15 PM EST  2022-01-29 10:14:06 PM EST to 2022-01-29 10:15:06 PM EST (60s)	990.78mb	4.71V	18.1°F 98%	29.9°F	NW (309°)	<b>28.3mph</b> at 3:14:10 <b>28.0mph</b> @ 3:14:10 (7.5-s) <b>27.9mph</b> @ 3:14:10 (1s) <b>26.7mph</b> @ 3:14:11 (5s) <b>19.9mph</b> @ 3:14:14 (60s) <b>19.1mph</b> @ 3:14:38 (120s)	<b>6.3mph</b> at 3:15:00 <b>6.4mph</b> @ 3:15:00 (1s) <b>6.8mph</b> @ 3:15:00 (3s) <b>15.6mph</b> @ 3:15:05 (60s) <b>17.5mph</b> @ 3:15:05 (120s)	1168 / 15.6mph		<b>32.5mph</b> at 3:14:10 <b>32.4mph</b> @ 3:14:10 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 3:14:10 (7.5-s) <b>31.4mph</b> @ 3:14:10 (1s) <b>29.1mph</b> @ 3:14:11 (5s) <b>22.2mph</b> @ 3:14:13 (60s) <b>21.3mph</b> @ 3:14:37 (120s)	<b>7.7mph</b> at 3:15:00 <b>7.8mph</b> @ 3:15:00 (0.1s) <b>7.9mph</b> @ 3:15:00 (7.5-s) <b>8.4mph</b> @ 3:15:00 (1s) <b>9.1mph</b> @ 3:15:00 (3s) <b>17.9mph</b> @ 3:15:05 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:15:05 (120s)	4771 / 17.9mph	<b>32.9mph</b> at 3:14:10 <b>31.8mph</b> @ 3:14:10 (7.5-s) <b>31.0mph</b> @ 3:14:10 (1s) <b>29.1mph</b> @ 3:14:11 (5s) <b>21.5mph</b> @ 3:14:13 (60s) <b>20.6mph</b> @ 3:14:37 (120s)	<b>8.7mph</b> at 3:15:00 <b>8.8mph</b> @ 3:15:00 (1s) <b>9.1mph</b> @ 3:15:00 (3s) <b>17.4mph</b> @ 3:15:05 (60s) <b>19.2mph</b> @ 3:15:05 (120s)	9782 / 17.5mph			
2022-01-29 10:14:15 PM EST  2022-01-29 10:13:06 PM EST to 2022-01-29 10:14:06 PM EST (60s)	990.49mb	4.72V	18.2°F 98%	29.9°F	NW (305°)	<b>28.9mph</b> at 3:13:27 <b>28.5mph</b> @ 3:13:20 (7.5-s) <b>28.1mph</b> @ 3:13:21 (1s) <b>27.0mph</b> @ 3:13:22 (3s) <b>20.4mph</b> @ 3:13:37 (60s) <b>18.1mph</b> @ 3:14:06 (120s)	<b>12.2mph</b> at 3:13:41 <b>12.3mph</b> @ 3:13:41 (7.5-s) <b>12.5mph</b> @ 3:13:41 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:13:43 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:13:06 (60s) <b>15.1mph</b> @ 3:13:06 (120s)	1491 / 19.5mph		<b>33.8mph</b> at 3:13:27 <b>33.6mph</b> @ 3:13:27 (0.1s) <b>32.7mph</b> @ 3:13:27 (7.5-s) <b>31.6mph</b> @ 3:13:21 (1s) <b>30.1mph</b> @ 3:13:22 (3s) <b>22.6mph</b> @ 3:13:37 (60s) <b>20.3mph</b> @ 3:14:06 (120s)	<b>12.4mph</b> at 3:13:06 <b>13.3mph</b> @ 3:13:49 (0.1s) <b>13.6mph</b> @ 3:13:49 (7.5-s) <b>14.2mph</b> @ 3:13:49 (1s) <b>14.5mph</b> @ 3:13:42 (3s) <b>18.9mph</b> @ 3:13:06 (60s) <b>17.2mph</b> @ 3:13:06 (120s)	5823 / 21.8mph	<b>32.6mph</b> at 3:13:27 <b>31.3mph</b> @ 3:13:28 (7.5-s) <b>30.3mph</b> @ 3:13:21 (1s) <b>29.0mph</b> @ 3:13:22 (3s) <b>21.8mph</b> @ 3:13:37 (60s) <b>19.6mph</b> @ 3:14:05 (120s)	<b>13.1mph</b> at 3:13:44 <b>13.2mph</b> @ 3:13:45 (7.5-s) <b>13.2mph</b> @ 3:13:45 (1s) <b>13.8mph</b> @ 3:13:42 (3s) <b>18.3mph</b> @ 3:13:06 (60s) <b>16.5mph</b> @ 3:13:06 (120s)	11821 / 21.0mph			
2022-01-29 10:13:15 PM EST  2022-01-29 10:12:06 PM EST to 2022-01-29 10:13:06 PM EST (60s)	990.60mb	4.71V	18.2°F 99%	29.9°F	NW (305°)	<b>23.4mph</b> at 3:12:40 <b>23.2mph</b> @ 3:12:40 (7.5-s) <b>22.9mph</b> @ 3:12:40 (1s) <b>21.5mph</b> @ 3:12:42 (3s) <b>16.8mph</b> @ 3:13:06 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:12:06 (120s)	<b>9.5mph</b> at 3:12:35 <b>9.6mph</b> @ 3:12:35 (7.5-s) <b>10.2mph</b> @ 3:12:36 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:12:06 (60s) <b>14.8mph</b> @ 3:12:54 (120s)	1267 / 16.8mph		<b>27.2mph</b> at 3:12:39 <b>27.1mph</b> @ 3:12:40 (0.1s) <b>26.9mph</b> @ 3:12:40 (7.5-s) <b>26.6mph</b> @ 3:12:40 (1s) <b>24.7mph</b> @ 3:12:41 (3s) <b>18.9mph</b> @ 3:13:05 (60s) <b>19.5mph</b> @ 3:12:08 (120s)	<b>11.4mph</b> at 3:12:43 <b>11.5mph</b> @ 3:12:43 (7.5-s) <b>11.7mph</b> @ 3:12:35 (7.5-s) <b>11.9mph</b> @ 3:12:35 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:12:35 (3s) <b>15.4mph</b> @ 3:12:06 (60s) <b>16.9mph</b> @ 3:12:54 (120s)	5045 / 18.9mph	<b>26.1mph</b> at 3:12:40 <b>25.7mph</b> @ 3:12:40 (7.5-s) <b>25.1mph</b> @ 3:12:40 (1s) <b>23.3mph</b> @ 3:12:41 (3s) <b>18.3mph</b> @ 3:13:05 (60s) <b>18.7mph</b> @ 3:12:08 (120s)	<b>11.6mph</b> at 3:12:35 <b>11.6mph</b> @ 3:12:35 (7.5-s) <b>11.8mph</b> @ 3:12:36 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:12:37 (3s) <b>14.7mph</b> @ 3:12:06 (60s) <b>16.2mph</b> @ 3:12:55 (120s)	10258 / 18.3mph			
2022-01-29 10:12:15 PM EST  2022-01-29 10:11:06 PM EST to 2022-01-29 10:12:06 PM EST (60s)	990.70mb	4.71V	18.2°F 99%	29.9°F	NW (311°)	<b>24.3mph</b> at 3:11:38 <b>23.7mph</b> @ 3:11:39 (7.5-s) <b>23.6mph</b> @ 3:11:39 (1s) <b>22.8mph</b> @ 3:11:40 (5s) <b>21.2mph</b> @ 3:11:06 (60s) <b>19.1mph</b> @ 3:11:06 (120s)	<b>8.2mph</b> at 3:11:59 <b>8.3mph</b> @ 3:11:59 (7.5-s) <b>8.4mph</b> @ 3:11:59 (1s) <b>9.2mph</b> @ 3:12:00 (3s) <b>13.4mph</b> @ 3:12:05 (60s) <b>17.3mph</b> @ 3:12:05 (120s)	980 / 13.4mph		<b>27.4mph</b> at 3:11:37 <b>27.2mph</b> @ 3:11:37 (0.1s) <b>26.9mph</b> @ 3:11:38 (7.5-s) <b>26.6mph</b> @ 3:11:38 (1s) <b>26.1mph</b> @ 3:11:40 (3s) <b>23.4mph</b> @ 3:11:06 (60s) <b>21.4mph</b> @ 3:11:06 (120s)	<b>8.1mph</b> at 3:11:58 <b>8.1mph</b> @ 3:11:58 (0.1s) <b>8.3mph</b> @ 3:11:58 (7.5-s) <b>8.6mph</b> @ 3:11:58 (1s) <b>10.1mph</b> @ 3:12:00 (3s) <b>15.5mph</b> @ 3:12:05 (60s) <b>19.5mph</b> @ 3:12:05 (120s)	4116 / 15.5mph	<b>25.4mph</b> at 3:11:38 <b>25.0mph</b> @ 3:11:38 (7.5-s) <b>24.6mph</b> @ 3:11:38 (1s) <b>23.8mph</b> @ 3:11:40 (3s) <b>22.6mph</b> @ 3:11:06 (60s) <b>20.6mph</b> @ 3:11:06 (120s)	<b>9.6mph</b> at 3:11:58 <b>9.6mph</b> @ 3:11:58 (7.5-s) <b>9.9mph</b> @ 3:11:58 (1s) <b>10.6mph</b> @ 3:12:00 (3s) <b>14.7mph</b> @ 3:12:05 (60s) <b>18.6mph</b> @ 3:12:05 (120s)	8213 / 14.7mph			
2022-01-29 10:11:15 PM EST  2022-01-29 10:10:06 PM EST to 2022-01-29 10:11:06 PM EST (60s)	990.44mb	4.74V	18.2°F 99%	29.9°F	NW (308°)	<b>30.6mph</b> at 3:10:23 <b>30.1mph</b> @ 3:10:24 (7.5-s) <b>30.0mph</b> @ 3:10:24 (1s) <b>29.3mph</b> @ 3:10:25 (3s) <b>21.6mph</b> @ 3:10:58 (60s) <b>19.8mph</b> @ 3:10:54 (120s)	<b>12.2mph</b> at 3:11:01 <b>12.3mph</b> @ 3:11:01 (7.5-s) <b>12.3mph</b> @ 3:11:02 (1s) <b>12.7mph</b> @ 3:11:02 (3s) <b>10.7mph</b> @ 3:10:15 (60s) <b>14.7mph</b> @ 3:10:06 (120s)	1636 / 21.3mph		<b>35.1mph</b> at 3:10:23 <b>35.0mph</b> @ 3:10:23 (0.1s) <b>34.3mph</b> @ 3:10:23 (7.5-s) <b>33.3mph</b> @ 3:10:31 (1s) <b>32.3mph</b> @ 3:10:32 (3s) <b>23.9mph</b> @ 3:10:58 (60s) <b>22.1mph</b> @ 3:10:55 (120s)	<b>11.6mph</b> at 3:10:06 <b>12.4mph</b> @ 3:11:01 (0.1s) <b>12.6mph</b> @ 3:11:02 (7.5-s) <b>13.0mph</b> @ 3:11:02 (1s) <b>14.6mph</b> @ 3:11:02 (3s) <b>18.4mph</b> @ 3:10:15 (60s) <b>17.1mph</b> @ 3:10:06 (120s)	6288 / 23.5mph	<b>34.3mph</b> at 3:10:24 <b>33.6mph</b> @ 3:10:24 (7.5-s) <b>32.9mph</b> @ 3:10:24 (1s) <b>31.7mph</b> @ 3:10:25 (3s) <b>23.0mph</b> @ 3:10:54 (60s) <b>21.3mph</b> @ 3:10:55 (120s)	<b>12.3mph</b> at 3:11:01 <b>12.4mph</b> @ 3:11:01 (7.5-s) <b>12.7mph</b> @ 3:11:02 (1s) <b>14.4mph</b> @ 3:11:02 (3s) <b>17.9mph</b> @ 3:10:15 (60s) <b>16.4mph</b> @ 3:10:06 (120s)	12730 / 22.6mph			
2022-01-29 10:10:15 PM EST  2022-01-29 10:09:06 PM EST to 2022-01-29	990.40mb	4.72V	18.2°F 99%	29.9°F	WNW (297°)	<b>27.9mph</b> at 3:09:06 <b>27.3mph</b> @ 3:09:07 (7.5-s) <b>26.7mph</b> @ 3:09:07 (1s) <b>25.1mph</b> @ 3:09:09 (3s) <b>18.2mph</b>	<b>10.5mph</b> at 3:09:36 <b>10.5mph</b> @ 3:09:36 (7.5-s) <b>10.7mph</b> @ 3:09:36 (1s) <b>11.3mph</b> @ 3:09:36 (3s) <b>12.5mph</b>	1277 / 16.9mph		<b>34.2mph</b> at 3:09:06 <b>33.8mph</b> @ 3:09:06 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 3:09:06 (7.5-s) <b>30.7mph</b> @ 3:09:07 (1s) <b>28.3mph</b>	<b>10.6mph</b> at 3:09:35 <b>10.6mph</b> @ 3:09:35 (0.1s) <b>10.8mph</b> @ 3:09:36 (7.5-s) <b>11.1mph</b> @ 3:09:36 (1s) <b>12.3mph</b>	5138 / 19.3mph	<b>31.8mph</b> at 3:09:06 <b>31.4mph</b> @ 3:09:06 (7.5-s) <b>30.3mph</b> @ 3:09:07 (1s) <b>26.3mph</b> @ 3:09:12 (3s) <b>19.7mph</b>	<b>11.4mph</b> at 3:09:36 <b>11.5mph</b> @ 3:09:36 (7.5-s) <b>11.6mph</b> @ 3:09:36 (1s) <b>12.4mph</b> @ 3:09:37 (3s) <b>14.1mph</b>	10488 / 18.7mph			

10:10:06 PM EST (60s)						@ 3:09:50 15.4mph @ 3:09:18 (120s)	@ 3:09:06 14.2mph @ 3:09:42 (120s)		@ 3:09:09 (3s) 20.5mph @ 3:09:49 (60s) 17.8mph @ 3:09:19 (120s)	@ 3:09:36 (3s) 14.9mph @ 3:09:06 (60s) 16.4mph @ 3:09:42 (120s)		@ 3:09:49 (60s) 17.0mph @ 3:09:19 (120s)	@ 3:09:06 (60s) 15.7mph @ 3:09:42 (120s)	
2022-01-29 10:09:16 PM EST	990.43mb	4.71V	18.2°F 99%	30.0°F	NW (304°)	29.7mph at 3:09:01 29.3mph @ 3:09:01 (1/2-s) 28.9mph @ 3:09:01 (1s) 27.8mph @ 3:09:02 (3s) 16.6mph @ 3:08:06 (60s) 14.5mph @ 3:09:05 (120s)	5.2mph at 3:08:24 5.3mph @ 3:08:24 (1s) 6.1mph @ 3:08:25 (3s) 10.2mph @ 3:08:49 (60s) 12.7mph @ 3:08:26 (120s)	911 / 12.6mph	@ 3:09:00 (0.1s) 30.8mph @ 3:09:00 (1/2-s) 30.5mph @ 3:09:01 (1s) 29.6mph @ 3:09:01 (3s) 18.9mph @ 3:08:06 (60s) 16.9mph @ 3:09:05 (120s)	@ 3:08:23 6.5mph @ 3:08:24 (0.1s) 6.7mph @ 3:08:23 (1/2-s) 6.9mph @ 3:08:24 (1s) 8.1mph @ 3:08:25 (3s) 12.4mph @ 3:08:49 (60s) 15.0mph @ 3:08:25 (120s)	3957 / 14.9mph	@ 3:08:59 30.1mph @ 3:09:00 (1/2-s) 29.0mph @ 3:09:01 (1s) 28.2mph @ 3:09:01 (3s) 18.0mph @ 3:08:06 (60s) 16.0mph @ 3:09:05 (120s)	@ 3:08:20 7.5mph @ 3:08:20 (1s) 7.6mph @ 3:08:21 (3s) 11.8mph @ 3:08:49 (60s) 14.2mph @ 3:08:06 (120s)	7828 / 14.1mph
2022-01-29 10:08:15 PM EST	990.57mb	4.72V	18.2°F 99%	30.0°F	NW (309°)	26.1mph at 3:07:24 25.9mph @ 3:07:25 (1/2-s) 25.8mph @ 3:07:25 (1s) 25.0mph @ 3:07:26 (3s) 16.8mph @ 3:07:59 (60s) 12.8mph @ 3:08:06 (120s)	5.7mph at 3:06:42 5.8mph @ 3:06:42 (1s) 5.9mph @ 3:06:42 (3s) 7.6mph @ 3:06:28 (60s) 8.9mph @ 3:07:13 (120s)	1871 / 12.8mph	@ 3:07:24 30.2mph @ 3:07:24 (0.1s) 29.7mph @ 3:07:24 (1/2-s) 29.3mph @ 3:07:25 (1s) 28.0mph @ 3:07:25 (3s) 19.2mph @ 3:07:58 (60s) 15.1mph @ 3:08:05 (120s)	@ 3:06:06 6.5mph @ 3:07:12 (0.1s) 7.5mph @ 3:07:12 (1/2-s) 7.8mph @ 3:06:41 (1s) 8.1mph @ 3:06:42 (3s) 9.8mph @ 3:06:26 (60s) 11.1mph @ 3:07:15 (120s)	8007 / 15.1mph	@ 3:07:24 29.3mph @ 3:07:24 (1/2-s) 28.9mph @ 3:07:25 (1s) 27.3mph @ 3:07:26 (3s) 18.3mph @ 3:07:58 (60s) 14.2mph @ 3:08:05 (120s)	@ 3:06:09 7.0mph @ 3:06:09 (1s) 7.2mph @ 3:06:43 (3s) 9.0mph @ 3:06:25 (60s) 10.4mph @ 3:07:13 (120s)	15859 / 14.2mph
2022-01-29 10:06:15 PM EST	990.62mb	4.72V	18.2°F 99%	30.0°F	NW (319°)	16.6mph at 3:05:11 16.5mph @ 3:05:12 (1/2-s) 16.4mph @ 3:05:12 (1s) 16.1mph @ 3:05:12 (3s) 11.9mph @ 3:05:07 (60s) 15.3mph @ 3:05:13 (120s)	4.6mph at 3:05:36 4.6mph @ 3:05:36 (1s) 4.9mph @ 3:05:37 (3s) 9.1mph @ 3:06:06 (60s) 10.5mph @ 3:06:06 (120s)	626 / 9.1mph	@ 3:05:10 19.4mph @ 3:05:10 (0.1s) 19.3mph @ 3:05:10 (1/2-s) 19.1mph @ 3:05:11 (1s) 18.1mph @ 3:05:11 (3s) 14.4mph @ 3:05:06 (60s) 17.7mph @ 3:05:13 (120s)	@ 3:05:35 6.8mph @ 3:05:34 (0.1s) 6.8mph @ 3:05:35 (1/2-s) 6.9mph @ 3:05:35 (1s) 7.4mph @ 3:05:36 (3s) 11.4mph @ 3:06:05 (60s) 12.9mph @ 3:06:05 (120s)	3002 / 11.4mph	@ 3:05:11 18.0mph @ 3:05:06 (1/2-s) 18.3mph @ 3:05:06 (1s) 17.4mph @ 3:05:12 (3s) 13.7mph @ 3:05:06 (60s) 17.0mph @ 3:05:13 (120s)	@ 3:06:01 6.8mph @ 3:06:02 (1s) 7.0mph @ 3:05:36 (3s) 7.4mph @ 3:06:05 (60s) 12.2mph @ 3:06:05 (120s)	5910 / 10.7mph
2022-01-29 10:05:15 PM EST	990.51mb	4.70V	18.2°F 99%	30.0°F	NW (304°)	26.2mph at 3:03:25 25.9mph @ 3:03:26 (1/2-s) 25.8mph @ 3:03:26 (1s) 24.6mph @ 3:03:27 (3s) 18.8mph @ 3:04:13 (60s) 16.5mph @ 3:04:14 (120s)	5.0mph at 3:04:40 5.0mph @ 3:04:40 (1s) 5.6mph @ 3:04:41 (3s) 11.9mph @ 3:05:05 (60s) 12.4mph @ 3:03:09 (120s)	2263 / 15.2mph	@ 3:03:25 32.6mph @ 3:03:25 (0.1s) 31.8mph @ 3:03:25 (1/2-s) 30.8mph @ 3:03:25 (1s) 27.5mph @ 3:03:27 (3s) 21.2mph @ 3:04:12 (60s) 18.7mph @ 3:04:26 (120s)	@ 3:04:39 7.3mph @ 3:04:39 (0.1s) 7.4mph @ 3:04:40 (1/2-s) 7.5mph @ 3:04:40 (1s) 8.1mph @ 3:04:41 (3s) 14.3mph @ 3:05:05 (60s) 14.5mph @ 3:03:08 (120s)	9358 / 17.6mph	@ 3:03:25 29.4mph @ 3:03:25 (1/2-s) 29.1mph @ 3:03:25 (1s) 29.0mph @ 3:03:25 (3s) 27.0mph @ 3:03:27 (3s) 20.4mph @ 3:04:13 (60s) 17.8mph @ 3:04:27 (120s)	@ 3:04:39 7.7mph @ 3:04:39 (1s) 7.7mph @ 3:04:41 (3s) 8.1mph @ 3:05:05 (60s) 13.7mph @ 3:03:08 (120s)	18845 / 16.8mph
2022-01-29 10:03:15 PM EST	990.47mb	4.71V	18.1°F 99%	30.0°F	NW (306°)	20.8mph at 3:02:51 20.7mph @ 3:02:51 (1/2-s) 20.5mph @ 3:02:51 (1s) 19.9mph @ 3:02:53 (3s) 14.6mph @ 3:02:57 (60s) 14.2mph @ 3:01:05 (120s)	6.4mph at 3:01:39 6.5mph @ 3:01:40 (1s) 6.8mph @ 3:01:40 (3s) 10.2mph @ 3:02:01 (60s) 10.9mph @ 3:02:08 (120s)	1801 / 12.4mph	@ 3:02:50 24.3mph @ 3:02:50 (0.1s) 24.2mph @ 3:02:51 (1/2-s) 23.8mph @ 3:02:51 (1s) 22.7mph @ 3:02:53 (3s) 16.7mph @ 3:02:55 (60s) 16.4mph @ 3:01:05 (120s)	@ 3:01:05 7.6mph @ 3:01:05 (0.1s) 8.1mph @ 3:01:39 (1/2-s) 8.6mph @ 3:01:38 (1s) 8.8mph @ 3:01:40 (3s) 8.9mph @ 3:01:40 (3s) 12.4mph @ 3:02:01 (60s) 13.1mph @ 3:02:02 (120s)	7729 / 14.6mph	@ 3:02:51 22.7mph @ 3:02:51 (1/2-s) 22.3mph @ 3:02:51 (1s) 21.8mph @ 3:02:51 (3s) 20.8mph @ 3:02:53 (3s) 15.8mph @ 3:02:55 (60s) 15.6mph @ 3:01:08 (120s)	@ 3:01:37 8.5mph @ 3:01:38 (1s) 8.6mph @ 3:01:40 (3s) 11.7mph @ 3:02:01 (60s) 12.5mph @ 3:02:07 (120s)	15267 / 13.7mph
2022-01-29 10:01:15 PM EST	990.49mb	4.72V	18.1°F 99%	30.0°F	WNW (299°)	16.2mph at 3:00:43 16.0mph @ 3:00:43 (1/2-s) 15.8mph @ 3:00:44 (1s) 14.8mph @ 3:00:45 (3s) 16.8mph @ 3:00:05 (60s) 16.0mph @ 3:00:22 (120s)	5.9mph at 3:00:29 6.1mph @ 3:00:29 (1s) 6.8mph @ 3:00:29 (3s) 11.6mph @ 3:00:52 (60s) 14.2mph @ 3:01:05 (120s)	836 / 11.7mph	@ 3:00:42 19.7mph @ 3:00:42 (0.1s) 19.4mph @ 3:00:43 (1/2-s) 19.0mph @ 3:00:43 (1s) 17.4mph @ 3:00:45 (3s) 19.2mph @ 3:00:05 (60s) 18.2mph @ 3:00:22 (120s)	@ 3:00:28 8.1mph @ 3:00:28 (0.1s) 8.3mph @ 3:00:28 (1/2-s) 8.7mph @ 3:00:28 (1s) 9.3mph @ 3:00:29 (3s) 13.6mph @ 3:01:04 (60s) 16.4mph @ 3:01:04 (120s)	3614 / 13.6mph	@ 3:00:43 19.2mph @ 3:00:43 (1/2-s) 19.1mph @ 3:00:43 (1s) 17.5mph @ 3:00:45 (3s) 18.1mph @ 3:00:08 (60s) 17.3mph @ 3:00:22 (120s)	@ 3:00:28 7.6mph @ 3:00:28 (1s) 7.7mph @ 3:00:28 (3s) 8.3mph @ 3:00:51 (60s) 15.6mph @ 3:01:04 (120s)	7323 / 13.2mph

2022-01-29 10:00:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:59:05 PM EST to 2022-01-29 10:00:05 PM EST (60s)</b>	990.37mb	4.70V	18.1°F 98%	30.0°F	<b>NW (311°)</b>	<b>26.0mph</b> at 2:59:29 <b>25.9mph</b> @ 2:59:29 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 2:59:29 (1s) <b>24.8mph</b> @ 2:59:31 (3s) <b>18.1mph</b> @ 2:59:47 (60s) <b>16.0mph</b> @ 2:59:44 (120s)	<b>8.4mph</b> at 2:59:54 <b>8.5mph</b> @ 2:59:54 (½-s) <b>8.7mph</b> @ 2:59:54 (1s) <b>9.3mph</b> @ 2:59:55 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:59:05 (60s) <b>15.0mph</b> @ 2:59:05 (120s)	1271 / 16.9mph	<b>30.8mph</b> at 2:59:29 <b>30.7mph</b> @ 2:59:29 (0.1s) <b>30.3mph</b> @ 2:59:29 (½-s) <b>30.1mph</b> @ 2:59:29 (1s) <b>28.4mph</b> @ 2:59:30 (3s) <b>20.4mph</b> @ 2:59:47 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:59:45 (120s)	<b>8.0mph</b> at 2:59:52 <b>8.1mph</b> @ 2:59:52 (0.1s) <b>8.6mph</b> @ 2:59:52 (½-s) <b>9.6mph</b> @ 2:59:52 (1s) <b>10.4mph</b> @ 2:59:54 (3s) <b>16.5mph</b> @ 2:59:05 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:59:05 (120s)	5127 / 19.2mph	<b>28.8mph</b> at 2:59:29 <b>28.2mph</b> @ 2:59:29 (½-s) <b>27.9mph</b> @ 2:59:29 (1s) <b>26.6mph</b> @ 2:59:31 (3s) <b>19.3mph</b> @ 2:59:47 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:59:45 (120s)	<b>10.0mph</b> at 2:59:54 <b>10.1mph</b> @ 2:59:54 (½-s) <b>10.4mph</b> @ 2:59:54 (1s) <b>11.1mph</b> @ 2:59:55 (3s) <b>15.8mph</b> @ 2:59:05 (60s) <b>16.4mph</b> @ 2:59:05 (120s)	10130 / 18.1mph
2022-01-29 09:59:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:57:05 PM EST to 2022-01-29 09:59:05 PM EST (120s)</b>	990.29mb	4.73V	18.1°F 98%	30.1°F	<b>WNW (300°)</b>	<b>25.0mph</b> at 2:57:20 <b>24.5mph</b> @ 2:57:20 (½-s) <b>23.9mph</b> @ 2:57:20 (1s) <b>22.8mph</b> @ 2:57:25 (3s) <b>15.8mph</b> @ 2:58:09 (60s) <b>15.8mph</b> @ 2:57:07 (120s)	<b>7.1mph</b> at 2:58:18 <b>7.2mph</b> @ 2:58:18 (1s) <b>7.6mph</b> @ 2:58:20 (3s) <b>13.2mph</b> @ 2:58:28 (60s) <b>14.1mph</b> @ 2:58:23 (120s)	2232 / 15.0mph	<b>28.4mph</b> at 2:57:20 <b>28.2mph</b> @ 2:57:23 (0.1s) <b>27.8mph</b> @ 2:57:23 (½-s) <b>27.3mph</b> @ 2:57:23 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:57:25 (3s) <b>18.1mph</b> @ 2:57:33 (60s) <b>17.8mph</b> @ 2:57:05 (120s)	<b>7.2mph</b> at 2:57:08 <b>7.2mph</b> @ 2:57:08 (0.1s) <b>7.4mph</b> @ 2:57:08 (½-s) <b>7.7mph</b> @ 2:57:08 (1s) <b>9.7mph</b> @ 2:58:19 (3s) <b>15.3mph</b> @ 2:58:27 (60s) <b>16.3mph</b> @ 2:58:23 (120s)	9176 / 17.2mph	<b>26.8mph</b> at 2:57:20 <b>26.3mph</b> @ 2:57:20 (½-s) <b>25.7mph</b> @ 2:57:23 (1s) <b>24.7mph</b> @ 2:57:24 (3s) <b>17.3mph</b> @ 2:57:34 (60s) <b>17.0mph</b> @ 2:57:05 (120s)	<b>7.9mph</b> at 2:57:08 <b>8.2mph</b> @ 2:57:08 (1s) <b>9.3mph</b> @ 2:58:13 (3s) <b>14.5mph</b> @ 2:58:27 (60s) <b>15.5mph</b> @ 2:58:22 (120s)	18382 / 16.4mph
2022-01-29 09:57:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:56:05 PM EST to 2022-01-29 09:57:05 PM EST (60s)</b>	990.46mb	4.73V	18.1°F 98%	30.1°F	<b>NW (313°)</b>	<b>20.3mph</b> at 2:56:40 <b>20.1mph</b> @ 2:56:41 (½-s) <b>20.1mph</b> @ 2:56:41 (1s) <b>19.6mph</b> @ 2:56:42 (3s) <b>17.3mph</b> @ 2:56:08 (60s) <b>16.0mph</b> @ 2:56:05 (120s)	<b>9.1mph</b> at 2:56:32 <b>9.2mph</b> @ 2:56:32 (½-s) <b>9.3mph</b> @ 2:56:33 (1s) <b>9.5mph</b> @ 2:56:34 (3s) <b>14.3mph</b> @ 2:57:04 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:56:34 (120s)	1060 / 14.3mph	<b>24.0mph</b> at 2:56:40 <b>23.9mph</b> @ 2:56:40 (0.1s) <b>23.7mph</b> @ 2:56:36 (½-s) <b>23.4mph</b> @ 2:56:37 (1s) <b>22.5mph</b> @ 2:56:42 (3s) <b>19.5mph</b> @ 2:56:07 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:56:05 (120s)	<b>10.0mph</b> at 2:57:04 <b>10.0mph</b> @ 2:57:04 (0.1s) <b>10.1mph</b> @ 2:57:04 (½-s) <b>10.4mph</b> @ 2:57:04 (1s) <b>11.5mph</b> @ 2:56:30 (3s) <b>16.3mph</b> @ 2:57:04 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:56:32 (120s)	4336 / 16.3mph	<b>23.3mph</b> at 2:56:40 <b>23.0mph</b> @ 2:56:41 (½-s) <b>22.6mph</b> @ 2:56:41 (1s) <b>22.1mph</b> @ 2:56:42 (3s) <b>18.9mph</b> @ 2:56:08 (60s) <b>17.4mph</b> @ 2:56:05 (120s)	<b>10.1mph</b> at 2:56:28 <b>10.1mph</b> @ 2:56:28 (½-s) <b>10.3mph</b> @ 2:56:29 (1s) <b>10.5mph</b> @ 2:56:30 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:56:52 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:56:30 (120s)	8504 / 15.2mph
2022-01-29 09:56:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:55:05 PM EST to 2022-01-29 09:56:05 PM EST (60s)</b>	990.40mb	4.70V	18.2°F 98%	30.1°F	<b>WNW (298°)</b>	<b>24.5mph</b> at 2:55:24 <b>24.2mph</b> @ 2:55:24 (½-s) <b>24.2mph</b> @ 2:55:25 (1s) <b>23.5mph</b> @ 2:55:25 (3s) <b>17.2mph</b> @ 2:56:04 (60s) <b>16.6mph</b> @ 2:55:56 (120s)	<b>9.5mph</b> at 2:55:06 <b>9.6mph</b> @ 2:55:07 (½-s) <b>9.7mph</b> @ 2:55:07 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:55:08 (3s) <b>13.9mph</b> @ 2:55:17 (60s) <b>14.8mph</b> @ 2:55:10 (120s)	1297 / 17.2mph	<b>28.6mph</b> at 2:55:24 <b>28.5mph</b> @ 2:55:24 (0.1s) <b>28.0mph</b> @ 2:55:24 (½-s) <b>27.5mph</b> @ 2:55:24 (1s) <b>27.0mph</b> @ 2:55:25 (3s) <b>19.4mph</b> @ 2:56:04 (60s) <b>18.9mph</b> @ 2:55:55 (120s)	<b>10.1mph</b> at 2:55:05 <b>10.9mph</b> @ 2:55:06 (0.1s) <b>11.0mph</b> @ 2:55:07 (½-s) <b>11.3mph</b> @ 2:55:07 (1s) <b>12.3mph</b> @ 2:55:07 (3s) <b>16.0mph</b> @ 2:55:16 (60s) <b>16.9mph</b> @ 2:55:09 (120s)	5187 / 19.4mph	<b>26.8mph</b> at 2:55:24 <b>26.5mph</b> @ 2:55:24 (½-s) <b>26.4mph</b> @ 2:55:24 (1s) <b>25.4mph</b> @ 2:55:25 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:56:04 (60s) <b>18.1mph</b> @ 2:55:55 (120s)	<b>10.7mph</b> at 2:55:07 <b>10.7mph</b> @ 2:55:07 (½-s) <b>11.0mph</b> @ 2:55:07 (1s) <b>11.7mph</b> @ 2:55:07 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:55:16 (60s) <b>16.1mph</b> @ 2:55:08 (120s)	10531 / 18.8mph
2022-01-29 09:55:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:53:05 PM EST to 2022-01-29 09:55:05 PM EST (120s)</b>	990.35mb	4.72V	18.2°F 98%	30.1°F	<b>NW (317°)</b>	<b>24.1mph</b> at 2:54:09 <b>23.9mph</b> @ 2:54:09 (½-s) <b>23.8mph</b> @ 2:54:09 (1s) <b>22.8mph</b> @ 2:54:10 (3s) <b>17.0mph</b> @ 2:54:32 (60s) <b>15.1mph</b> @ 2:54:57 (120s)	<b>9.2mph</b> at 2:53:31 <b>9.4mph</b> @ 2:54:35 (½-s) <b>9.5mph</b> @ 2:54:35 (1s) <b>9.9mph</b> @ 2:53:31 (3s) <b>11.5mph</b> @ 2:53:05 (60s) <b>11.8mph</b> @ 2:53:05 (120s)	2233 / 15.0mph	<b>27.8mph</b> at 2:54:09 <b>27.7mph</b> @ 2:54:09 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 2:54:09 (½-s) <b>27.1mph</b> @ 2:54:09 (1s) <b>26.1mph</b> @ 2:54:09 (3s) <b>19.1mph</b> @ 2:54:31 (60s) <b>17.2mph</b> @ 2:54:56 (120s)	<b>9.3mph</b> at 2:53:53 <b>9.3mph</b> @ 2:53:53 (0.1s) <b>9.5mph</b> @ 2:53:54 (½-s) <b>10.1mph</b> @ 2:53:54 (1s) <b>10.6mph</b> @ 2:54:35 (3s) <b>13.7mph</b> @ 2:53:05 (60s) <b>13.8mph</b> @ 2:53:05 (120s)	9091 / 17.1mph	<b>26.7mph</b> at 2:54:09 <b>26.3mph</b> @ 2:54:09 (½-s) <b>25.9mph</b> @ 2:54:09 (1s) <b>24.8mph</b> @ 2:54:09 (3s) <b>18.3mph</b> @ 2:54:30 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:54:58 (120s)	<b>9.3mph</b> at 2:54:33 <b>9.3mph</b> @ 2:54:33 (½-s) <b>9.9mph</b> @ 2:54:33 (1s) <b>10.5mph</b> @ 2:54:33 (3s) <b>12.6mph</b> @ 2:53:05 (60s) <b>12.6mph</b> @ 2:53:05 (120s)	18102 / 16.2mph
2022-01-29 09:53:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:51:05 PM EST to 2022-01-29 09:53:05 PM EST (120s)</b>	990.26mb	4.70V	18.3°F 98%	30.2°F	<b>NW (312°)</b>	<b>17.9mph</b> at 2:51:37 <b>17.8mph</b> @ 2:51:37 (½-s) <b>17.6mph</b> @ 2:51:37 (1s) <b>16.7mph</b> @ 2:51:39 (3s) <b>13.3mph</b> @ 2:51:05 (60s) <b>15.3mph</b> @ 2:51:05 (120s)	<b>5.1mph</b> at 2:51:28 <b>5.2mph</b> @ 2:51:28 (1s) <b>5.6mph</b> @ 2:51:29 (3s) <b>11.1mph</b> @ 2:52:55 (60s) <b>11.7mph</b> @ 2:53:03 (120s)	1696 / 11.8mph	<b>20.2mph</b> at 2:51:36 <b>20.1mph</b> @ 2:51:36 (0.1s) <b>20.1mph</b> @ 2:51:37 (½-s) <b>19.8mph</b> @ 2:51:37 (1s) <b>18.4mph</b> @ 2:51:39 (3s) <b>15.7mph</b> @ 2:51:05 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:51:08 (120s)	<b>6.6mph</b> at 2:51:25 <b>7.1mph</b> @ 2:51:25 (0.1s) <b>6.7mph</b> @ 2:51:25 (½-s) <b>7.0mph</b> @ 2:51:26 (1s) <b>7.6mph</b> @ 2:51:28 (3s) <b>13.4mph</b> @ 2:52:55 (60s) <b>13.7mph</b> @ 2:53:02 (120s)	7323 / 13.8mph	<b>18.9mph</b> at 2:51:37 <b>18.6mph</b> @ 2:51:37 (½-s) <b>18.1mph</b> @ 2:51:37 (1s) <b>16.9mph</b> @ 2:51:39 (3s) <b>15.1mph</b> @ 2:51:05 (60s) <b>16.8mph</b> @ 2:51:08 (120s)	<b>6.4mph</b> at 2:52:14 <b>6.5mph</b> @ 2:52:14 (1s) <b>7.4mph</b> @ 2:52:15 (3s) <b>12.3mph</b> @ 2:52:17 (60s) <b>12.6mph</b> @ 2:53:02 (120s)	14021 / 12.6mph
2022-01-29 09:51:15 PM EST	990.45mb	4.72V	18.3°F 98%	30.2°F	<b>WNW (296°)</b>	<b>19.5mph</b> at 2:50:52 <b>19.4mph</b> @ 2:50:52 (½-s) <b>19.3mph</b>	<b>7.7mph</b> at 2:50:27 <b>7.8mph</b> @ 2:50:27 (½-s)	974 / 13.3mph	<b>23.6mph</b> at 2:51:00 <b>23.6mph</b> @ 2:51:00 (0.1s) <b>22.9mph</b>	<b>9.9mph</b> at 2:50:27 <b>9.9mph</b> @ 2:50:27 (0.1s)	4173 / 15.7mph	<b>21.1mph</b> at 2:50:52 <b>20.9mph</b> @ 2:50:52 (½-s) <b>20.8mph</b>	<b>9.7mph</b> at 2:50:27 <b>9.7mph</b> @ 2:50:27 (½-s)	8424 / 15.1mph

2022-01-29 09:50:05 PM EST to 2022-01-29 09:51:05 PM EST (60s)						<p>2:50:52 (1s) 18.8mph @ 2:50:53 (3s) 17.6mph @ 2:50:09 (60s) 16.7mph @ 2:50:14 (120s)</p>	<p>7.9mph @ 2:50:27 (1s) 8.1mph @ 2:50:28 (3s) 12.6mph @ 2:50:42 (60s) 15.3mph @ 2:51:05 (120s)</p>		<p>2:51:00 (%-s) 22.2mph @ 2:51:01 (1s) 21.4mph @ 2:50:53 (3s) 19.7mph @ 2:50:09 (60s) 18.7mph @ 2:50:12 (120s)</p>	<p>10.0mph @ 2:50:27 (%-s) 10.1mph @ 2:50:27 (1s) 10.5mph @ 2:50:28 (3s) 15.0mph @ 2:50:42 (60s) 17.5mph @ 2:51:04 (120s)</p>		<p>2:50:52 (1s) 20.0mph @ 2:50:54 (3s) 18.7mph @ 2:50:09 (60s) 17.9mph @ 2:50:12 (120s)</p>	<p>9.9mph @ 2:50:27 (1s) 10.3mph @ 2:50:28 (3s) 14.4mph @ 2:50:47 (60s) 16.7mph @ 2:51:04 (120s)</p>	
2022-01-29 09:50:15 PM EST  2022-01-29 09:48:05 PM EST to 2022-01-29 09:50:05 PM EST (120s)	990.31mb	4.69V	18.3°F 98%	30.3°F	NW (311°)	<p>27.0mph at 2:49:25 26.8mph @ 2:49:25 (%-s) 26.7mph @ 2:49:25 (1s) 26.1mph @ 2:49:26 (3s) 18.6mph @ 2:49:39 (60s) 16.2mph @ 2:50:04 (120s)</p>	<p>5.8mph at 2:48:09 5.9mph @ 2:48:09 (1s) 6.2mph @ 2:48:09 (3s) 8.8mph @ 2:48:12 (60s) 11.4mph @ 2:48:30 (120s)</p>	2427 / 16.2mph	<p>31.5mph at 2:49:24 31.5mph @ 2:49:24 (0.1s) 31.0mph @ 2:49:24 (%-s) 30.4mph @ 2:49:24 (1s) 29.5mph @ 2:49:26 (3s) 20.6mph @ 2:49:39 (60s) 18.3mph @ 2:50:05 (120s)</p>	<p>5.6mph at 2:48:05 7.8mph @ 2:48:07 (0.1s) 7.9mph @ 2:48:07 (%-s) 8.0mph @ 2:48:07 (1s) 8.3mph @ 2:48:07 (3s) 10.9mph @ 2:48:11 (60s) 13.6mph @ 2:48:28 (120s)</p>	9750 / 18.3mph	<p>30.2mph at 2:49:25 29.9mph @ 2:49:25 (%-s) 29.2mph @ 2:49:25 (1s) 28.2mph @ 2:49:26 (3s) 19.7mph @ 2:49:39 (60s) 17.5mph @ 2:50:05 (120s)</p>	<p>7.6mph at 2:48:07 7.6mph @ 2:48:07 (1s) 8.0mph @ 2:48:07 (3s) 10.5mph @ 2:48:11 (60s) 12.9mph @ 2:48:14 (120s)</p>	19632 / 17.5mph
2022-01-29 09:48:14 PM EST  2022-01-29 09:47:05 PM EST to 2022-01-29 09:48:05 PM EST (60s)	990.29mb	4.71V	18.3°F 98%	30.3°F	NW (316°)	<p>16.4mph at 2:47:17 16.2mph @ 2:47:17 (%-s) 16.2mph @ 2:47:17 (1s) 16.0mph @ 2:47:18 (3s) 15.3mph @ 2:47:05 (60s) 16.6mph @ 2:47:05 (120s)</p>	<p>4.6mph at 2:48:00 4.7mph @ 2:48:00 (1s) 5.0mph @ 2:48:00 (3s) 9.3mph @ 2:48:05 (60s) 12.3mph @ 2:48:05 (120s)</p>	642 / 9.3mph	<p>19.8mph at 2:47:17 19.8mph @ 2:47:17 (0.1s) 19.5mph @ 2:47:17 (%-s) 19.3mph @ 2:47:17 (1s) 18.7mph @ 2:47:17 (3s) 17.0mph @ 2:47:05 (60s) 18.4mph @ 2:47:05 (120s)</p>	<p>6.9mph at 2:47:59 7.0mph @ 2:47:58 (0.1s) 7.0mph @ 2:47:59 (%-s) 7.0mph @ 2:47:59 (1s) 7.2mph @ 2:48:00 (3s) 11.4mph @ 2:48:04 (60s) 14.2mph @ 2:48:04 (120s)</p>	2999 / 11.4mph	<p>19.3mph at 2:47:17 19.0mph @ 2:47:17 (%-s) 18.6mph @ 2:47:17 (1s) 18.2mph @ 2:47:17 (3s) 16.0mph @ 2:47:05 (60s) 17.2mph @ 2:47:05 (120s)</p>	<p>7.5mph at 2:47:58 7.6mph @ 2:47:58 (1s) 7.9mph @ 2:47:59 (3s) 10.9mph @ 2:48:04 (60s) 13.5mph @ 2:48:04 (120s)</p>	6017 / 10.9mph
2022-01-29 09:47:15 PM EST  2022-01-29 09:46:05 PM EST to 2022-01-29 09:47:05 PM EST (60s)	990.14mb	4.71V	18.3°F 98%	30.3°F	NW (312°)	<p>23.8mph at 2:46:10 23.6mph @ 2:46:10 (%-s) 23.4mph @ 2:46:10 (1s) 22.4mph @ 2:46:12 (3s) 18.4mph @ 2:46:17 (60s) 17.5mph @ 2:46:05 (120s)</p>	<p>8.7mph at 2:46:38 8.7mph @ 2:46:38 (%-s) 8.8mph @ 2:46:39 (1s) 9.0mph @ 2:46:40 (3s) 15.3mph @ 2:47:05 (60s) 16.5mph @ 2:46:44 (120s)</p>	1141 / 15.3mph	<p>26.2mph at 2:46:09 26.1mph @ 2:46:10 (0.1s) 25.8mph @ 2:46:10 (%-s) 25.5mph @ 2:46:10 (1s) 24.2mph @ 2:46:12 (3s) 20.0mph @ 2:46:16 (60s) 19.4mph @ 2:46:05 (120s)</p>	<p>9.1mph at 2:46:37 9.1mph @ 2:46:38 (0.1s) 9.2mph @ 2:46:38 (%-s) 9.5mph @ 2:46:38 (1s) 10.2mph @ 2:46:40 (3s) 17.0mph @ 2:47:02 (60s) 18.3mph @ 2:46:48 (120s)</p>	4531 / 17.0mph	<p>26.2mph at 2:46:10 24.8mph @ 2:46:10 (%-s) 23.5mph @ 2:46:10 (1s) 22.0mph @ 2:46:12 (3s) 18.9mph @ 2:46:16 (60s) 18.3mph @ 2:46:05 (120s)</p>	<p>8.9mph at 2:46:39 8.9mph @ 2:46:39 (%-s) 9.1mph @ 2:46:40 (1s) 9.6mph @ 2:46:40 (3s) 16.0mph @ 2:47:00 (60s) 17.1mph @ 2:46:48 (120s)</p>	8946 / 16.0mph
2022-01-29 09:46:15 PM EST  2022-01-29 09:45:05 PM EST to 2022-01-29 09:46:05 PM EST (60s)	990.17mb	4.70V	18.3°F 98%	30.4°F	NW (318°)	<p>25.0mph at 2:45:55 24.5mph @ 2:45:55 (%-s) 24.1mph @ 2:45:56 (1s) 23.4mph @ 2:45:58 (3s) 17.9mph @ 2:46:04 (60s) 18.0mph @ 2:45:59 (120s)</p>	<p>12.9mph at 2:45:05 12.9mph @ 2:45:05 (1s) 12.8mph @ 2:45:05 (3s) 16.0mph @ 2:45:38 (60s) 16.6mph @ 2:45:05 (120s)</p>	1362 / 18.0mph	<p>29.4mph at 2:45:55 29.4mph @ 2:45:55 (0.1s) 28.7mph @ 2:45:55 (%-s) 28.8mph @ 2:45:56 (1s) 25.1mph @ 2:45:58 (3s) 19.8mph @ 2:46:04 (60s) 20.0mph @ 2:45:58 (120s)</p>	<p>9.3mph at 2:45:05 10.9mph @ 2:45:05 (0.1s) 12.0mph @ 2:45:30 (%-s) 12.4mph @ 2:45:30 (1s) 14.6mph @ 2:45:05 (3s) 17.8mph @ 2:45:37 (60s) 18.8mph @ 2:45:05 (120s)</p>	5281 / 19.8mph	<p>27.0mph at 2:45:55 26.1mph @ 2:45:56 (%-s) 25.5mph @ 2:45:56 (1s) 24.1mph @ 2:45:58 (3s) 18.4mph @ 2:46:05 (60s) 18.9mph @ 2:45:58 (120s)</p>	<p>11.8mph at 2:45:30 12.0mph @ 2:45:30 (%-s) 12.4mph @ 2:45:30 (1s) 13.2mph @ 2:45:14 (3s) 16.7mph @ 2:45:38 (60s) 18.0mph @ 2:45:21 (120s)</p>	10314 / 18.4mph
2022-01-29 09:45:15 PM EST  2022-01-29 09:44:05 PM EST to 2022-01-29 09:45:05 PM EST (60s)	990.06mb	4.71V	18.3°F 98%	30.4°F	NW (312°)	<p>27.6mph at 2:44:05 27.2mph @ 2:44:05 (%-s) 27.0mph @ 2:44:05 (1s) 27.1mph @ 2:44:05 (3s) 19.1mph @ 2:44:42 (60s) 16.8mph @ 2:45:04 (120s)</p>	<p>12.1mph at 2:45:03 12.1mph @ 2:45:03 (%-s) 12.3mph @ 2:45:03 (1s) 12.8mph @ 2:45:04 (3s) 16.5mph @ 2:44:05 (60s) 15.6mph @ 2:44:05 (120s)</p>	1294 / 17.1mph	<p>30.1mph at 2:44:05 30.1mph @ 2:44:05 (0.1s) 29.8mph @ 2:44:05 (%-s) 29.7mph @ 2:44:06 (1s) 29.5mph @ 2:44:05 (3s) 21.2mph @ 2:44:41 (60s) 18.8mph @ 2:45:04 (120s)</p>	<p>13.2mph at 2:44:23 13.2mph @ 2:44:23 (0.1s) 13.4mph @ 2:44:23 (%-s) 13.7mph @ 2:44:23 (1s) 14.6mph @ 2:44:24 (3s) 18.5mph @ 2:44:05 (60s) 17.6mph @ 2:44:05 (120s)</p>	5114 / 19.2mph	<p>28.8mph at 2:44:05 28.7mph @ 2:44:05 (%-s) 28.5mph @ 2:44:06 (1s) 28.6mph @ 2:44:05 (3s) 20.2mph @ 2:44:43 (60s) 18.0mph @ 2:45:04 (120s)</p>	<p>11.4mph at 2:44:19 11.6mph @ 2:44:19 (%-s) 12.1mph @ 2:44:19 (1s) 13.3mph @ 2:44:24 (3s) 17.8mph @ 2:44:05 (60s) 16.8mph @ 2:44:05 (120s)</p>	10268 / 18.3mph
2022-01-29 09:44:15 PM EST  2022-01-29 09:43:05 PM EST to 2022-01-29	989.76mb	4.74V	18.3°F 98%	30.4°F	WNW (298°)	<p>28.1mph at 2:44:03 27.8mph @ 2:44:03 (%-s) 27.7mph @ 2:44:04 (1s) 26.9mph @ 2:44:04 (3s) 16.5mph @ 2:44:04 (60s)</p>	<p>9.9mph at 2:43:05 10.0mph @ 2:43:05 (1s) 10.2mph @ 2:43:05 (3s) 10.8mph @ 2:43:06 (60s) 13.0mph @ 2:43:41 (120s)</p>	1239 / 16.5mph	<p>32.5mph at 2:44:02 32.5mph @ 2:44:03 (0.1s) 32.0mph @ 2:44:03 (%-s) 31.0mph @ 2:44:03 (1s) 30.0mph @ 2:44:04 (3s)</p>	<p>10.9mph at 2:43:12 10.9mph @ 2:43:12 (0.1s) 11.2mph @ 2:43:33 (%-s) 11.5mph @ 2:43:33 (1s) 12.5mph @ 2:43:07 (3s)</p>	4931 / 18.5mph	<p>31.1mph at 2:44:03 30.7mph @ 2:44:03 (%-s) 30.1mph @ 2:44:03 (1s) 28.9mph @ 2:44:04 (3s) 17.8mph @ 2:44:04 (60s)</p>	<p>11.3mph at 2:43:05 11.3mph @ 2:43:05 (1s) 11.4mph @ 2:43:05 (3s) 11.9mph @ 2:43:06 (60s) 14.4mph @ 2:43:41 (120s)</p>	9979 / 17.8mph

09:44:05 PM EST (60s)						16.6mph @ 2:43:05 (120s)	14.7mph @ 2:43:45 (120s)		18.4mph @ 2:44:04 (60s) 18.4mph @ 2:43:05 (120s)	14.9mph @ 2:43:41 (60s) 16.6mph @ 2:43:45 (120s)		17.4mph @ 2:43:05 (120s)	15.8mph @ 2:43:45 (120s)	
2022-01-29 09:43:15 PM EST	990.08mb	4.71V	18.4°F 98%	30.4°F	NW (311°)	23.8mph at 2:42:23 23.5mph @ 2:42:23 (½-s) 23.4mph @ 2:42:23 (1s) 22.9mph @ 2:42:23 (3s) 18.4mph @ 2:42:05 (60s) 17.7mph @ 2:42:41 (120s)	9.5mph at 2:42:49 9.6mph @ 2:42:49 (½-s) 9.7mph @ 2:42:49 (1s) 10.0mph @ 2:42:56 (3s) 14.8mph @ 2:43:05 (60s) 16.2mph @ 2:42:05 (120s)	1100 / 14.8mph	27.6mph at 2:42:21 27.5mph @ 2:42:21 (0.1s) 27.3mph @ 2:42:22 (½-s) 27.0mph @ 2:42:22 (1s) 26.3mph @ 2:42:23 (3s) 20.1mph @ 2:42:05 (60s) 19.6mph @ 2:42:48 (120s)	10.1mph at 2:42:53 10.1mph @ 2:42:53 (0.1s) 10.2mph @ 2:42:53 (½-s) 10.5mph @ 2:42:53 (1s) 11.3mph @ 2:42:55 (3s) 16.8mph @ 2:43:04 (60s) 18.1mph @ 2:42:05 (120s)	4464 / 16.8mph	26.8mph at 2:42:22 26.4mph @ 2:42:22 (1s) 26.1mph @ 2:42:22 (½-s) 25.2mph @ 2:42:23 (3s) 19.0mph @ 2:42:05 (60s) 18.4mph @ 2:42:47 (120s)	9.3mph at 2:42:53 9.3mph @ 2:42:53 (½-s) 9.4mph @ 2:42:54 (1s) 10.4mph @ 2:42:55 (3s) 15.7mph @ 2:43:04 (60s) 17.1mph @ 2:42:05 (120s)	8784 / 15.7mph
2022-01-29 09:42:15 PM EST	990.01mb	4.71V	18.4°F 99%	30.5°F	NW (313°)	28.4mph at 2:41:18 27.6mph @ 2:41:18 (½-s) 27.1mph @ 2:41:17 (1s) 26.4mph @ 2:41:05 (3s) 19.8mph @ 2:41:51 (60s) 16.2mph @ 2:42:04 (120s)	12.4mph at 2:42:02 12.5mph @ 2:42:02 (½-s) 12.6mph @ 2:42:02 (1s) 12.8mph @ 2:42:03 (3s) 14.0mph @ 2:41:05 (60s) 14.1mph @ 2:41:05 (120s)	1400 / 18.4mph	33.3mph at 2:41:17 33.2mph @ 2:41:17 (0.1s) 32.5mph @ 2:41:17 (½-s) 31.2mph @ 2:41:17 (1s) 28.8mph @ 2:41:19 (3s) 21.8mph @ 2:41:50 (60s) 18.1mph @ 2:42:04 (120s)	13.1mph at 2:41:31 13.2mph @ 2:41:31 (0.1s) 13.3mph @ 2:41:32 (½-s) 13.7mph @ 2:41:32 (1s) 14.4mph @ 2:42:02 (3s) 16.1mph @ 2:41:05 (60s) 16.0mph @ 2:41:05 (120s)	5392 / 20.2mph	31.3mph at 2:41:17 30.5mph @ 2:41:17 (½-s) 29.6mph @ 2:41:18 (1s) 27.3mph @ 2:41:05 (3s) 20.5mph @ 2:41:50 (60s) 17.1mph @ 2:42:04 (120s)	9.5mph at 2:41:23 9.6mph @ 2:41:23 (½-s) 11.0mph @ 2:41:23 (1s) 13.9mph @ 2:41:54 (3s) 15.1mph @ 2:41:05 (60s) 14.9mph @ 2:41:05 (120s)	10682 / 19.0mph
2022-01-29 09:41:15 PM EST	989.79mb	4.72V	18.5°F 99%	30.5°F	NW (309°)	28.7mph at 2:41:03 28.5mph @ 2:41:03 (½-s) 28.3mph @ 2:41:03 (1s) 27.2mph @ 2:41:04 (3s) 14.2mph @ 2:40:05 (60s) 14.1mph @ 2:41:05 (120s)	7.2mph at 2:40:06 7.3mph @ 2:40:06 (1s) 7.6mph @ 2:40:06 (3s) 12.2mph @ 2:40:52 (60s) 12.1mph @ 2:40:08 (120s)	1036 / 14.1mph	32.3mph at 2:41:02 32.1mph @ 2:41:02 (0.1s) 31.8mph @ 2:41:02 (½-s) 31.6mph @ 2:41:03 (1s) 30.5mph @ 2:41:03 (3s) 16.1mph @ 2:41:05 (60s) 16.0mph @ 2:41:04 (120s)	6.7mph at 2:40:05 7.0mph @ 2:40:06 (0.1s) 6.9mph @ 2:40:06 (½-s) 7.1mph @ 2:40:06 (1s) 8.5mph @ 2:40:06 (3s) 14.0mph @ 2:40:52 (60s) 13.7mph @ 2:40:07 (120s)	4287 / 16.1mph	30.6mph at 2:41:01 30.3mph @ 2:41:02 (½-s) 30.3mph @ 2:41:02 (1s) 28.9mph @ 2:41:04 (3s) 15.1mph @ 2:41:04 (60s) 14.9mph @ 2:41:04 (120s)	7.2mph at 2:40:06 7.3mph @ 2:40:06 (1s) 7.8mph @ 2:40:07 (3s) 14.2mph @ 2:40:52 (60s) 12.5mph @ 2:40:09 (120s)	8438 / 15.1mph
2022-01-29 09:40:15 PM EST	990.10mb	4.72V	18.5°F 99%	30.5°F	NW (314°)	21.3mph at 2:39:37 21.2mph @ 2:39:37 (½-s) 21.1mph @ 2:39:37 (1s) 20.1mph @ 2:39:38 (3s) 14.9mph @ 2:40:00 (60s) 13.2mph @ 2:38:09 (120s)	4.2mph at 2:38:56 4.6mph @ 2:38:56 (3s) 9.8mph @ 2:39:00 (60s) 11.8mph @ 2:39:36 (120s)	1755 / 12.1mph	25.6mph at 2:39:36 25.5mph @ 2:39:37 (0.1s) 25.0mph @ 2:39:37 (½-s) 24.2mph @ 2:39:37 (1s) 22.4mph @ 2:39:38 (3s) 16.7mph @ 2:39:59 (60s) 15.1mph @ 2:38:06 (120s)	6.2mph at 2:38:55 7.0mph @ 2:38:54 (0.1s) 6.2mph @ 2:38:55 (½-s) 6.4mph @ 2:38:55 (1s) 6.7mph @ 2:38:56 (3s) 11.3mph @ 2:38:59 (60s) 13.4mph @ 2:39:35 (120s)	7300 / 13.8mph	24.9mph at 2:39:37 24.2mph @ 2:39:37 (½-s) 23.5mph @ 2:39:37 (1s) 21.9mph @ 2:39:38 (3s) 15.5mph @ 2:40:00 (60s) 13.9mph @ 2:38:07 (120s)	5.8mph at 2:38:54 5.8mph @ 2:38:54 (1s) 6.0mph @ 2:38:56 (3s) 10.2mph @ 2:39:00 (60s) 12.4mph @ 2:39:35 (120s)	14059 / 12.7mph
2022-01-29 09:38:15 PM EST	990.03mb	4.73V	18.5°F 99%	30.5°F	NW (319°)	19.1mph at 2:37:34 18.9mph @ 2:37:35 (½-s) 18.9mph @ 2:37:35 (1s) 18.6mph @ 2:37:35 (3s) 14.8mph @ 2:37:39 (60s) 16.3mph @ 2:36:04 (120s)	7.5mph at 2:36:21 7.5mph @ 2:36:21 (½-s) 7.6mph @ 2:36:22 (1s) 7.9mph @ 2:36:23 (3s) 11.5mph @ 2:37:03 (60s) 12.1mph @ 2:36:55 (120s)	1930 / 13.2mph	21.8mph at 2:37:33 21.8mph @ 2:37:33 (0.1s) 21.7mph @ 2:37:33 (½-s) 21.6mph @ 2:37:33 (1s) 21.2mph @ 2:37:35 (3s) 16.6mph @ 2:38:03 (60s) 18.1mph @ 2:36:04 (120s)	6.8mph at 2:36:04 9.0mph @ 2:36:21 (0.1s) 9.0mph @ 2:36:21 (½-s) 9.2mph @ 2:36:21 (1s) 9.6mph @ 2:36:23 (3s) 13.6mph @ 2:37:03 (60s) 14.1mph @ 2:36:54 (120s)	8029 / 15.1mph	21.1mph at 2:37:33 20.8mph @ 2:37:33 (½-s) 20.7mph @ 2:37:34 (1s) 20.2mph @ 2:37:35 (3s) 15.3mph @ 2:38:03 (60s) 17.1mph @ 2:36:04 (120s)	7.8mph at 2:36:22 8.1mph @ 2:36:23 (1s) 8.7mph @ 2:36:23 (3s) 12.5mph @ 2:37:02 (60s) 13.2mph @ 2:36:55 (120s)	15479 / 13.9mph
2022-01-29 09:36:15 PM EST	989.91mb	4.72V	18.5°F 99%	30.6°F	NW (307°)	22.0mph at 2:35:36 21.9mph @ 2:35:36 (½-s) 21.7mph @ 2:35:37 (1s) 21.5mph @ 2:35:37 (3s) 19.5mph @ 2:35:04 (60s) 19.6mph @ 2:35:04 (120s)	4.7mph at 2:35:22 4.7mph @ 2:35:22 (1s) 5.1mph @ 2:35:23 (3s) 12.3mph @ 2:35:45 (60s) 16.3mph @ 2:36:03 (120s)	954 / 13.1mph	24.9mph at 2:35:34 24.9mph @ 2:35:34 (0.1s) 24.5mph @ 2:35:34 (½-s) 24.2mph @ 2:35:35 (1s) 23.8mph @ 2:35:36 (3s) 21.2mph @ 2:35:04 (60s) 21.4mph @ 2:35:04 (120s)	6.7mph at 2:35:21 7.0mph @ 2:35:20 (0.1s) 6.7mph @ 2:35:21 (½-s) 6.8mph @ 2:35:22 (1s) 7.1mph @ 2:35:22 (3s) 14.1mph @ 2:35:44 (60s) 18.1mph @ 2:36:03 (120s)	3974 / 15.0mph	24.2mph at 2:35:39 23.7mph @ 2:35:39 (½-s) 23.2mph @ 2:35:39 (1s) 22.7mph @ 2:35:36 (3s) 20.0mph @ 2:35:04 (60s) 20.0mph @ 2:35:04 (120s)	6.2mph at 2:35:21 6.2mph @ 2:35:22 (1s) 6.6mph @ 2:35:22 (3s) 13.4mph @ 2:35:33 (60s) 17.1mph @ 2:36:03 (120s)	7945 / 14.3mph

2022-01-29 09:35:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:34:04 PM EST to 2022-01-29 09:35:04 PM EST (60s)</b>	989.97mb	4.73V	18.5°F 99%	30.6°F	<b>NW (326°)</b>	<b>31.4mph</b> at 2:34:25 <b>31.3mph</b> @ 2:34:26 (0.1s) <b>31.2mph</b> @ 2:34:26 (%s) <b>31.1mph</b> @ 2:34:23 (1s) <b>30.3mph</b> @ 2:34:24 (3s) <b>23.1mph</b> @ 2:34:44 (60s) <b>20.5mph</b> @ 2:34:51 (120s)	<b>9.0mph</b> at 2:35:02 <b>9.0mph</b> @ 2:35:02 (%s) <b>9.1mph</b> @ 2:35:02 (1s) <b>9.3mph</b> @ 2:35:03 (3s) <b>19.5mph</b> @ 2:35:03 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:34:04 (120s)	1494 / 19.6mph	<b>35.1mph</b> at 2:34:25 <b>35.1mph</b> @ 2:34:26 (0.1s) <b>34.7mph</b> @ 2:34:26 (%s) <b>34.0mph</b> @ 2:34:22 (1s) <b>33.0mph</b> @ 2:34:24 (3s) <b>25.1mph</b> @ 2:34:37 (60s) <b>22.5mph</b> @ 2:34:51 (120s)	<b>9.1mph</b> @ 2:35:00 (0.1s) <b>9.2mph</b> @ 2:35:00 (%s) <b>9.4mph</b> @ 2:35:01 (1s) <b>10.3mph</b> @ 2:35:02 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:35:03 (60s) <b>19.2mph</b> @ 2:34:04 (120s)	5689 / 21.3mph	<b>35.1mph</b> at 2:34:25 <b>34.6mph</b> @ 2:34:26 (%s) <b>33.4mph</b> @ 2:34:26 (1s) <b>31.2mph</b> @ 2:34:26 (3s) <b>23.3mph</b> @ 2:34:37 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:34:39 (120s)	<b>8.3mph</b> at 2:35:01 <b>8.5mph</b> @ 2:35:02 (1s) <b>8.8mph</b> @ 2:35:02 (3s) <b>19.9mph</b> @ 2:34:08 (60s) <b>18.0mph</b> @ 2:34:04 (120s)	11263 / 20.0mph
2022-01-29 09:34:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:33:04 PM EST to 2022-01-29 09:34:04 PM EST (60s)</b>	989.33mb	4.70V	18.6°F 99%	30.7°F	<b>NW (316°)</b>	<b>28.1mph</b> at 2:33:46 <b>27.8mph</b> @ 2:33:46 (%s) <b>27.5mph</b> @ 2:33:46 (1s) <b>26.6mph</b> @ 2:33:04 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:33:57 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:34:03 (120s)	<b>13.4mph</b> at 2:33:34 <b>13.5mph</b> @ 2:33:34 (%s) <b>13.5mph</b> @ 2:33:34 (1s) <b>12.7mph</b> @ 2:33:36 (3s) <b>14.6mph</b> @ 2:33:04 (60s) <b>15.5mph</b> @ 2:33:13 (120s)	1502 / 19.6mph	<b>31.9mph</b> at 2:33:46 <b>31.9mph</b> @ 2:33:46 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 2:33:46 (%s) <b>30.8mph</b> @ 2:33:46 (1s) <b>29.2mph</b> @ 2:33:47 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:33:57 (60s) <b>19.2mph</b> @ 2:34:03 (120s)	<b>12.4mph</b> at 2:33:35 <b>12.4mph</b> @ 2:33:35 (0.1s) <b>13.0mph</b> @ 2:33:35 (%s) <b>13.4mph</b> @ 2:33:36 (1s) <b>14.6mph</b> @ 2:33:36 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:33:04 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:33:12 (120s)	5783 / 21.6mph	<b>29.9mph</b> at 2:33:46 <b>29.5mph</b> @ 2:33:46 (%s) <b>29.2mph</b> @ 2:33:46 (1s) <b>28.0mph</b> @ 2:33:04 (3s) <b>20.8mph</b> @ 2:33:54 (60s) <b>18.0mph</b> @ 2:34:03 (120s)	<b>12.7mph</b> at 2:33:56 <b>13.1mph</b> @ 2:33:56 (%s) <b>13.8mph</b> @ 2:33:56 (1s) <b>14.5mph</b> @ 2:33:36 (3s) <b>15.9mph</b> @ 2:33:04 (60s) <b>16.5mph</b> @ 2:33:12 (120s)	11307 / 20.1mph
2022-01-29 09:33:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:32:04 PM EST to 2022-01-29 09:33:04 PM EST (60s)</b>	989.54mb	4.72V	18.6°F 99%	30.7°F	<b>NW (310°)</b>	<b>28.8mph</b> at 2:33:03 <b>28.4mph</b> @ 2:33:03 (%s) <b>27.9mph</b> @ 2:33:03 (1s) <b>26.4mph</b> @ 2:33:03 (3s) <b>16.9mph</b> @ 2:32:04 (60s) <b>18.7mph</b> @ 2:32:04 (120s)	<b>9.3mph</b> at 2:32:27 <b>9.3mph</b> @ 2:32:30 (%s) <b>9.4mph</b> @ 2:32:31 (1s) <b>9.7mph</b> @ 2:32:29 (3s) <b>13.7mph</b> @ 2:32:57 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:33:00 (120s)	1083 / 14.6mph	<b>33.4mph</b> at 2:33:02 <b>33.1mph</b> @ 2:33:02 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 2:33:03 (%s) <b>30.9mph</b> @ 2:33:03 (1s) <b>29.0mph</b> @ 2:33:04 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:32:04 (60s) <b>20.2mph</b> @ 2:32:04 (120s)	<b>10.7mph</b> at 2:32:27 <b>10.7mph</b> @ 2:32:27 (0.1s) <b>10.9mph</b> @ 2:32:27 (%s) <b>11.1mph</b> @ 2:32:27 (1s) <b>11.6mph</b> @ 2:32:29 (3s) <b>15.7mph</b> @ 2:32:34 (60s) <b>17.6mph</b> @ 2:32:59 (120s)	4479 / 16.8mph	<b>32.1mph</b> at 2:33:03 <b>31.1mph</b> @ 2:33:03 (%s) <b>29.9mph</b> @ 2:33:03 (1s) <b>27.9mph</b> @ 2:33:03 (3s) <b>17.7mph</b> @ 2:32:04 (60s) <b>18.8mph</b> @ 2:32:04 (120s)	<b>10.1mph</b> at 2:32:27 <b>10.2mph</b> @ 2:32:27 (%s) <b>10.5mph</b> @ 2:32:27 (1s) <b>10.7mph</b> @ 2:32:31 (3s) <b>14.8mph</b> @ 2:32:33 (60s) <b>16.6mph</b> @ 2:33:00 (120s)	8909 / 15.9mph
2022-01-29 09:32:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:31:04 PM EST to 2022-01-29 09:32:04 PM EST (60s)</b>	989.71mb	4.70V	18.6°F 99%	30.7°F	<b>WNW (303°)</b>	<b>27.0mph</b> at 2:31:05 <b>26.4mph</b> @ 2:31:06 (%s) <b>26.0mph</b> @ 2:31:06 (1s) <b>25.3mph</b> @ 2:31:08 (3s) <b>20.6mph</b> @ 2:31:11 (60s) <b>19.5mph</b> @ 2:31:28 (120s)	<b>10.6mph</b> at 2:31:39 <b>10.6mph</b> @ 2:31:39 (%s) <b>10.8mph</b> @ 2:31:40 (1s) <b>11.7mph</b> @ 2:31:40 (3s) <b>16.9mph</b> @ 2:32:03 (60s) <b>18.5mph</b> @ 2:31:53 (120s)	1280 / 17.0mph	<b>31.5mph</b> at 2:31:05 <b>31.4mph</b> @ 2:31:05 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 2:33:03 (%s) <b>30.9mph</b> @ 2:31:05 (1s) <b>29.5mph</b> @ 2:31:06 (3s) <b>28.2mph</b> @ 2:31:08 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:31:10 (60s) <b>21.0mph</b> @ 2:31:28 (120s)	<b>11.0mph</b> at 2:31:39 <b>11.1mph</b> @ 2:31:39 (0.1s) <b>11.3mph</b> @ 2:31:39 (%s) <b>11.6mph</b> @ 2:31:39 (1s) <b>13.0mph</b> @ 2:31:40 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:32:03 (60s) <b>20.0mph</b> @ 2:31:53 (120s)	5020 / 18.8mph	<b>30.3mph</b> at 2:31:07 <b>29.5mph</b> @ 2:31:07 (%s) <b>28.5mph</b> @ 2:31:07 (1s) <b>27.2mph</b> @ 2:31:08 (3s) <b>20.1mph</b> @ 2:31:10 (60s) <b>19.6mph</b> @ 2:31:28 (120s)	<b>11.4mph</b> at 2:31:39 <b>11.5mph</b> @ 2:31:39 (%s) <b>11.7mph</b> @ 2:31:40 (1s) <b>12.8mph</b> @ 2:31:40 (3s) <b>17.6mph</b> @ 2:32:03 (60s) <b>18.6mph</b> @ 2:31:52 (120s)	9901 / 17.7mph
2022-01-29 09:31:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:30:04 PM EST to 2022-01-29 09:31:04 PM EST (60s)</b>	989.43mb	4.71V	18.7°F 99%	30.8°F	<b>NW (313°)</b>	<b>33.1mph</b> at 2:30:14 <b>33.0mph</b> @ 2:30:14 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 2:30:14 (%s) <b>32.1mph</b> @ 2:30:14 (1s) <b>30.7mph</b> @ 2:30:15 (3s) <b>20.4mph</b> @ 2:31:04 (60s) <b>19.0mph</b> @ 2:31:04 (120s)	<b>13.3mph</b> at 2:30:25 <b>13.5mph</b> @ 2:30:25 (%s) <b>13.7mph</b> @ 2:30:25 (1s) <b>14.3mph</b> @ 2:30:26 (3s) <b>17.4mph</b> @ 2:30:05 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:30:04 (120s)	1564 / 20.4mph	<b>35.9mph</b> at 2:30:13 <b>35.8mph</b> @ 2:30:13 (0.1s) <b>35.4mph</b> @ 2:30:14 (%s) <b>35.0mph</b> @ 2:30:14 (1s) <b>32.8mph</b> @ 2:30:14 (3s) <b>21.6mph</b> @ 2:31:03 (60s) <b>20.5mph</b> @ 2:31:02 (120s)	<b>11.7mph</b> at 2:30:30 <b>11.7mph</b> @ 2:30:30 (0.1s) <b>12.0mph</b> @ 2:30:30 (%s) <b>12.5mph</b> @ 2:30:30 (1s) <b>14.8mph</b> @ 2:30:32 (3s) <b>19.4mph</b> @ 2:30:05 (60s) <b>18.1mph</b> @ 2:30:04 (120s)	5780 / 21.6mph	<b>36.1mph</b> at 2:30:13 <b>35.2mph</b> @ 2:30:14 (%s) <b>34.2mph</b> @ 2:30:14 (1s) <b>31.6mph</b> @ 2:30:15 (3s) <b>20.6mph</b> @ 2:30:28 (60s) <b>19.2mph</b> @ 2:31:02 (120s)	<b>12.0mph</b> at 2:30:38 <b>12.4mph</b> @ 2:30:38 (%s) <b>13.4mph</b> @ 2:30:38 (1s) <b>14.0mph</b> @ 2:30:32 (3s) <b>18.4mph</b> @ 2:30:05 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:30:04 (120s)	11173 / 19.9mph
2022-01-29 09:30:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:28:04 PM EST to 2022-01-29 09:30:04 PM EST (120s)</b>	989.66mb	4.71V	18.7°F 99%	30.8°F	<b>NW (309°)</b>	<b>25.1mph</b> at 2:28:56 <b>24.9mph</b> @ 2:28:57 (%s) <b>24.7mph</b> @ 2:28:57 (1s) <b>23.4mph</b> @ 2:28:58 (3s) <b>18.6mph</b> @ 2:29:53 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:30:03 (120s)	<b>9.0mph</b> at 2:28:38 <b>9.1mph</b> @ 2:28:38 (%s) <b>9.3mph</b> @ 2:28:38 (1s) <b>10.1mph</b> @ 2:28:51 (3s) <b>13.7mph</b> @ 2:28:53 (60s) <b>13.8mph</b> @ 2:28:52 (120s)	2435 / 16.2mph	<b>28.8mph</b> at 2:29:34 <b>28.6mph</b> @ 2:29:34 (0.1s) <b>27.6mph</b> @ 2:28:56 (%s) <b>27.3mph</b> @ 2:28:57 (1s) <b>25.7mph</b> @ 2:28:57 (3s) <b>20.5mph</b> @ 2:29:53 (60s) <b>18.1mph</b> @ 2:30:04 (120s)	<b>9.1mph</b> at 2:28:51 <b>9.2mph</b> @ 2:28:51 (0.1s) <b>9.3mph</b> @ 2:28:51 (%s) <b>9.5mph</b> @ 2:28:51 (1s) <b>11.0mph</b> @ 2:28:39 (3s) <b>15.4mph</b> @ 2:28:52 (60s) <b>15.4mph</b> @ 2:28:51 (120s)	9669 / 18.1mph	<b>26.9mph</b> at 2:28:56 <b>26.4mph</b> @ 2:28:56 (%s) <b>26.0mph</b> @ 2:28:57 (1s) <b>24.5mph</b> @ 2:29:41 (3s) <b>19.5mph</b> @ 2:29:53 (60s) <b>17.1mph</b> @ 2:30:03 (120s)	<b>9.1mph</b> at 2:28:51 <b>9.1mph</b> @ 2:28:51 (%s) <b>9.4mph</b> @ 2:28:51 (1s) <b>10.4mph</b> @ 2:28:51 (3s) <b>14.4mph</b> @ 2:28:16 (60s) <b>14.3mph</b> @ 2:28:51 (120s)	19209 / 17.2mph
2022-01-29 09:28:15 PM EST	989.67mb	4.70V	18.7°F 99%	30.9°F	<b>NW (324°)</b>	<b>17.9mph</b> at 2:27:21 <b>17.8mph</b> @ 2:27:21 (%s) <b>17.8mph</b>	<b>9.5mph</b> at 2:27:40 <b>9.6mph</b> @ 2:27:40 (%s)	1066 / 14.4mph	<b>22.2mph</b> at 2:27:20 <b>22.1mph</b> @ 2:27:20 (0.1s) <b>21.9mph</b>	<b>10.2mph</b> at 2:27:40 <b>10.2mph</b> @ 2:27:40 (%s) <b>10.3mph</b>	4222 / 15.9mph	<b>21.0mph</b> at 2:27:20 <b>20.8mph</b> @ 2:27:21 (%s) <b>20.4mph</b>	<b>7.3mph</b> at 2:27:43 <b>7.4mph</b> @ 2:27:43 (1s) <b>9.0mph</b> @	8095 / 14.5mph

2022-01-29 09:27:03 PM EST to 2022-01-29 09:28:03 PM EST (60s)						@ 2:27:21 (1s) <b>16.8mph</b> @ 2:27:28 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:27:03 (60s) <b>18.3mph</b> @ 2:27:03 (120s)	9.7mph @ 2:27:41 (1s) <b>10.1mph</b> @ 2:27:42 (3s) <b>13.5mph</b> @ 2:27:44 (60s) <b>15.6mph</b> @ 2:27:56 (120s)		@ 2:27:20 (1s) <b>21.5mph</b> @ 2:27:21 (1s) <b>19.2mph</b> @ 2:27:22 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:27:03 (60s) <b>20.2mph</b> @ 2:27:03 (120s)	@ 2:27:40 (1s) <b>10.4mph</b> @ 2:27:40 (1s) <b>11.1mph</b> @ 2:27:42 (3s) <b>15.1mph</b> @ 2:27:43 (60s) <b>17.3mph</b> @ 2:27:56 (120s)		@ 2:27:21 (1s) <b>18.2mph</b> @ 2:27:22 (3s) <b>17.9mph</b> @ 2:27:03 (60s) <b>19.4mph</b> @ 2:27:03 (120s)	2:27:44 (3s) <b>14.0mph</b> @ 2:27:46 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:28:02 (120s)	
2022-01-29 09:27:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:26:03 PM EST to 2022-01-29 09:27:03 PM EST (60s)</b>	989.49mb	4.73V	18.8°F 98%	30.9°F	NW (307°)	<b>28.9mph</b> at 2:26:20 <b>28.6mph</b> @ 2:26:21 (1/2-s) <b>28.4mph</b> @ 2:26:21 (1s) <b>26.9mph</b> @ 2:26:22 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:26:03 (60s) <b>20.0mph</b> @ 2:26:21 (120s)	<b>10.2mph</b> at 2:26:55 <b>10.3mph</b> @ 2:26:55 (1/2-s) <b>10.4mph</b> @ 2:26:55 (1s) <b>10.8mph</b> @ 2:26:56 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:27:02 (60s) <b>18.3mph</b> @ 2:27:02 (120s)	1268 / 16.8mph	<b>32.9mph</b> at 2:26:20 <b>32.7mph</b> @ 2:26:20 (0.1s) <b>32.1mph</b> @ 2:26:20 (1/2-s) <b>31.6mph</b> @ 2:26:20 (3s) <b>29.9mph</b> @ 2:26:21 (5s) <b>21.7mph</b> @ 2:26:26 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:26:22 (120s)	<b>10.5mph</b> at 2:26:03 <b>11.3mph</b> @ 2:27:02 (0.1s) <b>11.4mph</b> @ 2:27:02 (1/2-s) <b>11.5mph</b> @ 2:27:02 (1s) <b>12.1mph</b> @ 2:27:02 (3s) <b>18.8mph</b> @ 2:27:02 (60s) <b>20.2mph</b> @ 2:27:02 (120s)	5013 / 18.8mph	<b>32.2mph</b> at 2:26:20 <b>31.7mph</b> @ 2:26:20 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 2:26:20 (1s) <b>29.0mph</b> @ 2:26:21 (3s) <b>20.8mph</b> @ 2:26:03 (60s) <b>21.2mph</b> @ 2:26:22 (120s)	<b>9.2mph</b> at 2:27:01 <b>9.2mph</b> @ 2:27:01 (1/2-s) <b>9.5mph</b> @ 2:27:01 (1s) <b>9.9mph</b> @ 2:27:02 (3s) <b>17.9mph</b> @ 2:27:02 (60s) <b>19.4mph</b> @ 2:27:02 (120s)	10043 / 17.9mph
2022-01-29 09:26:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:25:03 PM EST to 2022-01-29 09:26:03 PM EST (60s)</b>	989.38mb	4.72V	18.8°F 98%	31.0°F	NW (310°)	<b>29.9mph</b> at 2:25:10 <b>29.5mph</b> @ 2:25:10 (1/2-s) <b>28.9mph</b> @ 2:25:11 (1s) <b>27.7mph</b> @ 2:25:11 (3s) <b>20.6mph</b> @ 2:25:20 (60s) <b>20.4mph</b> @ 2:25:03 (120s)	<b>11.5mph</b> at 2:26:01 <b>11.7mph</b> @ 2:26:01 (1/2-s) <b>11.9mph</b> @ 2:26:01 (1s) <b>12.6mph</b> @ 2:26:01 (3s) <b>18.7mph</b> @ 2:25:03 (60s) <b>19.3mph</b> @ 2:26:03 (120s)	1517 / 19.8mph	<b>32.9mph</b> at 2:25:10 <b>32.8mph</b> @ 2:25:10 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 2:25:10 (1/2-s) <b>31.9mph</b> @ 2:25:10 (1s) <b>30.4mph</b> @ 2:25:10 (3s) <b>22.7mph</b> @ 2:25:21 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:25:04 (120s)	<b>7.8mph</b> at 2:25:57 <b>7.8mph</b> @ 2:25:57 (0.1s) <b>8.6mph</b> @ 2:25:57 (1/2-s) <b>10.3mph</b> @ 2:25:57 (1s) <b>12.9mph</b> @ 2:25:59 (3s) <b>20.4mph</b> @ 2:25:03 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:26:02 (120s)	5798 / 21.7mph	<b>31.7mph</b> at 2:25:10 <b>31.3mph</b> @ 2:25:10 (1/2-s) <b>30.9mph</b> @ 2:25:10 (1s) <b>29.6mph</b> @ 2:25:11 (3s) <b>21.9mph</b> @ 2:25:21 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:25:03 (120s)	<b>11.2mph</b> at 2:25:45 <b>11.7mph</b> @ 2:25:46 (1s) <b>13.3mph</b> @ 2:25:46 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:25:03 (60s) <b>20.3mph</b> @ 2:26:02 (120s)	11741 / 20.9mph
2022-01-29 09:25:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:24:03 PM EST to 2022-01-29 09:25:03 PM EST (60s)</b>	989.42mb	4.71V	18.9°F 98%	31.0°F	NW (309°)	<b>31.4mph</b> at 2:24:22 <b>31.3mph</b> @ 2:24:22 (0.1s) <b>31.0mph</b> @ 2:24:22 (1/2-s) <b>30.2mph</b> @ 2:24:23 (1s) <b>26.6mph</b> @ 2:24:24 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:24:03 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:24:28 (120s)	<b>11.9mph</b> at 2:24:56 <b>12.0mph</b> @ 2:24:56 (1/2-s) <b>12.2mph</b> @ 2:24:56 (1s) <b>12.9mph</b> @ 2:24:57 (3s) <b>18.6mph</b> @ 2:24:21 (60s) <b>20.4mph</b> @ 2:25:02 (120s)	1429 / 18.8mph	<b>37.7mph</b> at 2:24:22 <b>37.5mph</b> @ 2:24:22 (0.1s) <b>36.4mph</b> @ 2:24:22 (1/2-s) <b>33.8mph</b> @ 2:24:23 (1s) <b>29.0mph</b> @ 2:24:24 (3s) <b>24.2mph</b> @ 2:24:03 (60s) <b>24.2mph</b> @ 2:24:27 (120s)	<b>12.7mph</b> at 2:24:54 <b>12.7mph</b> @ 2:24:54 (0.1s) <b>12.8mph</b> @ 2:24:55 (1/2-s) <b>13.3mph</b> @ 2:24:55 (1s) <b>14.0mph</b> @ 2:24:56 (3s) <b>20.2mph</b> @ 2:24:21 (60s) <b>22.3mph</b> @ 2:25:02 (120s)	5475 / 20.5mph	<b>37.6mph</b> at 2:24:22 <b>35.4mph</b> @ 2:24:22 (0.1s) <b>32.4mph</b> @ 2:24:23 (1s) <b>27.5mph</b> @ 2:24:24 (3s) <b>23.3mph</b> @ 2:24:03 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:24:28 (120s)	<b>12.3mph</b> at 2:24:55 <b>12.3mph</b> @ 2:24:55 (1/2-s) <b>12.7mph</b> @ 2:24:55 (1s) <b>13.1mph</b> @ 2:24:56 (3s) <b>19.6mph</b> @ 2:24:21 (60s) <b>21.6mph</b> @ 2:25:02 (120s)	11158 / 19.9mph
2022-01-29 09:24:16 PM EST  <b>2022-01-29 09:23:03 PM EST to 2022-01-29 09:24:03 PM EST (60s)</b>	989.05mb	4.72V	19.0°F 98%	31.1°F	NW (313°)	<b>36.7mph</b> at 2:23:06 <b>36.6mph</b> @ 2:23:06 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 2:23:06 (1/2-s) <b>34.9mph</b> @ 2:23:06 (1s) <b>34.0mph</b> @ 2:23:08 (3s) <b>25.7mph</b> @ 2:23:23 (60s) <b>22.2mph</b> @ 2:23:52 (120s)	<b>13.2mph</b> at 2:23:28 <b>13.5mph</b> @ 2:23:28 (0.1s) <b>13.7mph</b> @ 2:23:29 (1s) <b>14.7mph</b> @ 2:23:29 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:23:03 (60s) <b>21.3mph</b> @ 2:23:04 (120s)	1710 / 22.1mph	<b>42.4mph</b> at 2:23:05 <b>42.3mph</b> @ 2:23:05 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 2:23:06 (1/2-s) <b>39.8mph</b> @ 2:23:06 (1s) <b>37.2mph</b> @ 2:23:08 (3s) <b>27.7mph</b> @ 2:23:22 (60s) <b>24.1mph</b> @ 2:23:52 (120s)	<b>13.4mph</b> at 2:23:28 <b>13.4mph</b> @ 2:23:28 (0.1s) <b>13.8mph</b> @ 2:23:29 (1/2-s) <b>14.2mph</b> @ 2:23:29 (1s) <b>15.6mph</b> @ 2:23:29 (3s) <b>23.7mph</b> @ 2:23:03 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:23:03 (120s)	6480 / 24.2mph	<b>40.2mph</b> at 2:23:06 <b>39.2mph</b> @ 2:23:06 (1/2-s) <b>37.6mph</b> @ 2:23:06 (1s) <b>35.5mph</b> @ 2:23:08 (3s) <b>26.2mph</b> @ 2:23:25 (60s) <b>22.9mph</b> @ 2:23:51 (120s)	<b>14.0mph</b> at 2:23:52 <b>14.2mph</b> @ 2:23:52 (1/2-s) <b>14.4mph</b> @ 2:23:52 (1s) <b>15.2mph</b> @ 2:23:53 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:23:03 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:23:03 (120s)	13155 / 23.3mph
2022-01-29 09:23:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:22:03 PM EST to 2022-01-29 09:23:03 PM EST (60s)</b>	988.92mb	4.71V	19.1°F 99%	31.1°F	NW (317°)	<b>32.0mph</b> at 2:22:32 <b>31.9mph</b> @ 2:22:32 (0.1s) <b>31.4mph</b> @ 2:22:32 (1/2-s) <b>30.9mph</b> @ 2:22:33 (1s) <b>30.2mph</b> @ 2:22:37 (3s) <b>22.0mph</b> @ 2:23:02 (60s) <b>21.3mph</b> @ 2:23:02 (120s)	<b>12.3mph</b> at 2:22:14 <b>12.5mph</b> @ 2:22:14 (1/2-s) <b>13.0mph</b> @ 2:22:14 (1s) <b>13.4mph</b> @ 2:22:14 (3s) <b>17.6mph</b> @ 2:22:25 (60s) <b>19.3mph</b> @ 2:22:03 (120s)	1699 / 22.0mph	<b>36.2mph</b> at 2:22:32 <b>36.0mph</b> @ 2:22:32 (0.1s) <b>34.9mph</b> @ 2:22:32 (1/2-s) <b>34.1mph</b> @ 2:22:33 (1s) <b>32.7mph</b> @ 2:22:37 (3s) <b>23.7mph</b> @ 2:23:02 (60s) <b>23.1mph</b> @ 2:23:01 (120s)	<b>9.0mph</b> at 2:22:15 <b>9.1mph</b> @ 2:22:15 (0.1s) <b>9.9mph</b> @ 2:22:15 (1/2-s) <b>10.8mph</b> @ 2:22:15 (1s) <b>12.3mph</b> @ 2:22:15 (3s) <b>19.3mph</b> @ 2:22:25 (60s) <b>21.1mph</b> @ 2:22:03 (120s)	6350 / 23.7mph	<b>33.7mph</b> at 2:22:32 <b>32.8mph</b> @ 2:22:33 (1/2-s) <b>32.3mph</b> @ 2:22:33 (1s) <b>30.6mph</b> @ 2:22:36 (3s) <b>22.2mph</b> @ 2:23:02 (60s) <b>21.9mph</b> @ 2:23:01 (120s)	<b>10.9mph</b> at 2:22:15 <b>11.1mph</b> @ 2:22:15 (1/2-s) <b>11.7mph</b> @ 2:22:15 (1s) <b>12.8mph</b> @ 2:22:16 (3s) <b>18.3mph</b> @ 2:22:25 (60s) <b>20.3mph</b> @ 2:22:03 (120s)	12518 / 22.2mph
2022-01-29 09:22:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:21:03 PM EST to 2022-01-29 09:22:03 PM EST (60s)</b>	989.12mb	4.73V	19.2°F 99%	31.2°F	NW (314°)	<b>30.0mph</b> at 2:21:04 <b>29.3mph</b> @ 2:21:09 (1/2-s) <b>29.1mph</b> @ 2:21:09 (1s) <b>28.6mph</b> @ 2:21:10 (3s) <b>22.3mph</b> @ 2:21:25 (60s)	<b>11.4mph</b> at 2:21:50 <b>11.6mph</b> @ 2:21:50 (1/2-s) <b>11.9mph</b> @ 2:21:51 (1s) <b>12.8mph</b> @ 2:21:51 (3s) <b>18.0mph</b> @ 2:21:03 (60s)	1589 / 20.7mph	<b>35.4mph</b> at 2:21:08 <b>35.4mph</b> @ 2:21:08 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 2:21:08 (1/2-s) <b>33.1mph</b> @ 2:21:09 (3s) <b>31.8mph</b> @ 2:21:03 (1s)	<b>11.8mph</b> at 2:21:49 <b>11.8mph</b> @ 2:21:49 (0.1s) <b>12.1mph</b> @ 2:21:49 (1/2-s) <b>12.4mph</b> @ 2:21:50 (3s) <b>13.5mph</b> @ 2:21:51 (60s)	6042 / 22.6mph	<b>34.4mph</b> at 2:21:08 <b>33.1mph</b> @ 2:21:08 (1/2-s) <b>32.3mph</b> @ 2:21:08 (1s) <b>30.5mph</b> @ 2:21:10 (3s) <b>23.4mph</b> @ 2:21:25 (60s)	<b>12.0mph</b> at 2:21:49 <b>12.0mph</b> @ 2:21:50 (1/2-s) <b>12.3mph</b> @ 2:21:50 (1s) <b>12.9mph</b> @ 2:21:51 (3s) <b>18.9mph</b> @ 2:21:03 (60s)	12202 / 21.7mph

PM EST (60s)						19.6mph @ 2:21:32 (120s)	17.8mph @ 2:21:03 (120s)			31.3mph @ 2:21:10 (3s) 24.2mph @ 2:21:25 (60s) 21.3mph @ 2:21:32 (120s)	19.6mph @ 2:21:03 (60s) 19.4mph @ 2:21:03 (120s)			20.5mph @ 2:21:33 (120s)	18.7 mph @ 2:21:03 (120s)	
2022-01-29 09:21:15 PM EST  2022-01-29 09:20:03 PM EST to 2022-01-29 09:21:03 PM EST (60s)	988.76mb	4.71V	19.2°F 99%	31.2°F	NW (313°)	34.4mph at 2:20:34 34.2mph @ 2:20:34 (0.1s) 33.8mph @ 2:20:34 (1s) 33.4mph @ 2:20:34 (1s) 32.2mph @ 2:20:36 (3s) 18.0mph @ 2:20:38 (60s) 18.1mph @ 2:20:36 (120s)	10.5mph at 2:20:13 10.5mph @ 2:20:13 (1/2-s) 10.5mph @ 2:20:13 (1s) 11.3mph @ 2:20:14 (3s) 16.4mph @ 2:20:25 (60s) 17.3mph @ 2:20:03 (120s)	1367 / 18.0mph		38.7mph at 2:20:34 38.6mph @ 2:20:34 (0.1s) 38.0mph @ 2:20:34 (1s) 36.8mph @ 2:20:34 (1s) 35.1mph @ 2:20:36 (3s) 19.6mph @ 2:20:38 (60s) 19.6mph @ 2:20:36 (120s)	8.2mph at 2:20:15 8.2mph @ 2:20:15 (0.1s) 9.1 mph @ 2:20:15 (1/2- s) 9.8mph @ 2:20:15 (1s) 10.4mph @ 2:20:15 (3s) 17.7 mph @ 2:20:23 (60s) 18.9mph @ 2:20:03 (120s)	5233 / 19.6mph		37.0mph at 2:20:33 36.4mph @ 2:20:34 (1/2-s) 34.6mph @ 2:20:34 (1s) 32.7mph @ 2:20:35 (3s) 18.9mph @ 2:21:02 (60s) 18.7mph @ 2:21:02 (120s)	9.5mph at 2:20:17 9.6mph @ 2:20:17 (1/2- s) 9.7 mph @ 2:20:18 (1s) 10.5mph @ 2:20:18 (3s) 17.0mph @ 2:20:24 (60s) 17.6mph @ 2:20:03 (120s)	10631 / 18.9mph
2022-01-29 09:20:15 PM EST  2022-01-29 09:19:03 PM EST to 2022-01-29 09:20:03 PM EST (60s)	989.23mb	4.71V	19.3°F 99%	31.2°F	NW (314°)	25.9mph at 2:19:34 25.6mph @ 2:19:34 (1/2-s) 25.2mph @ 2:19:35 (1s) 23.7mph @ 2:19:36 (3s) 18.9mph @ 2:19:25 (60s) 17.4mph @ 2:19:44 (120s)	12.3mph at 2:19:29 12.3mph @ 2:19:30 (1/2-s) 12.4mph @ 2:19:30 (1s) 12.7mph @ 2:19:31 (3s) 17.0mph @ 2:19:03 (60s) 16.6mph @ 2:19:32 (120s)	1340 / 17.7mph		29.8mph at 2:19:34 29.8mph @ 2:19:34 (0.1s) 29.1mph @ 2:19:34 (1s) 27.7 mph @ 2:19:34 (1s) 26.0mph @ 2:19:35 (3s) 20.6mph @ 2:19:24 (60s) 19.1mph @ 2:19:43 (120s)	10.0mph at 2:19:03 12.0mph @ 2:19:29 (0.1s) 12.0mph @ 2:19:29 (1/2-s) 12.2mph @ 2:19:29 (1s) 13.4mph @ 2:19:31 (3s) 18.6mph @ 2:19:03 (60s) 18.2mph @ 2:19:32 (120s)	5158 / 19.3mph		29.6mph at 2:19:34 28.8mph @ 2:19:34 (1/2-s) 27.3mph @ 2:19:34 (1s) 24.9mph @ 2:19:36 (3s) 18.6mph @ 2:19:24 (60s) 17.8mph @ 2:19:43 (120s)	12.5mph at 2:19:03 12.2mph @ 2:19:03 (1/2-s) 12.1mph @ 2:19:03 (1s) 11.3mph @ 2:19:03 (3s) 16.7mph @ 2:19:03 (60s) 16.9mph @ 2:19:32 (120s)	10336 / 18.4mph
2022-01-29 09:19:15 PM EST  2022-01-29 09:17:03 PM EST to 2022-01-29 09:19:03 PM EST (120s)	989.20mb	4.72V	19.3°F 99%	31.3°F	NW (324°)	26.5mph at 2:18:36 26.2mph @ 2:18:36 (1/2-s) 25.9mph @ 2:18:37 (1s) 25.1mph @ 2:18:38 (3s) 18.3mph @ 2:17:30 (60s) 17.8mph @ 2:17:28 (120s)	8.1mph at 2:17:40 8.1mph @ 2:17:40 (1/2- s) 8.3mph @ 2:17:40 (1s) 9.4mph @ 2:17:41 (3s) 14.8mph @ 2:18:27 (60s) 16.4mph @ 2:18:19 (120s)	2579 / 17.1mph		29.8mph at 2:18:36 29.7mph @ 2:18:36 (0.1s) 29.0mph @ 2:18:36 (1/2-s) 28.5mph @ 2:18:37 (1s) 27.5mph @ 2:18:37 (3s) 20.0mph @ 2:17:30 (60s) 19.3mph @ 2:17:27 (120s)	5.8mph at 2:17:39 7.4mph @ 2:17:38 (0.1s) 6.0mph @ 2:17:39 (1/2- s) 6.1 mph @ 2:17:39 (1s) 8.2mph (3s) 16.4mph @ 2:18:27 (60s) 18.0mph @ 2:18:13 (120s)	9953 / 18.7mph		29.0mph at 2:18:36 28.5mph @ 2:18:36 (1/2-s) 27.7mph @ 2:18:37 (1s) 26.0mph @ 2:18:38 (3s) 18.8mph @ 2:17:30 (60s) 17.9mph @ 2:17:27 (120s)	7.5mph at 2:17:39 7.8mph @ 2:17:40 (1s) 9.1mph @ 2:17:41 (3s) 15.6mph @ 2:18:26 (60s) 17.0mph @ 2:17:42 (120s)	19240 / 17.2mph
2022-01-29 09:17:15 PM EST  2022-01-29 09:16:03 PM EST to 2022-01-29 09:17:03 PM EST (60s)	989.06mb	4.72V	19.4°F 99%	31.3°F	NW (316°)	21.9mph at 2:16:44 21.7mph @ 2:16:45 (1/2-s) 21.6mph @ 2:16:45 (1s) 21.1mph @ 2:16:46 (3s) 17.8mph @ 2:16:20 (60s) 16.8mph @ 2:17:02 (120s)	9.2mph at 2:16:25 9.3mph @ 2:16:25 (1/2- s) 9.4mph @ 2:16:25 (1s) 10.3mph @ 2:16:25 (3s) 16.4mph @ 2:16:53 (60s) 14.9mph @ 2:16:04 (120s)	1253 / 16.7mph		24.9mph at 2:16:44 24.8mph @ 2:16:44 (0.1s) 24.4mph @ 2:16:44 (1/2-s) 23.8mph @ 2:16:45 (1s) 23.6mph @ 2:16:45 (3s) 19.0mph @ 2:16:19 (60s) 18.4mph @ 2:17:01 (120s)	9.0mph at 2:16:23 9.1mph @ 2:16:23 (0.1s) 9.3mph @ 2:16:24 (1/2- s) 9.6mph @ 2:16:24 (1s) 11.1mph @ 2:16:25 (3s) 17.6mph @ 2:16:37 (60s) 16.2mph @ 2:16:03 (120s)	4887 / 18.3mph		23.8mph at 2:16:44 23.5mph @ 2:16:44 (1/2-s) 23.1mph @ 2:16:44 (1s) 22.8mph @ 2:16:45 (3s) 17.3mph @ 2:16:59 (60s) 17.1mph @ 2:16:59 (120s)	9.4mph at 2:16:24 9.4mph @ 2:16:25 (1/2- s) 9.6mph @ 2:16:25 (1s) 11.1mph @ 2:16:25 (3s) 16.1mph @ 2:16:37 (60s) 15.1mph @ 2:16:25 (120s)	9621 / 17.2mph
2022-01-29 09:16:15 PM EST  2022-01-29 09:15:03 PM EST to 2022-01-29 09:16:03 PM EST (60s)	989.13mb	4.70V	19.4°F 99%	31.3°F	NW (317°)	28.7mph at 2:15:33 28.0mph @ 2:15:33 (1/2-s) 27.3mph @ 2:15:33 (1s) 26.5mph @ 2:15:35 (3s) 17.0mph @ 2:16:03 (60s) 15.3mph @ 2:15:53 (120s)	6.8mph at 2:15:16 7.0mph @ 2:15:16 (1s) 7.4mph @ 2:15:17 (3s) 12.5mph @ 2:15:20 (60s) 12.1mph @ 2:15:03 (120s)	1287 / 17.1mph		31.3mph at 2:15:33 31.2mph @ 2:15:33 (0.1s) 30.7mph @ 2:15:33 (1/2-s) 30.1mph @ 2:15:33 (1s) 28.4mph @ 2:15:35 (3s) 18.4mph @ 2:16:02 (60s) 16.8mph @ 2:15:51 (120s)	5.8mph at 2:15:16 7.0mph @ 2:15:16 (0.1s) 6.0mph @ 2:15:16 (1/2- s) 6.4mph @ 2:15:16 (1s) 8.1 mph @ 2:15:17 (3s) 14.0mph @ 2:15:18 (60s) 13.7mph @ 2:15:03 (120s)	4894 / 18.4mph		29.8mph at 2:15:33 29.2mph @ 2:15:33 (1/2-s) 28.9mph @ 2:15:33 (1s) 27.3mph @ 2:15:35 (3s) 17.1mph @ 2:15:53 (60s) 15.7mph @ 2:15:52 (120s)	7.2mph at 2:15:16 7.4mph @ 2:15:17 (1s) 8.6mph @ 2:15:18 (3s) 13.1 mph @ 2:15:18 (60s) 12.9mph @ 2:15:03 (120s)	9548 / 17.1mph



2022-01-29 09:15:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:13:03 PM EST to 2022-01-29 09:15:03 PM EST (120s)</b>	989.19mb	4.74V	19.5°F 99%	31.4°F	<b>NW (309°)</b>	<b>25.2mph</b> at 2:13:59 <b>25.0mph</b> @ 2:14:00 (½-s) <b>24.9mph</b> @ 2:14:00 (1s) <b>23.3mph</b> @ 2:14:00 (3s) <b>14.7mph</b> @ 2:14:40 (60s) <b>12.1mph</b> @ 2:15:03 (120s)	<b>6.9mph</b> at 2:13:20 <b>7.1mph</b> @ 2:13:21 (1s) <b>7.2mph</b> @ 2:13:22 (3s) <b>8.3mph</b> @ 2:13:35 (60s) <b>9.8mph</b> @ 2:13:51 (120s)	1750 / 12.1mph	<b>28.6mph</b> at 2:13:59 <b>28.4mph</b> @ 2:13:59 (0.1s) <b>28.0mph</b> @ 2:14:00 (½-s) <b>27.8mph</b> @ 2:14:00 (1s) <b>25.8mph</b> @ 2:14:00 (3s) <b>16.3mph</b> @ 2:14:40 (60s) <b>13.7mph</b> @ 2:15:02 (120s)	<b>7.1mph</b> at 2:13:21 <b>7.1mph</b> @ 2:13:21 (0.1s) <b>7.2mph</b> @ 2:13:22 (½-s) <b>7.3mph</b> @ 2:13:22 (1s) <b>7.6mph</b> @ 2:13:22 (3s) <b>9.9mph</b> @ 2:13:33 (60s) <b>11.4mph</b> @ 2:13:50 (120s)	7270 / 13.7mph	<b>27.0mph</b> at 2:13:59 <b>26.8mph</b> @ 2:13:59 (½-s) <b>26.7mph</b> @ 2:14:00 (1s) <b>25.0mph</b> @ 2:14:00 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:14:40 (60s) <b>12.9mph</b> @ 2:15:02 (120s)	<b>5.7mph</b> at 2:14:51 <b>5.8mph</b> @ 2:14:51 (1s) <b>6.9mph</b> @ 2:14:52 (3s) <b>9.3mph</b> @ 2:13:33 (60s) <b>10.4mph</b> @ 2:13:50 (120s)	14327 / 12.9mph
2022-01-29 09:13:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:11:02 PM EST to 2022-01-29 09:13:02 PM EST (120s)</b>	989.21mb	4.71V	19.5°F 99%	31.4°F	<b>NW (324°)</b>	<b>18.0mph</b> at 2:11:45 <b>17.8mph</b> @ 2:11:45 (½-s) <b>17.7mph</b> @ 2:11:46 (1s) <b>17.4mph</b> @ 2:11:47 (3s) <b>15.2mph</b> @ 2:11:02 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:11:02 (120s)	<b>5.8mph</b> at 2:12:39 <b>5.8mph</b> @ 2:12:39 (1s) <b>6.0mph</b> @ 2:12:40 (3s) <b>9.6mph</b> @ 2:13:02 (60s) <b>11.0mph</b> @ 2:13:02 (120s)	1570 / 11.0mph	<b>20.5mph</b> at 2:11:45 <b>20.5mph</b> @ 2:11:45 (0.1s) <b>20.4mph</b> @ 2:11:45 (½-s) <b>20.2mph</b> @ 2:11:45 (1s) <b>19.3mph</b> @ 2:11:47 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:11:02 (60s) <b>19.7mph</b> @ 2:11:02 (120s)	<b>6.8mph</b> at 2:12:36 <b>6.8mph</b> @ 2:12:37 (½-s) <b>6.9mph</b> @ 2:12:37 (1s) <b>7.0mph</b> @ 2:12:39 (3s) <b>11.0mph</b> @ 2:13:01 (60s) <b>12.3mph</b> @ 2:13:01 (120s)	6499 / 12.3mph	<b>19.6mph</b> at 2:11:45 <b>19.5mph</b> @ 2:11:45 (½-s) <b>19.2mph</b> @ 2:11:45 (1s) <b>18.1mph</b> @ 2:11:47 (3s) <b>15.6mph</b> @ 2:11:02 (60s) <b>18.0mph</b> @ 2:11:02 (120s)	<b>5.9mph</b> at 2:12:10 <b>6.0mph</b> @ 2:12:10 (1s) <b>6.8mph</b> @ 2:12:38 (3s) <b>10.0mph</b> @ 2:13:01 (60s) <b>11.4mph</b> @ 2:13:01 (120s)	12636 / 11.4mph
2022-01-29 09:11:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:10:02 PM EST to 2022-01-29 09:11:02 PM EST (60s)</b>	989.11mb	4.71V	19.5°F 99%	31.5°F	<b>NW (318°)</b>	<b>21.5mph</b> at 2:10:06 <b>21.3mph</b> @ 2:10:07 (½-s) <b>21.2mph</b> @ 2:10:07 (1s) <b>20.4mph</b> @ 2:10:08 (3s) <b>21.2mph</b> @ 2:10:02 (60s) <b>20.4mph</b> @ 2:10:17 (120s)	<b>8.5mph</b> at 2:10:39 <b>8.5mph</b> @ 2:10:39 (½-s) <b>8.6mph</b> @ 2:10:39 (1s) <b>8.9mph</b> @ 2:10:39 (3s) <b>15.1mph</b> @ 2:10:56 (60s) <b>18.2mph</b> @ 2:11:01 (120s)	1129 / 15.2mph	<b>23.8mph</b> at 2:10:06 <b>23.8mph</b> @ 2:10:06 (0.1s) <b>23.6mph</b> @ 2:10:07 (½-s) <b>23.2mph</b> @ 2:10:07 (1s) <b>22.1mph</b> @ 2:10:08 (3s) <b>22.5mph</b> @ 2:10:02 (60s) <b>22.0mph</b> @ 2:10:14 (120s)	<b>9.1mph</b> at 2:10:37 <b>9.1mph</b> @ 2:10:37 (0.1s) <b>9.4mph</b> @ 2:10:37 (½-s) <b>9.5mph</b> @ 2:10:37 (1s) <b>9.9mph</b> @ 2:10:39 (3s) <b>16.8mph</b> @ 2:10:55 (60s) <b>19.7mph</b> @ 2:11:01 (120s)	4496 / 16.9mph	<b>22.0mph</b> at 2:10:47 <b>21.7mph</b> @ 2:10:47 (½-s) <b>21.1mph</b> @ 2:10:48 (1s) <b>19.8mph</b> @ 2:10:50 (3s) <b>20.4mph</b> @ 2:10:02 (60s) <b>20.2mph</b> @ 2:10:02 (120s)	<b>9.3mph</b> at 2:10:39 <b>9.3mph</b> @ 2:10:39 (½-s) <b>9.4mph</b> @ 2:10:39 (1s) <b>9.6mph</b> @ 2:10:40 (3s) <b>15.5mph</b> @ 2:10:55 (60s) <b>18.0mph</b> @ 2:11:01 (120s)	8737 / 15.6mph
2022-01-29 09:10:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:09:02 PM EST to 2022-01-29 09:10:02 PM EST (60s)</b>	988.92mb	4.70V	19.6°F 99%	31.5°F	<b>NNW (327°)</b>	<b>31.7mph</b> at 2:09:03 <b>31.6mph</b> @ 2:09:03 (0.1s) <b>31.1mph</b> @ 2:09:04 (½-s) <b>30.6mph</b> @ 2:09:04 (1s) <b>29.2mph</b> @ 2:09:05 (3s) <b>22.1mph</b> @ 2:09:52 (60s) <b>20.3mph</b> @ 2:09:52 (120s)	<b>13.3mph</b> at 2:10:00 <b>13.6mph</b> @ 2:10:01 (½-s) <b>14.1mph</b> @ 2:10:01 (1s) <b>14.9mph</b> @ 2:09:58 (3s) <b>19.3mph</b> @ 2:09:02 (60s) <b>17.9mph</b> @ 2:09:02 (120s)	1638 / 21.3mph	<b>35.2mph</b> at 2:09:03 <b>35.2mph</b> @ 2:09:03 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 2:09:04 (½-s) <b>33.5mph</b> @ 2:09:04 (1s) <b>31.9mph</b> @ 2:09:04 (3s) <b>23.5mph</b> @ 2:09:49 (60s) <b>21.8mph</b> @ 2:10:00 (120s)	<b>13.8mph</b> at 2:09:49 <b>13.8mph</b> @ 2:09:49 (0.1s) <b>14.2mph</b> @ 2:10:00 (½-s) <b>15.0mph</b> @ 2:10:01 (1s) <b>16.3mph</b> @ 2:09:50 (3s) <b>21.0mph</b> @ 2:09:02 (60s) <b>19.5mph</b> @ 2:09:02 (120s)	6047 / 22.6mph	<b>34.0mph</b> at 2:09:03 <b>33.5mph</b> @ 2:09:04 (½-s) <b>32.5mph</b> @ 2:09:04 (1s) <b>30.5mph</b> @ 2:09:04 (3s) <b>21.4mph</b> @ 2:09:49 (60s) <b>20.2mph</b> @ 2:10:00 (120s)	<b>9.2mph</b> at 2:09:27 <b>9.4mph</b> @ 2:09:27 (½-s) <b>10.2mph</b> @ 2:09:27 (1s) <b>12.6mph</b> @ 2:09:28 (3s) <b>19.9mph</b> @ 2:09:02 (60s) <b>18.6mph</b> @ 2:09:02 (120s)	11504 / 20.5mph
2022-01-29 09:09:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:08:02 PM EST to 2022-01-29 09:09:02 PM EST (60s)</b>	988.54mb	4.72V	19.6°F 99%	31.5°F	<b>NW (310°)</b>	<b>27.9mph</b> at 2:08:31 <b>27.6mph</b> @ 2:08:31 (½-s) <b>27.2mph</b> @ 2:08:31 (1s) <b>25.8mph</b> @ 2:08:33 (3s) <b>19.3mph</b> @ 2:09:02 (60s) <b>17.9mph</b> @ 2:09:02 (120s)	<b>13.1mph</b> at 2:08:49 <b>13.3mph</b> @ 2:08:49 (½-s) <b>13.6mph</b> @ 2:08:49 (1s) <b>15.4mph</b> @ 2:08:02 (3s) <b>16.5mph</b> @ 2:08:04 (60s) <b>16.1mph</b> @ 2:08:02 (120s)	1472 / 19.3mph	<b>32.8mph</b> at 2:08:31 <b>32.5mph</b> @ 2:08:31 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 2:08:31 (½-s) <b>29.1mph</b> @ 2:08:31 (1s) <b>27.9mph</b> @ 2:08:32 (3s) <b>20.9mph</b> @ 2:09:01 (60s) <b>19.5mph</b> @ 2:09:01 (120s)	<b>11.0mph</b> at 2:08:48 <b>11.0mph</b> @ 2:08:48 (0.1s) <b>11.5mph</b> @ 2:08:48 (½-s) <b>12.8mph</b> @ 2:08:49 (1s) <b>15.4mph</b> @ 2:08:12 (3s) <b>18.0mph</b> @ 2:08:03 (60s) <b>17.4mph</b> @ 2:08:02 (120s)	5605 / 21.0mph	<b>28.1mph</b> at 2:09:02 <b>25.7mph</b> @ 2:08:33 (½-s) <b>25.2mph</b> @ 2:09:02 (1s) <b>24.6mph</b> @ 2:09:02 (3s) <b>19.8mph</b> @ 2:09:01 (60s) <b>18.6mph</b> @ 2:09:01 (120s)	<b>10.9mph</b> at 2:08:11 <b>11.1mph</b> @ 2:08:11 (½-s) <b>12.0mph</b> @ 2:08:11 (1s) <b>14.1mph</b> @ 2:08:02 (3s) <b>17.2mph</b> @ 2:08:03 (60s) <b>16.7mph</b> @ 2:08:02 (120s)	11170 / 19.9mph
2022-01-29 09:08:15 PM EST  <b>2022-01-29 09:06:02 PM EST to 2022-01-29 09:08:02 PM EST (120s)</b>	988.98mb	4.71V	19.6°F 99%	31.6°F	<b>NW (315°)</b>	<b>26.8mph</b> at 2:07:35 <b>26.6mph</b> @ 2:07:36 (½-s) <b>26.3mph</b> @ 2:07:36 (1s) <b>25.3mph</b> @ 2:07:37 (3s) <b>17.5mph</b> @ 2:07:42 (60s) <b>16.2mph</b> @ 2:07:55 (120s)	<b>9.3mph</b> at 2:07:21 <b>9.3mph</b> @ 2:07:21 (½-s) <b>9.3mph</b> @ 2:07:22 (1s) <b>9.7mph</b> @ 2:07:23 (3s) <b>12.5mph</b> @ 2:06:04 (60s) <b>13.4mph</b> @ 2:06:40 (120s)	2422 / 16.2mph	<b>29.3mph</b> at 2:06:51 <b>29.1mph</b> @ 2:06:51 (0.1s) <b>28.8mph</b> @ 2:07:36 (½-s) <b>28.4mph</b> @ 2:07:36 (1s) <b>26.9mph</b> @ 2:07:37 (3s) <b>19.1mph</b> @ 2:07:42 (60s) <b>17.5mph</b> @ 2:07:54 (120s)	<b>7.9mph</b> at 2:06:02 <b>8.2mph</b> @ 2:06:27 (0.1s) <b>8.5mph</b> @ 2:06:27 (½-s) <b>8.8mph</b> @ 2:06:27 (1s) <b>9.4mph</b> @ 2:06:28 (3s) <b>13.8mph</b> @ 2:06:10 (60s) <b>14.7mph</b> @ 2:06:39 (120s)	9307 / 17.5mph	<b>28.9mph</b> at 2:06:50 <b>28.0mph</b> @ 2:06:50 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 2:07:36 (½-s) <b>25.7mph</b> @ 2:07:37 (1s) <b>18.3mph</b> @ 2:07:42 (60s) <b>16.9mph</b> @ 2:07:54 (120s)	<b>9.5mph</b> at 2:07:21 <b>9.5mph</b> @ 2:07:21 (½-s) <b>9.5mph</b> @ 2:07:21 (1s) <b>10.1mph</b> @ 2:07:23 (3s) <b>13.1mph</b> @ 2:06:09 (60s) <b>13.8mph</b> @ 2:06:40 (120s)	18685 / 16.7mph
2022-01-29 09:06:15 PM EST	988.98mb	4.70V	19.7°F 99%	31.6°F	<b>NW (314°)</b>	<b>19.9mph</b> at 2:05:02 <b>19.7mph</b> @ 2:05:03 (½-s) <b>19.6mph</b> @ 2:05:03	<b>8.2mph</b> at 2:05:16 <b>8.2mph</b> @ 2:05:25 (½-s) <b>8.2mph</b> @	920 / 12.7mph	<b>25.1mph</b> at 2:05:02 <b>24.9mph</b> @ 2:05:02 (0.1s) <b>24.3mph</b> @ 2:05:02	<b>7.6mph</b> at 2:05:19 <b>7.6mph</b> @ 2:05:19 (0.1s) <b>7.9mph</b> @	3740 / 14.1mph	<b>23.1mph</b> at 2:05:02 <b>22.6mph</b> @ 2:05:02 (½-s) <b>21.8mph</b> @ 2:05:03	<b>8.2mph</b> at 2:05:20 <b>8.4mph</b> @ 2:05:20 (1s) <b>9.0mph</b> @ 2:05:21 (3s)	7417 / 13.3mph

2022-01-29 09:05:02 PM EST to 2022-01-29 09:06:02 PM EST (60s)						(1s) 18.8mph @ 2:05:04 (1s) 17.6mph @ 2:05:02 (60s) 19.7mph @ 2:05:10 (120s)	2:05:25 (1s) 8.3mph @ 2:05:26 (3s) 12.1mph @ 2:05:54 (60s) 15.1mph @ 2:06:01 (120s)		(1/2-s) 23.4mph @ 2:05:03 (1s) 21.8mph @ 2:05:03 (3s) 19.0mph @ 2:05:02 (60s) 21.2mph @ 2:05:10 (120s)	2:05:19 (1/2-s) 8.4mph @ 2:05:19 (1s) 9.1mph @ 2:05:21 (3s) 13.6mph @ 2:05:51 (60s) 16.6mph @ 2:06:01 (120s)	(1s) 20.0mph @ 2:05:03 (3s) 17.5mph @ 2:05:02 (60s) 18.8mph @ 2:05:11 (120s)	12.6mph @ 2:05:45 (60s) 15.4mph @ 2:06:01 (120s)		
2022-01-29 09:05:15 PM EST  2022-01-29 09:04:02 PM EST to 2022-01-29 09:05:02 PM EST (60s)	988.95mb	4.72V	19.8°F 99%	31.7°F	NW (321°)	27.6mph at 2:04:28 27.4mph @ 2:04:28 (1/2-s) 27.1mph @ 2:04:28 (1s) 26.1mph @ 2:04:29 (3s) 22.4mph @ 2:04:11 (60s) 20.5mph @ 2:04:10 (120s)	10.5mph at 2:04:56 10.6mph @ 2:04:57 (1/2-s) 10.7mph @ 2:04:57 (1s) 10.9mph @ 2:04:59 (3s) 17.6mph @ 2:05:01 (60s) 19.4mph @ 2:05:01 (120s)	1334 / 17.6mph	30.2mph at 2:04:27 30.1mph @ 2:04:27 (0.1s) 29.8mph @ 2:04:27 (1/2-s) 29.4mph @ 2:04:28 (1s) 28.1mph @ 2:04:29 (3s) 24.1mph @ 2:04:11 (60s) 22.1mph @ 2:04:08 (120s)	9.1mph at 2:04:56 9.2mph @ 2:04:56 (0.1s) 9.4mph @ 2:04:58 (1/2- s) 9.8mph @ 2:04:57 (1s) 11.0mph @ 2:04:58 (3s) 19.0mph @ 2:05:01 (60s) 20.8mph @ 2:04:59 (120s)	5086 / 19.1mph	29.9mph at 2:04:27 29.1mph @ 2:04:27 (1/2-s) 28.0mph @ 2:04:28 (1s) 26.6mph @ 2:04:28 (3s) 22.1mph @ 2:04:35 (60s) 19.8mph @ 2:04:08 (120s)	9.6mph at 2:04:56 9.6mph @ 2:04:56 (1/2- s) 9.7mph @ 2:04:56 (1s) 10.1mph @ 2:04:58 (3s) 17.4mph @ 2:05:01 (60s) 18.4mph @ 2:04:59 (120s)	9783 / 17.5mph
2022-01-29 09:04:15 PM EST  2022-01-29 09:03:02 PM EST to 2022-01-29 09:04:02 PM EST (60s)	988.64mb	4.70V	19.8°F 99%	31.7°F	NW (319°)	30.0mph at 2:03:16 29.9mph @ 2:03:16 (1/2-s) 29.6mph @ 2:03:16 (1s) 28.7mph @ 2:03:16 (3s) 21.2mph @ 2:04:01 (60s) 19.9mph @ 2:04:01 (120s)	10.4mph at 2:03:09 10.5mph @ 2:03:09 (0.1s) 10.7mph @ 2:03:09 (1s) 11.3mph @ 2:03:09 (3s) 18.5mph @ 2:03:11 (60s) 17.1mph @ 2:03:12 (120s)	1632 / 21.2mph	33.0mph at 2:03:53 33.0mph @ 2:03:53 (0.1s) 32.8mph @ 2:03:53 (1/2-s) 32.2mph @ 2:03:54 (1s) 31.1mph @ 2:03:55 (3s) 22.7mph @ 2:04:01 (60s) 21.5mph @ 2:04:01 (120s)	8.2mph at 2:03:09 8.3mph @ 2:03:09 (0.1s) 8.8mph @ 2:03:09 (1/2- s) 9.2mph @ 2:03:10 (1s) 10.7mph @ 2:03:10 (3s) 19.9mph @ 2:03:36 (60s) 18.7mph @ 2:03:11 (120s)	6076 / 22.7mph	32.2mph at 2:03:53 31.8mph @ 2:03:53 (1/2-s) 31.2mph @ 2:03:54 (1s) 30.2mph @ 2:03:55 (3s) 19.4mph @ 2:04:01 (60s) 19.2mph @ 2:04:01 (120s)	8.0mph at 2:03:11 8.4mph @ 2:03:11 (1s) 9.5mph @ 2:03:14 (3s) 16.9mph @ 2:03:37 (60s) 16.8mph @ 2:03:35 (120s)	10934 / 19.5mph
2022-01-29 09:03:15 PM EST  2022-01-29 09:02:02 PM EST to 2022-01-29 09:03:02 PM EST (60s)	988.89mb	4.72V	19.9°F 99%	31.8°F	NW (317°)	26.5mph at 2:02:34 26.2mph @ 2:02:34 (1/2-s) 26.1mph @ 2:02:34 (1s) 25.2mph @ 2:02:34 (3s) 18.6mph @ 2:03:02 (60s) 18.2mph @ 2:02:36 (120s)	11.0mph at 2:02:04 11.1mph @ 2:02:02 (1/2-s) 11.0mph @ 2:02:02 (1s) 10.1mph @ 2:02:02 (3s) 15.4mph @ 2:02:18 (60s) 17.3mph @ 2:02:06 (120s)	1421 / 18.7mph	29.0mph at 2:02:34 28.9mph @ 2:02:34 (0.1s) 28.5mph @ 2:02:34 (1/2-s) 28.4mph @ 2:02:34 (1s) 27.5mph @ 2:02:34 (3s) 20.3mph @ 2:03:01 (60s) 19.9mph @ 2:02:55 (120s)	7.0mph at 2:02:02 7.1mph @ 2:02:02 (0.1s) 10.3mph @ 2:02:02 (1/2-s) 10.3mph @ 2:02:02 (1s) 9.9mph @ 2:02:02 (3s) 16.8mph @ 2:02:18 (60s) 18.9mph @ 2:02:05 (120s)	5427 / 20.3mph	27.2mph at 2:02:33 27.0mph @ 2:02:34 (1/2-s) 27.0mph @ 2:02:34 (1s) 26.5mph @ 2:02:34 (3s) 18.9mph @ 2:03:01 (60s) 18.7mph @ 2:02:55 (120s)	8.6mph at 2:02:02 8.8mph @ 2:02:02 (1/2- s) 8.7mph @ 2:02:02 (1s) 9.1mph @ 2:02:02 (3s) 15.6mph @ 2:02:18 (60s) 17.8mph @ 2:02:06 (120s)	10644 / 19.0mph
2022-01-29 09:02:15 PM EST  2022-01-29 09:01:02 PM EST to 2022-01-29 09:02:02 PM EST (60s)	989.01mb	4.71V	20.0°F 99%	31.8°F	NW (314°)	28.7mph at 2:01:02 28.4mph @ 2:01:03 (1/2-s) 28.3mph @ 2:01:03 (1s) 27.5mph @ 2:01:04 (3s) 20.4mph @ 2:01:29 (60s) 17.4mph @ 2:01:53 (120s)	9.2mph at 2:02:00 9.3mph @ 2:02:00 (1/2- s) 9.4mph @ 2:02:00 (1s) 9.9mph @ 2:02:01 (3s) 17.2mph @ 2:02:01 (60s) 16.5mph @ 2:01:02 (120s)	1297 / 17.2mph	31.6mph at 2:01:02 31.5mph @ 2:01:02 (0.1s) 31.1mph @ 2:01:02 (1/2-s) 31.1mph @ 2:01:03 (1s) 30.8mph @ 2:01:03 (3s) 22.3mph @ 2:01:29 (60s) 19.1mph @ 2:01:50 (120s)	8.7mph at 2:02:00 8.8mph @ 2:02:00 (0.1s) 8.9mph @ 2:02:01 (1/2- s) 9.3mph @ 2:02:01 (1s) 10.0mph @ 2:02:01 (3s) 18.7mph @ 2:02:01 (60s) 18.1mph @ 2:01:02 (120s)	4991 / 18.7mph	30.7mph at 2:01:02 30.3mph @ 2:01:02 (1/2-s) 30.1mph @ 2:01:02 (1s) 29.4mph @ 2:01:03 (3s) 21.3mph @ 2:01:29 (60s) 18.0mph @ 2:01:56 (120s)	8.5mph at 2:02:01 8.9mph @ 2:02:01 (1s) 9.2mph @ 2:02:01 (3s) 17.8mph @ 2:02:01 (60s) 17.1mph @ 2:01:02 (120s)	9999 / 17.8mph
2022-01-29 09:01:14 PM EST  2022-01-29 08:59:02 PM EST to 2022-01-29 09:01:02 PM EST (120s)	988.67mb	4.71V	20.1°F 99%	31.8°F	NW (309°)	27.7mph at 2:01:01 27.1mph @ 2:01:01 (1/2-s) 26.8mph @ 2:01:01 (1s) 25.5mph @ 2:00:34 (3s) 17.4mph @ 2:01:01 (60s) 17.6mph @ 1:59:23 (120s)	9.8mph at 2:00:08 9.9mph @ 2:00:08 (1/2- s) 10.0mph @ 2:00:08 (1s) 10.4mph @ 2:00:09 (3s) 13.5mph @ 2:00:26 (60s) 14.8mph @ 2:00:22 (120s)	2474 / 16.5mph	31.9mph at 2:01:01 31.8mph @ 2:01:01 (0.1s) 31.3mph @ 2:01:01 (1/2-s) 31.1mph @ 2:01:01 (1s) 28.4mph @ 2:00:33 (3s) 19.1mph @ 2:01:01 (60s) 19.0mph @ 1:59:23 (120s)	10.2mph at 2:00:07 10.2mph @ 2:00:07 (0.1s) 10.3mph @ 2:00:07 (1/2-s) 10.4mph @ 2:00:08 (1s) 11.6mph @ 2:00:09 (3s) 14.9mph @ 2:00:24 (60s) 16.2mph @ 2:00:20 (120s)	9631 / 18.1mph	30.6mph at 2:01:01 30.1mph @ 2:01:01 (1/2-s) 29.6mph @ 2:01:01 (1s) 27.2mph @ 2:00:33 (3s) 17.9mph @ 2:01:01 (60s) 17.7mph @ 1:59:23 (120s)	8.9mph at 2:00:14 8.9mph @ 2:00:14 (1/2- s) 9.1mph @ 2:00:14 (1s) 11.3mph @ 1:59:54 (3s) 14.0mph @ 2:00:24 (60s) 15.4mph @ 2:00:24 (120s)	19119 / 17.1mph
2022-01-29 08:59:14 PM EST  2022-01-29 08:58:02 PM EST to 2022-01-29 08:59:02 PM EST	988.61mb	4.72V	20.3°F 99%	31.9°F	NW (312°)	21.0mph at 1:58:04 20.7mph @ 1:58:04 (1/2-s) 20.6mph @ 1:58:05 (1s) 19.8mph @ 1:59:01 (3s) 19.3mph @ 1:58:22 (60s) 18.4mph @ 1:58:25	10.4mph at 1:58:27 10.6mph @ 1:58:27 (1/2-s) 10.8mph @ 1:58:28 (1s) 11.3mph @ 1:58:28 (3s) 14.9mph @ 1:58:52 (60s) 17.0mph @ 1:58:54	1142 / 15.3mph	25.2mph at 1:58:04 25.2mph @ 1:58:04 (NoQC) 25.1mph @ 1:58:04 (1s) 24.8mph @ 1:58:04 (1/2-s) 23.8mph @ 1:58:04 (1s) 22.4mph @ 1:59:01	10.9mph at 1:58:25 11.0mph @ 1:58:25 (0.1s) 11.3mph @ 1:58:26 (1/2-s) 11.7mph @ 1:58:26 (1s) 12.5mph @ 1:58:28 (3s) 16.2mph @ 1:58:52	4460 / 16.8mph	22.7mph at 1:58:08 22.3mph @ 1:58:08 (1/2-s) 21.9mph @ 1:58:09 (3s) 21.3mph @ 1:59:01 (60s) 18.7mph @ 1:58:21 (60s) 18.1mph @ 1:58:25	11.2mph at 1:58:46 11.2mph @ 1:58:46 (1/2-s) 11.6mph @ 1:58:46 (1s) 12.6mph @ 1:58:39 (3s) 15.5mph @ 1:58:52 (60s) 16.7mph @ 1:58:55	8918 / 16.0mph

										(3s) 20.7mph @ 1:58:20 (60s) 19.7mph @ 1:58:25 (120s)					(60s) 18.3mph @ 1:58:55 (120s)			(120s)	(120s)					
2022-01-29 08:58:15 PM EST																								
2022-01-29 08:57:02 PM EST to 2022-01-29 08:58:02 PM EST (60s)	988.70mb	4.73V	20.3°F 99%	31.9°F	NNW (328°)	35.7mph at 1:57:28 35.5mph @ 1:57:28 (0.1s) 35.2mph @ 1:57:29 (1/2-s) 34.6mph @ 1:57:29 (3s) 32.7mph @ 1:57:30 (3s) 20.1mph @ 1:57:41 (60s) 18.6mph @ 1:57:47 (120s)	11.0mph at 1:57:19 11.1mph @ 1:57:19 (1/2-s) 11.2mph @ 1:57:19 (1s) 12.0mph @ 1:57:54 (3s) 17.0mph @ 1:57:08 (60s) 16.5mph @ 1:57:07 (120s)	1448 / 19.0mph																
2022-01-29 08:57:14 PM EST																								
2022-01-29 08:56:02 PM EST to 2022-01-29 08:57:02 PM EST (60s)	988.79mb	4.73V	20.4°F 99%	32.0°F	NW (318°)	27.6mph at 1:56:42 27.4mph @ 1:56:42 (1/2-s) 27.1mph @ 1:56:42 (1s) 25.5mph @ 1:56:43 (3s) 17.5mph @ 1:56:50 (60s) 16.9mph @ 1:56:12 (120s)	11.5mph at 1:56:16 11.6mph @ 1:56:16 (1/2-s) 11.8mph @ 1:56:16 (1s) 12.8mph @ 1:56:24 (3s) 15.6mph @ 1:56:02 (60s) 16.3mph @ 1:56:40 (120s)	1314 / 17.4mph																
2022-01-29 08:56:14 PM EST																								
2022-01-29 08:54:02 PM EST to 2022-01-29 08:56:02 PM EST (120s)	988.81mb	4.70V	20.5°F 99%	32.0°F	NW (307°)	24.1mph at 1:54:40 23.9mph @ 1:54:41 (1/2-s) 23.6mph @ 1:54:41 (1s) 23.1mph @ 1:54:41 (3s) 17.7mph @ 1:55:11 (60s) 16.8mph @ 1:54:02 (120s)	10.7mph at 1:54:02 10.5mph @ 1:54:02 (1/2-s) 10.6mph @ 1:54:02 (1s) 10.6mph @ 1:54:02 (3s) 15.0mph @ 1:54:20 (60s) 15.8mph @ 1:55:29 (120s)	2487 / 16.5mph																
2022-01-29 08:54:14 PM EST																								
2022-01-29 08:53:02 PM EST to 2022-01-29 08:54:02 PM EST (60s)	988.72mb	4.73V	20.5°F 99%	32.0°F	NNW (329°)	20.1mph at 1:53:25 19.9mph @ 1:53:16 (1/2-s) 19.9mph @ 1:53:17 (1s) 19.7mph @ 1:53:17 (3s) 17.7mph @ 1:53:02 (60s) 17.6mph @ 1:53:37 (120s)	10.2mph at 1:53:59 10.3mph @ 1:53:59 (1/2-s) 10.4mph @ 1:54:00 (1s) 10.6mph @ 1:54:00 (3s) 15.9mph @ 1:54:02 (60s) 16.8mph @ 1:54:02 (120s)	1190 / 15.9mph																
2022-01-29 08:53:14 PM EST																								
2022-01-29 08:51:02 PM EST to 2022-01-29 08:53:02 PM EST (120s)	988.68mb	4.71V	20.5°F 99%	32.0°F	NW (322°)	26.7mph at 1:52:02 26.5mph @ 1:52:02 (1/2-s) 26.4mph @ 1:52:02 (1s) 25.6mph @ 1:52:03 (3s) 18.5mph @ 1:52:36 (60s) 19.9mph @ 1:51:11 (120s)	10.8mph at 1:52:55 10.8mph @ 1:52:55 (1/2-s) 11.0mph @ 1:52:56 (1s) 11.8mph @ 1:51:32 (3s) 16.7mph @ 1:52:00 (60s) 17.0mph @ 1:52:00 (120s)	2615 / 17.3mph																
2022-01-29 08:51:14 PM EST																								
2022-01-29 08:50:02 PM EST to 2022-01-29 08:51:02 PM EST (60s)	988.30mb	4.72V	20.6°F 99%	32.0°F	NW (325°)	21.9mph at 1:50:44 21.8mph @ 1:50:45 (1/2-s) 21.6mph @ 1:50:59 (1s) 21.3mph @ 1:51:00 (3s) 22.2mph @ 1:50:02 (60s) 22.5mph @ 1:50:02 (120s)	11.4mph at 1:50:27 11.5mph @ 1:50:27 (1/2-s) 11.6mph @ 1:50:27 (1s) 12.6mph @ 1:50:28 (3s) 17.2mph @ 1:50:43 (60s) 19.8mph @ 1:51:01 (120s)	1329 / 17.6mph																

2022-01-29 08:50:15 PM EST  <b>2022-01-29 08:49:02 PM EST to 2022-01-29 08:50:02 PM EST (60s)</b>	988.41mb	4.72V	20.6°F 99%	32.0°F	<b>NW (321°)</b>	<b>36.3mph</b> at 1:49:24 <b>36.0mph</b> @ 1:49:24 (0.1s) <b>35.5mph</b> @ 1:49:24 (7%-s) <b>35.1mph</b> @ 1:49:24 (1s) <b>33.1mph</b> @ 1:49:25 (3s) <b>22.9mph</b> @ 1:49:42 (60s) <b>23.4mph</b> @ 1:49:02 (120s)	<b>14.3mph</b> at 1:50:02 <b>14.6mph</b> @ 1:50:02 (7%-s) <b>15.4mph</b> @ 1:49:18 (1s) <b>16.2mph</b> @ 1:49:05 (3s) <b>21.4mph</b> @ 1:49:19 (60s) <b>22.3mph</b> @ 1:49:19 (120s)	1715 / 22.2mph	<b>39.8mph</b> at 1:49:23 <b>39.8mph</b> @ 1:49:23 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 1:49:24 (7%-s) <b>38.7mph</b> @ 1:49:24 (1s) <b>36.1mph</b> @ 1:49:24 (3s) <b>24.6mph</b> @ 1:49:42 (60s) <b>24.4mph</b> @ 1:49:02 (120s)	<b>11.6mph</b> at 1:49:02 <b>12.9mph</b> @ 1:50:01 (0.1s) <b>13.4mph</b> @ 1:50:01 (7%-s) <b>14.4mph</b> @ 1:50:01 (1s) <b>16.7mph</b> @ 1:49:56 (3s) <b>22.5mph</b> @ 1:49:18 (60s) <b>23.2mph</b> @ 1:49:18 (120s)	6340 / 23.7mph	<b>38.1mph</b> at 1:49:23 <b>37.6mph</b> @ 1:49:06 (7%-s) <b>36.9mph</b> @ 1:49:24 (1s) <b>34.5mph</b> @ 1:49:24 (3s) <b>22.4mph</b> @ 1:49:42 (60s) <b>21.2mph</b> @ 1:50:00 (120s)	<b>10.2mph</b> at 1:49:06 <b>10.3mph</b> @ 1:49:06 (7%-s) <b>10.6mph</b> @ 1:49:07 (1s) <b>12.4mph</b> @ 1:49:08 (3s) <b>20.2mph</b> @ 1:49:18 (60s) <b>19.4mph</b> @ 1:49:18 (120s)	12400 / 22.0mph
2022-01-29 08:49:14 PM EST  <b>2022-01-29 08:48:02 PM EST to 2022-01-29 08:49:02 PM EST (60s)</b>	988.39mb	4.72V	20.6°F 99%	32.0°F	<b>NNW (333°)</b>	<b>32.4mph</b> at 1:48:13 <b>32.2mph</b> @ 1:48:13 (0.1s) <b>31.8mph</b> @ 1:48:13 (7%-s) <b>31.5mph</b> @ 1:48:13 (1s) <b>30.4mph</b> @ 1:48:14 (3s) <b>24.2mph</b> @ 1:48:02 (60s) <b>25.9mph</b> @ 1:48:03 (120s)	<b>15.5mph</b> at 1:48:05 <b>15.6mph</b> @ 1:48:05 (7%-s) <b>15.8mph</b> @ 1:48:05 (1s) <b>16.3mph</b> @ 1:48:02 (3s) <b>22.1mph</b> @ 1:48:53 (60s) <b>23.4mph</b> @ 1:49:02 (120s)	1762 / 22.8mph	<b>33.7mph</b> at 1:48:13 <b>33.6mph</b> @ 1:48:13 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 1:48:13 (7%-s) <b>32.1mph</b> @ 1:48:16 (1s) <b>30.8mph</b> @ 1:48:13 (3s) <b>24.9mph</b> @ 1:48:03 (60s) <b>26.7mph</b> @ 1:48:19 (120s)	<b>12.3mph</b> at 1:48:02 <b>14.0mph</b> @ 1:48:02 (0.1s) <b>16.1mph</b> @ 1:48:05 (7%-s) <b>16.4mph</b> @ 1:48:05 (1s) <b>17.3mph</b> @ 1:48:07 (3s) <b>23.1mph</b> @ 1:48:50 (60s) <b>24.4mph</b> @ 1:49:01 (120s)	6383 / 23.8mph	<b>31.8mph</b> at 1:48:31 <b>31.3mph</b> @ 1:48:31 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 1:48:31 (7%-s) <b>28.4mph</b> @ 1:48:32 (3s) <b>20.4mph</b> @ 1:49:00 (60s) <b>21.5mph</b> @ 1:48:05 (120s)	<b>9.6mph</b> at 1:48:07 <b>9.7mph</b> @ 1:48:07 (7%-s) <b>10.7mph</b> @ 1:48:07 (1s) <b>12.3mph</b> @ 1:48:09 (3s) <b>18.5mph</b> @ 1:48:18 (60s) <b>20.2mph</b> @ 1:49:01 (120s)	11461 / 20.4mph
2022-01-29 08:48:14 PM EST  <b>2022-01-29 08:45:58 PM EST to 2022-01-29 08:47:58 PM EST (120s)</b>	988.46mb	4.70V	20.5°F 100%	32.0°F	<b>NNW (339°)</b>	<b>42.6mph</b> at 1:46:19 <b>42.5mph</b> @ 1:46:19 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 1:46:19 (7%-s) <b>41.4mph</b> @ 1:46:19 (1s) <b>39.2mph</b> @ 1:46:20 (3s) <b>28.5mph</b> @ 1:47:16 (60s) <b>26.1mph</b> @ 1:47:46 (120s)	<b>14.5mph</b> at 1:47:54 <b>14.8mph</b> @ 1:47:54 (7%-s) <b>14.8mph</b> @ 1:47:54 (1s) <b>15.3mph</b> @ 1:47:56 (3s) <b>16.9mph</b> @ 1:45:58 (60s) <b>18.4mph</b> @ 1:45:58 (120s)	4055 / 26.0mph	<b>43.3mph</b> at 1:46:19 <b>43.1mph</b> @ 1:46:19 (0.1s) <b>42.5mph</b> @ 1:46:19 (7%-s) <b>41.9mph</b> @ 1:46:19 (1s) <b>39.2mph</b> @ 1:46:20 (3s) <b>29.4mph</b> @ 1:47:16 (60s) <b>26.9mph</b> @ 1:47:45 (120s)	<b>14.3mph</b> at 1:46:14 <b>14.4mph</b> @ 1:46:14 (0.1s) <b>14.5mph</b> @ 1:46:14 (7%-s) <b>14.8mph</b> @ 1:46:14 (1s) <b>16.4mph</b> @ 1:47:55 (3s) <b>17.7mph</b> @ 1:46:02 (60s) <b>19.3mph</b> @ 1:46:00 (120s)	14296 / 26.6mph	<b>43.1mph</b> at 1:46:19 <b>43.0mph</b> @ 1:46:19 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 1:46:19 (7%-s) <b>41.7mph</b> @ 1:46:19 (1s) <b>37.8mph</b> @ 1:46:21 (3s) <b>23.7mph</b> @ 1:47:16 (60s) <b>21.4mph</b> @ 1:47:57 (120s)	<b>10.5mph</b> at 1:47:41 <b>10.8mph</b> @ 1:47:41 (7%-s) <b>11.4mph</b> @ 1:45:58 (1s) <b>12.5mph</b> @ 1:46:01 (3s) <b>14.4mph</b> @ 1:46:02 (60s) <b>16.4mph</b> @ 1:46:17 (120s)	24161 / 21.5mph
2022-01-29 08:46:15 PM EST  <b>2022-01-29 08:44:58 PM EST to 2022-01-29 08:45:58 PM EST (60s)</b>	988.47mb	4.70V	20.3°F 99%	32.0°F	<b>NNW (333°)</b>	<b>23.4mph</b> at 1:45:47 <b>23.3mph</b> @ 1:45:47 (7%-s) <b>23.2mph</b> @ 1:45:47 (1s) <b>22.7mph</b> @ 1:45:49 (3s) <b>20.0mph</b> @ 1:45:05 (60s) <b>19.1mph</b> @ 1:44:58 (120s)	<b>12.1mph</b> at 1:45:32 <b>12.2mph</b> @ 1:45:32 (7%-s) <b>12.4mph</b> @ 1:45:32 (1s) <b>12.7mph</b> @ 1:45:33 (3s) <b>16.1mph</b> @ 1:45:43 (60s) <b>18.3mph</b> @ 1:45:46 (120s)	1278 / 17.0mph	<b>24.7mph</b> at 1:45:46 <b>24.6mph</b> @ 1:45:46 (0.1s) <b>24.4mph</b> @ 1:45:47 (7%-s) <b>24.2mph</b> @ 1:45:47 (1s) <b>23.8mph</b> @ 1:45:48 (3s) <b>21.2mph</b> @ 1:45:04 (60s) <b>20.1mph</b> @ 1:44:58 (120s)	<b>9.5mph</b> at 1:44:58 <b>10.3mph</b> @ 1:45:32 (0.1s) <b>10.6mph</b> @ 1:45:32 (7%-s) <b>10.9mph</b> @ 1:45:32 (1s) <b>11.8mph</b> @ 1:45:33 (3s) <b>17.0mph</b> @ 1:45:42 (60s) <b>19.3mph</b> @ 1:45:46 (120s)	4749 / 17.8mph	<b>22.5mph</b> at 1:45:25 <b>22.3mph</b> @ 1:45:25 (0.1s) <b>21.4mph</b> @ 1:45:26 (7%-s) <b>20.2mph</b> @ 1:45:03 (3s) <b>18.9mph</b> @ 1:45:06 (60s) <b>17.6mph</b> @ 1:45:17 (120s)	<b>9.4mph</b> at 1:45:32 <b>9.4mph</b> @ 1:45:32 (7%-s) <b>10.0mph</b> @ 1:45:32 (1s) <b>11.2mph</b> @ 1:45:43 (3s) <b>14.8mph</b> @ 1:45:57 (60s) <b>16.6mph</b> @ 1:45:57 (120s)	8241 / 14.8mph
2022-01-29 08:45:15 PM EST  <b>2022-01-29 08:43:58 PM EST to 2022-01-29 08:44:58 PM EST (60s)</b>	988.41mb	4.70V	20.3°F 99%	32.1°F	<b>NW (326°)</b>	<b>29.2mph</b> at 1:44:10 <b>28.8mph</b> @ 1:44:10 (7%-s) <b>28.6mph</b> @ 1:44:10 (1s) <b>27.5mph</b> @ 1:44:16 (3s) <b>20.7mph</b> @ 1:44:41 (60s) <b>19.9mph</b> @ 1:44:36 (120s)	<b>13.6mph</b> at 1:44:44 <b>13.7mph</b> @ 1:44:45 (7%-s) <b>13.7mph</b> @ 1:44:45 (1s) <b>14.7mph</b> @ 1:44:45 (3s) <b>17.7mph</b> @ 1:44:07 (60s) <b>19.1mph</b> @ 1:44:58 (120s)	1521 / 19.9mph	<b>31.7mph</b> at 1:44:09 <b>31.7mph</b> @ 1:44:09 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 1:44:09 (7%-s) <b>31.4mph</b> @ 1:44:10 (1s) <b>29.7mph</b> @ 1:44:16 (3s) <b>21.7mph</b> @ 1:44:41 (60s) <b>21.0mph</b> @ 1:44:36 (120s)	<b>11.9mph</b> at 1:43:58 <b>13.0mph</b> @ 1:44:44 (0.1s) <b>13.3mph</b> @ 1:44:44 (7%-s) <b>13.5mph</b> @ 1:44:45 (1s) <b>14.3mph</b> @ 1:44:45 (3s) <b>18.9mph</b> @ 1:44:07 (60s) <b>20.4mph</b> @ 1:44:52 (120s)	5597 / 20.9mph	<b>30.8mph</b> at 1:44:09 <b>30.5mph</b> @ 1:44:09 (7%-s) <b>30.1mph</b> @ 1:44:10 (1s) <b>28.3mph</b> @ 1:44:11 (3s) <b>19.2mph</b> @ 1:44:27 (60s) <b>17.8mph</b> @ 1:44:29 (120s)	<b>9.8mph</b> at 1:44:04 <b>9.9mph</b> @ 1:44:04 (7%-s) <b>10.5mph</b> @ 1:44:10 (1s) <b>11.2mph</b> @ 1:44:05 (3s) <b>16.0mph</b> @ 1:44:05 (60s) <b>16.8mph</b> @ 1:44:08 (120s)	10311 / 18.4mph
2022-01-29 08:44:15 PM EST  <b>2022-01-29 08:42:58 PM EST to 2022-01-29 08:43:58 PM EST (60s)</b>	988.32mb	4.73V	20.3°F 99%	32.1°F	<b>NNW (336°)</b>	<b>22.9mph</b> at 1:43:47 <b>22.7mph</b> @ 1:43:47 (7%-s) <b>22.4mph</b> @ 1:43:47 (1s) <b>21.8mph</b> @ 1:43:48 (3s) <b>20.8mph</b> @ 1:42:58 (60s) <b>20.8mph</b> @ 1:43:02 (120s)	<b>14.3mph</b> at 1:43:24 <b>14.4mph</b> @ 1:43:24 (7%-s) <b>14.5mph</b> @ 1:43:24 (1s) <b>15.2mph</b> @ 1:43:26 (3s) <b>18.1mph</b> @ 1:43:53 (60s) <b>19.6mph</b> @ 1:43:57 (120s)	1389 / 18.3mph	<b>26.3mph</b> at 1:43:47 <b>26.2mph</b> @ 1:43:47 (0.1s) <b>25.5mph</b> @ 1:43:47 (7%-s) <b>24.6mph</b> @ 1:43:47 (1s) <b>23.5mph</b> @ 1:43:47 (3s) <b>22.0mph</b> @ 1:42:58 (60s) <b>22.0mph</b> @ 1:43:01 (120s)	<b>11.3mph</b> at 1:42:58 <b>14.2mph</b> @ 1:42:58 (0.1s) <b>15.4mph</b> @ 1:43:24 (7%-s) <b>15.4mph</b> @ 1:43:24 (1s) <b>16.2mph</b> @ 1:43:16 (3s) <b>19.0mph</b> @ 1:43:52 (60s) <b>20.7mph</b> @ 1:43:57 (120s)	5177 / 19.4mph	<b>22.1mph</b> at 1:43:54 <b>22.0mph</b> @ 1:43:54 (7%-s) <b>21.9mph</b> @ 1:43:54 (1s) <b>21.0mph</b> @ 1:43:55 (3s) <b>18.6mph</b> @ 1:42:58 (60s) <b>19.5mph</b> @ 1:42:58 (120s)	<b>8.2mph</b> at 1:43:14 <b>8.8mph</b> @ 1:43:14 (1s) <b>9.8mph</b> @ 1:43:14 (3s) <b>15.3mph</b> @ 1:43:47 (60s) <b>17.4mph</b> @ 1:43:57 (120s)	9039 / 16.2mph
2022-01-29 08:43:14 PM EST	988.24mb	4.73V	20.2°F 99%	32.1°F	<b>NNW (335°)</b>	<b>28.8mph</b> at 1:42:04 <b>28.5mph</b> @ 1:42:05 (7%-s) <b>28.2mph</b> @ 1:42:05	<b>14.5mph</b> at 1:42:23 <b>14.6mph</b> @ 1:42:24 (7%-s) <b>14.7mph</b> @ 1:42:24	1606 / 20.9mph	<b>32.4mph</b> at 1:42:04 <b>32.3mph</b> @ 1:42:04 (0.1s) <b>31.6mph</b> @ 1:42:05	<b>14.1mph</b> at 1:42:56 <b>14.2mph</b> @ 1:42:56 (0.1s) <b>14.9mph</b> @ 1:42:25	5882 / 22.0mph	<b>32.1mph</b> at 1:42:05 <b>31.4mph</b> @ 1:42:05 (7%-s) <b>30.4mph</b> @ 1:42:05	<b>9.7mph</b> at 1:42:55 <b>9.8mph</b> @ 1:42:55 (7%-s) <b>10.2mph</b>	10494 / 18.7mph

2022-01-29 08:41:58 PM EST to 2022-01-29 08:42:58 PM EST (60s)						(1s) 26.9mph @ 1:41:58 (3s) 21.8mph @ 1:42:49 (60s) 23.7mph @ 1:41:59 (120s)	(1s) 14.8mph @ 1:42:25 (3s) 20.6mph @ 1:42:25 (60s) 20.8mph @ 1:42:56 (120s)		(1/2-s) 31.5mph @ 1:42:05 (1s) 28.8mph @ 1:42:39 (3s) 23.1mph @ 1:42:48 (60s) 24.8mph @ 1:42:07 (120s)	(1/2-s) 15.4mph @ 1:42:25 (1s) 16.8mph @ 1:42:55 (3s) 21.8mph @ 1:41:58 (60s) 21.9mph @ 1:42:57 (120s)	(1s) 27.5mph @ 1:42:39 (3s) 20.7mph @ 1:42:11 (60s) 22.7mph @ 1:42:07 (120s)	@ 1:42:55 (1s) 11.6mph @ 1:42:29 (3s) 18.7mph @ 1:42:11 (60s) 15.57 @ 1:42:57 (120s)		
2022-01-29 08:42:14 PM EST  2022-01-29 08:40:58 PM EST to 2022-01-29 08:41:58 PM EST (60s)	987.87mb	4.71V	20.2°F 99%	32.2°F	NNW (328°)	28.9mph at 1:41:56 28.6mph @ 1:41:57 (1/2-s) 28.3mph @ 1:41:57 (1s) 26.8mph @ 1:41:57 (3s) 26.6mph @ 1:40:58 (60s) 25.4mph @ 1:40:58 (120s)	14.3mph at 1:41:30 14.4mph @ 1:41:30 (1/2-s) 14.7mph @ 1:41:30 (1s) 15.4mph @ 1:41:30 (3s) 15.4mph @ 1:41:49 (60s) 23.2mph @ 1:41:49 (120s)	1592 / 20.7mph	31.8mph at 1:41:56 31.7mph @ 1:41:56 (0.1s) 31.3mph @ 1:41:56 (1/2-s) 30.6mph @ 1:41:57 (1s) 28.6mph @ 1:41:57 (3s) 27.6mph @ 1:40:58 (60s) 26.5mph @ 1:40:58 (120s)	11.5mph at 1:41:26 11.5mph @ 1:41:26 (0.1s) 12.0mph @ 1:41:26 (1/2-s) 12.2mph @ 1:41:27 (1s) 15.1mph @ 1:41:29 (3s) 20.8mph @ 1:41:48 (60s) 24.1mph @ 1:41:49 (120s)	5850 / 21.9mph	31.1mph at 1:41:20 29.9mph @ 1:41:20 (1/2-s) 29.5mph @ 1:41:20 (1s) 27.4mph @ 1:41:57 (3s) 25.0mph @ 1:41:07 (60s) 24.4mph @ 1:40:58 (120s)	10.7mph at 1:41:27 10.7mph @ 1:41:27 (1/2-s) 11.0mph @ 1:41:27 (1s) 13.0mph @ 1:41:28 (3s) 19.1mph @ 1:41:47 (60s) 21.9mph @ 1:41:49 (120s)	11419 / 20.3mph
2022-01-29 08:41:15 PM EST  2022-01-29 08:39:58 PM EST to 2022-01-29 08:40:58 PM EST (60s)	988.27mb	4.72V	20.3°F 99%	32.2°F	NNW (328°)	39.4mph at 1:40:11 39.2mph @ 1:40:11 (0.1s) 38.8mph @ 1:40:11 (1/2-s) 38.5mph @ 1:40:11 (1s) 36.6mph @ 1:40:13 (3s) 26.7mph @ 1:40:56 (60s) 25.5mph @ 1:40:53 (120s)	16.8mph at 1:40:57 17.0mph @ 1:40:57 (1/2-s) 17.3mph @ 1:40:57 (1s) 18.1mph @ 1:40:57 (3s) 23.9mph @ 1:40:07 (60s) 21.6mph @ 1:39:58 (120s)	2084 / 26.6mph	43.0mph at 1:40:11 42.8mph @ 1:40:11 (0.1s) 41.9mph @ 1:40:11 (1/2-s) 41.5mph @ 1:40:11 (1s) 39.1mph @ 1:40:13 (3s) 27.7mph @ 1:40:56 (60s) 26.5mph @ 1:40:53 (120s)	12.8mph at 1:40:48 12.9mph @ 1:40:48 (0.1s) 13.5mph @ 1:40:48 (1/2-s) 14.3mph @ 1:40:49 (1s) 17.8mph @ 1:40:50 (3s) 25.0mph @ 1:40:07 (60s) 22.7mph @ 1:39:58 (120s)	7412 / 27.6mph	40.8mph at 1:40:11 40.3mph @ 1:40:11 (0.1s) 39.9mph @ 1:40:11 (1/2-s) 36.0mph @ 1:40:30 (3s) 24.9mph @ 1:40:57 (60s) 24.4mph @ 1:40:56 (120s)	11.5mph at 1:40:49 11.6mph @ 1:40:49 (1/2-s) 12.3mph @ 1:40:49 (1s) 14.2mph @ 1:40:50 (3s) 23.2mph @ 1:40:21 (60s) 20.4mph @ 1:40:00 (120s)	14025 / 24.8mph
2022-01-29 08:40:21 PM EST  2022-01-29 08:38:58 PM EST to 2022-01-29 08:39:58 PM EST (60s)	988.17mb	4.72V	20.4°F 99%	32.3°F	NW (325°)	34.1mph at 1:39:19 34.0mph @ 1:39:19 (0.1s) 33.8mph @ 1:39:19 (1/2-s) 33.4mph @ 1:39:20 (1s) 32.9mph @ 1:39:20 (3s) 24.5mph @ 1:39:52 (60s) 21.7mph @ 1:39:50 (120s)	14.9mph at 1:39:54 15.2mph @ 1:39:54 (0.1s) 15.5mph @ 1:39:55 (1/2-s) 16.5mph @ 1:39:56 (3s) 18.9mph @ 1:39:00 (60s) 20.4mph @ 1:39:12 (120s)	1886 / 24.3mph	38.0mph at 1:39:18 37.9mph @ 1:39:18 (0.1s) 37.2mph @ 1:39:19 (1/2-s) 37.0mph @ 1:39:19 (1s) 35.8mph @ 1:39:20 (3s) 25.7mph @ 1:39:50 (60s) 22.9mph @ 1:39:50 (120s)	14.4mph at 1:39:54 14.5mph @ 1:39:54 (0.1s) 14.8mph @ 1:39:54 (1/2-s) 15.3mph @ 1:39:54 (1s) 16.3mph @ 1:39:56 (3s) 20.0mph @ 1:38:59 (60s) 21.3mph @ 1:39:12 (120s)	6805 / 25.4mph	37.3mph at 1:39:19 36.8mph @ 1:39:19 (1/2-s) 36.2mph @ 1:39:19 (1s) 34.7mph @ 1:39:20 (3s) 24.3mph @ 1:39:52 (60s) 20.5mph @ 1:39:57 (120s)	12.5mph at 1:39:57 12.9mph @ 1:39:57 (1/2-s) 13.7mph @ 1:39:51 (1s) 14.9mph @ 1:39:57 (3s) 17.0mph @ 1:38:58 (60s) 17.8mph @ 1:38:59 (120s)	13509 / 23.9mph
2022-01-29 08:39:14 PM EST  2022-01-29 08:37:58 PM EST to 2022-01-29 08:38:58 PM EST (60s)	988.26mb	4.71V	20.4°F 99%	32.3°F	NNW (333°)	27.9mph at 1:38:38 27.5mph @ 1:38:39 (1/2-s) 27.2mph @ 1:38:39 (1s) 26.2mph @ 1:38:39 (3s) 22.6mph @ 1:37:58 (60s) 22.7mph @ 1:37:58 (120s)	12.1mph at 1:38:24 12.4mph @ 1:38:24 (1/2-s) 12.7mph @ 1:38:29 (1s) 12.8mph @ 1:38:29 (3s) 18.1mph @ 1:38:32 (60s) 20.7mph @ 1:38:57 (120s)	1438 / 18.9mph	32.4mph at 1:38:37 32.2mph @ 1:38:37 (0.1s) 31.1mph @ 1:38:37 (1/2-s) 30.0mph @ 1:38:37 (1s) 28.8mph @ 1:38:39 (3s) 23.6mph @ 1:37:58 (60s) 23.8mph @ 1:37:58 (120s)	11.1mph at 1:38:24 11.2mph @ 1:38:24 (0.1s) 11.6mph @ 1:38:24 (1/2-s) 12.3mph @ 1:38:29 (1s) 12.7mph @ 1:38:29 (3s) 19.1mph @ 1:38:30 (60s) 21.8mph @ 1:38:54 (120s)	5351 / 20.0mph	30.7mph at 1:38:37 29.8mph @ 1:38:37 (1/2-s) 28.6mph @ 1:38:39 (1s) 27.4mph @ 1:38:39 (3s) 18.6mph @ 1:37:58 (60s) 19.8mph @ 1:38:00 (120s)	9.6mph at 1:38:07 9.6mph @ 1:38:07 (1/2-s) 9.8mph @ 1:38:08 (1s) 10.6mph @ 1:38:08 (3s) 14.6mph @ 1:38:31 (60s) 17.8mph @ 1:38:54 (120s)	9533 / 17.0mph
2022-01-29 08:38:15 PM EST  2022-01-29 08:36:57 PM EST to 2022-01-29 08:37:57 PM EST (60s)	988.09mb	4.71V	20.4°F 99%	32.4°F	NNW (336°)	35.0mph at 1:37:06 34.9mph @ 1:37:06 (0.1s) 34.5mph @ 1:37:06 (1/2-s) 34.2mph @ 1:37:06 (1s) 33.2mph @ 1:37:08 (3s) 25.9mph @ 1:37:29 (60s) 24.4mph @ 1:37:29 (120s)	14.8mph at 1:37:44 14.9mph @ 1:37:45 (1/2-s) 15.1mph @ 1:37:45 (1s) 15.9mph @ 1:37:45 (3s) 22.6mph @ 1:37:56 (60s) 22.0mph @ 1:36:57 (120s)	1751 / 22.6mph	38.3mph at 1:37:05 38.1mph @ 1:37:05 (0.1s) 37.2mph @ 1:37:05 (1/2-s) 36.9mph @ 1:37:06 (1s) 35.3mph @ 1:37:07 (3s) 27.2mph @ 1:37:25 (60s) 25.6mph @ 1:37:28 (120s)	13.6mph at 1:37:43 13.6mph @ 1:37:44 (0.1s) 13.8mph @ 1:37:44 (1/2-s) 14.5mph @ 1:37:44 (1s) 15.9mph @ 1:37:45 (3s) 23.6mph @ 1:37:56 (60s) 23.3mph @ 1:36:57 (120s)	6325 / 23.6mph	34.5mph at 1:37:06 33.5mph @ 1:37:06 (1/2-s) 32.2mph @ 1:37:06 (1s) 29.5mph @ 1:37:08 (3s) 23.7mph @ 1:37:21 (60s) 20.8mph @ 1:37:34 (120s)	7.7mph at 1:37:52 8.5mph @ 1:37:52 (1s) 10.3mph @ 1:37:53 (3s) 18.6mph @ 1:37:56 (60s) 19.2mph @ 1:36:57 (120s)	10437 / 18.6mph
2022-01-29 08:37:15 PM EST  2022-01-29 08:35:57 PM EST to 2022-01-29 08:36:57 PM EST	988.03mb	4.70V	20.4°F 99%	32.4°F	NNW (333°)	32.2mph at 1:36:43 32.1mph @ 1:36:43 (0.1s) 32.0mph @ 1:36:43 (1/2-s) 32.0mph @ 1:36:43 (1s) 30.9mph @ 1:36:44 (3s) 23.2mph @ 1:36:39	11.2mph at 1:36:14 11.2mph @ 1:36:14 (1/2-s) 11.5mph @ 1:36:14 (1s) 11.9mph @ 1:36:15 (3s) 21.2mph @ 1:35:57 (60s) 19.4mph @ 1:35:57	1766 / 22.8mph	35.4mph at 1:36:40 35.3mph @ 1:36:40 (0.1s) 34.6mph @ 1:36:40 (1/2-s) 34.4mph @ 1:36:43 (1s) 33.0mph @ 1:36:44 (3s) 24.4mph @ 1:36:53	11.3mph at 1:36:13 11.3mph @ 1:36:13 (0.1s) 11.4mph @ 1:36:13 (1/2-s) 11.6mph @ 1:36:14 (1s) 12.7mph @ 1:36:15 (3s) 22.5mph @ 1:36:57	6457 / 24.1mph	34.9mph at 1:36:40 34.4mph @ 1:36:40 (1/2-s) 33.5mph @ 1:36:40 (1s) 31.0mph @ 1:36:45 (3s) 20.7mph @ 1:36:56 (60s) 19.2mph @ 1:36:55	9.4mph at 1:36:18 9.5mph @ 1:36:18 (1/2-s) 10.4mph @ 1:36:18 (1s) 11.2mph @ 1:36:18 (3s) 17.0mph @ 1:36:21 (60s) 16.9mph @ 1:36:19	11651 / 20.7mph

(60s)						(60s) 22.0mph @ 1:36:56 (120s)	(120s)		(60s) 23.3mph @ 1:36:55 (120s)	(60s) 20.5mph @ 1:36:18 (120s)	(120s)	(120s)		
2022-01-29 08:36:15 PM EST	987.97mb	4.72V	20.4°F 99%	32.4°F	NNW (332°)	<b>39.1mph</b> at 1:35:41 38.9mph @ 1:35:41 (0.1s) 38.3mph @ 1:35:41 (½-s) 38.0mph @ 1:35:41 (1s) 36.2mph @ 1:35:42 (3s) 21.2mph @ 1:35:57 (60s) 19.4mph @ 1:35:57 (120s)	<b>12.1mph</b> at 1:35:13 12.2mph @ 1:35:13 (½-s) 12.4mph @ 1:35:13 (1s) 12.9mph @ 1:35:14 (3s) 16.3mph @ 1:35:18 (60s) 18.3mph @ 1:35:37 (120s)	1636 / 21.3mph	<b>41.2mph</b> at 1:35:41 41.1mph @ 1:35:41 (0.1s) 39.8mph @ 1:35:41 (½-s) 39.1mph @ 1:35:41 (1s) 37.5mph @ 1:35:42 (3s) 22.5mph @ 1:35:56 (60s) 20.6mph @ 1:35:01 (120s)	<b>11.6mph</b> at 1:35:12 11.7mph @ 1:35:12 (0.1s) 11.8mph @ 1:35:13 (½-s) 11.9mph @ 1:35:12 (1s) 11.1mph @ 1:35:14 (3s) 17.4mph @ 1:35:14 (60s) 19.6mph @ 1:35:37 (120s)	6033 / 22.5mph	<b>29.2mph</b> at 1:35:38 27.6mph @ 1:35:39 (½-s) 27.0mph @ 1:35:39 (1s) 25.7mph @ 1:35:39 (3s) 17.8mph @ 1:35:55 (60s) 18.6mph @ 1:35:11 (120s)	<b>10.3mph</b> at 1:35:25 10.4mph @ 1:35:25 (½-s) 10.8mph @ 1:35:25 (1s) 12.4mph @ 1:35:26 (3s) 16.2mph @ 1:35:34 (60s) 17.4mph @ 1:35:56 (120s)	9942 / 17.7mph
2022-01-29 08:35:15 PM EST	988.19mb	4.73V	20.4°F 99%	32.5°F	NW (322°)	<b>28.5mph</b> at 1:34:32 28.1mph @ 1:34:33 (½-s) 27.6mph @ 1:34:33 (1s) 25.2mph @ 1:34:34 (3s) 21.8mph @ 1:34:13 (60s) 19.4mph @ 1:34:50 (120s)	<b>10.5mph</b> at 1:34:51 10.6mph @ 1:34:51 (½-s) 10.6mph @ 1:34:52 (1s) 11.3mph @ 1:34:53 (3s) 17.6mph @ 1:34:57 (60s) 17.9mph @ 1:33:57 (120s)	1330 / 17.6mph	<b>32.4mph</b> at 1:34:32 32.2mph @ 1:34:32 (0.1s) 31.7mph @ 1:34:33 (½-s) 30.9mph @ 1:34:33 (1s) 27.4mph @ 1:34:34 (3s) 23.3mph @ 1:34:12 (60s) 20.7mph @ 1:34:49 (120s)	<b>7.9mph</b> at 1:34:51 7.9mph @ 1:34:51 (0.1s) 8.3mph @ 1:34:51 (½-s) 8.5mph @ 1:34:51 (1s) 9.4mph @ 1:34:52 (3s) 18.5mph @ 1:34:56 (60s) 19.2mph @ 1:33:57 (120s)	4950 / 18.6mph	<b>30.7mph</b> at 1:34:32 29.5mph @ 1:34:33 (½-s) 28.6mph @ 1:34:33 (1s) 25.4mph @ 1:34:34 (3s) 20.7mph @ 1:34:12 (60s) 18.4mph @ 1:34:50 (120s)	<b>8.7mph</b> at 1:34:52 8.9mph @ 1:34:52 (1s) 9.4mph @ 1:34:52 (3s) 17.1mph @ 1:34:56 (60s) 16.8mph @ 1:33:57 (120s)	9614 / 17.2mph
2022-01-29 08:34:15 PM EST	987.16mb	4.72V	20.4°F 99%	32.5°F	NNW (330°)	<b>30.3mph</b> at 1:33:34 30.1mph @ 1:33:35 (½-s) 29.9mph @ 1:33:35 (1s) 29.0mph @ 1:33:36 (3s) 21.0mph @ 1:33:56 (60s) 17.9mph @ 1:33:56 (120s)	<b>14.2mph</b> at 1:33:12 14.3mph @ 1:33:12 (½-s) 14.5mph @ 1:33:12 (1s) 14.7mph @ 1:33:12 (3s) 14.8mph @ 1:32:57 (60s) 14.6mph @ 1:32:57 (120s)	1620 / 21.1mph	<b>32.2mph</b> at 1:33:19 32.2mph @ 1:33:20 (0.1s) 32.0mph @ 1:33:20 (½-s) 31.6mph @ 1:33:20 (1s) 31.1mph @ 1:33:22 (3s) 22.6mph @ 1:33:56 (60s) 19.2mph @ 1:33:56 (120s)	<b>11.9mph</b> at 1:32:57 14.1mph @ 1:33:11 (0.1s) 14.4mph @ 1:33:11 (½-s) 14.6mph @ 1:33:12 (1s) 15.2mph @ 1:33:12 (3s) 15.9mph @ 1:32:57 (60s) 15.8mph @ 1:32:57 (120s)	6050 / 22.6mph	<b>31.7mph</b> at 1:33:19 31.4mph @ 1:33:20 (½-s) 30.8mph @ 1:33:20 (1s) 29.0mph @ 1:33:22 (3s) 19.5mph @ 1:33:56 (60s) 16.6mph @ 1:33:56 (120s)	<b>10.4mph</b> at 1:32:58 10.7mph @ 1:32:58 (½-s) 11.4mph @ 1:33:08 (1s) 12.5mph @ 1:33:10 (3s) 14.0mph @ 1:32:58 (60s) 14.3mph @ 1:32:58 (120s)	10981 / 19.5mph
2022-01-29 08:33:15 PM EST	988.19mb	4.71V	20.4°F 99%	32.6°F	NW (326°)	<b>24.3mph</b> at 1:32:24 24.1mph @ 1:32:25 (½-s) 23.9mph @ 1:32:25 (1s) 23.3mph @ 1:32:25 (3s) 16.2mph @ 1:32:37 (60s) 15.7mph @ 1:31:57 (120s)	<b>9.7mph</b> at 1:32:17 9.8mph @ 1:32:17 (½-s) 9.9mph @ 1:32:17 (1s) 10.6mph @ 1:32:18 (3s) 14.2mph @ 1:32:19 (60s) 14.3mph @ 1:32:21 (120s)	1103 / 14.9mph	<b>27.5mph</b> at 1:32:24 27.4mph @ 1:32:24 (0.1s) 26.9mph @ 1:32:24 (½-s) 26.2mph @ 1:32:25 (1s) 25.3mph @ 1:32:25 (3s) 17.5mph @ 1:32:34 (60s) 17.2mph @ 1:31:57 (120s)	<b>9.7mph</b> at 1:32:17 9.7mph @ 1:32:17 (0.1s) 9.8mph @ 1:32:17 (½-s) 10.2mph @ 1:32:17 (1s) 12.0mph @ 1:32:18 (3s) 15.7mph @ 1:32:19 (60s) 15.7mph @ 1:32:21 (120s)	4238 / 15.9mph	<b>22.3mph</b> at 1:32:24 22.0mph @ 1:32:25 (½-s) 21.2mph @ 1:32:27 (1s) 20.5mph @ 1:32:27 (3s) 15.8mph @ 1:32:30 (60s) 16.1mph @ 1:32:57 (120s)	<b>9.1mph</b> at 1:32:35 9.2mph @ 1:32:49 (½-s) 9.6mph @ 1:32:50 (1s) 10.3mph @ 1:32:50 (3s) 13.9mph @ 1:32:55 (60s) 14.3mph @ 1:32:55 (120s)	7790 / 14.0mph
2022-01-29 08:32:14 PM EST	988.08mb	4.72V	20.4°F 99%	32.6°F	NW (323°)	<b>23.1mph</b> at 1:31:40 22.9mph @ 1:31:40 (½-s) 22.7mph @ 1:31:40 (1s) 22.1mph @ 1:31:42 (3s) 17.1mph @ 1:30:57 (60s) 18.0mph @ 1:30:57 (120s)	<b>8.7mph</b> at 1:31:26 8.8mph @ 1:31:26 (½-s) 8.8mph @ 1:31:26 (1s) 9.0mph @ 1:31:26 (3s) 13.3mph @ 1:31:33 (60s) 15.4mph @ 1:31:34 (120s)	1061 / 14.4mph	<b>26.3mph</b> at 1:31:40 26.2mph @ 1:31:40 (0.1s) 25.9mph @ 1:31:40 (½-s) 25.6mph @ 1:31:40 (1s) 24.7mph @ 1:31:41 (3s) 18.6mph @ 1:30:57 (60s) 19.5mph @ 1:30:57 (120s)	<b>9.2mph</b> at 1:31:23 9.3mph @ 1:31:23 (0.1s) 9.4mph @ 1:31:23 (½-s) 9.5mph @ 1:31:23 (1s) 9.9mph @ 1:31:25 (3s) 14.6mph @ 1:31:32 (60s) 16.9mph @ 1:31:34 (120s)	4203 / 15.8mph	<b>23.8mph</b> at 1:31:41 23.5mph @ 1:31:41 (½-s) 23.4mph @ 1:31:41 (1s) 22.6mph @ 1:31:41 (3s) 19.2mph @ 1:30:57 (60s) 17.8mph @ 1:30:57 (120s)	<b>9.4mph</b> at 1:31:25 9.4mph @ 1:31:25 (½-s) 9.5mph @ 1:31:26 (1s) 9.7mph @ 1:31:25 (3s) 13.9mph @ 1:31:31 (60s) 15.9mph @ 1:31:32 (120s)	8191 / 14.7mph
2022-01-29 08:31:15 PM EST	987.16mb	4.72V	20.5°F 99%	32.7°F	NW (315°)	<b>29.2mph</b> at 1:30:06 28.9mph @ 1:30:06 (½-s) 28.6mph @ 1:30:06 (1s) 26.7mph @ 1:30:08 (3s) 19.0mph @ 1:30:09 (60s) 21.6mph @ 1:30:15 (120s)	<b>11.6mph</b> at 1:30:37 11.7mph @ 1:30:38 (½-s) 11.8mph @ 1:30:38 (1s) 12.2mph @ 1:30:35 (3s) 17.1mph @ 1:30:56 (60s) 18.0mph @ 1:30:56 (120s)	1294 / 17.1mph	<b>32.3mph</b> at 1:30:05 32.2mph @ 1:30:06 (0.1s) 32.1mph @ 1:30:06 (½-s) 31.6mph @ 1:30:06 (1s) 28.9mph @ 1:30:07 (3s) 20.7mph @ 1:30:08 (60s) 23.2mph @ 1:30:15 (120s)	<b>11.3mph</b> at 1:30:37 11.3mph @ 1:30:37 (0.1s) 11.4mph @ 1:30:38 (½-s) 11.9mph @ 1:30:33 (1s) 12.9mph @ 1:30:34 (3s) 18.6mph @ 1:30:56 (60s) 19.5mph @ 1:30:56 (120s)	4967 / 18.6mph	<b>31.0mph</b> at 1:30:06 30.4mph @ 1:30:06 (½-s) 29.9mph @ 1:30:06 (1s) 24.8mph @ 1:30:07 (3s) 19.2mph @ 1:30:08 (60s) 20.7mph @ 1:30:15 (120s)	<b>11.9mph</b> at 1:30:34 12.0mph @ 1:30:34 (½-s) 12.4mph @ 1:30:33 (1s) 12.9mph @ 1:30:34 (3s) 17.4mph @ 1:30:57 (60s) 17.8mph @ 1:30:57 (120s)	9772 / 17.4mph

2022-01-29 08:30:15 PM EST	987.99mb	4.73V	20.5°F 99%	32.7°F	NW (323°)	<b>28.0mph</b> at 1:29:14	<b>10.4mph</b> at 1:29:41	1446 / 19.0mph	<b>30.8mph</b> at 1:29:14	<b>8.5mph</b> at 1:29:41	5479 / 20.5mph	<b>29.1mph</b> at 1:29:14	<b>10.2mph</b> at 1:29:05	10233 / 18.2mph
<b>2022-01-29 08:28:57 PM EST to 2022-01-29 08:29:57 PM EST (60s)</b>						<b>27.7mph</b> @ 1:28:57 (7-s)	<b>10.4mph</b> @ 1:29:41 (0.1s)		<b>30.6mph</b> @ 1:29:14 (0.1s)	<b>8.6mph</b> @ 1:29:41 (0.1s)		<b>28.8mph</b> @ 1:29:14 (7-s)	<b>10.3mph</b> @ 1:29:05 (7-s)	
<b>28.3mph</b> @ 1:28:57 (7s)						<b>10.5mph</b> @ 1:29:42 (7s)	<b>30.5mph</b> @ 1:29:14 (7s)		<b>8.8mph</b> @ 1:29:41 (7-s)	<b>28.3mph</b> @ 1:29:15 (7s)		<b>10.5mph</b> @ 1:29:42 (7s)		
<b>28.7mph</b> @ 1:28:57 (7s)	<b>11.3mph</b> @ 1:29:43 (7s)	<b>30.1mph</b> @ 1:29:14 (7s)	<b>9.2mph</b> @ 1:29:41 (7s)	<b>27.6mph</b> @ 1:29:15 (7s)	<b>11.5mph</b> @ 1:29:42 (7s)									
<b>24.7mph</b> @ 1:29:18 (60s)	<b>19.0mph</b> @ 1:29:56 (60s)	<b>26.3mph</b> @ 1:29:18 (60s)	<b>20.5mph</b> @ 1:29:56 (60s)	<b>23.0mph</b> @ 1:28:58 (60s)	<b>18.1mph</b> @ 1:29:54 (60s)									
<b>22.5mph</b> @ 1:29:16 (120s)	<b>21.2mph</b> @ 1:29:47 (120s)	<b>24.0mph</b> @ 1:29:16 (120s)	<b>22.7mph</b> @ 1:29:45 (120s)	<b>21.3mph</b> @ 1:29:16 (120s)	<b>20.2mph</b> @ 1:29:44 (120s)									
2022-01-29 08:29:15 PM EST	987.79mb	4.71V	20.6°F 99%	32.8°F	NW (325°)	<b>37.7mph</b> at 1:28:45	<b>14.6mph</b> at 1:28:10	1862 / 24.0mph	<b>40.1mph</b> at 1:28:44	<b>13.5mph</b> at 1:28:10	6826 / 25.5mph	<b>37.2mph</b> at 1:28:46	<b>13.9mph</b> at 1:28:41	12970 / 23.0mph
<b>2022-01-29 08:27:57 PM EST to 2022-01-29 08:28:57 PM EST (60s)</b>						<b>37.6mph</b> @ 1:28:45 (0.1s)	<b>14.8mph</b> @ 1:28:10 (7-s)		<b>39.9mph</b> @ 1:28:44 (0.1s)	<b>13.6mph</b> @ 1:28:10 (0.1s)		<b>36.3mph</b> @ 1:28:46 (7-s)	<b>14.2mph</b> @ 1:28:10 (7-s)	
<b>37.3mph</b> @ 1:28:45 (7-s)						<b>15.2mph</b> @ 1:28:11 (7s)	<b>39.4mph</b> @ 1:28:45 (7-s)		<b>13.8mph</b> @ 1:28:10 (7-s)	<b>35.8mph</b> @ 1:28:46 (7-s)		<b>14.9mph</b> @ 1:28:11 (7s)		
<b>37.0mph</b> @ 1:28:45 (7s)	<b>16.5mph</b> @ 1:28:11 (3s)	<b>39.3mph</b> @ 1:28:45 (7s)	<b>14.7mph</b> @ 1:28:10 (7s)	<b>34.0mph</b> @ 1:28:47 (3s)	<b>17.0mph</b> @ 1:28:11 (3s)									
<b>35.9mph</b> @ 1:28:47 (3s)	<b>20.0mph</b> @ 1:27:59 (60s)	<b>37.4mph</b> @ 1:28:46 (7s)	<b>17.4mph</b> @ 1:28:11 (7s)	<b>23.1mph</b> @ 1:28:54 (60s)	<b>19.4mph</b> @ 1:27:57 (60s)									
<b>23.9mph</b> @ 1:28:56 (60s)	<b>21.9mph</b> @ 1:28:44 (120s)	<b>25.4mph</b> @ 1:28:56 (60s)	<b>21.3mph</b> @ 1:27:58 (60s)	<b>21.2mph</b> @ 1:28:56 (120s)	<b>20.2mph</b> @ 1:28:22 (120s)									
<b>23.0mph</b> @ 1:28:06 (120s)		<b>24.3mph</b> @ 1:28:06 (120s)	<b>23.2mph</b> @ 1:28:44 (120s)											
2022-01-29 08:28:15 PM EST	987.84mb	4.71V	20.6°F 99%	32.9°F	NNW (328°)	<b>28.7mph</b> at 1:27:28	<b>12.0mph</b> at 1:27:49	1549 / 20.2mph	<b>32.4mph</b> at 1:27:27	<b>11.4mph</b> at 1:27:49	5747 / 21.5mph	<b>30.4mph</b> at 1:27:28	<b>9.6mph</b> at 1:27:47	10935 / 19.5mph
<b>2022-01-29 08:26:57 PM EST to 2022-01-29 08:27:57 PM EST (60s)</b>						<b>28.4mph</b> @ 1:27:29 (7-s)	<b>12.1mph</b> @ 1:27:49 (7-s)		<b>32.3mph</b> @ 1:27:27 (0.1s)	<b>11.4mph</b> @ 1:27:49 (0.1s)		<b>29.8mph</b> @ 1:27:28 (7-s)	<b>9.7mph</b> @ 1:27:48 (7-s)	
<b>28.4mph</b> @ 1:27:29 (7s)						<b>12.2mph</b> @ 1:27:49 (7s)	<b>31.9mph</b> @ 1:27:28 (7-s)		<b>11.5mph</b> @ 1:27:49 (7-s)	<b>29.4mph</b> @ 1:27:28 (7-s)		<b>10.2mph</b> @ 1:27:48 (7s)		
<b>27.6mph</b> @ 1:27:30 (3s)	<b>13.2mph</b> @ 1:27:50 (3s)	<b>31.5mph</b> @ 1:27:28 (7s)	<b>11.9mph</b> @ 1:27:49 (7s)	<b>27.3mph</b> @ 1:27:30 (3s)	<b>11.2mph</b> @ 1:27:49 (3s)									
<b>25.9mph</b> @ 1:27:02 (60s)	<b>20.2mph</b> @ 1:27:56 (60s)	<b>30.1mph</b> @ 1:27:30 (3s)	<b>12.8mph</b> @ 1:27:50 (3s)	<b>21.7mph</b> @ 1:27:03 (60s)	<b>19.0mph</b> @ 1:27:53 (60s)									
<b>26.1mph</b> @ 1:26:58 (120s)	<b>22.9mph</b> @ 1:27:56 (120s)	<b>27.1mph</b> @ 1:27:03 (60s)	<b>21.4mph</b> @ 1:27:56 (60s)	<b>23.3mph</b> @ 1:26:57 (120s)	<b>20.5mph</b> @ 1:27:56 (120s)									
<b>27.2mph</b> @ 1:26:57 (120s)		<b>27.2mph</b> @ 1:26:57 (120s)	<b>24.1mph</b> @ 1:27:56 (120s)											
2022-01-29 08:27:15 PM EST	987.69mb	4.72V	20.7°F 99%	33.0°F	NNW (334°)	<b>35.0mph</b> at 1:26:44	<b>16.3mph</b> at 1:26:03	2003 / 25.7mph	<b>37.4mph</b> at 1:26:43	<b>16.2mph</b> at 1:26:03	7188 / 26.8mph	<b>35.2mph</b> at 1:26:14	<b>11.2mph</b> at 1:26:55	12150 / 21.6mph
<b>2022-01-29 08:25:57 PM EST to 2022-01-29 08:26:57 PM EST (60s)</b>						<b>34.9mph</b> @ 1:26:44 (0.1s)	<b>16.5mph</b> @ 1:26:04 (7-s)		<b>37.3mph</b> @ 1:26:43 (0.1s)	<b>16.3mph</b> @ 1:26:03 (0.1s)		<b>33.6mph</b> @ 1:26:15 (7-s)	<b>11.4mph</b> @ 1:26:55 (7-s)	
<b>34.7mph</b> @ 1:26:44 (7-s)						<b>16.7mph</b> @ 1:26:04 (7s)	<b>37.1mph</b> @ 1:26:44 (7-s)		<b>16.7mph</b> @ 1:26:03 (7-s)	<b>32.1mph</b> @ 1:26:15 (7s)		<b>12.5mph</b> @ 1:26:55 (7s)		
<b>34.4mph</b> @ 1:26:44 (7s)	<b>17.8mph</b> @ 1:26:05 (3s)	<b>36.4mph</b> @ 1:26:44 (7s)	<b>17.1mph</b> @ 1:26:03 (7s)	<b>30.3mph</b> @ 1:26:17 (3s)	<b>13.6mph</b> @ 1:26:56 (3s)									
<b>33.4mph</b> @ 1:26:45 (3s)	<b>24.8mph</b> @ 1:26:38 (60s)	<b>35.3mph</b> @ 1:26:45 (3s)	<b>18.1mph</b> @ 1:26:03 (3s)	<b>25.0mph</b> @ 1:25:57 (60s)	<b>21.5mph</b> @ 1:26:56 (60s)									
<b>26.5mph</b> @ 1:25:57 (60s)	<b>26.0mph</b> @ 1:26:56 (120s)	<b>27.6mph</b> @ 1:25:57 (60s)	<b>26.0mph</b> @ 1:26:56 (120s)	<b>26.7mph</b> @ 1:25:57 (120s)	<b>23.3mph</b> @ 1:26:56 (120s)									
<b>28.1mph</b> @ 1:25:57 (120s)		<b>29.4mph</b> @ 1:25:57 (120s)	<b>27.1mph</b> @ 1:26:56 (120s)											
2022-01-29 08:26:15 PM EST	987.78mb	4.72V	20.8°F 99%	33.1°F	NNW (330°)	<b>38.9mph</b> at 1:25:26	<b>18.7mph</b> at 1:25:21	2078 / 26.6mph	<b>43.1mph</b> at 1:25:26	<b>14.0mph</b> at 1:25:05	7402 / 27.6mph	<b>39.3mph</b> at 1:25:24	<b>12.8mph</b> at 1:25:47	14104 / 25.0mph
<b>2022-01-29 08:24:57 PM EST to 2022-01-29 08:25:57 PM EST (60s)</b>						<b>38.7mph</b> @ 1:25:26 (0.1s)	<b>18.8mph</b> @ 1:25:21 (7-s)		<b>43.1mph</b> @ 1:25:26 (0.1s)	<b>14.1mph</b> @ 1:25:05 (0.1s)		<b>37.8mph</b> @ 1:25:25 (7-s)	<b>12.9mph</b> @ 1:25:47 (7-s)	
<b>38.3mph</b> @ 1:25:27 (7-s)						<b>18.9mph</b> @ 1:25:21 (7s)	<b>41.9mph</b> @ 1:25:26 (7-s)		<b>14.3mph</b> @ 1:25:05 (7-s)	<b>36.7mph</b> @ 1:25:25 (7s)		<b>13.2mph</b> @ 1:25:47 (7s)		
<b>38.2mph</b> @ 1:25:27 (7s)	<b>19.8mph</b> @ 1:25:22 (3s)	<b>40.9mph</b> @ 1:25:26 (7s)	<b>15.2mph</b> @ 1:25:06 (7s)	<b>33.7mph</b> @ 1:25:27 (3s)	<b>14.5mph</b> @ 1:25:48 (3s)									
<b>35.9mph</b> @ 1:25:27 (3s)	<b>26.4mph</b> @ 1:25:51 (60s)	<b>38.6mph</b> @ 1:25:27 (3s)	<b>20.2mph</b> @ 1:25:07 (3s)	<b>28.6mph</b> @ 1:25:04 (60s)	<b>24.8mph</b> @ 1:25:51 (60s)									
<b>29.7mph</b> @ 1:24:57 (60s)	<b>27.5mph</b> @ 1:25:00 (120s)	<b>31.2mph</b> @ 1:25:01 (60s)	<b>27.4mph</b> @ 1:25:51 (60s)	<b>26.9mph</b> @ 1:25:04 (120s)	<b>26.4mph</b> @ 1:25:23 (120s)									
<b>28.2mph</b> @ 1:25:55 (120s)		<b>29.5mph</b> @ 1:25:55 (120s)	<b>29.0mph</b> @ 1:25:13 (120s)											
2022-01-29 08:25:14 PM EST	987.42mb	4.71V	21.0°F 99%	33.2°F	NNW (329°)	<b>41.5mph</b> at 1:24:35	<b>21.7mph</b> at 1:24:19	2346 / 29.8mph	<b>44.7mph</b> at 1:24:35	<b>19.1mph</b> at 1:24:00	8393 / 31.2mph	<b>42.5mph</b> at 1:24:35	<b>17.5mph</b> at 1:24:06	16097 / 28.4mph
<b>2022-01-29 08:23:57 PM EST to 2022-01-29 08:24:57 PM EST (60s)</b>						<b>41.4mph</b> @ 1:24:35 (0.1s)	<b>22.1mph</b> @ 1:24:19 (7-s)		<b>44.6mph</b> @ 1:24:35 (0.1s)	<b>19.3mph</b> @ 1:24:00 (0.1s)		<b>42.3mph</b> @ 1:24:35 (0.1s)	<b>18.2mph</b> @ 1:24:06 (7-s)	
<b>41.3mph</b> @ 1:24:35 (7-s)						<b>22.6mph</b> @ 1:24:19 (7s)	<b>44.1mph</b> @ 1:24:35 (7-s)		<b>20.4mph</b> @ 1:24:00 (7-s)	<b>42.0mph</b> @ 1:24:35 (7-s)		<b>18.7mph</b> @ 1:24:06 (7s)		
<b>41.1mph</b> @ 1:24:36 (7s)	<b>23.6mph</b> @ 1:24:25 (3s)	<b>43.2mph</b> @ 1:24:36 (7s)	<b>21.4mph</b> @ 1:24:00 (7s)	<b>41.7mph</b> @ 1:24:36 (7s)	<b>21.7mph</b> @ 1:24:07 (7s)									
<b>39.5mph</b> @ 1:24:37 (3s)	<b>25.4mph</b> @ 1:23:57 (60s)	<b>41.5mph</b> @ 1:24:36 (3s)	<b>24.5mph</b> @ 1:24:20 (3s)	<b>39.8mph</b> @ 1:24:37 (3s)	<b>24.5mph</b> @ 1:24:00 (60s)									
<b>29.9mph</b> @ 1:24:55 (60s)	<b>22.3mph</b> @ 1:23:57 (120s)	<b>31.4mph</b> @ 1:24:51 (60s)	<b>28.0mph</b> @ 1:24:00 (60s)	<b>28.6mph</b> @ 1:24:55 (60s)	<b>22.2mph</b> @ 1:23:57 (120s)									
<b>27.6mph</b> @ 1:24:56 (120s)		<b>29.1mph</b> @ 1:24:56 (120s)	<b>23.9mph</b> @ 1:23:57 (120s)											
2022-01-29 08:24:15 PM EST	987.34mb	4.71V	21.1°F 99%	33.2°F	NNW (327°)	<b>32.1mph</b> at 1:23:53	<b>18.2mph</b> at 1:23:04	1987 / 25.5mph	<b>38.9mph</b> at 1:23:52	<b>15.8mph</b> at 1:23:03	7257 / 27.0mph	<b>35.9mph</b> at 1:23:52	<b>13.6mph</b> at 1:23:03	13929 / 24.7mph
<b>2022-01-29 08:23:53 PM EST to 2022-01-29 08:24:53 PM EST (60s)</b>						<b>32.0mph</b> @ 1:23:53 (0.1s)	<b>18.5mph</b> @ 1:23:03 (7-s)		<b>38.6mph</b> @ 1:23:52 (0.1s)	<b>15.8mph</b> @ 1:23:03 (0.1s)		<b>34.3mph</b> @ 1:23:53 (7-s)	<b>13.8mph</b> @ 1:23:03 (7-s)	
<b>31.8mph</b> @ 1:23:53 (7s)						<b>18.8mph</b> @ 1:23:04 (7s)	<b>37.0mph</b> @ 1:23:53 (7s)		<b>16.4mph</b> @ 1:23:03 (7s)	<b>32.8mph</b> @ 1:23:53 (7s)		<b>14.6mph</b> @ 1:23:03 (7s)		

2022-01-29 08:22:57 PM EST to 2022-01-29 08:23:57 PM EST (60s)						31.1mph @ 1:23:53 (1s) 30.1mph @ 1:23:25 (3s) 25.5mph @ 1:23:56 (60s) 22.9mph @ 1:22:57 (120s)	(1s) 18.7mph @ 1:22:57 (3s) 19.0mph @ 1:22:57 (60s) 21.7mph @ 1:23:19 (120s)		34.9mph @ 1:23:53 (1s) 32.0mph @ 1:23:23 (3s) 27.0mph @ 1:23:56 (60s) 24.4mph @ 1:22:58 (120s)	(1/2-s) 17.2mph @ 1:23:03 (1s) 19.1mph @ 1:23:04 (3s) 20.8mph @ 1:23:04 (60s) 23.1mph @ 1:23:19 (120s)		(1s) 29.1mph @ 1:23:24 (3s) 24.6mph @ 1:23:56 (60s) 22.2mph @ 1:22:58 (120s)	(1s) 16.8mph @ 1:23:04 (3s) 19.6mph @ 1:23:04 (60s) 21.1mph @ 1:23:19 (120s)	
2022-01-29 08:23:15 PM EST  2022-01-29 08:21:57 PM EST to 2022-01-29 08:22:57 PM EST (60s)	987.92mb	4.73V	21.2°F 99%	33.3°F	NW (317°)	27.9mph at 1:22:15 27.6mph @ 1:22:16 (1/2-s) 27.5mph @ 1:22:16 (1s) 25.9mph @ 1:22:17 (3s) 26.7mph @ 1:21:57 (60s) 25.9mph @ 1:22:22 (120s)	12.2mph at 1:22:53 12.4mph @ 1:22:53 (1/2-s) 12.4mph @ 1:22:53 (1s) 13.3mph @ 1:22:54 (3s) 19.0mph @ 1:22:56 (60s) 22.9mph @ 1:22:56 (120s)	1453 / 19.1mph	31.3mph at 1:22:15 31.2mph @ 1:22:15 (0.1s) 30.6mph @ 1:22:15 (1s) 30.1mph @ 1:22:16 (1s) 27.8mph @ 1:22:16 (3s) 27.9mph @ 1:21:57 (60s) 27.4mph @ 1:22:22 (120s)	12.5mph at 1:22:53 12.5mph @ 1:22:53 (0.1s) 12.8mph @ 1:22:53 (1s) 13.0mph @ 1:22:53 (1s) 14.2mph @ 1:22:53 (3s) 20.8mph @ 1:22:56 (60s) 24.4mph @ 1:22:56 (120s)	5579 / 20.9mph	29.3mph at 1:22:16 28.9mph @ 1:22:16 (1/2-s) 28.7mph @ 1:22:16 (1s) 26.7mph @ 1:22:17 (3s) 24.6mph @ 1:21:57 (60s) 24.9mph @ 1:22:22 (120s)	12.8mph at 1:22:53 13.0mph @ 1:22:53 (1/2-s) 13.3mph @ 1:22:53 (1s) 14.0mph @ 1:22:54 (3s) 19.5mph @ 1:22:55 (60s) 22.1mph @ 1:22:56 (120s)	11084 / 19.7mph
2022-01-29 08:22:14 PM EST  2022-01-29 08:20:57 PM EST to 2022-01-29 08:21:57 PM EST (60s)	987.73mb	4.72V	21.4°F 99%	33.4°F	NNW (335°)	33.7mph at 1:21:10 33.6mph @ 1:21:10 (0.1s) 33.3mph @ 1:21:10 (1/2-s) 33.3mph @ 1:21:03 (1s) 32.9mph @ 1:21:04 (3s) 28.9mph @ 1:21:43 (60s) 26.4mph @ 1:21:02 (120s)	19.3mph at 1:21:26 19.5mph @ 1:21:26 (1/2-s) 19.7mph @ 1:21:26 (1s) 20.9mph @ 1:21:27 (3s) 24.2mph @ 1:20:57 (60s) 25.3mph @ 1:21:49 (120s)	2092 / 26.7mph	37.7mph at 1:21:00 37.4mph @ 1:21:00 (0.1s) 36.4mph @ 1:21:10 (1/2-s) 35.6mph @ 1:21:02 (1s) 35.1mph @ 1:21:03 (3s) 30.4mph @ 1:21:43 (60s) 28.0mph @ 1:21:02 (120s)	18.3mph at 1:21:56 18.4mph @ 1:21:26 (0.1s) 19.1mph @ 1:21:56 (1/2-s) 19.6mph @ 1:21:27 (1s) 20.8mph @ 1:21:48 (3s) 25.8mph @ 1:20:57 (60s) 26.7mph @ 1:21:49 (120s)	7513 / 28.0mph	36.2mph at 1:21:02 35.4mph @ 1:21:02 (1/2-s) 34.8mph @ 1:21:03 (1s) 33.9mph @ 1:21:03 (3s) 28.0mph @ 1:21:23 (60s) 26.2mph @ 1:21:02 (120s)	12.6mph at 1:21:48 12.9mph @ 1:21:48 (1/2-s) 13.4mph @ 1:21:48 (1s) 15.2mph @ 1:21:48 (3s) 23.9mph @ 1:21:57 (60s) 24.2mph @ 1:21:50 (120s)	13906 / 24.6mph
2022-01-29 08:21:15 PM EST  2022-01-29 08:19:57 PM EST to 2022-01-29 08:20:57 PM EST (60s)	986.37mb	4.73V	21.5°F 99%	33.5°F	NW (322°)	38.8mph at 1:20:51 38.7mph @ 1:20:51 (0.1s) 38.4mph @ 1:20:51 (1/2-s) 38.1mph @ 1:20:51 (1s) 37.1mph @ 1:20:53 (3s) 28.1mph @ 1:19:57 (60s) 26.1mph @ 1:20:56 (120s)	15.8mph at 1:20:12 16.0mph @ 1:20:12 (1/2-s) 16.0mph @ 1:20:12 (1s) 16.9mph @ 1:20:13 (3s) 22.2mph @ 1:20:43 (60s) 23.7mph @ 1:20:14 (120s)	1884 / 24.2mph	41.8mph at 1:20:48 41.7mph @ 1:20:48 (0.1s) 40.9mph @ 1:20:48 (1/2-s) 40.6mph @ 1:20:51 (1s) 39.5mph @ 1:20:53 (3s) 29.7mph @ 1:19:57 (60s) 27.8mph @ 1:20:56 (120s)	15.3mph at 1:20:12 15.4mph @ 1:20:12 (0.1s) 15.9mph @ 1:20:12 (1/2-s) 16.1mph @ 1:20:12 (1s) 17.9mph @ 1:20:13 (3s) 23.6mph @ 1:20:43 (60s) 25.1mph @ 1:20:13 (120s)	6915 / 25.8mph	40.9mph at 1:20:48 38.9mph @ 1:20:48 (1/2-s) 38.5mph @ 1:20:51 (1s) 35.8mph @ 1:20:52 (3s) 28.1mph @ 1:19:57 (60s) 26.0mph @ 1:20:56 (120s)	14.1mph at 1:20:12 14.2mph @ 1:20:12 (1/2-s) 15.0mph @ 1:20:12 (1s) 16.9mph @ 1:20:13 (3s) 22.0mph @ 1:20:43 (60s) 23.3mph @ 1:20:13 (120s)	13488 / 23.9mph
2022-01-29 08:20:14 PM EST  2022-01-29 08:18:57 PM EST to 2022-01-29 08:19:57 PM EST (60s)	987.54mb	4.71V	21.7°F 99%	33.6°F	NW (322°)	42.5mph at 1:19:05 42.3mph @ 1:19:05 (0.1s) 42.2mph @ 1:19:05 (1/2-s) 42.1mph @ 1:19:05 (1s) 40.8mph @ 1:19:07 (3s) 28.1mph @ 1:19:56 (60s) 25.9mph @ 1:18:57 (120s)	18.2mph at 1:19:28 18.0mph @ 1:18:57 (0.1s) 17.5mph @ 1:18:57 (1/2-s) 16.9mph @ 1:18:57 (1s) 20.4mph @ 1:19:01 (60s) 23.9mph @ 1:19:30 (120s)	2206 / 28.1mph	46.8mph at 1:19:04 46.7mph @ 1:19:04 (0.1s) 45.8mph @ 1:19:05 (1/2-s) 45.3mph @ 1:19:05 (1s) 44.0mph @ 1:19:07 (3s) 29.7mph @ 1:19:56 (60s) 27.4mph @ 1:18:57 (120s)	16.5mph at 1:19:21 16.6mph @ 1:19:21 (0.1s) 17.4mph @ 1:19:28 (1/2-s) 18.6mph @ 1:19:28 (1s) 18.7mph @ 1:18:57 (3s) 21.8mph @ 1:18:57 (60s) 25.3mph @ 1:19:29 (120s)	7989 / 29.7mph	43.8mph at 1:19:05 43.8mph @ 1:19:05 (0.1s) 43.1mph @ 1:19:05 (1/2-s) 43.0mph @ 1:19:05 (1s) 41.8mph @ 1:19:07 (3s) 28.2mph @ 1:19:56 (60s) 24.6mph @ 1:18:57 (120s)	14.9mph at 1:19:22 15.3mph @ 1:19:22 (1/2-s) 16.8mph @ 1:19:22 (1s) 17.3mph @ 1:18:57 (3s) 19.7mph @ 1:18:57 (60s) 23.3mph @ 1:19:30 (120s)	15936 / 28.2mph
2022-01-29 08:19:15 PM EST  2022-01-29 08:17:57 PM EST to 2022-01-29 08:18:57 PM EST (60s)	987.72mb	4.72V	21.9°F 99%	33.7°F	NW (326°)	29.3mph at 1:18:02 29.0mph @ 1:18:02 (1/2-s) 28.7mph @ 1:18:03 (1s) 27.5mph @ 1:18:04 (3s) 31.3mph @ 1:17:57 (60s) 29.9mph @ 1:18:03 (120s)	13.5mph at 1:18:49 13.7mph @ 1:18:49 (1/2-s) 13.9mph @ 1:18:49 (1s) 14.6mph @ 1:18:51 (3s) 20.5mph @ 1:18:56 (60s) 25.9mph @ 1:18:56 (120s)	1574 / 20.5mph	33.5mph at 1:18:02 33.3mph @ 1:18:02 (0.1s) 32.7mph @ 1:18:02 (1/2-s) 31.9mph @ 1:18:02 (1s) 29.6mph @ 1:18:03 (3s) 33.0mph @ 1:17:57 (60s) 31.3mph @ 1:18:03 (120s)	12.3mph at 1:18:49 12.3mph @ 1:18:49 (0.1s) 12.6mph @ 1:18:49 (1/2-s) 12.8mph @ 1:18:49 (1s) 13.9mph @ 1:18:49 (3s) 21.8mph @ 1:18:56 (60s) 27.4mph @ 1:18:56 (120s)	5848 / 21.9mph	30.6mph at 1:18:03 30.0mph @ 1:18:03 (1/2-s) 29.9mph @ 1:18:03 (1s) 28.1mph @ 1:18:04 (3s) 29.4mph @ 1:17:57 (60s) 27.1mph @ 1:18:03 (120s)	10.9mph at 1:18:29 11.0mph @ 1:18:30 (1/2-s) 11.2mph @ 1:18:30 (1s) 13.7mph @ 1:18:22 (3s) 19.7mph @ 1:18:56 (60s) 24.6mph @ 1:18:56 (120s)	11106 / 19.8mph
2022-01-29 08:18:16 PM EST  2022-01-29 08:17:11 PM EST to 2022-01-29 08:18:11 PM EST	987.57mb	4.70V	22.0°F 99%	33.7°F	NNW (331°)	49.7mph at 1:17:12 49.2mph @ 1:17:12 (0.1s) 48.3mph @ 1:17:13 (1/2-s) 47.4mph @ 1:17:13 (1s) 48.8mph @ 1:17:11 (3s) 35.5mph @ 1:17:55	18.1mph at 1:18:00 18.4mph @ 1:18:00 (1/2-s) 18.7mph @ 1:18:01 (1s) 19.3mph @ 1:18:02 (3s) 28.5mph @ 1:17:11 (60s) 29.9mph @ 1:17:11	2480 / 31.4mph	52.5mph at 1:17:12 52.3mph @ 1:17:12 (0.1s) 51.2mph @ 1:17:12 (1/2-s) 49.1mph @ 1:17:12 (1s) 50.9mph @ 1:17:11 (3s) 37.3mph @ 1:17:55	16.6mph at 1:18:01 16.7mph @ 1:18:01 (0.1s) 16.8mph @ 1:18:01 (1/2-s) 17.5mph @ 1:18:01 (1s) 19.0mph @ 1:18:02 (3s) 29.4mph @ 1:17:11	8899 / 33.1mph	47.8mph at 1:17:17 47.5mph @ 1:17:17 (0.1s) 46.7mph @ 1:17:17 (1/2-s) 46.0mph @ 1:17:18 (1s) 44.0mph @ 1:17:18 (3s) 31.6mph @ 1:17:55	17.0mph at 1:18:00 17.3mph @ 1:18:00 (1/2-s) 17.5mph @ 1:18:01 (1s) 19.0mph @ 1:18:02 (3s) 24.6mph @ 1:17:11 (60s) 25.2mph @ 1:17:11	16663 / 29.4mph



(60s)						(60s) 30.8mph @ 1:17:46 (120s)	(120s)		(60s) 31.8mph @ 1:17:46 (120s)	(60s) 30.6mph @ 1:17:11 (120s)		(60s) 27.0mph @ 1:18:10 (120s)	(120s)	
2022-01-29 08:17:15 PM EST  2022-01-29 08:16:11 PM EST to 2022-01-29 08:17:11 PM EST (60s)	986.77mb	4.72V	22.1°F 99%	33.8°F	NNW (338°)	52.4mph at 1:17:09 52.1mph @ 1:17:09 (0.1s) 51.9mph @ 1:17:09 (7/2-s) 51.4mph @ 1:17:09 (1s) 49.3mph @ 1:17:10 (3s) 31.3mph @ 1:16:11 (60s) 30.3mph @ 1:16:11 (120s)	18.3mph at 1:16:54 18.6mph @ 1:16:54 (7/2-s) 18.9mph @ 1:16:54 (1s) 20.4mph @ 1:16:55 (3s) 25.3mph @ 1:16:57 (60s) 28.7mph @ 1:16:55 (120s)	2238 / 28.5mph	56.0mph at 1:17:08 55.7mph @ 1:17:08 (0.1s) 55.3mph @ 1:17:08 (7/2-s) 54.7mph @ 1:17:09 (1s) 52.1mph @ 1:17:10 (3s) 31.9mph @ 1:16:11 (60s) 30.9mph @ 1:16:11 (120s)	16.0mph at 1:16:29 16.0mph @ 1:16:29 (0.1s) 16.4mph @ 1:16:30 (7/2-s) 16.5mph @ 1:16:30 (1s) 19.6mph @ 1:16:30 (3s) 25.7mph @ 1:16:57 (60s) 29.1mph @ 1:16:55 (120s)	7888 / 29.4mph	53.1mph at 1:17:08 52.9mph @ 1:17:08 (0.1s) 50.6mph @ 1:17:08 (7/2-s) 48.1mph @ 1:17:09 (1s) 41.9mph @ 1:17:10 (3s) 25.9mph @ 1:16:12 (60s) 25.4mph @ 1:16:11 (120s)	13.3mph at 1:16:48 13.5mph @ 1:16:48 (7/2-s) 13.9mph @ 1:16:48 (1s) 17.0mph @ 1:16:44 (3s) 21.7mph @ 1:16:56 (60s) 24.1mph @ 1:16:55 (120s)	13877 / 24.6mph
2022-01-29 08:16:15 PM EST  2022-01-29 08:15:11 PM EST to 2022-01-29 08:16:11 PM EST (60s)	987.36mb	4.68V	22.1°F 99%	33.8°F	NNW (342°)	43.4mph at 1:15:22 43.3mph @ 1:15:22 (0.1s) 42.3mph @ 1:15:22 (7/2-s) 42.2mph @ 1:15:22 (1s) 39.0mph @ 1:15:24 (3s) 32.2mph @ 1:16:03 (60s) 30.8mph @ 1:15:38 (120s)	23.5mph at 1:16:00 23.8mph @ 1:16:00 (0.1s) 24.1mph @ 1:16:00 (7/2-s) 25.1mph @ 1:16:01 (3s) 29.2mph @ 1:15:11 (60s) 29.3mph @ 1:15:11 (120s)	2476 / 31.3mph	47.7mph at 1:15:21 47.4mph @ 1:15:21 (0.1s) 45.8mph @ 1:15:21 (7/2-s) 44.0mph @ 1:15:21 (1s) 39.8mph @ 1:15:24 (3s) 32.8mph @ 1:16:03 (60s) 31.7mph @ 1:15:37 (120s)	17.3mph at 1:15:11 20.2mph @ 1:16:10 (0.1s) 21.1mph @ 1:16:10 (7/2-s) 21.7mph @ 1:16:10 (1s) 25.0mph @ 1:16:01 (3s) 29.8mph @ 1:15:11 (60s) 30.1mph @ 1:15:11 (120s)	8586 / 31.9mph	46.3mph at 1:15:21 46.2mph @ 1:15:21 (0.1s) 44.9mph @ 1:15:21 (7/2-s) 43.1mph @ 1:15:22 (1s) 36.0mph @ 1:15:23 (3s) 26.8mph @ 1:16:03 (60s) 26.7mph @ 1:15:31 (120s)	13.1mph at 1:15:39 13.4mph @ 1:15:39 (7/2-s) 14.9mph @ 1:15:39 (1s) 17.3mph @ 1:16:07 (3s) 24.7mph @ 1:15:12 (60s) 25.4mph @ 1:16:10 (120s)	14649 / 25.9mph
2022-01-29 08:15:14 PM EST  2022-01-29 08:14:11 PM EST to 2022-01-29 08:15:11 PM EST (60s)	987.23mb	4.72V	22.3°F 99%	33.9°F	NNW (337°)	45.5mph at 1:14:28 45.3mph @ 1:14:28 (0.1s) 44.7mph @ 1:14:28 (7/2-s) 43.8mph @ 1:14:28 (1s) 40.3mph @ 1:14:30 (3s) 30.8mph @ 1:14:32 (60s) 29.7mph @ 1:14:37 (120s)	20.9mph at 1:14:46 21.0mph @ 1:14:46 (0.1s) 21.5mph @ 1:14:46 (7/2-s) 23.7mph @ 1:14:46 (1s) 28.7mph @ 1:15:03 (60s) 28.7mph @ 1:15:03 (120s)	2309 / 29.3mph	48.8mph at 1:14:27 48.7mph @ 1:14:27 (0.1s) 48.4mph @ 1:14:28 (7/2-s) 47.3mph @ 1:14:28 (1s) 43.3mph @ 1:14:30 (3s) 31.9mph @ 1:14:31 (60s) 30.8mph @ 1:14:37 (120s)	19.1mph at 1:14:45 19.1mph @ 1:14:45 (0.1s) 19.7mph @ 1:14:46 (7/2-s) 20.5mph @ 1:14:46 (1s) 23.6mph @ 1:14:46 (3s) 29.5mph @ 1:15:03 (60s) 29.6mph @ 1:15:03 (120s)	8039 / 29.9mph	47.2mph at 1:14:27 47.0mph @ 1:14:27 (0.1s) 46.1mph @ 1:14:27 (7/2-s) 44.6mph @ 1:14:28 (1s) 41.1mph @ 1:14:30 (3s) 27.9mph @ 1:14:31 (60s) 27.1mph @ 1:14:40 (120s)	13.5mph at 1:14:46 13.9mph @ 1:14:47 (7/2-s) 15.5mph @ 1:14:46 (1s) 18.6mph @ 1:14:48 (3s) 24.9mph @ 1:15:10 (60s) 25.5mph @ 1:15:01 (120s)	14073 / 24.9mph
2022-01-29 08:14:15 PM EST  2022-01-29 08:13:11 PM EST to 2022-01-29 08:14:11 PM EST (60s)	986.81mb	4.71V	22.6°F 99%	33.9°F	NNW (332°)	40.9mph at 1:13:41 40.7mph @ 1:13:41 (0.1s) 39.6mph @ 1:13:41 (7/2-s) 38.3mph @ 1:13:41 (1s) 36.0mph @ 1:13:52 (3s) 29.3mph @ 1:14:10 (60s) 29.1mph @ 1:14:10 (120s)	20.1mph at 1:13:13 20.6mph @ 1:13:13 (7/2-s) 20.9mph @ 1:13:13 (1s) 21.5mph @ 1:13:13 (3s) 28.5mph @ 1:13:57 (60s) 28.3mph @ 1:13:41 (120s)	2311 / 29.4mph	44.0mph at 1:13:50 43.7mph @ 1:13:50 (0.1s) 42.1mph @ 1:13:50 (7/2-s) 41.3mph @ 1:13:50 (1s) 38.1mph @ 1:13:52 (3s) 30.4mph @ 1:14:10 (60s) 30.1mph @ 1:14:10 (120s)	16.2mph at 1:13:12 16.4mph @ 1:13:12 (0.1s) 17.5mph @ 1:13:13 (7/2-s) 17.9mph @ 1:13:13 (1s) 20.4mph @ 1:13:13 (3s) 29.3mph @ 1:13:14 (60s) 29.1mph @ 1:13:40 (120s)	8179 / 30.4mph	41.9mph at 1:13:50 40.1mph @ 1:13:50 (7/2-s) 38.7mph @ 1:13:50 (1s) 35.6mph @ 1:13:48 (3s) 27.1mph @ 1:14:10 (60s) 26.1mph @ 1:14:10 (120s)	14.8mph at 1:13:40 15.2mph @ 1:13:11 (7/2-s) 16.4mph @ 1:13:11 (1s) 19.0mph @ 1:13:11 (3s) 25.1mph @ 1:13:13 (60s) 24.3mph @ 1:13:14 (120s)	15345 / 27.1mph
2022-01-29 08:13:14 PM EST  2022-01-29 08:12:11 PM EST to 2022-01-29 08:13:11 PM EST (60s)	987.37mb	4.73V	22.7°F 99%	34.0°F	NNW (337°)	41.4mph at 1:12:43 41.2mph @ 1:12:43 (0.1s) 40.9mph @ 1:12:43 (7/2-s) 40.7mph @ 1:12:44 (1s) 39.3mph @ 1:12:46 (3s) 29.5mph @ 1:12:57 (60s) 30.7mph @ 1:12:12 (120s)	21.2mph at 1:13:09 21.4mph @ 1:13:10 (7/2-s) 21.6mph @ 1:13:10 (1s) 22.0mph @ 1:13:10 (3s) 27.8mph @ 1:12:42 (60s) 28.9mph @ 1:13:10 (120s)	2279 / 29.0mph	45.6mph at 1:12:43 45.4mph @ 1:12:43 (0.1s) 45.1mph @ 1:12:43 (7/2-s) 44.4mph @ 1:12:44 (1s) 42.3mph @ 1:12:45 (3s) 30.3mph @ 1:13:01 (60s) 31.1mph @ 1:12:12 (120s)	18.0mph at 1:12:11 20.0mph @ 1:12:24 (0.1s) 20.8mph @ 1:12:25 (7/2-s) 21.1mph @ 1:12:25 (1s) 23.1mph @ 1:13:10 (3s) 28.4mph @ 1:12:41 (60s) 29.3mph @ 1:12:51 (120s)	7999 / 29.8mph	46.5mph at 1:12:43 46.3mph @ 1:12:43 (0.1s) 45.2mph @ 1:12:43 (7/2-s) 44.3mph @ 1:12:44 (1s) 39.3mph @ 1:12:45 (3s) 26.0mph @ 1:13:01 (60s) 25.5mph @ 1:12:11 (120s)	13.6mph at 1:13:05 13.6mph @ 1:13:05 (7/2-s) 14.8mph @ 1:13:05 (1s) 16.9mph @ 1:13:05 (3s) 23.4mph @ 1:12:14 (60s) 24.2mph @ 1:12:50 (120s)	14196 / 25.1mph
2022-01-29 08:12:14 PM EST  2022-01-29 08:11:11 PM EST to 2022-01-29 08:12:11 PM EST (60s)	987.49mb	4.70V	22.8°F 99%	34.0°F	NNW (341°)	43.1mph at 1:11:36 42.9mph @ 1:11:36 (0.1s) 42.6mph @ 1:11:36 (7/2-s) 40.9mph @ 1:11:37 (1s) 38.9mph @ 1:11:38 (3s) 32.5mph @ 1:11:11 (60s) 32.4mph @ 1:11:19 (120s)	21.9mph at 1:11:45 22.4mph @ 1:11:45 (7/2-s) 22.9mph @ 1:11:31 (1s) 24.2mph @ 1:11:46 (3s) 28.9mph @ 1:12:10 (60s) 30.7mph @ 1:12:10 (120s)	2274 / 28.9mph	44.2mph at 1:11:36 44.1mph @ 1:11:36 (0.1s) 43.6mph @ 1:11:36 (7/2-s) 42.5mph @ 1:11:36 (1s) 39.1mph @ 1:11:38 (3s) 33.0mph @ 1:11:11 (60s) 32.9mph @ 1:11:19 (120s)	18.4mph at 1:11:11 19.1mph @ 1:12:00 (0.1s) 20.0mph @ 1:11:30 (7/2-s) 21.2mph @ 1:11:45 (1s) 23.7mph @ 1:11:45 (3s) 28.8mph @ 1:11:53 (60s) 31.0mph @ 1:12:10 (120s)	7814 / 29.1mph	42.2mph at 1:11:36 41.6mph @ 1:11:36 (0.1s) 38.8mph @ 1:11:37 (7/2-s) 36.5mph @ 1:11:38 (3s) 27.5mph @ 1:11:11 (60s) 26.5mph @ 1:11:11 (120s)	12.6mph at 1:11:58 13.1mph @ 1:11:58 (7/2-s) 15.6mph @ 1:11:58 (1s) 18.1mph @ 1:11:45 (3s) 23.4mph @ 1:12:08 (60s) 25.5mph @ 1:12:09 (120s)	13317 / 23.6mph





2022-01-29 07:58:11 PM EST to 2022-01-29 07:59:11 PM EST (60s)						42.7mph @ 0:58:35 (1s) 40.9mph @ 0:58:35 (3s) 31.2mph @ 0:58:11 (60s) 32.7mph @ 0:58:11 (120s)	(1s) 19.3mph @ 0:58:13 (5s) 28.2mph @ 0:59:04 (60s) 30.1mph @ 0:59:09 (120s)		44.6mph @ 0:58:35 (1s) 41.9mph @ 0:58:35 (3s) 31.6mph @ 0:58:11 (60s) 33.4mph @ 0:58:11 (120s)	(1/2-s) 14.9mph @ 0:58:12 (1s) 17.1mph @ 0:58:13 (3s) 28.3mph @ 0:59:01 (60s) 30.4mph @ 0:59:07 (120s)		(1s) 36.6mph @ 0:58:59 (5s) 25.6mph @ 0:58:11 (60s) 26.8mph @ 0:58:11 (120s)	(1s) 14.3mph @ 0:58:23 (5s) 23.3mph @ 0:58:54 (60s) 24.7mph @ 0:58:54 (120s)	
2022-01-29 07:58:14 PM EST  2022-01-29 07:57:11 PM EST to 2022-01-29 07:58:11 PM EST (60s)	986.98mb	4.73V	22.6°F 99%	33.9°F	NNW (341°)	42.9mph at 0:57:36 42.7mph @ 0:57:36 (0.1s) 41.1mph @ 0:57:36 (1s) 40.3mph @ 0:57:47 (1s) 39.3mph @ 0:57:34 (5s) 34.4mph @ 0:57:16 (60s) 33.7mph @ 0:57:11 (120s)	20.7mph at 0:58:11 21.2mph @ 0:57:19 (1/2-s) 21.9mph @ 0:57:19 (1s) 24.5mph @ 0:57:20 (1s) 31.2mph @ 0:58:10 (60s) 32.7mph @ 0:58:10 (120s)	2467 / 31.2mph	47.3mph at 0:57:36 47.0mph @ 0:57:36 (0.1s) 44.3mph @ 0:57:36 (1s) 42.0mph @ 0:57:47 (1s) 39.7mph @ 0:57:33 (5s) 35.5mph @ 0:57:16 (60s) 34.7mph @ 0:57:11 (120s)	(1/2-s) 16.4mph at 0:58:10 16.5mph @ 0:58:10 (0.1s) 17.9mph @ 0:57:19 (1s) 19.2mph @ 0:57:19 (1s) 22.5mph @ 0:57:19 (5s) 31.6mph @ 0:58:10 (60s) 33.5mph @ 0:58:10 (120s)	8510 / 31.7mph	37.9mph at 0:57:24 36.6mph @ 0:57:24 (1s) 34.4mph @ 0:57:24 (1s) 30.6mph @ 0:57:25 (5s) 28.2mph @ 0:57:16 (60s) 28.0mph @ 0:57:11 (120s)	14.7mph at 0:58:10 15.3mph @ 0:58:10 (1/2-s) 16.4mph @ 0:58:07 (1s) 18.4mph @ 0:58:08 (5s) 25.6mph @ 0:58:10 (60s) 26.9mph @ 0:58:10 (120s)	14457 / 25.6mph
2022-01-29 07:57:14 PM EST  2022-01-29 07:56:11 PM EST to 2022-01-29 07:57:11 PM EST (60s)	986.23mb	4.72V	22.7°F 99%	34.0°F	NNW (340°)	43.9mph at 0:57:08 43.7mph @ 0:57:08 (0.1s) 43.0mph @ 0:56:31 (1/2-s) 42.4mph @ 0:57:08 (1s) 41.2mph @ 0:56:33 (3s) 34.4mph @ 0:57:09 (60s) 34.3mph @ 0:56:52 (120s)	26.0mph at 0:56:15 26.4mph @ 0:56:16 (1/2-s) 26.9mph @ 0:56:16 (1s) 27.7mph @ 0:56:42 (3s) 32.0mph @ 0:56:21 (60s) 32.5mph @ 0:56:11 (120s)	2722 / 34.3mph	47.1mph at 0:56:30 46.9mph @ 0:56:30 (0.1s) 46.4mph @ 0:56:30 (1/2-s) 45.4mph @ 0:56:31 (1s) 43.6mph @ 0:56:33 (3s) 35.5mph @ 0:57:08 (60s) 35.5mph @ 0:56:51 (120s)	(1/2-s) 24.3mph at 0:56:11 24.5mph @ 0:56:15 (0.1s) 25.1mph @ 0:56:15 (1/2-s) 26.4mph @ 0:56:16 (1s) 28.3mph @ 0:56:41 (3s) 32.9mph @ 0:56:21 (60s) 33.7mph @ 0:56:11 (120s)	9509 / 35.3mph	48.5mph at 0:56:30 48.3mph @ 0:56:30 (0.1s) 47.1mph @ 0:56:31 (1s) 45.4mph @ 0:56:31 (1s) 41.1mph @ 0:56:32 (3s) 28.7mph @ 0:56:41 (60s) 29.6mph @ 0:56:46 (120s)	16.7mph at 0:56:56 17.4mph @ 0:56:56 (1s) 18.1mph @ 0:56:57 (1s) 20.9mph @ 0:56:57 (3s) 26.3mph @ 0:56:26 (60s) 28.0mph @ 0:57:10 (120s)	15848 / 28.0mph
2022-01-29 07:56:14 PM EST  2022-01-29 07:55:11 PM EST to 2022-01-29 07:56:11 PM EST (60s)	986.31mb	4.70V	22.8°F 100%	33.9°F	NNW (339°)	44.2mph at 0:55:42 44.0mph @ 0:55:42 (0.1s) 43.1mph @ 0:55:42 (1/2-s) 42.8mph @ 0:55:43 (1s) 40.4mph @ 0:55:21 (3s) 35.1mph @ 0:55:52 (60s) 32.5mph @ 0:56:10 (120s)	24.8mph at 0:56:00 25.0mph @ 0:56:00 (1/2-s) 25.0mph @ 0:56:00 (1s) 26.5mph @ 0:56:01 (5s) 32.0mph @ 0:55:11 (60s) 30.8mph @ 0:55:11 (120s)	2623 / 33.1mph	48.9mph at 0:55:42 48.4mph @ 0:55:42 (0.1s) 46.9mph @ 0:55:42 (1/2-s) 46.4mph @ 0:55:42 (1s) 43.1mph @ 0:55:12 (3s) 36.4mph @ 0:55:52 (60s) 33.7mph @ 0:56:10 (120s)	(1/2-s) 23.8mph at 0:55:45 24.1mph @ 0:55:45 (0.1s) 24.8mph @ 0:55:45 (1/2-s) 25.6mph @ 0:56:00 (1s) 27.5mph @ 0:56:01 (3s) 33.3mph @ 0:55:11 (60s) 31.4mph @ 0:55:11 (120s)	9179 / 34.1mph	44.4mph at 0:55:42 44.4mph @ 0:55:42 (0.1s) 42.8mph @ 0:55:43 (1/2-s) 41.4mph @ 0:55:20 (1s) 39.0mph @ 0:55:21 (3s) 31.5mph @ 0:55:30 (60s) 28.6mph @ 0:56:10 (120s)	12.7mph at 0:55:31 13.1mph @ 0:55:31 (1/2-s) 15.3mph @ 0:55:41 (1s) 17.6mph @ 0:55:41 (3s) 27.8mph @ 0:56:07 (60s) 26.6mph @ 0:55:11 (120s)	15874 / 28.0mph
2022-01-29 07:55:14 PM EST  2022-01-29 07:54:11 PM EST to 2022-01-29 07:55:11 PM EST (60s)	986.25mb	4.71V	23.0°F 100%	34.0°F	NNW (336°)	48.8mph at 0:54:54 48.6mph @ 0:54:54 (0.1s) 48.2mph @ 0:54:54 (1/2-s) 48.1mph @ 0:54:55 (1s) 45.7mph @ 0:54:56 (3s) 32.0mph @ 0:55:11 (60s) 32.4mph @ 0:54:11 (120s)	20.1mph at 0:54:24 20.9mph @ 0:54:24 (1/2-s) 21.6mph @ 0:54:24 (1s) 23.6mph @ 0:54:25 (1s) 29.2mph @ 0:54:40 (60s) 29.6mph @ 0:54:52 (120s)	2531 / 32.0mph	54.5mph at 0:54:53 54.3mph @ 0:54:54 (0.1s) 53.0mph @ 0:54:54 (1/2-s) 51.9mph @ 0:54:54 (1s) 48.7mph @ 0:54:56 (3s) 33.3mph @ 0:55:10 (60s) 32.3mph @ 0:54:11 (120s)	(1/2-s) 17.9mph at 0:54:24 18.3mph @ 0:54:24 (0.1s) 19.6mph @ 0:54:24 (1/2-s) 20.8mph @ 0:54:24 (1s) 24.2mph @ 0:54:25 (3s) 29.4mph @ 0:54:11 (60s) 29.8mph @ 0:54:52 (120s)	8968 / 33.3mph	51.5mph at 0:54:54 51.2mph @ 0:54:54 (0.1s) 50.4mph @ 0:54:54 (1/2-s) 49.2mph @ 0:54:54 (1s) 45.0mph @ 0:54:56 (3s) 29.2mph @ 0:55:10 (60s) 26.6mph @ 0:55:10 (120s)	13.5mph at 0:54:11 13.9mph @ 0:54:11 (1/2-s) 14.8mph @ 0:54:11 (1s) 19.6mph @ 0:54:29 (5s) 23.8mph @ 0:54:14 (60s) 25.0mph @ 0:54:47 (120s)	16538 / 29.2mph
2022-01-29 07:54:14 PM EST  2022-01-29 07:53:11 PM EST to 2022-01-29 07:54:11 PM EST (60s)	986.91mb	4.72V	22.9°F 100%	33.9°F	NNW (347°)	40.4mph at 0:53:17 40.2mph @ 0:53:17 (0.1s) 39.6mph @ 0:53:17 (1/2-s) 38.6mph @ 0:53:17 (1s) 34.8mph @ 0:53:33 (3s) 35.3mph @ 0:53:11 (60s) 32.7mph @ 0:53:11 (120s)	21.2mph at 0:53:28 21.5mph @ 0:53:28 (1/2-s) 22.1mph @ 0:53:28 (1s) 24.2mph @ 0:53:29 (3s) 29.4mph @ 0:53:54 (60s) 31.7mph @ 0:53:42 (120s)	2332 / 29.6mph	45.7mph at 0:53:17 45.3mph @ 0:53:17 (0.1s) 43.9mph @ 0:53:17 (1/2-s) 41.6mph @ 0:53:17 (1s) 35.1mph @ 0:53:32 (3s) 35.1mph @ 0:53:11 (60s) 32.4mph @ 0:53:11 (120s)	(1/2-s) 18.6mph at 0:53:15 18.8mph @ 0:53:41 (0.1s) 20.2mph @ 0:53:27 (1/2-s) 20.8mph @ 0:53:28 (1s) 23.7mph @ 0:53:29 (3s) 29.3mph @ 0:53:54 (60s) 31.3mph @ 0:53:41 (120s)	7923 / 29.5mph	39.0mph at 0:53:32 37.5mph @ 0:53:49 (1/2-s) 36.0mph @ 0:53:32 (1s) 31.9mph @ 0:53:33 (3s) 28.2mph @ 0:53:12 (60s) 26.1mph @ 0:54:09 (120s)	12.1mph at 0:53:49 12.4mph @ 0:53:49 (1/2-s) 13.6mph @ 0:53:49 (1s) 16.3mph @ 0:53:56 (3s) 23.8mph @ 0:53:58 (60s) 25.3mph @ 0:53:29 (120s)	13543 / 24.0mph
2022-01-29 07:53:14 PM EST  2022-01-29 07:52:10 PM EST to 2022-01-29 07:53:10 PM EST	986.73mb	4.71V	22.7°F 99%	34.0°F	N (353°)	50.7mph at 0:52:37 50.5mph @ 0:52:37 (0.1s) 50.2mph @ 0:52:37 (1/2-s) 50.0mph @ 0:52:37 (1s) 48.8mph @ 0:52:39 (3s) 35.3mph @ 0:53:09	20.2mph at 0:52:58 21.2mph @ 0:52:58 (0.1s) 22.2mph @ 0:52:58 (1s) 26.0mph @ 0:52:59 (1s) 29.4mph @ 0:52:25 (60s) 29.6mph @ 0:52:25	2808 / 35.3mph	52.9mph at 0:52:36 52.8mph @ 0:52:37 (0.1s) 52.4mph @ 0:52:37 (1/2-s) 51.6mph @ 0:52:37 (1s) 49.9mph @ 0:52:39 (3s) 35.2mph @ 0:53:09	(1/2-s) 12.4mph at 0:52:58 12.6mph @ 0:52:58 (0.1s) 13.2mph @ 0:52:58 (1/2-s) 15.4mph @ 0:52:58 (1s) 22.8mph @ 0:52:59 (3s) 28.7mph @ 0:52:25	9463 / 35.2mph	48.9mph at 0:52:38 48.8mph @ 0:52:38 (0.1s) 48.4mph @ 0:52:38 (1/2-s) 47.8mph @ 0:52:39 (1s) 46.9mph @ 0:52:39 (3s) 28.2mph @ 0:53:09	13.8mph at 0:53:03 14.3mph @ 0:53:03 (1/2-s) 15.2mph @ 0:53:03 (1s) 19.6mph @ 0:52:59 (3s) 22.8mph @ 0:52:25 (60s) 24.0mph @ 0:52:25	15982 / 28.2mph

(60s)						(60s) 32.7mph @ 0:53:09 (120s)	(120s)		(60s) 32.5mph @ 0:52:51 (120s)	(60s) 29.6mph @ 0:52:25 (120s)	(60s) 26.3mph @ 0:52:51 (120s)	(120s)		
2022-01-29 07:52:15 PM EST  2022-01-29 07:51:10 PM EST to 2022-01-29 07:52:10 PM EST (60s)	986.62mb	4.72V	22.8°F 99%	34.0°F	NNW (342°)	41.1mph at 0:51:23 41.0mph @ 0:51:23 (0.1s) 40.4mph @ 0:51:22 (7/2-s) 39.8mph @ 0:51:22 (1s) 38.6mph @ 0:51:24 (3s) 30.8mph @ 0:51:41 (60s) 31.8mph @ 0:51:15 (120s)	20.7mph at 0:51:43 21.1mph @ 0:51:44 (7/2-s) 21.5mph @ 0:51:44 (1s) 23.3mph @ 0:51:44 (3s) 29.5mph @ 0:51:31 (60s) 30.1mph @ 0:52:09 (120s)	2378 / 30.2mph	43.5mph at 0:51:14 43.3mph @ 0:51:35 (0.1s) 42.8mph @ 0:51:14 (7/2-s) 41.6mph @ 0:51:15 (1s) 39.6mph @ 0:51:14 (3s) 31.4mph @ 0:51:41 (60s) 32.4mph @ 0:51:25 (120s)	10.1mph at 0:51:56 10.2mph @ 0:51:56 (0.1s) 11.1mph @ 0:51:57 (7/2-s) 12.6mph @ 0:51:57 (1s) 18.1mph @ 0:51:58 (3s) 29.5mph @ 0:52:06 (60s) 30.3mph @ 0:52:09 (120s)	7990 / 29.7mph	38.7mph at 0:51:11 36.1mph @ 0:51:12 (7/2-s) 35.8mph @ 0:51:13 (1s) 32.9mph @ 0:51:15 (3s) 25.8mph @ 0:51:41 (60s) 27.0mph @ 0:51:15 (120s)	12.6mph at 0:51:30 12.9mph @ 0:51:57 (7/2-s) 13.7mph @ 0:51:57 (1s) 18.2mph @ 0:51:30 (3s) 23.3mph @ 0:52:06 (60s) 24.5mph @ 0:52:09 (120s)	13189 / 23.4mph
2022-01-29 07:51:14 PM EST  2022-01-29 07:50:10 PM EST to 2022-01-29 07:51:10 PM EST (60s)	986.79mb	4.73V	22.9°F 100%	34.0°F	NNW (339°)	44.2mph at 0:50:14 44.1mph @ 0:50:14 (0.1s) 43.0mph @ 0:50:14 (7/2-s) 41.9mph @ 0:50:14 (1s) 39.4mph @ 0:50:15 (3s) 33.7mph @ 0:50:15 (60s) 33.8mph @ 0:50:32 (120s)	20.5mph at 0:50:39 20.8mph @ 0:50:39 (7/2-s) 21.1mph @ 0:50:40 (1s) 21.7mph @ 0:50:40 (3s) 30.0mph @ 0:51:09 (60s) 31.7mph @ 0:51:09 (120s)	2366 / 30.0mph	47.3mph at 0:50:14 47.0mph @ 0:50:14 (0.1s) 46.1mph @ 0:50:14 (7/2-s) 44.5mph @ 0:50:14 (1s) 41.4mph @ 0:50:15 (3s) 34.3mph @ 0:50:25 (60s) 34.2mph @ 0:50:32 (120s)	17.5mph at 0:50:38 17.6mph @ 0:50:38 (0.1s) 18.5mph @ 0:50:38 (7/2-s) 20.0mph @ 0:50:38 (1s) 21.8mph @ 0:50:40 (3s) 30.8mph @ 0:51:09 (60s) 32.2mph @ 0:51:09 (120s)	8291 / 30.8mph	39.7mph at 0:50:12 38.4mph @ 0:50:12 (7/2-s) 36.8mph @ 0:50:12 (1s) 32.6mph @ 0:51:04 (3s) 28.5mph @ 0:50:14 (60s) 27.7mph @ 0:50:37 (120s)	13.2mph at 0:50:38 13.6mph @ 0:50:38 (7/2-s) 15.3mph @ 0:50:38 (1s) 18.9mph @ 0:50:40 (3s) 25.5mph @ 0:51:09 (60s) 26.8mph @ 0:51:09 (120s)	14444 / 25.6mph
2022-01-29 07:50:14 PM EST  2022-01-29 07:49:10 PM EST to 2022-01-29 07:50:10 PM EST (60s)	986.56mb	4.69V	23.0°F 100%	34.0°F	NNW (345°)	49.9mph at 0:49:26 49.5mph @ 0:49:26 (0.1s) 48.3mph @ 0:49:26 (7/2-s) 46.3mph @ 0:49:27 (1s) 44.9mph @ 0:49:28 (3s) 35.3mph @ 0:49:50 (60s) 33.5mph @ 0:49:33 (120s)	22.8mph at 0:49:42 23.1mph @ 0:49:43 (7/2-s) 23.3mph @ 0:49:43 (1s) 24.3mph @ 0:49:44 (3s) 32.2mph @ 0:49:10 (60s) 31.9mph @ 0:49:10 (120s)	2647 / 33.4mph	53.7mph at 0:49:26 53.2mph @ 0:49:26 (0.1s) 50.7mph @ 0:49:26 (7/2-s) 48.0mph @ 0:49:26 (1s) 46.0mph @ 0:49:28 (3s) 35.2mph @ 0:49:50 (60s) 33.7mph @ 0:49:33 (120s)	20.1mph at 0:49:37 20.2mph @ 0:49:37 (0.1s) 21.4mph @ 0:49:37 (7/2-s) 21.7mph @ 0:49:37 (1s) 24.4mph @ 0:49:44 (3s) 32.6mph @ 0:49:12 (60s) 32.0mph @ 0:49:13 (120s)	9066 / 33.7mph	47.4mph at 0:49:26 47.1mph @ 0:49:26 (0.1s) 45.0mph @ 0:49:26 (7/2-s) 44.0mph @ 0:49:26 (1s) 40.8mph @ 0:49:28 (3s) 28.7mph @ 0:49:50 (60s) 27.3mph @ 0:49:32 (120s)	14.6mph at 0:49:38 14.8mph @ 0:49:38 (7/2-s) 15.7mph @ 0:49:38 (1s) 18.4mph @ 0:49:40 (3s) 25.7mph @ 0:49:10 (60s) 26.2mph @ 0:49:10 (120s)	15879 / 28.1mph
2022-01-29 07:49:14 PM EST  2022-01-29 07:48:10 PM EST to 2022-01-29 07:49:10 PM EST (60s)	986.31mb	4.71V	23.0°F 100%	34.0°F	NNW (347°)	49.1mph at 0:48:57 48.6mph @ 0:48:57 (0.1s) 47.0mph @ 0:48:57 (7/2-s) 45.9mph @ 0:48:58 (1s) 43.9mph @ 0:48:58 (3s) 32.2mph @ 0:49:09 (60s) 32.0mph @ 0:49:09 (120s)	20.8mph at 0:48:26 21.0mph @ 0:48:26 (7/2-s) 21.5mph @ 0:48:26 (1s) 22.7mph @ 0:48:47 (3s) 30.9mph @ 0:48:50 (60s) 29.4mph @ 0:48:35 (120s)	2552 / 32.3mph	52.6mph at 0:48:57 52.1mph @ 0:48:57 (0.1s) 48.8mph @ 0:48:57 (7/2-s) 46.3mph @ 0:48:57 (1s) 44.4mph @ 0:48:57 (3s) 32.7mph @ 0:49:09 (60s) 32.0mph @ 0:49:09 (120s)	18.3mph at 0:48:45 18.4mph @ 0:48:45 (0.1s) 19.2mph @ 0:48:45 (7/2-s) 20.2mph @ 0:48:45 (1s) 22.4mph @ 0:48:47 (3s) 31.3mph @ 0:48:50 (60s) 29.6mph @ 0:48:26 (120s)	8793 / 32.7mph	46.1mph at 0:48:58 46.0mph @ 0:48:58 (0.1s) 44.3mph @ 0:48:56 (7/2-s) 41.8mph @ 0:48:53 (1s) 39.1mph @ 0:48:53 (3s) 26.8mph @ 0:48:21 (60s) 26.2mph @ 0:48:09 (120s)	14.4mph at 0:48:12 15.0mph @ 0:48:37 (7/2-s) 15.6mph @ 0:48:37 (1s) 18.4mph @ 0:48:27 (3s) 25.0mph @ 0:48:50 (60s) 24.5mph @ 0:48:37 (120s)	14552 / 25.7mph
2022-01-29 07:48:14 PM EST  2022-01-29 07:47:10 PM EST to 2022-01-29 07:48:10 PM EST (60s)	986.60mb	4.70V	22.9°F 100%	34.0°F	NNW (344°)	47.6mph at 0:47:52 47.2mph @ 0:47:52 (0.1s) 46.4mph @ 0:47:53 (7/2-s) 45.6mph @ 0:47:53 (1s) 43.0mph @ 0:47:42 (3s) 31.6mph @ 0:48:09 (60s) 30.2mph @ 0:48:04 (120s)	20.3mph at 0:47:27 20.5mph @ 0:47:27 (0.1s) 20.8mph @ 0:47:28 (7/2-s) 21.2mph @ 0:47:29 (1s) 26.6mph @ 0:47:32 (60s) 28.5mph @ 0:47:33 (120s)	2503 / 31.7mph	49.6mph at 0:47:40 49.0mph @ 0:47:40 (0.1s) 48.0mph @ 0:47:55 (7/2-s) 47.1mph @ 0:47:40 (1s) 44.1mph @ 0:47:42 (3s) 31.4mph @ 0:48:09 (60s) 30.2mph @ 0:48:00 (120s)	11.3mph at 0:47:27 11.3mph @ 0:47:27 (0.1s) 13.4mph @ 0:47:28 (7/2-s) 14.2mph @ 0:47:28 (1s) 16.8mph @ 0:47:29 (3s) 26.8mph @ 0:47:32 (60s) 28.6mph @ 0:47:32 (120s)	8442 / 31.4mph	49.4mph at 0:47:52 49.3mph @ 0:47:52 (0.1s) 46.2mph @ 0:47:53 (7/2-s) 42.5mph @ 0:47:40 (1s) 38.9mph @ 0:47:41 (3s) 26.6mph @ 0:48:09 (60s) 25.7mph @ 0:48:02 (120s)	14.8mph at 0:47:31 15.9mph @ 0:47:27 (7/2-s) 16.3mph @ 0:47:28 (1s) 17.8mph @ 0:47:29 (3s) 22.6mph @ 0:47:32 (60s) 23.9mph @ 0:47:32 (120s)	15040 / 26.6mph
2022-01-29 07:47:14 PM EST  2022-01-29 07:46:10 PM EST to 2022-01-29 07:47:10 PM EST (60s)	986.65mb	4.71V	22.9°F 100%	34.0°F	NNW (343°)	42.3mph at 0:46:11 42.2mph @ 0:46:11 (0.1s) 41.6mph @ 0:46:12 (7/2-s) 41.1mph @ 0:46:12 (1s) 37.9mph @ 0:46:12 (3s) 31.3mph @ 0:46:24 (60s) 29.9mph @ 0:46:54 (120s)	21.2mph at 0:46:58 21.5mph @ 0:46:58 (7/2-s) 21.7mph @ 0:46:59 (1s) 22.7mph @ 0:46:59 (3s) 28.3mph @ 0:47:09 (60s) 28.9mph @ 0:46:21 (120s)	2228 / 28.4mph	43.3mph at 0:46:10 43.1mph @ 0:46:10 (0.1s) 42.4mph @ 0:46:11 (7/2-s) 42.0mph @ 0:46:11 (1s) 37.7mph @ 0:46:12 (3s) 31.4mph @ 0:46:24 (60s) 30.1mph @ 0:46:52 (120s)	18.6mph at 0:46:53 18.7mph @ 0:46:53 (0.1s) 19.7mph @ 0:46:53 (7/2-s) 20.4mph @ 0:46:54 (1s) 23.0mph @ 0:46:55 (3s) 28.7mph @ 0:47:10 (60s) 29.1mph @ 0:46:21 (120s)	7719 / 28.7mph	41.5mph at 0:46:11 40.0mph @ 0:46:12 (7/2-s) 38.5mph @ 0:46:12 (1s) 33.1mph @ 0:46:12 (3s) 25.7mph @ 0:46:24 (60s) 24.8mph @ 0:46:54 (120s)	12.7mph at 0:46:40 13.0mph @ 0:46:41 (7/2-s) 14.3mph @ 0:46:41 (1s) 16.2mph @ 0:46:41 (3s) 24.4mph @ 0:47:09 (60s) 24.1mph @ 0:46:19 (120s)	13777 / 24.4mph



2022-01-29 07:39:10 PM EST to 2022-01-29 07:40:10 PM EST (60s)						52.9mph @ 0:39:24 (1s) 50.6mph @ 0:39:40 (3s) 41.5mph @ 0:39:45 (60s) 40.2mph @ 0:39:45 (120s)	(1s) 23.9mph @ 0:39:58 (3s) 36.8mph @ 0:39:18 (60s) 37.3mph @ 0:39:10 (120s)		54.2mph @ 0:39:39 (1s) 51.5mph @ 0:39:39 (3s) 41.6mph @ 0:39:44 (60s) 40.4mph @ 0:39:45 (120s)	(1/2-s) 20.1mph @ 0:39:57 (1s) 22.6mph @ 0:39:58 (3s) 37.1mph @ 0:39:10 (60s) 37.4mph @ 0:39:10 (120s)		51.6mph @ 0:39:24 (1s) 48.3mph @ 0:39:25 (3s) 34.8mph @ 0:39:52 (60s) 33.0mph @ 0:39:51 (120s)	(1s) 20.0mph @ 0:39:55 (3s) 29.6mph @ 0:38:15 (60s) 30.1mph @ 0:39:10 (120s)	
2022-01-29 07:39:15 PM EST  2022-01-29 07:38:10 PM EST to 2022-01-29 07:39:10 PM EST (60s)	985.83mb	4.70V	22.8°F 99%	34.0°F	NNW (347°)	51.5mph at 0:39:03 51.3mph @ 0:39:03 (0.1s) 50.7mph @ 0:39:04 (1/2-s) 50.0mph @ 0:39:04 (1s) 47.2mph @ 0:39:04 (3s) 39.0mph @ 0:38:51 (60s) 37.3mph @ 0:39:09 (120s)	23.0mph at 0:38:32 23.2mph @ 0:38:32 (1/2-s) 23.6mph @ 0:38:32 (1s) 26.4mph @ 0:38:33 (3s) 36.6mph @ 0:39:00 (60s) 35.7mph @ 0:38:10 (120s)	2945 / 37.0mph	52.7mph at 0:39:03 52.6mph @ 0:39:03 (0.1s) 51.8mph @ 0:39:03 (1/2-s) 51.3mph @ 0:39:04 (1s) 47.8mph @ 0:39:04 (3s) 39.4mph @ 0:38:47 (60s) 37.4mph @ 0:39:09 (120s)	21.0mph at 0:38:31 21.1mph @ 0:38:31 (0.1s) 21.7mph @ 0:38:31 (1/2-s) 22.3mph @ 0:38:32 (1s) 26.4mph @ 0:38:33 (3s) 36.7mph @ 0:38:59 (60s) 35.7mph @ 0:38:10 (120s)	9998 / 37.1mph	49.9mph at 0:39:03 49.7mph @ 0:39:03 (0.1s) 47.7mph @ 0:39:03 (1/2-s) 46.3mph @ 0:38:17 (1s) 40.1mph @ 0:39:05 (3s) 31.9mph @ 0:38:19 (60s) 30.2mph @ 0:39:05 (120s)	15.9mph at 0:38:31 16.1mph @ 0:38:32 (1/2-s) 17.0mph @ 0:38:32 (1s) 20.6mph @ 0:38:32 (3s) 29.2mph @ 0:38:59 (60s) 29.2mph @ 0:38:10 (120s)	16822 / 29.7mph
2022-01-29 07:38:14 PM EST  2022-01-29 07:37:10 PM EST to 2022-01-29 07:38:10 PM EST (60s)	986.05mb	4.71V	22.9°F 100%	34.0°F	N (351°)	60.0mph at 0:37:56 59.8mph @ 0:37:56 (0.1s) 58.4mph @ 0:37:56 (1/2-s) 57.2mph @ 0:37:56 (1s) 55.4mph @ 0:37:56 (3s) 37.6mph @ 0:38:09 (60s) 35.7mph @ 0:38:09 (120s)	21.6mph at 0:37:33 21.8mph @ 0:37:33 (1/2-s) 22.1mph @ 0:37:33 (1s) 24.1mph @ 0:37:34 (3s) 33.6mph @ 0:37:45 (60s) 32.8mph @ 0:37:46 (120s)	3000 / 37.6mph	61.3mph at 0:37:52 60.9mph @ 0:37:53 (0.1s) 59.1mph @ 0:37:53 (1/2-s) 58.8mph @ 0:37:53 (1s) 56.7mph @ 0:37:54 (3s) 37.8mph @ 0:38:09 (60s) 35.7mph @ 0:38:09 (120s)	18.0mph at 0:37:32 18.1mph @ 0:37:32 (0.1s) 18.5mph @ 0:37:32 (1/2-s) 18.9mph @ 0:37:32 (1s) 21.3mph @ 0:37:33 (3s) 33.3mph @ 0:37:45 (60s) 32.9mph @ 0:37:46 (120s)	10191 / 37.8mph	57.6mph at 0:37:56 57.4mph @ 0:37:56 (0.1s) 54.3mph @ 0:37:56 (1/2-s) 53.6mph @ 0:37:56 (1s) 43.8mph @ 0:37:58 (3s) 30.8mph @ 0:38:03 (60s) 29.2mph @ 0:38:09 (120s)	12.7mph at 0:37:33 12.9mph @ 0:37:33 (1/2-s) 13.7mph @ 0:37:33 (1s) 17.4mph @ 0:37:34 (3s) 27.6mph @ 0:37:19 (60s) 27.3mph @ 0:37:44 (120s)	17359 / 30.6mph
2022-01-29 07:37:14 PM EST  2022-01-29 07:36:10 PM EST to 2022-01-29 07:37:10 PM EST (60s)	986.03mb	4.72V	22.9°F 100%	34.1°F	NNW (346°)	49.1mph at 0:37:03 48.6mph @ 0:37:03 (0.1s) 47.5mph @ 0:37:03 (1/2-s) 46.0mph @ 0:37:03 (1s) 43.0mph @ 0:37:04 (3s) 33.8mph @ 0:37:09 (60s) 33.6mph @ 0:37:09 (120s)	20.5mph at 0:36:55 20.9mph @ 0:36:55 (1/2-s) 21.4mph @ 0:36:55 (1s) 22.6mph @ 0:36:55 (3s) 30.8mph @ 0:36:56 (60s) 31.8mph @ 0:36:42 (120s)	2683 / 33.8mph	53.7mph at 0:36:15 53.1mph @ 0:36:15 (0.1s) 50.4mph @ 0:36:15 (1/2-s) 48.0mph @ 0:37:03 (1s) 43.6mph @ 0:37:03 (3s) 34.4mph @ 0:36:16 (60s) 33.8mph @ 0:37:09 (120s)	16.5mph at 0:36:53 16.6mph @ 0:36:53 (0.1s) 17.1mph @ 0:36:53 (1/2-s) 18.0mph @ 0:36:53 (1s) 21.2mph @ 0:36:54 (3s) 30.9mph @ 0:36:57 (60s) 32.1mph @ 0:36:42 (120s)	9056 / 33.7mph	43.6mph at 0:36:42 43.5mph @ 0:36:42 (0.1s) 41.7mph @ 0:36:58 (1/2-s) 40.5mph @ 0:36:59 (1s) 36.3mph @ 0:37:00 (3s) 28.3mph @ 0:36:16 (60s) 28.1mph @ 0:37:09 (120s)	15.3mph at 0:36:55 15.8mph @ 0:36:55 (1/2-s) 16.5mph @ 0:36:55 (1s) 19.7mph @ 0:36:55 (3s) 25.8mph @ 0:36:56 (60s) 26.5mph @ 0:36:44 (120s)	15782 / 27.9mph
2022-01-29 07:36:14 PM EST  2022-01-29 07:35:10 PM EST to 2022-01-29 07:36:10 PM EST (60s)	986.27mb	4.71V	23.0°F 100%	34.1°F	NNW (340°)	47.4mph at 0:35:17 47.1mph @ 0:35:17 (0.1s) 46.2mph @ 0:35:21 (1/2-s) 45.8mph @ 0:35:22 (1s) 42.0mph @ 0:35:23 (3s) 33.7mph @ 0:36:02 (60s) 37.0mph @ 0:35:10 (120s)	21.8mph at 0:36:07 22.2mph @ 0:36:07 (1/2-s) 22.8mph @ 0:36:07 (1s) 23.8mph @ 0:36:09 (3s) 31.3mph @ 0:35:20 (60s) 32.6mph @ 0:36:09 (120s)	2651 / 33.4mph	52.4mph at 0:35:21 52.0mph @ 0:35:21 (0.1s) 50.4mph @ 0:35:21 (1/2-s) 49.0mph @ 0:35:22 (1s) 43.3mph @ 0:35:23 (3s) 34.3mph @ 0:36:02 (60s) 37.0mph @ 0:35:10 (120s)	20.0mph at 0:36:09 20.1mph @ 0:35:09 (0.1s) 20.8mph @ 0:36:09 (1/2-s) 21.8mph @ 0:36:09 (1s) 23.1mph @ 0:36:09 (3s) 31.1mph @ 0:35:20 (60s) 32.9mph @ 0:36:09 (120s)	9138 / 34.0mph	48.6mph at 0:35:17 48.5mph @ 0:35:17 (0.1s) 46.1mph @ 0:35:18 (1/2-s) 42.6mph @ 0:35:18 (1s) 35.6mph @ 0:35:24 (3s) 28.3mph @ 0:36:09 (60s) 31.8mph @ 0:35:10 (120s)	15.2mph at 0:35:48 16.1mph @ 0:35:48 (1/2-s) 17.9mph @ 0:36:09 (1s) 18.7mph @ 0:35:10 (3s) 25.3mph @ 0:35:21 (60s) 26.9mph @ 0:36:09 (120s)	15994 / 28.3mph
2022-01-29 07:35:14 PM EST  2022-01-29 07:34:10 PM EST to 2022-01-29 07:35:10 PM EST (60s)	986.38mb	4.71V	23.0°F 100%	34.1°F	NNW (348°)	47.7mph at 0:34:41 47.4mph @ 0:34:41 (0.1s) 46.7mph @ 0:34:41 (1/2-s) 46.0mph @ 0:34:42 (1s) 43.1mph @ 0:34:42 (3s) 42.2mph @ 0:34:10 (60s) 44.5mph @ 0:34:10 (120s)	21.9mph at 0:34:59 22.1mph @ 0:34:58 (1/2-s) 22.2mph @ 0:34:59 (1s) 22.4mph @ 0:35:00 (3s) 31.8mph @ 0:35:10 (60s) 37.0mph @ 0:35:10 (120s)	2519 / 31.9mph	52.6mph at 0:34:14 52.3mph @ 0:34:14 (0.1s) 51.0mph @ 0:34:14 (1/2-s) 48.9mph @ 0:34:14 (1s) 44.4mph @ 0:34:42 (3s) 42.2mph @ 0:34:10 (60s) 44.5mph @ 0:34:14 (120s)	14.8mph at 0:34:10 18.8mph @ 0:34:10 (0.1s) 20.1mph @ 0:34:10 (1/2-s) 21.1mph @ 0:35:01 (1s) 22.6mph @ 0:35:01 (3s) 31.8mph @ 0:35:09 (60s) 37.0mph @ 0:35:09 (120s)	8568 / 31.9mph	42.9mph at 0:34:35 42.8mph @ 0:34:35 (0.1s) 42.1mph @ 0:34:36 (1/2-s) 41.6mph @ 0:34:36 (1s) 37.8mph @ 0:34:38 (3s) 38.0mph @ 0:34:10 (60s) 39.9mph @ 0:34:12 (120s)	14.8mph at 0:34:54 15.5mph @ 0:34:54 (1/2-s) 16.2mph @ 0:34:54 (1s) 17.9mph @ 0:34:56 (3s) 25.6mph @ 0:35:09 (60s) 31.8mph @ 0:35:09 (120s)	14487 / 25.6mph
2022-01-29 07:34:14 PM EST  2022-01-29 07:33:10 PM EST to 2022-01-29 07:34:10 PM EST	986.07mb	4.73V	22.9°F 100%	34.1°F	N (0°)	56.0mph at 0:33:37 55.7mph @ 0:33:37 (0.1s) 54.8mph @ 0:33:38 (1/2-s) 54.4mph @ 0:33:36 (1s) 53.7mph @ 0:33:38 (3s) 48.0mph @ 0:33:37	21.8mph at 0:33:57 22.2mph @ 0:33:58 (1/2-s) 22.7mph @ 0:33:58 (1s) 25.5mph @ 0:33:59 (3s) 42.2mph @ 0:34:09 (60s) 39.6mph @ 0:33:10	3388 / 42.3mph	58.4mph at 0:33:37 58.1mph @ 0:33:37 (0.1s) 57.0mph @ 0:33:35 (1/2-s) 56.3mph @ 0:33:36 (1s) 54.9mph @ 0:33:38 (3s) 48.3mph @ 0:33:38	18.3mph at 0:33:57 18.4mph @ 0:33:57 (0.1s) 19.1mph @ 0:33:57 (1/2-s) 19.4mph @ 0:33:58 (1s) 24.3mph @ 0:33:59 (3s) 42.2mph @ 0:34:09	11393 / 42.3mph	53.6mph at 0:33:36 53.5mph @ 0:33:36 (0.1s) 53.0mph @ 0:33:36 (1/2-s) 52.7mph @ 0:33:36 (1s) 51.2mph @ 0:33:38 (3s) 44.5mph @ 0:33:38	15.4mph at 0:33:57 15.9mph @ 0:33:58 (1/2-s) 17.2mph @ 0:33:58 (1s) 19.7mph @ 0:33:59 (3s) 38.0mph @ 0:34:09 (60s) 34.3mph @ 0:33:10	21608 / 38.0mph

(60s)						(60s) 44.6mph @ 0:34:04 (120s)	(120s)		(60s) 44.6mph @ 0:34:03 (120s)	(60s) 39.8mph @ 0:33:10 (120s)	(60s) 39.8mph @ 0:34:09 (120s)	(120s)		
2022-01-29 07:33:14 PM EST	985.89mb	4.70V	22.9°F 100%	34.1°F	N (1°)	60.9mph at 0:32:44 60.7mph @ 0:32:44 (0.1s) 59.7mph @ 0:32:44 (1/2-s) 58.2mph @ 0:32:44 (1s) 56.6mph @ 0:32:50 (3s) 46.7mph @ 0:33:09 (60s) 39.7mph @ 0:33:03 (120s)	28.2mph at 0:32:32 29.5mph @ 0:32:32 (1/2-s) 30.3mph @ 0:32:32 (1s) 31.5mph @ 0:32:32 (3s) 32.5mph @ 0:32:10 (60s) 34.5mph @ 0:32:14 (120s)	3757 / 46.7mph	63.6mph at 0:32:44 63.3mph @ 0:32:44 (0.1s) 61.4mph @ 0:32:44 (1/2-s) 59.1mph @ 0:32:44 (1s) 57.5mph @ 0:32:50 (3s) 46.7mph @ 0:33:09 (60s) 39.8mph @ 0:33:02 (120s)	24.0mph at 0:32:32 24.5mph @ 0:32:32 (0.1s) 27.0mph @ 0:32:30 (1/2-s) 28.9mph @ 0:32:30 (1s) 31.0mph @ 0:32:32 (3s) 32.8mph @ 0:32:10 (60s) 34.6mph @ 0:32:14 (120s)	12617 / 46.8mph	59.8mph at 0:32:44 59.6mph @ 0:32:44 (0.1s) 57.7mph @ 0:32:44 (1/2-s) 55.9mph @ 0:32:45 (1s) 54.7mph @ 0:32:50 (3s) 43.1mph @ 0:33:09 (60s) 34.3mph @ 0:33:09 (120s)	20.5mph at 0:32:29 22.1mph @ 0:32:29 (1/2-s) 23.0mph @ 0:32:30 (1s) 23.7mph @ 0:32:32 (3s) 26.9mph @ 0:32:10 (60s) 28.9mph @ 0:32:14 (120s)	23729 / 41.7mph
2022-01-29 07:32:14 PM EST	985.96mb	4.69V	22.9°F 100%	34.1°F	NNW (345°)	53.8mph at 0:32:04 53.5mph @ 0:32:04 (0.1s) 52.8mph @ 0:32:04 (1/2-s) 52.0mph @ 0:32:05 (1s) 48.3mph @ 0:32:06 (3s) 36.9mph @ 0:31:10 (60s) 36.0mph @ 0:31:28 (120s)	19.5mph at 0:31:56 20.1mph @ 0:31:56 (1/2-s) 20.6mph @ 0:31:56 (1s) 22.1mph @ 0:31:58 (3s) 32.5mph @ 0:32:09 (60s) 34.4mph @ 0:32:00 (120s)	2583 / 32.6mph	55.7mph at 0:32:04 55.4mph @ 0:32:04 (0.1s) 53.6mph @ 0:32:04 (1/2-s) 53.1mph @ 0:32:05 (1s) 49.7mph @ 0:32:06 (3s) 37.0mph @ 0:31:10 (60s) 36.4mph @ 0:31:28 (120s)	17.2mph at 0:31:56 17.2mph @ 0:31:56 (0.1s) 17.9mph @ 0:31:56 (1/2-s) 18.7mph @ 0:31:56 (1s) 20.4mph @ 0:31:58 (3s) 32.7mph @ 0:32:09 (60s) 34.6mph @ 0:32:00 (120s)	8835 / 32.8mph	52.4mph at 0:32:04 52.3mph @ 0:32:04 (0.1s) 51.0mph @ 0:32:04 (1/2-s) 47.9mph @ 0:32:04 (1s) 40.9mph @ 0:32:06 (3s) 31.6mph @ 0:31:10 (60s) 30.5mph @ 0:31:28 (120s)	10.6mph at 0:31:33 10.9mph @ 0:31:33 (1/2-s) 12.4mph @ 0:31:33 (1s) 15.9mph @ 0:31:35 (3s) 26.9mph @ 0:32:09 (60s) 29.1mph @ 0:32:00 (120s)	15224 / 26.9mph
2022-01-29 07:31:14 PM EST	985.49mb	4.72V	23.0°F 100%	34.1°F	N (352°)	51.3mph at 0:30:10 51.2mph @ 0:30:10 (0.1s) 50.6mph @ 0:30:10 (1/2-s) 49.4mph @ 0:30:11 (1s) 48.3mph @ 0:31:05 (3s) 37.1mph @ 0:31:08 (60s) 35.5mph @ 0:31:09 (120s)	20.7mph at 0:30:35 21.2mph @ 0:30:35 (1/2-s) 21.8mph @ 0:30:35 (1s) 23.1mph @ 0:30:36 (3s) 34.1mph @ 0:30:10 (60s) 32.6mph @ 0:30:10 (120s)	2939 / 36.9mph	53.7mph at 0:30:10 53.4mph @ 0:30:10 (0.1s) 52.4mph @ 0:30:10 (1/2-s) 50.7mph @ 0:30:11 (1s) 49.7mph @ 0:31:05 (3s) 37.2mph @ 0:31:08 (60s) 35.9mph @ 0:31:08 (120s)	17.6mph at 0:30:34 17.7mph @ 0:30:34 (0.1s) 18.4mph @ 0:30:34 (1/2-s) 20.1mph @ 0:30:34 (1s) 22.1mph @ 0:30:36 (3s) 34.4mph @ 0:30:47 (60s) 33.3mph @ 0:30:10 (120s)	9972 / 37.0mph	51.5mph at 0:30:10 51.5mph @ 0:30:10 (0.1s) 50.4mph @ 0:30:10 (1/2-s) 48.5mph @ 0:30:11 (1s) 46.0mph @ 0:30:11 (3s) 31.9mph @ 0:31:08 (60s) 30.1mph @ 0:31:09 (120s)	17.3mph at 0:30:34 17.9mph @ 0:30:34 (1/2-s) 19.1mph @ 0:30:34 (1s) 21.7mph @ 0:30:34 (3s) 28.5mph @ 0:30:10 (60s) 27.6mph @ 0:30:10 (120s)	17937 / 31.6mph
2022-01-29 07:30:14 PM EST	985.67mb	4.72V	23.0°F 100%	34.1°F	N (350°)	48.8mph at 0:30:08 48.6mph @ 0:30:08 (0.1s) 48.2mph @ 0:30:09 (1/2-s) 47.6mph @ 0:30:09 (1s) 44.4mph @ 0:30:09 (3s) 34.1mph @ 0:30:09 (60s) 32.6mph @ 0:30:09 (120s)	18.8mph at 0:29:53 19.5mph @ 0:29:53 (1/2-s) 20.7mph @ 0:29:53 (1s) 23.3mph @ 0:29:53 (3s) 29.9mph @ 0:29:31 (60s) 30.2mph @ 0:29:10 (120s)	2709 / 34.1mph	50.4mph at 0:30:08 50.3mph @ 0:30:08 (0.1s) 49.8mph @ 0:30:08 (1/2-s) 49.4mph @ 0:30:09 (1s) 45.8mph @ 0:30:09 (3s) 34.7mph @ 0:30:09 (60s) 33.4mph @ 0:29:49 (120s)	18.0mph at 0:29:53 18.1mph @ 0:29:53 (0.1s) 19.2mph @ 0:29:53 (1/2-s) 19.9mph @ 0:29:53 (1s) 23.1mph @ 0:29:53 (3s) 30.4mph @ 0:29:30 (60s) 31.0mph @ 0:30:10 (120s)	9348 / 34.7mph	47.8mph at 0:30:08 47.6mph @ 0:30:08 (0.1s) 47.1mph @ 0:30:08 (1/2-s) 46.3mph @ 0:30:09 (1s) 42.8mph @ 0:30:09 (3s) 28.5mph @ 0:30:09 (60s) 27.6mph @ 0:30:09 (120s)	16.2mph at 0:29:20 17.0mph @ 0:29:20 (1/2-s) 17.7mph @ 0:29:58 (1s) 20.9mph @ 0:29:53 (3s) 25.4mph @ 0:29:31 (60s) 25.5mph @ 0:29:10 (120s)	16167 / 28.6mph
2022-01-29 07:29:14 PM EST	985.49mb	4.71V	23.0°F 100%	34.1°F	NNW (345°)	50.5mph at 0:28:25 50.3mph @ 0:28:25 (0.1s) 50.1mph @ 0:28:25 (1/2-s) 49.3mph @ 0:28:26 (1s) 47.3mph @ 0:28:26 (3s) 32.2mph @ 0:28:35 (60s) 30.2mph @ 0:29:09 (120s)	18.9mph at 0:28:41 19.3mph @ 0:28:41 (1/2-s) 19.6mph @ 0:28:41 (1s) 20.0mph @ 0:28:41 (3s) 26.9mph @ 0:28:10 (60s) 26.9mph @ 0:28:10 (120s)	2491 / 31.5mph	53.3mph at 0:28:25 53.2mph @ 0:28:25 (0.1s) 52.5mph @ 0:28:25 (1/2-s) 50.8mph @ 0:28:26 (1s) 48.4mph @ 0:28:25 (3s) 33.0mph @ 0:28:34 (60s) 31.0mph @ 0:29:09 (120s)	17.4mph at 0:28:35 17.5mph @ 0:28:35 (0.1s) 18.1mph @ 0:28:35 (1/2-s) 19.5mph @ 0:28:36 (1s) 22.0mph @ 0:28:41 (3s) 30.1mph @ 0:28:10 (60s) 28.1mph @ 0:28:10 (120s)	8587 / 31.9mph	48.3mph at 0:28:25 48.1mph @ 0:28:25 (0.1s) 47.4mph @ 0:28:25 (1/2-s) 46.3mph @ 0:28:26 (1s) 43.3mph @ 0:28:26 (3s) 26.8mph @ 0:28:48 (60s) 25.5mph @ 0:29:09 (120s)	14.4mph at 0:28:35 14.8mph @ 0:28:35 (1/2-s) 15.3mph @ 0:28:35 (1s) 19.9mph @ 0:28:37 (3s) 24.1mph @ 0:28:13 (60s) 22.7mph @ 0:28:12 (120s)	15104 / 26.7mph
2022-01-29 07:28:14 PM EST	986.04mb	4.72V	23.0°F 100%	34.1°F	NNW (341°)	37.8mph at 0:28:03 37.7mph @ 0:28:03 (0.1s) 37.3mph @ 0:28:03 (1/2-s) 36.9mph @ 0:28:03 (1s) 35.3mph @ 0:28:04 (3s) 28.9mph @ 0:28:08 (60s) 26.9mph @ 0:28:08 (120s)	21.3mph at 0:27:09 21.5mph @ 0:27:09 (1/2-s) 21.9mph @ 0:27:09 (1s) 23.3mph @ 0:27:10 (3s) 24.8mph @ 0:27:09 (60s) 25.2mph @ 0:27:44 (120s)	2278 / 29.0mph	41.9mph at 0:27:52 41.7mph @ 0:27:52 (0.1s) 40.8mph @ 0:27:52 (1/2-s) 39.6mph @ 0:27:52 (1s) 36.3mph @ 0:28:04 (3s) 30.1mph @ 0:28:08 (60s) 28.1mph @ 0:28:08 (120s)	13.6mph at 0:27:09 18.2mph @ 0:27:09 (0.1s) 22.0mph @ 0:27:09 (1/2-s) 22.9mph @ 0:27:09 (1s) 24.5mph @ 0:27:10 (3s) 26.1mph @ 0:27:09 (60s) 26.2mph @ 0:27:44 (120s)	8095 / 30.1mph	35.0mph at 0:27:57 34.0mph @ 0:27:58 (1/2-s) 33.7mph @ 0:27:58 (1s) 32.1mph @ 0:27:59 (3s) 24.4mph @ 0:28:04 (60s) 22.8mph @ 0:28:04 (120s)	14.7mph at 0:27:15 15.4mph @ 0:27:15 (1/2-s) 16.1mph @ 0:27:40 (1s) 19.0mph @ 0:27:40 (3s) 21.2mph @ 0:27:09 (60s) 21.7mph @ 0:27:43 (120s)	13698 / 24.3mph





2022-01-29 07:20:09 PM EST to 2022-01-29 07:21:09 PM EST (60s)						50.1mph @ 0:20:48 (1s) 48.0mph @ 0:20:49 (3s) 38.4mph @ 0:20:09 (60s) 39.1mph @ 0:20:28 (120s)	(1s) 21.7mph @ 0:20:13 (5s) 34.8mph @ 0:20:23 (60s) 37.8mph @ 0:20:58 (120s)		52.4mph @ 0:20:27 (1s) 49.5mph @ 0:20:27 (3s) 39.0mph @ 0:20:09 (60s) 39.5mph @ 0:20:27 (120s)	(1s) 19.8mph @ 0:20:12 (1s) 20.9mph @ 0:20:13 (3s) 35.2mph @ 0:21:04 (60s) 38.1mph @ 0:20:58 (120s)		50.0mph @ 0:20:48 (1s) 44.8mph @ 0:20:49 (3s) 33.1mph @ 0:21:04 (60s) 33.2mph @ 0:20:27 (120s)	(1s) 18.1mph @ 0:20:13 (5s) 28.6mph @ 0:20:23 (60s) 32.2mph @ 0:20:53 (120s)		
2022-01-29 07:20:14 PM EST	985.97mb	4.72V	23.4°F 100%	34.1°F	N (351°)	60.2mph at 0:19:18 59.8mph @ 0:19:18 (0.1s) 59.5mph @ 0:19:18 (1s) 59.0mph @ 0:19:18 (1s) 55.9mph @ 0:19:20 (3s) 42.8mph @ 0:19:25 (60s) 39.1mph @ 0:20:07 (120s)	22.7mph at 0:19:51 23.0mph @ 0:19:51 (1s) 23.6mph @ 0:19:52 (1s) 27.5mph @ 0:19:52 (3s) 38.1mph @ 0:20:01 (60s) 35.4mph @ 0:19:09 (120s)	3069 / 38.5mph	63.9mph at 0:19:17 63.5mph @ 0:19:17 (0.1s) 62.9mph @ 0:19:18 (1s) 62.2mph @ 0:19:18 (1s) 57.8mph @ 0:19:20 (3s) 43.1mph @ 0:19:25 (60s) 39.5mph @ 0:20:07 (120s)	16.9mph at 0:19:29 17.1mph @ 0:19:29 (0.1s) 18.3mph @ 0:19:30 (1s) 19.8mph @ 0:19:30 (1s) 26.2mph @ 0:19:31 (3s) 38.4mph @ 0:19:58 (60s) 35.6mph @ 0:19:09 (120s)	10515 / 39.0mph	54.3mph at 0:19:20 54.2mph @ 0:19:20 (0.1s) 53.7mph @ 0:19:20 (1s) 53.5mph @ 0:19:21 (1s) 51.9mph @ 0:19:21 (3s) 37.3mph @ 0:19:26 (60s) 33.2mph @ 0:20:07 (120s)	17.4mph at 0:19:30 17.6mph @ 0:19:30 (1s) 19.0mph @ 0:19:30 (1s) 22.5mph @ 0:19:32 (3s) 31.5mph @ 0:20:05 (60s) 30.2mph @ 0:19:09 (120s)	18076 / 31.9mph	
2022-01-29 07:19:14 PM EST	985.94mb	4.71V	23.3°F 100%	34.2°F	N (359°)	55.4mph at 0:18:43 55.0mph @ 0:18:43 (0.1s) 53.9mph @ 0:18:43 (1s) 53.7mph @ 0:18:43 (1s) 51.5mph @ 0:18:45 (3s) 39.8mph @ 0:19:07 (60s) 35.9mph @ 0:18:58 (120s)	27.0mph at 0:18:09 27.9mph @ 0:18:13 (1s) 28.9mph @ 0:18:13 (1s) 31.6mph @ 0:18:09 (3s) 31.2mph @ 0:18:13 (3s) 40.0mph @ 0:19:07 (60s) 36.1mph @ 0:18:10 (120s)	3166 / 39.6mph	56.8mph at 0:18:43 56.5mph @ 0:18:43 (0.1s) 55.0mph @ 0:18:42 (1s) 54.8mph @ 0:18:43 (1s) 51.7mph @ 0:18:45 (3s) 40.0mph @ 0:19:07 (60s) 36.1mph @ 0:18:58 (120s)	19.7mph at 0:19:08 19.9mph @ 0:19:08 (0.1s) 21.0mph @ 0:19:08 (1s) 23.3mph @ 0:18:59 (1s) 31.3mph @ 0:19:08 (3s) 31.3mph @ 0:18:10 (60s) 31.9mph @ 0:18:10 (120s)	10717 / 39.8mph	55.5mph at 0:18:42 55.2mph @ 0:18:42 (0.1s) 54.0mph @ 0:18:42 (1s) 53.5mph @ 0:18:43 (1s) 44.9mph @ 0:18:34 (3s) 34.6mph @ 0:19:07 (60s) 30.7mph @ 0:18:59 (120s)	18.6mph at 0:18:10 19.8mph @ 0:18:10 (1s) 21.0mph @ 0:18:10 (1s) 23.6mph @ 0:18:11 (3s) 25.9mph @ 0:18:11 (60s) 25.8mph @ 0:18:09 (120s)	19575 / 34.5mph	
2022-01-29 07:18:14 PM EST	985.83mb	4.71V	23.1°F 100%	34.1°F	NNW (348°)	49.7mph at 0:17:46 49.5mph @ 0:17:46 (0.1s) 48.1mph @ 0:17:46 (1s) 46.6mph @ 0:17:46 (1s) 42.4mph @ 0:17:48 (3s) 33.1mph @ 0:17:59 (60s) 33.5mph @ 0:17:10 (120s)	18.3mph at 0:17:20 18.6mph @ 0:17:20 (0.1s) 19.1mph @ 0:17:21 (1s) 20.6mph @ 0:17:22 (3s) 31.0mph @ 0:17:37 (60s) 31.6mph @ 0:17:38 (120s)	2481 / 31.4mph	53.0mph at 0:17:46 52.6mph @ 0:17:46 (0.1s) 49.8mph @ 0:17:46 (1s) 48.8mph @ 0:17:46 (1s) 42.8mph @ 0:17:47 (3s) 33.3mph @ 0:17:59 (60s) 34.4mph @ 0:17:09 (120s)	15.7mph at 0:17:20 15.8mph @ 0:17:20 (0.1s) 16.1mph @ 0:17:20 (1s) 17.0mph @ 0:17:20 (1s) 19.6mph @ 0:17:21 (3s) 31.1mph @ 0:17:37 (60s) 31.9mph @ 0:18:07 (120s)	8463 / 31.5mph	50.9mph at 0:17:46 50.7mph @ 0:17:46 (0.1s) 47.3mph @ 0:17:46 (1s) 43.7mph @ 0:17:46 (1s) 35.4mph @ 0:17:09 (3s) 27.7mph @ 0:17:59 (60s) 27.3mph @ 0:17:11 (120s)	13.5mph at 0:17:25 13.8mph @ 0:17:25 (0.1s) 15.6mph @ 0:17:20 (1s) 18.9mph @ 0:17:21 (3s) 25.6mph @ 0:17:09 (60s) 25.6mph @ 0:17:43 (120s)	14722 / 26.0mph	
2022-01-29 07:17:14 PM EST	985.52mb	4.73V	23.0°F 100%	34.1°F	NNW (346°)	47.5mph at 0:17:03 47.4mph @ 0:17:03 (0.1s) 47.0mph @ 0:17:03 (1s) 46.2mph @ 0:17:03 (1s) 45.0mph @ 0:17:03 (3s) 35.0mph @ 0:16:09 (60s) 34.6mph @ 0:16:12 (120s)	23.0mph at 0:16:48 23.3mph @ 0:16:48 (1s) 23.9mph @ 0:16:48 (1s) 25.3mph @ 0:16:48 (1s) 30.7mph @ 0:16:59 (60s) 33.2mph @ 0:16:59 (120s)	2526 / 31.9mph	49.1mph at 0:17:03 48.9mph @ 0:17:03 (0.1s) 48.3mph @ 0:17:03 (1s) 47.4mph @ 0:17:03 (1s) 46.2mph @ 0:17:03 (3s) 36.4mph @ 0:16:09 (60s) 35.7mph @ 0:16:12 (120s)	20.4mph at 0:16:09 21.8mph @ 0:16:42 (0.1s) 22.8mph @ 0:16:42 (1s) 23.6mph @ 0:16:42 (1s) 25.3mph @ 0:16:43 (3s) 31.4mph @ 0:16:59 (60s) 34.4mph @ 0:16:59 (120s)	8734 / 32.5mph	45.7mph at 0:17:02 45.4mph @ 0:17:02 (0.1s) 44.7mph @ 0:17:03 (1s) 43.9mph @ 0:17:03 (1s) 40.6mph @ 0:17:03 (3s) 29.1mph @ 0:16:09 (60s) 28.9mph @ 0:16:09 (120s)	14.1mph at 0:16:34 15.2mph @ 0:16:34 (1s) 16.9mph @ 0:16:34 (1s) 19.3mph @ 0:16:34 (3s) 24.3mph @ 0:16:59 (60s) 27.0mph @ 0:16:59 (120s)	14471 / 25.6mph	
2022-01-29 07:16:14 PM EST	985.53mb	4.72V	23.1°F 100%	34.1°F	NNW (339°)	47.3mph at 0:15:14 47.2mph @ 0:15:14 (0.1s) 45.9mph @ 0:15:14 (1s) 45.1mph @ 0:15:15 (1s) 43.1mph @ 0:15:15 (3s) 36.5mph @ 0:15:40 (60s) 34.7mph @ 0:16:03 (120s)	26.4mph at 0:15:55 27.4mph @ 0:15:55 (1s) 28.3mph @ 0:15:55 (1s) 29.3mph @ 0:15:45 (3s) 34.1mph @ 0:15:09 (60s) 32.6mph @ 0:15:09 (120s)	2777 / 35.0mph	50.7mph at 0:15:14 50.2mph @ 0:15:14 (0.1s) 48.1mph @ 0:15:14 (1s) 46.4mph @ 0:15:13 (1s) 45.5mph @ 0:15:15 (3s) 37.6mph @ 0:15:40 (60s) 35.8mph @ 0:16:02 (120s)	21.7mph at 0:16:03 21.8mph @ 0:16:03 (0.1s) 24.2mph @ 0:16:03 (1s) 26.3mph @ 0:16:03 (1s) 30.1mph @ 0:15:45 (3s) 34.9mph @ 0:15:09 (60s) 33.0mph @ 0:15:10 (120s)	9815 / 36.5mph	47.5mph at 0:15:13 47.4mph @ 0:15:13 (0.1s) 46.2mph @ 0:15:13 (1s) 44.8mph @ 0:15:13 (1s) 39.9mph @ 0:15:14 (3s) 30.1mph @ 0:15:50 (60s) 29.2mph @ 0:16:03 (120s)	14.0mph at 0:15:44 14.1mph @ 0:15:44 (0.1s) 15.4mph @ 0:15:44 (1s) 21.2mph @ 0:15:45 (3s) 28.7mph @ 0:15:09 (60s) 27.1mph @ 0:15:11 (120s)	16479 / 29.1mph	
2022-01-29 07:15:14 PM EST	985.41mb	4.71V	23.2°F 100%	34.1°F	NNW (339°)	46.0mph at 0:15:02 45.9mph @ 0:15:02 (0.1s) 45.0mph @ 0:14:51 (1s) 44.2mph @ 0:14:52 (1s) 41.6mph @ 0:14:52 (3s) 34.1mph @ 0:15:08 (120s)	25.3mph at 0:14:17 25.7mph @ 0:14:17 (0.1s) 25.3mph @ 0:14:35 (1s) 28.0mph @ 0:14:27 (1s) 30.2mph @ 0:14:30 (60s) 32.1mph @ 0:15:01 (120s)	2706 / 34.1mph	49.8mph at 0:15:02 49.5mph @ 0:15:02 (0.1s) 47.1mph @ 0:15:02 (1s) 45.2mph @ 0:15:03 (1s) 42.3mph @ 0:15:07 (3s) 34.9mph @ 0:15:08 (120s)	16.3mph at 0:14:09 22.1mph @ 0:14:09 (0.1s) 24.1mph @ 0:14:35 (1s) 25.1mph @ 0:14:35 (1s) 27.0mph @ 0:14:09 (3s) 30.5mph @ 0:14:28 (120s)	9396 / 34.9mph	41.5mph at 0:14:59 40.5mph @ 0:14:29 (1s) 39.5mph @ 0:14:59 (1s) 36.3mph @ 0:15:01 (3s) 28.8mph @ 0:15:03 (60s) 27.4mph @ 0:14:32 (120s)	17.4mph at 0:14:34 18.2mph @ 0:14:34 (0.1s) 18.9mph @ 0:14:35 (1s) 20.8mph @ 0:14:35 (3s) 25.1mph @ 0:14:14 (60s) 26.8mph @ 0:14:56 (120s)	16285 / 28.8mph	



2022-01-29 07:08:14 PM EST	985.63mb	4.73V	23.1°F 100%	34.0°F	N (354°)	54.3mph at 0:07:12	25.1mph at 0:07:09	3117 / 39.0mph	58.1mph at 0:07:12	16.8mph at 0:07:09	10589 / 39.3mph	47.3mph at 0:07:49	16.5mph at 0:07:21	17890 / 31.5mph
2022-01-29 07:07:09 PM EST to 2022-01-29 07:08:09 PM EST (60s)						54.0mph @ 0:07:12 (0.1s)	25.7mph @ 0:07:09 (1s)		58.0mph @ 0:07:12 (0.1s)	17.4mph @ 0:07:09 (0.1s)		47.2mph @ 0:07:49 (0.1s)	17.2mph @ 0:07:21 (1s)	
2022-01-29 07:06:09 PM EST to 2022-01-29 07:07:09 PM EST (60s)	985.61mb	4.71V	22.9°F 100%	34.0°F	N (349°)	55.1mph at 0:07:03	20.6mph at 0:06:26	2469 / 31.3mph	58.8mph at 0:07:03	16.5mph at 0:06:35	8473 / 31.5mph	54.7mph at 0:07:03	13.3mph at 0:06:27	14803 / 26.2mph
2022-01-29 07:05:09 PM EST to 2022-01-29 07:06:09 PM EST (60s)	985.78mb	4.72V	22.9°F 100%	34.0°F	NNW (343°)	54.7mph @ 0:07:03 (0.1s)	20.9mph @ 0:06:27 (1s)		58.2mph @ 0:07:03 (0.1s)	16.6mph @ 0:06:35 (0.1s)		54.4mph @ 0:07:03 (0.1s)	13.5mph @ 0:06:27 (1s)	
2022-01-29 07:06:14 PM EST	985.60mb	4.72V	22.9°F 100%	34.0°F	N (351°)	43.6mph at 0:05:20	23.8mph at 0:06:08	2494 / 31.6mph	46.6mph at 0:05:19	21.0mph at 0:05:42	8727 / 32.5mph	40.4mph at 0:05:16	13.3mph at 0:05:37	13933 / 24.7mph
2022-01-29 07:05:09 PM EST to 2022-01-29 07:06:09 PM EST (60s)						43.4mph @ 0:05:20 (0.1s)	24.4mph @ 0:05:45 (1s)		46.2mph @ 0:05:19 (0.1s)	21.1mph @ 0:05:42 (0.1s)		38.0mph @ 0:05:19 (1s)	13.9mph @ 0:05:38 (1s)	
2022-01-29 07:05:14 PM EST	984.97mb	4.69V	22.8°F 100%	34.0°F	N (352°)	53.3mph at 0:04:20	19.2mph at 0:05:01	2899 / 36.4mph	54.4mph at 0:04:20	17.8mph at 0:05:01	10021 / 37.2mph	52.4mph at 0:04:20	11.9mph at 0:05:01	17648 / 31.1mph
2022-01-29 07:04:09 PM EST to 2022-01-29 07:05:09 PM EST (60s)						53.1mph @ 0:04:20 (0.1s)	19.5mph @ 0:05:01 (1s)		54.2mph @ 0:04:28 (0.1s)	17.9mph @ 0:05:01 (0.1s)		52.2mph @ 0:04:20 (0.1s)	12.1mph @ 0:05:01 (1s)	
2022-01-29 07:04:14 PM EST	985.53mb	4.70V	22.8°F 100%	34.0°F	N (358°)	51.1mph at 0:03:20	25.2mph at 0:04:02	2938 / 36.9mph	54.1mph at 0:03:19	20.0mph at 0:04:02	9949 / 36.9mph	51.3mph at 0:03:20	17.2mph at 0:03:59	17495 / 30.9mph
2022-01-29 07:03:09 PM EST to 2022-01-29 07:04:09 PM EST (60s)						50.7mph @ 0:03:20 (0.1s)	26.1mph @ 0:03:35 (1s)		54.0mph @ 0:04:20 (1s)	18.5mph @ 0:05:01 (1s)		51.1mph @ 0:04:20 (1s)	13.3mph @ 0:05:01 (1s)	
2022-01-29 07:03:14 PM EST	985.53mb	4.70V	22.8°F 100%	34.0°F	N (358°)	51.1mph at 0:02:31	21.2mph at 0:02:10	3327 / 41.6mph	57.1mph at 0:02:31	17.9mph at 0:02:10	11326 / 42.0mph	55.3mph at 0:02:39	14.7mph at 0:02:10	21106 / 37.1mph
2022-01-29 07:02:08 PM EST to 2022-01-29 07:03:08 PM EST (60s)						50.7mph @ 0:02:31 (0.1s)	21.6mph @ 0:02:10 (1s)		56.7mph @ 0:02:31 (0.1s)	18.0mph @ 0:02:10 (0.1s)		55.2mph @ 0:02:39 (0.1s)	14.9mph @ 0:02:10 (1s)	

2022-01-29 07:02:14 PM EST  <b>2022-01-29 07:01:08 PM EST to 2022-01-29 07:02:08 PM EST (60s)</b>	985.81mb	4.72V	22.7°F 99%	34.1°F	NNW <b>(344°)</b>	44.0mph at 0:01:35 43.8mph @ 0:01:35 (0.1s) 43.3mph @ 0:01:36 (%s) 42.7mph @ 0:01:34 (1s) 41.9mph @ 0:01:35 (5s) 33.7mph @ 0:01:09 (60s) 34.6mph @ 0:01:08 (120s)	19.8mph at 0:01:59 19.9mph @ 0:01:59 (%s) 20.1mph @ 0:02:00 (1s) 21.5mph @ 0:02:00 (5s) 29.5mph @ 0:02:08 (60s) 31.6mph @ 0:02:03 (120s)	2327 / 29.6mph	46.7mph at 0:01:35 46.5mph @ 0:01:35 (0.1s) 45.1mph @ 0:01:35 (%s) 44.7mph @ 0:01:34 (1s) 43.5mph @ 0:01:35 (5s) 35.0mph @ 0:01:09 (60s) 35.8mph @ 0:01:08 (120s)	16.9mph at 0:01:54 17.1mph @ 0:01:54 (0.1s) 17.6mph @ 0:01:54 (%s) 18.8mph @ 0:02:00 (1s) 20.9mph @ 0:02:00 (5s) 29.9mph @ 0:02:07 (60s) 32.4mph @ 0:02:07 (120s)	8037 / 29.9mph	41.7mph at 0:01:35 40.2mph @ 0:01:35 (%s) 39.3mph @ 0:01:35 (1s) 36.6mph @ 0:01:35 (5s) 26.6mph @ 0:01:09 (60s) 28.0mph @ 0:01:08 (120s)	13.4mph at 0:01:59 13.7mph @ 0:02:00 (%s) 14.3mph @ 0:02:00 (1s) 16.2mph @ 0:02:00 (5s) 24.3mph @ 0:02:07 (60s) 25.5mph @ 0:02:03 (120s)	13722 / 24.3mph
2022-01-29 07:01:14 PM EST  <b>2022-01-29 07:00:08 PM EST to 2022-01-29 07:01:08 PM EST (60s)</b>	985.47mb	4.71V	22.7°F 99%	34.1°F	NNW <b>(341°)</b>	46.4mph at 0:00:38 46.2mph @ 0:00:39 (0.1s) 45.9mph @ 0:00:39 (%s) 45.5mph @ 0:00:39 (1s) 43.8mph @ 0:00:41 (3s) 35.9mph @ 0:00:43 (60s) 36.3mph @ 0:00:43 (120s)	22.9mph at 0:00:58 23.2mph @ 0:00:58 (%s) 23.8mph @ 0:00:58 (1s) 25.2mph @ 0:01:00 (3s) 33.5mph @ 0:01:07 (60s) 34.6mph @ 0:01:08 (120s)	2665 / 33.6mph	48.7mph at 0:00:38 48.5mph @ 0:00:39 (0.1s) 48.2mph @ 0:00:39 (%s) 48.1mph @ 0:00:39 (1s) 45.6mph @ 0:00:40 (3s) 37.5mph @ 0:00:42 (60s) 37.6mph @ 0:00:42 (120s)	20.0mph at 0:00:08 22.7mph @ 0:00:59 (0.1s) 23.6mph @ 0:01:00 (%s) 24.8mph @ 0:01:00 (1s) 26.2mph @ 0:01:00 (3s) 34.8mph @ 0:01:06 (60s) 35.8mph @ 0:01:07 (120s)	9403 / 34.9mph	43.8mph at 0:00:11 43.8mph @ 0:00:11 (0.1s) 40.5mph @ 0:00:12 (%s) 37.6mph @ 0:00:23 (1s) 33.8mph @ 0:00:12 (3s) 29.6mph @ 0:00:08 (60s) 29.6mph @ 0:00:34 (120s)	15.9mph at 0:00:25 16.6mph @ 0:01:01 (%s) 18.3mph @ 0:01:01 (1s) 20.3mph @ 0:00:57 (3s) 26.1mph @ 0:01:03 (60s) 28.0mph @ 0:01:04 (120s)	15014 / 26.6mph
2022-01-29 07:00:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:59:08 PM EST to 2022-01-29 07:00:08 PM EST (60s)</b>	985.43mb	4.72V	23.0°F 100%	34.1°F	NNW <b>(341°)</b>	49.5mph at 23:59:09 49.1mph @ 23:59:09 (0.1s) 48.6mph @ 23:59:09 (%s) 48.1mph @ 23:59:10 (1s) 46.9mph @ 23:59:11 (3s) 37.0mph @ 23:59:36 (60s) 36.9mph @ 23:59:15 (120s)	24.2mph at 23:59:31 24.9mph @ 23:59:31 (%s) 25.6mph @ 23:59:31 (1s) 28.2mph @ 23:59:19 (3s) 35.4mph @ 23:59:08 (60s) 35.3mph @ 23:59:55 (120s)	2834 / 35.6mph	53.0mph at 23:59:09 52.5mph @ 23:59:09 (0.1s) 50.2mph @ 23:59:09 (%s) 49.0mph @ 23:59:10 (1s) 47.4mph @ 23:59:11 (3s) 37.9mph @ 23:59:36 (60s) 37.4mph @ 23:59:15 (120s)	20.0mph at 23:59:31 20.3mph @ 23:59:31 (0.1s) 22.4mph @ 23:59:30 (%s) 23.1mph @ 23:59:31 (1s) 26.7mph @ 23:59:31 (3s) 36.1mph @ 23:59:08 (60s) 36.0mph @ 23:59:43 (120s)	9901 / 36.8mph	49.1mph at 23:59:10 49.0mph @ 23:59:10 (0.1s) 47.2mph @ 23:59:11 (%s) 46.3mph @ 23:59:10 (1s) 43.6mph @ 23:59:11 (3s) 30.7mph @ 23:59:56 (60s) 30.2mph @ 23:59:15 (120s)	15.1mph at 0:00:04 15.7mph @ 0:00:04 (%s) 17.4mph @ 0:00:05 (1s) 21.0mph @ 23:59:42 (5s) 28.2mph @ 23:59:08 (60s) 28.9mph @ 0:00:05 (120s)	16756 / 29.6mph
2022-01-29 06:59:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:58:08 PM EST to 2022-01-29 06:59:08 PM EST (60s)</b>	985.04mb	4.72V	23.1°F 100%	34.1°F	NNW <b>(342°)</b>	51.3mph at 23:58:51 50.8mph @ 23:58:51 (0.1s) 50.6mph @ 23:58:51 (%s) 50.2mph @ 23:58:51 (1s) 46.4mph @ 23:59:02 (3s) 37.6mph @ 23:58:13 (60s) 38.6mph @ 23:58:08 (120s)	22.0mph at 23:58:26 22.3mph @ 23:58:26 (%s) 23.0mph @ 23:58:27 (1s) 25.5mph @ 23:58:29 (3s) 34.2mph @ 23:58:44 (60s) 35.7mph @ 23:58:42 (120s)	2823 / 35.5mph	55.4mph at 23:58:49 55.7mph @ 23:58:49 (%s) 55.1mph @ 23:58:50 (0.1s) 52.4mph @ 23:58:50 (%s) 52.2mph @ 23:58:51 (1s) 48.7mph @ 23:58:51 (3s) 37.7mph @ 23:58:14 (60s) 38.8mph @ 23:58:08 (120s)	17.8mph at 23:58:28 17.9mph @ 23:58:28 (0.1s) 18.7mph @ 23:58:28 (%s) 20.3mph @ 23:58:27 (1s) 24.6mph @ 23:58:29 (3s) 34.3mph @ 23:58:44 (60s) 35.8mph @ 23:58:41 (120s)	9751 / 36.2mph	48.0mph at 23:58:49 47.5mph @ 23:58:50 (0.1s) 43.4mph @ 23:58:50 (%s) 40.8mph @ 23:58:01 (1s) 38.9mph @ 23:59:03 (3s) 31.0mph @ 23:58:10 (60s) 31.8mph @ 23:58:08 (120s)	14.2mph at 23:58:26 14.4mph @ 23:58:26 (%s) 15.0mph @ 23:58:26 (1s) 21.5mph @ 23:58:33 (3s) 27.6mph @ 23:58:47 (60s) 28.9mph @ 23:58:45 (120s)	16052 / 28.4mph
2022-01-29 06:58:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:57:08 PM EST to 2022-01-29 06:58:08 PM EST (60s)</b>	985.15mb	4.72V	23.1°F 100%	34.1°F	N <b>(349°)</b>	55.3mph at 23:57:26 54.9mph @ 23:57:26 (0.1s) 54.4mph @ 23:57:27 (%s) 53.2mph @ 23:57:27 (1s) 49.1mph @ 23:57:28 (3s) 40.3mph @ 23:57:08 (60s) 39.6mph @ 23:57:33 (120s)	24.9mph at 23:58:06 25.5mph @ 23:58:06 (%s) 26.1mph @ 23:58:06 (1s) 27.5mph @ 23:57:10 (3s) 36.6mph @ 23:57:29 (60s) 38.4mph @ 23:57:15 (120s)	2943 / 36.9mph	56.9mph at 23:57:26 56.6mph @ 23:57:27 (0.1s) 55.4mph @ 23:57:27 (%s) 54.2mph @ 23:57:27 (1s) 49.9mph @ 23:57:28 (3s) 40.4mph @ 23:57:08 (60s) 39.7mph @ 23:57:55 (120s)	17.8mph at 23:58:06 18.0mph @ 23:58:06 (0.1s) 18.6mph @ 23:58:06 (%s) 20.0mph @ 23:58:06 (1s) 25.8mph @ 23:58:06 (3s) 36.7mph @ 23:57:25 (60s) 38.5mph @ 23:57:15 (120s)	9987 / 37.1mph	53.1mph at 23:57:26 52.9mph @ 23:57:26 (0.1s) 51.8mph @ 23:57:27 (%s) 50.4mph @ 23:57:27 (1s) 44.6mph @ 23:57:28 (3s) 32.8mph @ 23:57:08 (60s) 32.3mph @ 23:58:03 (120s)	15.9mph at 23:58:06 17.0mph @ 23:58:06 (%s) 18.4mph @ 23:58:06 (1s) 22.2mph @ 23:57:09 (3s) 29.3mph @ 23:57:29 (60s) 30.8mph @ 23:57:15 (120s)	17386 / 30.7mph
2022-01-29 06:57:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:56:08 PM EST to 2022-01-29 06:57:08 PM EST (60s)</b>	985.17mb	4.72V	23.0°F 100%	34.1°F	N <b>(351°)</b>	59.6mph at 23:56:28 59.2mph @ 23:56:28 (0.1s) 57.2mph @ 23:56:28 (%s) 55.4mph @ 23:56:29 (1s) 51.9mph @ 23:56:24 (3s) 42.0mph @ 23:56:31 (60s) 38.9mph @ 23:56:40 (120s)	26.2mph at 23:57:07 26.5mph @ 23:57:08 (%s) 27.8mph @ 23:57:08 (1s) 30.6mph @ 23:56:39 (3s) 36.9mph @ 23:56:08 (60s) 37.4mph @ 23:56:09 (120s)	3228 / 40.4mph	63.9mph at 23:56:11 63.5mph @ 23:56:11 (0.1s) 60.4mph @ 23:56:11 (%s) 56.9mph @ 23:56:23 (1s) 53.6mph @ 23:56:23 (3s) 42.0mph @ 23:56:37 (60s) 39.0mph @ 23:56:40 (120s)	20.6mph at 23:56:47 20.8mph @ 23:56:47 (0.1s) 23.0mph @ 23:56:47 (%s) 24.6mph @ 23:56:47 (1s) 28.8mph @ 23:56:48 (3s) 37.0mph @ 23:56:08 (60s) 37.5mph @ 23:56:08 (120s)	10903 / 40.5mph	58.6mph at 23:56:11 58.4mph @ 23:56:11 (0.1s) 53.0mph @ 23:56:11 (%s) 50.6mph @ 23:56:16 (1s) 45.2mph @ 23:56:12 (3s) 34.8mph @ 23:56:30 (60s) 31.2mph @ 23:56:57 (120s)	17.5mph at 23:56:49 19.0mph @ 23:56:49 (%s) 20.7mph @ 23:57:00 (1s) 22.6mph @ 23:57:01 (3s) 29.0mph @ 23:56:08 (60s) 30.3mph @ 23:56:08 (120s)	18646 / 32.9mph

2022-01-29 06:56:14 PM EST	984.98mb	4.69V	23.1°F 100%	34.1°F	NNW (347°)	54.7mph at 23:56:04	23.0mph at 23:55:29	2947 / 37.0mph	58.0mph at 23:56:04	20.1mph at 23:55:29	9983 / 37.1mph	51.3mph at 23:56:04	17.3mph at 23:55:44
2022-01-29 06:55:08 PM EST to 2022-01-29 06:56:08 PM EST (60s)						54.4mph @ 23:56:04 (0.1s)	23.5mph @ 23:55:29 (1/2-s)		57.8mph @ 23:56:04 (0.1s)	20.2mph @ 23:55:29 (1/2-s)		51.0mph @ 23:56:04 (0.1s)	18.2mph @ 23:55:27 (1/2-s)
2022-01-29 06:55:14 PM EST	985.11mb	4.71V	23.1°F 100%	34.1°F	N (351°)	49.3mph at 23:54:27	22.8mph at 23:54:33	3023 / 37.9mph	52.1mph at 23:54:27	15.5mph at 23:54:38	10246 / 38.0mph	50.0mph at 23:54:27	17.0mph at 23:54:12
2022-01-29 06:54:08 PM EST to 2022-01-29 06:55:08 PM EST (60s)						48.4mph @ 23:54:43 (1/2-s)	23.3mph @ 23:54:33 (1/2-s)		51.5mph @ 23:54:27 (0.1s)	15.7mph @ 23:54:38 (0.1s)		49.9mph @ 23:54:27 (0.1s)	18.3mph @ 23:54:12 (1/2-s)
2022-01-29 06:54:14 PM EST	984.95mb	4.71V	22.9°F 100%	34.1°F	N (0°)	52.8mph at 23:54:01	24.3mph at 23:53:08	3067 / 38.4mph	54.2mph at 23:54:01	13.4mph at 23:53:08	10333 / 38.4mph	51.5mph at 23:54:01	18.1mph at 23:53:14
2022-01-29 06:53:08 PM EST to 2022-01-29 06:54:08 PM EST (60s)						52.0mph @ 23:54:01 (0.1s)	24.7mph @ 23:53:08 (1/2-s)		54.0mph @ 23:54:01 (0.1s)	16.5mph @ 23:53:09 (0.1s)		51.3mph @ 23:54:01 (0.1s)	19.2mph @ 23:53:08 (1/2-s)
2022-01-29 06:53:14 PM EST	985.05mb	4.71V	22.8°F 100%	34.1°F	N (2°)	51.5mph at 23:52:14	26.6mph at 23:53:07	3349 / 41.8mph	52.7mph at 23:52:13	18.4mph at 23:53:07	11351 / 42.1mph	51.5mph at 23:52:14	16.5mph at 23:52:31
2022-01-29 06:52:08 PM EST to 2022-01-29 06:53:08 PM EST (60s)						50.7mph @ 23:52:14 (1/2-s)	27.8mph @ 23:53:07 (1/2-s)		52.4mph @ 23:52:14 (0.1s)	18.5mph @ 23:53:07 (0.1s)		51.4mph @ 23:52:14 (0.1s)	17.0mph @ 23:52:31 (1/2-s)
2022-01-29 06:52:14 PM EST	984.91mb	4.71V	22.9°F 100%	34.1°F	N (0°)	56.6mph at 23:51:30	27.1mph at 23:51:51	3559 / 44.3mph	58.7mph at 23:51:14	21.6mph at 23:51:51	11967 / 44.4mph	54.7mph at 23:51:57	20.4mph at 23:51:54
2022-01-29 06:51:08 PM EST to 2022-01-29 06:52:08 PM EST (60s)						55.8mph @ 23:51:15 (1/2-s)	27.9mph @ 23:51:51 (1/2-s)		58.0mph @ 23:51:15 (0.1s)	21.7mph @ 23:51:51 (0.1s)		54.3mph @ 23:51:57 (0.1s)	20.9mph @ 23:51:54 (1/2-s)
2022-01-29 06:51:14 PM EST	984.54mb	4.71V	22.9°F 100%	34.1°F	N (357°)	57.3mph at 23:50:58	21.9mph at 23:50:17	3497 / 43.6mph	60.1mph at 23:50:25	15.5mph at 23:50:17	11812 / 43.8mph	56.0mph at 23:50:32	16.0mph at 23:50:15
2022-01-29 06:50:08 PM EST to 2022-01-29 06:51:08 PM EST (60s)						56.7mph @ 23:50:58 (1/2-s)	22.1mph @ 23:50:17 (1/2-s)		59.8mph @ 23:50:25 (0.1s)	16.0mph @ 23:50:17 (0.1s)		55.7mph @ 23:50:32 (0.1s)	17.4mph @ 23:50:13 (1/2-s)

2022-01-29 06:50:14 PM EST	984.78mb	4.71V	22.8°F 99%	34.2°F	N (355°)	54.6mph at 23:49:34	23.8mph at 23:49:58	3124 / 39.1mph	57.1mph at 23:49:34	20.0mph at 23:50:00	10530 / 39.1mph	54.4mph at 23:49:34	17.3mph at 23:49:58
2022-01-29 06:49:08 PM EST to 2022-01-29 06:50:08 PM EST (60s)						54.0mph @ 23:49:34 (0.1s)	24.7mph @ 23:49:58 (1.2s)		56.4mph @ 23:49:34 (0.1s)	20.1mph @ 23:50:00 (0.1s)		54.2mph @ 23:49:34 (0.1s)	18.5mph @ 23:49:58 (1.2s)
2022-01-29 06:48:14 PM EST	984.89mb	4.71V	22.8°F 99%	34.2°F	N (358°)	53.4mph at 23:48:52	22.6mph at 23:48:38	3205 / 40.1mph	55.3mph at 23:48:51	15.4mph at 23:48:38	10833 / 40.2mph	51.3mph at 23:48:24	16.4mph at 23:48:37
2022-01-29 06:48:08 PM EST to 2022-01-29 06:49:08 PM EST (60s)						53.0mph @ 23:48:52 (1.2s)	23.0mph @ 23:48:38 (1.2s)		55.1mph @ 23:48:51 (0.1s)	15.7mph @ 23:48:38 (0.1s)		51.2mph @ 23:48:24 (0.1s)	17.1mph @ 23:48:37 (1.2s)
2022-01-29 06:48:14 PM EST	984.80mb	4.74V	22.9°F 99%	34.2°F	N (351°)	55.6mph at 23:47:48	28.1mph at 23:47:31	3318 / 41.4mph	57.4mph at 23:47:48	21.9mph at 23:47:08	11298 / 41.9mph	53.8mph at 23:47:48	18.1mph at 23:47:18
2022-01-29 06:47:08 PM EST to 2022-01-29 06:48:08 PM EST (60s)						54.7mph @ 23:47:48 (1.2s)	28.5mph @ 23:47:31 (1.2s)		57.0mph @ 23:47:48 (0.1s)	26.1mph @ 23:48:00 (0.1s)		53.5mph @ 23:47:48 (0.1s)	20.1mph @ 23:47:18 (1.2s)
2022-01-29 06:47:14 PM EST	984.94mb	4.72V	23.2°F 100%	34.2°F	N (349°)	60.5mph at 23:46:35	26.0mph at 23:46:20	3296 / 41.2mph	63.8mph at 23:46:35	19.9mph at 23:46:08	11084 / 41.1mph	58.7mph at 23:46:35	18.5mph at 23:46:20
2022-01-29 06:46:08 PM EST to 2022-01-29 06:47:08 PM EST (60s)						58.7mph @ 23:46:35 (1.2s)	26.2mph @ 23:46:20 (1.2s)		63.4mph @ 23:46:35 (0.1s)	21.9mph @ 23:46:21 (0.1s)		58.3mph @ 23:46:35 (0.1s)	19.0mph @ 23:46:20 (1.2s)
2022-01-29 06:46:14 PM EST	984.39mb	4.70V	23.3°F 100%	34.2°F	N (350°)	53.6mph at 23:45:13	21.2mph at 23:45:55	2743 / 34.5mph	57.7mph at 23:45:13	15.4mph at 23:45:59	9191 / 34.2mph	48.7mph at 23:45:13	15.8mph at 23:45:48
2022-01-29 06:45:08 PM EST to 2022-01-29 06:46:08 PM EST (60s)						53.1mph @ 23:45:13 (0.1s)	21.6mph @ 23:45:55 (1.2s)		57.1mph @ 23:45:13 (0.1s)	15.6mph @ 23:45:59 (0.1s)		48.5mph @ 23:45:13 (0.1s)	16.9mph @ 23:45:08 (1.2s)
2022-01-29 06:45:14 PM EST	984.89mb	4.70V	23.3°F 100%	34.2°F	N (353°)	54.5mph at 23:45:03	25.6mph at 23:44:20	3148 / 39.4mph	60.1mph at 23:45:02	18.3mph at 23:44:17	10546 / 39.1mph	54.0mph at 23:44:25	18.8mph at 23:45:07
2022-01-29 06:44:08 PM EST to 2022-01-29 06:45:08 PM EST (60s)						54.2mph @ 23:44:25 (0.1s)	26.4mph @ 23:44:17 (1.2s)		59.9mph @ 23:45:02 (0.1s)	18.7mph @ 23:44:17 (0.1s)		53.8mph @ 23:44:25 (0.1s)	21.3mph @ 23:44:17 (1.2s)

2022-01-29 06:44:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:43:08 PM EST to 2022-01-29 06:44:08 PM EST (60s)</b>	984.18mb	4.70V	23.2°F 100%	34.2°F	N (356°)	55.6mph at 23:43:55 55.3mph (0.1s) 57.7mph (1/2-s) 57.7mph (1s) 51.5mph (1s) 41.1mph (60s) 40.9mph (120s)	24.8mph at 23:43:15 25.3mph (1/2-s) 25.9mph (1s) 28.0mph (3s) 38.9mph (60s) 39.5mph (120s)	3282  / 41.0mph	59.5mph at 23:44:00 58.9mph (0.1s) 56.3mph (1/2-s) 54.8mph (1s) 52.4mph (3s) 41.6mph (60s) 41.2mph (120s)	25.1mph at 23:43:15 25.2mph (0.1s) 26.0mph (1/2-s) 26.8mph (1s) 28.3mph (3s) 39.4mph (60s) 39.7mph (120s)	11114  / 41.2mph	54.7mph at 23:44:06 54.4mph (0.1s) 53.0mph (1/2-s) 51.9mph (1s) 48.7mph (3s) 34.7mph (60s) 34.3mph (120s)	17.1mph at 23:43:35 18.1mph (1/2-s) 21.1mph (1s) 24.0mph (3s) 31.0mph (60s) 33.1mph (120s)	19203  / 33.8mph
2022-01-29 06:43:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:42:08 PM EST to 2022-01-29 06:43:08 PM EST (60s)</b>	983.92mb	4.71V	23.1°F 100%	34.2°F	N (359°)	52.6mph at 23:43:03 52.2mph (0.1s) 52.0mph (1/2-s) 51.6mph (1s) 48.2mph (3s) 41.3mph (60s) 39.5mph (120s)	25.2mph at 23:42:35 25.6mph (1/2-s) 25.9mph (1s) 26.7mph (3s) 38.1mph (60s) 38.0mph (120s)	3263  / 40.8mph	56.6mph at 23:43:03 56.2mph (0.1s) 54.7mph (1/2-s) 52.9mph (1s) 48.8mph (3s) 41.4mph (60s) 39.7mph (120s)	23.1mph at 23:42:33 23.1mph (0.1s) 24.5mph (1/2-s) 25.9mph (1s) 27.2mph (3s) 38.1mph (60s) 38.0mph (120s)	11129  / 41.3mph	50.6mph at 23:42:29 50.4mph (0.1s) 49.2mph (1/2-s) 48.5mph (1s) 46.5mph (3s) 36.3mph (60s) 33.6mph (120s)	15.2mph at 23:42:36 16.2mph (1/2-s) 16.4mph (1s) 20.9mph (3s) 32.5mph (60s) 32.1mph (120s)	19724  / 34.7mph
2022-01-29 06:42:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:41:08 PM EST to 2022-01-29 06:42:08 PM EST (60s)</b>	984.48mb	4.71V	23.1°F 100%	34.2°F	N (357°)	51.6mph at 23:41:52 51.4mph (0.1s) 50.9mph (1/2-s) 50.1mph (1s) 48.1mph (3s) 40.2mph (60s) 40.4mph (120s)	23.7mph at 23:41:09 24.7mph (1/2-s) 26.1mph (1s) 29.7mph (3s) 36.2mph (60s) 39.0mph (120s)	3049  / 38.2mph	52.9mph at 23:41:52 52.5mph (0.1s) 51.7mph (1/2-s) 50.8mph (1s) 48.4mph (3s) 40.1mph (60s) 40.2mph (120s)	20.6mph at 23:42:00 20.8mph (0.1s) 21.8mph (1/2-s) 23.5mph (1s) 27.2mph (3s) 35.9mph (60s) 38.9mph (120s)	10261  / 38.1mph	51.8mph at 23:41:52 51.6mph (0.1s) 50.2mph (1/2-s) 49.4mph (1s) 46.2mph (3s) 33.4mph (60s) 34.7mph (120s)	17.0mph at 23:42:00 17.7mph (1/2-s) 18.1mph (1s) 21.1mph (3s) 29.6mph (60s) 32.6mph (120s)	18448  / 32.5mph
2022-01-29 06:41:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:40:08 PM EST to 2022-01-29 06:41:08 PM EST (60s)</b>	984.55mb	4.71V	23.2°F 100%	34.2°F	N (355°)	55.8mph at 23:40:14 55.3mph (0.1s) 54.3mph (1/2-s) 53.3mph (1s) 51.6mph (3s) 43.1mph (60s) 42.6mph (120s)	20.9mph at 23:40:28 21.2mph (1/2-s) 21.7mph (1s) 24.8mph (3s) 40.2mph (60s) 40.4mph (120s)	3218  / 40.2mph	58.0mph at 23:40:15 57.6mph (0.1s) 56.1mph (1/2-s) 53.8mph (1s) 52.0mph (3s) 43.2mph (60s) 42.5mph (120s)	16.0mph at 23:40:28 16.1mph (0.1s) 16.6mph (1/2-s) 17.7mph (1s) 22.9mph (3s) 40.1mph (60s) 40.2mph (120s)	10806  / 40.1mph	56.4mph at 23:40:14 55.6mph (0.1s) 52.1mph (1/2-s) 50.0mph (1s) 47.6mph (3s) 38.3mph (60s) 36.7mph (120s)	15.5mph at 23:40:28 15.6mph (1/2-s) 16.8mph (1s) 19.1mph (3s) 33.4mph (60s) 34.5mph (120s)	18976  / 33.4mph
2022-01-29 06:40:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:39:08 PM EST to 2022-01-29 06:40:08 PM EST (60s)</b>	984.56mb	4.71V	23.2°F 100%	34.2°F	N (357°)	55.1mph at 23:40:03 54.8mph (0.1s) 54.2mph (1/2-s) 53.6mph (1s) 50.3mph (3s) 43.0mph (60s) 44.2mph (120s)	26.6mph at 23:39:57 27.4mph (1/2-s) 28.3mph (1s) 32.2mph (3s) 40.2mph (60s) 41.7mph (120s)	3243  / 40.5mph	56.8mph at 23:40:03 56.7mph (0.1s) 56.3mph (1/2-s) 55.4mph (1s) 51.7mph (3s) 43.0mph (60s) 44.4mph (120s)	22.9mph at 23:39:10 22.9mph (0.1s) 24.1mph (1/2-s) 25.7mph (1s) 30.3mph (3s) 40.0mph (60s) 41.6mph (120s)	10859  / 40.3mph	54.9mph at 23:40:03 54.7mph (0.1s) 54.2mph (1/2-s) 53.0mph (1s) 46.8mph (3s) 36.0mph (60s) 38.5mph (120s)	16.9mph at 23:39:57 17.2mph (1/2-s) 18.6mph (1s) 25.4mph (3s) 34.1mph (60s) 35.8mph (120s)	20274  / 35.7mph
2022-01-29 06:39:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:38:08 PM EST to 2022-01-29 06:39:08 PM EST (60s)</b>	984.11mb	4.73V	23.1°F 100%	34.2°F	N (354°)	55.3mph at 23:38:46 55.1mph (0.1s) 54.2mph (1/2-s) 54.1mph (1s) 55.6mph (3s) 46.5mph (60s) 44.2mph (120s)	22.6mph at 23:38:26 22.9mph (1/2-s) 23.3mph (1s) 26.6mph (3s) 42.9mph (60s) 42.6mph (120s)	3447  / 43.0mph	58.1mph at 23:38:46 57.9mph (0.1s) 55.5mph (1/2-s) 55.5mph (1s) 56.4mph (3s) 46.7mph (60s) 44.3mph (120s)	14.9mph at 23:38:25 15.0mph (0.1s) 15.8mph (1/2-s) 18.1mph (1s) 24.4mph (3s) 43.0mph (60s) 42.7mph (120s)	11602  / 43.0mph	56.1mph at 23:38:46 55.7mph (0.1s) 53.6mph (1/2-s) 51.6mph (1s) 51.2mph (3s) 42.1mph (60s) 39.4mph (120s)	14.0mph at 23:38:25 14.6mph (1/2-s) 16.5mph (1s) 21.2mph (3s) 35.9mph (60s) 37.2mph (120s)	20414  / 35.9mph



2022-01-29 06:38:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:37:07 PM EST to 2022-01-29 06:38:07 PM EST (60s)</b>	983.64mb	4.72V	23.0°F 100%	34.2°F	<b>N (359°)</b>	61.2mph at 23:38:04 60.9mph @ 23:38:04 (0.1s) 60.6mph @ 23:38:04 (%s) 60.3mph @ 23:38:04 (%s) 57.1mph @ 23:38:06 (%s) 45.4mph @ 23:38:06 (60s) 43.7mph @ 23:38:06 (120s)	27.9mph at 23:37:10 28.7mph @ 23:37:09 (%s) 29.9mph @ 23:37:10 (%s) 31.7mph @ 23:37:11 (%s) 41.0mph @ 23:37:14 (60s) 39.7mph @ 23:37:13 (120s)	3651 / 45.4mph	62.4mph at 23:38:03 (0.1s) 61.9mph @ 23:38:03 (%s) 61.6mph @ 23:38:04 (%s) 58.2mph @ 23:38:05 (%s) 45.6mph @ 23:38:06 (60s) 44.1mph @ 23:38:06 (120s)	21.4mph at 23:37:08 21.7mph @ 23:37:08 (0.1s) 23.2mph @ 23:37:09 (%s) 24.6mph @ 23:37:09 (%s) 29.7mph @ 23:37:11 (%s) 41.3mph @ 23:37:14 (60s) 40.0mph @ 23:37:13 (120s)	12323 / 45.7mph	60.3mph at 23:38:03 60.1mph @ 23:38:03 (0.1s) 59.4mph @ 23:38:03 (%s) 58.6mph @ 23:38:04 (%s) 53.2mph @ 23:38:06 (%s) 41.0mph @ 23:38:06 (60s) 39.4mph @ 23:38:06 (120s)	23.0mph at 23:37:10 24.3mph @ 23:37:11 (%s) 24.8mph @ 23:37:10 (%s) 26.0mph @ 23:37:11 (%s) 36.1mph @ 23:37:13 (60s) 35.0mph @ 23:37:13 (120s)	23359 / 41.1mph
2022-01-29 06:37:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:36:07 PM EST to 2022-01-29 06:37:07 PM EST (60s)</b>	984.38mb	4.70V	23.0°F 100%	34.2°F	<b>N (1°)</b>	51.6mph at 23:36:12 51.3mph @ 23:36:12 (0.1s) 51.1mph @ 23:36:13 (%s) 50.9mph @ 23:36:13 (%s) 50.1mph @ 23:36:15 (%s) 43.1mph @ 23:36:49 (60s) 40.2mph @ 23:37:05 (120s)	27.3mph at 23:36:51 28.4mph @ 23:36:51 (%s) 29.1mph @ 23:36:51 (%s) 33.6mph @ 23:36:52 (%s) 38.0mph @ 23:36:07 (60s) 37.2mph @ 23:36:10 (120s)	3372 / 42.1mph	54.2mph at 23:36:28 53.6mph @ 23:36:28 (0.1s) 52.7mph @ 23:36:28 (%s) 51.9mph @ 23:36:29 (%s) 51.2mph @ 23:36:15 (%s) 43.6mph @ 23:36:49 (60s) 40.5mph @ 23:37:04 (120s)	24.3mph at 23:37:05 24.5mph @ 23:37:05 (0.1s) 26.1mph @ 23:37:05 (%s) 27.4mph @ 23:36:51 (%s) 33.6mph @ 23:36:52 (%s) 38.1mph @ 23:36:07 (60s) 37.3mph @ 23:36:10 (120s)	11477 / 42.6mph	51.0mph at 23:36:12 50.9mph @ 23:36:12 (0.1s) 49.9mph @ 23:36:13 (%s) 48.0mph @ 23:36:15 (%s) 39.3mph @ 23:36:50 (60s) 35.6mph @ 23:37:05 (120s)	16.8mph at 23:37:05 18.3mph @ 23:37:06 (%s) 20.0mph @ 23:37:06 (%s) 26.4mph @ 23:37:06 (%s) 33.0mph @ 23:36:07 (60s) 31.4mph @ 23:36:07 (120s)	21437 / 37.7mph
2022-01-29 06:36:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:35:07 PM EST to 2022-01-29 06:36:07 PM EST (60s)</b>	984.03mb	4.71V	23.1°F 100%	34.2°F	<b>N (355°)</b>	53.2mph at 23:35:34 52.9mph @ 23:35:34 (0.1s) 52.1mph @ 23:35:34 (%s) 51.0mph @ 23:35:34 (%s) 47.1mph @ 23:35:36 (%s) 38.1mph @ 23:36:05 (60s) 37.3mph @ 23:36:06 (120s)	17.2mph at 23:35:26 17.4mph @ 23:35:26 (%s) 17.8mph @ 23:35:26 (%s) 20.0mph @ 23:35:27 (%s) 34.6mph @ 23:35:28 (60s) 35.5mph @ 23:35:07 (120s)	3036 / 38.1mph	55.8mph at 23:35:34 55.5mph @ 23:35:34 (0.1s) 54.8mph @ 23:35:34 (%s) 53.3mph @ 23:35:34 (%s) 48.4mph @ 23:35:13 (%s) 38.3mph @ 23:36:05 (60s) 37.4mph @ 23:36:06 (120s)	14.4mph at 23:35:26 14.6mph @ 23:35:26 (0.1s) 15.8mph @ 23:35:26 (%s) 16.6mph @ 23:35:25 (%s) 18.1mph @ 23:35:27 (%s) 34.5mph @ 23:35:27 (60s) 35.7mph @ 23:35:08 (120s)	10274 / 38.1mph	52.5mph at 23:35:34 52.3mph @ 23:35:34 (0.1s) 50.8mph @ 23:35:34 (%s) 47.9mph @ 23:35:34 (%s) 46.1mph @ 23:35:05 (%s) 33.2mph @ 23:36:05 (60s) 31.4mph @ 23:36:06 (120s)	14.6mph at 23:35:44 15.3mph @ 23:35:44 (%s) 16.0mph @ 23:35:46 (%s) 17.7mph @ 23:35:46 (%s) 28.6mph @ 23:35:27 (60s) 28.7mph @ 23:35:08 (120s)	18742 / 33.0mph
2022-01-29 06:35:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:34:07 PM EST to 2022-01-29 06:35:07 PM EST (60s)</b>	984.35mb	4.71V	23.1°F 100%	34.2°F	<b>N (350°)</b>	51.5mph at 23:34:13 51.3mph @ 23:34:14 (0.1s) 51.1mph @ 23:34:14 (%s) 50.4mph @ 23:34:14 (%s) 48.1mph @ 23:34:16 (%s) 37.4mph @ 23:34:55 (60s) 36.3mph @ 23:34:32 (120s)	23.4mph at 23:34:40 23.7mph @ 23:34:41 (%s) 24.1mph @ 23:34:41 (%s) 25.0mph @ 23:34:41 (%s) 34.2mph @ 23:34:07 (60s) 34.9mph @ 23:34:53 (120s)	2906 / 36.5mph	54.1mph at 23:34:14 53.9mph @ 23:34:14 (0.1s) 52.4mph @ 23:34:14 (%s) 52.0mph @ 23:34:14 (%s) 49.6mph @ 23:34:16 (%s) 37.8mph @ 23:34:27 (60s) 36.7mph @ 23:34:31 (120s)	19.7mph at 23:35:03 19.9mph @ 23:35:03 (0.1s) 21.4mph @ 23:35:04 (%s) 22.0mph @ 23:35:04 (%s) 25.4mph @ 23:34:41 (%s) 34.7mph @ 23:34:07 (60s) 35.2mph @ 23:34:52 (120s)	9884 / 36.7mph	51.5mph at 23:34:13 51.2mph @ 23:34:13 (0.1s) 48.8mph @ 23:34:13 (%s) 47.0mph @ 23:34:13 (%s) 45.0mph @ 23:34:14 (%s) 30.8mph @ 23:34:27 (60s) 29.5mph @ 23:34:32 (120s)	12.0mph at 23:34:41 12.3mph @ 23:34:41 (%s) 13.9mph @ 23:34:41 (%s) 18.4mph @ 23:34:41 (%s) 27.6mph @ 23:34:07 (60s) 28.3mph @ 23:34:53 (120s)	16925 / 29.9mph
2022-01-29 06:34:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:33:07 PM EST to 2022-01-29 06:34:07 PM EST (60s)</b>	984.64mb	4.72V	23.0°F 100%	34.3°F	<b>NNW (348°)</b>	49.3mph at 23:33:55 49.0mph @ 23:33:55 (0.1s) 47.7mph @ 23:33:55 (%s) 46.3mph @ 23:33:56 (%s) 42.0mph @ 23:33:58 (%s) 36.6mph @ 23:33:07 (60s) 37.9mph @ 23:33:14 (120s)	21.3mph at 23:33:52 21.4mph @ 23:33:52 (%s) 21.5mph @ 23:33:52 (%s) 22.9mph @ 23:33:53 (%s) 32.5mph @ 23:33:54 (60s) 34.9mph @ 23:33:55 (120s)	2712 / 34.2mph	53.9mph at 23:33:55 53.5mph @ 23:33:55 (0.1s) 50.9mph @ 23:33:55 (%s) 47.7mph @ 23:33:56 (%s) 43.6mph @ 23:34:05 (%s) 36.9mph @ 23:33:07 (60s) 36.2mph @ 23:33:14 (120s)	16.8mph at 23:33:07 19.8mph @ 23:33:51 (0.1s) 19.9mph @ 23:33:51 (%s) 20.8mph @ 23:33:51 (%s) 22.8mph @ 23:33:52 (%s) 32.9mph @ 23:33:54 (60s) 35.3mph @ 23:33:55 (120s)	9355 / 34.8mph	49.5mph at 23:33:55 49.3mph @ 23:33:55 (0.1s) 45.6mph @ 23:33:55 (%s) 42.5mph @ 23:33:55 (%s) 37.6mph @ 23:33:44 (%s) 29.0mph @ 23:33:07 (60s) 30.8mph @ 23:33:08 (120s)	15.5mph at 23:33:48 15.6mph @ 23:33:48 (%s) 16.8mph @ 23:33:49 (%s) 18.7mph @ 23:33:51 (%s) 26.4mph @ 23:33:54 (60s) 28.1mph @ 23:33:55 (120s)	15668 / 27.7mph
2022-01-29 06:33:14 PM EST  <b>2022-01-29 06:32:07 PM EST to 2022-01-29 06:33:07 PM EST (60s)</b>	984.93mb	4.71V	23.0°F 100%	34.3°F	<b>N (350°)</b>	49.0mph at 23:32:44 48.7mph @ 23:32:44 (0.1s) 47.5mph @ 23:32:44 (%s) 46.8mph @ 23:32:45 (%s) 45.8mph @ 23:32:45 (%s) 40.2mph @ 23:32:17 (60s) 39.0mph @ 23:32:11 (120s)	21.5mph at 23:33:00 21.9mph @ 23:33:01 (%s) 22.5mph @ 23:33:01 (%s) 25.3mph @ 23:33:02 (%s) 36.4mph @ 23:33:03 (60s) 37.9mph @ 23:33:06 (120s)	2913 / 36.6mph	52.9mph at 23:32:44 52.6mph @ 23:32:45 (0.1s) 50.1mph @ 23:32:45 (%s) 48.6mph @ 23:32:45 (%s) 47.8mph @ 23:32:45 (%s) 40.6mph @ 23:32:16 (60s) 39.5mph @ 23:32:16 (120s)	20.2mph at 23:33:00 20.4mph @ 23:33:00 (0.1s) 21.1mph @ 23:33:00 (%s) 21.9mph @ 23:33:01 (%s) 24.1mph @ 23:33:01 (%s) 36.8mph @ 23:33:03 (60s) 31.8mph @ 23:33:06 (120s)	9958 / 37.0mph	44.0mph at 23:32:09 43.9mph @ 23:32:09 (0.1s) 43.3mph @ 23:32:34 (%s) 41.7mph @ 23:32:34 (%s) 36.8mph @ 23:32:47 (%s) 33.1mph @ 23:32:16 (60s) 31.8mph @ 23:32:18 (120s)	18.4mph at 23:33:01 18.8mph @ 23:33:01 (%s) 19.1mph @ 23:32:31 (%s) 21.6mph @ 23:32:33 (%s) 29.0mph @ 23:33:06 (60s) 30.8mph @ 23:33:06 (120s)	16455 / 29.1mph

2022-01-29 06:32:14 PM EST	984.49mb	4.72V	23.0°F 100%	34.3°F	N (350°)	55.9mph at 23:31:37	26.7mph at 23:31:08	3129 / 39.2mph	58.1mph at 23:31:34	22.1mph at 23:31:28	10575 / 39.2mph	55.7mph at 23:31:37	18.2mph at 23:31:27	18463 / 32.5mph
2022-01-29 06:31:07 PM EST to 2022-01-29 06:32:07 PM EST (60s)						55.8mph @ 23:31:37 (0.1s)	27.4mph @ 23:31:08 (1.4s)		57.9mph @ 23:31:37 (0.1s)	23.3mph @ 23:31:28 (0.1s)		55.6mph @ 23:31:37 (0.1s)	19.0mph @ 23:31:26 (1.4s)	
2022-01-29 06:31:07 PM EST to 2022-01-29 06:32:07 PM EST (60s)	984.76mb	4.73V	22.9°F 100%	34.3°F	NNW (342°)	50.8mph at 23:30:24	24.5mph at 23:30:37	3084 / 38.6mph	54.4mph at 23:30:24	20.3mph at 23:30:37	10614 / 39.4mph	47.0mph at 23:30:41	18.7mph at 23:31:01	17309 / 30.5mph
2022-01-29 06:30:07 PM EST to 2022-01-29 06:31:07 PM EST (60s)						50.6mph @ 23:30:24 (0.1s)	24.7mph @ 23:30:37 (1.4s)		54.1mph @ 23:30:24 (0.1s)	20.4mph @ 23:30:37 (0.1s)		46.8mph @ 23:30:41 (0.1s)	20.0mph @ 23:30:13 (1.4s)	
2022-01-29 06:30:14 PM EST	984.15mb	4.71V	23.0°F 100%	34.3°F	NNW (341°)	51.3mph at 23:29:14	22.3mph at 23:29:29	2790 / 35.1mph	55.1mph at 23:29:08	13.6mph at 23:29:07	9683 / 36.0mph	52.0mph at 23:29:14	15.6mph at 23:30:02	16857 / 29.8mph
2022-01-29 06:29:07 PM EST to 2022-01-29 06:30:07 PM EST (60s)						51.0mph @ 23:29:14 (0.1s)	22.5mph @ 23:29:30 (1.4s)		54.9mph @ 23:29:08 (0.1s)	17.9mph @ 23:29:07 (0.1s)		51.5mph @ 23:29:14 (0.1s)	16.7mph @ 23:29:30 (1.4s)	
2022-01-29 06:29:14 PM EST	984.86mb	4.73V	23.1°F 100%	34.3°F	NNW (337°)	50.6mph at 23:28:32	23.3mph at 23:28:22	2754 / 34.7mph	54.3mph at 23:28:31	18.3mph at 23:28:22	9401 / 34.9mph	48.5mph at 23:28:31	14.1mph at 23:28:23	17122 / 30.2mph
2022-01-29 06:28:07 PM EST to 2022-01-29 06:29:07 PM EST (60s)						50.3mph @ 23:28:32 (0.1s)	23.7mph @ 23:28:22 (1.4s)		53.9mph @ 23:28:31 (0.1s)	18.6mph @ 23:28:22 (0.1s)		48.3mph @ 23:28:31 (0.1s)	14.7mph @ 23:28:23 (1.4s)	
2022-01-29 06:28:14 PM EST	984.21mb	4.72V	23.0°F 100%	34.4°F	NNW (345°)	50.7mph at 23:27:45	24.9mph at 23:27:28	2867 / 36.0mph	53.6mph at 23:27:45	22.3mph at 23:27:21	9838 / 36.5mph	46.8mph at 23:27:45	15.5mph at 23:27:40	16415 / 29.0mph
2022-01-29 06:27:07 PM EST to 2022-01-29 06:28:07 PM EST (60s)						50.5mph @ 23:27:45 (0.1s)	25.2mph @ 23:27:28 (1.4s)		53.3mph @ 23:27:45 (0.1s)	22.5mph @ 23:27:40 (0.1s)		46.7mph @ 23:27:45 (1.4s)	16.4mph @ 23:27:40 (1.4s)	
2022-01-29 06:27:14 PM EST	984.27mb	4.70V	23.1°F 100%	34.4°F	NNW (338°)	43.7mph at 23:26:22	24.2mph at 23:26:54	2585 / 32.6mph	48.3mph at 23:26:19	23.1mph at 23:26:54	9046 / 33.6mph	48.9mph at 23:26:19	15.4mph at 23:26:50	15263 / 27.0mph
2022-01-29 06:26:07 PM EST to 2022-01-29 06:27:07 PM EST (60s)						43.5mph @ 23:26:22 (0.1s)	24.6mph @ 23:26:54 (1.4s)		47.9mph @ 23:26:19 (0.1s)	23.2mph @ 23:26:54 (0.1s)		48.3mph @ 23:26:19 (0.1s)	16.0mph @ 23:26:50 (1.4s)	

2022-01-29 06:26:14 PM EST	984.48mb	4.71V	23.1°F 100%	34.4°F	<b>NNW (347°)</b>	<b>49.4mph</b> at 23:25:57	<b>23.4mph</b> at 23:25:44	2879 / 36.2mph	<b>51.9mph</b> at 23:25:57	<b>18.7mph</b> at 23:25:44	9882 / 36.7mph	<b>47.6mph</b> at 23:25:57	<b>17.2mph</b> at 23:25:45	17034 / 30.1mph
<b>2022-01-29 06:25:07 PM EST to 2022-01-29 06:26:07 PM EST (60s)</b>						<b>49.2mph</b> @ 23:25:57 (0.1s)	<b>24.0mph</b> @ 23:25:44 (1.5s)		<b>51.8mph</b> @ 23:25:57 (0.1s)	<b>18.8mph</b> @ 23:25:44 (0.1s)		<b>47.5mph</b> @ 23:25:57 (0.1s)	<b>19.3mph</b> @ 23:25:45 (1.5s)	
2022-01-29 06:25:15 PM EST	984.16mb	4.70V	23.2°F 100%	34.4°F	<b>N (358°)</b>	<b>57.8mph</b> at 23:24:49	<b>29.3mph</b> at 23:24:24	3550 / 44.2mph	<b>61.3mph</b> at 23:24:49	<b>15.9mph</b> at 23:24:24	11971 / 44.4mph	<b>57.3mph</b> at 23:24:56	<b>20.1mph</b> at 23:25:05	21290 / 37.5mph
<b>2022-01-29 06:24:07 PM EST to 2022-01-29 06:25:07 PM EST (60s)</b>						<b>57.4mph</b> @ 23:24:49 (0.1s)	<b>30.1mph</b> @ 23:24:24 (1.5s)		<b>61.0mph</b> @ 23:24:49 (0.1s)	<b>16.0mph</b> @ 23:24:24 (0.1s)		<b>57.1mph</b> @ 23:24:56 (0.1s)	<b>21.6mph</b> @ 23:24:43 (1.5s)	
2022-01-29 06:24:14 PM EST	983.91mb	4.72V	23.2°F 100%	34.4°F	<b>N (357°)</b>	<b>59.9mph</b> at 23:23:07	<b>27.0mph</b> at 23:23:21	3391 / 42.3mph	<b>60.7mph</b> at 23:23:07	<b>23.4mph</b> at 23:23:21	11342 / 42.1mph	<b>56.7mph</b> at 23:23:07	<b>17.0mph</b> at 23:23:21	20356 / 35.8mph
<b>2022-01-29 06:23:07 PM EST to 2022-01-29 06:24:07 PM EST (60s)</b>						<b>59.8mph</b> @ 23:23:07 (0.1s)	<b>28.0mph</b> @ 23:23:21 (1.5s)		<b>61.0mph</b> @ 23:23:07 (0.1s)	<b>23.6mph</b> @ 23:23:21 (0.1s)		<b>57.9mph</b> @ 23:23:07 (NoQC)	<b>18.0mph</b> @ 23:23:21 (1.5s)	
2022-01-29 06:23:14 PM EST	983.82mb	4.71V	23.3°F 100%	34.4°F	<b>N (358°)</b>	<b>61.2mph</b> at 23:23:06	<b>24.0mph</b> at 23:22:07	3766 / 46.8mph	<b>64.6mph</b> at 23:23:06	<b>18.2mph</b> at 23:22:07	12738 / 47.2mph	<b>61.8mph</b> at 23:23:06	<b>11.9mph</b> at 23:22:07	22971 / 40.4mph
<b>2022-01-29 06:22:07 PM EST to 2022-01-29 06:23:07 PM EST (60s)</b>						<b>60.9mph</b> @ 23:23:06 (0.1s)	<b>24.6mph</b> @ 23:22:08 (1.5s)		<b>62.5mph</b> @ 23:23:07 (1.5s)	<b>24.1mph</b> @ 23:23:21 (1.5s)		<b>57.4mph</b> @ 23:23:07 (0.1s)	<b>19.8mph</b> @ 23:23:21 (1.5s)	
2022-01-29 06:22:14 PM EST	984.70mb	4.71V	23.3°F 100%	34.5°F	<b>NNW (348°)</b>	<b>56.1mph</b> at 23:21:49	<b>23.0mph</b> at 23:21:41	3064 / 38.4mph	<b>59.1mph</b> at 23:21:49	<b>19.3mph</b> at 23:21:30	10393 / 38.6mph	<b>56.3mph</b> at 23:21:49	<b>15.0mph</b> at 23:21:41	17337 / 30.6mph
<b>2022-01-29 06:21:07 PM EST to 2022-01-29 06:22:07 PM EST (60s)</b>						<b>55.7mph</b> @ 23:21:49 (0.1s)	<b>23.6mph</b> @ 23:21:41 (1.5s)		<b>57.0mph</b> @ 23:21:49 (1.5s)	<b>22.0mph</b> @ 23:21:41 (1.5s)		<b>58.6mph</b> @ 23:23:06 (1.5s)	<b>13.2mph</b> @ 23:22:08 (1.5s)	
2022-01-29 06:21:14 PM EST	984.71mb	4.72V	23.3°F 100%	34.5°F	<b>NNW (345°)</b>	<b>56.7mph</b> at 23:20:19	<b>26.8mph</b> at 23:20:13	3010 / 37.7mph	<b>60.5mph</b> at 23:20:18	<b>21.8mph</b> at 23:20:13	10175 / 37.8mph	<b>51.2mph</b> at 23:20:22	<b>13.7mph</b> at 23:20:59	16962 / 29.9mph
<b>2022-01-29 06:20:07 PM EST to 2022-01-29 06:21:07 PM EST (60s)</b>						<b>56.4mph</b> @ 23:20:19 (0.1s)	<b>26.9mph</b> @ 23:20:13 (1.5s)		<b>58.5mph</b> @ 23:20:19 (1.5s)	<b>23.2mph</b> @ 23:20:13 (1.5s)		<b>51.1mph</b> @ 23:20:22 (0.1s)	<b>15.2mph</b> @ 23:20:59 (1.5s)	

						<b>37.8mph</b> @ 23:20:52 (120s)					<b>38.0mph</b> @ 23:20:51 (120s)	<b>36.3mph</b> @ 23:20:13 (120s)		<b>31.1mph</b> @ 23:20:52 (120s)		
2022-01-29 06:20:14 PM EST	984.83mb	4.71V	23.3°F 100%	34.5°F	<b>NNW</b> <b>(346°)</b>	<b>55.7mph</b> at 23:19:50 <b>55.5mph</b> @ 23:19:50 (0.1s) <b>54.7mph</b> @ 23:19:51 (7/8) <b>53.6mph</b> @ 23:19:51 (1s) <b>51.1mph</b> @ 23:19:52 (3s) <b>38.7mph</b> @ 23:19:53 (60s) <b>36.1mph</b> @ 23:20:01 (120s)	<b>24.9mph</b> at 23:19:27 <b>25.5mph</b> @ 23:19:27 (7/8) <b>25.2mph</b> @ 23:19:27 (1s) <b>26.6mph</b> @ 23:19:18 (3s) <b>35.8mph</b> @ 23:19:07 (60s) <b>34.7mph</b> @ 23:19:27 (120s)	2884 / 36.2mph		<b>58.8mph</b> at 23:19:50 <b>58.6mph</b> @ 23:19:50 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 23:19:51 (7/8) <b>55.6mph</b> @ 23:19:51 (1s) <b>52.4mph</b> @ 23:19:52 (3s) <b>39.1mph</b> @ 23:19:52 (60s) <b>36.5mph</b> @ 23:19:54 (120s)	<b>20.6mph</b> at 23:19:07 <b>24.2mph</b> @ 23:19:18 (0.1s) <b>24.8mph</b> @ 23:19:18 (7/8) <b>25.9mph</b> @ 23:19:16 (1s) <b>26.6mph</b> @ 23:19:18 (3s) <b>36.2mph</b> @ 23:19:18 (60s) <b>35.0mph</b> @ 23:19:27 (120s)	9861 / 36.6mph		<b>51.7mph</b> at 23:19:50 <b>51.4mph</b> @ 23:19:50 (0.1s) <b>49.0mph</b> @ 23:19:51 (7/8) <b>45.9mph</b> @ 23:19:51 (1s) <b>40.0mph</b> @ 23:19:36 (3s) <b>32.2mph</b> @ 23:19:53 (60s) <b>29.9mph</b> @ 23:19:09 (120s)	<b>17.1mph</b> at 23:20:05 <b>18.2mph</b> @ 23:20:05 (7/8) <b>20.2mph</b> @ 23:20:06 (1s) <b>22.4mph</b> @ 23:19:23 (3s) <b>29.1mph</b> @ 23:19:27 (60s) <b>28.4mph</b> @ 23:19:27 (120s)	17052 / 30.1mph
2022-01-29 06:19:14 PM EST	984.10mb	4.70V	23.4°F 100%	34.5°F	<b>NNW</b> <b>(346°)</b>	<b>53.4mph</b> at 23:19:02 <b>53.2mph</b> @ 23:19:02 (0.1s) <b>52.6mph</b> @ 23:19:02 (7/8) <b>51.4mph</b> @ 23:19:02 (1s) <b>47.0mph</b> @ 23:19:03 (3s) <b>35.9mph</b> @ 23:19:06 (60s) <b>35.7mph</b> @ 23:19:06 (120s)	<b>23.7mph</b> at 23:18:30 <b>24.2mph</b> @ 23:18:31 (7/8) <b>24.6mph</b> @ 23:18:31 (1s) <b>26.2mph</b> @ 23:18:31 (3s) <b>32.9mph</b> @ 23:18:44 (60s) <b>34.2mph</b> @ 23:18:34 (120s)	2853 / 35.9mph		<b>55.9mph</b> at 23:19:02 <b>55.7mph</b> @ 23:19:02 (0.1s) <b>54.7mph</b> @ 23:19:02 (7/8) <b>52.9mph</b> @ 23:19:02 (1s) <b>48.5mph</b> @ 23:19:03 (3s) <b>36.3mph</b> @ 23:19:06 (60s) <b>35.9mph</b> @ 23:19:06 (120s)	<b>22.8mph</b> at 23:18:42 <b>22.8mph</b> @ 23:18:42 (0.1s) <b>23.2mph</b> @ 23:18:42 (7/8) <b>23.8mph</b> @ 23:18:42 (1s) <b>26.8mph</b> @ 23:18:31 (3s) <b>30.2mph</b> @ 23:18:09 (60s) <b>34.1mph</b> @ 23:18:33 (120s)	9770 / 36.3mph		<b>48.5mph</b> at 23:19:02 <b>48.4mph</b> @ 23:19:02 (0.1s) <b>47.3mph</b> @ 23:19:02 (7/8) <b>46.0mph</b> @ 23:19:02 (1s) <b>41.6mph</b> @ 23:18:58 (3s) <b>30.2mph</b> @ 23:18:09 (60s) <b>29.6mph</b> @ 23:19:06 (120s)	<b>12.9mph</b> at 23:18:42 <b>13.2mph</b> @ 23:18:42 (7/8) <b>13.6mph</b> @ 23:18:43 (1s) <b>16.8mph</b> @ 23:18:43 (3s) <b>27.2mph</b> @ 23:18:53 (60s) <b>28.5mph</b> @ 23:18:09 (120s)	16663 / 29.4mph
2022-01-29 06:18:14 PM EST	984.62mb	4.72V	23.4°F 100%	34.5°F	<b>N</b> <b>(350°)</b>	<b>50.2mph</b> at 23:17:12 <b>50.0mph</b> @ 23:17:12 (0.1s) <b>48.7mph</b> @ 23:17:12 (7/8) <b>48.4mph</b> @ 23:17:11 (1s) <b>47.5mph</b> @ 23:17:13 (3s) <b>36.2mph</b> @ 23:17:56 (60s) <b>36.0mph</b> @ 23:17:26 (120s)	<b>21.6mph</b> at 23:17:28 <b>22.0mph</b> @ 23:17:29 (7/8) <b>22.5mph</b> @ 23:17:29 (1s) <b>23.1mph</b> @ 23:17:30 (3s) <b>33.3mph</b> @ 23:17:09 (60s) <b>34.8mph</b> @ 23:18:06 (120s)	2834 / 35.6mph		<b>53.0mph</b> at 23:17:12 <b>52.6mph</b> @ 23:17:12 (0.1s) <b>50.8mph</b> @ 23:17:12 (7/8) <b>49.8mph</b> @ 23:17:11 (1s) <b>48.9mph</b> @ 23:17:12 (3s) <b>36.1mph</b> @ 23:17:56 (60s) <b>35.7mph</b> @ 23:17:26 (120s)	<b>15.0mph</b> at 23:17:07 <b>17.6mph</b> @ 23:17:28 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 23:17:28 (7/8) <b>20.1mph</b> @ 23:17:28 (1s) <b>21.6mph</b> @ 23:17:30 (3s) <b>32.7mph</b> @ 23:17:09 (60s) <b>34.4mph</b> @ 23:18:06 (120s)	9585 / 35.6mph		<b>48.8mph</b> at 23:17:11 <b>48.6mph</b> @ 23:17:11 (0.1s) <b>47.7mph</b> @ 23:17:11 (7/8) <b>47.3mph</b> @ 23:17:11 (1s) <b>43.9mph</b> @ 23:17:12 (3s) <b>30.6mph</b> @ 23:17:56 (60s) <b>29.6mph</b> @ 23:17:26 (120s)	<b>16.2mph</b> at 23:18:07 <b>16.6mph</b> @ 23:17:32 (7/8) <b>17.3mph</b> @ 23:17:32 (1s) <b>20.5mph</b> @ 23:17:33 (3s) <b>26.8mph</b> @ 23:17:09 (60s) <b>28.2mph</b> @ 23:17:09 (120s)	16940 / 29.9mph
2022-01-29 06:17:14 PM EST	984.67mb	4.72V	23.4°F 100%	34.5°F	<b>NNW</b> <b>(348°)</b>	<b>49.2mph</b> at 23:16:31 <b>48.8mph</b> @ 23:16:31 (0.1s) <b>48.3mph</b> @ 23:17:01 (7/8) <b>48.0mph</b> @ 23:17:01 (1s) <b>50.3mph</b> @ 23:16:07 (3s) <b>36.9mph</b> @ 23:16:07 (60s) <b>40.1mph</b> @ 23:16:13 (120s)	<b>19.6mph</b> at 23:16:19 <b>20.1mph</b> @ 23:16:19 (7/8) <b>20.5mph</b> @ 23:16:19 (1s) <b>22.8mph</b> @ 23:16:20 (3s) <b>33.9mph</b> @ 23:17:07 (60s) <b>35.3mph</b> @ 23:17:07 (120s)	2692 / 33.9mph		<b>52.7mph</b> at 23:16:30 <b>52.1mph</b> @ 23:16:30 (0.1s) <b>50.5mph</b> @ 23:16:31 (7/8) <b>49.2mph</b> @ 23:16:31 (1s) <b>51.3mph</b> @ 23:16:07 (3s) <b>36.7mph</b> @ 23:16:07 (60s) <b>40.0mph</b> @ 23:16:13 (120s)	<b>15.1mph</b> at 23:16:19 <b>15.7mph</b> @ 23:16:19 (0.1s) <b>16.9mph</b> @ 23:16:19 (7/8) <b>17.9mph</b> @ 23:16:19 (1s) <b>20.3mph</b> @ 23:16:20 (3s) <b>33.2mph</b> @ 23:17:06 (60s) <b>35.0mph</b> @ 23:17:06 (120s)	8953 / 33.3mph		<b>47.2mph</b> at 23:17:01 <b>47.1mph</b> @ 23:17:01 (0.1s) <b>46.4mph</b> @ 23:17:01 (7/8) <b>45.8mph</b> @ 23:17:01 (1s) <b>43.1mph</b> @ 23:17:02 (3s) <b>29.7mph</b> @ 23:16:07 (60s) <b>33.7mph</b> @ 23:16:13 (120s)	<b>13.0mph</b> at 23:16:19 <b>13.2mph</b> @ 23:16:19 (7/8) <b>13.4mph</b> @ 23:16:19 (1s) <b>16.0mph</b> @ 23:16:20 (3s) <b>27.4mph</b> @ 23:17:06 (60s) <b>28.5mph</b> @ 23:17:06 (120s)	15494 / 27.4mph
2022-01-29 06:16:14 PM EST	983.48mb	4.72V	23.4°F 100%	34.5°F	<b>N</b> <b>(350°)</b>	<b>56.2mph</b> at 23:16:04 <b>56.0mph</b> @ 23:16:04 (0.1s) <b>54.2mph</b> @ 23:16:04 (7/8) <b>52.7mph</b> @ 23:16:05 (1s) <b>50.7mph</b> @ 23:16:06 (3s) <b>43.9mph</b> @ 23:15:18 (60s) <b>39.6mph</b> @ 23:16:06 (120s)	<b>22.9mph</b> at 23:15:21 <b>23.2mph</b> @ 23:15:22 (7/8) <b>23.4mph</b> @ 23:15:22 (1s) <b>24.9mph</b> @ 23:15:24 (3s) <b>36.3mph</b> @ 23:16:03 (60s) <b>38.2mph</b> @ 23:15:26 (120s)	2938 / 36.9mph		<b>58.7mph</b> at 23:16:04 <b>58.4mph</b> @ 23:16:04 (0.1s) <b>55.7mph</b> @ 23:16:04 (7/8) <b>53.7mph</b> @ 23:16:05 (1s) <b>51.6mph</b> @ 23:16:06 (3s) <b>43.8mph</b> @ 23:15:18 (60s) <b>39.5mph</b> @ 23:16:06 (120s)	<b>19.3mph</b> at 23:15:21 <b>19.5mph</b> @ 23:15:21 (0.1s) <b>20.6mph</b> @ 23:15:22 (7/8) <b>21.7mph</b> @ 23:15:22 (1s) <b>24.6mph</b> @ 23:15:23 (3s) <b>36.1mph</b> @ 23:16:03 (60s) <b>37.8mph</b> @ 23:15:26 (120s)	9891 / 36.7mph		<b>56.4mph</b> at 23:16:04 <b>56.1mph</b> @ 23:16:04 (0.1s) <b>51.9mph</b> @ 23:16:04 (7/8) <b>48.7mph</b> @ 23:16:05 (1s) <b>42.6mph</b> @ 23:16:06 (3s) <b>38.1mph</b> @ 23:15:13 (60s) <b>33.7mph</b> @ 23:15:09 (120s)	<b>15.3mph</b> at 23:15:21 <b>15.8mph</b> @ 23:15:22 (7/8) <b>17.4mph</b> @ 23:15:22 (1s) <b>19.6mph</b> @ 23:15:22 (3s) <b>29.4mph</b> @ 23:16:03 (60s) <b>32.4mph</b> @ 23:15:25 (120s)	16833 / 29.7mph

2022-01-29 06:15:14 PM EST	984.16mb	4.72V	23.4°F 100%	34.5°F	N (0°)	56.4mph at 23:14:40	24.9mph at 23:14:11	3391 / 42.3mph	58.8mph at 23:14:40	19.2mph at 23:14:57	11395 / 42.3mph	55.3mph at 23:14:40	16.8mph at 23:14:09	20854 / 36.7mph
2022-01-29 06:14:07 PM EST to 2022-01-29 06:15:07 PM EST (60s)						56.1mph @ 23:14:40 (0.1s)	25.6mph @ 23:14:11 (1.5-s)		57.5mph @ 23:14:40 (1.5-s)	19.4mph @ 23:14:57 (0.1s)		55.0mph @ 23:14:40 (0.1s)	17.2mph @ 23:14:09 (1.5-s)	
2022-01-29 06:14:14 PM EST	984.22mb	4.70V	23.3°F 100%	34.5°F	N (351°)	54.4mph at 23:13:14	22.2mph at 23:14:01	2871 / 36.1mph	56.7mph at 23:13:14	17.0mph at 23:14:01	9581 / 35.6mph	54.1mph at 23:13:14	15.9mph at 23:13:57	17106 / 30.2mph
2022-01-29 06:13:07 PM EST to 2022-01-29 06:14:07 PM EST (60s)						54.2mph @ 23:13:14 (0.1s)	22.8mph @ 23:14:01 (1.5-s)		55.5mph @ 23:13:14 (1.5-s)	17.3mph @ 23:14:01 (0.1s)		54.0mph @ 23:13:14 (0.1s)	16.0mph @ 23:13:57 (1.5-s)	
2022-01-29 06:13:14 PM EST	984.65mb	4.71V	23.4°F 100%	34.5°F	NNW (342°)	56.0mph at 23:12:39	24.7mph at 23:12:32	3039 / 38.1mph	59.3mph at 23:12:39	23.8mph at 23:12:59	10531 / 39.1mph	54.3mph at 23:12:39	18.6mph at 23:12:30	17231 / 30.4mph
2022-01-29 06:12:06 PM EST to 2022-01-29 06:13:06 PM EST (60s)						55.6mph @ 23:12:39 (0.1s)	25.1mph @ 23:12:32 (1.5-s)		57.8mph @ 23:12:39 (1.5-s)	24.0mph @ 23:12:59 (0.1s)		53.9mph @ 23:12:39 (0.1s)	19.2mph @ 23:12:31 (1.5-s)	
2022-01-29 06:12:14 PM EST	984.37mb	4.70V	23.4°F 100%	34.5°F	NNW (340°)	44.5mph at 23:11:44	22.8mph at 23:11:59	2518 / 31.8mph	46.5mph at 23:11:44	15.3mph at 23:11:14	8884 / 33.0mph	42.9mph at 23:12:02	13.5mph at 23:11:42	15487 / 27.4mph
2022-01-29 06:11:06 PM EST to 2022-01-29 06:12:06 PM EST (60s)						44.2mph @ 23:11:44 (0.1s)	23.3mph @ 23:11:59 (1.5-s)		43.9mph @ 23:11:23 (1.5-s)	15.7mph @ 23:11:14 (0.1s)		42.9mph @ 23:12:02 (0.1s)	13.6mph @ 23:11:42 (1.5-s)	
2022-01-29 06:11:15 PM EST	984.09mb	4.70V	23.3°F 100%	34.5°F	N (359°)	51.7mph at 23:10:26	25.4mph at 23:10:53	3205 / 40.1mph	54.9mph at 23:10:19	21.0mph at 23:10:06	10952 / 40.6mph	51.7mph at 23:10:26	16.7mph at 23:10:47	20035 / 35.3mph
2022-01-29 06:10:06 PM EST to 2022-01-29 06:11:06 PM EST (60s)						51.4mph @ 23:10:26 (0.1s)	26.1mph @ 23:10:53 (1.5-s)		53.4mph @ 23:10:27 (1.5-s)	21.5mph @ 23:10:06 (0.1s)		50.6mph @ 23:10:27 (1.5-s)	17.1mph @ 23:10:47 (1.5-s)	
2022-01-29 06:10:14 PM EST	984.30mb	4.71V	23.1°F 100%	34.5°F	N (352°)	59.7mph at 23:09:40	21.6mph at 23:09:26	3095 / 38.8mph	62.1mph at 23:09:39	20.5mph at 23:09:18	10673 / 39.6mph	59.0mph at 23:09:39	15.2mph at 23:09:24	18925 / 33.3mph
2022-01-29 06:09:06 PM EST to 2022-01-29 06:10:06 PM EST (60s)						59.4mph @ 23:09:40 (0.1s)	21.9mph @ 23:09:26 (1.5-s)		61.2mph @ 23:09:39 (1.5-s)	20.6mph @ 23:09:18 (0.1s)		57.3mph @ 23:09:39 (0.1s)	15.4mph @ 23:09:27 (1.5-s)	



2022-01-29 06:03:14 PM EST	984.18mb	4.72V	23.4°F 100%	34.8°F	N (350°)	53.5mph at 23:02:19	24.7mph at 23:02:28	2988 / 37.5mph	55.1mph at 23:02:08	18.6mph at 23:02:52	10143 / 37.7mph	54.9mph at 23:02:08	17.8mph at 23:02:44
2022-01-29 06:02:06 PM EST to 2022-01-29 06:03:06 PM EST (60s)						53.4mph @ 23:02:19 (1s)	25.5mph @ 23:02:28 (1s)		54.1mph @ 23:02:20 (1s)	19.0mph @ 23:02:52 (1s)		54.7mph @ 23:02:08 (1s)	18.9mph @ 23:02:45 (1s)
2022-01-29 06:02:14 PM EST	984.54mb	4.72V	23.4°F 100%	34.8°F	NNW (345°)	52.2mph at 23:01:42	27.7mph at 23:01:07	3006 / 37.7mph	54.8mph at 23:01:41	19.1mph at 23:01:06	10309 / 38.3mph	54.9mph at 23:01:18	18.9mph at 23:01:06
2022-01-29 06:01:06 PM EST to 2022-01-29 06:02:06 PM EST (60s)						51.6mph @ 23:01:42 (1s)	28.2mph @ 23:01:08 (1s)		53.2mph @ 23:01:42 (1s)	23.9mph @ 23:02:00 (1s)		54.6mph @ 23:01:41 (1s)	20.0mph @ 23:01:08 (1s)
2022-01-29 06:01:14 PM EST	984.04mb	4.72V	23.5°F 100%	34.9°F	NNW (338°)	50.0mph at 23:00:06	24.7mph at 23:00:44	2654 / 33.5mph	54.5mph at 23:00:06	21.0mph at 23:00:44	9371 / 34.8mph	41.8mph at 23:00:41	16.1mph at 23:00:25
2022-01-29 06:00:06 PM EST to 2022-01-29 06:01:06 PM EST (60s)						49.8mph @ 23:00:06 (1s)	25.5mph @ 23:00:44 (1s)		53.1mph @ 23:00:06 (1s)	21.4mph @ 23:00:44 (1s)		54.0mph @ 23:00:06 (1s)	16.6mph @ 23:01:01 (1s)
2022-01-29 06:00:14 PM EST	983.36mb	4.71V	23.6°F 100%	34.9°F	NNW (335°)	48.6mph at 23:00:06	26.5mph at 22:59:37	2681 / 33.8mph	55.6mph at 23:00:05	21.0mph at 22:59:18	9566 / 35.5mph	45.8mph at 23:00:00	18.1mph at 22:59:21
2022-01-29 05:59:06 PM EST to 2022-01-29 06:00:06 PM EST (60s)						48.2mph @ 23:00:06 (1s)	26.9mph @ 22:59:37 (1s)		50.8mph @ 23:00:05 (1s)	21.3mph @ 22:59:18 (1s)		55.1mph @ 23:00:05 (1s)	18.4mph @ 22:59:21 (1s)
2022-01-29 05:59:14 PM EST	984.07mb	4.70V	23.6°F 100%	34.9°F	NNW (348°)	58.4mph at 22:58:54	24.6mph at 22:58:24	3166 / 39.6mph	61.2mph at 22:58:54	23.4mph at 22:58:24	10896 / 40.4mph	57.9mph at 22:58:53	17.0mph at 22:58:25
2022-01-29 05:58:06 PM EST to 2022-01-29 05:59:06 PM EST (60s)						58.1mph @ 22:58:54 (1s)	25.1mph @ 22:58:24 (1s)		59.6mph @ 22:58:54 (1s)	23.6mph @ 22:58:24 (1s)		60.9mph @ 22:58:54 (1s)	17.7mph @ 22:58:25 (1s)
2022-01-29 05:58:14 PM EST	984.40mb	4.70V	23.6°F 100%	34.9°F	NNW (338°)	47.2mph at 22:57:32	22.9mph at 22:57:46	2741 / 34.5mph	51.3mph at 22:57:32	18.6mph at 22:57:06	9822 / 36.5mph	44.3mph at 22:57:15	17.3mph at 22:58:02
2022-01-29 05:57:06 PM EST to 2022-01-29 05:58:06 PM EST (60s)						46.9mph @ 22:57:32 (1s)	23.3mph @ 22:57:46 (1s)		49.7mph @ 22:57:32 (1s)	21.4mph @ 22:57:07 (1s)		51.0mph @ 22:57:32 (1s)	17.9mph @ 22:57:11 (1s)

2022-01-29 05:57:15 PM EST	984.57mb	4.71V	23.6°F 100%	34.9°F	NNW (345°)	49.2mph at 22:56:14	21.7mph at 22:56:31	2492 / 31.5mph	53.0mph at 22:56:14	18.6mph at 22:56:06	8735 / 32.5mph	41.0mph at 22:56:25	13.4mph at 22:56:31	14605 / 25.8mph					
2022-01-29 05:56:06 PM EST to 2022-01-29 05:57:06 PM EST (60s)						48.8mph @ 22:56:14 (0.1s)	22.3mph @ 22:56:58 (1.5-s)		52.1mph @ 22:56:14 (1.5-s)	20.8mph @ 22:56:31 (0.1s)		39.1mph @ 22:56:24 (1.5-s)	14.0mph @ 22:56:31 (1.5-s)		48.7mph @ 22:56:14 (1.5-s)	22.8mph @ 22:56:58 (1.5-s)	51.6mph @ 22:56:14 (1.5-s)	23.4mph @ 22:56:58 (1.5-s)	36.4mph @ 22:56:24 (1.5-s)
2022-01-29 05:56:14 PM EST	983.87mb	4.70V	23.6°F 100%	34.9°F	NNW (343°)	49.7mph at 22:56:02	24.1mph at 22:55:16	2533 / 32.0mph	51.4mph at 22:56:02	17.9mph at 22:55:12	8954 / 33.3mph	49.0mph at 22:56:02	15.3mph at 22:55:24	15205 / 26.9mph					
2022-01-29 05:55:06 PM EST to 2022-01-29 05:56:06 PM EST (60s)						49.4mph @ 22:56:02 (0.1s)	24.4mph @ 22:55:33 (1.5-s)		50.2mph @ 22:56:02 (1.5-s)	18.0mph @ 22:55:12 (0.1s)		48.8mph @ 22:56:02 (0.1s)	16.1mph @ 22:55:24 (1.5-s)		48.7mph @ 22:56:02 (1.5-s)	24.7mph @ 22:55:33 (1.5-s)	49.2mph @ 22:56:02 (1.5-s)	21.6mph @ 22:55:12 (1.5-s)	42.5mph @ 22:56:02 (1.5-s)
2022-01-29 05:55:14 PM EST	984.04mb	4.72V	23.6°F 100%	35.0°F	NNW (340°)	42.2mph at 22:54:40	20.5mph at 22:54:32	2274 / 28.9mph	44.2mph at 22:54:40	18.1mph at 22:54:37	8201 / 30.5mph	39.8mph at 22:54:49	14.1mph at 22:54:21	14370 / 25.4mph					
2022-01-29 05:54:06 PM EST to 2022-01-29 05:55:06 PM EST (60s)						42.2mph @ 22:54:40 (0.1s)	20.8mph @ 22:54:32 (1.5-s)		42.4mph @ 22:54:40 (1.5-s)	18.3mph @ 22:54:37 (0.1s)		38.6mph @ 22:54:49 (1.5-s)	14.3mph @ 22:54:22 (1.5-s)		42.4mph @ 22:54:40 (1.5-s)	19.6mph @ 22:54:38 (1.5-s)	20.5mph @ 22:54:38 (1.5-s)	37.4mph @ 22:54:07 (1.5-s)	15.5mph @ 22:54:22 (1.5-s)
2022-01-29 05:54:14 PM EST	984.33mb	4.70V	23.7°F 100%	35.0°F	NNW (343°)	56.9mph at 22:53:09	24.5mph at 22:53:54	2970 / 37.3mph	59.1mph at 22:53:09	23.4mph at 22:53:53	10425 / 38.7mph	57.5mph at 22:53:09	15.3mph at 22:53:33	18526 / 32.7mph					
2022-01-29 05:53:06 PM EST to 2022-01-29 05:54:06 PM EST (60s)						56.5mph @ 22:53:09 (0.1s)	24.9mph @ 22:53:54 (1.5-s)		57.8mph @ 22:53:09 (1.5-s)	23.5mph @ 22:53:54 (1.5-s)		57.7mph @ 22:53:09 (1.5-s)	17.0mph @ 22:53:34 (1.5-s)		56.9mph @ 22:53:09 (1.5-s)	25.6mph @ 22:53:54 (1.5-s)	56.6mph @ 22:53:54 (1.5-s)	55.7mph @ 22:53:09 (1.5-s)	18.7mph @ 22:53:29 (1.5-s)
2022-01-29 05:53:14 PM EST	983.64mb	4.71V	23.7°F 100%	35.0°F	NNW (348°)	57.1mph at 22:52:52	24.1mph at 22:52:47	2782 / 35.0mph	59.1mph at 22:52:52	19.0mph at 22:52:15	9609 / 35.7mph	55.7mph at 22:52:52	13.7mph at 22:52:44	16402 / 29.0mph					
2022-01-29 05:52:06 PM EST to 2022-01-29 05:53:06 PM EST (60s)						56.7mph @ 22:52:52 (0.1s)	24.7mph @ 22:52:48 (1.5-s)		58.9mph @ 22:52:52 (0.1s)	19.4mph @ 22:52:15 (0.1s)		55.4mph @ 22:52:52 (0.1s)	14.3mph @ 22:52:44 (1.5-s)		56.2mph @ 22:52:52 (1.5-s)	25.2mph @ 22:52:48 (1.5-s)	57.3mph @ 22:52:52 (1.5-s)	54.9mph @ 22:52:52 (1.5-s)	16.1mph @ 22:52:44 (1.5-s)
2022-01-29 05:52:14 PM EST	984.01mb	4.72V	23.7°F 100%	35.0°F	N (354°)	56.3mph at 22:51:13	20.1mph at 22:51:50	3117 / 39.0mph	59.7mph at 22:51:09	19.5mph at 22:51:50	10761 / 39.9mph	57.0mph at 22:51:13	17.1mph at 22:51:52	19849 / 35.0mph					
2022-01-29 05:51:06 PM EST to 2022-01-29 05:52:06 PM EST (60s)						56.1mph @ 22:51:13 (0.1s)	20.6mph @ 22:51:50 (1.5-s)		59.6mph @ 22:51:09 (0.1s)	19.6mph @ 22:51:50 (0.1s)		55.6mph @ 22:51:13 (1.5-s)	18.6mph @ 22:51:52 (1.5-s)		55.5mph @ 22:51:13 (1.5-s)	21.6mph @ 22:51:50 (1.5-s)	59.1mph @ 22:51:09 (1.5-s)	20.6mph @ 22:51:49 (1.5-s)	55.6mph @ 22:51:13 (1.5-s)



2022-01-29 05:51:14 PM EST	983.94mb	4.71V	23.7°F 100%	35.1°F	N (355°)	59.8mph at 22:50:24	21.9mph at 22:50:51	3243 / 40.5mph	62.1mph at 22:50:24	19.8mph at 22:50:51	11269 / 41.8mph	60.6mph at 22:50:24	15.3mph at 22:50:52	19173 / 33.8mph
2022-01-29 05:50:06 PM EST to 2022-01-29 05:51:06 PM EST (60s)						59.3mph @ 22:50:24 (0.1s) 58.8mph @ 22:50:24 (1/2-s) 58.2mph @ 22:50:24 (1s) 54.5mph @ 22:50:25 (3s) 40.5mph @ 22:51:05 (60s) 35.1mph @ 22:51:05 (120s)	22.2mph @ 22:50:51 (1/2-s) 22.8mph @ 22:50:52 (1s) 24.9mph @ 22:50:53 (3s) 29.5mph @ 22:50:09 (60s) 30.8mph @ 22:50:13 (120s)		61.7mph @ 22:50:24 (0.1s) 61.1mph @ 22:50:24 (1/2-s) 60.4mph @ 22:50:24 (1s) 56.6mph @ 22:50:25 (3s) 41.8mph @ 22:51:05 (60s) 37.0mph @ 22:51:05 (120s)	19.8mph @ 22:50:51 (0.1s) 20.3mph @ 22:50:51 (1/2-s) 21.1mph @ 22:50:51 (1s) 24.3mph @ 22:50:53 (3s) 32.1mph @ 22:50:09 (60s) 33.1mph @ 22:50:13 (120s)		60.2mph @ 22:50:24 (0.1s) 59.1mph @ 22:50:24 (1/2-s) 57.9mph @ 22:50:24 (1s) 51.7mph @ 22:51:05 (60s) 30.0mph @ 22:51:05 (120s)	16.3mph @ 22:50:52 (1/2-s) 17.8mph @ 22:50:52 (1s) 19.6mph @ 22:50:53 (3s) 25.9mph @ 22:50:12 (60s) 26.4mph @ 22:50:13 (120s)	
2022-01-29 05:50:14 PM EST	984.06mb	4.71V	23.6°F 100%	35.1°F	NNW (340°)	39.6mph at 22:49:41	22.0mph at 22:49:56	2336 / 29.7mph	45.1mph at 22:49:41	21.3mph at 22:49:12	8688 / 32.3mph	43.6mph at 22:49:41	15.0mph at 22:50:04	14806 / 26.2mph
2022-01-29 05:49:06 PM EST to 2022-01-29 05:50:06 PM EST (60s)						39.5mph @ 22:49:41 (0.1s) 39.3mph @ 22:49:41 (1/2-s) 38.8mph @ 22:49:42 (1s) 36.2mph @ 22:49:43 (3s) 32.2mph @ 22:49:08 (60s) 32.4mph @ 22:49:06 (120s)	22.49:56 22.3mph @ 22:49:56 (1/2-s) 22.6mph @ 22:50:00 (1s) 24.0mph @ 22:50:02 (1s) 29.6mph @ 22:50:04 (60s) 30.9mph @ 22:50:05 (120s)		45.0mph @ 22:49:41 (0.1s) 44.5mph @ 22:49:41 (1/2-s) 44.0mph @ 22:49:41 (1s) 40.5mph @ 22:49:42 (3s) 34.2mph @ 22:49:08 (60s) 34.4mph @ 22:49:06 (120s)	21.3mph @ 22:49:12 (0.1s) 21.3mph @ 22:49:13 (1/2-s) 23.8mph @ 22:50:00 (1s) 26.0mph @ 22:49:36 (3s) 32.2mph @ 22:50:03 (60s) 33.1mph @ 22:50:05 (120s)		43.6mph @ 22:49:41 (0.1s) 42.9mph @ 22:49:41 (1/2-s) 42.1mph @ 22:49:41 (1s) 38.3mph @ 22:49:43 (3s) 27.4mph @ 22:48:44 (60s) 27.7mph @ 22:49:09 (120s)	16.1mph @ 22:50:04 (1/2-s) 17.0mph @ 22:48:55 (1s) 19.1mph @ 22:49:57 (3s) 26.2mph @ 22:50:05 (60s) 26.7mph @ 22:50:05 (120s)	
2022-01-29 05:49:14 PM EST	984.23mb	4.70V	23.6°F 100%	35.1°F	NNW (341°)	43.8mph at 22:48:33	23.1mph at 22:49:04	2542 / 32.1mph	51.7mph at 22:48:33	18.1mph at 22:48:44	9162 / 34.1mph	43.9mph at 22:48:08	17.2mph at 22:48:39	15453 / 27.3mph
2022-01-29 05:48:06 PM EST to 2022-01-29 05:49:06 PM EST (60s)						43.6mph @ 22:48:33 (0.1s) 43.2mph @ 22:48:33 (1/2-s) 42.3mph @ 22:48:34 (1s) 39.7mph @ 22:48:06 (3s) 32.8mph @ 22:48:53 (60s) 32.9mph @ 22:48:06 (120s)	22:49:04 23.5mph @ 22:49:05 (1/2-s) 24.0mph @ 22:49:05 (1s) 25.0mph @ 22:48:45 (3s) 31.6mph @ 22:48:32 (60s) 31.6mph @ 22:48:46 (120s)		51.3mph @ 22:48:33 (0.1s) 49.4mph @ 22:48:33 (1/2-s) 47.3mph @ 22:48:34 (1s) 41.8mph @ 22:48:49 (3s) 34.9mph @ 22:48:41 (60s) 34.7mph @ 22:49:02 (120s)	18.5mph @ 22:48:44 (0.1s) 20.7mph @ 22:48:44 (1/2-s) 21.9mph @ 22:48:44 (1s) 24.4mph @ 22:48:44 (3s) 33.8mph @ 22:48:24 (60s) 33.7mph @ 22:48:44 (120s)		43.7mph @ 22:48:08 (0.1s) 42.1mph @ 22:48:09 (1/2-s) 39.1mph @ 22:48:09 (1s) 34.5mph @ 22:48:10 (3s) 28.3mph @ 22:48:38 (60s) 28.4mph @ 22:48:06 (120s)	18.1mph @ 22:48:39 (1/2-s) 20.4mph @ 22:48:04 (1s) 20.8mph @ 22:48:44 (3s) 27.2mph @ 22:49:05 (60s) 27.5mph @ 22:48:39 (120s)	
2022-01-29 05:48:14 PM EST	984.19mb	4.71V	23.6°F 100%	35.2°F	NNW (341°)	45.9mph at 22:48:03	23.0mph at 22:47:36	2587 / 32.7mph	48.7mph at 22:48:02	23.6mph at 22:47:05	9403 / 34.9mph	45.4mph at 22:47:09	16.7mph at 22:47:45	15914 / 28.1mph
2022-01-29 05:47:05 PM EST to 2022-01-29 05:48:05 PM EST (60s)						45.7mph @ 22:48:03 (0.1s) 45.4mph @ 22:48:03 (1/2-s) 45.0mph @ 22:48:03 (1s) 40.1mph @ 22:48:04 (3s) 33.3mph @ 22:47:05 (60s) 36.1mph @ 22:47:14 (120s)	22:47:36 23.6mph @ 22:47:36 (1/2-s) 24.3mph @ 22:47:36 (1s) 26.6mph @ 22:47:36 (3s) 30.7mph @ 22:47:39 (60s) 32.7mph @ 22:48:01 (120s)		48.5mph @ 22:48:03 (0.1s) 48.2mph @ 22:48:03 (1/2-s) 47.6mph @ 22:48:03 (1s) 42.4mph @ 22:48:04 (3s) 35.0mph @ 22:48:04 (60s) 37.4mph @ 22:47:14 (120s)	24.0mph @ 22:47:36 (0.1s) 25.0mph @ 22:47:36 (1/2-s) 26.1mph @ 22:47:36 (1s) 29.0mph @ 22:47:44 (3s) 32.7mph @ 22:47:38 (60s) 34.5mph @ 22:48:01 (120s)		45.2mph @ 22:47:09 (0.1s) 44.1mph @ 22:47:09 (1/2-s) 41.1mph @ 22:47:09 (1s) 36.8mph @ 22:47:11 (3s) 28.9mph @ 22:47:05 (60s) 30.5mph @ 22:47:11 (120s)	17.5mph @ 22:47:45 (1/2-s) 18.0mph @ 22:47:34 (1s) 21.8mph @ 22:47:34 (3s) 26.7mph @ 22:47:37 (60s) 28.2mph @ 22:48:01 (120s)	
2022-01-29 05:47:14 PM EST	983.96mb	4.70V	23.7°F 100%	35.2°F	NNW (344°)	49.9mph at 22:46:19	21.8mph at 22:46:56	2637 / 33.3mph	56.4mph at 22:46:18	20.4mph at 22:46:13	9299 / 34.6mph	48.0mph at 22:46:19	16.2mph at 22:46:42	16307 / 28.8mph
2022-01-29 05:46:05 PM EST to 2022-01-29 05:47:05 PM EST (60s)						49.7mph @ 22:46:19 (0.1s) 49.2mph @ 22:46:19 (1/2-s) 48.2mph @ 22:46:36 (1s) 45.0mph @ 22:46:37 (3s) 39.4mph @ 22:46:12 (60s) 37.8mph @ 22:46:38 (120s)	22:46:56 22.3mph @ 22:46:56 (1/2-s) 22.6mph @ 22:46:56 (1s) 23.4mph @ 22:46:58 (3s) 33.1mph @ 22:47:02 (60s) 35.8mph @ 22:47:04 (120s)		56.0mph @ 22:46:19 (0.1s) 53.8mph @ 22:46:19 (1/2-s) 51.4mph @ 22:46:19 (1s) 46.5mph @ 22:46:21 (3s) 40.4mph @ 22:46:11 (60s) 39.1mph @ 22:46:38 (120s)	21.1mph @ 22:46:14 (1/2-s) 21.3mph @ 22:46:14 (1s) 24.6mph @ 22:46:57 (3s) 34.2mph @ 22:47:02 (60s) 37.0mph @ 22:47:04 (120s)		47.7mph @ 22:46:19 (0.1s) 45.2mph @ 22:46:19 (1/2-s) 44.1mph @ 22:46:34 (1s) 40.2mph @ 22:46:36 (3s) 32.6mph @ 22:46:12 (60s) 31.4mph @ 22:46:38 (120s)	17.1mph @ 22:46:42 (1/2-s) 17.7mph @ 22:46:05 (1s) 20.7mph @ 22:46:05 (3s) 28.3mph @ 22:47:01 (60s) 30.2mph @ 22:46:15 (120s)	
2022-01-29 05:46:14 PM EST	984.14mb	4.72V	23.7°F 100%	35.3°F	NNW (344°)	59.6mph at 22:45:18	24.0mph at 22:45:48	3069 / 38.5mph	66.7mph at 22:45:18	20.7mph at 22:45:11	10623 / 39.4mph	60.8mph at 22:45:18	16.5mph at 22:46:04	18177 / 32.0mph
2022-01-29 05:45:05 PM EST to 2022-01-29 05:46:05 PM EST (60s)						59.3mph @ 22:45:18 (0.1s) 58.2mph @ 22:45:18 (1/2-s) 56.3mph @ 22:45:19 (1s) 51.3mph @ 22:45:20 (3s) 39.0mph @ 22:46:01 (60s) 37.3mph @ 22:46:01 (120s)	22:45:48 24.4mph @ 22:45:48 (1/2-s) 25.4mph @ 22:45:49 (1s) 27.5mph @ 22:45:12 (3s) 34.5mph @ 22:45:14 (60s) 33.4mph @ 22:45:13 (120s)		66.3mph @ 22:45:18 (1/2-s) 61.2mph @ 22:45:18 (1s) 54.5mph @ 22:45:20 (3s) 40.8mph @ 22:45:41 (60s) 38.9mph @ 22:46:01 (120s)	21.9mph @ 22:45:11 (0.1s) 21.9mph @ 22:45:11 (1/2-s) 23.4mph @ 22:45:11 (1s) 26.6mph @ 22:45:11 (3s) 36.2mph @ 22:45:14 (60s) 30.5mph @ 22:45:12 (120s)		60.4mph @ 22:45:18 (0.1s) 56.0mph @ 22:45:18 (1/2-s) 53.9mph @ 22:45:19 (1s) 47.0mph @ 22:45:19 (3s) 32.7mph @ 22:45:45 (60s) 30.5mph @ 22:46:01 (120s)	17.3mph @ 22:46:04 (1/2-s) 17.8mph @ 22:46:04 (1s) 22.3mph @ 22:46:04 (3s) 28.3mph @ 22:45:14 (60s) 27.4mph @ 22:45:12 (120s)	

2022-01-29 05:45:14 PM EST	982.29mb	4.71V	23.7°F 100%	35.3°F	NNW (340°)	52.8mph at 22:44:30	24.7mph at 22:44:23	2858 / 35.9mph	55.5mph at 22:44:30	24.4mph at 22:44:23	10232 / 38.0mph	42.5mph at 22:45:04	15.8mph at 22:44:33	16168 / 28.6mph
2022-01-29 05:44:05 PM EST to 2022-01-29 05:45:05 PM EST (60s)						52.5mph @ 22:44:30 (0.1s)	25.0mph @ 22:44:23 (1%-s)		55.1mph @ 22:44:30 (0.1s)	24.5mph @ 22:44:23 (0.1s)		42.3mph @ 22:45:04 (0.1s)	17.1mph @ 22:44:33 (1%-s)	
2022-01-29 05:44:05 PM EST to 2022-01-29 05:45:05 PM EST (60s)	983.92mb	4.69V	23.8°F 100%	35.4°F	NNW (342°)	48.3mph @ 22:44:30 (1s)	27.7mph @ 22:44:24 (3s)	2525 / 31.9mph	51.3mph at 22:43:07	21.5mph at 22:43:55	9090 / 33.8mph	42.5mph at 22:45:01	15.9mph at 22:43:44	15221 / 26.9mph
2022-01-29 05:43:05 PM EST to 2022-01-29 05:44:05 PM EST (60s)						50.7mph @ 22:44:30 (1%-s)	25.6mph @ 22:44:23 (1s)		52.8mph @ 22:44:30 (1%-s)	24.5mph @ 22:44:23 (0.1s)		42.3mph @ 22:45:04 (0.1s)	17.1mph @ 22:44:33 (1%-s)	
2022-01-29 05:43:14 PM EST	984.13mb	4.70V	23.9°F 100%	35.4°F	NNW (344°)	46.0mph at 22:43:07	22.2mph at 22:43:53	2546 / 32.2mph	52.0mph at 22:42:49	19.2mph at 22:42:29	9172 / 34.1mph	48.0mph at 22:43:07	15.0mph at 22:42:27	15392 / 27.2mph
2022-01-29 05:42:05 PM EST to 2022-01-29 05:43:05 PM EST (60s)						45.1mph @ 22:43:07 (1%-s)	22.9mph @ 22:43:22 (1%-s)		51.0mph @ 22:43:07 (0.1s)	21.7mph @ 22:43:55 (0.1s)		47.8mph @ 22:43:07 (0.1s)	16.7mph @ 22:43:44 (1%-s)	
2022-01-29 05:42:14 PM EST	984.05mb	4.72V	23.9°F 100%	35.5°F	NNW (344°)	47.7mph at 22:42:09	21.3mph at 22:42:13	2732 / 34.4mph	54.7mph at 22:41:27	20.9mph at 22:41:15	9617 / 35.7mph	45.4mph at 22:42:10	16.1mph at 22:41:44	16087 / 28.4mph
2022-01-29 05:41:05 PM EST to 2022-01-29 05:42:05 PM EST (60s)						46.6mph @ 22:42:09 (0.1s)	21.9mph @ 22:42:14 (1%-s)		54.2mph @ 22:41:27 (0.1s)	21.1mph @ 22:41:15 (0.1s)		45.4mph @ 22:42:10 (0.1s)	15.9mph @ 22:42:27 (1%-s)	
2022-01-29 05:41:14 PM EST	983.50mb	4.71V	24.0°F 100%	35.5°F	NNW (342°)	53.1mph at 22:41:27	23.6mph at 22:41:34	2782 / 35.0mph	49.3mph at 22:40:17	23.8mph at 22:40:44	9875 / 36.7mph	49.8mph at 22:41:27	15.7mph at 22:40:44	15860 / 28.0mph
2022-01-29 05:40:05 PM EST to 2022-01-29 05:41:05 PM EST (60s)						52.1mph @ 22:41:27 (1%-s)	24.7mph @ 22:41:54 (1s)		53.4mph @ 22:41:27 (1%-s)	22.4mph @ 22:41:15 (1%-s)		46.8mph @ 22:41:27 (1%-s)	18.0mph @ 22:41:18 (1s)	
2022-01-29 05:40:14 PM EST	984.12mb	4.70V	24.1°F 100%	35.5°F	NNW (343°)	46.1mph at 22:40:17	24.5mph at 22:40:44	2673 / 33.7mph	53.2mph at 22:39:38	20.5mph at 22:39:56	9345 / 34.7mph	42.1mph at 22:40:12	16.3mph at 22:39:32	15946 / 28.2mph
2022-01-29 05:39:05 PM EST to 2022-01-29 05:40:05 PM EST (60s)						45.5mph @ 22:40:18 (1%-s)	25.8mph @ 22:40:52 (1s)		49.1mph @ 22:40:17 (0.1s)	23.9mph @ 22:40:44 (0.1s)		41.1mph @ 22:40:12 (1%-s)	16.1mph @ 22:40:44 (1s)	
2022-01-29 05:40:14 PM EST	984.12mb	4.70V	24.1°F 100%	35.5°F	NNW (343°)	50.8mph at 22:39:45	22.9mph at 22:39:52	2673 / 33.7mph	53.2mph at 22:39:38	20.5mph at 22:39:56	9345 / 34.7mph	49.3mph at 22:39:45	16.3mph at 22:39:32	15946 / 28.2mph
2022-01-29 05:39:05 PM EST to 2022-01-29 05:40:05 PM EST (60s)						50.1mph @ 22:39:45 (1%-s)	24.6mph @ 22:39:53 (1s)		52.4mph @ 22:39:38 (1%-s)	21.1mph @ 22:39:52 (1%-s)		46.7mph @ 22:39:45 (1s)	17.8mph @ 22:39:32 (1s)	

2022-01-29 05:39:14 PM EST	984.27mb	4.72V	24.0°F 100%	35.6°F	NNW (343°)	50.0mph at 22:38:29	18.6mph at 22:38:56	2475 / 31.3mph	52.2mph at 22:38:28	14.3mph at 22:38:56	8600 / 32.0mph	50.3mph at 22:38:28	14.8mph at 22:38:56	15658 / 27.7mph
2022-01-29 05:38:05 PM EST to 2022-01-29 05:39:05 PM EST (60s)						49.9mph @ 22:38:29 (0.1s)	18.9mph @ 22:38:56 (1s)		51.4mph @ 22:38:29 (1s)	14.4mph @ 22:38:56 (0.1s)		49.9mph @ 22:38:28 (0.1s)	15.2mph @ 22:38:56 (1s)	
2022-01-29 05:38:15 PM EST	983.73mb	4.70V	23.9°F 100%	35.7°F	N (350°)	54.7mph at 22:37:15	26.6mph at 22:37:29	3135 / 39.3mph	58.8mph at 22:37:15	25.1mph at 22:37:23	10861 / 40.3mph	52.8mph at 22:37:53	14.4mph at 22:37:34	17639 / 31.1mph
2022-01-29 05:37:05 PM EST to 2022-01-29 05:38:05 PM EST (60s)						54.4mph @ 22:37:15 (0.1s)	26.9mph @ 22:37:29 (1s)		57.2mph @ 22:37:15 (1s)	25.2mph @ 22:37:23 (0.1s)		52.7mph @ 22:37:53 (0.1s)	14.9mph @ 22:37:34 (1s)	
2022-01-29 05:37:14 PM EST	983.83mb	4.71V	23.9°F 99%	35.8°F	NNW (340°)	48.9mph at 22:36:08	25.0mph at 22:36:50	2810 / 35.3mph	53.1mph at 22:36:05	20.8mph at 22:36:49	9850 / 36.6mph	50.8mph at 22:36:05	15.5mph at 22:36:54	16613 / 29.3mph
2022-01-29 05:36:05 PM EST to 2022-01-29 05:37:05 PM EST (60s)						48.6mph @ 22:36:08 (0.1s)	25.5mph @ 22:36:50 (1s)		52.1mph @ 22:36:05 (1s)	21.1mph @ 22:36:49 (0.1s)		50.5mph @ 22:36:05 (0.1s)	17.1mph @ 22:36:37 (1s)	
2022-01-29 05:36:14 PM EST	983.15mb	4.72V	24.1°F 100%	35.8°F	NNW (339°)	52.5mph at 22:35:17	25.4mph at 22:35:33	3067 / 38.4mph	57.4mph at 22:35:22	25.8mph at 22:35:33	10890 / 40.4mph	50.7mph at 22:36:04	16.9mph at 22:35:12	19220 / 33.9mph
2022-01-29 05:35:05 PM EST to 2022-01-29 05:36:05 PM EST (60s)						52.1mph @ 22:35:17 (0.1s)	26.0mph @ 22:35:33 (1s)		54.4mph @ 22:35:18 (1s)	26.0mph @ 22:35:33 (0.1s)		50.3mph @ 22:36:04 (0.1s)	18.6mph @ 22:35:13 (1s)	
2022-01-29 05:35:14 PM EST	983.69mb	4.70V	24.2°F 100%	35.9°F	NNW (339°)	50.3mph at 22:34:55	22.5mph at 22:34:14	2780 / 35.0mph	54.6mph at 22:34:55	21.3mph at 22:34:14	9778 / 36.3mph	47.0mph at 22:34:52	16.0mph at 22:34:57	16113 / 28.5mph
2022-01-29 05:34:05 PM EST to 2022-01-29 05:35:05 PM EST (60s)						50.2mph @ 22:34:55 (0.1s)	22.8mph @ 22:34:14 (1s)		52.0mph @ 22:34:55 (1s)	21.4mph @ 22:34:14 (0.1s)		46.6mph @ 22:34:52 (0.1s)	16.9mph @ 22:34:25 (1s)	
2022-01-29 05:34:14 PM EST	984.16mb	4.72V	24.3°F 100%	36.0°F	NNW (344°)	52.4mph at 22:33:24	25.1mph at 22:34:03	2712 / 34.2mph	54.0mph at 22:33:23	22.0mph at 22:33:16	9471 / 35.2mph	42.3mph at 22:33:12	16.8mph at 22:33:23	15656 / 27.7mph
2022-01-29 05:33:05 PM EST to 2022-01-29 05:34:05 PM EST (60s)						52.1mph @ 22:33:24 (0.1s)	25.6mph @ 22:34:03 (1s)		53.9mph @ 22:33:23 (0.1s)	22.2mph @ 22:33:16 (0.1s)		41.2mph @ 22:33:12 (1s)	18.5mph @ 22:33:23 (1s)	



2022-01-29 05:27:14 PM EST	983.67mb	4.70V	24.8°F 100%	36.2°F	NNW (347°)	46.8mph at 22:26:55	21.9mph at 22:26:20	2670 / 33.7mph	51.1mph at 22:26:55	16.8mph at 22:26:20	9169 / 34.1mph	44.4mph at 22:27:03	15.5mph at 22:26:18	15846 / 28.0mph				
2022-01-29 05:26:05 PM EST to 2022-01-29 05:27:05 PM EST (60s)						46.5mph @ 22:26:56 (0.1s)	22.5mph @ 22:26:15 (1.5-s)		50.7mph @ 22:26:55 (0.1s)	17.0mph @ 22:26:20 (0.1s)		44.2mph @ 22:27:03 (0.1s)	15.8mph @ 22:26:18 (1.5-s)		45.8mph @ 22:27:03 (1.5-s)	22.9mph @ 22:26:15 (1s)	48.1mph @ 22:26:56 (1.5-s)	18.5mph @ 22:26:20 (1.5-s)
2022-01-29 05:26:14 PM EST	983.38mb	4.69V	24.9°F 100%	36.2°F	N (350°)	49.1mph at 22:25:06	23.8mph at 22:25:44	2925 / 36.7mph	54.1mph at 22:25:29	18.0mph at 22:25:57	10023 / 37.2mph	48.6mph at 22:25:37	16.4mph at 22:25:40	17481 / 30.8mph				
2022-01-29 05:25:05 PM EST to 2022-01-29 05:26:05 PM EST (60s)						48.8mph @ 22:25:05 (0.1s)	24.2mph @ 22:25:44 (1.5-s)		53.7mph @ 22:25:29 (0.1s)	18.2mph @ 22:25:57 (0.1s)		48.5mph @ 22:25:37 (0.1s)	17.5mph @ 22:25:44 (1.5-s)		46.9mph @ 22:25:06 (1.5-s)	25.2mph @ 22:25:44 (1s)	51.3mph @ 22:25:29 (1.5-s)	19.8mph @ 22:25:44 (1.5-s)
2022-01-29 05:25:14 PM EST	983.64mb	4.71V	24.9°F 100%	36.3°F	N (350°)	51.4mph at 22:24:18	27.4mph at 22:24:11	3042 / 38.1mph	55.9mph at 22:24:28	23.0mph at 22:24:05	10447 / 38.8mph	46.2mph at 22:24:43	18.6mph at 22:24:35	17766 / 31.3mph				
2022-01-29 05:24:05 PM EST to 2022-01-29 05:25:05 PM EST (60s)						50.7mph @ 22:24:18 (0.1s)	27.6mph @ 22:24:11 (1.5-s)		55.1mph @ 22:24:28 (0.1s)	25.5mph @ 22:24:40 (0.1s)		46.1mph @ 22:24:43 (0.1s)	20.6mph @ 22:24:35 (1.5-s)		45.5mph @ 22:24:54 (1.5-s)	27.0mph @ 22:24:11 (1s)	51.1mph @ 22:24:28 (1.5-s)	26.4mph @ 22:24:40 (1.5-s)
2022-01-29 05:24:14 PM EST	983.61mb	4.70V	25.0°F 100%	36.3°F	NNW (344°)	53.8mph at 22:23:52	27.4mph at 22:24:04	3016 / 37.8mph	60.7mph at 22:23:52	19.4mph at 22:23:05	10489 / 38.9mph	50.9mph at 22:23:52	18.1mph at 22:23:33	17170 / 30.3mph				
2022-01-29 05:23:05 PM EST to 2022-01-29 05:24:05 PM EST (60s)						53.7mph @ 22:23:52 (0.1s)	26.6mph @ 22:23:05 (1.5-s)		60.4mph @ 22:23:52 (0.1s)	23.8mph @ 22:23:05 (0.1s)		50.5mph @ 22:23:52 (0.1s)	18.7mph @ 22:23:33 (1.5-s)		47.0mph @ 22:23:52 (1.5-s)	25.2mph @ 22:23:05 (1.5-s)	57.1mph @ 22:23:52 (1.5-s)	25.8mph @ 22:23:05 (1.5-s)
2022-01-29 05:23:14 PM EST	983.43mb	4.72V	25.2°F 100%	36.3°F	NNW (334°)	40.3mph at 22:22:44	22.8mph at 22:22:07	2373 / 30.1mph	44.9mph at 22:22:44	22.2mph at 22:22:26	8497 / 31.6mph	42.3mph at 22:22:44	15.7mph at 22:22:52	15546 / 27.5mph				
2022-01-29 05:22:04 PM EST to 2022-01-29 05:23:04 PM EST (60s)						40.1mph @ 22:22:44 (0.1s)	23.4mph @ 22:22:07 (1.5-s)		44.7mph @ 22:22:44 (0.1s)	22.3mph @ 22:22:26 (0.1s)		40.3mph @ 22:22:44 (1.5-s)	17.0mph @ 22:22:52 (1.5-s)		38.7mph @ 22:22:45 (1s)	22.8mph @ 22:22:26 (1.5-s)	43.5mph @ 22:22:44 (1.5-s)	22.8mph @ 22:22:26 (1.5-s)
2022-01-29 05:22:14 PM EST	983.85mb	4.71V	25.3°F 100%	36.3°F	NNW (345°)	51.2mph at 22:21:05	23.9mph at 22:21:21	2831 / 35.6mph	53.0mph at 22:21:05	18.8mph at 22:21:21	9864 / 36.6mph	51.9mph at 22:21:05	17.2mph at 22:21:43	17420 / 30.7mph				
2022-01-29 05:21:04 PM EST to 2022-01-29 05:22:04 PM EST (60s)						50.9mph @ 22:21:05 (0.1s)	24.6mph @ 22:21:22 (1.5-s)		52.7mph @ 22:21:05 (0.1s)	18.9mph @ 22:21:21 (0.1s)		51.7mph @ 22:21:05 (0.1s)	18.3mph @ 22:21:57 (1.5-s)		49.5mph @ 22:21:04 (1s)	21.6mph @ 22:21:22 (1s)	52.4mph @ 22:21:07 (1.5-s)	20.2mph @ 22:21:21 (1.5-s)



2022-01-29 05:15:14 PM EST  <b>2022-01-29 05:14:04 PM EST to 2022-01-29 05:15:04 PM EST (60s)</b>	983.35mb	4.72V	25.3°F 100%	36.3°F	N (1°)	57.4mph at 22:14:07 57.1mph @ 22:14:07 (0.1s) 56.5mph @ 22:14:07 (%s) 55.6mph @ 22:14:07 (1s) 54.0mph @ 22:14:04 (3s) 50.4mph @ 22:14:15 (60s) 47.6mph @ 22:14:49 (120s)	26.6mph at 22:14:21 27.1mph @ 22:14:21 (%s) 28.3mph @ 22:14:21 (1s) 31.8mph @ 22:15:03 (3s) 44.0mph @ 22:15:03 (60s) 43.1mph @ 22:14:04 (120s)	3536 / 44.1mph	58.7mph at 22:14:07 58.5mph @ 22:14:07 (0.1s) 57.9mph @ 22:14:07 (%s) 56.9mph @ 22:14:07 (1s) 54.7mph @ 22:14:08 (3s) 50.8mph @ 22:14:15 (60s) 47.8mph @ 22:14:49 (120s)	18.7mph at 22:14:21 19.0mph @ 22:14:21 (0.1s) 20.9mph @ 22:14:21 (%s) 22.0mph @ 22:14:21 (1s) 29.1mph @ 22:14:21 (3s) 43.9mph @ 22:15:03 (60s) 43.3mph @ 22:14:04 (120s)	11865 / 44.0mph	56.3mph at 22:14:07 56.2mph @ 22:14:07 (0.1s) 55.6mph @ 22:14:07 (%s) 54.4mph @ 22:14:07 (1s) 50.6mph @ 22:14:08 (3s) 45.9mph @ 22:14:13 (60s) 43.2mph @ 22:14:49 (120s)	18.1mph at 22:14:21 19.5mph @ 22:14:21 (%s) 20.7mph @ 22:14:51 (1s) 24.2mph @ 22:14:52 (3s) 39.4mph @ 22:15:03 (60s) 37.6mph @ 22:14:04 (120s)	22427 / 39.4mph
2022-01-29 05:14:15 PM EST  <b>2022-01-29 05:13:04 PM EST to 2022-01-29 05:14:04 PM EST (60s)</b>	982.56mb	4.70V	25.3°F 100%	36.3°F	N (1°)	66.8mph at 22:13:56 66.6mph @ 22:13:56 (0.1s) 66.2mph @ 22:13:56 (%s) 65.5mph @ 22:13:57 (1s) 63.0mph @ 22:13:58 (3s) 48.6mph @ 22:14:03 (60s) 43.1mph @ 22:14:03 (120s)	30.6mph at 22:13:47 30.8mph @ 22:13:47 (0.1s) 31.4mph @ 22:13:47 (%s) 32.6mph @ 22:13:47 (1s) 35.9mph @ 22:13:12 (3s) 37.7mph @ 22:13:04 (60s) 36.0mph @ 22:13:04 (120s)	3911 / 48.6mph	69.1mph at 22:13:56 68.9mph @ 22:13:56 (0.1s) 68.7mph @ 22:13:56 (%s) 67.9mph @ 22:13:56 (1s) 64.7mph @ 22:13:58 (3s) 49.0mph @ 22:14:03 (60s) 43.3mph @ 22:14:04 (120s)	20.1mph at 22:13:46 20.5mph @ 22:13:47 (0.1s) 22.1mph @ 22:13:47 (%s) 24.8mph @ 22:13:47 (1s) 35.3mph @ 22:13:12 (3s) 37.7mph @ 22:13:04 (60s) 36.0mph @ 22:13:04 (120s)	13209 / 48.9mph	66.4mph at 22:13:56 66.0mph @ 22:13:56 (0.1s) 65.4mph @ 22:13:56 (%s) 64.5mph @ 22:13:56 (1s) 62.5mph @ 22:13:58 (3s) 44.6mph @ 22:14:03 (60s) 37.6mph @ 22:14:03 (120s)	22.9mph at 22:13:11 24.2mph @ 22:13:47 (%s) 24.8mph @ 22:13:47 (1s) 29.5mph @ 22:13:44 (3s) 30.7mph @ 22:13:04 (60s) 29.6mph @ 22:13:04 (120s)	25398 / 44.6mph
2022-01-29 05:13:14 PM EST  <b>2022-01-29 05:12:04 PM EST to 2022-01-29 05:13:04 PM EST (60s)</b>	983.05mb	4.71V	25.2°F 100%	36.3°F	N (352°)	55.7mph at 22:13:01 55.4mph @ 22:13:01 (0.1s) 54.9mph @ 22:13:01 (%s) 53.9mph @ 22:13:02 (1s) 52.0mph @ 22:13:02 (3s) 37.7mph @ 22:13:03 (60s) 41.0mph @ 22:12:04 (120s)	23.3mph at 22:12:43 23.5mph @ 22:12:43 (%s) 24.2mph @ 22:12:43 (1s) 27.4mph @ 22:12:43 (3s) 33.8mph @ 22:12:08 (60s) 35.7mph @ 22:12:49 (120s)	3008 / 37.7mph	57.2mph at 22:13:01 56.7mph @ 22:13:01 (0.1s) 56.2mph @ 22:13:01 (%s) 55.3mph @ 22:13:02 (1s) 53.4mph @ 22:13:01 (3s) 37.7mph @ 22:13:03 (60s) 40.9mph @ 22:12:04 (120s)	19.2mph at 22:12:43 19.3mph @ 22:12:43 (0.1s) 20.4mph @ 22:12:43 (%s) 22.0mph @ 22:12:43 (1s) 27.0mph @ 22:12:26 (3s) 33.6mph @ 22:12:44 (60s) 35.6mph @ 22:12:49 (120s)	10173 / 37.8mph	53.1mph at 22:13:01 53.0mph @ 22:13:01 (0.1s) 51.1mph @ 22:13:01 (%s) 49.6mph @ 22:13:01 (1s) 46.5mph @ 22:13:01 (3s) 30.7mph @ 22:13:03 (60s) 36.6mph @ 22:12:04 (120s)	14.3mph at 22:12:15 15.0mph @ 22:12:15 (%s) 17.3mph @ 22:12:15 (1s) 21.3mph @ 22:12:26 (3s) 26.8mph @ 22:12:32 (60s) 29.5mph @ 22:12:59 (120s)	17402 / 30.7mph
2022-01-29 05:12:14 PM EST  <b>2022-01-29 05:11:04 PM EST to 2022-01-29 05:12:04 PM EST (60s)</b>	983.85mb	4.72V	25.3°F 100%	36.3°F	NNW (348°)	50.3mph at 22:11:26 50.2mph @ 22:11:24 (0.1s) 49.5mph @ 22:11:24 (%s) 48.9mph @ 22:11:24 (1s) 47.7mph @ 22:11:26 (3s) 47.4mph @ 22:11:04 (60s) 49.2mph @ 22:11:05 (120s)	25.4mph at 22:11:10 25.8mph @ 22:11:11 (%s) 26.1mph @ 22:11:11 (1s) 27.7mph @ 22:11:36 (3s) 34.4mph @ 22:12:03 (60s) 40.9mph @ 22:12:03 (120s)	2736 / 34.5mph	53.9mph at 22:11:24 53.6mph @ 22:11:24 (0.1s) 51.8mph @ 22:11:24 (%s) 50.8mph @ 22:11:26 (1s) 49.4mph @ 22:11:26 (3s) 47.5mph @ 22:11:04 (60s) 49.6mph @ 22:11:05 (120s)	20.2mph at 22:11:10 20.3mph @ 22:11:10 (0.1s) 21.5mph @ 22:11:11 (%s) 23.3mph @ 22:11:11 (1s) 27.0mph @ 22:11:18 (3s) 34.3mph @ 22:12:03 (60s) 40.9mph @ 22:12:03 (120s)	9242 / 34.3mph	49.2mph at 22:11:26 49.0mph @ 22:11:26 (0.1s) 46.7mph @ 22:11:27 (%s) 46.5mph @ 22:11:04 (1s) 43.1mph @ 22:11:04 (3s) 44.5mph @ 22:11:04 (60s) 46.6mph @ 22:11:05 (120s)	16.1mph at 22:11:50 17.2mph @ 22:11:50 (%s) 18.6mph @ 22:11:50 (1s) 20.9mph @ 22:11:47 (3s) 28.6mph @ 22:12:03 (60s) 36.6mph @ 22:12:03 (120s)	16225 / 28.7mph
2022-01-29 05:11:14 PM EST  <b>2022-01-29 05:10:04 PM EST to 2022-01-29 05:11:04 PM EST (60s)</b>	983.34mb	4.70V	25.2°F 100%	36.4°F	N (5°)	60.5mph at 22:10:04 60.3mph @ 22:10:04 (0.1s) 60.5mph @ 22:10:04 (%s) 60.8mph @ 22:10:04 (1s) 59.8mph @ 22:10:05 (3s) 52.2mph @ 22:10:22 (60s) 51.4mph @ 22:10:26 (120s)	34.8mph at 22:10:39 34.8mph @ 22:10:39 (0.1s) 35.3mph @ 22:10:39 (%s) 36.1mph @ 22:10:39 (1s) 39.5mph @ 22:10:51 (3s) 47.4mph @ 22:11:03 (60s) 48.6mph @ 22:10:04 (120s)	3821 / 47.5mph	62.6mph at 22:10:04 62.0mph @ 22:10:04 (0.1s) 60.8mph @ 22:10:04 (%s) 61.4mph @ 22:10:04 (1s) 60.7mph @ 22:10:05 (3s) 52.9mph @ 22:10:21 (60s) 52.1mph @ 22:10:27 (120s)	29.5mph at 22:11:01 29.8mph @ 22:11:01 (0.1s) 31.6mph @ 22:11:01 (%s) 34.1mph @ 22:11:01 (1s) 38.3mph @ 22:10:40 (3s) 47.5mph @ 22:11:03 (60s) 49.1mph @ 22:10:04 (120s)	12844 / 47.6mph	60.2mph at 22:10:04 60.0mph @ 22:10:04 (0.1s) 60.1mph @ 22:10:04 (%s) 60.1mph @ 22:10:04 (1s) 57.6mph @ 22:10:05 (3s) 50.5mph @ 22:10:21 (60s) 48.2mph @ 22:10:33 (120s)	26.4mph at 22:11:01 27.6mph @ 22:11:01 (%s) 29.6mph @ 22:11:01 (1s) 33.4mph @ 22:10:39 (3s) 44.5mph @ 22:11:03 (60s) 44.6mph @ 22:10:04 (120s)	25397 / 44.6mph
2022-01-29 05:10:14 PM EST  <b>2022-01-29 05:09:04 PM EST to 2022-01-29 05:10:04 PM EST (60s)</b>	982.50mb	4.70V	25.1°F 100%	36.4°F	N (6°)	61.7mph at 22:10:03 61.3mph @ 22:10:03 (0.1s) 61.2mph @ 22:10:03 (%s) 61.0mph @ 22:10:03 (1s) 56.0mph @ 22:10:03 (3s) 51.8mph @ 22:09:33 (60s) 48.8mph @ 22:09:52 (120s)	35.0mph at 22:09:05 35.1mph @ 22:09:05 (0.1s) 35.6mph @ 22:09:05 (%s) 36.6mph @ 22:09:05 (1s) 39.4mph @ 22:09:06 (3s) 46.2mph @ 22:09:05 (60s) 43.9mph @ 22:09:04 (120s)	4088 / 50.7mph	64.0mph at 22:10:02 63.9mph @ 22:10:02 (0.1s) 63.1mph @ 22:10:03 (%s) 62.5mph @ 22:10:03 (1s) 57.3mph @ 22:09:12 (3s) 52.6mph @ 22:09:33 (60s) 49.3mph @ 22:09:52 (120s)	29.9mph at 22:09:05 30.0mph @ 22:09:05 (0.1s) 31.4mph @ 22:09:05 (%s) 33.1mph @ 22:09:05 (1s) 38.9mph @ 22:09:06 (3s) 46.3mph @ 22:09:05 (60s) 44.7mph @ 22:09:04 (120s)	13894 / 51.5mph	61.2mph at 22:09:10 61.0mph @ 22:10:02 (0.1s) 60.5mph @ 22:10:03 (%s) 60.4mph @ 22:10:03 (1s) 54.4mph @ 22:09:12 (3s) 48.4mph @ 22:10:03 (60s) 44.7mph @ 22:09:52 (120s)	17.8mph at 22:09:05 19.4mph @ 22:09:05 (%s) 22.1mph @ 22:09:05 (1s) 29.7mph @ 22:09:06 (3s) 40.3mph @ 22:09:05 (60s) 38.0mph @ 22:09:04 (120s)	27567 / 48.4mph





2022-01-29 05:03:14 PM EST	983.74mb	4.71V	25.4°F 100%	36.6°F	N (356°)	50.4mph at 22:02:54 50.2mph @ 22:02:54 (0.1s) 49.6mph @ 22:02:54 (1/2-s) 49.3mph @ 22:02:54 (1s) 47.0mph @ 22:02:34 (3s) 38.2mph @ 22:02:59 (60s) 42.6mph @ 22:02:04 (120s)	20.5mph at 22:02:09 21.2mph @ 22:02:09 (1/2-s) 21.9mph @ 22:02:10 (1s) 24.2mph @ 22:02:11 (3s) 36.3mph @ 22:02:31 (60s) 37.8mph @ 22:03:02 (120s)	3037 / 38.1mph	54.0mph at 22:02:53 53.8mph @ 22:02:53 (0.1s) 52.9mph @ 22:02:53 (1/2-s) 52.1mph @ 22:02:54 (1s) 47.9mph @ 22:02:34 (3s) 38.6mph @ 22:02:59 (60s) 42.5mph @ 22:02:04 (120s)	18.6mph at 22:02:09 18.7mph @ 22:02:09 (0.1s) 19.4mph @ 22:02:09 (1/2-s) 20.5mph @ 22:02:10 (1s) 23.4mph @ 22:02:10 (3s) 36.1mph @ 22:02:31 (60s) 37.8mph @ 22:03:02 (120s)	10357 / 38.4mph	51.8mph at 22:02:53 51.6mph @ 22:02:53 (0.1s) 50.4mph @ 22:02:53 (1/2-s) 48.6mph @ 22:02:34 (3s) 45.6mph @ 22:02:34 (3s) 32.8mph @ 22:02:59 (60s) 35.9mph @ 22:02:04 (120s)	14.4mph at 22:02:39 14.7mph @ 22:02:39 (1/2-s) 15.9mph @ 22:02:39 (1s) 20.2mph @ 22:02:14 (3s) 29.5mph @ 22:02:31 (60s) 31.6mph @ 22:03:02 (120s)	18613 / 32.8mph																									
2022-01-29 05:02:14 PM EST						983.88mb	4.70V	25.5°F 100%	36.6°F	N (351°)	54.8mph at 22:01:21 54.6mph @ 22:01:21 (0.1s) 53.8mph @ 22:01:21 (1/2-s) 52.7mph @ 22:01:21 (1s) 51.0mph @ 22:01:22 (3s) 47.3mph @ 22:01:04 (60s) 45.6mph @ 22:01:31 (120s)	25.9mph at 22:01:37 26.1mph @ 22:01:37 (1/2-s) 26.6mph @ 22:01:37 (1s) 28.9mph @ 22:01:37 (3s) 37.6mph @ 22:02:02 (60s) 42.5mph @ 22:02:03 (120s)	3012 / 37.8mph	57.2mph at 22:01:21 57.1mph @ 22:01:21 (0.1s) 56.0mph @ 22:01:21 (1/2-s) 55.1mph @ 22:01:21 (1s) 52.7mph @ 22:01:22 (3s) 47.5mph @ 22:01:04 (60s) 45.7mph @ 22:01:31 (120s)	20.1mph at 22:01:32 20.5mph @ 22:01:32 (0.1s) 22.1mph @ 22:01:32 (1/2-s) 24.1mph @ 22:01:57 (1s) 26.0mph @ 22:01:58 (3s) 37.2mph @ 22:02:02 (60s) 42.5mph @ 22:02:04 (120s)	10089 / 37.5mph	55.3mph at 22:01:21 55.1mph @ 22:01:21 (0.1s) 50.4mph @ 22:01:21 (1/2-s) 51.8mph @ 22:01:21 (1s) 46.7mph @ 22:01:22 (3s) 41.1mph @ 22:01:04 (60s) 38.7mph @ 22:01:31 (120s)	16.2mph at 22:01:07 16.7mph @ 22:01:07 (1/2-s) 18.4mph @ 22:01:07 (1s) 21.4mph @ 22:01:51 (3s) 30.4mph @ 22:02:02 (60s) 35.9mph @ 22:02:03 (120s)	17378 / 30.7mph																				
2022-01-29 05:01:14 PM EST											983.73mb	4.73V	25.5°F 100%	36.7°F	N (359°)	59.1mph at 22:00:06 58.9mph @ 22:00:06 (0.1s) 58.6mph @ 22:00:06 (1/2-s) 57.7mph @ 22:00:06 (1s) 55.5mph @ 22:00:08 (3s) 48.7mph @ 22:00:35 (60s) 45.8mph @ 22:00:47 (120s)	27.7mph at 22:00:51 28.3mph @ 22:00:52 (1/2-s) 29.3mph @ 22:00:52 (1s) 33.5mph @ 22:00:53 (3s) 43.4mph @ 22:00:04 (60s) 40.5mph @ 22:00:04 (120s)	3812 / 47.4mph	61.7mph at 22:00:06 61.6mph @ 22:00:06 (0.1s) 61.0mph @ 22:00:06 (1/2-s) 59.7mph @ 22:00:06 (1s) 57.0mph @ 22:00:08 (3s) 49.1mph @ 22:00:35 (60s) 46.1mph @ 22:00:47 (120s)	25.4mph at 22:00:52 25.6mph @ 22:00:52 (0.1s) 26.7mph @ 22:00:52 (1/2-s) 27.2mph @ 22:00:52 (1s) 32.9mph @ 22:00:53 (3s) 43.4mph @ 22:00:04 (60s) 41.1mph @ 22:00:04 (120s)	12846 / 47.6mph	57.0mph at 22:00:28 56.9mph @ 22:00:28 (0.1s) 55.6mph @ 22:00:42 (1/2-s) 54.2mph @ 22:00:29 (1s) 51.6mph @ 22:00:30 (3s) 42.0mph @ 22:00:57 (60s) 38.3mph @ 22:00:47 (120s)	17.9mph at 22:01:03 18.7mph @ 22:01:03 (1/2-s) 20.0mph @ 22:01:03 (1s) 27.5mph @ 22:00:53 (3s) 34.6mph @ 22:00:04 (60s) 33.7mph @ 22:00:04 (120s)	23406 / 41.1mph															
2022-01-29 05:00:14 PM EST																983.17mb	4.71V	25.6°F 100%	36.7°F	N (352°)	58.7mph at 21:59:37 58.3mph @ 21:59:37 (0.1s) 57.7mph @ 21:59:37 (1/2-s) 56.5mph @ 22:00:03 (1s) 54.1mph @ 21:59:41 (3s) 43.4mph @ 22:00:03 (60s) 41.0mph @ 21:59:49 (120s)	30.1mph at 21:59:06 30.5mph @ 21:59:06 (1/2-s) 30.9mph @ 21:59:06 (1s) 32.2mph @ 21:59:08 (3s) 37.1mph @ 21:59:16 (60s) 37.2mph @ 21:59:04 (120s)	3480 / 43.4mph	61.6mph at 21:59:59 61.0mph @ 21:59:59 (0.1s) 60.5mph @ 21:59:37 (1/2-s) 58.8mph @ 22:00:03 (1s) 55.6mph @ 21:59:41 (3s) 43.5mph @ 21:59:48 (60s) 41.3mph @ 21:59:49 (120s)	25.1mph at 21:59:51 25.5mph @ 21:59:51 (0.1s) 27.6mph @ 21:59:51 (1/2-s) 28.9mph @ 21:59:52 (1s) 32.0mph @ 21:59:08 (3s) 37.5mph @ 21:59:16 (60s) 37.5mph @ 21:59:04 (120s)	11721 / 43.5mph	57.5mph at 21:59:37 57.4mph @ 21:59:37 (0.1s) 55.9mph @ 21:59:37 (1/2-s) 52.6mph @ 21:59:40 (1s) 49.6mph @ 21:59:41 (3s) 35.2mph @ 21:59:47 (60s) 34.0mph @ 21:59:49 (120s)	16.7mph at 21:59:10 18.2mph @ 21:59:10 (1/2-s) 20.8mph @ 21:59:11 (1s) 24.9mph @ 21:59:23 (3s) 31.2mph @ 21:59:16 (60s) 31.5mph @ 21:59:04 (120s)	19683 / 34.7mph										
2022-01-29 04:59:14 PM EST																					983.21mb	4.71V	25.7°F 100%	36.7°F	N (356°)	55.9mph at 21:59:02 55.6mph @ 21:59:02 (0.1s) 53.9mph @ 21:59:03 (1/2-s) 52.3mph @ 21:58:50 (1s) 51.2mph @ 21:58:51 (3s) 38.9mph @ 21:58:51 (60s) 38.0mph @ 21:58:08 (120s)	22.6mph at 21:58:21 23.4mph @ 21:58:21 (1/2-s) 24.3mph @ 21:58:22 (1s) 27.4mph @ 21:58:37 (3s) 36.3mph @ 21:58:04 (60s) 35.7mph @ 21:58:47 (120s)	3047 / 38.2mph	59.3mph at 21:59:02 58.6mph @ 21:59:02 (0.1s) 56.1mph @ 21:59:03 (1/2-s) 53.5mph @ 21:58:49 (1s) 52.3mph @ 21:58:50 (3s) 39.4mph @ 21:58:50 (60s) 36.2mph @ 21:58:08 (120s)	18.9mph at 21:58:21 19.1mph @ 21:58:21 (0.1s) 20.1mph @ 21:58:21 (1/2-s) 21.4mph @ 21:58:22 (1s) 26.7mph @ 21:58:37 (3s) 36.4mph @ 21:58:04 (60s) 35.9mph @ 21:58:47 (120s)	10430 / 38.7mph	55.1mph at 21:59:02 54.7mph @ 21:59:02 (0.1s) 52.5mph @ 21:59:03 (1/2-s) 50.4mph @ 21:58:49 (1s) 46.6mph @ 21:58:50 (3s) 33.3mph @ 21:58:51 (60s) 31.9mph @ 21:58:08 (120s)	15.0mph at 21:58:21 15.6mph @ 21:58:21 (1/2-s) 16.8mph @ 21:58:22 (1s) 19.4mph @ 21:58:37 (3s) 30.2mph @ 21:58:04 (60s) 29.8mph @ 21:58:39 (120s)	18565 / 32.7mph					
2022-01-29 04:58:14 PM EST																										983.47mb	4.70V	25.7°F 100%	36.7°F	N (350°)	52.9mph at 21:57:53 52.6mph @ 21:57:54 (0.1s) 52.1mph @ 21:57:56 (1/2-s) 51.7mph @ 21:57:57 (1s) 50.4mph @ 21:57:57 (3s) 38.9mph @ 21:57:03 (60s) 37.6mph @ 21:58:02 (120s)	23.0mph at 21:57:06 23.5mph @ 21:57:06 (1/2-s) 24.1mph @ 21:57:06 (1s) 25.6mph @ 21:57:07 (3s) 32.9mph @ 21:57:48 (60s) 35.5mph @ 21:57:07 (120s)	2892 / 36.3mph	56.3mph at 21:57:53 56.0mph @ 21:57:54 (0.1s) 53.6mph @ 21:57:56 (1/2-s) 52.9mph @ 21:57:57 (1s) 51.7mph @ 21:57:57 (3s) 39.2mph @ 21:57:03 (60s) 37.8mph @ 21:58:02 (120s)	17.5mph at 21:57:06 17.8mph @ 21:57:06 (0.1s) 19.0mph @ 21:57:06 (1/2-s) 21.2mph @ 21:57:06 (1s) 23.0mph @ 21:57:07 (3s) 32.8mph @ 21:57:48 (60s) 35.5mph @ 21:57:07 (120s)	9806 / 36.4mph	52.4mph at 21:57:53 51.7mph @ 21:57:53 (0.1s) 48.0mph @ 21:57:54 (1/2-s) 45.9mph @ 21:57:57 (1s) 43.3mph @ 21:57:57 (3s) 32.5mph @ 21:57:03 (60s) 31.4mph @ 21:58:02 (120s)	16.6mph at 21:57:15 17.7mph @ 21:57:16 (1/2-s) 18.5mph @ 21:57:16 (1s) 20.5mph @ 21:57:07 (3s) 27.1mph @ 21:57:48 (60s) 29.1mph @ 21:57:07 (120s)	17164 / 30.3mph

2022-01-29 04:57:14 PM EST	984.03mb	4.71V	25.8°F 101%	36.7°F	N (350°)	57.6mph at 21:56:13	21.6mph at 21:56:59	3107 / 38.9mph	58.2mph at 21:56:45	16.3mph at 21:56:59	10571 / 39.2mph	55.6mph at 21:56:13	15.4mph at 21:56:57	18438 / 32.5mph
2022-01-29 04:56:03 PM EST to 2022-01-29 04:57:03 PM EST (60s)						57.4mph @ 21:56:13 (0.1s)	22.0mph @ 21:56:59 (1/2-s)		58.1mph @ 21:56:12 (0.1s)	16.3mph @ 21:56:59 (1/2-s)		55.5mph @ 21:56:13 (0.1s)	15.9mph @ 21:56:58 (1/2-s)	
2022-01-29 04:56:13 PM EST	983.30mb	4.72V	25.7°F 101%	36.7°F	NNW (346°)	45.0mph at 21:56:00	23.0mph at 21:55:47	2579 / 32.6mph	46.4mph at 21:55:59	18.3mph at 21:55:08	8773 / 32.6mph	44.9mph at 21:55:37	12.5mph at 21:55:10	14705 / 26.0mph
2022-01-29 04:55:03 PM EST to 2022-01-29 04:56:03 PM EST (60s)						44.0mph @ 21:56:00 (1/2-s)	23.5mph @ 21:55:26 (1/2-s)		46.1mph @ 21:55:59 (0.1s)	18.5mph @ 21:55:08 (0.1s)		44.8mph @ 21:55:37 (0.1s)	13.1mph @ 21:55:10 (1/2-s)	
2022-01-29 04:55:14 PM EST	983.65mb	4.72V	25.6°F 100%	36.7°F	N (353°)	50.4mph at 21:54:35	18.3mph at 21:54:17	2729 / 34.4mph	54.2mph at 21:54:35	16.2mph at 21:54:03	9182 / 34.1mph	49.8mph at 21:54:35	14.1mph at 21:54:47	16543 / 29.2mph
2022-01-29 04:54:03 PM EST to 2022-01-29 04:55:03 PM EST (60s)						49.5mph @ 21:54:35 (1/2-s)	18.9mph @ 21:54:17 (1/2-s)		54.0mph @ 21:54:35 (0.1s)	17.4mph @ 21:54:17 (0.1s)		49.4mph @ 21:54:35 (0.1s)	14.4mph @ 21:54:47 (1/2-s)	
2022-01-29 04:54:14 PM EST	984.04mb	4.71V	25.6°F 100%	36.7°F	N (353°)	50.3mph at 21:53:56	22.8mph at 21:54:03	3060 / 38.3mph	54.3mph at 21:53:36	20.7mph at 21:53:12	10288 / 38.2mph	49.3mph at 21:53:56	15.9mph at 21:53:20	18258 / 32.2mph
2022-01-29 04:53:03 PM EST to 2022-01-29 04:54:03 PM EST (60s)						50.0mph @ 21:53:57 (1/2-s)	24.3mph @ 21:54:02 (1/2-s)		53.7mph @ 21:53:36 (0.1s)	20.8mph @ 21:53:12 (0.1s)		49.2mph @ 21:53:47 (0.1s)	17.0mph @ 21:53:20 (1/2-s)	
2022-01-29 04:53:14 PM EST	983.27mb	4.69V	25.6°F 100%	36.8°F	N (355°)	53.4mph at 21:52:02	24.9mph at 21:52:44	3225 / 40.3mph	57.3mph at 21:52:02	19.7mph at 21:52:34	10965 / 40.7mph	53.6mph at 21:52:03	13.5mph at 21:52:30	18609 / 32.8mph
2022-01-29 04:52:01 PM EST to 2022-01-29 04:53:01 PM EST (60s)						52.5mph @ 21:52:03 (1/2-s)	25.4mph @ 21:52:44 (1/2-s)		56.7mph @ 21:52:03 (0.1s)	19.9mph @ 21:52:34 (0.1s)		53.4mph @ 21:52:03 (0.1s)	14.5mph @ 21:52:30 (1/2-s)	
2022-01-29 04:52:14 PM EST	983.41mb	4.72V	25.6°F 100%	36.8°F	N (356°)	65.1mph at 21:51:30	26.7mph at 21:51:25	3886 / 48.3mph	66.9mph at 21:51:30	23.1mph at 21:51:20	13046 / 48.3mph	63.5mph at 21:51:30	19.6mph at 21:51:25	23830 / 41.9mph
2022-01-29 04:51:01 PM EST to 2022-01-29 04:52:01 PM EST (60s)						63.4mph @ 21:51:30 (1/2-s)	28.1mph @ 21:51:25 (1/2-s)		66.5mph @ 21:51:30 (0.1s)	23.2mph @ 21:51:20 (0.1s)		63.1mph @ 21:51:30 (0.1s)	20.5mph @ 21:51:25 (1/2-s)	

2022-01-29 04:51:14 PM EST	982.79mb	4.72V	25.6°F 100%	36.8°F	N (354°)	<b>58.0mph</b> at 21:50:53 <b>57.6mph</b> @ 21:50:53 (0.1s) <b>56.2mph</b> @ 21:50:54 (1/2-s) <b>55.7mph</b> @ 21:50:54 (1s) <b>52.9mph</b> @ 21:50:55 (3s) <b>41.8mph</b> @ 21:50:07 (60s) <b>40.2mph</b> @ 21:50:34 (120s)	<b>24.5mph</b> at 21:50:42 <b>24.7mph</b> @ 21:50:41 (1/2-s) <b>25.0mph</b> @ 21:50:41 (1s) <b>25.6mph</b> @ 21:50:43 (3s) <b>37.1mph</b> @ 21:50:53 (60s) <b>38.8mph</b> @ 21:50:14 (120s)	3008 / 37.7mph	<b>62.7mph</b> at 21:50:53 <b>61.9mph</b> @ 21:50:53 (0.1s) <b>59.2mph</b> @ 21:50:53 (1/2-s) <b>58.4mph</b> @ 21:50:54 (1s) <b>54.8mph</b> @ 21:50:55 (3s) <b>42.2mph</b> @ 21:50:07 (60s) <b>40.5mph</b> @ 21:50:34 (120s)	<b>21.0mph</b> at 21:50:41 <b>21.1mph</b> @ 21:50:41 (0.1s) <b>22.3mph</b> @ 21:50:41 (1/2-s) <b>23.4mph</b> @ 21:50:41 (1s) <b>24.2mph</b> @ 21:50:42 (3s) <b>36.8mph</b> @ 21:50:46 (60s) <b>39.1mph</b> @ 21:50:14 (120s)	10109 / 37.5mph	<b>56.2mph</b> at 21:50:53 <b>55.7mph</b> @ 21:50:53 (0.1s) <b>54.1mph</b> @ 21:50:53 (1/2-s) <b>53.1mph</b> @ 21:50:54 (1s) <b>48.4mph</b> @ 21:50:55 (3s) <b>34.8mph</b> @ 21:50:08 (60s) <b>33.4mph</b> @ 21:50:35 (120s)	<b>15.0mph</b> at 21:50:46 <b>15.4mph</b> @ 21:50:42 (1/2-s) <b>16.3mph</b> @ 21:50:42 (1s) <b>19.4mph</b> @ 21:50:44 (3s) <b>30.9mph</b> @ 21:50:52 (60s) <b>31.6mph</b> @ 21:50:14 (120s)	17799 / 31.4mph
2022-01-29 04:50:14 PM EST	983.85mb	4.73V	25.6°F 100%	36.9°F	N (357°)	<b>61.2mph</b> at 21:49:13 <b>60.9mph</b> @ 21:49:13 (0.1s) <b>60.3mph</b> @ 21:49:13 (1/2-s) <b>58.8mph</b> @ 21:49:13 (1s) <b>55.7mph</b> @ 21:49:14 (3s) <b>41.9mph</b> @ 21:49:54 (60s) <b>39.4mph</b> @ 21:49:41 (120s)	<b>27.3mph</b> at 21:49:06 <b>27.7mph</b> @ 21:49:06 (1/2-s) <b>28.3mph</b> @ 21:49:07 (1s) <b>30.6mph</b> @ 21:49:07 (3s) <b>36.5mph</b> @ 21:49:01 (60s) <b>37.0mph</b> @ 21:49:07 (120s)	3325 / 41.5mph	<b>65.4mph</b> at 21:49:13 <b>65.1mph</b> @ 21:49:13 (0.1s) <b>63.9mph</b> @ 21:49:13 (1/2-s) <b>61.0mph</b> @ 21:49:13 (1s) <b>57.3mph</b> @ 21:49:14 (3s) <b>42.4mph</b> @ 21:49:55 (60s) <b>39.8mph</b> @ 21:49:42 (120s)	<b>23.4mph</b> at 21:49:56 <b>23.7mph</b> @ 21:49:56 (0.1s) <b>25.5mph</b> @ 21:49:56 (1/2-s) <b>27.0mph</b> @ 21:49:57 (1s) <b>30.6mph</b> @ 21:49:07 (3s) <b>36.8mph</b> @ 21:49:01 (60s) <b>37.3mph</b> @ 21:49:07 (120s)	11293 / 41.9mph	<b>58.4mph</b> at 21:49:13 <b>57.5mph</b> @ 21:49:13 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 21:49:13 (1/2-s) <b>54.4mph</b> @ 21:49:13 (1s) <b>46.8mph</b> @ 21:49:14 (3s) <b>35.0mph</b> @ 21:49:55 (60s) <b>32.0mph</b> @ 21:50:00 (120s)	<b>19.4mph</b> at 21:49:34 <b>21.2mph</b> @ 21:49:34 (1/2-s) <b>23.8mph</b> @ 21:49:22 (1s) <b>27.1mph</b> @ 21:49:08 (3s) <b>29.4mph</b> @ 21:49:01 (60s) <b>29.9mph</b> @ 21:49:07 (120s)	19664 / 34.6mph
2022-01-29 04:49:14 PM EST	983.67mb	4.70V	25.7°F 100%	36.9°F	N (349°)	<b>52.6mph</b> at 21:48:36 <b>52.3mph</b> @ 21:48:37 (0.1s) <b>51.6mph</b> @ 21:48:37 (1/2-s) <b>50.7mph</b> @ 21:48:37 (1s) <b>49.3mph</b> @ 21:48:38 (3s) <b>38.5mph</b> @ 21:48:01 (60s) <b>38.7mph</b> @ 21:48:01 (120s)	<b>20.0mph</b> at 21:48:04 <b>20.6mph</b> @ 21:48:04 (1/2-s) <b>21.0mph</b> @ 21:48:04 (1s) <b>22.9mph</b> @ 21:48:05 (3s) <b>36.0mph</b> @ 21:48:55 (60s) <b>37.0mph</b> @ 21:48:28 (120s)	2910 / 36.5mph	<b>57.3mph</b> at 21:48:35 <b>56.7mph</b> @ 21:48:35 (0.1s) <b>52.9mph</b> @ 21:48:37 (1/2-s) <b>51.7mph</b> @ 21:48:59 (1s) <b>50.2mph</b> @ 21:48:38 (3s) <b>38.8mph</b> @ 21:48:01 (60s) <b>38.8mph</b> @ 21:48:01 (120s)	<b>15.8mph</b> at 21:48:25 <b>15.9mph</b> @ 21:48:25 (0.1s) <b>16.8mph</b> @ 21:48:25 (1/2-s) <b>17.8mph</b> @ 21:48:25 (1s) <b>21.7mph</b> @ 21:48:26 (3s) <b>36.3mph</b> @ 21:48:54 (60s) <b>37.0mph</b> @ 21:48:32 (120s)	9927 / 36.9mph	<b>53.7mph</b> at 21:48:36 <b>53.3mph</b> @ 21:48:36 (0.1s) <b>51.5mph</b> @ 21:48:36 (1/2-s) <b>49.7mph</b> @ 21:48:37 (1s) <b>43.9mph</b> @ 21:48:38 (3s) <b>31.3mph</b> @ 21:48:02 (60s) <b>32.2mph</b> @ 21:48:01 (120s)	<b>15.6mph</b> at 21:48:19 <b>16.2mph</b> @ 21:48:19 (1/2-s) <b>16.9mph</b> @ 21:48:04 (1s) <b>19.6mph</b> @ 21:48:21 (3s) <b>28.6mph</b> @ 21:48:55 (60s) <b>29.9mph</b> @ 21:48:31 (120s)	16667 / 29.4mph
2022-01-29 04:48:16 PM EST	983.63mb	4.71V	25.8°F 100%	36.9°F	NNW (348°)	<b>51.3mph</b> at 21:47:00 <b>51.1mph</b> @ 21:47:00 (0.1s) <b>50.9mph</b> @ 21:47:00 (1/2-s) <b>50.4mph</b> @ 21:47:00 (1s) <b>47.0mph</b> @ 21:47:02 (3s) <b>39.1mph</b> @ 21:47:04 (60s) <b>39.3mph</b> @ 21:47:00 (120s)	<b>25.9mph</b> at 21:47:07 <b>26.3mph</b> @ 21:47:07 (1/2-s) <b>27.1mph</b> @ 21:47:07 (1s) <b>29.7mph</b> @ 21:47:08 (3s) <b>37.2mph</b> @ 21:47:28 (60s) <b>38.2mph</b> @ 21:47:21 (120s)	3077 / 38.6mph	<b>55.1mph</b> at 21:47:00 <b>55.1mph</b> @ 21:47:00 (0.1s) <b>54.4mph</b> @ 21:47:00 (1/2-s) <b>53.0mph</b> @ 21:47:00 (1s) <b>48.6mph</b> @ 21:47:02 (3s) <b>39.2mph</b> @ 21:47:03 (60s) <b>39.2mph</b> @ 21:47:52 (120s)	<b>21.2mph</b> at 21:47:12 <b>21.4mph</b> @ 21:47:12 (0.1s) <b>22.2mph</b> @ 21:47:12 (1/2-s) <b>25.0mph</b> @ 21:47:12 (1s) <b>29.3mph</b> @ 21:47:08 (3s) <b>37.0mph</b> @ 21:47:29 (60s) <b>38.1mph</b> @ 21:47:21 (120s)	10445 / 38.8mph	<b>51.6mph</b> at 21:47:00 <b>51.3mph</b> @ 21:47:00 (0.1s) <b>50.2mph</b> @ 21:47:00 (1/2-s) <b>49.1mph</b> @ 21:47:00 (1s) <b>43.7mph</b> @ 21:47:02 (3s) <b>33.4mph</b> @ 21:47:03 (60s) <b>33.0mph</b> @ 21:47:03 (120s)	<b>19.3mph</b> at 21:47:07 <b>19.6mph</b> @ 21:47:07 (1/2-s) <b>21.3mph</b> @ 21:47:08 (1s) <b>24.6mph</b> @ 21:47:08 (3s) <b>30.3mph</b> @ 21:47:28 (60s) <b>32.2mph</b> @ 21:47:18 (120s)	17754 / 31.3mph
2022-01-29 04:47:14 PM EST	983.74mb	4.71V	25.8°F 100%	36.9°F	N (356°)	<b>54.5mph</b> at 21:46:56 <b>54.1mph</b> @ 21:46:56 (0.1s) <b>52.9mph</b> @ 21:46:56 (1/2-s) <b>50.9mph</b> @ 21:46:56 (1s) <b>47.4mph</b> @ 21:45:58 (3s) <b>40.0mph</b> @ 21:46:30 (60s) <b>40.1mph</b> @ 21:46:28 (120s)	<b>22.9mph</b> at 21:46:32 <b>23.7mph</b> @ 21:46:32 (1/2-s) <b>24.9mph</b> @ 21:46:32 (1s) <b>25.8mph</b> @ 21:46:34 (3s) <b>38.3mph</b> @ 21:46:11 (60s) <b>38.3mph</b> @ 21:46:29 (60s) <b>40.0mph</b> @ 21:46:28 (120s)	3106 / 38.9mph	<b>57.2mph</b> at 21:46:56 <b>56.8mph</b> @ 21:46:56 (0.1s) <b>54.0mph</b> @ 21:46:56 (1/2-s) <b>51.8mph</b> @ 21:46:56 (1s) <b>47.5mph</b> @ 21:46:53 (3s) <b>40.3mph</b> @ 21:46:29 (60s) <b>40.0mph</b> @ 21:46:28 (120s)	<b>18.0mph</b> at 21:46:34 <b>18.1mph</b> @ 21:46:34 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 21:46:34 (1/2-s) <b>19.5mph</b> @ 21:46:34 (1s) <b>22.7mph</b> @ 21:46:34 (3s) <b>38.0mph</b> @ 21:46:10 (60s) <b>38.0mph</b> @ 21:46:49 (120s)	10460 / 38.8mph	<b>51.0mph</b> at 21:46:11 <b>50.9mph</b> @ 21:46:11 (0.1s) <b>49.1mph</b> @ 21:46:12 (1/2-s) <b>47.7mph</b> @ 21:46:12 (1s) <b>46.0mph</b> @ 21:45:58 (3s) <b>35.0mph</b> @ 21:46:29 (60s) <b>33.6mph</b> @ 21:46:28 (120s)	<b>17.6mph</b> at 21:46:33 <b>17.9mph</b> @ 21:46:34 (1/2-s) <b>18.1mph</b> @ 21:46:34 (1s) <b>21.3mph</b> @ 21:46:34 (3s) <b>32.2mph</b> @ 21:45:58 (60s) <b>31.7mph</b> @ 21:45:58 (120s)	18813 / 33.2mph
2022-01-29 04:46:14 PM EST	983.79mb	4.71V	25.8°F 100%	37.0°F	N (350°)	<b>55.4mph</b> at 21:45:01 <b>55.1mph</b> @ 21:45:01 (0.1s) <b>54.8mph</b> @ 21:45:02 (1/2-s) <b>54.3mph</b> @ 21:45:02 (1s) <b>52.0mph</b> @ 21:45:56 (3s) <b>41.2mph</b> @ 21:45:09 (60s) <b>39.5mph</b> @ 21:45:57 (120s)	<b>22.3mph</b> at 21:45:32 <b>22.5mph</b> @ 21:45:32 (1/2-s) <b>23.0mph</b> @ 21:45:32 (1s) <b>26.1mph</b> @ 21:45:33 (3s) <b>37.4mph</b> @ 21:45:50 (60s) <b>35.9mph</b> @ 21:45:00 (120s)	3137 / 39.3mph	<b>58.0mph</b> at 21:45:01 <b>57.8mph</b> @ 21:45:01 (0.1s) <b>56.8mph</b> @ 21:45:01 (1/2-s) <b>56.0mph</b> @ 21:45:02 (1s) <b>52.6mph</b> @ 21:45:56 (3s) <b>41.2mph</b> @ 21:45:09 (60s) <b>39.1mph</b> @ 21:45:57 (120s)	<b>15.8mph</b> at 21:45:27 <b>16.0mph</b> @ 21:45:27 (0.1s) <b>17.6mph</b> @ 21:45:27 (1/2-s) <b>19.6mph</b> @ 21:45:13 (1s) <b>24.9mph</b> @ 21:45:33 (3s) <b>36.7mph</b> @ 21:45:51 (60s) <b>35.6mph</b> @ 21:45:00 (120s)	10505 / 39.0mph	<b>53.8mph</b> at 21:45:55 <b>53.7mph</b> @ 21:45:55 (1/2-s) <b>53.2mph</b> @ 21:45:55 (1s) <b>52.5mph</b> @ 21:45:56 (3s) <b>49.5mph</b> @ 21:45:56 (60s) <b>32.8mph</b> @ 21:45:09 (120s)	<b>16.7mph</b> at 21:45:29 <b>17.4mph</b> @ 21:45:29 (1/2-s) <b>19.4mph</b> @ 21:45:13 (1s) <b>22.5mph</b> @ 21:45:14 (3s) <b>29.8mph</b> @ 21:45:51 (60s) <b>29.1mph</b> @ 21:45:00 (120s)	18255 / 32.2mph





2022-01-29 04:33:14 PM EST  <b>2022-01-29 04:31:57 PM EST to 2022-01-29 04:32:57 PM EST (60s)</b>	984.02mb	4.71V	26.4°F 101%	37.2°F	N (354°)	53.6mph at 21:32:16 53.2mph @ 21:32:16 (0.1s) 53.0mph @ 21:32:42 (7-s) 52.3mph @ 21:32:42 (1s) 49.4mph @ 21:32:44 (3s) 38.2mph @ 21:32:56 (60s) 38.1mph @ 21:31:57 (120s)	21.7mph at 21:32:03 22.1mph @ 21:32:04 (7-s) 22.6mph @ 21:32:04 (1s) 24.1mph @ 21:32:05 (3s) 34.1mph @ 21:32:07 (60s) 36.8mph @ 21:32:56 (120s)	3053 / 38.3mph	58.0mph at 21:32:16 57.3mph @ 21:32:16 (0.1s) 56.1mph @ 21:32:16 (7-s) 54.4mph @ 21:32:16 (1s) 50.5mph @ 21:32:17 (3s) 38.3mph @ 21:32:57 (60s) 38.0mph @ 21:31:57 (120s)	18.3mph at 21:32:03 18.3mph @ 21:32:03 (0.1s) 19.0mph @ 21:32:04 (7-s) 19.9mph @ 21:32:04 (1s) 22.1mph @ 21:32:05 (3s) 33.6mph @ 21:32:07 (60s) 36.7mph @ 21:32:56 (120s)	10320 / 38.3mph	52.4mph at 21:32:29 52.2mph @ 21:32:29 (0.1s) 51.1mph @ 21:32:42 (7-s) 50.0mph @ 21:32:42 (1s) 47.2mph @ 21:32:44 (3s) 31.9mph @ 21:32:56 (60s) 33.8mph @ 21:31:57 (120s)	14.0mph at 21:32:06 15.0mph @ 21:32:06 (7-s) 16.2mph @ 21:32:06 (1s) 17.3mph @ 21:32:06 (3s) 28.2mph @ 21:32:07 (60s) 30.8mph @ 21:32:56 (120s)	18097 / 31.9mph
2022-01-29 04:32:14 PM EST  <b>2022-01-29 04:30:57 PM EST to 2022-01-29 04:31:57 PM EST (60s)</b>	984.21mb	4.72V	26.4°F 101%	37.2°F	N (354°)	50.0mph at 21:31:18 49.8mph @ 21:31:18 (0.1s) 49.4mph @ 21:31:18 (7-s) 48.3mph @ 21:31:18 (1s) 46.9mph @ 21:31:19 (3s) 41.1mph @ 21:31:05 (60s) 39.8mph @ 21:30:57 (120s)	20.0mph at 21:31:53 20.6mph @ 21:31:53 (7-s) 21.1mph @ 21:31:53 (1s) 22.3mph @ 21:31:55 (3s) 35.4mph @ 21:31:57 (60s) 38.1mph @ 21:31:56 (120s)	2821 / 35.5mph	53.5mph at 21:31:20 52.7mph @ 21:31:20 (0.1s) 52.0mph @ 21:31:18 (7-s) 50.3mph @ 21:31:18 (1s) 48.3mph @ 21:31:18 (3s) 41.1mph @ 21:31:06 (60s) 39.8mph @ 21:30:57 (120s)	16.5mph at 21:31:55 16.8mph @ 21:31:55 (0.1s) 17.5mph @ 21:31:56 (7-s) 19.1mph @ 21:31:56 (1s) 21.2mph @ 21:31:56 (3s) 35.1mph @ 21:31:56 (60s) 37.9mph @ 21:31:56 (120s)	9446 / 35.1mph	49.8mph at 21:31:44 49.7mph @ 21:31:44 (0.1s) 49.0mph @ 21:31:44 (7-s) 47.5mph @ 21:31:44 (1s) 43.2mph @ 21:31:44 (3s) 38.4mph @ 21:31:06 (60s) 35.8mph @ 21:30:57 (120s)	14.4mph at 21:31:55 14.9mph @ 21:31:37 (7-s) 15.6mph @ 21:31:37 (1s) 17.9mph @ 21:31:56 (3s) 29.6mph @ 21:31:56 (60s) 33.8mph @ 21:31:56 (120s)	16826 / 29.7mph
2022-01-29 04:31:14 PM EST  <b>2022-01-29 04:29:57 PM EST to 2022-01-29 04:30:57 PM EST (60s)</b>	983.93mb	4.72V	26.3°F 101%	37.2°F	N (5°)	50.4mph at 21:30:22 50.1mph @ 21:30:22 (0.1s) 49.8mph @ 21:30:22 (7-s) 49.2mph @ 21:30:23 (1s) 47.7mph @ 21:30:36 (3s) 40.8mph @ 21:30:56 (60s) 40.7mph @ 21:29:57 (120s)	27.1mph at 21:30:04 28.3mph @ 21:30:04 (7-s) 29.4mph @ 21:30:04 (1s) 32.3mph @ 21:30:05 (3s) 36.9mph @ 21:30:07 (60s) 39.9mph @ 21:30:19 (120s)	3264 / 40.8mph	52.6mph at 21:30:22 52.4mph @ 21:30:22 (0.1s) 51.0mph @ 21:30:22 (7-s) 50.3mph @ 21:30:23 (1s) 48.7mph @ 21:30:23 (3s) 40.8mph @ 21:30:56 (60s) 40.8mph @ 21:29:57 (120s)	20.7mph at 21:30:04 21.1mph @ 21:30:04 (0.1s) 23.2mph @ 21:30:04 (7-s) 23.9mph @ 21:30:04 (1s) 29.2mph @ 21:30:05 (3s) 36.6mph @ 21:30:07 (60s) 39.8mph @ 21:30:20 (120s)	11020 / 40.9mph	51.2mph at 21:30:22 50.9mph @ 21:30:22 (0.1s) 49.1mph @ 21:30:22 (7-s) 48.4mph @ 21:30:23 (1s) 46.8mph @ 21:30:36 (3s) 38.0mph @ 21:30:56 (60s) 36.1mph @ 21:30:52 (120s)	16.4mph at 21:30:02 17.7mph @ 21:30:02 (7-s) 21.3mph @ 21:30:03 (1s) 23.1mph @ 21:30:05 (3s) 31.3mph @ 21:30:07 (60s) 34.5mph @ 21:30:05 (120s)	21599 / 38.0mph
2022-01-29 04:30:14 PM EST  <b>2022-01-29 04:28:57 PM EST to 2022-01-29 04:29:57 PM EST (60s)</b>	984.29mb	4.70V	26.3°F 100%	37.2°F	N (359°)	52.3mph at 21:29:01 52.0mph @ 21:29:01 (0.1s) 51.7mph @ 21:29:01 (7-s) 50.9mph @ 21:29:01 (1s) 50.0mph @ 21:29:02 (3s) 43.5mph @ 21:29:07 (60s) 40.9mph @ 21:29:51 (120s)	20.6mph at 21:29:40 20.9mph @ 21:29:40 (7-s) 21.5mph @ 21:29:41 (1s) 23.8mph @ 21:29:42 (3s) 38.9mph @ 21:29:56 (60s) 38.6mph @ 21:28:57 (120s)	3109 / 38.9mph	54.7mph at 21:29:01 54.6mph @ 21:29:01 (0.1s) 53.7mph @ 21:29:01 (7-s) 52.4mph @ 21:29:01 (1s) 51.4mph @ 21:29:02 (3s) 43.9mph @ 21:29:07 (60s) 41.0mph @ 21:29:51 (120s)	18.6mph at 21:29:40 18.6mph @ 21:29:40 (0.1s) 19.6mph @ 21:29:40 (7-s) 20.2mph @ 21:29:40 (1s) 23.8mph @ 21:29:41 (3s) 38.8mph @ 21:29:56 (60s) 38.6mph @ 21:28:57 (120s)	10474 / 38.9mph	52.7mph at 21:29:01 52.5mph @ 21:29:01 (0.1s) 51.7mph @ 21:29:01 (7-s) 50.0mph @ 21:29:01 (1s) 48.0mph @ 21:29:57 (3s) 37.5mph @ 21:29:07 (60s) 38.6mph @ 21:29:51 (120s)	11.6mph at 21:29:40 11.8mph @ 21:29:40 (7-s) 12.8mph @ 21:29:40 (1s) 16.9mph @ 21:29:41 (3s) 33.5mph @ 21:29:56 (60s) 37.5mph @ 21:28:59 (120s)	19057 / 33.6mph
2022-01-29 04:29:14 PM EST  <b>2022-01-29 04:27:57 PM EST to 2022-01-29 04:28:57 PM EST (60s)</b>	983.82mb	4.71V	26.3°F 100%	37.3°F	N (357°)	53.7mph at 21:28:55 53.4mph @ 21:28:55 (0.1s) 52.4mph @ 21:28:55 (7-s) 51.4mph @ 21:28:56 (1s) 49.7mph @ 21:28:56 (3s) 42.4mph @ 21:28:56 (60s) 38.7mph @ 21:28:56 (120s)	30.6mph at 21:28:06 30.8mph @ 21:28:06 (0.1s) 31.5mph @ 21:28:25 (7-s) 32.2mph @ 21:28:26 (1s) 35.0mph @ 21:28:51 (3s) 34.8mph @ 21:27:57 (60s) 36.6mph @ 21:28:14 (120s)	3401 / 42.4mph	56.5mph at 21:28:55 55.9mph @ 21:28:55 (0.1s) 53.8mph @ 21:28:46 (7-s) 52.4mph @ 21:28:55 (1s) 50.7mph @ 21:28:56 (3s) 42.7mph @ 21:28:56 (60s) 38.6mph @ 21:28:56 (120s)	24.3mph at 21:27:57 24.9mph @ 21:28:07 (0.1s) 26.6mph @ 21:28:07 (7-s) 28.1mph @ 21:28:07 (1s) 33.9mph @ 21:28:51 (3s) 34.4mph @ 21:27:57 (60s) 36.4mph @ 21:28:14 (120s)	11529 / 42.8mph	53.8mph at 21:28:55 53.6mph @ 21:28:55 (0.1s) 51.5mph @ 21:28:55 (7-s) 50.3mph @ 21:28:56 (1s) 47.9mph @ 21:28:56 (3s) 35.9mph @ 21:28:56 (60s) 32.2mph @ 21:28:56 (120s)	18.9mph at 21:27:57 22.4mph @ 21:28:49 (7-s) 24.3mph @ 21:28:25 (1s) 26.8mph @ 21:28:51 (3s) 28.2mph @ 21:27:59 (60s) 29.7mph @ 21:28:14 (120s)	20437 / 36.0mph
2022-01-29 04:28:14 PM EST  <b>2022-01-29 04:26:57 PM EST to 2022-01-29 04:27:57 PM EST (60s)</b>	984.00mb	4.70V	26.3°F 100%	37.3°F	N (349°)	52.1mph at 21:27:15 52.0mph @ 21:27:15 (0.1s) 51.6mph @ 21:27:16 (7-s) 51.0mph @ 21:27:16 (1s) 47.9mph @ 21:27:17 (3s) 39.1mph @ 21:26:57 (60s) 40.8mph @ 21:26:57 (120s)	22.9mph at 21:27:07 23.5mph @ 21:27:07 (7-s) 24.1mph @ 21:27:48 (1s) 26.6mph @ 21:27:07 (3s) 34.9mph @ 21:27:56 (60s) 37.0mph @ 21:27:56 (120s)	2775 / 34.9mph	55.3mph at 21:27:15 55.0mph @ 21:27:15 (0.1s) 54.3mph @ 21:27:16 (7-s) 53.5mph @ 21:27:16 (1s) 49.5mph @ 21:27:16 (3s) 38.8mph @ 21:26:57 (60s) 40.7mph @ 21:26:57 (120s)	19.3mph at 21:27:31 19.6mph @ 21:27:31 (0.1s) 20.7mph @ 21:27:21 (7-s) 21.1mph @ 21:27:21 (1s) 25.6mph @ 21:27:07 (3s) 34.5mph @ 21:27:56 (60s) 36.6mph @ 21:27:56 (120s)	9292 / 34.5mph	52.0mph at 21:27:16 51.8mph @ 21:27:16 (0.1s) 51.0mph @ 21:27:16 (7-s) 50.6mph @ 21:27:16 (1s) 45.3mph @ 21:27:16 (3s) 31.6mph @ 21:26:57 (60s) 34.4mph @ 21:27:17 (120s)	17.3mph at 21:27:23 18.6mph @ 21:27:23 (7-s) 20.2mph @ 21:27:23 (1s) 20.8mph @ 21:27:23 (3s) 28.4mph @ 21:27:56 (60s) 30.0mph @ 21:27:56 (120s)	16117 / 28.5mph

<p>2022-01-29 04:27:14 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 04:25:57 PM EST to 2022-01-29 04:26:57 PM EST (60s)</b></p>	983.89mb	4.72V	26.3°F 100%	37.3°F	N (354°)	<p>50.2mph at 21:26:51 50.0mph (0.1s) 49.3mph (%s) 21:26:51 50.8mph (%s) 47.4mph (%s) 44.0mph (60s) 41.4mph (120s)</p> <p>22.4mph at 21:26:42 22.7mph (%s) 22.9mph (%s) 25.9mph (%s) 39.0mph (60s) 40.4mph (120s)</p>	3125 / 39.1mph	56.4mph at 21:26:50 55.7mph (0.1s) 53.1mph (%s) 21:26:50 52.2mph (%s) 48.8mph (%s) 44.2mph (60s) 41.3mph (120s)	17.2mph at 21:26:41 17.3mph (0.1s) 18.6mph (%s) 19.4mph (%s) 23.7mph (%s) 38.7mph (60s) 40.2mph (120s)	10442 / 38.8mph	49.6mph at 21:26:28 49.4mph (0.1s) 21:26:28 49.5mph (%s) 47.0mph (%s) 43.2mph (%s) 39.1mph (60s) 35.1mph (120s)	14.7mph at 21:26:41 15.2mph (%s) 15.7mph (%s) 19.6mph (%s) 31.5mph (60s) 34.1mph (120s)	17905 / 31.6mph
<p>2022-01-29 04:26:14 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 04:24:57 PM EST to 2022-01-29 04:25:57 PM EST (60s)</b></p>	982.56mb	4.71V	26.4°F 100%	37.3°F	N (3°)	<p>55.3mph at 21:25:47 55.0mph (0.1s) 53.8mph (%s) 51.9mph (%s) 50.7mph (%s) 42.5mph (60s) 41.3mph (120s)</p> <p>27.5mph at 21:25:06 28.0mph (%s) 29.0mph (%s) 33.0mph (%s) 38.1mph (60s) 40.3mph (120s)</p>	3407 / 42.5mph	59.2mph at 21:25:47 58.8mph (%s) 57.0mph (%s) 53.5mph (%s) 51.9mph (%s) 42.7mph (60s) 41.2mph (120s)	21.6mph at 21:25:06 21.7mph (0.1s) 24.3mph (%s) 26.2mph (%s) 31.9mph (%s) 37.5mph (60s) 40.1mph (120s)	11529 / 42.8mph	52.7mph at 21:25:47 52.5mph (0.1s) 51.1mph (%s) 50.3mph (%s) 48.2mph (%s) 37.1mph (60s) 35.9mph (120s)	16.6mph at 21:25:08 17.2mph (%s) 19.8mph (%s) 22.1mph (%s) 30.1mph (60s) 33.8mph (120s)	21075 / 37.1mph
<p>2022-01-29 04:25:14 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 04:23:57 PM EST to 2022-01-29 04:24:57 PM EST (60s)</b></p>	984.01mb	4.72V	26.4°F 101%	37.3°F	N (354°)	<p>53.2mph at 21:24:16 53.0mph (0.1s) 52.4mph (%s) 51.7mph (%s) 50.1mph (%s) 42.8mph (60s) 42.2mph (120s)</p> <p>26.4mph at 21:24:21 27.1mph (%s) 28.0mph (%s) 28.6mph (%s) 39.7mph (60s) 41.2mph (120s)</p>	3210 / 40.2mph	55.2mph at 21:24:07 55.0mph (0.1s) 53.6mph (%s) 52.8mph (%s) 51.2mph (%s) 43.1mph (60s) 42.4mph (120s)	20.0mph at 21:24:24 20.3mph (0.1s) 21.6mph (%s) 23.8mph (%s) 26.8mph (%s) 39.1mph (60s) 41.0mph (120s)	10687 / 39.7mph	53.8mph at 21:24:07 53.6mph (0.1s) 51.5mph (%s) 50.4mph (%s) 48.7mph (%s) 39.0mph (60s) 38.9mph (120s)	17.2mph at 21:24:46 18.2mph (%s) 19.6mph (%s) 23.3mph (%s) 35.9mph (60s)	18595 / 32.8mph
<p>2022-01-29 04:24:14 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 04:22:57 PM EST to 2022-01-29 04:23:57 PM EST (60s)</b></p>	984.08mb	4.73V	26.4°F 100%	37.3°F	N (6°)	<p>50.8mph at 21:23:36 50.4mph (0.1s) 49.7mph (%s) 48.8mph (%s) 47.5mph (%s) 43.4mph (%s) 44.5mph (120s)</p> <p>28.9mph at 21:23:55 29.5mph (%s) 29.8mph (%s) 32.6mph (%s) 40.3mph (60s) 41.6mph (120s)</p>	3390 / 42.3mph	53.9mph at 21:23:36 53.5mph (0.1s) 52.0mph (%s) 50.0mph (%s) 48.2mph (%s) 43.8mph (60s) 44.9mph (120s)	24.7mph at 21:23:05 25.2mph (0.1s) 26.6mph (%s) 26.9mph (%s) 31.6mph (%s) 40.6mph (60s) 41.9mph (120s)	11456 / 42.5mph	49.1mph at 21:23:12 49.1mph (0.1s) 48.4mph (%s) 47.7mph (%s) 47.0mph (%s) 41.4mph (60s) 42.2mph (120s)	17.9mph at 21:23:47 19.7mph (%s) 20.5mph (%s) 25.6mph (%s) 38.0mph (60s) 38.8mph (120s)	22218 / 39.1mph
<p>2022-01-29 04:23:14 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 04:21:57 PM EST to 2022-01-29 04:22:57 PM EST (60s)</b></p>	983.89mb	4.71V	26.5°F 101%	37.4°F	N (5°)	<p>50.1mph at 21:22:46 49.9mph (0.1s) 49.5mph (%s) 49.2mph (%s) 49.1mph (%s) 48.2mph (%s) 47.3mph (120s)</p> <p>30.7mph at 21:22:16 30.8mph (0.1s) 31.3mph (%s) 31.6mph (%s) 32.9mph (%s) 40.9mph (60s) 44.5mph (120s)</p>	3278 / 41.0mph	52.0mph at 21:22:44 51.7mph (%s) 51.3mph (%s) 50.2mph (%s) 49.6mph (%s) 48.5mph (%s) 47.6mph (120s)	27.2mph at 21:22:15 27.6mph (0.1s) 28.8mph (%s) 29.9mph (%s) 32.5mph (%s) 41.3mph (60s) 44.9mph (120s)	11146 / 41.3mph	50.5mph at 21:22:44 50.3mph (0.1s) 49.3mph (%s) 48.3mph (%s) 47.9mph (%s) 45.8mph (60s) 44.7mph (120s)	21.1mph at 21:22:16 21.9mph (%s) 23.6mph (%s) 25.3mph (%s) 38.6mph (60s) 42.2mph (120s)	21977 / 38.7mph
<p>2022-01-29 04:22:14 PM EST</p> <p><b>2022-01-29 04:20:57 PM EST to 2022-01-29 04:21:57 PM EST (60s)</b></p>	983.82mb	4.74V	26.6°F 101%	37.4°F	N (7°)	<p>57.1mph at 21:21:19 56.8mph (0.1s) 56.6mph (%s) 55.8mph (%s) 53.9mph (%s) 49.3mph (60s) 47.4mph (120s)</p> <p>34.7mph at 21:21:51 35.0mph (0.1s) 35.8mph (%s) 37.7mph (%s) 41.0mph (%s) 45.9mph (60s) 46.4mph (120s)</p>	3880 / 48.2mph	59.0mph at 21:21:18 58.9mph (0.1s) 57.8mph (%s) 56.9mph (%s) 54.6mph (%s) 49.5mph (60s) 47.7mph (120s)	30.7mph at 21:21:51 31.0mph (0.1s) 33.1mph (%s) 35.6mph (%s) 39.8mph (%s) 45.9mph (60s) 46.6mph (120s)	13102 / 48.5mph	58.7mph at 21:21:18 58.2mph (0.1s) 56.2mph (%s) 55.1mph (%s) 52.6mph (%s) 46.5mph (60s) 44.5mph (120s)	21.8mph at 21:21:39 24.5mph (%s) 28.9mph (%s) 32.4mph (%s) 43.2mph (60s) 42.6mph (120s)	26079 / 45.8mph

2022-01-29 04:21:14 PM EST	983.80mb	4.72V	26.6°F 101%	37.4°F	N (6°)	57.2mph at 21:20:26 56.9mph @ 21:20:26 (0.1s) 56.6mph @ 21:20:26 (7.2-s) 55.8mph @ 21:20:26 (5s) 53.8mph @ 21:20:20 (3s) 47.0mph @ 21:19:59 (60s) 46.5mph @ 21:20:33 (120s)	30.0mph at 21:20:12 30.2mph @ 21:20:12 (7.2-s) 30.8mph @ 21:20:13 (1s) 33.0mph @ 21:20:13 (3s) 44.5mph @ 21:20:17 (60s) 45.2mph @ 21:19:57 (120s)	3699 / 46.0mph	59.6mph at 21:20:19 59.4mph @ 21:20:19 (0.1s) 58.2mph @ 21:20:20 (7.2-s) 57.2mph @ 21:20:26 (1s) 54.8mph @ 21:20:20 (3s) 47.5mph @ 21:19:59 (60s) 46.9mph @ 21:20:32 (120s)	21.4mph at 21:20:34 21.6mph @ 21:20:34 (0.1s) 23.4mph @ 21:20:34 (7.2-s) 25.6mph @ 21:20:34 (1s) 31.9mph @ 21:20:13 (3s) 44.9mph @ 21:20:17 (60s) 45.6mph @ 21:19:57 (120s)	12418 / 46.0mph	56.5mph at 21:20:26 56.3mph @ 21:20:19 (0.1s) 55.9mph @ 21:20:26 (7.2-s) 54.9mph @ 21:20:26 (1s) 52.7mph @ 21:20:54 (3s) 43.3mph @ 21:20:56 (60s) 42.7mph @ 21:20:56 (120s)	22.4mph at 21:20:34 23.2mph @ 21:20:34 (7.2-s) 23.9mph @ 21:20:34 (1s) 27.9mph @ 21:20:35 (3s) 40.9mph @ 21:20:17 (60s) 39.5mph @ 21:19:57 (120s)	24645 / 43.3mph
2022-01-29 04:20:14 PM EST	983.70mb	4.72V	26.5°F 101%	37.4°F	N (2°)	53.2mph at 21:19:39 53.0mph @ 21:19:39 (0.1s) 52.4mph @ 21:19:39 (7.2-s) 52.2mph @ 21:19:39 (1s) 51.5mph @ 21:19:40 (3s) 47.8mph @ 21:19:19 (60s) 45.2mph @ 21:19:56 (120s)	33.0mph at 21:19:33 33.3mph @ 21:19:33 (0.1s) 33.9mph @ 21:19:33 (7.2-s) 34.5mph @ 21:19:33 (1s) 36.9mph @ 21:19:35 (3s) 43.7mph @ 21:18:57 (60s) 39.7mph @ 21:19:00 (120s)	3761 / 46.8mph	55.3mph at 21:19:07 54.8mph @ 21:19:39 (0.1s) 53.6mph @ 21:19:39 (7.2-s) 53.3mph @ 21:19:39 (1s) 52.6mph @ 21:19:40 (3s) 48.3mph @ 21:19:19 (60s) 45.6mph @ 21:19:56 (120s)	27.7mph at 21:18:57 28.2mph @ 21:19:33 (0.1s) 29.4mph @ 21:19:33 (7.2-s) 30.3mph @ 21:19:33 (1s) 34.6mph @ 21:19:34 (3s) 43.9mph @ 21:18:57 (60s) 39.8mph @ 21:19:00 (120s)	12740 / 47.2mph	53.2mph at 21:19:39 53.0mph @ 21:19:39 (0.1s) 51.8mph @ 21:19:39 (7.2-s) 51.2mph @ 21:19:38 (1s) 50.2mph @ 21:19:40 (3s) 42.4mph @ 21:19:24 (60s) 39.5mph @ 21:19:56 (120s)	24.4mph at 21:19:08 26.0mph @ 21:19:09 (7.2-s) 26.9mph @ 21:18:59 (1s) 31.5mph @ 21:19:34 (3s) 37.0mph @ 21:18:57 (60s) 33.7mph @ 21:19:00 (120s)	23926 / 42.0mph
2022-01-29 04:19:14 PM EST	983.26mb	4.72V	26.6°F 101%	37.4°F	N (354°)	59.1mph at 21:18:20 58.7mph @ 21:18:20 (0.1s) 57.4mph @ 21:18:20 (7.2-s) 56.7mph @ 21:18:20 (1s) 54.3mph @ 21:18:22 (3s) 43.7mph @ 21:18:56 (60s) 40.9mph @ 21:17:57 (120s)	24.4mph at 21:18:00 24.9mph @ 21:18:00 (7.2-s) 25.6mph @ 21:18:01 (1s) 27.4mph @ 21:18:01 (3s) 35.0mph @ 21:18:02 (60s) 38.8mph @ 21:18:19 (120s)	3508 / 43.7mph	61.6mph at 21:18:20 61.2mph @ 21:18:20 (0.1s) 59.9mph @ 21:18:20 (7.2-s) 59.6mph @ 21:18:20 (1s) 56.0mph @ 21:18:22 (3s) 43.9mph @ 21:18:56 (60s) 41.0mph @ 21:17:57 (120s)	19.2mph at 21:18:00 19.5mph @ 21:18:00 (0.1s) 20.3mph @ 21:18:00 (7.2-s) 21.5mph @ 21:18:00 (1s) 25.5mph @ 21:18:01 (3s) 34.8mph @ 21:18:01 (60s) 38.8mph @ 21:18:19 (120s)	11861 / 44.0mph	57.1mph at 21:18:44 56.9mph @ 21:18:44 (0.1s) 55.9mph @ 21:18:44 (7.2-s) 53.4mph @ 21:18:44 (1s) 51.2mph @ 21:18:39 (3s) 37.1mph @ 21:18:56 (60s) 35.7mph @ 21:17:57 (120s)	18.1mph at 21:18:00 18.6mph @ 21:18:00 (7.2-s) 19.5mph @ 21:18:00 (1s) 22.2mph @ 21:18:01 (3s) 29.3mph @ 21:18:19 (60s) 32.8mph @ 21:18:21 (120s)	21061 / 37.1mph
2022-01-29 04:18:14 PM EST	983.90mb	4.72V	26.6°F 101%	37.4°F	N (356°)	56.4mph at 21:17:11 56.0mph @ 21:17:11 (0.1s) 54.7mph @ 21:17:11 (7.2-s) 52.9mph @ 21:17:12 (1s) 49.4mph @ 21:17:14 (3s) 45.6mph @ 21:17:14 (60s) 44.1mph @ 21:17:14 (120s)	21.9mph at 21:18:00 22.2mph @ 21:18:01 (7.2-s) 22.9mph @ 21:18:01 (1s) 26.8mph @ 21:17:40 (3s) 36.2mph @ 21:18:10 (60s) 40.9mph @ 21:18:10 (120s)	2883 / 36.2mph	57.7mph at 21:17:11 57.2mph @ 21:17:11 (0.1s) 55.7mph @ 21:17:11 (7.2-s) 53.7mph @ 21:17:12 (1s) 50.7mph @ 21:17:14 (3s) 45.9mph @ 21:17:14 (60s) 44.3mph @ 21:17:14 (120s)	17.4mph at 21:17:56 17.4mph @ 21:17:56 (0.1s) 18.4mph @ 21:17:56 (7.2-s) 19.3mph @ 21:17:56 (1s) 25.8mph @ 21:17:39 (3s) 36.1mph @ 21:18:10 (60s) 41.0mph @ 21:18:10 (120s)	9736 / 36.2mph	45.3mph at 21:17:24 44.9mph @ 21:17:24 (0.1s) 42.5mph @ 21:17:24 (7.2-s) 41.3mph @ 21:17:25 (1s) 40.5mph @ 21:17:11 (3s) 40.9mph @ 21:17:11 (60s) 39.7mph @ 21:17:11 (120s)	15.6mph at 21:18:00 16.6mph @ 21:18:01 (7.2-s) 17.0mph @ 21:18:01 (1s) 21.5mph @ 21:17:39 (3s) 30.4mph @ 21:18:10 (60s) 35.7mph @ 21:18:10 (120s)	17243 / 30.4mph
2022-01-29 04:17:14 PM EST	983.79mb	4.70V	26.7°F 101%	37.4°F	N (0°)	55.3mph at 21:17:08 55.0mph @ 21:17:08 (0.1s) 54.3mph @ 21:17:07 (7.2-s) 53.7mph @ 21:17:07 (1s) 52.4mph @ 21:17:08 (3s) 46.8mph @ 21:16:51 (60s) 43.9mph @ 21:17:10 (120s)	30.5mph at 21:16:54 30.7mph @ 21:16:54 (0.1s) 31.0mph @ 21:16:54 (7.2-s) 32.0mph @ 21:16:54 (1s) 35.3mph @ 21:16:55 (3s) 42.3mph @ 21:16:11 (60s) 42.3mph @ 21:16:11 (120s)	3661 / 45.6mph	57.8mph at 21:17:08 57.4mph @ 21:17:08 (0.1s) 56.3mph @ 21:17:06 (7.2-s) 55.6mph @ 21:17:07 (1s) 53.5mph @ 21:17:08 (3s) 47.0mph @ 21:16:51 (60s) 44.1mph @ 21:17:10 (120s)	27.8mph at 21:16:54 28.0mph @ 21:16:54 (0.1s) 28.4mph @ 21:16:54 (7.2-s) 29.2mph @ 21:16:54 (1s) 34.1mph @ 21:16:54 (3s) 42.3mph @ 21:16:11 (60s) 43.3mph @ 21:16:18 (120s)	12383 / 45.9mph	53.9mph at 21:16:20 53.7mph @ 21:16:20 (0.1s) 52.3mph @ 21:16:33 (7.2-s) 51.8mph @ 21:16:33 (1s) 50.5mph @ 21:16:34 (3s) 43.0mph @ 21:16:50 (60s) 39.8mph @ 21:16:51 (120s)	19.0mph at 21:16:54 20.5mph @ 21:16:54 (7.2-s) 22.4mph @ 21:16:54 (1s) 27.7mph @ 21:16:54 (3s) 38.3mph @ 21:16:11 (60s) 38.6mph @ 21:16:18 (120s)	23315 / 41.0mph
2022-01-29 04:16:14 PM EST	983.89mb	4.72V	26.7°F 101%	37.4°F	N (3°)	59.1mph at 21:16:05 58.8mph @ 21:16:05 (0.1s) 58.5mph @ 21:16:06 (7.2-s) 57.5mph @ 21:16:06 (1s) 54.3mph @ 21:16:07 (3s) 42.4mph @ 21:15:20 (60s) 42.6mph @ 21:15:11 (120s)	25.0mph at 21:15:23 25.5mph @ 21:15:24 (7.2-s) 25.9mph @ 21:15:24 (1s) 29.2mph @ 21:15:24 (3s) 40.3mph @ 21:15:56 (60s) 41.1mph @ 21:15:46 (120s)	3390 / 42.3mph	59.9mph at 21:16:05 59.7mph @ 21:16:05 (0.1s) 59.1mph @ 21:16:06 (7.2-s) 58.1mph @ 21:16:06 (1s) 55.0mph @ 21:16:07 (3s) 42.4mph @ 21:15:20 (60s) 42.7mph @ 21:15:11 (120s)	20.6mph at 21:15:23 20.7mph @ 21:15:23 (0.1s) 21.4mph @ 21:15:24 (7.2-s) 22.4mph @ 21:15:24 (1s) 27.4mph @ 21:15:24 (3s) 40.1mph @ 21:15:55 (60s) 41.1mph @ 21:15:47 (120s)	11426 / 42.4mph	54.1mph at 21:16:05 53.9mph @ 21:16:05 (0.1s) 52.9mph @ 21:16:06 (7.2-s) 52.5mph @ 21:16:06 (1s) 49.3mph @ 21:16:06 (3s) 39.3mph @ 21:15:11 (60s) 40.2mph @ 21:15:11 (120s)	17.3mph at 21:15:33 18.4mph @ 21:15:33 (7.2-s) 20.3mph @ 21:15:33 (1s) 24.4mph @ 21:15:24 (3s) 36.3mph @ 21:15:41 (60s) 37.9mph @ 21:15:50 (120s)	21802 / 38.3mph



2022-01-29 04:15:14 PM EST	983.85mb	4.70V	26.6°F 101%	37.4°F	N (5°)	53.6mph at 21:14:55	32.3mph at 21:15:02	3401 / 42.4mph	53.8mph at 21:14:55	24.6mph at 21:14:58	11429 / 42.4mph	53.4mph at 21:14:55	17.2mph at 21:14:44	22368 / 39.3mph
2022-01-29 04:14:11 PM EST to 2022-01-29 04:15:11 PM EST (60s)						53.3mph @ 21:14:55 (0.1s)	32.5mph @ 21:15:02 (0.1s)		53.7mph @ 21:14:55 (0.1s)	25.0mph @ 21:14:58 (0.1s)		53.3mph @ 21:14:55 (0.1s)	17.8mph @ 21:14:44 (0.1s)	
2022-01-29 04:14:14 PM EST	983.83mb	4.72V	26.7°F 101%	37.4°F	NNE (12°)	56.3mph at 21:13:16	29.6mph at 21:13:52	3432 / 42.8mph	58.6mph at 21:13:16	21.1mph at 21:13:11	11616 / 43.1mph	56.2mph at 21:13:16	21.1mph at 21:13:59	23377 / 41.1mph
2022-01-29 04:13:11 PM EST to 2022-01-29 04:14:11 PM EST (60s)						55.4mph @ 21:13:17 (0.1s)	30.1mph @ 21:13:52 (0.1s)		58.4mph @ 21:13:16 (0.1s)	26.0mph @ 21:13:51 (0.1s)		56.1mph @ 21:13:16 (0.1s)	22.0mph @ 21:13:59 (0.1s)	
2022-01-29 04:13:14 PM EST	983.66mb	4.72V	26.7°F 101%	37.4°F	N (1°)	55.4mph at 21:12:31	24.9mph at 21:12:15	3571 / 44.5mph	58.4mph at 21:13:08	17.5mph at 21:12:14	12023 / 44.6mph	54.5mph at 21:12:31	16.9mph at 21:12:14	21726 / 38.2mph
2022-01-29 04:12:11 PM EST to 2022-01-29 04:13:11 PM EST (60s)						54.2mph @ 21:12:31 (0.1s)	25.9mph @ 21:12:15 (0.1s)		57.9mph @ 21:13:08 (0.1s)	17.6mph @ 21:12:14 (0.1s)		54.3mph @ 21:12:31 (0.1s)	17.4mph @ 21:12:14 (0.1s)	
2022-01-29 04:12:14 PM EST	983.60mb	4.70V	26.7°F 101%	37.4°F	N (356°)	49.8mph at 21:12:04	23.0mph at 21:11:37	3021 / 37.9mph	53.1mph at 21:12:10	18.1mph at 21:11:39	10209 / 37.9mph	48.4mph at 21:12:10	15.4mph at 21:11:41	18280 / 32.2mph
2022-01-29 04:11:11 PM EST to 2022-01-29 04:12:11 PM EST (60s)						49.4mph @ 21:12:04 (0.1s)	23.4mph @ 21:11:39 (0.1s)		52.5mph @ 21:12:10 (0.1s)	18.3mph @ 21:11:39 (0.1s)		48.4mph @ 21:12:10 (0.1s)	16.4mph @ 21:11:41 (0.1s)	
2022-01-29 04:11:14 PM EST	983.84mb	4.70V	26.6°F 101%	37.4°F	N (359°)	55.8mph at 21:10:38	26.7mph at 21:10:36	3368 / 42.0mph	58.8mph at 21:10:38	20.9mph at 21:10:36	11283 / 41.9mph	53.2mph at 21:10:49	16.8mph at 21:10:29	20839 / 36.7mph
2022-01-29 04:10:11 PM EST to 2022-01-29 04:11:11 PM EST (60s)						55.6mph @ 21:10:38 (0.1s)	27.1mph @ 21:10:36 (0.1s)		58.6mph @ 21:10:38 (0.1s)	21.0mph @ 21:10:36 (0.1s)		53.1mph @ 21:10:49 (0.1s)	17.6mph @ 21:10:37 (0.1s)	
2022-01-29 04:10:14 PM EST	983.52mb	4.72V	26.6°F 101%	37.4°F	N (1°)	55.2mph at 21:10:03	28.5mph at 21:09:28	3356 / 41.9mph	57.2mph at 21:10:03	25.8mph at 21:09:28	11326 / 42.0mph	54.4mph at 21:10:03	18.4mph at 21:09:51	20635 / 36.3mph
2022-01-29 04:09:11 PM EST to 2022-01-29 04:10:11 PM EST (60s)						54.9mph @ 21:10:03 (0.1s)	29.2mph @ 21:09:28 (0.1s)		57.1mph @ 21:10:03 (0.1s)	26.0mph @ 21:09:28 (0.1s)		54.1mph @ 21:10:03 (0.1s)	19.2mph @ 21:09:51 (0.1s)	

2022-01-29 04:09:14 PM EST	983.36mb	4.71V	26.6°F 101%	37.4°F	N (0°)	55.2mph at 21:08:27	25.6mph at 21:09:03	3566 / 44.4mph	57.8mph at 21:08:27	19.4mph at 21:09:03	11979 / 44.4mph	54.8mph at 21:08:27	18.6mph at 21:08:31
2022-01-29 04:08:11 PM EST to 2022-01-29 04:09:11 PM EST (60s)						55.0mph @ 21:08:27 (0.1s)	26.4mph @ 21:09:04 (120s)		57.1mph @ 21:08:27 (120s)	19.6mph @ 21:09:03 (120s)		54.6mph @ 21:08:27 (0.1s)	19.4mph @ 21:08:31 (120s)
2022-01-29 04:08:14 PM EST	983.71mb	4.70V	26.6°F 101%	37.4°F	N (5°)	55.8mph at 21:07:46	29.6mph at 21:07:59	3737 / 46.5mph	57.9mph at 21:07:18	22.0mph at 21:07:59	12509 / 46.4mph	57.0mph at 21:07:18	17.3mph at 21:07:59
2022-01-29 04:07:11 PM EST to 2022-01-29 04:08:11 PM EST (60s)						55.7mph @ 21:07:11 (0.1s)	30.8mph @ 21:07:59 (120s)		56.8mph @ 21:07:18 (120s)	22.5mph @ 21:07:59 (0.1s)		56.9mph @ 21:07:18 (0.1s)	17.8mph @ 21:07:59 (120s)
2022-01-29 04:07:14 PM EST	983.01mb	4.72V	26.6°F 101%	37.3°F	NNE (15°)	62.5mph at 21:06:56	31.1mph at 21:06:16	3634 / 45.2mph	64.9mph at 21:06:56	27.5mph at 21:06:23	12302 / 45.6mph	63.4mph at 21:06:56	27.8mph at 21:06:16
2022-01-29 04:06:11 PM EST to 2022-01-29 04:07:11 PM EST (60s)						62.3mph @ 21:06:56 (0.1s)	31.3mph @ 21:06:16 (0.1s)		64.6mph @ 21:06:56 (0.1s)	27.8mph @ 21:06:23 (0.1s)		63.1mph @ 21:06:56 (0.1s)	28.6mph @ 21:06:16 (120s)
2022-01-29 04:06:14 PM EST	983.90mb	4.70V	26.4°F 101%	37.3°F	NNE (14°)	54.6mph at 21:05:11	33.1mph at 21:06:10	3567 / 44.4mph	55.7mph at 21:06:00	27.9mph at 21:05:28	12058 / 44.7mph	54.2mph at 21:06:00	25.4mph at 21:05:28
2022-01-29 04:05:11 PM EST to 2022-01-29 04:06:11 PM EST (60s)						54.8mph @ 21:05:11 (0.1s)	33.2mph @ 21:06:10 (0.1s)		55.6mph @ 21:05:11 (120s)	28.0mph @ 21:05:28 (0.1s)		53.8mph @ 21:06:00 (0.1s)	27.4mph @ 21:05:28 (120s)
2022-01-29 04:05:14 PM EST	983.09mb	4.70V	26.4°F 101%	37.3°F	N (11°)	58.1mph at 21:04:47	34.9mph at 21:04:27	3687 / 45.9mph	60.6mph at 21:04:47	27.2mph at 21:04:11	12462 / 46.2mph	59.1mph at 21:04:47	28.8mph at 21:04:27
2022-01-29 04:04:11 PM EST to 2022-01-29 04:05:11 PM EST (60s)						57.8mph @ 21:04:47 (0.1s)	34.9mph @ 21:04:27 (0.1s)		59.1mph @ 21:04:47 (120s)	27.4mph @ 21:04:11 (120s)		58.7mph @ 21:04:47 (0.1s)	30.2mph @ 21:04:27 (120s)
2022-01-29 04:04:14 PM EST	983.40mb	4.71V	26.4°F 101%	37.4°F	N (9°)	58.3mph at 21:03:35	34.2mph at 21:03:28	4026 / 49.9mph	61.9mph at 21:03:35	30.6mph at 21:03:28	13643 / 50.5mph	57.0mph at 21:03:15	25.6mph at 21:03:27
2022-01-29 04:03:11 PM EST to 2022-01-29 04:04:11 PM EST (60s)						58.0mph @ 21:03:35 (0.1s)	34.3mph @ 21:03:28 (0.1s)		61.4mph @ 21:03:35 (0.1s)	30.9mph @ 21:03:28 (0.1s)		56.7mph @ 21:03:15 (0.1s)	28.0mph @ 21:03:27 (120s)

2022-01-29 04:03:14 PM EST	983.45mb	4.70V	26.3°F 100%	37.4°F	N (8°)	58.3mph at 21:02:41	38.0mph at 21:03:00	3728 / 46.4mph	59.7mph at 21:02:41	35.6mph at 21:03:00	12640 / 46.8mph	56.5mph at 21:02:41	25.0mph at 21:02:46
2022-01-29 04:02:11 PM EST to 2022-01-29 04:03:11 PM EST (60s)						58.0mph @ 21:02:41 (0.1s)	38.0mph @ 21:03:00 (0.1s)		59.6mph @ 21:02:41 (0.1s)	35.8mph @ 21:03:00 (0.1s)		56.3mph @ 21:02:41 (0.1s)	28.5mph @ 21:02:46 (0.1s)
2022-01-29 04:02:14 PM EST	983.94mb	4.72V	26.2°F 100%	37.4°F	N (4°)	55.8mph at 21:01:36	31.2mph at 21:01:21	3624 / 45.1mph	57.9mph at 21:01:36	25.6mph at 21:01:21	12246 / 45.4mph	57.2mph at 21:01:36	21.3mph at 21:01:50
2022-01-29 04:01:11 PM EST to 2022-01-29 04:02:11 PM EST (60s)						55.5mph @ 21:01:36 (0.1s)	31.4mph @ 21:01:21 (0.1s)		57.9mph @ 21:01:36 (0.1s)	25.8mph @ 21:01:21 (0.1s)		57.0mph @ 21:01:36 (0.1s)	22.4mph @ 21:01:50 (0.1s)
2022-01-29 04:01:14 PM EST	983.60mb	4.71V	26.2°F 100%	37.4°F	N (10°)	61.5mph at 21:00:34	35.9mph at 21:00:52	3972 / 49.3mph	63.5mph at 21:00:33	33.4mph at 21:00:52	13417 / 49.7mph	60.9mph at 21:00:34	33.2mph at 21:00:41
2022-01-29 04:00:11 PM EST to 2022-01-29 04:01:11 PM EST (60s)						61.3mph @ 21:00:34 (0.1s)	36.1mph @ 21:00:52 (0.1s)		63.4mph @ 21:00:34 (0.1s)	33.6mph @ 21:00:51 (0.1s)		60.7mph @ 21:00:34 (0.1s)	34.9mph @ 21:00:52 (0.1s)
2022-01-29 04:00:14 PM EST	983.52mb	4.70V	26.2°F 100%	37.4°F	N (5°)	60.0mph at 20:59:41	31.4mph at 20:59:17	4135 / 51.3mph	62.5mph at 20:59:41	25.8mph at 20:59:17	13905 / 51.5mph	59.8mph at 20:59:41	19.6mph at 20:59:17
2022-01-29 03:59:11 PM EST to 2022-01-29 04:00:11 PM EST (60s)						59.7mph @ 20:59:41 (0.1s)	31.6mph @ 20:59:17 (0.1s)		62.1mph @ 20:59:41 (0.1s)	25.9mph @ 20:59:17 (0.1s)		59.7mph @ 20:59:41 (0.1s)	22.2mph @ 20:59:18 (0.1s)
2022-01-29 03:59:14 PM EST	982.83mb	4.71V	26.2°F 100%	37.5°F	N (4°)	67.8mph at 20:58:17	38.4mph at 20:58:54	4354 / 53.9mph	72.4mph at 20:58:17	33.8mph at 20:58:27	14624 / 54.1mph	67.1mph at 20:58:17	29.1mph at 20:58:27
2022-01-29 03:58:11 PM EST to 2022-01-29 03:59:11 PM EST (60s)						67.5mph @ 20:58:17 (0.1s)	38.6mph @ 20:58:54 (0.1s)		71.8mph @ 20:58:17 (0.1s)	34.1mph @ 20:58:27 (0.1s)		66.2mph @ 20:58:20 (0.1s)	29.6mph @ 20:58:27 (0.1s)
2022-01-29 03:58:14 PM EST	982.79mb	4.71V	26.3°F 100%	37.5°F	N (9°)	63.8mph at 20:58:06	40.0mph at 20:57:45	3905 / 48.5mph	66.6mph at 20:58:06	35.7mph at 20:57:31	13194 / 48.9mph	64.0mph at 20:58:06	24.9mph at 20:57:55
2022-01-29 03:57:11 PM EST to 2022-01-29 03:58:11 PM EST (60s)						63.3mph @ 20:58:06 (0.1s)	40.1mph @ 20:57:17 (0.1s)		66.2mph @ 20:58:06 (0.1s)	35.8mph @ 20:57:31 (0.1s)		63.6mph @ 20:58:06 (0.1s)	28.6mph @ 20:57:55 (0.1s)



2022-01-29 03:51:14 PM EST	983.09mb	4.72V	26.9°F 101%	37.8°F	N (11°)	61.0mph at 20:50:54	38.2mph at 20:50:40	4149 / 51.4mph	62.0mph at 20:50:54	32.8mph at 20:50:40	13976 / 51.8mph	61.3mph at 20:50:54	33.1mph at 20:50:40
2022-01-29 03:50:10 PM EST to 2022-01-29 03:51:10 PM EST (60s)						60.7mph @ 20:50:54 (0.1s)	38.5mph @ 20:50:40 (0.1s)		61.7mph @ 20:50:54 (0.1s)	33.1mph @ 20:50:40 (0.1s)		61.0mph @ 20:50:54 (0.1s)	36.4mph @ 20:50:55 (0.1s)
2022-01-29 03:50:13 PM EST	983.05mb	4.71V	26.9°F 101%	37.8°F	NNE (14°)	61.0mph at 20:50:00	35.4mph at 20:49:48	3819 / 47.5mph	62.9mph at 20:50:00	30.6mph at 20:49:10	12814 / 47.5mph	61.8mph at 20:50:00	30.4mph at 20:49:47
2022-01-29 03:49:10 PM EST to 2022-01-29 03:50:10 PM EST (60s)						60.4mph @ 20:50:00 (0.1s)	35.6mph @ 20:49:48 (0.1s)		62.8mph @ 20:50:00 (0.1s)	32.5mph @ 20:49:47 (0.1s)		61.4mph @ 20:50:00 (0.1s)	32.0mph @ 20:49:21 (0.1s)
2022-01-29 03:49:14 PM EST	983.39mb	4.71V	26.8°F 101%	37.8°F	NNE (14°)	59.3mph at 20:48:18	33.1mph at 20:48:44	3760 / 46.8mph	59.9mph at 20:48:18	29.5mph at 20:48:42	12545 / 46.5mph	58.3mph at 20:48:18	23.1mph at 20:48:23
2022-01-29 03:48:10 PM EST to 2022-01-29 03:49:10 PM EST (60s)						58.9mph @ 20:48:18 (0.1s)	33.3mph @ 20:48:44 (0.1s)		59.7mph @ 20:48:18 (0.1s)	29.9mph @ 20:48:42 (0.1s)		58.1mph @ 20:48:18 (0.1s)	24.4mph @ 20:48:23 (0.1s)
2022-01-29 03:48:14 PM EST	983.32mb	4.71V	26.8°F 101%	37.8°F	N (11°)	66.8mph at 20:48:00	39.5mph at 20:47:12	4461 / 55.2mph	67.9mph at 20:48:00	36.8mph at 20:47:12	15002 / 55.5mph	66.5mph at 20:48:00	32.5mph at 20:47:12
2022-01-29 03:47:10 PM EST to 2022-01-29 03:48:10 PM EST (60s)						66.5mph @ 20:48:00 (0.1s)	39.9mph @ 20:47:12 (0.1s)		67.4mph @ 20:48:00 (0.1s)	37.2mph @ 20:47:12 (0.1s)		66.1mph @ 20:48:00 (0.1s)	34.1mph @ 20:47:12 (0.1s)
2022-01-29 03:47:14 PM EST	983.44mb	4.69V	26.9°F 101%	37.8°F	N (6°)	67.5mph at 20:46:58	36.3mph at 20:46:26	4123 / 51.1mph	70.1mph at 20:46:57	30.4mph at 20:47:03	13906 / 51.5mph	66.6mph at 20:46:56	24.1mph at 20:46:35
2022-01-29 03:46:10 PM EST to 2022-01-29 03:47:10 PM EST (60s)						67.1mph @ 20:46:58 (0.1s)	36.6mph @ 20:46:26 (0.1s)		69.4mph @ 20:46:57 (0.1s)	31.1mph @ 20:47:03 (0.1s)		66.1mph @ 20:46:56 (0.1s)	27.3mph @ 20:46:35 (0.1s)
2022-01-29 03:46:14 PM EST	983.09mb	4.70V	26.9°F 101%	37.9°F	N (10°)	64.6mph at 20:45:48	37.3mph at 20:45:44	4145 / 51.4mph	65.9mph at 20:45:48	33.9mph at 20:45:44	13986 / 51.8mph	64.8mph at 20:45:48	25.7mph at 20:45:28
2022-01-29 03:45:10 PM EST to 2022-01-29 03:46:10 PM EST (60s)						64.1mph @ 20:45:48 (0.1s)	37.4mph @ 20:45:45 (0.1s)		65.6mph @ 20:45:48 (0.1s)	34.2mph @ 20:45:44 (0.1s)		64.2mph @ 20:45:48 (0.1s)	29.0mph @ 20:45:28 (0.1s)



2022-01-29 03:39:14 PM EST	982.69mb	4.71V	26.9°F 101%	38.0°F	N (0°)	64.8mph at 20:38:44	24.4mph at 20:38:12	3806 / 47.3mph	69.0mph at 20:38:44	19.5mph at 20:39:00	12790 / 47.4mph	58.6mph at 20:38:44	17.5mph at 20:39:01	23744 / 41.7mph
2022-01-29 03:38:10 PM EST to 2022-01-29 03:39:10 PM EST (60s)						64.0mph @ 20:38:44 (0.1s)	24.9mph @ 20:38:13 (1.5-s)		68.0mph @ 20:38:44 (0.1s)	19.7mph @ 20:39:01 (0.1s)		58.2mph @ 20:38:44 (0.1s)	18.5mph @ 20:39:01 (1.5-s)	
2022-01-29 03:37:10 PM EST to 2022-01-29 03:38:10 PM EST (60s)	983.28mb	4.72V	26.9°F 101%	38.0°F	N (4°)	58.2mph at 20:37:58	37.0mph at 20:37:47	3981 / 49.4mph	63.4mph at 20:37:57	32.3mph at 20:37:47	13437 / 49.8mph	56.6mph at 20:37:27	23.7mph at 20:38:09	25411 / 44.6mph
2022-01-29 03:37:10 PM EST to 2022-01-29 03:38:10 PM EST (60s)						58.0mph @ 20:37:58 (0.1s)	37.1mph @ 20:37:47 (0.1s)		61.8mph @ 20:37:57 (0.1s)	32.4mph @ 20:37:47 (0.1s)		56.5mph @ 20:37:27 (0.1s)	27.2mph @ 20:37:39 (1.5-s)	
2022-01-29 03:37:14 PM EST	983.39mb	4.70V	27.0°F 100%	38.1°F	N (8°)	55.5mph at 20:36:25	32.3mph at 20:37:03	3794 / 47.2mph	58.2mph at 20:36:22	28.4mph at 20:37:03	12826 / 47.5mph	55.5mph at 20:36:13	21.0mph at 20:37:03	25520 / 44.8mph
2022-01-29 03:36:10 PM EST to 2022-01-29 03:37:10 PM EST (60s)						55.3mph @ 20:36:25 (0.1s)	32.5mph @ 20:37:03 (0.1s)		57.8mph @ 20:36:22 (0.1s)	28.7mph @ 20:37:03 (0.1s)		55.3mph @ 20:36:13 (0.1s)	22.8mph @ 20:37:03 (1.5-s)	
2022-01-29 03:36:13 PM EST	983.21mb	4.70V	27.0°F 101%	38.1°F	N (7°)	64.2mph at 20:35:23	39.8mph at 20:36:02	4356 / 53.9mph	66.0mph at 20:35:14	35.1mph at 20:36:02	14655 / 54.3mph	63.1mph at 20:35:23	29.7mph at 20:35:30	29497 / 51.7mph
2022-01-29 03:35:10 PM EST to 2022-01-29 03:36:10 PM EST (60s)						63.8mph @ 20:35:23 (0.1s)	40.0mph @ 20:36:02 (0.1s)		65.2mph @ 20:35:23 (0.1s)	35.5mph @ 20:36:02 (0.1s)		63.1mph @ 20:35:23 (1.5-s)	31.8mph @ 20:35:31 (1.5-s)	
2022-01-29 03:35:14 PM EST	982.98mb	4.71V	27.1°F 101%	38.1°F	N (6°)	62.6mph at 20:34:18	38.0mph at 20:34:49	4152 / 51.5mph	63.7mph at 20:35:08	34.5mph at 20:35:04	13956 / 51.7mph	61.9mph at 20:35:08	25.7mph at 20:34:52	27441 / 48.1mph
2022-01-29 03:34:10 PM EST to 2022-01-29 03:35:10 PM EST (60s)						62.4mph @ 20:34:18 (0.1s)	38.4mph @ 20:34:49 (0.1s)		63.4mph @ 20:35:08 (0.1s)	35.1mph @ 20:35:04 (0.1s)		61.2mph @ 20:35:08 (0.1s)	29.2mph @ 20:34:53 (1.5-s)	
2022-01-29 03:34:14 PM EST	982.17mb	4.70V	27.2°F 101%	38.2°F	N (3°)	64.4mph at 20:34:05	28.7mph at 20:33:22	4031 / 50.0mph	65.9mph at 20:34:05	20.6mph at 20:33:22	13492 / 50.0mph	64.5mph at 20:34:05	18.0mph at 20:33:23	26145 / 45.9mph
2022-01-29 03:33:10 PM EST to 2022-01-29 03:34:10 PM EST (60s)						64.1mph @ 20:34:05 (0.1s)	29.5mph @ 20:33:22 (1.5-s)		65.7mph @ 20:34:05 (0.1s)	20.7mph @ 20:33:22 (0.1s)		64.4mph @ 20:34:05 (0.1s)	19.6mph @ 20:33:24 (1.5-s)	





2022-01-29 03:27:14 PM EST	982.50mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (8°)	66.2mph at 20:26:42	41.3mph at 20:26:32	4206 / 52.1mph	69.4mph at 20:26:41	31.4mph at 20:26:09	14163 / 52.4mph	64.6mph at 20:26:42	28.9mph at 20:26:39
2022-01-29 03:26:09 PM EST to 2022-01-29 03:27:09 PM EST (60s)						65.8mph @ 20:26:42 (0.1s)	41.5mph @ 20:26:32 (0.1s)		68.8mph @ 20:26:41 (0.1s)	38.9mph @ 20:26:59 (0.1s)		64.2mph @ 20:26:42 (0.1s)	31.0mph @ 20:26:33 (0.1s)
2022-01-29 03:26:09 PM EST to 2022-01-29 03:27:09 PM EST (60s)	982.62mb	4.72V	27.5°F 101%	38.3°F	N (4°)	65.4mph at 20:26:05	30.8mph at 20:25:12	3932 / 48.8mph	67.2mph at 20:26:05	27.7mph at 20:25:12	13220 / 49.0mph	65.2mph at 20:26:05	19.5mph at 20:26:00
2022-01-29 03:25:09 PM EST to 2022-01-29 03:26:09 PM EST (60s)						64.7mph @ 20:26:05 (0.1s)	31.7mph @ 20:26:00 (0.1s)		66.0mph @ 20:26:05 (0.1s)	27.9mph @ 20:25:12 (0.1s)		65.1mph @ 20:26:05 (0.1s)	19.7mph @ 20:26:01 (0.1s)
2022-01-29 03:25:09 PM EST to 2022-01-29 03:26:09 PM EST (60s)	982.75mb	4.70V	27.5°F 101%	38.3°F	N (2°)	57.9mph at 20:24:18	28.6mph at 20:24:37	3643 / 45.3mph	59.9mph at 20:24:18	24.9mph at 20:24:37	12279 / 45.5mph	57.0mph at 20:24:18	22.2mph at 20:24:36
2022-01-29 03:24:09 PM EST to 2022-01-29 03:25:09 PM EST (60s)						57.1mph @ 20:24:18 (0.1s)	29.0mph @ 20:24:38 (0.1s)		57.9mph @ 20:24:18 (0.1s)	25.1mph @ 20:24:37 (0.1s)		56.9mph @ 20:24:18 (0.1s)	23.0mph @ 20:24:38 (0.1s)
2022-01-29 03:24:09 PM EST to 2022-01-29 03:25:09 PM EST (60s)	982.87mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (2°)	61.0mph at 20:23:21	32.6mph at 20:23:27	3868 / 48.0mph	64.1mph at 20:23:21	29.0mph at 20:23:56	12900 / 47.8mph	59.5mph at 20:23:35	19.2mph at 20:23:27
2022-01-29 03:23:09 PM EST to 2022-01-29 03:24:09 PM EST (60s)						60.5mph @ 20:23:21 (0.1s)	32.8mph @ 20:23:27 (0.1s)		63.6mph @ 20:23:21 (0.1s)	29.3mph @ 20:23:56 (0.1s)		59.3mph @ 20:23:35 (0.1s)	21.5mph @ 20:23:27 (0.1s)
2022-01-29 03:23:09 PM EST to 2022-01-29 03:24:09 PM EST (60s)	982.41mb	4.71V	27.6°F 101%	38.3°F	N (2°)	62.9mph at 20:22:19	30.1mph at 20:22:55	4105 / 50.9mph	68.7mph at 20:22:09	26.8mph at 20:22:55	13773 / 51.0mph	62.7mph at 20:22:19	19.0mph at 20:22:55
2022-01-29 03:22:09 PM EST to 2022-01-29 03:23:09 PM EST (60s)						61.7mph @ 20:22:19 (0.1s)	30.8mph @ 20:22:55 (0.1s)		67.9mph @ 20:22:09 (0.1s)	27.1mph @ 20:22:55 (0.1s)		60.8mph @ 20:22:19 (0.1s)	20.2mph @ 20:22:55 (0.1s)
2022-01-29 03:22:09 PM EST to 2022-01-29 03:23:09 PM EST (60s)	981.82mb	4.70V	27.6°F 101%	38.3°F	N (7°)	65.0mph at 20:21:14	34.5mph at 20:21:26	3992 / 49.5mph	67.5mph at 20:21:13	29.0mph at 20:21:26	13432 / 49.8mph	65.2mph at 20:21:14	18.4mph at 20:21:30
2022-01-29 03:21:09 PM EST to 2022-01-29 03:22:09 PM EST (60s)						64.7mph @ 20:21:14 (0.1s)	34.6mph @ 20:21:26 (0.1s)		67.1mph @ 20:21:13 (0.1s)	29.3mph @ 20:21:26 (0.1s)		63.6mph @ 20:21:14 (0.1s)	20.4mph @ 20:21:31 (0.1s)

2022-01-29 03:21:14 PM EST	982.76mb	4.70V	27.6°F 101%	38.3°F	N (11°)	57.0mph at 20:21:01	32.8mph at 20:20:52	3735 / 46.5mph	58.9mph at 20:21:00	28.0mph at 20:20:09	12686 / 47.0mph	57.2mph at 20:21:01	26.8mph at 20:20:52
2022-01-29 03:20:09 PM EST to 2022-01-29 03:21:09 PM EST (60s)						56.7mph @ 20:21:01 (0.1s)	32.9mph @ 20:20:52 (0.1s)		58.7mph @ 20:21:01 (0.1s)	30.1mph @ 20:20:09 (0.1s)		57.0mph @ 20:21:01 (0.1s)	28.7mph @ 20:20:09 (0.1s)
2022-01-29 03:19:09 PM EST to 2022-01-29 03:20:09 PM EST (60s)	982.76mb	4.71V	27.6°F 101%	38.3°F	N (11°)	57.7mph at 20:19:54	32.4mph at 20:19:45	3660 / 45.6mph	58.6mph at 20:19:54	27.3mph at 20:19:45	12328 / 45.7mph	57.3mph at 20:19:54	19.2mph at 20:20:06
2022-01-29 03:19:09 PM EST to 2022-01-29 03:20:09 PM EST (60s)						57.2mph @ 20:19:54 (0.1s)	33.1mph @ 20:19:45 (0.1s)		58.1mph @ 20:19:54 (0.1s)	29.3mph @ 20:19:45 (0.1s)		57.1mph @ 20:19:54 (0.1s)	21.6mph @ 20:20:06 (0.1s)
2022-01-29 03:19:09 PM EST to 2022-01-29 03:19:09 PM EST (60s)	982.34mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	NNE (13°)	62.5mph at 20:18:32	38.4mph at 20:18:10	4126 / 51.1mph	63.8mph at 20:18:32	27.1mph at 20:18:09	13930 / 51.6mph	61.6mph at 20:18:33	32.2mph at 20:18:11
2022-01-29 03:18:09 PM EST to 2022-01-29 03:19:09 PM EST (60s)						62.1mph @ 20:18:33 (0.1s)	38.6mph @ 20:18:10 (0.1s)		63.4mph @ 20:18:32 (0.1s)	34.3mph @ 20:18:11 (0.1s)		61.2mph @ 20:18:33 (0.1s)	34.6mph @ 20:18:11 (0.1s)
2022-01-29 03:18:14 PM EST	982.36mb	4.71V	27.6°F 101%	38.3°F	NNE (13°)	61.4mph @ 20:18:33 (0.1s)	39.3mph @ 20:18:10 (0.1s)	4086 / 50.7mph	61.5mph at 20:17:46	32.1mph at 20:18:03	13796 / 51.1mph	60.2mph at 20:17:48	31.5mph at 20:18:03
2022-01-29 03:17:09 PM EST to 2022-01-29 03:18:09 PM EST (60s)						60.8mph @ 20:18:33 (0.1s)	40.5mph @ 20:18:10 (0.1s)		61.1mph @ 20:17:46 (0.1s)	33.8mph @ 20:18:02 (0.1s)		60.1mph @ 20:17:48 (0.1s)	32.5mph @ 20:18:04 (0.1s)
2022-01-29 03:17:14 PM EST	982.12mb	4.72V	27.5°F 101%	38.3°F	N (1°)	60.9mph at 20:16:52	33.9mph at 20:18:03	3960 / 49.2mph	60.8mph at 20:16:52	17.6mph at 20:16:09	13405 / 49.7mph	59.3mph at 20:16:48	21.5mph at 20:16:30
2022-01-29 03:16:09 PM EST to 2022-01-29 03:17:09 PM EST (60s)						60.6mph @ 20:17:46 (0.1s)	34.1mph @ 20:18:03 (0.1s)		61.4mph @ 20:17:46 (0.1s)	32.3mph @ 20:18:03 (0.1s)		60.1mph @ 20:17:48 (0.1s)	32.9mph @ 20:18:04 (0.1s)
2022-01-29 03:16:14 PM EST	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	59.3mph at 20:16:52	29.1mph at 20:16:09	3271 / 40.9mph	61.5mph at 20:15:35	26.1mph at 20:15:15	10946 / 40.6mph	49.4mph at 20:15:49	18.6mph at 20:15:16
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						59.0mph @ 20:16:53 (0.1s)	30.0mph @ 20:16:09 (0.1s)		60.5mph @ 20:16:52 (0.1s)	24.7mph @ 20:16:09 (0.1s)		60.1mph @ 20:17:48 (0.1s)	32.9mph @ 20:18:04 (0.1s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	58.4mph @ 20:16:53 (0.1s)	30.8mph @ 20:16:09 (0.1s)	51.7mph @ 20:15:35 (0.1s)	59.4mph @ 20:16:53 (0.1s)	28.7mph @ 20:16:09 (0.1s)	49.7mph	58.1mph @ 20:16:48 (0.1s)	23.6mph @ 20:16:30 (0.1s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						57.8mph @ 20:16:53 (0.1s)	30.8mph @ 20:16:09 (0.1s)		58.8mph @ 20:16:53 (0.1s)	28.7mph @ 20:16:09 (0.1s)		58.1mph @ 20:16:48 (0.1s)	25.0mph @ 20:16:09 (0.1s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	55.9mph @ 20:16:37 (0.3s)	40.3mph @ 20:16:09 (0.1s)	51.7mph @ 20:15:35 (0.1s)	56.6mph @ 20:16:37 (0.3s)	30.5mph @ 20:16:09 (0.1s)	49.7mph	53.6mph @ 20:16:36 (0.3s)	27.1mph @ 20:16:09 (0.1s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						49.1mph @ 20:17:09 (0.60s)	43.5mph @ 20:16:16 (1.20s)		49.6mph @ 20:17:08 (0.60s)	40.1mph @ 20:16:12 (0.60s)		53.6mph @ 20:16:36 (0.3s)	34.6mph @ 20:16:12 (0.60s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	48.6mph @ 20:15:35 (0.3s)	49.9mph @ 20:16:08 (0.60s)	51.7mph @ 20:15:35 (0.1s)	47.4mph @ 20:15:09 (0.60s)	40.6mph @ 20:16:08 (0.60s)	49.7mph	44.6mph @ 20:15:20 (0.3s)	34.8mph @ 20:16:08 (0.60s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						47.2mph @ 20:15:09 (0.60s)	44.1mph @ 20:16:08 (1.20s)		47.4mph @ 20:15:09 (0.60s)	40.6mph @ 20:16:08 (0.60s)		44.6mph @ 20:15:20 (0.3s)	34.8mph @ 20:16:08 (0.60s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	50.8mph @ 20:15:09 (1.20s)	51.8mph at 20:15:35	3271 / 40.9mph	53.5mph at 20:15:35	26.1mph at 20:15:15	10946 / 40.6mph	49.4mph at 20:15:49	18.6mph at 20:15:16
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						50.5mph @ 20:15:35 (0.1s)	31.8mph @ 20:16:07 (0.1s)		51.7mph @ 20:15:35 (0.1s)	28.5mph @ 20:16:07 (0.1s)		49.1mph @ 20:15:49 (0.1s)	22.5mph @ 20:15:47 (0.1s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	49.5mph @ 20:15:35 (0.1s)	33.0mph @ 20:16:08 (0.3s)	50.9mph @ 20:15:35 (0.1s)	50.9mph @ 20:15:35 (0.1s)	29.8mph @ 20:15:46 (0.1s)	49.7mph	46.2mph @ 20:15:18 (0.1s)	25.2mph @ 20:15:48 (0.3s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						48.6mph @ 20:15:35 (0.3s)	40.9mph @ 20:16:08 (0.60s)		49.6mph @ 20:15:35 (0.3s)	32.3mph @ 20:16:08 (0.3s)		44.6mph @ 20:15:20 (0.3s)	34.8mph @ 20:16:08 (0.60s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)	982.88mb	4.71V	27.5°F 101%	38.3°F	N (0°)	47.2mph @ 20:15:09 (0.60s)	44.1mph @ 20:16:08 (1.20s)	51.0mph @ 20:15:09 (1.20s)	47.4mph @ 20:15:09 (0.60s)	40.6mph @ 20:16:08 (0.60s)	49.7mph	43.4mph @ 20:15:09 (0.60s)	39.1mph @ 20:16:08 (1.20s)
2022-01-29 03:15:09 PM EST to 2022-01-29 03:16:09 PM EST (60s)						50.8mph @ 20:15:09 (1.20s)	51.8mph at 20:15:35		53.5mph at 20:15:35	26.1mph at 20:15:15		49.4mph at 20:15:49	18.6mph at 20:15:16

2022-01-29 03:15:13 PM EST	982.71mb	4.70V	27.5°F 101%	38.4°F	N (8°)	58.6mph at 20:14:53	25.1mph at 20:14:43	3801 / 47.2mph	60.9mph at 20:14:53	18.4mph at 20:14:42	12812 / 47.5mph	58.7mph at 20:14:09	18.1mph at 20:14:42	24711 / 43.4mph
2022-01-29 03:14:09 PM EST to 2022-01-29 03:15:09 PM EST (60s)						58.3mph @ 20:14:53 (0.1s)	25.5mph @ 20:14:43 (1.5s)		60.7mph @ 20:14:53 (1.5s)	18.7mph @ 20:14:42 (0.1s)		58.6mph @ 20:14:09 (1.5s)	19.6mph @ 20:14:42 (1.5s)	
2022-01-29 03:14:09 PM EST to 2022-01-29 03:15:09 PM EST (60s)	982.54mb	4.71V	27.5°F 101%	38.4°F	NNE (14°)	71.9mph at 20:13:36	38.4mph at 20:13:16	4396 / 54.4mph	74.1mph at 20:13:36	34.0mph at 20:13:16	14765 / 54.7mph	71.6mph at 20:13:36	33.2mph at 20:13:16	29881 / 52.4mph
2022-01-29 03:13:09 PM EST to 2022-01-29 03:14:09 PM EST (60s)						71.6mph @ 20:13:36 (0.1s)	38.6mph @ 20:13:16 (0.1s)		73.6mph @ 20:13:36 (0.1s)	34.4mph @ 20:13:16 (0.1s)		71.1mph @ 20:13:36 (0.1s)	34.6mph @ 20:13:16 (1.5s)	
2022-01-29 03:13:14 PM EST	982.51mb	4.72V	27.6°F 101%	38.4°F	N (10°)	65.3mph at 20:12:41	40.2mph at 20:12:09	4356 / 53.9mph	68.1mph at 20:12:40	28.4mph at 20:12:09	14686 / 54.4mph	64.5mph at 20:12:41	31.0mph at 20:12:09	29553 / 51.8mph
2022-01-29 03:12:09 PM EST to 2022-01-29 03:13:09 PM EST (60s)						64.8mph @ 20:12:41 (0.1s)	40.3mph @ 20:12:09 (0.1s)		67.5mph @ 20:12:41 (0.1s)	35.6mph @ 20:12:09 (0.1s)		64.3mph @ 20:12:41 (0.1s)	34.5mph @ 20:12:09 (1.5s)	
2022-01-29 03:12:14 PM EST	982.42mb	4.72V	27.6°F 101%	38.4°F	N (7°)	63.4mph at 20:11:15	35.5mph at 20:11:36	3951 / 49.0mph	64.4mph at 20:11:14	32.3mph at 20:11:36	13255 / 49.1mph	62.8mph at 20:11:14	26.5mph at 20:11:42	25963 / 45.6mph
2022-01-29 03:11:09 PM EST to 2022-01-29 03:12:09 PM EST (60s)						63.1mph @ 20:11:15 (0.1s)	35.7mph @ 20:11:36 (0.1s)		64.4mph @ 20:11:15 (0.1s)	32.4mph @ 20:11:36 (0.1s)		62.7mph @ 20:11:14 (0.1s)	28.5mph @ 20:11:36 (1.5s)	
2022-01-29 03:11:13 PM EST	982.47mb	4.71V	27.7°F 101%	38.5°F	N (6°)	67.3mph at 20:10:31	35.6mph at 20:10:09	4322 / 53.5mph	68.6mph at 20:10:31	30.9mph at 20:10:09	14587 / 54.0mph	67.1mph at 20:10:31	20.9mph at 20:10:09	28480 / 50.0mph
2022-01-29 03:10:09 PM EST to 2022-01-29 03:11:09 PM EST (60s)						67.0mph @ 20:10:32 (0.1s)	35.7mph @ 20:10:09 (0.1s)		68.4mph @ 20:10:31 (0.1s)	31.1mph @ 20:10:09 (0.1s)		66.8mph @ 20:10:31 (0.1s)	22.4mph @ 20:10:09 (1.5s)	
2022-01-29 03:10:13 PM EST	982.74mb	4.70V	27.8°F 101%	38.5°F	N (2°)	61.8mph at 20:09:25	31.2mph at 20:09:09	4096 / 50.8mph	64.2mph at 20:09:25	25.5mph at 20:09:09	13755 / 50.9mph	59.9mph at 20:09:54	17.1mph at 20:09:12	25552 / 44.9mph
2022-01-29 03:09:09 PM EST to 2022-01-29 03:10:09 PM EST (60s)						61.4mph @ 20:09:25 (0.1s)	31.4mph @ 20:09:09 (0.1s)		63.4mph @ 20:09:25 (0.1s)	25.8mph @ 20:09:09 (0.1s)		59.5mph @ 20:09:54 (0.1s)	19.1mph @ 20:09:12 (1.5s)	

2022-01-29 03:09:13 PM EST	982.29mb	4.73V	27.8°F 101%	38.5°F	N (6°)	57.4mph at 20:08:26	37.4mph at 20:08:38	3744 / 46.6mph	60.9mph at 20:08:26	28.7mph at 20:08:09	12610 / 46.7mph	57.6mph at 20:08:09	22.6mph at 20:08:41	24450 / 42.9mph
2022-01-29 03:08:09 PM EST to 2022-01-29 03:09:09 PM EST (60s)						57.0mph @ 20:08:26 (0.1s)	37.7mph @ 20:08:38 (0.1s)		60.4mph @ 20:08:26 (0.1s)	33.6mph @ 20:09:05 (0.1s)		57.4mph @ 20:08:09 (0.1s)	23.9mph @ 20:08:41 (1.5-s)	
2022-01-29 03:08:13 PM EST	982.69mb	4.70V	27.7°F 101%	38.5°F	N (3°)	58.8mph at 20:07:27	32.5mph at 20:07:50	3745 / 46.6mph	62.5mph at 20:07:27	26.4mph at 20:07:50	12575 / 46.6mph	58.1mph at 20:07:27	22.4mph at 20:07:51	23765 / 41.8mph
2022-01-29 03:07:09 PM EST to 2022-01-29 03:08:09 PM EST (60s)						58.6mph @ 20:07:27 (0.1s)	32.5mph @ 20:07:50 (0.1s)		62.1mph @ 20:07:27 (0.1s)	27.1mph @ 20:07:50 (0.1s)		57.4mph @ 20:07:27 (0.1s)	23.4mph @ 20:07:51 (1.5-s)	
2022-01-29 03:07:13 PM EST	982.48mb	4.71V	27.7°F 101%	38.5°F	N (1°)	61.1mph at 20:07:03	28.8mph at 20:06:53	3708 / 46.1mph	63.2mph at 20:07:04	24.2mph at 20:06:53	12512 / 46.4mph	59.6mph at 20:07:03	21.8mph at 20:06:54	23287 / 40.9mph
2022-01-29 03:06:09 PM EST to 2022-01-29 03:07:09 PM EST (60s)						60.5mph @ 20:07:03 (0.1s)	29.2mph @ 20:06:54 (1.5-s)		63.1mph @ 20:07:04 (0.1s)	24.3mph @ 20:06:53 (0.1s)		59.3mph @ 20:07:03 (0.1s)	23.6mph @ 20:06:23 (1.5-s)	
2022-01-29 03:06:14 PM EST	982.82mb	4.71V	27.7°F 101%	38.5°F	N (11°)	53.1mph at 20:05:58	31.7mph at 20:06:04	3480 / 43.4mph	54.7mph at 20:05:57	26.7mph at 20:06:03	11736 / 43.5mph	53.5mph at 20:05:57	18.5mph at 20:06:05	23282 / 40.9mph
2022-01-29 03:05:09 PM EST to 2022-01-29 03:06:09 PM EST (60s)						52.8mph @ 20:05:58 (0.1s)	31.9mph @ 20:06:04 (0.1s)		54.5mph @ 20:05:57 (0.1s)	26.8mph @ 20:06:03 (0.1s)		53.4mph @ 20:05:57 (0.1s)	19.3mph @ 20:06:05 (1.5-s)	
2022-01-29 03:05:13 PM EST	982.35mb	4.70V	27.7°F 101%	38.5°F	NNE (18°)	58.1mph at 20:04:59	34.1mph at 20:04:13	3794 / 47.2mph	59.8mph at 20:04:59	27.0mph at 20:04:09	12849 / 47.6mph	57.9mph at 20:04:59	30.8mph at 20:04:51	26252 / 46.1mph
2022-01-29 03:04:09 PM EST to 2022-01-29 03:05:09 PM EST (60s)						57.9mph @ 20:04:59 (0.1s)	34.4mph @ 20:04:13 (0.1s)		59.7mph @ 20:04:59 (0.1s)	33.6mph @ 20:04:13 (0.1s)		57.8mph @ 20:04:59 (0.1s)	32.6mph @ 20:04:51 (1.5-s)	
2022-01-29 03:04:14 PM EST	982.94mb	4.70V	27.7°F 101%	38.5°F	NNE (15°)	61.5mph at 20:03:42	38.8mph at 20:04:08	4151 / 51.4mph	63.3mph at 20:03:35	36.1mph at 20:04:08	14027 / 51.9mph	61.4mph at 20:03:36	35.1mph at 20:03:15	28614 / 50.2mph
2022-01-29 03:03:09 PM EST to 2022-01-29 03:04:09 PM EST (60s)						61.3mph @ 20:03:42 (0.1s)	38.9mph @ 20:04:08 (0.1s)		63.1mph @ 20:03:36 (0.1s)	36.3mph @ 20:04:08 (0.1s)		61.2mph @ 20:03:36 (0.1s)	36.8mph @ 20:04:08 (1.5-s)	



2022-01-29 02:57:13 PM EST	982.57mb	4.72V	28.0°F 101%	38.8°F	N (11°)	64.9mph at 19:56:56	40.3mph at 19:57:07	4307 / 53.3mph	69.2mph at 19:56:56	35.2mph at 19:57:06	14513 / 53.7mph	67.0mph at 19:56:56	34.7mph at 19:57:07
2022-01-29 02:56:08 PM EST to 2022-01-29 02:57:08 PM EST (60s)						64.5mph @ 19:56:56 (0.1s)	40.4mph @ 19:57:07 (0.1s)		68.7mph @ 19:56:56 (0.1s)	35.6mph @ 19:57:07 (0.1s)		66.7mph @ 19:56:56 (0.1s)	36.9mph @ 19:57:07 (0.1s)
2022-01-29 02:56:14 PM EST	982.38mb	4.72V	28.1°F 101%	38.8°F	N (9°)	64.8mph at 19:55:48	31.4mph at 19:55:12	3868 / 48.0mph	66.4mph at 19:55:53	23.4mph at 19:55:56	12979 / 48.1mph	64.1mph at 19:55:48	25.8mph at 19:55:32
2022-01-29 02:55:08 PM EST to 2022-01-29 02:56:08 PM EST (60s)						63.8mph @ 19:55:48 (0.1s)	31.5mph @ 19:55:12 (0.1s)		66.2mph @ 19:55:53 (0.1s)	23.8mph @ 19:55:56 (0.1s)		63.9mph @ 19:55:48 (0.1s)	27.8mph @ 19:55:33 (0.1s)
2022-01-29 02:55:14 PM EST	982.69mb	4.69V	28.0°F 101%	38.8°F	NNE (15°)	51.9mph at 19:54:37	35.5mph at 19:54:19	3587 / 44.7mph	54.1mph at 19:54:37	30.8mph at 19:54:19	12151 / 45.0mph	52.5mph at 19:54:11	28.9mph at 19:54:52
2022-01-29 02:54:08 PM EST to 2022-01-29 02:55:08 PM EST (60s)						51.7mph @ 19:54:37 (0.1s)	35.8mph @ 19:54:19 (0.1s)		53.6mph @ 19:54:37 (0.1s)	31.1mph @ 19:54:19 (0.1s)		52.2mph @ 19:54:11 (0.1s)	31.6mph @ 19:54:52 (0.1s)
2022-01-29 02:54:14 PM EST	982.44mb	4.71V	28.0°F 101%	38.8°F	N (10°)	59.3mph at 19:53:12	40.9mph at 19:53:53	4003 / 49.7mph	62.7mph at 19:53:19	38.1mph at 19:53:54	13531 / 50.1mph	61.4mph at 19:53:19	36.3mph at 19:53:57
2022-01-29 02:53:08 PM EST to 2022-01-29 02:54:08 PM EST (60s)						59.0mph @ 19:53:19 (0.1s)	41.1mph @ 19:53:54 (0.1s)		62.3mph @ 19:53:19 (0.1s)	38.4mph @ 19:53:54 (0.1s)		61.1mph @ 19:53:19 (0.1s)	37.3mph @ 19:53:57 (0.1s)
2022-01-29 02:53:13 PM EST	982.27mb	4.69V	28.1°F 101%	38.8°F	N (1°)	62.4mph at 19:52:20	26.6mph at 19:52:13	3989 / 49.5mph	65.3mph at 19:52:20	22.3mph at 19:52:13	13378 / 49.6mph	60.5mph at 19:52:25	18.2mph at 19:52:13
2022-01-29 02:52:08 PM EST to 2022-01-29 02:53:08 PM EST (60s)						62.1mph @ 19:52:20 (0.1s)	27.0mph @ 19:52:13 (0.1s)		65.1mph @ 19:52:20 (0.1s)	22.6mph @ 19:52:13 (0.1s)		60.2mph @ 19:52:25 (0.1s)	19.5mph @ 19:52:13 (0.1s)
2022-01-29 02:52:14 PM EST	982.71mb	4.71V	28.2°F 101%	38.9°F	N (3°)	61.2mph at 19:51:22	28.1mph at 19:52:02	3817 / 47.4mph	62.2mph at 19:51:22	23.0mph at 19:52:02	12830 / 47.5mph	57.1mph at 19:51:22	21.3mph at 19:52:02
2022-01-29 02:51:08 PM EST to 2022-01-29 02:52:08 PM EST (60s)						60.9mph @ 19:51:22 (0.1s)	29.0mph @ 19:52:02 (0.1s)		62.1mph @ 19:51:22 (0.1s)	23.3mph @ 19:52:02 (0.1s)		57.0mph @ 19:51:22 (0.1s)	21.9mph @ 19:52:02 (0.1s)



2022-01-29 02:45:13 PM EST	982.28mb	4.72V	28.2°F 101%	38.9°F	N (11°)	57.2mph at 19:44:45	33.5mph at 19:44:25	3843 / 47.7mph	58.4mph at 19:44:55	31.7mph at 19:44:24	12977 / 48.1mph	55.5mph at 19:44:45	29.8mph at 19:44:25	26400 / 46.3mph
2022-01-29 02:44:08 PM EST to 2022-01-29 02:45:08 PM EST (60s)						56.9mph @ 19:44:45 (0.1s)	33.7mph @ 19:44:25 (0.1s)		58.0mph @ 19:44:55 (0.1s)	31.9mph @ 19:44:24 (0.1s)		55.3mph @ 19:44:45 (0.1s)	31.7mph @ 19:44:25 (0.1s)	
2022-01-29 02:44:08 PM EST to 2022-01-29 02:45:08 PM EST (60s)	982.14mb	4.71V	28.2°F 101%	39.0°F	NNE (14°)	61.5mph at 19:43:34	38.6mph at 19:44:05	4117 / 51.0mph	64.2mph at 19:43:34	37.5mph at 19:44:05	13944 / 51.6mph	62.0mph at 19:43:34	37.2mph at 19:44:05	28309 / 49.7mph
2022-01-29 02:43:08 PM EST to 2022-01-29 02:44:08 PM EST (60s)						61.2mph @ 19:43:34 (0.1s)	38.8mph @ 19:44:05 (0.1s)		63.8mph @ 19:43:34 (0.1s)	37.7mph @ 19:44:05 (0.1s)		61.9mph @ 19:43:34 (0.1s)	37.9mph @ 19:44:05 (0.1s)	
2022-01-29 02:43:14 PM EST	982.47mb	4.72V	28.2°F 101%	39.0°F	N (9°)	58.4mph at 19:42:18	34.3mph at 19:43:01	3914 / 48.6mph	59.4mph at 19:42:18	31.4mph at 19:43:00	13182 / 48.8mph	57.5mph at 19:42:18	23.1mph at 19:42:23	26066 / 45.8mph
2022-01-29 02:42:08 PM EST to 2022-01-29 02:43:08 PM EST (60s)						57.6mph @ 19:42:41 (0.1s)	34.7mph @ 19:43:01 (0.1s)		59.1mph @ 19:42:18 (0.1s)	31.6mph @ 19:43:00 (0.1s)		57.1mph @ 19:42:18 (0.1s)	28.4mph @ 19:42:24 (0.1s)	
2022-01-29 02:42:13 PM EST	982.25mb	4.70V	28.2°F 101%	39.0°F	N (7°)	60.0mph at 19:41:10	35.0mph at 19:41:22	3737 / 46.5mph	61.7mph at 19:41:09	27.7mph at 19:41:20	12562 / 46.6mph	60.2mph at 19:41:08	20.0mph at 19:41:22	25104 / 44.1mph
2022-01-29 02:41:08 PM EST to 2022-01-29 02:42:08 PM EST (60s)						59.2mph @ 19:41:10 (0.1s)	35.7mph @ 19:41:22 (0.1s)		61.0mph @ 19:41:09 (0.1s)	28.7mph @ 19:41:20 (0.1s)		59.9mph @ 19:41:08 (0.1s)	21.7mph @ 19:41:22 (0.1s)	
2022-01-29 02:41:13 PM EST	981.87mb	4.70V	28.2°F 101%	39.0°F	N (9°)	60.6mph at 19:41:07	37.0mph at 19:40:53	4076 / 50.5mph	62.0mph at 19:41:06	26.9mph at 19:40:08	13761 / 51.0mph	61.1mph at 19:41:07	23.8mph at 19:40:10	27706 / 48.6mph
2022-01-29 02:40:08 PM EST to 2022-01-29 02:41:08 PM EST (60s)						60.4mph @ 19:41:07 (0.1s)	37.1mph @ 19:40:53 (0.1s)		61.7mph @ 19:41:06 (0.1s)	31.8mph @ 19:40:52 (0.1s)		60.8mph @ 19:41:07 (0.1s)	25.0mph @ 19:40:10 (0.1s)	
2022-01-29 02:40:13 PM EST	982.44mb	4.71V	28.2°F 101%	39.0°F	N (6°)	60.8mph at 19:39:27	40.8mph at 19:39:44	4095 / 50.8mph	61.7mph at 19:39:30	32.4mph at 19:39:08	13751 / 50.9mph	60.4mph at 19:39:27	22.1mph at 19:39:44	27269 / 47.8mph
2022-01-29 02:39:08 PM EST to 2022-01-29 02:40:08 PM EST (60s)						60.4mph @ 19:39:27 (0.1s)	41.0mph @ 19:39:44 (0.1s)		61.5mph @ 19:39:30 (0.1s)	34.1mph @ 19:39:44 (0.1s)		59.9mph @ 19:39:27 (0.1s)	23.0mph @ 19:39:44 (0.1s)	



2022-01-29 02:39:13 PM EST	982.27mb	4.70V	28.3°F 101%	39.0°F	N (9°)	59.6mph at 19:39:05	33.5mph at 19:38:57	3665 / 45.6mph	62.7mph at 19:39:05	30.3mph at 19:38:57	12401 / 46.0mph	59.8mph at 19:39:05	26.2mph at 19:39:02	24830 / 43.6mph
2022-01-29 02:38:08 PM EST to 2022-01-29 02:39:08 PM EST (60s)						59.3mph @ 19:39:05 (0.1s)	33.7mph @ 19:38:57 (0.1s)		62.4mph @ 19:39:05 (0.1s)	30.8mph @ 19:38:57 (0.1s)		59.6mph @ 19:39:05 (0.1s)	28.9mph @ 19:38:57 (0.1s)	
2022-01-29 02:38:13 PM EST	982.25mb	4.70V	28.2°F 101%	39.0°F	N (7°)	60.9mph at 19:37:41	35.0mph at 19:37:12	3841 / 47.7mph	62.7mph at 19:37:42	25.2mph at 19:37:07	12936 / 47.9mph	61.0mph at 19:37:41	20.4mph at 19:37:09	25480 / 44.7mph
2022-01-29 02:37:07 PM EST to 2022-01-29 02:38:07 PM EST (60s)						60.7mph @ 19:37:41 (0.1s)	35.1mph @ 19:37:12 (0.1s)		62.4mph @ 19:37:42 (0.1s)	31.0mph @ 19:37:12 (0.1s)		60.7mph @ 19:37:41 (0.1s)	21.5mph @ 19:37:09 (0.1s)	
2022-01-29 02:37:13 PM EST	982.58mb	4.71V	28.2°F 101%	39.1°F	N (7°)	57.5mph at 19:36:43	33.3mph at 19:37:02	3657 / 45.5mph	60.3mph at 19:36:43	27.4mph at 19:36:07	12275 / 45.5mph	54.5mph at 19:36:44	26.0mph at 19:37:00	24560 / 43.1mph
2022-01-29 02:36:07 PM EST to 2022-01-29 02:37:07 PM EST (60s)						57.1mph @ 19:36:43 (0.1s)	33.5mph @ 19:37:02 (0.1s)		59.8mph @ 19:36:43 (0.1s)	31.8mph @ 19:37:02 (0.1s)		54.0mph @ 19:36:44 (0.1s)	27.5mph @ 19:37:00 (0.1s)	
2022-01-29 02:36:14 PM EST	982.52mb	4.72V	28.2°F 101%	39.1°F	N (2°)	64.3mph at 19:35:39	29.6mph at 19:35:19	4039 / 50.1mph	66.7mph at 19:35:39	25.2mph at 19:35:18	13526 / 50.1mph	60.4mph at 19:35:12	19.4mph at 19:35:19	25574 / 44.9mph
2022-01-29 02:35:07 PM EST to 2022-01-29 02:36:07 PM EST (60s)						64.0mph @ 19:35:39 (0.1s)	30.0mph @ 19:35:19 (0.1s)		66.6mph @ 19:35:39 (0.1s)	25.5mph @ 19:35:18 (0.1s)		60.1mph @ 19:35:12 (0.1s)	20.9mph @ 19:35:19 (0.1s)	
2022-01-29 02:35:13 PM EST	982.41mb	4.72V	28.2°F 101%	39.2°F	N (8°)	62.1mph at 19:34:41	29.8mph at 19:34:57	4144 / 51.4mph	63.3mph at 19:34:41	17.0mph at 19:34:56	13887 / 51.4mph	62.2mph at 19:34:41	17.4mph at 19:34:57	27449 / 48.2mph
2022-01-29 02:34:07 PM EST to 2022-01-29 02:35:07 PM EST (60s)						61.8mph @ 19:34:41 (0.1s)	30.5mph @ 19:34:57 (0.1s)		63.2mph @ 19:34:41 (0.1s)	17.4mph @ 19:34:56 (0.1s)		62.1mph @ 19:34:41 (0.1s)	18.4mph @ 19:34:57 (0.1s)	
2022-01-29 02:34:13 PM EST	982.38mb	4.72V	28.3°F 101%	39.2°F	N (8°)	63.2mph at 19:33:47	43.0mph at 19:33:51	4512 / 55.8mph	64.2mph at 19:33:47	35.9mph at 19:33:07	15164 / 56.1mph	61.8mph at 19:34:02	31.9mph at 19:33:51	30515 / 53.5mph
2022-01-29 02:33:07 PM EST to 2022-01-29 02:34:07 PM EST (60s)						62.8mph @ 19:33:47 (0.1s)	43.3mph @ 19:33:51 (0.1s)		64.1mph @ 19:33:47 (0.1s)	38.8mph @ 19:33:51 (0.1s)		61.5mph @ 19:33:16 (0.1s)	35.7mph @ 19:33:52 (0.1s)	



2022-01-29 02:27:13 PM EST	982.42mb	4.70V	28.6°F 101%	39.4°F	N (10°)	58.6mph at 19:26:22	35.7mph at 19:26:36	4048 / 50.2mph	60.1mph at 19:26:20	27.6mph at 19:26:36	13630 / 50.5mph	57.7mph at 19:26:22	26.3mph at 19:26:36	27450 / 48.2mph										
2022-01-29 02:26:07 PM EST to 2022-01-29 02:27:07 PM EST (60s)						58.3mph @ 19:26:22 (0.1s)	35.8mph @ 19:26:36 (0.1s)		59.8mph @ 19:26:20 (0.1s)	28.0mph @ 19:26:36 (0.1s)		57.4mph @ 19:26:22 (0.1s)	28.5mph @ 19:26:37 (0.1s)		57.9mph @ 19:26:22 (0.1s)	36.6mph @ 19:26:37 (0.1s)	58.4mph @ 19:26:22 (0.1s)	29.1mph @ 19:26:36 (0.1s)	55.3mph @ 19:26:23 (0.1s)	29.4mph @ 19:26:37 (0.1s)	57.5mph @ 19:26:23 (0.1s)	38.5mph @ 19:26:37 (0.1s)	55.8mph @ 19:26:23 (0.1s)	43.8mph @ 19:26:37 (0.1s)
2022-01-29 02:26:13 PM EST	982.84mb	4.71V	28.7°F 101%	39.5°F	N (10°)	65.1mph at 19:25:15	42.2mph at 19:26:06	4269 / 52.9mph	65.6mph at 19:25:14	38.4mph at 19:25:49	14347 / 53.1mph	63.2mph at 19:25:15	27.6mph at 19:25:52	28860 / 50.6mph										
2022-01-29 02:25:07 PM EST to 2022-01-29 02:26:07 PM EST (60s)						64.8mph @ 19:25:15 (0.1s)	42.4mph @ 19:26:06 (0.1s)		65.0mph @ 19:25:14 (0.1s)	38.8mph @ 19:25:49 (0.1s)		62.9mph @ 19:25:15 (0.1s)	32.9mph @ 19:25:52 (0.1s)		64.3mph @ 19:25:15 (0.1s)	43.1mph @ 19:26:06 (0.1s)	63.7mph @ 19:25:15 (0.1s)	43.8mph @ 19:25:58 (0.1s)	61.7mph @ 19:25:16 (0.1s)	37.3mph @ 19:25:53 (0.1s)	42.4mph @ 19:26:06 (0.1s)	49.6mph @ 19:25:07 (60s)	47.9mph @ 19:25:07 (60s)	62.6mph @ 19:25:16 (0.1s)
2022-01-29 02:25:13 PM EST	982.08mb	4.72V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (13°)	66.3mph at 19:25:03	37.1mph at 19:24:45	4160 / 51.6mph	68.3mph at 19:25:03	31.8mph at 19:24:45	13954 / 51.7mph	65.9mph at 19:25:03	30.8mph at 19:24:45	28303 / 49.6mph										
2022-01-29 02:24:07 PM EST to 2022-01-29 02:25:07 PM EST (60s)						66.0mph @ 19:25:03 (0.1s)	37.2mph @ 19:24:45 (0.1s)		67.9mph @ 19:25:03 (0.1s)	32.0mph @ 19:24:45 (0.1s)		65.7mph @ 19:25:03 (0.1s)	32.4mph @ 19:24:45 (0.1s)		65.6mph @ 19:25:03 (0.1s)	38.1mph @ 19:24:45 (0.1s)	66.7mph @ 19:25:03 (0.1s)	34.0mph @ 19:24:45 (0.1s)	65.0mph @ 19:25:03 (0.1s)	33.9mph @ 19:24:46 (0.1s)	38.7mph @ 19:24:46 (0.1s)	46.1mph @ 19:24:13 (60s)	44.7mph @ 19:24:13 (120s)	64.7mph @ 19:25:04 (0.1s)
2022-01-29 02:24:13 PM EST	982.18mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	N (9°)	60.5mph at 19:23:48	30.9mph at 19:23:21	3998 / 49.6mph	62.4mph at 19:23:47	25.7mph at 19:23:34	13377 / 49.6mph	61.6mph at 19:23:48	21.9mph at 19:23:21	26338 / 46.2mph										
2022-01-29 02:23:07 PM EST to 2022-01-29 02:24:07 PM EST (60s)						60.3mph @ 19:23:48 (0.1s)	30.9mph @ 19:23:21 (0.1s)		61.8mph @ 19:23:47 (0.1s)	26.2mph @ 19:23:34 (0.1s)		61.4mph @ 19:23:48 (0.1s)	24.2mph @ 19:23:34 (0.1s)		60.0mph @ 19:23:48 (0.1s)	31.8mph @ 19:23:21 (0.1s)	60.6mph @ 19:23:48 (0.1s)	27.0mph @ 19:23:21 (0.1s)	59.8mph @ 19:23:48 (0.1s)	26.0mph @ 19:23:21 (0.1s)	33.8mph @ 19:23:21 (0.1s)	44.8mph @ 19:23:28 (120s)	57.8mph @ 19:23:50 (0.1s)	42.5mph @ 19:23:37 (60s)
2022-01-29 02:23:13 PM EST	982.20mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	N (9°)	60.0mph at 19:22:08	31.9mph at 19:22:49	3742 / 46.5mph	63.7mph at 19:22:08	29.3mph at 19:22:49	12513 / 46.4mph	60.7mph at 19:22:08	24.6mph at 19:22:20	24949 / 43.8mph										
2022-01-29 02:22:07 PM EST to 2022-01-29 02:23:07 PM EST (60s)						59.7mph @ 19:22:08 (0.1s)	32.1mph @ 19:22:49 (0.1s)		63.0mph @ 19:22:08 (0.1s)	29.6mph @ 19:22:49 (0.1s)		60.7mph @ 19:22:08 (0.1s)	25.5mph @ 19:22:20 (0.1s)		59.0mph @ 19:22:08 (0.1s)	32.9mph @ 19:22:49 (0.1s)	61.7mph @ 19:22:08 (0.1s)	30.7mph @ 19:22:49 (0.1s)	58.6mph @ 19:22:08 (0.1s)	30.2mph @ 19:22:49 (0.1s)	33.8mph @ 19:23:21 (0.1s)	44.8mph @ 19:23:28 (120s)	57.8mph @ 19:23:50 (0.1s)	42.5mph @ 19:23:37 (60s)
2022-01-29 02:22:13 PM EST	982.36mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	N (5°)	62.0mph at 19:22:05	32.0mph at 19:21:31	4143 / 51.4mph	64.1mph at 19:22:05	24.3mph at 19:21:31	13851 / 51.3mph	62.4mph at 19:22:05	24.4mph at 19:21:32	27429 / 48.1mph										
2022-01-29 02:21:07 PM EST to 2022-01-29 02:22:07 PM EST (60s)						61.7mph @ 19:22:05 (0.1s)	32.0mph @ 19:21:32 (0.1s)		63.8mph @ 19:22:05 (0.1s)	24.5mph @ 19:21:31 (0.1s)		62.3mph @ 19:22:05 (0.1s)	25.9mph @ 19:21:32 (0.1s)		60.8mph @ 19:22:05 (0.1s)	32.5mph @ 19:21:32 (0.1s)	62.5mph @ 19:22:05 (0.1s)	26.3mph @ 19:21:32 (0.1s)	60.7mph @ 19:22:05 (0.1s)	26.7mph @ 19:21:32 (0.1s)	30.4mph @ 19:21:33 (0.1s)	44.2mph @ 19:21:07 (60s)	45.8mph @ 19:21:48 (120s)	58.4mph @ 19:21:14 (0.1s)

2022-01-29 02:21:13 PM EST	982.08mb	4.70V	28.9°F 101%	39.6°F	NNE (17°)	58.4mph at 19:21:01	30.6mph at 19:20:36	3668 / 45.6mph	62.3mph at 19:21:01	26.4mph at 19:20:35	12383 / 45.9mph	57.8mph at 19:21:01	27.7mph at 19:20:35
2022-01-29 02:20:07 PM EST to 2022-01-29 02:21:07 PM EST (60s)						58.1mph @ 19:21:01 (0.1s)	30.8mph @ 19:20:36 (0.1s)		61.4mph @ 19:21:01 (0.1s)	26.8mph @ 19:20:35 (0.1s)		57.7mph @ 19:21:01 (0.1s)	28.7mph @ 19:20:35 (0.1s)
2022-01-29 02:20:07 PM EST to 2022-01-29 02:21:07 PM EST (60s)	982.26mb	4.70V	28.9°F 101%	39.6°F	NNE (13°)	59.1mph at 19:19:46	37.9mph at 19:20:02	4083 / 50.6mph	61.1mph at 19:19:18	34.5mph at 19:20:02	13762 / 51.0mph	59.4mph at 19:19:18	34.4mph at 19:19:20
2022-01-29 02:19:07 PM EST to 2022-01-29 02:20:07 PM EST (60s)						58.3mph @ 19:19:18 (0.1s)	39.2mph @ 19:20:02 (0.1s)		60.3mph @ 19:19:18 (0.1s)	36.9mph @ 19:20:02 (0.1s)		59.0mph @ 19:19:18 (0.1s)	36.2mph @ 19:19:39 (0.1s)
2022-01-29 02:19:07 PM EST to 2022-01-29 02:20:07 PM EST (60s)	981.89mb	4.70V	28.9°F 101%	39.6°F	NNE (12°)	60.6mph at 19:18:07	40.2mph at 19:18:54	4209 / 52.1mph	63.6mph at 19:18:07	36.5mph at 19:18:54	14130 / 52.3mph	59.6mph at 19:18:52	35.2mph at 19:18:54
2022-01-29 02:18:07 PM EST to 2022-01-29 02:19:07 PM EST (60s)						60.2mph @ 19:18:42 (0.1s)	40.4mph @ 19:18:54 (0.1s)		63.2mph @ 19:18:07 (0.1s)	36.9mph @ 19:18:54 (0.1s)		59.5mph @ 19:18:52 (0.1s)	37.7mph @ 19:18:36 (0.1s)
2022-01-29 02:18:13 PM EST	981.94mb	4.71V	29.0°F 101%	39.6°F	NNE (12°)	63.2mph at 19:17:46	37.8mph at 19:17:23	4024 / 49.9mph	64.2mph at 19:17:46	31.6mph at 19:17:08	13522 / 50.1mph	62.7mph at 19:17:46	27.9mph at 19:17:13
2022-01-29 02:17:07 PM EST to 2022-01-29 02:18:07 PM EST (60s)						63.0mph @ 19:17:46 (0.1s)	38.1mph @ 19:17:23 (0.1s)		64.1mph @ 19:17:46 (0.1s)	31.8mph @ 19:17:08 (0.1s)		62.6mph @ 19:17:46 (0.1s)	31.5mph @ 19:17:13 (0.1s)
2022-01-29 02:17:13 PM EST	982.44mb	4.71V	29.0°F 101%	39.6°F	NNE (16°)	64.4mph at 19:16:59	32.3mph at 19:16:39	3868 / 48.0mph	65.8mph at 19:16:59	25.9mph at 19:16:39	12935 / 47.9mph	63.8mph at 19:16:59	26.1mph at 19:16:39
2022-01-29 02:16:07 PM EST to 2022-01-29 02:17:07 PM EST (60s)						64.1mph @ 19:16:59 (0.1s)	32.4mph @ 19:16:39 (0.1s)		65.6mph @ 19:16:59 (0.1s)	26.1mph @ 19:16:39 (0.1s)		63.5mph @ 19:16:59 (0.1s)	27.4mph @ 19:16:40 (0.1s)
2022-01-29 02:16:13 PM EST	981.80mb	4.72V	29.0°F 101%	39.7°F	N (10°)	66.5mph at 19:15:11	41.4mph at 19:15:58	4391 / 54.3mph	66.9mph at 19:15:10	34.9mph at 19:15:07	14716 / 54.5mph	66.5mph at 19:15:11	28.0mph at 19:16:03
2022-01-29 02:15:07 PM EST to 2022-01-29 02:16:07 PM EST (60s)						66.3mph @ 19:15:11 (0.1s)	41.7mph @ 19:15:58 (0.1s)		66.6mph @ 19:15:11 (0.1s)	34.4mph @ 19:16:03 (0.1s)		66.2mph @ 19:15:11 (0.1s)	33.0mph @ 19:16:04 (0.1s)

2022-01-29 02:15:13 PM EST	981.01mb	4.71V	29.1°F 101%	39.7°F	NNE (17°)	66.7mph at 19:14:53	37.6mph at 19:14:45	4082 / 50.6mph	68.8mph at 19:14:53	35.7mph at 19:14:45	13777 / 51.0mph	66.8mph at 19:14:53	34.1mph at 19:14:45
2022-01-29 02:14:07 PM EST to 2022-01-29 02:15:07 PM EST (60s)						66.3mph @ 19:14:53 (0.1s)	37.8mph @ 19:14:45 (0.1s)		68.6mph @ 19:14:53 (0.1s)	35.8mph @ 19:14:45 (0.1s)		66.3mph @ 19:14:53 (0.1s)	36.5mph @ 19:14:45 (0.1s)
2022-01-29 02:14:13 PM EST	982.28mb	4.71V	29.1°F 101%	39.7°F	NNE (17°)	59.4mph at 19:14:00	35.0mph at 19:13:32	3908 / 48.5mph	60.6mph at 19:14:00	28.9mph at 19:13:07	13171 / 48.8mph	59.6mph at 19:14:00	31.5mph at 19:13:35
2022-01-29 02:13:07 PM EST to 2022-01-29 02:14:07 PM EST (60s)						59.2mph @ 19:14:00 (0.1s)	35.0mph @ 19:13:32 (0.1s)		60.5mph @ 19:14:00 (0.1s)	30.8mph @ 19:13:32 (0.1s)		59.4mph @ 19:14:00 (0.1s)	32.5mph @ 19:13:32 (0.1s)
2022-01-29 02:13:13 PM EST	981.72mb	4.70V	29.1°F 101%	39.7°F	NNE (17°)	56.4mph at 19:12:29	28.6mph at 19:12:51	3607 / 44.9mph	58.2mph at 19:12:21	26.4mph at 19:12:51	12095 / 44.8mph	56.6mph at 19:12:21	25.1mph at 19:12:53
2022-01-29 02:12:06 PM EST to 2022-01-29 02:13:06 PM EST (60s)						56.2mph @ 19:12:30 (0.1s)	29.4mph @ 19:12:51 (0.1s)		58.0mph @ 19:12:21 (0.1s)	27.7mph @ 19:12:51 (0.1s)		55.8mph @ 19:12:21 (1s)	27.3mph @ 19:12:51 (1s)
2022-01-29 02:12:13 PM EST	982.10mb	4.70V	29.1°F 101%	39.7°F	NNE (23°)	67.7mph at 19:11:07	31.0mph at 19:11:51	3886 / 48.3mph	69.2mph at 19:11:06	27.4mph at 19:11:50	13089 / 48.5mph	68.3mph at 19:11:07	26.8mph at 19:11:51
2022-01-29 02:11:06 PM EST to 2022-01-29 02:12:06 PM EST (60s)						67.4mph @ 19:11:07 (0.1s)	31.1mph @ 19:11:48 (0.1s)		69.0mph @ 19:11:07 (0.1s)	27.7mph @ 19:11:50 (0.1s)		67.1mph @ 19:11:07 (0.1s)	27.6mph @ 19:11:51 (0.1s)
2022-01-29 02:11:13 PM EST	981.76mb	4.70V	29.1°F 101%	39.7°F	NNE (17°)	61.6mph at 19:10:37	40.3mph at 19:10:31	4208 / 52.1mph	63.0mph at 19:10:37	33.4mph at 19:10:06	14179 / 52.5mph	61.9mph at 19:10:37	33.5mph at 19:10:30
2022-01-29 02:10:06 PM EST to 2022-01-29 02:11:06 PM EST (60s)						61.2mph @ 19:10:37 (0.1s)	40.5mph @ 19:10:31 (0.1s)		62.8mph @ 19:10:37 (0.1s)	36.1mph @ 19:10:30 (0.1s)		60.5mph @ 19:10:37 (0.1s)	38.6mph @ 19:10:31 (0.1s)
2022-01-29 02:10:13 PM EST	982.18mb	4.72V	29.1°F 101%	39.7°F	N (11°)	61.7mph at 19:09:47	33.5mph at 19:09:37	3937 / 48.9mph	63.0mph at 19:09:47	26.1mph at 19:09:43	13148 / 48.7mph	61.5mph at 19:09:47	22.2mph at 19:09:43
2022-01-29 02:09:06 PM EST to 2022-01-29 02:10:06 PM EST (60s)						61.4mph @ 19:09:47 (0.1s)	33.8mph @ 19:09:37 (0.1s)		62.7mph @ 19:09:47 (0.1s)	26.4mph @ 19:09:43 (0.1s)		60.6mph @ 19:09:47 (0.1s)	29.6mph @ 19:09:43 (0.1s)





2022-01-29 01:57:13 PM EST	981.76mb	4.71V	29.2°F 101%	39.7°F	N (11°)	61.3mph at 18:56:22	39.3mph at 18:56:37	4112 / 51.0mph	63.8mph at 18:56:17	33.4mph at 18:56:06	13722 / 50.8mph	61.1mph at 18:56:22	34.8mph at 18:56:56	27828 / 48.8mph	
2022-01-29 01:56:06 PM EST to 2022-01-29 01:57:06 PM EST (60s)						60.9mph @ 18:56:22 (0.1s)	39.5mph @ 18:56:37 (1s)		63.2mph @ 18:56:17 (0.1s)	35.1mph @ 18:56:56 (1s)		60.7mph @ 18:56:22 (0.1s)	35.7mph @ 18:56:56 (1s)		60.0mph @ 18:56:22 (1s)
2022-01-29 01:56:13 PM EST	981.87mb	4.71V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (21°)	61.2mph at 18:55:45	38.8mph at 18:55:29	4124 / 51.1mph	61.9mph at 18:55:45	23.8mph at 18:55:06	13733 / 50.9mph	60.2mph at 18:55:46	32.1mph at 18:55:56	28194 / 49.5mph	
2022-01-29 01:55:06 PM EST to 2022-01-29 01:56:06 PM EST (60s)						60.9mph @ 18:55:45 (0.1s)	39.0mph @ 18:55:29 (0.1s)		61.7mph @ 18:55:45 (0.1s)	33.2mph @ 18:55:29 (0.1s)		60.0mph @ 18:55:45 (0.1s)	34.7mph @ 18:55:56 (1s)		60.2mph @ 18:55:46 (1s)
2022-01-29 01:55:13 PM EST	982.06mb	4.70V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (20°)	55.1mph at 18:54:30	38.0mph at 18:54:21	3863 / 48.0mph	55.9mph at 18:54:30	28.7mph at 18:54:06	12947 / 48.0mph	54.7mph at 18:54:28	22.2mph at 18:54:21	26501 / 46.5mph	
2022-01-29 01:54:06 PM EST to 2022-01-29 01:55:06 PM EST (60s)						54.8mph @ 18:54:30 (0.1s)	38.2mph @ 18:54:21 (0.1s)		55.7mph @ 18:54:30 (0.1s)	32.0mph @ 18:54:23 (0.1s)		54.0mph @ 18:54:30 (1s)	24.3mph @ 18:54:21 (1s)		54.0mph @ 18:54:31 (1s)
2022-01-29 01:54:13 PM EST	982.06mb	4.70V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (19°)	60.8mph at 18:53:51	37.4mph at 18:53:12	3917 / 48.6mph	61.2mph at 18:53:51	34.4mph at 18:53:12	13055 / 48.4mph	61.0mph at 18:53:51	31.5mph at 18:53:31	26762 / 47.0mph	
2022-01-29 01:53:06 PM EST to 2022-01-29 01:54:06 PM EST (60s)						60.5mph @ 18:53:51 (0.1s)	37.6mph @ 18:53:12 (0.1s)		61.0mph @ 18:53:51 (0.1s)	34.6mph @ 18:53:12 (0.1s)		60.6mph @ 18:53:51 (1s)	35.4mph @ 18:53:12 (1s)		60.8mph @ 18:53:51 (1s)
2022-01-29 01:53:13 PM EST	982.11mb	4.72V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (22°)	56.3mph at 18:52:34	33.6mph at 18:52:08	3870 / 48.1mph	57.7mph at 18:52:34	26.2mph at 18:52:06	12984 / 48.1mph	56.1mph at 18:52:34	28.3mph at 18:52:07	26743 / 46.9mph	
2022-01-29 01:52:06 PM EST to 2022-01-29 01:53:06 PM EST (60s)						56.0mph @ 18:52:34 (0.1s)	33.8mph @ 18:52:08 (0.1s)		57.5mph @ 18:52:34 (0.1s)	30.3mph @ 18:52:07 (0.1s)		56.0mph @ 18:52:34 (1s)	28.9mph @ 18:52:08 (1s)		55.9mph @ 18:52:34 (1s)
2022-01-29 01:52:13 PM EST	981.88mb	4.72V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (21°)	56.7mph at 18:51:33	38.4mph at 18:51:14	3854 / 47.9mph	58.7mph at 18:51:24	32.5mph at 18:51:14	12881 / 47.7mph	58.0mph at 18:51:24	33.8mph at 18:51:14	26531 / 46.6mph	
2022-01-29 01:51:06 PM EST to 2022-01-29 01:52:06 PM EST (60s)						56.5mph @ 18:51:33 (0.1s)	38.6mph @ 18:51:14 (0.1s)		58.6mph @ 18:51:24 (0.1s)	32.8mph @ 18:51:14 (0.1s)		56.3mph @ 18:51:33 (1s)	35.4mph @ 18:51:14 (1s)		58.0mph @ 18:51:24 (1s)





2022-01-29 01:45:13 PM EST	981.13mb	4.70V	29.1°F 101%	39.7°F	NNE (20°)	68.1mph at 18:44:09	43.0mph at 18:44:40	4554 / 56.3mph	70.1mph at 18:44:08	40.8mph at 18:44:44	15158 / 56.1mph	67.8mph at 18:44:08	38.9mph at 18:44:44	31227 / 54.7mph
2022-01-29 01:44:05 PM EST to 2022-01-29 01:45:05 PM EST (60s)						67.9mph @ 18:44:09 (0.1s)	43.2mph @ 18:44:41 (0.1s)		69.8mph @ 18:44:09 (0.1s)	41.2mph @ 18:44:44 (0.1s)		67.2mph @ 18:44:08 (0.1s)	40.8mph @ 18:44:44 (0.1s)	
2022-01-29 01:44:13 PM EST	981.21mb	4.69V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (19°)	68.8mph at 18:43:19	40.2mph at 18:43:50	4491 / 55.5mph	70.1mph at 18:43:19	24.7mph at 18:43:05	14946 / 55.3mph	68.6mph at 18:43:14	32.6mph at 18:43:51	30845 / 54.1mph
2022-01-29 01:43:05 PM EST to 2022-01-29 01:44:05 PM EST (60s)						68.5mph @ 18:43:19 (0.1s)	40.5mph @ 18:43:50 (0.1s)		69.9mph @ 18:43:19 (0.1s)	31.4mph @ 18:43:50 (0.1s)		68.4mph @ 18:43:14 (0.1s)	35.0mph @ 18:43:05 (0.1s)	
2022-01-29 01:43:13 PM EST	982.10mb	4.70V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (19°)	63.9mph at 18:42:06	34.5mph at 18:42:48	4158 / 51.5mph	64.0mph at 18:42:06	29.7mph at 18:42:48	13790 / 51.1mph	64.3mph at 18:42:06	29.2mph at 18:42:48	28512 / 50.0mph
2022-01-29 01:42:05 PM EST to 2022-01-29 01:43:05 PM EST (60s)						63.6mph @ 18:42:06 (0.1s)	34.6mph @ 18:42:48 (0.1s)		63.7mph @ 18:42:06 (0.1s)	30.1mph @ 18:42:48 (0.1s)		64.0mph @ 18:42:06 (0.1s)	30.9mph @ 18:42:48 (0.1s)	
2022-01-29 01:42:13 PM EST	981.35mb	4.71V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (19°)	62.7mph at 18:41:57	37.0mph at 18:41:20	4232 / 52.4mph	64.8mph at 18:41:58	32.6mph at 18:41:39	13997 / 51.8mph	62.8mph at 18:41:12	30.0mph at 18:41:39	28903 / 50.7mph
2022-01-29 01:41:05 PM EST to 2022-01-29 01:42:05 PM EST (60s)						62.4mph @ 18:41:58 (0.1s)	37.1mph @ 18:41:19 (0.1s)		64.5mph @ 18:41:58 (0.1s)	32.9mph @ 18:41:39 (0.1s)		62.5mph @ 18:41:12 (0.1s)	30.8mph @ 18:41:39 (0.1s)	
2022-01-29 01:41:13 PM EST	981.80mb	4.71V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (22°)	63.1mph at 18:40:42	38.6mph at 18:40:37	4207 / 52.1mph	63.8mph at 18:40:42	33.7mph at 18:40:05	14022 / 51.9mph	62.8mph at 18:40:42	35.0mph at 18:40:37	29065 / 51.0mph
2022-01-29 01:40:05 PM EST to 2022-01-29 01:41:05 PM EST (60s)						62.6mph @ 18:40:42 (0.1s)	38.7mph @ 18:40:37 (0.1s)		63.4mph @ 18:40:42 (0.1s)	34.8mph @ 18:40:37 (0.1s)		62.2mph @ 18:40:42 (0.1s)	36.4mph @ 18:40:37 (0.1s)	
2022-01-29 01:40:13 PM EST	981.54mb	4.69V	29.2°F 101%	39.7°F	NNE (20°)	69.9mph at 18:39:48	38.6mph at 18:39:06	4543 / 56.2mph	70.1mph at 18:39:48	34.5mph at 18:39:06	15044 / 55.7mph	67.5mph at 18:39:54	33.4mph at 18:39:10	30983 / 54.3mph
2022-01-29 01:39:05 PM EST to 2022-01-29 01:40:05 PM EST (60s)						69.3mph @ 18:39:48 (0.1s)	39.0mph @ 18:39:06 (0.1s)		68.8mph @ 18:39:54 (0.1s)	35.0mph @ 18:39:06 (0.1s)		67.1mph @ 18:39:54 (0.1s)	34.5mph @ 18:39:11 (0.1s)	



2022-01-29 01:33:13 PM EST	981.47mb	4.72V	29.1°F 101%	39.6°F	NNE (22°)	63.6mph at 18:32:50	32.0mph at 18:32:40	3788 / 47.1mph	65.1mph at 18:32:50	26.1mph at 18:32:05	12603 / 46.7mph	62.8mph at 18:32:50	28.6mph at 18:32:40	26251 / 46.1mph
2022-01-29 01:32:05 PM EST to 2022-01-29 01:33:05 PM EST (60s)						63.3mph @ 18:32:54 (0.1s)	32.2mph @ 18:32:40 (0.1s)		64.7mph @ 18:32:50 (0.1s)	28.3mph @ 18:32:40 (0.1s)		62.6mph @ 18:32:50 (0.1s)	29.3mph @ 18:32:40 (0.1s)	
2022-01-29 01:31:05 PM EST to 2022-01-29 01:32:05 PM EST (60s)	982.23mb	4.69V	29.0°F 101%	39.6°F	NNE (26°)	56.4mph at 18:31:20	33.3mph at 18:31:27	3758 / 46.7mph	59.5mph at 18:31:20	30.3mph at 18:31:27	12563 / 46.6mph	56.7mph at 18:31:20	29.0mph at 18:31:27	26319 / 46.2mph
2022-01-29 01:31:05 PM EST to 2022-01-29 01:32:05 PM EST (60s)						56.1mph @ 18:31:20 (0.1s)	33.6mph @ 18:31:27 (0.1s)		59.1mph @ 18:31:20 (0.1s)	30.4mph @ 18:31:27 (0.1s)		56.7mph @ 18:31:20 (0.1s)	29.3mph @ 18:31:27 (0.1s)	
2022-01-29 01:31:13 PM EST	982.37mb	4.69V	29.0°F 101%	39.6°F	NNE (23°)	59.8mph at 18:30:09	36.0mph at 18:30:05	3913 / 48.6mph	59.7mph at 18:30:09	25.2mph at 18:30:05	13045 / 48.3mph	59.8mph at 18:30:09	34.2mph at 18:30:57	27175 / 47.7mph
2022-01-29 01:30:05 PM EST to 2022-01-29 01:31:05 PM EST (60s)						59.6mph @ 18:30:09 (0.1s)	36.4mph @ 18:30:05 (0.1s)		59.5mph @ 18:30:09 (0.1s)	31.6mph @ 18:30:05 (0.1s)		59.5mph @ 18:30:09 (0.1s)	35.4mph @ 18:30:37 (0.1s)	
2022-01-29 01:30:13 PM EST	982.25mb	4.69V	28.9°F 101%	39.5°F	NE (37°)	60.7mph at 18:29:49	36.5mph at 18:30:04	4070 / 50.5mph	61.6mph at 18:29:26	31.8mph at 18:30:04	13549 / 50.2mph	63.0mph at 18:29:27	32.1mph at 18:30:04	28644 / 50.2mph
2022-01-29 01:29:05 PM EST to 2022-01-29 01:30:05 PM EST (60s)						60.5mph @ 18:29:49 (0.1s)	36.7mph @ 18:30:04 (0.1s)		61.3mph @ 18:29:26 (0.1s)	31.9mph @ 18:30:04 (0.1s)		62.7mph @ 18:29:27 (0.1s)	33.9mph @ 18:30:04 (0.1s)	
2022-01-29 01:29:13 PM EST	981.67mb	4.70V	28.9°F 101%	39.5°F	NNE (29°)	71.9mph at 18:28:09	45.9mph at 18:28:31	4761 / 58.8mph	73.5mph at 18:28:09	42.3mph at 18:28:31	15879 / 58.8mph	72.9mph at 18:28:09	44.3mph at 18:28:31	33304 / 58.3mph
2022-01-29 01:28:05 PM EST to 2022-01-29 01:29:05 PM EST (60s)						71.4mph @ 18:28:09 (0.1s)	46.1mph @ 18:28:31 (0.1s)		73.1mph @ 18:28:09 (0.1s)	43.1mph @ 18:28:31 (0.1s)		72.5mph @ 18:28:09 (0.1s)	44.4mph @ 18:28:31 (0.1s)	
2022-01-29 01:28:13 PM EST	980.30mb	4.69V	28.9°F 101%	39.6°F	NNE (22°)	68.0mph at 18:27:52	39.8mph at 18:27:51	4497 / 55.6mph	69.6mph at 18:27:52	34.7mph at 18:27:51	14910 / 55.2mph	69.4mph at 18:27:52	37.4mph at 18:27:51	31227 / 54.7mph
2022-01-29 01:27:05 PM EST to 2022-01-29 01:28:05 PM EST (60s)						67.5mph @ 18:27:52 (0.1s)	40.0mph @ 18:27:51 (0.1s)		69.1mph @ 18:27:52 (0.1s)	34.8mph @ 18:27:51 (0.1s)		68.9mph @ 18:27:52 (0.1s)	38.6mph @ 18:27:51 (0.1s)	



2022-01-29 01:21:13 PM EST	982.17mb	4.72V	28.9°F 101%	39.5°F	NNE (19°)	64.8mph at 18:20:31	38.9mph at 18:20:14	4313 / 53.4mph	64.7mph at 18:20:31	29.9mph at 18:20:04	14291 / 52.9mph	64.8mph at 18:20:31	33.3mph at 18:20:13	29726 / 52.1mph
2022-01-29 01:20:04 PM EST to 2022-01-29 01:21:04 PM EST (60s)						64.6mph @ 18:20:31 (0.1s)	39.1mph @ 18:20:14 (0.1s)		64.5mph @ 18:20:31 (0.1s)	34.7mph @ 18:20:13 (0.1s)		64.6mph @ 18:20:31 (0.1s)	35.4mph @ 18:20:13 (0.1s)	
2022-01-29 01:20:04 PM EST to 2022-01-29 01:21:04 PM EST (60s)	981.96mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (15°)	63.6mph at 18:19:58	39.7mph at 18:19:42	4371 / 54.1mph	64.4mph at 18:19:05	35.7mph at 18:19:41	14468 / 53.6mph	65.0mph at 18:19:57	34.7mph at 18:19:15	30127 / 52.8mph
2022-01-29 01:19:04 PM EST to 2022-01-29 01:20:04 PM EST (60s)						63.2mph @ 18:19:58 (0.1s)	40.0mph @ 18:19:42 (0.1s)		64.1mph @ 18:19:57 (0.1s)	36.2mph @ 18:19:42 (0.1s)		64.6mph @ 18:19:57 (0.1s)	36.7mph @ 18:19:42 (0.1s)	
2022-01-29 01:19:13 PM EST	981.05mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (17°)	66.5mph at 18:18:40	39.3mph at 18:18:13	4490 / 55.5mph	66.0mph at 18:18:40	32.3mph at 18:18:58	14796 / 54.8mph	67.0mph at 18:18:40	33.5mph at 18:18:58	30855 / 54.1mph
2022-01-29 01:18:04 PM EST to 2022-01-29 01:19:04 PM EST (60s)						65.9mph @ 18:18:40 (0.1s)	39.4mph @ 18:18:14 (0.1s)		65.5mph @ 18:18:40 (0.1s)	32.5mph @ 18:18:58 (0.1s)		66.4mph @ 18:18:42 (0.1s)	35.4mph @ 18:18:59 (0.1s)	
2022-01-29 01:18:13 PM EST	981.28mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (20°)	68.5mph at 18:17:04	37.0mph at 18:17:35	4348 / 53.8mph	70.7mph at 18:17:04	33.7mph at 18:17:35	14373 / 53.2mph	68.7mph at 18:17:04	32.8mph at 18:17:36	29955 / 52.5mph
2022-01-29 01:17:04 PM EST to 2022-01-29 01:18:04 PM EST (60s)						67.9mph @ 18:17:04 (0.1s)	37.2mph @ 18:17:35 (0.1s)		67.1mph @ 18:17:04 (0.1s)	34.0mph @ 18:17:35 (0.1s)		68.2mph @ 18:17:04 (0.1s)	34.2mph @ 18:17:35 (0.1s)	
2022-01-29 01:17:13 PM EST	981.32mb	4.71V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (17°)	76.8mph at 18:16:31	45.2mph at 18:16:16	4786 / 59.1mph	77.0mph at 18:16:30	38.8mph at 18:16:16	15818 / 58.5mph	77.5mph at 18:16:30	39.3mph at 18:16:43	32858 / 57.6mph
2022-01-29 01:16:04 PM EST to 2022-01-29 01:17:04 PM EST (60s)						76.3mph @ 18:16:31 (0.1s)	45.5mph @ 18:16:16 (0.1s)		74.7mph @ 18:16:31 (0.1s)	39.3mph @ 18:16:16 (0.1s)		77.2mph @ 18:16:30 (0.1s)	42.9mph @ 18:16:16 (0.1s)	
2022-01-29 01:16:13 PM EST	981.67mb	4.70V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (22°)	61.9mph at 18:15:47	39.9mph at 18:15:55	4120 / 51.1mph	62.6mph at 18:15:46	26.2mph at 18:15:04	13648 / 50.5mph	60.8mph at 18:15:47	38.6mph at 18:15:41	28643 / 50.2mph
2022-01-29 01:15:04 PM EST to 2022-01-29 01:16:04 PM EST (60s)						61.5mph @ 18:15:47 (0.1s)	40.0mph @ 18:15:55 (0.1s)		60.2mph @ 18:15:46 (0.1s)	35.7mph @ 18:15:55 (0.1s)		60.8mph @ 18:15:47 (0.1s)	40.4mph @ 18:15:58 (0.1s)	

2022-01-29 01:15:13 PM EST	981.85mb	4.71V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (16°)	70.6mph at 18:14:29	38.9mph at 18:14:57	4310 / 53.4mph	70.2mph at 18:14:29	34.9mph at 18:14:57	14201 / 52.6mph	69.6mph at 18:14:29	34.8mph at 18:14:57	29517 / 51.8mph
2022-01-29 01:14:04 PM EST to 2022-01-29 01:15:04 PM EST (60s)						70.2mph @ 18:14:29 (0.1s)	39.1mph @ 18:14:57 (0.1s)		69.9mph @ 18:14:29 (0.1s)	35.3mph @ 18:14:57 (0.1s)		69.4mph @ 18:14:29 (0.1s)	36.6mph @ 18:14:57 (0.1s)	
2022-01-29 01:14:29 PM EST	981.70mb	4.69V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (21°)	65.7mph at 18:13:48	38.6mph at 18:13:38	4158 / 51.5mph	67.1mph at 18:13:48	31.4mph at 18:13:04	13809 / 51.1mph	67.1mph at 18:13:48	34.4mph at 18:13:36	28916 / 50.7mph
2022-01-29 01:13:04 PM EST to 2022-01-29 01:14:04 PM EST (60s)						65.4mph @ 18:13:48 (0.1s)	38.7mph @ 18:13:38 (0.1s)		66.8mph @ 18:13:48 (0.1s)	33.6mph @ 18:13:28 (0.1s)		66.7mph @ 18:13:48 (0.1s)	35.6mph @ 18:13:28 (0.1s)	
2022-01-29 01:13:13 PM EST	981.28mb	4.69V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (18°)	70.0mph at 18:12:20	39.6mph at 18:12:04	4490 / 55.5mph	69.5mph at 18:12:20	29.3mph at 18:12:04	14849 / 55.0mph	69.5mph at 18:12:20	37.4mph at 18:12:04	31062 / 54.4mph
2022-01-29 01:12:04 PM EST to 2022-01-29 01:13:04 PM EST (60s)						69.6mph @ 18:12:20 (0.1s)	39.7mph @ 18:12:04 (0.1s)		68.4mph @ 18:12:20 (0.1s)	37.1mph @ 18:12:04 (0.1s)		69.1mph @ 18:12:20 (0.1s)	38.7mph @ 18:13:01 (0.1s)	
2022-01-29 01:12:13 PM EST	981.70mb	4.71V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (18°)	70.0mph at 18:11:14	40.9mph at 18:12:03	4703 / 58.1mph	71.3mph at 18:11:14	38.4mph at 18:12:03	15559 / 57.6mph	70.3mph at 18:11:14	37.8mph at 18:12:03	32580 / 57.1mph
2022-01-29 01:11:04 PM EST to 2022-01-29 01:12:04 PM EST (60s)						69.5mph @ 18:11:14 (0.1s)	41.1mph @ 18:12:03 (0.1s)		68.4mph @ 18:11:24 (0.1s)	39.4mph @ 18:12:03 (0.1s)		69.9mph @ 18:11:14 (0.1s)	39.0mph @ 18:12:03 (0.1s)	
2022-01-29 01:11:13 PM EST	980.72mb	4.73V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (21°)	68.3mph at 18:10:55	44.0mph at 18:10:50	4621 / 57.1mph	69.4mph at 18:10:55	27.4mph at 18:10:04	15328 / 56.7mph	69.2mph at 18:10:55	37.0mph at 18:10:15	32188 / 56.4mph
2022-01-29 01:10:04 PM EST to 2022-01-29 01:11:04 PM EST (60s)						67.8mph @ 18:10:55 (0.1s)	44.3mph @ 18:10:50 (0.1s)		67.1mph @ 18:10:56 (0.1s)	42.6mph @ 18:10:50 (0.1s)		68.8mph @ 18:10:55 (0.1s)	41.3mph @ 18:10:15 (0.1s)	
2022-01-29 01:10:13 PM EST	981.28mb	4.73V	28.8°F 101%	39.5°F	NNE (19°)	68.6mph at 18:09:55	43.9mph at 18:09:04	4565 / 56.4mph	69.0mph at 18:09:53	26.1mph at 18:09:04	15056 / 55.7mph	68.8mph at 18:09:53	40.6mph at 18:09:15	31586 / 55.3mph
2022-01-29 01:09:04 PM EST to 2022-01-29 01:10:04 PM EST (60s)						68.3mph @ 18:09:55 (0.1s)	44.2mph @ 18:09:04 (0.1s)		67.4mph @ 18:09:55 (0.1s)	40.2mph @ 18:09:04 (0.1s)		68.4mph @ 18:09:53 (0.1s)	42.3mph @ 18:09:16 (0.1s)	

2022-01-29 01:09:13 PM EST	981.54mb	4.69V	28.7°F 101%	39.5°F	NNE (31°)	68.3mph at 18:08:05	42.3mph at 18:08:39	4286 / 53.1mph	69.3mph at 18:08:05	36.6mph at 18:08:54	14261 / 52.8mph	68.9mph at 18:08:05	38.4mph at 18:08:55
2022-01-29 01:08:04 PM EST to 2022-01-29 01:09:04 PM EST (60s)						68.0mph @ 18:08:05 (0.1s)	42.5mph @ 18:08:53 (0.1s)		69.1mph @ 18:08:05 (0.1s)	37.3mph @ 18:08:54 (0.1s)		68.6mph @ 18:08:05 (0.1s)	40.7mph @ 18:08:55 (0.1s)
2022-01-29 01:08:13 PM EST	981.44mb	4.70V	28.7°F 101%	39.4°F	NNE (31°)	67.3mph at 18:07:06	46.1mph at 18:07:34	4609 / 56.9mph	69.7mph at 18:07:06	34.4mph at 18:07:04	15328 / 56.7mph	68.7mph at 18:07:42	45.3mph at 18:07:30
2022-01-29 01:07:04 PM EST to 2022-01-29 01:08:04 PM EST (60s)						67.0mph @ 18:07:06 (0.1s)	46.3mph @ 18:07:34 (0.1s)		69.5mph @ 18:07:06 (0.1s)	45.4mph @ 18:07:38 (0.1s)		68.5mph @ 18:07:42 (0.1s)	45.5mph @ 18:07:30 (0.1s)
2022-01-29 01:07:13 PM EST	981.28mb	4.70V	28.7°F 101%	39.4°F	NNE (18°)	76.9mph at 18:06:37	40.9mph at 18:06:23	4894 / 60.4mph	77.1mph at 18:06:37	38.4mph at 18:06:04	16151 / 59.8mph	78.0mph at 18:06:37	37.3mph at 18:06:23
2022-01-29 01:06:04 PM EST to 2022-01-29 01:07:04 PM EST (60s)						76.4mph @ 18:06:37 (0.1s)	41.1mph @ 18:06:23 (0.1s)		76.9mph @ 18:06:37 (0.1s)	40.2mph @ 18:06:23 (0.1s)		77.4mph @ 18:06:37 (0.1s)	38.4mph @ 18:06:24 (0.1s)
2022-01-29 01:06:13 PM EST	980.50mb	4.70V	28.7°F 101%	39.4°F	NNE (17°)	64.1mph at 18:05:07	37.9mph at 18:05:34	4267 / 52.8mph	64.6mph at 18:05:47	35.8mph at 18:05:34	14119 / 52.3mph	63.5mph at 18:05:07	36.2mph at 18:05:34
2022-01-29 01:05:04 PM EST to 2022-01-29 01:06:04 PM EST (60s)						63.7mph @ 18:05:04 (0.1s)	38.1mph @ 18:05:34 (0.1s)		64.0mph @ 18:05:47 (0.1s)	35.9mph @ 18:05:34 (0.1s)		63.6mph @ 18:05:04 (0.1s)	37.1mph @ 18:05:35 (0.1s)
2022-01-29 01:05:13 PM EST	981.40mb	4.71V	28.7°F 101%	39.4°F	NNE (17°)	65.2mph at 18:05:02	40.9mph at 18:04:41	4517 / 55.8mph	64.7mph at 18:04:47	30.8mph at 18:04:04	14920 / 55.2mph	65.2mph at 18:04:45	34.2mph at 18:04:42
2022-01-29 01:04:04 PM EST to 2022-01-29 01:05:04 PM EST (60s)						64.8mph @ 18:05:02 (0.1s)	41.0mph @ 18:04:42 (0.1s)		64.5mph @ 18:04:47 (0.1s)	34.6mph @ 18:04:41 (0.1s)		64.5mph @ 18:05:02 (0.1s)	35.3mph @ 18:04:42 (0.1s)
2022-01-29 01:04:13 PM EST	981.82mb	4.72V	28.7°F 101%	39.4°F	NNE (20°)	67.1mph at 18:03:32	37.0mph at 18:03:16	4252 / 52.7mph	67.8mph at 18:03:31	31.0mph at 18:03:16	13973 / 51.7mph	68.8mph at 18:03:32	31.2mph at 18:03:24
2022-01-29 01:03:04 PM EST to 2022-01-29 01:04:04 PM EST (60s)						66.6mph @ 18:03:32 (0.1s)	37.2mph @ 18:03:16 (0.1s)		67.4mph @ 18:03:31 (0.1s)	31.5mph @ 18:03:16 (0.1s)		67.1mph @ 18:03:33 (0.1s)	32.9mph @ 18:03:24 (0.1s)



2022-01-29 01:03:13 PM EST	981.88mb	4.71V	28.6°F 101%	39.3°F	NNE (13°)	53.3mph @ 18:03:04 (120s) 73.0mph at 18:02:21 72.5mph @ 18:02:21 (0.1s) 70.0mph @ 18:02:22 (7.2-s) 67.1mph @ 18:02:22 (1s) 61.5mph @ 18:03:02 (3s) 53.5mph @ 18:02:04 (60s) 55.7mph @ 18:02:04 (120s)	51.3mph @ 18:03:28 (120s) 35.8mph at 18:02:16 36.0mph @ 18:02:16 (0.1s) 36.6mph @ 18:02:17 (7.2-s) 37.8mph @ 18:02:17 (1s) 38.5mph @ 18:02:17 (3s) 49.7mph @ 18:02:30 (60s) 52.5mph @ 18:02:38 (120s)	4288 / 53.1mph	52.6mph @ 18:03:04 (120s) 71.5mph at 18:02:21 71.3mph @ 18:02:21 (0.1s) 69.2mph @ 18:02:22 (7.2-s) 64.9mph @ 18:02:22 (1s) 61.2mph @ 18:02:35 (3s) 53.1mph @ 18:02:04 (60s) 55.1mph @ 18:02:04 (120s)	50.4mph @ 18:03:29 (120s) 32.9mph at 18:02:16 33.0mph @ 18:02:16 (0.1s) 33.9mph @ 18:02:17 (7.2-s) 35.9mph @ 18:02:17 (1s) 37.2mph @ 18:02:17 (3s) 49.1mph @ 18:02:30 (60s) 51.7mph @ 18:02:38 (120s)	14115 / 52.3mph	52.1mph @ 18:03:04 (120s) 71.5mph at 18:02:21 71.3mph @ 18:02:21 (0.1s) 68.6mph @ 18:02:22 (7.2-s) 64.7mph @ 18:02:22 (1s) 60.4mph @ 18:02:35 (3s) 52.8mph @ 18:02:04 (60s) 54.9mph @ 18:02:04 (120s)	30.4mph at 18:02:17 31.0mph @ 18:02:17 (7.2-s) 33.3mph @ 18:02:17 (1s) 35.4mph @ 18:02:17 (3s) 48.7mph @ 18:02:30 (60s) 51.4mph @ 18:02:38 (120s)	29300 / 51.4mph
2022-01-29 01:02:13 PM EST	982.22mb	4.71V	28.6°F 101%	39.3°F	NNE (19°)	65.3mph at 18:01:10 65.0mph @ 18:01:10 (0.1s) 64.5mph @ 18:01:11 (7.2-s) 64.1mph @ 18:01:11 (1s) 63.2mph @ 18:01:11 (3s) 57.8mph @ 18:01:05 (60s) 59.2mph @ 18:01:14 (120s)	42.3mph at 18:01:55 42.6mph @ 18:01:55 (0.1s) 43.1mph @ 18:01:55 (7.2-s) 43.9mph @ 18:01:56 (1s) 47.1mph @ 18:01:42 (3s) 53.5mph @ 18:02:03 (60s) 55.7mph @ 18:02:03 (120s)	4331 / 53.6mph	65.4mph at 18:01:10 65.2mph @ 18:01:10 (0.1s) 64.7mph @ 18:01:11 (7.2-s) 64.0mph @ 18:01:11 (1s) 62.9mph @ 18:01:11 (3s) 57.3mph @ 18:01:05 (60s) 58.7mph @ 18:01:14 (120s)	39.1mph at 18:01:30 39.5mph @ 18:01:30 (0.1s) 41.3mph @ 18:01:55 (7.2-s) 42.1mph @ 18:01:56 (1s) 46.1mph @ 18:01:41 (3s) 53.0mph @ 18:02:03 (60s) 55.1mph @ 18:02:03 (120s)	14331 / 53.1mph	65.2mph at 18:01:11 64.9mph @ 18:01:11 (0.1s) 63.7mph @ 18:01:11 (7.2-s) 62.8mph @ 18:01:11 (1s) 62.2mph @ 18:01:11 (3s) 57.1mph @ 18:01:04 (60s) 58.3mph @ 18:01:14 (120s)	38.5mph at 18:01:32 41.1mph @ 18:01:32 (7.2-s) 42.6mph @ 18:01:39 (1s) 45.0mph @ 18:01:41 (3s) 52.7mph @ 18:02:03 (60s) 54.9mph @ 18:02:03 (120s)	30101 / 52.8mph
2022-01-29 01:01:13 PM EST	982.07mb	4.70V	28.5°F 101%	39.3°F	NNE (23°)	69.1mph at 18:00:11 68.8mph @ 18:00:11 (0.1s) 68.2mph @ 18:00:12 (7.2-s) 67.8mph @ 18:00:12 (1s) 66.6mph @ 18:00:12 (3s) 61.7mph @ 18:00:41 (60s) 60.1mph @ 18:00:34 (120s)	42.3mph at 18:00:50 42.5mph @ 18:00:50 (0.1s) 43.6mph @ 18:00:50 (7.2-s) 44.2mph @ 18:00:50 (1s) 45.8mph @ 18:00:50 (3s) 57.7mph @ 18:01:03 (60s) 59.0mph @ 18:01:03 (120s)	4679 / 57.8mph	70.5mph at 18:00:08 70.1mph @ 18:00:08 (0.1s) 68.4mph @ 18:00:08 (7.2-s) 67.7mph @ 18:00:11 (1s) 66.2mph @ 18:00:12 (3s) 61.3mph @ 18:00:42 (60s) 59.7mph @ 18:00:34 (120s)	37.1mph at 18:00:50 37.5mph @ 18:00:50 (0.1s) 41.1mph @ 18:00:50 (7.2-s) 43.5mph @ 18:00:50 (1s) 44.7mph @ 18:00:50 (3s) 57.2mph @ 18:01:03 (60s) 58.4mph @ 18:01:03 (120s)	15481 / 57.3mph	70.2mph at 18:00:08 69.8mph @ 18:00:08 (0.1s) 68.2mph @ 18:00:08 (7.2-s) 67.6mph @ 18:00:09 (1s) 65.9mph @ 18:00:09 (3s) 61.0mph @ 18:00:42 (60s) 59.2mph @ 18:00:34 (120s)	39.4mph at 18:00:50 42.3mph @ 18:00:50 (7.2-s) 44.4mph @ 18:00:50 (1s) 45.8mph @ 18:00:50 (3s) 57.1mph @ 18:01:03 (60s) 57.9mph @ 18:00:06 (120s)	32620 / 57.1mph
2022-01-29 01:00:13 PM EST	981.85mb	4.73V	28.6°F 101%	39.3°F	NNE (22°)	74.7mph at 17:59:20 74.3mph @ 17:59:20 (0.1s) 73.1mph @ 17:59:20 (7.2-s) 72.0mph @ 17:59:20 (1s) 70.5mph @ 17:59:55 (3s) 60.3mph @ 18:00:01 (60s) 59.2mph @ 18:00:01 (120s)	40.7mph at 17:59:40 40.8mph @ 17:59:40 (0.1s) 41.8mph @ 17:59:40 (7.2-s) 42.1mph @ 17:59:40 (1s) 45.5mph @ 17:59:41 (3s) 57.3mph @ 17:59:14 (60s) 57.2mph @ 17:59:04 (120s)	4878 / 60.2mph	75.4mph at 17:59:55 75.1mph @ 17:59:55 (0.1s) 73.2mph @ 17:59:20 (7.2-s) 72.1mph @ 17:59:20 (1s) 70.3mph @ 17:59:55 (3s) 59.8mph @ 18:00:01 (60s) 58.6mph @ 18:00:01 (120s)	35.3mph at 17:59:39 35.4mph @ 17:59:39 (0.1s) 38.0mph @ 17:59:39 (7.2-s) 39.4mph @ 17:59:40 (1s) 44.2mph @ 17:59:41 (3s) 56.7mph @ 17:59:14 (60s) 56.7mph @ 17:59:04 (120s)	16098 / 59.6mph	75.4mph at 17:59:55 74.9mph @ 17:59:55 (0.1s) 72.7mph @ 17:59:55 (7.2-s) 71.3mph @ 17:59:55 (1s) 70.0mph @ 17:59:55 (3s) 59.2mph @ 18:00:01 (60s) 58.1mph @ 18:00:01 (120s)	38.2mph at 17:59:39 40.1mph @ 17:59:39 (7.2-s) 40.5mph @ 17:59:40 (1s) 45.3mph @ 17:59:41 (3s) 56.2mph @ 17:59:14 (60s) 56.2mph @ 17:59:04 (120s)	33688 / 59.0mph
2022-01-29 12:59:13 PM EST	981.90mb	4.71V	28.5°F 101%	39.3°F	NNE (26°)	67.6mph at 17:58:39 67.3mph @ 17:58:39 (0.1s) 67.1mph @ 17:58:39 (7.2-s) 66.4mph @ 17:58:40 (1s) 64.6mph @ 17:58:40 (3s) 59.5mph @ 17:58:22 (60s) 57.2mph @ 17:59:03 (120s)	44.9mph at 17:58:50 45.0mph @ 17:58:50 (0.1s) 45.7mph @ 17:58:51 (7.2-s) 47.5mph @ 17:58:51 (1s) 49.1mph @ 17:58:33 (3s) 56.3mph @ 17:58:04 (60s) 55.7mph @ 17:58:08 (120s)	4713 / 58.2mph	68.4mph at 17:58:39 67.9mph @ 17:58:39 (0.1s) 67.7mph @ 17:58:39 (7.2-s) 66.8mph @ 17:58:39 (1s) 65.0mph @ 17:58:40 (3s) 59.1mph @ 17:58:22 (60s) 56.7mph @ 17:59:03 (120s)	42.2mph at 17:58:50 42.3mph @ 17:58:50 (0.1s) 43.5mph @ 17:58:51 (7.2-s) 46.1mph @ 17:58:51 (1s) 48.6mph @ 17:58:33 (3s) 55.6mph @ 17:58:04 (60s) 55.1mph @ 17:58:08 (120s)	15592 / 57.7mph	67.8mph at 17:58:39 67.5mph @ 17:58:39 (0.1s) 66.9mph @ 17:58:39 (7.2-s) 65.9mph @ 17:58:40 (1s) 63.6mph @ 17:58:41 (3s) 58.8mph @ 17:58:22 (60s) 56.2mph @ 17:59:03 (120s)	42.4mph at 17:58:50 42.5mph @ 17:58:50 (0.1s) 44.4mph @ 17:58:50 (7.2-s) 46.4mph @ 17:58:43 (1s) 48.7mph @ 17:58:33 (3s) 55.3mph @ 17:58:04 (60s) 54.6mph @ 17:58:08 (120s)	32619 / 57.1mph

2022-01-29 12:58:13 PM EST	981.79mb	4.71V	28.5°F 101%	39.3°F	NNE (26°)	69.1mph at 17:57:35	41.9mph at 17:57:11	4558 / 56.3mph	69.5mph at 17:57:35	35.1mph at 17:57:11	15051 / 55.7mph	67.9mph at 17:57:54	34.7mph at 17:57:13
2022-01-29 12:57:03 PM EST to 2022-01-29 12:58:03 PM EST (60s)						68.6mph @ 17:57:35 (0.1s)	42.2mph @ 17:57:11 (0.1s)		66.9mph @ 17:57:22 (1/2-s)	43.3mph @ 17:57:14 (1/2-s)		66.5mph @ 17:57:22 (1s)	37.4mph @ 17:57:14 (1s)
2022-01-29 12:57:13 PM EST	982.11mb	4.71V	28.5°F 101%	39.3°F	NNE (19°)	67.5mph at 17:56:18	43.8mph at 17:56:54	4470 / 55.3mph	67.6mph at 17:56:04	38.4mph at 17:56:26	14757 / 54.6mph	68.1mph at 17:56:18	38.0mph at 17:56:26
2022-01-29 12:56:03 PM EST to 2022-01-29 12:57:03 PM EST (60s)						67.1mph @ 17:56:18 (0.1s)	44.1mph @ 17:56:54 (0.1s)		66.6mph @ 17:56:18 (1/2-s)	44.5mph @ 17:56:54 (1/2-s)		65.7mph @ 17:56:19 (1s)	45.2mph @ 17:56:55 (1s)
2022-01-29 12:56:13 PM EST	981.98mb	4.70V	28.5°F 101%	39.3°F	NNE (21°)	71.0mph at 17:55:33	40.3mph at 17:55:05	4696 / 58.0mph	72.3mph at 17:55:33	35.2mph at 17:55:05	15504 / 57.4mph	70.3mph at 17:55:33	34.1mph at 17:55:05
2022-01-29 12:55:03 PM EST to 2022-01-29 12:56:03 PM EST (60s)						70.5mph @ 17:55:33 (0.1s)	40.6mph @ 17:55:05 (0.1s)		69.9mph @ 17:55:34 (1/2-s)	41.1mph @ 17:55:05 (1/2-s)		69.0mph @ 17:55:34 (1s)	42.8mph @ 17:55:05 (1s)
2022-01-29 12:55:13 PM EST	982.81mb	4.70V	28.4°F 101%	39.3°F	NNE (19°)	70.3mph at 17:54:23	37.9mph at 17:54:56	4474 / 55.3mph	70.9mph at 17:54:23	34.1mph at 17:54:56	14760 / 54.6mph	70.3mph at 17:54:23	34.3mph at 17:54:56
2022-01-29 12:54:03 PM EST to 2022-01-29 12:55:03 PM EST (60s)						69.8mph @ 17:54:23 (0.1s)	38.2mph @ 17:54:56 (0.1s)		69.2mph @ 17:54:24 (1/2-s)	38.5mph @ 17:54:56 (1/2-s)		68.3mph @ 17:54:24 (1s)	39.6mph @ 17:54:57 (1s)
2022-01-29 12:54:13 PM EST	982.07mb	4.70V	28.3°F 101%	39.3°F	N (11°)	66.7mph at 17:53:21	42.2mph at 17:53:05	4538 / 56.1mph	67.1mph at 17:53:21	36.4mph at 17:53:43	14878 / 55.1mph	65.1mph at 17:53:21	29.7mph at 17:53:43
2022-01-29 12:53:03 PM EST to 2022-01-29 12:54:03 PM EST (60s)						66.3mph @ 17:53:21 (0.1s)	42.4mph @ 17:53:05 (0.1s)		65.5mph @ 17:53:22 (1/2-s)	41.8mph @ 17:53:03 (1/2-s)		64.6mph @ 17:53:22 (1s)	41.0mph @ 17:53:03 (1s)
2022-01-29 12:53:14 PM EST	982.33mb	4.70V	28.4°F 101%	39.3°F	NNE (16°)	78.9mph at 17:52:38	39.8mph at 17:53:02	5041 / 62.1mph	79.5mph at 17:52:38	32.9mph at 17:53:02	16602 / 61.4mph	78.1mph at 17:52:38	35.9mph at 17:53:02
2022-01-29 12:52:03 PM EST to 2022-01-29 12:53:03 PM EST (60s)						78.4mph @ 17:52:38 (0.1s)	39.9mph @ 17:53:02 (0.1s)		77.2mph @ 17:52:38 (1/2-s)	40.2mph @ 17:53:02 (1/2-s)		76.4mph @ 17:52:38 (1s)	40.6mph @ 17:53:02 (1s)

2022-01-29 12:52:13 PM EST	982.52mb	4.71V	28.4°F 101%	39.4°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>69.0mph</b> at 17:51:34	<b>46.5mph</b> at 17:51:16	4800 / 59.2mph	<b>69.7mph</b> at 17:51:04	<b>42.1mph</b> at 17:51:39	15769 / 58.3mph	<b>69.3mph</b> at 17:51:03	<b>42.4mph</b> at 17:51:39
<b>2022-01-29 12:51:03 PM EST to 2022-01-29 12:52:03 PM EST (60s)</b>						<b>68.6mph</b> @ 17:51:03 (0.1s)	<b>46.8mph</b> @ 17:51:16 (0.1s)		<b>69.4mph</b> @ 17:51:03 (0.1s)	<b>42.4mph</b> @ 17:51:39 (0.1s)		<b>68.9mph</b> @ 17:51:03 (0.1s)	<b>42.6mph</b> @ 17:51:39 (0.1s)
	981.80mb	4.71V	28.5°F 101%	39.4°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>73.4mph</b> at 17:50:58	<b>44.2mph</b> at 17:50:51	4831 / 59.6mph	<b>75.4mph</b> at 17:50:58	<b>38.0mph</b> at 17:50:09	15882 / 58.8mph	<b>75.1mph</b> at 17:50:33	<b>37.5mph</b> at 17:50:53
<b>2022-01-29 12:50:03 PM EST to 2022-01-29 12:51:03 PM EST (60s)</b>						<b>72.7mph</b> @ 17:50:58 (0.1s)	<b>44.6mph</b> @ 17:50:53 (0.1s)		<b>74.7mph</b> @ 17:50:58 (0.1s)	<b>38.3mph</b> @ 17:50:09 (0.1s)		<b>74.6mph</b> @ 17:50:33 (0.1s)	<b>40.9mph</b> @ 17:50:53 (0.1s)
	982.32mb	4.71V	28.5°F 101%	39.4°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>68.9mph</b> at 17:49:47	<b>40.6mph</b> at 17:49:06	4493 / 55.6mph	<b>68.0mph</b> at 17:49:47	<b>28.9mph</b> at 17:49:03	14776 / 54.7mph	<b>67.4mph</b> at 17:49:47	<b>35.6mph</b> at 17:49:06
<b>2022-01-29 12:49:03 PM EST to 2022-01-29 12:50:03 PM EST (60s)</b>						<b>68.5mph</b> @ 17:49:47 (0.1s)	<b>40.9mph</b> @ 17:49:06 (0.1s)		<b>67.4mph</b> @ 17:49:47 (0.1s)	<b>36.1mph</b> @ 17:49:06 (0.1s)		<b>67.1mph</b> @ 17:49:47 (0.1s)	<b>37.2mph</b> @ 17:49:07 (0.1s)
	982.40mb	4.72V	28.5°F 101%	39.4°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>67.9mph</b> at 17:48:11	<b>46.1mph</b> at 17:48:56	4518 / 55.9mph	<b>68.8mph</b> at 17:48:11	<b>40.1mph</b> at 17:48:18	14837 / 54.9mph	<b>66.4mph</b> at 17:48:11	<b>40.1mph</b> at 17:48:20
<b>2022-01-29 12:48:03 PM EST to 2022-01-29 12:49:03 PM EST (60s)</b>						<b>67.3mph</b> @ 17:48:11 (0.1s)	<b>46.4mph</b> @ 17:48:56 (0.1s)		<b>67.8mph</b> @ 17:48:11 (0.1s)	<b>40.7mph</b> @ 17:48:18 (0.1s)		<b>66.2mph</b> @ 17:48:11 (0.1s)	<b>42.9mph</b> @ 17:48:20 (0.1s)
	980.53mb	4.72V	28.5°F 101%	39.5°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>77.7mph</b> at 17:47:37	<b>44.6mph</b> at 17:47:14	5242 / 64.5mph	<b>78.8mph</b> at 17:47:04	<b>37.1mph</b> at 17:47:14	17271 / 63.9mph	<b>78.5mph</b> at 17:47:04	<b>36.9mph</b> at 17:47:14
<b>2022-01-29 12:47:03 PM EST to 2022-01-29 12:48:03 PM EST (60s)</b>						<b>77.0mph</b> @ 17:47:37 (0.1s)	<b>45.2mph</b> @ 17:47:14 (0.1s)		<b>78.1mph</b> @ 17:47:04 (0.1s)	<b>37.4mph</b> @ 17:47:14 (0.1s)		<b>77.7mph</b> @ 17:47:04 (0.1s)	<b>40.9mph</b> @ 17:47:15 (0.1s)
	981.94mb	4.71V	28.6°F 101%	39.5°F	<b>NNE (16°)</b>	<b>74.6mph</b> at 17:46:50	<b>39.5mph</b> at 17:46:15	4665 / 57.6mph	<b>75.0mph</b> at 17:46:50	<b>33.0mph</b> at 17:46:15	15393 / 57.0mph	<b>74.4mph</b> at 17:46:50	<b>35.6mph</b> at 17:46:15
<b>2022-01-29 12:46:03 PM EST to 2022-01-29 12:47:03 PM EST (60s)</b>						<b>74.3mph</b> @ 17:46:50 (0.1s)	<b>39.8mph</b> @ 17:46:15 (0.1s)		<b>74.6mph</b> @ 17:46:50 (0.1s)	<b>33.8mph</b> @ 17:46:15 (0.1s)		<b>73.9mph</b> @ 17:46:50 (0.1s)	<b>37.3mph</b> @ 17:46:16 (0.1s)









2022-01-29 12:22:13 PM EST	982.85mb	4.74V	28.8°F 101%	39.9°F	NNE (22°)	71.4mph at 17:20:58	48.5mph at 17:21:13	4957 / 61.1mph	72.4mph at 17:20:58	41.7mph at 17:20:57	16391 / 60.6mph	70.7mph at 17:20:58	40.2mph at 17:21:13	34038 / 59.6mph	
2022-01-29 12:20:57 PM EST to 2022-01-29 12:21:57 PM EST (60s)						71.1mph @ 17:20:58 (0.1s)	48.8mph @ 17:21:13 (0.1s)		70.1mph @ 17:20:59 (1s)	51.0mph @ 17:20:59 (1s)		69.4mph @ 17:20:59 (1s)	47.7mph @ 17:21:06 (1s)		67.3mph @ 17:21:25 (1s)
2022-01-29 12:21:14 PM EST	982.49mb	4.71V	28.7°F 101%	39.9°F	NNE (18°)	68.7mph at 17:20:26	36.4mph at 17:20:43	4117 / 51.0mph	69.0mph at 17:20:26	28.1mph at 17:19:57	13528 / 50.1mph	65.3mph at 17:20:26	27.3mph at 17:20:52	28046 / 49.2mph	
2022-01-29 12:19:57 PM EST to 2022-01-29 12:20:57 PM EST (60s)						68.4mph @ 17:20:26 (0.1s)	36.6mph @ 17:20:43 (0.1s)		67.8mph @ 17:20:26 (0.1s)	37.0mph @ 17:20:43 (0.1s)		66.6mph @ 17:20:26 (1s)	33.7mph @ 17:20:43 (1s)		62.0mph @ 17:20:27 (1s)
2022-01-29 12:20:13 PM EST	994.12mb	4.71V	28.7°F 101%	150.0°F	NNE (15°)	71.6mph at 17:19:05	45.8mph at 17:19:21	4770 / 58.9mph	72.4mph at 17:19:05	39.7mph at 17:19:21	15722 / 58.2mph	70.1mph at 17:19:05	39.4mph at 17:19:21	32557 / 57.0mph	
2022-01-29 12:18:57 PM EST to 2022-01-29 12:19:57 PM EST (60s)						71.2mph @ 17:19:05 (0.1s)	46.0mph @ 17:19:21 (0.1s)		70.6mph @ 17:19:06 (0.1s)	47.2mph @ 17:19:21 (0.1s)		69.4mph @ 17:19:06 (1s)	44.4mph @ 17:19:21 (1s)		68.4mph @ 17:19:22 (1s)
2022-01-29 12:19:13 PM EST	983.07mb	4.70V	28.7°F 101%	39.9°F	NNE (16°)	68.6mph at 17:18:44	45.8mph at 17:18:25	4733 / 58.4mph	70.5mph at 17:18:44	37.8mph at 17:18:33	15511 / 57.4mph	67.8mph at 17:18:44	39.3mph at 17:18:25	32298 / 56.6mph	
2022-01-29 12:17:57 PM EST to 2022-01-29 12:18:57 PM EST (60s)						68.3mph @ 17:18:44 (0.1s)	46.1mph @ 17:18:25 (0.1s)		67.4mph @ 17:18:45 (0.1s)	46.7mph @ 17:18:25 (0.1s)		67.4mph @ 17:18:45 (1s)	44.4mph @ 17:18:33 (1s)		66.2mph @ 17:18:48 (1s)
2022-01-29 12:18:13 PM EST	982.55mb	4.69V	28.7°F 101%	39.9°F	NNE (20°)	77.9mph at 17:17:13	39.8mph at 17:17:54	4804 / 59.3mph	79.3mph at 17:17:14	34.7mph at 17:17:54	15793 / 58.4mph	80.0mph at 17:17:13	35.4mph at 17:17:54	32884 / 57.6mph	
2022-01-29 12:16:56 PM EST to 2022-01-29 12:17:56 PM EST (60s)						77.5mph @ 17:17:13 (0.1s)	40.0mph @ 17:17:54 (0.1s)		76.5mph @ 17:17:14 (0.1s)	41.4mph @ 17:17:54 (0.1s)		77.0mph @ 17:17:14 (1s)	40.4mph @ 17:17:54 (1s)		76.3mph @ 17:17:13 (0.1s)
2022-01-29 12:17:13 PM EST	982.92mb	4.69V	28.7°F 101%	40.0°F	NNE (16°)	75.3mph at 17:16:04	49.1mph at 17:16:12	5143 / 63.4mph	74.6mph at 17:16:04	37.2mph at 17:15:56	16879 / 62.4mph	73.0mph at 17:16:15	43.2mph at 17:16:12	35044 / 61.4mph	
2022-01-29 12:15:56 PM EST to 2022-01-29 12:16:56 PM EST (60s)						74.9mph @ 17:16:04 (0.1s)	49.4mph @ 17:16:12 (0.1s)		73.6mph @ 17:16:04 (0.1s)	50.7mph @ 17:16:12 (0.1s)		72.4mph @ 17:16:15 (1s)	46.6mph @ 17:16:12 (1s)		71.7mph @ 17:16:15 (1s)









2022-01-29 11:58:13 AM EST	983.63mb	4.70V	29.1°F 101%	39.9°F	NNE (16°)	79.1mph at 16:57:53	41.1mph at 16:57:15	4967 / 61.2mph	79.9mph at 16:57:53	35.7mph at 16:57:15	16242 / 60.1mph	80.0mph at 16:57:53	35.4mph at 16:57:15	33740 / 59.1mph
2022-01-29 11:57:11 AM EST to 2022-01-29 11:58:11 AM EST (60s)						78.5mph @ 16:57:52 (0.1s)	41.4mph @ 16:57:15 (0.1s)		79.5mph @ 16:57:52 (0.1s)	36.4mph @ 16:57:15 (0.1s)		79.4mph @ 16:57:53 (0.1s)	36.3mph @ 16:57:16 (0.1s)	
78.2mph @ 16:57:53 (0.1s)						42.5mph @ 16:57:16 (0.1s)	78.9mph @ 16:57:53 (0.1s)		37.6mph @ 16:57:16 (0.1s)	78.4mph @ 16:57:53 (0.1s)		39.8mph @ 16:57:16 (0.1s)		
77.7mph @ 16:57:53 (0.1s)						44.3mph @ 16:57:16 (0.1s)	77.4mph @ 16:57:53 (0.1s)		40.8mph @ 16:57:16 (0.1s)	76.6mph @ 16:57:53 (0.1s)		44.1mph @ 16:57:16 (0.1s)		
2022-01-29 11:57:13 AM EST	984.29mb	4.71V	29.1°F 101%	39.9°F	NNE (18°)	77.7mph at 16:56:51	49.0mph at 16:56:30	5247 / 64.6mph	78.6mph at 16:56:31	38.7mph at 16:56:11	17209 / 63.6mph	78.0mph at 16:56:36	43.2mph at 16:56:30	35832 / 62.7mph
2022-01-29 11:56:11 AM EST to 2022-01-29 11:57:11 AM EST (60s)						77.3mph @ 16:56:51 (0.1s)	49.9mph @ 16:56:30 (0.1s)		78.1mph @ 16:56:31 (0.1s)	44.6mph @ 16:56:30 (0.1s)		77.8mph @ 16:56:51 (0.1s)	43.7mph @ 16:56:30 (0.1s)	
76.6mph @ 16:56:51 (0.1s)						51.8mph @ 16:56:30 (0.1s)	76.8mph @ 16:56:51 (0.1s)		47.2mph @ 16:56:30 (0.1s)	76.3mph @ 16:56:51 (0.1s)		46.0mph @ 16:56:30 (0.1s)		
75.9mph @ 16:56:51 (0.1s)						52.9mph @ 16:57:10 (0.1s)	75.9mph @ 16:56:51 (0.1s)		48.9mph @ 16:57:10 (0.1s)	75.2mph @ 16:56:51 (0.1s)		49.6mph @ 16:57:10 (0.1s)		
2022-01-29 11:56:13 AM EST	983.70mb	4.71V	29.2°F 101%	39.9°F	NNE (22°)	78.6mph at 16:55:40	45.9mph at 16:56:09	5198 / 64.0mph	78.2mph at 16:55:40	41.8mph at 16:56:09	17054 / 63.1mph	78.3mph at 16:55:40	43.7mph at 16:55:15	35637 / 62.4mph
2022-01-29 11:55:11 AM EST to 2022-01-29 11:56:11 AM EST (60s)						78.0mph @ 16:55:40 (0.1s)	46.1mph @ 16:56:09 (0.1s)		77.8mph @ 16:55:40 (0.1s)	42.5mph @ 16:56:09 (0.1s)		77.7mph @ 16:55:40 (0.1s)	43.9mph @ 16:55:15 (0.1s)	
76.3mph @ 16:55:40 (0.1s)						47.3mph @ 16:56:09 (0.1s)	75.3mph @ 16:55:40 (0.1s)		44.5mph @ 16:56:09 (0.1s)	75.8mph @ 16:55:40 (0.1s)		46.7mph @ 16:55:15 (0.1s)		
74.3mph @ 16:55:40 (0.1s)						49.3mph @ 16:56:09 (0.1s)	74.2mph @ 16:55:41 (0.1s)		46.2mph @ 16:56:09 (0.1s)	74.2mph @ 16:55:40 (0.1s)		48.9mph @ 16:56:09 (0.1s)		
2022-01-29 11:55:13 AM EST	984.06mb	4.71V	29.2°F 101%	39.9°F	NNE (17°)	79.8mph at 16:54:33	46.3mph at 16:54:11	5120 / 63.1mph	81.7mph at 16:54:33	43.4mph at 16:55:03	16821 / 62.2mph	79.0mph at 16:54:33	40.7mph at 16:54:18	34798 / 60.9mph
2022-01-29 11:54:11 AM EST to 2022-01-29 11:55:11 AM EST (60s)						79.3mph @ 16:54:33 (0.1s)	46.6mph @ 16:54:11 (0.1s)		81.4mph @ 16:54:33 (0.1s)	43.8mph @ 16:55:03 (0.1s)		78.4mph @ 16:54:33 (0.1s)	44.4mph @ 16:54:18 (0.1s)	
78.1mph @ 16:54:33 (0.1s)						46.1mph @ 16:54:11 (0.1s)	79.0mph @ 16:54:33 (0.1s)		45.4mph @ 16:54:11 (0.1s)	78.8mph @ 16:54:33 (0.1s)		44.8mph @ 16:54:11 (0.1s)		
76.4mph @ 16:54:34 (0.1s)						46.7mph @ 16:54:11 (0.1s)	76.3mph @ 16:54:34 (0.1s)		45.7mph @ 16:54:11 (0.1s)	74.9mph @ 16:54:34 (0.1s)		48.5mph @ 16:54:12 (0.1s)		
2022-01-29 11:54:13 AM EST	984.19mb	4.70V	29.2°F 101%	39.9°F	NNE (20°)	76.5mph at 16:53:17	43.9mph at 16:54:04	4983 / 61.4mph	82.2mph at 16:53:16	35.9mph at 16:54:03	16275 / 60.2mph	79.5mph at 16:53:16	37.8mph at 16:54:03	33790 / 59.2mph
2022-01-29 11:53:11 AM EST to 2022-01-29 11:54:11 AM EST (60s)						76.0mph @ 16:53:17 (0.1s)	44.2mph @ 16:54:04 (0.1s)		81.1mph @ 16:53:16 (0.1s)	36.8mph @ 16:54:03 (0.1s)		77.8mph @ 16:53:16 (0.1s)	39.1mph @ 16:54:03 (0.1s)	
74.4mph @ 16:53:17 (0.1s)						45.4mph @ 16:54:04 (0.1s)	76.1mph @ 16:53:16 (0.1s)		38.9mph @ 16:54:03 (0.1s)	74.1mph @ 16:53:16 (0.1s)		41.4mph @ 16:54:04 (0.1s)		
74.0mph @ 16:53:17 (0.1s)						45.9mph @ 16:54:04 (0.1s)	75.1mph @ 16:53:17 (0.1s)		41.1mph @ 16:54:04 (0.1s)	72.6mph @ 16:53:17 (0.1s)		47.5mph @ 16:54:05 (0.1s)		
2022-01-29 11:53:13 AM EST	983.66mb	4.71V	29.2°F 101%	39.9°F	NNE (17°)	74.7mph at 16:52:10	47.5mph at 16:52:39	5048 / 62.2mph	78.4mph at 16:53:05	38.7mph at 16:52:39	16688 / 61.7mph	76.6mph at 16:53:05	38.4mph at 16:52:39	34649 / 60.7mph
2022-01-29 11:52:10 AM EST to 2022-01-29 11:53:10 AM EST (60s)						75.1mph @ 16:52:10 (0.1s)	47.8mph @ 16:52:39 (0.1s)		78.0mph @ 16:53:05 (0.1s)	39.6mph @ 16:52:39 (0.1s)		76.2mph @ 16:53:05 (0.1s)	41.5mph @ 16:52:11 (0.1s)	
76.5mph @ 16:52:10 (0.1s)						50.3mph @ 16:52:39 (0.1s)	75.6mph @ 16:53:05 (0.1s)		45.8mph @ 16:52:52 (0.1s)	74.2mph @ 16:52:10 (0.1s)		45.2mph @ 16:52:12 (0.1s)		
75.9mph @ 16:52:10 (0.1s)						51.1mph @ 16:52:28 (0.1s)	75.7mph @ 16:52:10 (0.1s)		48.6mph @ 16:52:28 (0.1s)	73.1mph @ 16:52:10 (0.1s)		51.3mph @ 16:52:39 (0.1s)		





2022-01-29 11:40:13 AM EST	985.17mb	4.70V	29.4°F 101%	40.1°F	NNE (20°)	81.8mph at 16:39:26	41.9mph at 16:39:15	5101 / 62.9mph	83.6mph at 16:39:26	36.0mph at 16:39:15	16820 / 62.2mph	81.1mph at 16:39:26	36.8mph at 16:39:17
2022-01-29 11:39:10 AM EST to 2022-01-29 11:40:10 AM EST (60s)						81.2mph @ 16:39:26 (0.1s)	42.1mph @ 16:39:15 (0.1s)		82.9mph @ 16:39:26 (0.1s)	36.5mph @ 16:39:15 (0.1s)		80.7mph @ 16:39:26 (0.1s)	39.4mph @ 16:39:15 (0.1s)
2022-01-29 11:39:13 AM EST	984.68mb	4.70V	29.4°F 101%	40.1°F	NNE (16°)	81.2mph at 16:38:48	49.6mph at 16:39:05	5132 / 63.2mph	82.9mph at 16:38:47	48.0mph at 16:39:05	16946 / 62.7mph	80.7mph at 16:38:48	42.2mph at 16:38:36
2022-01-29 11:38:10 AM EST to 2022-01-29 11:39:10 AM EST (60s)						80.0mph @ 16:39:26 (0.1s)	43.6mph @ 16:39:15 (0.1s)		81.1mph @ 16:39:26 (0.1s)	37.6mph @ 16:39:15 (0.1s)		79.1mph @ 16:39:26 (0.1s)	41.9mph @ 16:39:15 (0.1s)
2022-01-29 11:38:13 AM EST	984.44mb	4.71V	29.4°F 101%	40.1°F	NNE (28°)	83.3mph at 16:38:02	42.5mph at 16:37:30	4755 / 58.7mph	86.0mph at 16:38:02	31.8mph at 16:37:53	15839 / 58.6mph	82.9mph at 16:38:02	29.1mph at 16:37:53
2022-01-29 11:37:10 AM EST to 2022-01-29 11:38:10 AM EST (60s)						80.6mph @ 16:38:48 (0.1s)	49.9mph @ 16:39:05 (0.1s)		82.3mph @ 16:38:47 (0.1s)	48.4mph @ 16:39:05 (0.1s)		80.1mph @ 16:38:48 (0.1s)	42.4mph @ 16:38:36 (0.1s)
2022-01-29 11:37:13 AM EST	984.96mb	4.72V	29.4°F 101%	40.1°F	NNE (20°)	75.6mph at 16:36:15	43.5mph at 16:36:11	5093 / 62.8mph	76.9mph at 16:36:15	38.2mph at 16:36:11	16898 / 62.5mph	75.2mph at 16:36:15	31.6mph at 16:36:11
2022-01-29 11:36:10 AM EST to 2022-01-29 11:37:10 AM EST (60s)						81.5mph @ 16:38:02 (0.1s)	43.5mph @ 16:37:30 (0.1s)		83.2mph @ 16:38:02 (0.1s)	42.3mph @ 16:39:05 (0.1s)		81.3mph @ 16:38:02 (0.1s)	40.8mph @ 16:37:54 (0.1s)
2022-01-29 11:36:13 AM EST	985.63mb	4.71V	29.5°F 101%	40.1°F	NNE (15°)	74.5mph at 16:35:13	45.5mph at 16:35:37	4895 / 60.4mph	75.9mph at 16:35:18	34.1mph at 16:35:10	16143 / 59.7mph	75.2mph at 16:35:18	39.4mph at 16:35:56
2022-01-29 11:35:10 AM EST to 2022-01-29 11:36:10 AM EST (60s)						79.2mph @ 16:39:31 (0.1s)	45.2mph @ 16:39:16 (0.1s)		79.7mph @ 16:39:31 (0.1s)	41.1mph @ 16:39:16 (0.1s)		78.2mph @ 16:39:31 (0.1s)	43.3mph @ 16:39:17 (0.1s)
2022-01-29 11:35:13 AM EST	985.39mb	4.70V	29.5°F 101%	40.1°F	NNE (17°)	78.9mph at 16:34:11	41.9mph at 16:34:53	5362 / 66.0mph	81.0mph at 16:34:11	34.4mph at 16:34:53	17567 / 65.0mph	78.9mph at 16:34:32	35.6mph at 16:34:53
2022-01-29 11:34:10 AM EST to 2022-01-29 11:35:10 AM EST (60s)						77.7mph @ 16:34:11 (0.1s)	43.4mph @ 16:34:53 (0.1s)		80.2mph @ 16:34:11 (0.1s)	34.7mph @ 16:34:53 (0.1s)		78.2mph @ 16:34:11 (0.1s)	36.7mph @ 16:34:53 (0.1s)

2022-01-29 11:34:13 AM EST	985.26mb	4.71V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (22°)	71.2mph at 16:34:05	45.0mph at 16:33:29	4722 / 58.3mph	72.0mph at 16:34:05	39.1mph at 16:33:52	15594 / 57.7mph	71.9mph at 16:34:05	38.7mph at 16:33:52
2022-01-29 11:33:10 AM EST to 2022-01-29 11:34:10 AM EST (60s)						70.7mph @ 16:34:05 (0.1s)	45.0mph @ 16:33:29 (0.1s)		70.8mph @ 16:34:05 (0.1s)	39.5mph @ 16:33:52 (0.1s)		71.5mph @ 16:34:05 (0.1s)	41.1mph @ 16:33:40 (0.1s)
2022-01-29 11:33:13 AM EST	985.64mb	4.71V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (19°)	74.3mph at 16:32:47	44.6mph at 16:32:12	4936 / 60.9mph	74.5mph at 16:32:47	39.1mph at 16:32:43	16350 / 60.5mph	73.4mph at 16:32:47	41.2mph at 16:32:12
2022-01-29 11:32:10 AM EST to 2022-01-29 11:33:10 AM EST (60s)						73.7mph @ 16:32:47 (0.1s)	45.0mph @ 16:32:12 (0.1s)		73.3mph @ 16:32:47 (0.1s)	39.4mph @ 16:32:43 (0.1s)		73.1mph @ 16:32:47 (0.1s)	42.6mph @ 16:32:12 (0.1s)
2022-01-29 11:32:13 AM EST	985.72mb	4.71V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (22°)	67.0mph at 16:31:40	40.0mph at 16:31:46	4341 / 53.7mph	68.4mph at 16:31:40	30.7mph at 16:31:10	14430 / 53.4mph	68.2mph at 16:31:40	35.3mph at 16:31:57
2022-01-29 11:31:10 AM EST to 2022-01-29 11:32:10 AM EST (60s)						66.7mph @ 16:31:40 (0.1s)	40.1mph @ 16:31:46 (0.1s)		66.4mph @ 16:31:40 (0.1s)	35.6mph @ 16:31:46 (0.1s)		67.6mph @ 16:31:40 (0.1s)	38.3mph @ 16:31:58 (0.1s)
2022-01-29 11:31:13 AM EST	986.01mb	4.72V	29.5°F 101%	40.1°F	NNE (25°)	75.3mph at 16:30:11	42.6mph at 16:30:42	4922 / 60.7mph	76.8mph at 16:30:11	39.2mph at 16:30:42	16358 / 60.5mph	78.9mph at 16:30:11	38.5mph at 16:30:42
2022-01-29 11:30:10 AM EST to 2022-01-29 11:31:10 AM EST (60s)						74.9mph @ 16:30:12 (0.1s)	42.9mph @ 16:30:42 (0.1s)		74.2mph @ 16:30:12 (0.1s)	39.7mph @ 16:30:42 (0.1s)		78.2mph @ 16:30:12 (0.1s)	40.3mph @ 16:30:42 (0.1s)
2022-01-29 11:30:13 AM EST	985.69mb	4.70V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (18°)	74.0mph at 16:29:24	44.7mph at 16:29:32	4756 / 58.7mph	73.3mph at 16:29:24	39.9mph at 16:29:56	15736 / 58.2mph	73.2mph at 16:29:23	41.2mph at 16:29:32
2022-01-29 11:29:10 AM EST to 2022-01-29 11:30:10 AM EST (60s)						73.6mph @ 16:29:24 (0.1s)	45.0mph @ 16:29:32 (0.1s)		72.7mph @ 16:29:24 (0.1s)	40.4mph @ 16:29:56 (0.1s)		72.9mph @ 16:29:23 (0.1s)	43.0mph @ 16:29:32 (0.1s)
2022-01-29 11:29:13 AM EST	985.04mb	4.71V	29.5°F 101%	40.1°F	NNE (20°)	74.6mph at 16:28:10	44.6mph at 16:29:01	4717 / 58.2mph	74.1mph at 16:28:10	37.0mph at 16:29:01	15541 / 57.5mph	72.6mph at 16:28:10	37.3mph at 16:28:21
2022-01-29 11:28:10 AM EST to 2022-01-29 11:29:10 AM EST (60s)						74.3mph @ 16:28:10 (0.1s)	44.6mph @ 16:29:01 (0.1s)		73.7mph @ 16:28:10 (0.1s)	37.4mph @ 16:29:01 (0.1s)		72.3mph @ 16:28:10 (0.1s)	39.9mph @ 16:29:02 (0.1s)



2022-01-29 11:28:13 AM EST	984.60mb	4.70V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (15°)	75.6mph at 16:27:59	45.0mph at 16:27:34	5013 / 61.8mph	77.1mph at 16:28:03	30.7mph at 16:27:09	16490 / 61.0mph	75.8mph at 16:27:59	35.4mph at 16:27:43	34162 / 59.8mph							
2022-01-29 11:27:09 AM EST to 2022-01-29 11:28:09 AM EST (60s)						75.2mph @ 16:27:59 (0.1s)	45.2mph @ 16:27:34 (0.1s)		76.7mph @ 16:28:03 (0.1s)	38.3mph @ 16:27:43 (0.1s)		75.3mph @ 16:27:53 (0.1s)	41.6mph @ 16:27:34 (0.1s)		74.5mph @ 16:27:59 (0.1s)	46.0mph @ 16:27:34 (0.1s)	74.6mph @ 16:27:53 (0.1s)	43.8mph @ 16:27:34 (0.1s)	74.1mph @ 16:28:00 (0.1s)	47.5mph @ 16:27:34 (0.1s)	70.8mph @ 16:28:00 (0.1s)
2022-01-29 11:27:13 AM EST	986.06mb	4.69V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (19°)	72.5mph at 16:26:46	37.8mph at 16:26:13	4684 / 57.8mph	73.8mph at 16:26:45	27.9mph at 16:26:09	15428 / 57.1mph	73.3mph at 16:26:34	34.0mph at 16:26:13	32217 / 56.4mph							
2022-01-29 11:26:09 AM EST to 2022-01-29 11:27:09 AM EST (60s)						72.1mph @ 16:26:46 (0.1s)	37.9mph @ 16:26:13 (0.1s)		73.6mph @ 16:26:45 (0.1s)	31.4mph @ 16:26:12 (0.1s)		72.9mph @ 16:26:34 (0.1s)	36.3mph @ 16:26:12 (0.1s)		71.8mph @ 16:26:46 (0.1s)	39.0mph @ 16:26:13 (0.1s)	72.9mph @ 16:26:12 (0.1s)	33.2mph @ 16:26:12 (0.1s)	71.2mph @ 16:26:46 (0.1s)	68.2mph @ 16:26:36 (0.1s)	54.0mph @ 16:26:33 (60s)
2022-01-29 11:26:13 AM EST	986.06mb	4.72V	29.5°F 101%	40.1°F	NNE (21°)	73.3mph at 16:25:13	43.6mph at 16:26:07	4768 / 58.9mph	74.8mph at 16:25:13	38.3mph at 16:26:07	15836 / 58.6mph	74.7mph at 16:25:13	40.9mph at 16:26:07	33162 / 58.1mph							
2022-01-29 11:25:09 AM EST to 2022-01-29 11:26:09 AM EST (60s)						73.0mph @ 16:25:13 (0.1s)	44.0mph @ 16:26:07 (0.1s)		74.4mph @ 16:25:13 (0.1s)	38.5mph @ 16:26:07 (0.1s)		74.4mph @ 16:25:13 (0.1s)	41.6mph @ 16:26:07 (0.1s)		72.1mph @ 16:25:13 (0.1s)	45.4mph @ 16:26:07 (0.1s)	73.0mph @ 16:26:07 (0.1s)	40.5mph @ 16:26:07 (0.1s)	71.2mph @ 16:25:13 (0.1s)	67.9mph @ 16:25:15 (0.1s)	52.6mph @ 16:25:09 (60s)
2022-01-29 11:25:20 AM EST	985.49mb	4.69V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (13°)	68.9mph at 16:25:07	40.1mph at 16:24:16	4458 / 55.1mph	70.7mph at 16:25:07	33.7mph at 16:24:16	14613 / 54.1mph	70.4mph at 16:25:07	32.9mph at 16:24:52	30071 / 52.7mph							
2022-01-29 11:24:09 AM EST to 2022-01-29 11:25:09 AM EST (60s)						68.5mph @ 16:25:07 (0.1s)	40.1mph @ 16:24:16 (0.1s)		70.1mph @ 16:25:07 (0.1s)	34.4mph @ 16:24:16 (0.1s)		69.6mph @ 16:25:07 (0.1s)	34.7mph @ 16:24:16 (0.1s)		67.7mph @ 16:25:08 (0.1s)	41.6mph @ 16:24:16 (0.1s)	71.9mph @ 16:25:08 (0.1s)	41.8mph @ 16:24:16 (0.1s)	67.9mph @ 16:25:15 (0.1s)	52.6mph @ 16:25:09 (60s)	55.4mph @ 16:25:08 (120s)
2022-01-29 11:24:13 AM EST	985.63mb	4.71V	29.6°F 101%	40.1°F	NNE (14°)	77.8mph at 16:23:34	45.1mph at 16:24:05	5085 / 62.7mph	78.4mph at 16:23:34	38.9mph at 16:23:09	16803 / 62.1mph	78.8mph at 16:23:34	37.0mph at 16:23:05	34890 / 61.1mph							
2022-01-29 11:23:09 AM EST to 2022-01-29 11:24:09 AM EST (60s)						77.4mph @ 16:23:34 (0.1s)	45.3mph @ 16:24:05 (0.1s)		78.1mph @ 16:23:34 (0.1s)	40.8mph @ 16:24:05 (0.1s)		77.5mph @ 16:23:34 (0.1s)	43.8mph @ 16:24:06 (0.1s)		76.4mph @ 16:23:34 (0.1s)	48.5mph @ 16:24:06 (0.1s)	77.4mph @ 16:23:34 (0.1s)	46.7mph @ 16:24:07 (0.1s)	74.4mph @ 16:23:34 (0.1s)	44.3mph @ 16:24:06 (0.1s)	45.7mph @ 16:24:07 (0.1s)
2022-01-29 11:23:13 AM EST	985.37mb	4.70V	29.6°F 101%	40.2°F	NNE (15°)	75.8mph at 16:22:18	45.4mph at 16:23:07	4892 / 60.3mph	77.4mph at 16:22:18	33.8mph at 16:22:09	16099 / 59.6mph	76.5mph at 16:22:18	39.3mph at 16:22:32	33448 / 58.6mph							
2022-01-29 11:22:09 AM EST to 2022-01-29 11:23:09 AM EST (60s)						75.2mph @ 16:22:18 (0.1s)	45.6mph @ 16:23:07 (0.1s)		76.9mph @ 16:22:18 (0.1s)	38.0mph @ 16:23:07 (0.1s)		74.8mph @ 16:22:19 (0.1s)	46.4mph @ 16:23:07 (0.1s)		74.8mph @ 16:22:18 (0.1s)	41.3mph @ 16:22:32 (0.1s)	75.4mph @ 16:22:18 (0.1s)	44.7mph @ 16:23:07 (0.1s)	73.4mph @ 16:22:19 (0.1s)	44.0mph @ 16:23:07 (0.1s)	46.8mph @ 16:23:07 (0.1s)

2022-01-29 11:22:15 AM EST	985.36mb	4.71V	29.7°F 101%	40.2°F	NNE (17°)	71.7mph at 16:21:59	45.5mph at 16:21:11	4767 / 58.8mph	72.1mph at 16:21:58	30.2mph at 16:21:09	15725 / 58.2mph	72.6mph at 16:21:59	31.4mph at 16:21:42	32615 / 57.1mph
2022-01-29 11:21:09 AM EST to 2022-01-29 11:22:09 AM EST (60s)						71.2mph @ 16:21:59 (0.1s)	45.6mph @ 16:21:11 (0.1s)		71.6mph @ 16:21:58 (0.1s)	43.1mph @ 16:21:11 (0.1s)		72.4mph @ 16:21:59 (0.1s)	36.9mph @ 16:21:42 (0.1s)	
70.5mph @ 16:21:59 (0.1s)						46.2mph @ 16:21:11 (0.1s)	70.6mph @ 16:21:59 (0.1s)		43.9mph @ 16:21:11 (0.1s)	70.8mph @ 16:21:59 (0.1s)		43.6mph @ 16:21:42 (0.1s)		
69.6mph @ 16:21:59 (0.1s)						46.9mph @ 16:21:12 (0.1s)	70.0mph @ 16:21:59 (0.1s)		45.4mph @ 16:21:12 (0.1s)	69.8mph @ 16:21:59 (0.1s)		43.3mph @ 16:21:13 (0.1s)		
67.4mph @ 16:22:01 (3s)						49.0mph @ 16:21:13 (0.1s)	68.0mph @ 16:22:01 (3s)		47.9mph @ 16:21:13 (0.1s)	67.3mph @ 16:22:01 (3s)		56.3mph @ 16:21:52 (60s)		
60.1mph @ 16:21:10 (60s)	57.6mph @ 16:21:52 (60s)	59.8mph @ 16:21:09 (60s)	57.1mph @ 16:21:52 (60s)	59.5mph @ 16:21:09 (60s)	58.1mph @ 16:21:46 (120s)									
59.6mph @ 16:22:03 (120s)	58.9mph @ 16:21:46 (120s)	59.2mph @ 16:22:03 (120s)	58.5mph @ 16:21:45 (120s)	58.9mph @ 16:21:09 (120s)										
2022-01-29 11:21:13 AM EST	986.29mb	4.73V	29.7°F 101%	40.2°F	NNE (24°)	70.0mph at 16:20:45	48.4mph at 16:21:00	4870 / 60.1mph	71.1mph at 16:20:27	33.9mph at 16:20:09	16187 / 59.9mph	71.5mph at 16:20:45	46.3mph at 16:21:00	34168 / 59.8mph
2022-01-29 11:20:09 AM EST to 2022-01-29 11:21:09 AM EST (60s)						69.6mph @ 16:20:45 (0.1s)	48.6mph @ 16:21:00 (0.1s)		70.8mph @ 16:20:27 (0.1s)	46.7mph @ 16:21:00 (0.1s)		71.1mph @ 16:20:45 (0.1s)	46.5mph @ 16:21:00 (0.1s)	
68.5mph @ 16:20:45 (0.1s)						49.4mph @ 16:21:00 (0.1s)	69.3mph @ 16:20:28 (0.1s)		47.9mph @ 16:21:00 (0.1s)	69.1mph @ 16:20:45 (0.1s)		47.1mph @ 16:21:00 (0.1s)		
67.1mph @ 16:20:46 (0.1s)						49.9mph @ 16:21:00 (0.1s)	67.1mph @ 16:20:45 (0.1s)		48.7mph @ 16:21:00 (0.1s)	67.2mph @ 16:20:45 (0.1s)		48.7mph @ 16:21:00 (0.1s)		
65.9mph @ 16:20:40 (3s)						52.3mph @ 16:21:00 (0.1s)	65.8mph @ 16:20:40 (3s)		51.8mph @ 16:21:00 (3s)	66.0mph @ 16:20:40 (3s)		52.0mph @ 16:21:00 (3s)		
60.5mph @ 16:20:57 (60s)	58.6mph @ 16:20:11 (60s)	60.3mph @ 16:20:40 (3s)	58.2mph @ 16:20:11 (60s)	60.2mph @ 16:20:56 (60s)	57.9mph @ 16:20:11 (60s)									
61.5mph @ 16:20:09 (120s)	59.4mph @ 16:21:08 (120s)	61.0mph @ 16:20:09 (120s)	59.1mph @ 16:21:08 (120s)	60.6mph @ 16:20:09 (120s)	58.9mph @ 16:21:08 (120s)									
2022-01-29 11:20:13 AM EST	985.68mb	4.71V	29.7°F 101%	40.2°F	NNE (21°)	68.4mph at 16:19:22	46.1mph at 16:19:15	4767 / 58.8mph	70.4mph at 16:19:22	35.7mph at 16:19:14	15773 / 58.4mph	69.8mph at 16:19:22	38.5mph at 16:19:14	33120 / 58.0mph
2022-01-29 11:19:09 AM EST to 2022-01-29 11:20:09 AM EST (60s)						68.0mph @ 16:19:23 (0.1s)	46.3mph @ 16:19:15 (0.1s)		70.2mph @ 16:19:22 (0.1s)	36.0mph @ 16:19:14 (0.1s)		69.2mph @ 16:19:22 (0.1s)	42.1mph @ 16:19:14 (0.1s)	
67.1mph @ 16:19:23 (0.1s)						47.4mph @ 16:19:14 (0.1s)	68.8mph @ 16:19:23 (0.1s)		39.0mph @ 16:19:14 (0.1s)	69.9mph @ 16:19:24 (0.1s)		42.8mph @ 16:19:14 (0.1s)		
65.7mph @ 16:19:45 (0.1s)						47.5mph @ 16:19:15 (0.1s)	66.0mph @ 16:19:23 (0.1s)		41.8mph @ 16:19:14 (0.1s)	66.0mph @ 16:20:04 (0.1s)		47.0mph @ 16:19:16 (0.1s)		
65.5mph @ 16:19:45 (0.1s)						50.5mph @ 16:19:16 (0.1s)	65.0mph @ 16:19:45 (0.1s)		46.9mph @ 16:19:16 (0.1s)	64.6mph @ 16:19:45 (0.1s)		57.7mph @ 16:20:03 (60s)		
64.3mph @ 16:19:09 (60s)	58.7mph @ 16:20:03 (60s)	63.7mph @ 16:19:09 (60s)	58.1mph @ 16:20:03 (60s)	63.1mph @ 16:19:09 (60s)	60.6mph @ 16:20:01 (120s)									
64.4mph @ 16:19:09 (120s)	61.5mph @ 16:20:00 (120s)	63.9mph @ 16:19:09 (120s)	60.9mph @ 16:20:00 (120s)	63.4mph @ 16:19:09 (120s)										
2022-01-29 11:19:13 AM EST	986.07mb	4.73V	29.7°F 101%	40.2°F	NNE (19°)	79.0mph at 16:18:09	45.3mph at 16:18:47	5223 / 64.3mph	79.4mph at 16:18:09	41.3mph at 16:18:52	17220 / 63.7mph	80.7mph at 16:18:09	36.6mph at 16:18:52	36105 / 63.2mph
2022-01-29 11:18:09 AM EST to 2022-01-29 11:19:09 AM EST (60s)						78.6mph @ 16:18:09 (0.1s)	45.4mph @ 16:18:47 (0.1s)		78.7mph @ 16:18:09 (0.1s)	41.9mph @ 16:18:52 (0.1s)		80.1mph @ 16:18:09 (0.1s)	42.1mph @ 16:18:52 (0.1s)	
77.7mph @ 16:18:09 (0.1s)						46.5mph @ 16:18:47 (0.1s)	78.0mph @ 16:18:09 (0.1s)		44.6mph @ 16:18:52 (0.1s)	77.9mph @ 16:18:10 (0.1s)		44.8mph @ 16:18:48 (0.1s)		
77.1mph @ 16:18:10 (0.1s)						47.3mph @ 16:18:48 (0.1s)	77.4mph @ 16:18:10 (0.1s)		45.8mph @ 16:18:47 (0.1s)	77.3mph @ 16:18:10 (0.1s)		50.9mph @ 16:18:48 (60s)		
74.9mph @ 16:18:11 (3s)						52.7mph @ 16:18:48 (60s)	75.2mph @ 16:18:11 (3s)		51.4mph @ 16:18:48 (60s)	74.7mph @ 16:18:11 (3s)		62.4mph @ 16:18:48 (60s)		
65.1mph @ 16:18:21 (60s)	63.2mph @ 16:18:48 (60s)	64.6mph @ 16:18:22 (60s)	62.7mph @ 16:18:48 (60s)	64.2mph @ 16:18:21 (60s)	60.1mph @ 16:18:09 (120s)									
64.4mph @ 16:19:07 (120s)	61.3mph @ 16:18:09 (120s)	64.0mph @ 16:19:06 (120s)	61.0mph @ 16:18:09 (120s)	63.4mph @ 16:19:07 (120s)										
2022-01-29 11:18:13 AM EST	985.17mb	4.70V	29.8°F 101%	40.2°F	NNE (21°)	75.5mph at 16:17:22	46.7mph at 16:18:01	5235 / 64.5mph	76.3mph at 16:17:22	40.4mph at 16:18:01	17350 / 64.2mph	76.6mph at 16:17:22	45.3mph at 16:18:01	36325 / 63.6mph
2022-01-29 11:17:09 AM EST to 2022-01-29 11:18:09 AM EST (60s)						75.0mph @ 16:17:22 (0.1s)	47.1mph @ 16:18:01 (0.1s)		75.9mph @ 16:17:22 (0.1s)	41.4mph @ 16:18:01 (0.1s)		76.2mph @ 16:17:22 (0.1s)	45.4mph @ 16:18:01 (0.1s)	
73.6mph @ 16:17:22 (0.1s)						47.9mph @ 16:18:01 (0.1s)	74.2mph @ 16:17:29 (0.1s)		44.0mph @ 16:18:01 (0.1s)	73.8mph @ 16:17:29 (0.1s)		47.0mph @ 16:18:01 (0.1s)		
73.2mph @ 16:17:23 (0.1s)						50.2mph @ 16:18:02 (0.1s)	73.4mph @ 16:17:23 (0.1s)		48.1mph @ 16:18:01 (0.1s)	73.2mph @ 16:17:30 (0.1s)		49.7mph @ 16:18:01 (0.1s)		
72.3mph @ 16:17:25 (3s)						54.1mph @ 16:18:03 (3s)	72.4mph @ 16:17:25 (3s)		53.4mph @ 16:18:03 (3s)	71.8mph @ 16:17:25 (3s)		53.4mph @ 16:18:03 (3s)		
65.0mph @ 16:17:54 (60s)	58.2mph @ 16:17:09 (60s)	64.7mph @ 16:17:55 (60s)	57.7mph @ 16:17:09 (60s)	63.9mph @ 16:17:55 (60s)	56.7mph @ 16:17:09 (60s)									
61.3mph @ 16:18:08 (120s)	57.0mph @ 16:17:09 (120s)	60.9mph @ 16:18:08 (120s)	56.6mph @ 16:17:09 (120s)	60.2mph @ 16:18:08 (120s)	56.0mph @ 16:17:09 (120s)									
2022-01-29 11:17:13 AM EST	985.79mb	4.71V	29.8°F 101%	40.2°F	NNE (18°)	73.2mph at 16:16:54	39.4mph at 16:16:11	4718 / 58.3mph	72.9mph at 16:16:56	35.4mph at 16:16:11	15621 / 57.8mph	72.6mph at 16:16:54	30.1mph at 16:16:11	32410 / 56.8mph
2022-01-29 11:16:09 AM EST to 2022-01-29 11:17:09 AM EST (60s)						72.7mph @ 16:16:55 (0.1s)	39.5mph @ 16:16:12 (0.1s)		72.7mph @ 16:16:55 (0.1s)	35.9mph @ 16:16:11 (0.1s)		71.9mph @ 16:16:54 (0.1s)	32.6mph @ 16:16:12 (0.1s)	
72.0mph @ 16:16:55 (0.1s)						40.1mph @ 16:16:12 (0.1s)	71.6mph @ 16:16:55 (0.1s)		37.2mph @ 16:16:12 (0.1s)	72.0mph @ 16:16:22 (0.1s)		35.9mph @ 16:16:12 (0.1s)		
71.8mph @ 16:16:56 (0.1s)						41.2mph @ 16:16:12 (0.1s)	71.4mph @ 16:16:56 (0.1s)		38.9mph @ 16:16:12 (0.1s)	69.1mph @ 16:16:56 (0.1s)		40.4mph @ 16:16:12 (0.1s)		
70.6mph @ 16:16:57 (3s)						45.1mph @ 16:16:12 (3s)	69.9mph @ 16:16:57 (3s)		43.4mph @ 16:16:12 (3s)	68.3mph @ 16:16:57 (3s)		53.7mph @ 16:16:18 (60s)		
58.2mph @ 16:17:08 (60s)	54.7mph @ 16:16:18 (60s)	57.8mph @ 16:17:08 (60s)	54.1mph @ 16:16:18 (60s)	56.8mph @ 16:17:08 (60s)	54.7mph @ 16:16:52 (120s)									
57.0mph @ 16:17:08 (120s)	55.7mph @ 16:16:52 (120s)	56.6mph @ 16:17:08 (120s)	55.2mph @ 16:16:52 (120s)	55.3mph @ 16:16:09 (120s)										

2022-01-29 11:16:13 AM EST	986.11mb	4.71V	29.8°F 101%	40.2°F	NNE (21°)	67.5mph at 16:15:25	40.8mph at 16:15:45	4523 / 55.9mph	69.3mph at 16:15:25	34.4mph at 16:15:19	14972 / 55.4mph	68.6mph at 16:15:25	35.6mph at 16:15:19
2022-01-29 11:15:09 AM EST to 2022-01-29 11:16:09 AM EST (60s)						67.0mph @ 16:15:25 (0.1s)	40.9mph @ 16:15:45 (0.1s)		68.8mph @ 16:15:25 (0.1s)	34.8mph @ 16:15:19 (0.1s)		68.3mph @ 16:15:25 (0.1s)	38.7mph @ 16:15:20 (0.1s)
2022-01-29 11:15:13 AM EST	986.22mb	4.72V	29.7°F 101%	40.2°F	NNE (21°)	74.7mph at 16:14:19	39.7mph at 16:15:08	4706 / 58.1mph	74.9mph at 16:14:19	34.1mph at 16:15:08	15525 / 57.5mph	76.2mph at 16:14:19	36.6mph at 16:15:07
2022-01-29 11:14:09 AM EST to 2022-01-29 11:15:09 AM EST (60s)						74.3mph @ 16:14:19 (0.1s)	39.8mph @ 16:15:08 (0.1s)		74.5mph @ 16:14:19 (0.1s)	34.4mph @ 16:15:08 (0.1s)		75.8mph @ 16:14:19 (0.1s)	37.3mph @ 16:15:08 (0.1s)
2022-01-29 11:14:13 AM EST	986.20mb	4.70V	29.8°F 101%	40.2°F	NNE (20°)	74.5mph at 16:13:16	42.6mph at 16:13:48	4777 / 59.0mph	76.1mph at 16:13:16	38.3mph at 16:13:48	15769 / 58.3mph	75.5mph at 16:13:16	37.4mph at 16:13:48
2022-01-29 11:13:09 AM EST to 2022-01-29 11:14:09 AM EST (60s)						73.8mph @ 16:13:16 (0.1s)	42.9mph @ 16:13:48 (0.1s)		75.4mph @ 16:13:16 (0.1s)	38.5mph @ 16:13:48 (0.1s)		74.9mph @ 16:13:16 (0.1s)	40.4mph @ 16:13:48 (0.1s)
2022-01-29 11:13:13 AM EST	985.71mb	4.69V	29.8°F 101%	40.3°F	NNE (14°)	74.4mph at 16:12:18	43.2mph at 16:12:37	4964 / 61.2mph	75.3mph at 16:12:44	36.6mph at 16:12:58	16237 / 60.1mph	74.9mph at 16:12:30	37.9mph at 16:12:37
2022-01-29 11:12:09 AM EST to 2022-01-29 11:13:09 AM EST (60s)						73.8mph @ 16:12:18 (0.1s)	43.3mph @ 16:12:37 (0.1s)		74.6mph @ 16:12:18 (0.1s)	37.0mph @ 16:12:58 (0.1s)		74.2mph @ 16:12:31 (0.1s)	40.3mph @ 16:12:37 (0.1s)
2022-01-29 11:12:13 AM EST	985.00mb	4.69V	29.8°F 101%	40.2°F	NNE (17°)	75.0mph at 16:11:58	43.4mph at 16:11:27	4807 / 59.3mph	74.4mph at 16:11:57	36.0mph at 16:11:09	15783 / 58.4mph	75.2mph at 16:11:58	37.1mph at 16:11:28
2022-01-29 11:11:09 AM EST to 2022-01-29 11:12:09 AM EST (60s)						74.5mph @ 16:11:58 (0.1s)	43.6mph @ 16:11:29 (0.1s)		74.2mph @ 16:11:58 (0.1s)	38.2mph @ 16:11:27 (0.1s)		74.9mph @ 16:11:58 (0.1s)	38.4mph @ 16:11:29 (0.1s)
2022-01-29 11:11:13 AM EST	985.94mb	4.71V	29.8°F 101%	40.3°F	NNE (19°)	72.4mph at 16:10:15	39.7mph at 16:10:56	4529 / 56.0mph	72.5mph at 16:10:15	36.8mph at 16:10:56	14914 / 55.2mph	72.5mph at 16:10:15	34.7mph at 16:10:56
2022-01-29 11:10:09 AM EST to 2022-01-29 11:11:09 AM EST (60s)						72.0mph @ 16:10:15 (0.1s)	39.9mph @ 16:10:56 (0.1s)		72.3mph @ 16:10:15 (0.1s)	37.2mph @ 16:10:56 (0.1s)		72.4mph @ 16:10:15 (0.1s)	36.5mph @ 16:10:56 (0.1s)

2022-01-29 11:10:13 AM EST	985.78mb	4.71V	29.8°F 101%	40.3°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>68.7mph</b> at 16:10:02	<b>38.8mph</b> at 16:09:42	4525 / 55.9mph	<b>69.8mph</b> at 16:10:01	<b>34.3mph</b> at 16:09:42	14880 / 55.1mph	<b>69.8mph</b> at 16:10:01	<b>33.2mph</b> at 16:09:43	31181 / 54.6mph
<b>2022-01-29 11:09:09 AM EST to 2022-01-29 11:10:09 AM EST (60s)</b>						<b>68.3mph</b> @ 16:10:02 (0.1s)	<b>38.9mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)		<b>69.5mph</b> @ 16:10:01 (0.1s)	<b>34.5mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)		<b>69.3mph</b> @ 16:10:01 (0.1s)	<b>35.5mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	
<b>68.1mph</b> @ 16:10:02 (0.1s)						<b>39.7mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	<b>68.2mph</b> @ 16:10:02 (0.1s)		<b>36.3mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	<b>67.7mph</b> @ 16:10:02 (0.1s)		<b>38.6mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)		
<b>67.2mph</b> @ 16:10:03 (0.1s)						<b>41.2mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	<b>66.9mph</b> @ 16:10:02 (0.1s)		<b>39.4mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	<b>66.5mph</b> @ 16:10:02 (0.1s)		<b>41.7mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)		
<b>65.5mph</b> @ 16:10:03 (0.1s)						<b>42.6mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	<b>65.0mph</b> @ 16:10:03 (0.1s)		<b>42.2mph</b> @ 16:09:43 (0.1s)	<b>64.6mph</b> @ 16:10:04 (0.1s)		<b>54.4mph</b> @ 16:10:01 (0.1s)		
<b>59.2mph</b> @ 16:09:09 (60s)	<b>55.7mph</b> @ 16:10:01 (60s)	<b>58.2mph</b> @ 16:09:09 (60s)	<b>54.8mph</b> @ 16:10:01 (60s)	<b>57.6mph</b> @ 16:09:09 (60s)	<b>56.1mph</b> @ 16:10:08 (120s)									
<b>60.9mph</b> @ 16:09:09 (120s)	<b>57.5mph</b> @ 16:10:08 (120s)	<b>60.0mph</b> @ 16:09:09 (120s)	<b>56.6mph</b> @ 16:10:08 (120s)	<b>59.3mph</b> @ 16:09:09 (120s)										
2022-01-29 11:09:13 AM EST	986.16mb	4.70V	29.8°F 101%	40.4°F	<b>NNE (14°)</b>	<b>71.6mph</b> at 16:08:55	<b>43.9mph</b> at 16:08:42	4802 / 59.3mph	<b>72.2mph</b> at 16:08:22	<b>39.8mph</b> at 16:08:42	15741 / 58.2mph	<b>73.3mph</b> at 16:08:22	<b>37.0mph</b> at 16:09:08	32875 / 57.6mph
<b>2022-01-29 11:08:09 AM EST to 2022-01-29 11:09:09 AM EST (60s)</b>						<b>71.1mph</b> @ 16:08:55 (0.1s)	<b>44.1mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)		<b>71.8mph</b> @ 16:08:22 (0.1s)	<b>40.4mph</b> @ 16:09:08 (0.1s)		<b>72.8mph</b> @ 16:08:22 (0.1s)	<b>40.2mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)	
<b>70.6mph</b> @ 16:08:55 (0.1s)						<b>45.3mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)	<b>70.2mph</b> @ 16:08:22 (0.1s)		<b>41.6mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)	<b>69.6mph</b> @ 16:08:09 (0.1s)		<b>43.4mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)		
<b>69.8mph</b> @ 16:08:55 (0.1s)						<b>47.8mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)	<b>69.1mph</b> @ 16:08:10 (0.1s)		<b>45.0mph</b> @ 16:08:42 (0.1s)	<b>68.7mph</b> @ 16:08:10 (0.1s)		<b>46.8mph</b> @ 16:08:45 (0.1s)		
<b>67.6mph</b> @ 16:08:25 (0.1s)						<b>49.8mph</b> @ 16:08:45 (0.1s)	<b>67.2mph</b> @ 16:08:24 (0.1s)		<b>48.1mph</b> @ 16:08:45 (0.1s)	<b>66.2mph</b> @ 16:08:25 (0.1s)		<b>57.5mph</b> @ 16:09:08 (60s)		
<b>62.9mph</b> @ 16:08:15 (60s)	<b>59.2mph</b> @ 16:09:07 (60s)	<b>62.2mph</b> @ 16:08:14 (60s)	<b>58.2mph</b> @ 16:09:08 (60s)	<b>61.7mph</b> @ 16:08:15 (60s)	<b>58.1mph</b> @ 16:08:45 (120s)									
<b>61.9mph</b> @ 16:08:10 (120s)	<b>59.6mph</b> @ 16:08:46 (120s)	<b>61.1mph</b> @ 16:08:09 (120s)	<b>58.8mph</b> @ 16:08:46 (120s)	<b>60.6mph</b> @ 16:08:10 (120s)										
2022-01-29 11:08:13 AM EST	985.87mb	4.70V	29.8°F 101%	40.4°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>73.2mph</b> at 16:07:54	<b>45.7mph</b> at 16:07:14	5073 / 62.5mph	<b>72.7mph</b> at 16:07:59	<b>30.2mph</b> at 16:07:09	16683 / 61.7mph	<b>73.8mph</b> at 16:07:59	<b>37.2mph</b> at 16:07:14	34869 / 61.1mph
<b>2022-01-29 11:07:09 AM EST to 2022-01-29 11:08:09 AM EST (60s)</b>						<b>72.8mph</b> @ 16:07:54 (0.1s)	<b>45.9mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)		<b>72.2mph</b> @ 16:07:59 (0.1s)	<b>41.0mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)		<b>73.3mph</b> @ 16:07:59 (0.1s)	<b>40.1mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)	
<b>71.4mph</b> @ 16:07:54 (0.1s)						<b>47.8mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)	<b>70.8mph</b> @ 16:07:54 (0.1s)		<b>44.4mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)	<b>71.0mph</b> @ 16:07:59 (0.1s)		<b>43.3mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)		
<b>70.5mph</b> @ 16:07:55 (0.1s)						<b>49.1mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)	<b>69.6mph</b> @ 16:08:00 (0.1s)		<b>46.7mph</b> @ 16:07:14 (0.1s)	<b>69.8mph</b> @ 16:08:00 (0.1s)		<b>49.1mph</b> @ 16:07:09 (0.1s)		
<b>68.4mph</b> @ 16:08:00 (0.1s)						<b>51.4mph</b> @ 16:07:09 (0.1s)	<b>68.4mph</b> @ 16:08:00 (0.1s)		<b>50.3mph</b> @ 16:07:09 (0.1s)	<b>67.3mph</b> @ 16:08:00 (0.1s)		<b>56.7mph</b> @ 16:07:43 (60s)		
<b>62.5mph</b> @ 16:08:08 (60s)	<b>58.1mph</b> @ 16:07:42 (60s)	<b>61.7mph</b> @ 16:08:08 (60s)	<b>57.3mph</b> @ 16:07:42 (60s)	<b>61.0mph</b> @ 16:08:08 (60s)	<b>60.4mph</b> @ 16:07:44 (120s)									
<b>62.6mph</b> @ 16:07:09 (120s)	<b>61.6mph</b> @ 16:07:44 (120s)	<b>61.9mph</b> @ 16:07:09 (120s)	<b>60.8mph</b> @ 16:07:44 (120s)	<b>61.3mph</b> @ 16:07:09 (120s)										
2022-01-29 11:07:13 AM EST	986.26mb	4.70V	29.8°F 101%	40.4°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>75.8mph</b> at 16:06:26	<b>44.3mph</b> at 16:06:47	4969 / 61.3mph	<b>76.0mph</b> at 16:06:26	<b>38.4mph</b> at 16:06:47	16349 / 60.5mph	<b>76.1mph</b> at 16:06:26	<b>40.7mph</b> at 16:06:47	34311 / 60.1mph
<b>2022-01-29 11:06:09 AM EST to 2022-01-29 11:07:09 AM EST (60s)</b>						<b>75.4mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)	<b>44.5mph</b> @ 16:06:47 (0.1s)		<b>75.7mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)	<b>38.7mph</b> @ 16:06:47 (0.1s)		<b>75.8mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)	<b>42.9mph</b> @ 16:06:48 (0.1s)	
<b>74.6mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)						<b>46.1mph</b> @ 16:06:48 (0.1s)	<b>75.2mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)		<b>41.8mph</b> @ 16:06:48 (0.1s)	<b>75.0mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)		<b>45.4mph</b> @ 16:06:47 (0.1s)		
<b>73.8mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)						<b>47.4mph</b> @ 16:06:47 (0.1s)	<b>74.1mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)		<b>44.9mph</b> @ 16:06:47 (0.1s)	<b>73.1mph</b> @ 16:06:26 (0.1s)		<b>49.0mph</b> @ 16:06:48 (0.1s)		
<b>72.2mph</b> @ 16:06:30 (0.1s)						<b>50.6mph</b> @ 16:06:49 (0.1s)	<b>71.3mph</b> @ 16:06:30 (0.1s)		<b>49.7mph</b> @ 16:06:49 (0.1s)	<b>70.7mph</b> @ 16:06:30 (0.1s)		<b>60.0mph</b> @ 16:07:08 (60s)		
<b>65.5mph</b> @ 16:06:33 (60s)	<b>61.2mph</b> @ 16:07:08 (60s)	<b>65.0mph</b> @ 16:06:32 (60s)	<b>60.4mph</b> @ 16:07:08 (60s)	<b>64.5mph</b> @ 16:06:33 (60s)	<b>61.3mph</b> @ 16:07:08 (120s)									
<b>66.2mph</b> @ 16:06:18 (120s)	<b>62.6mph</b> @ 16:07:08 (120s)	<b>65.6mph</b> @ 16:06:18 (120s)	<b>61.8mph</b> @ 16:07:08 (120s)	<b>64.9mph</b> @ 16:06:18 (120s)										
2022-01-29 11:06:13 AM EST	985.87mb	4.71V	29.9°F 101%	40.5°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>75.1mph</b> at 16:05:38	<b>51.5mph</b> at 16:05:20	5198 / 64.0mph	<b>76.3mph</b> at 16:05:39	<b>45.4mph</b> at 16:05:14	17119 / 63.3mph	<b>77.5mph</b> at 16:05:36	<b>43.7mph</b> at 16:05:14	35742 / 62.6mph
<b>2022-01-29 11:05:09 AM EST to 2022-01-29 11:06:09 AM EST (60s)</b>						<b>74.4mph</b> @ 16:05:38 (0.1s)	<b>51.9mph</b> @ 16:05:20 (0.1s)		<b>75.4mph</b> @ 16:05:39 (0.1s)	<b>45.6mph</b> @ 16:05:14 (0.1s)		<b>77.2mph</b> @ 16:05:36 (0.1s)	<b>44.0mph</b> @ 16:05:14 (0.1s)	
<b>73.9mph</b> @ 16:05:39 (0.1s)						<b>53.4mph</b> @ 16:05:21 (0.1s)	<b>74.7mph</b> @ 16:05:39 (0.1s)		<b>48.0mph</b> @ 16:05:15 (0.1s)	<b>74.1mph</b> @ 16:05:36 (0.1s)		<b>47.3mph</b> @ 16:05:14 (0.1s)		
<b>72.5mph</b> @ 16:05:39 (0.1s)						<b>55.5mph</b> @ 16:05:21 (0.1s)	<b>72.9mph</b> @ 16:05:39 (0.1s)		<b>52.8mph</b> @ 16:05:15 (0.1s)	<b>73.0mph</b> @ 16:05:36 (0.1s)		<b>51.0mph</b> @ 16:05:15 (0.1s)		
<b>71.1mph</b> @ 16:05:41 (0.1s)						<b>57.9mph</b> @ 16:05:16 (0.1s)	<b>71.4mph</b> @ 16:05:40 (0.1s)		<b>56.3mph</b> @ 16:05:16 (0.1s)	<b>70.1mph</b> @ 16:05:36 (0.1s)		<b>55.0mph</b> @ 16:05:17 (0.1s)		
<b>67.9mph</b> @ 16:05:18 (60s)	<b>63.9mph</b> @ 16:06:08 (60s)	<b>67.4mph</b> @ 16:05:18 (60s)	<b>63.2mph</b> @ 16:06:08 (60s)	<b>66.7mph</b> @ 16:05:18 (60s)	<b>62.5mph</b> @ 16:06:04 (60s)									
<b>65.9mph</b> @ 16:05:08 (120s)	<b>63.4mph</b> @ 16:05:09 (120s)	<b>65.3mph</b> @ 16:05:08 (120s)	<b>62.7mph</b> @ 16:05:09 (120s)	<b>64.6mph</b> @ 16:05:07 (120s)	<b>62.3mph</b> @ 16:05:24 (120s)									
2022-01-29 11:05:13 AM EST	985.74mb	4.70V	29.9°F 101%	40.6°F	<b>NNE (19°)</b>	<b>79.7mph</b> at 16:04:29	<b>47.8mph</b> at 16:04:15	5509 / 67.7mph	<b>80.2mph</b> at 16:04:29	<b>42.9mph</b> at 16:04:15	18184 / 67.2mph	<b>81.1mph</b> at 16:04:29	<b>45.0mph</b> at 16:04:16	38061 / 66.6mph
<b>2022-01-29 11:04:09 AM EST to 2022-01-29 11:05:09 AM EST (60s)</b>						<b>79.3mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)	<b>47.9mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)		<b>79.9mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)	<b>43.4mph</b> @ 16:04:15 (0.1s)		<b>80.8mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)	<b>45.1mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)	
<b>78.5mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)						<b>49.9mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)	<b>79.2mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)		<b>46.9mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)	<b>79.4mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)		<b>47.0mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)		
<b>77.4mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)						<b>52.6mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)	<b>77.8mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)		<b>49.9mph</b> @ 16:04:18 (0.1s)	<b>77.8mph</b> @ 16:04:29 (0.1s)		<b>50.2mph</b> @ 16:04:16 (0.1s)		
<b>74.8mph</b> @ 16:04:30 (0.1s)						<b>54.6mph</b> @ 16:04:18 (0.1s)	<b>74.9mph</b> @ 16:04:30 (0.1s)		<b>52.6mph</b> @ 16:04:17 (0.1s)	<b>74.9mph</b> @ 16:04:30 (0.1s)		<b>52.3mph</b> @ 16:04:17 (0.1s)		
<b>67.7mph</b> @ 16:05:08 (60s)	<b>59.1mph</b> @ 16:04:18 (60s)	<b>67.2mph</b> @ 16:05:08 (60s)	<b>58.2mph</b> @ 16:04:18 (60s)	<b>66.6mph</b> @ 16:05:08 (60s)	<b>57.9mph</b> @ 16:04:18 (60s)									
<b>63.5mph</b> @ 16:05:08 (120s)	<b>61.9mph</b> @ 16:04:24 (120s)	<b>62.8mph</b> @ 16:05:08 (120s)	<b>61.2mph</b> @ 16:04:24 (120s)	<b>62.4mph</b> @ 16:05:08 (120s)	<b>60.8mph</b> @ 16:04:25 (120s)									

2022-01-29 11:04:13 AM EST	985.44mb	4.69V	30.0°F 101%	40.6°F	<b>NNE (18°)</b>	<b>70.3mph</b> at 16:03:23	<b>43.2mph</b> at 16:04:05	4801 / 59.2mph	<b>70.9mph</b> at 16:03:23	<b>36.8mph</b> at 16:03:09	15778 / 58.4mph	<b>71.8mph</b> at 16:03:23	<b>36.0mph</b> at 16:03:51
<b>2022-01-29 11:03:09 AM EST to 2022-01-29 11:04:09 AM EST (60s)</b>						<b>69.9mph</b> @ 16:03:23 (0.1s)	<b>43.4mph</b> @ 16:04:05 (0.1s)		<b>70.6mph</b> @ 16:03:23 (0.1s)	<b>38.0mph</b> @ 16:03:30 (0.1s)		<b>71.2mph</b> @ 16:03:23 (0.1s)	<b>37.9mph</b> @ 16:03:51 (7s-8)
<b>69.4mph</b> @ 16:03:23 (7s-8)						<b>44.2mph</b> @ 16:04:05 (7s-8)	<b>69.7mph</b> @ 16:03:23 (7s-8)		<b>40.1mph</b> @ 16:04:05 (7s-8)	<b>40.2mph</b> @ 16:03:23 (7s-8)		<b>39.8mph</b> @ 16:03:51 (7s-8)	
<b>68.5mph</b> @ 16:03:23 (7s)						<b>46.2mph</b> @ 16:03:51 (7s)	<b>68.5mph</b> @ 16:03:23 (7s)		<b>43.2mph</b> @ 16:03:51 (7s)	<b>68.9mph</b> @ 16:03:23 (7s)		<b>46.8mph</b> @ 16:03:51 (7s)	
						<b>66.2mph</b> @ 16:03:57 (3s)	<b>49.5mph</b> @ 16:04:05 (3s)		<b>65.7mph</b> @ 16:03:57 (3s)	<b>47.7mph</b> @ 16:04:05 (3s)		<b>64.8mph</b> @ 16:03:09 (3s)	<b>58.0mph</b> @ 16:04:08 (60s)
						<b>66.4mph</b> @ 16:03:09 (60s)	<b>59.1mph</b> @ 16:04:08 (60s)		<b>65.8mph</b> @ 16:03:09 (60s)	<b>58.3mph</b> @ 16:04:08 (60s)		<b>65.1mph</b> @ 16:03:09 (60s)	<b>61.6mph</b> @ 16:04:04 (120s)
						<b>64.5mph</b> @ 16:03:14 (120s)	<b>62.8mph</b> @ 16:04:08 (120s)		<b>63.8mph</b> @ 16:03:15 (120s)	<b>62.1mph</b> @ 16:04:08 (120s)		<b>63.0mph</b> @ 16:03:15 (120s)	
2022-01-29 11:03:13 AM EST	986.54mb	4.71V	30.0°F 101%	40.7°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>77.4mph</b> at 16:02:16	<b>51.0mph</b> at 16:02:40	5404 / 66.5mph	<b>77.3mph</b> at 16:02:16	<b>44.5mph</b> at 16:02:40	17801 / 65.8mph	<b>78.0mph</b> at 16:02:16	<b>45.4mph</b> at 16:02:40
<b>2022-01-29 11:02:08 AM EST to 2022-01-29 11:03:08 AM EST (60s)</b>						<b>76.9mph</b> @ 16:02:16 (0.1s)	<b>51.3mph</b> @ 16:02:40 (0.1s)		<b>77.0mph</b> @ 16:02:16 (0.1s)	<b>44.9mph</b> @ 16:02:40 (0.1s)		<b>77.4mph</b> @ 16:02:16 (0.1s)	<b>45.4mph</b> @ 16:02:40 (0.1s)
<b>76.1mph</b> @ 16:02:17 (1s)						<b>53.1mph</b> @ 16:02:41 (7s-8)	<b>76.7mph</b> @ 16:02:16 (7s-8)		<b>50.7mph</b> @ 16:02:41 (7s-8)	<b>76.5mph</b> @ 16:02:16 (7s-8)		<b>49.4mph</b> @ 16:02:41 (7s-8)	
<b>75.1mph</b> @ 16:02:17 (7s)						<b>55.1mph</b> @ 16:02:38 (7s)	<b>75.3mph</b> @ 16:02:17 (7s)		<b>54.0mph</b> @ 16:02:38 (7s)	<b>75.5mph</b> @ 16:02:17 (7s)		<b>53.0mph</b> @ 16:02:41 (7s)	
						<b>72.0mph</b> @ 16:02:30 (3s)	<b>57.9mph</b> @ 16:02:38 (3s)		<b>71.8mph</b> @ 16:02:30 (3s)	<b>57.1mph</b> @ 16:02:38 (3s)		<b>71.5mph</b> @ 16:02:30 (3s)	<b>56.7mph</b> @ 16:02:41 (3s)
						<b>66.5mph</b> @ 16:03:06 (60s)	<b>61.9mph</b> @ 16:02:08 (60s)		<b>65.9mph</b> @ 16:03:06 (60s)	<b>61.0mph</b> @ 16:02:08 (60s)		<b>65.2mph</b> @ 16:03:06 (60s)	<b>59.8mph</b> @ 16:02:08 (60s)
						<b>64.3mph</b> @ 16:03:06 (120s)	<b>61.9mph</b> @ 16:02:08 (120s)		<b>63.5mph</b> @ 16:03:06 (120s)	<b>60.9mph</b> @ 16:02:08 (120s)		<b>62.6mph</b> @ 16:03:06 (120s)	<b>59.5mph</b> @ 16:02:08 (120s)
2022-01-29 11:02:13 AM EST	984.88mb	4.72V	30.1°F 101%	40.7°F	<b>N (11°)</b>	<b>78.6mph</b> at 16:01:23	<b>44.8mph</b> at 16:02:03	5030 / 62.0mph	<b>78.3mph</b> at 16:01:23	<b>39.2mph</b> at 16:02:03	16506 / 61.1mph	<b>78.1mph</b> at 16:01:23	<b>33.7mph</b> at 16:02:03
<b>2022-01-29 11:01:08 AM EST to 2022-01-29 11:02:08 AM EST (60s)</b>						<b>78.1mph</b> @ 16:01:23 (0.1s)	<b>45.0mph</b> @ 16:02:03 (0.1s)		<b>77.3mph</b> @ 16:01:23 (0.1s)	<b>39.7mph</b> @ 16:02:03 (0.1s)		<b>77.6mph</b> @ 16:01:23 (0.1s)	<b>38.0mph</b> @ 16:02:04 (7s-8)
<b>77.5mph</b> @ 16:01:23 (7s-8)						<b>46.0mph</b> @ 16:02:04 (7s-8)	<b>76.3mph</b> @ 16:01:23 (7s-8)		<b>42.5mph</b> @ 16:02:04 (7s-8)	<b>76.6mph</b> @ 16:01:23 (7s-8)		<b>42.5mph</b> @ 16:02:04 (7s-8)	
<b>76.5mph</b> @ 16:01:23 (7s)						<b>48.1mph</b> @ 16:02:04 (7s)	<b>75.3mph</b> @ 16:01:23 (7s)		<b>45.2mph</b> @ 16:02:04 (7s)	<b>75.7mph</b> @ 16:01:23 (7s)		<b>50.5mph</b> @ 16:01:12 (3s)	
						<b>71.7mph</b> @ 16:01:28 (3s)	<b>54.2mph</b> @ 16:02:05 (3s)		<b>71.5mph</b> @ 16:01:12 (3s)	<b>51.6mph</b> @ 16:01:12 (3s)		<b>70.7mph</b> @ 16:01:28 (3s)	<b>58.9mph</b> @ 16:01:12 (60s)
						<b>63.3mph</b> @ 16:01:43 (60s)	<b>61.6mph</b> @ 16:01:12 (60s)		<b>62.3mph</b> @ 16:01:43 (60s)	<b>60.5mph</b> @ 16:01:12 (60s)		<b>61.4mph</b> @ 16:01:43 (60s)	<b>57.9mph</b> @ 16:01:16 (120s)
						<b>61.9mph</b> @ 16:02:07 (120s)	<b>59.7mph</b> @ 16:01:15 (120s)		<b>60.9mph</b> @ 16:02:07 (120s)	<b>58.7mph</b> @ 16:01:16 (120s)		<b>59.6mph</b> @ 16:02:07 (120s)	
2022-01-29 11:01:13 AM EST	985.74mb	4.70V	30.1°F 101%	40.8°F	<b>N (11°)</b>	<b>74.5mph</b> at 16:00:29	<b>44.8mph</b> at 16:00:23	5018 / 61.9mph	<b>74.9mph</b> at 16:01:01	<b>33.1mph</b> at 16:00:08	16458 / 60.9mph	<b>75.3mph</b> at 16:01:01	<b>29.9mph</b> at 16:00:22
<b>2022-01-29 11:00:08 AM EST to 2022-01-29 11:01:08 AM EST (60s)</b>						<b>74.1mph</b> @ 16:00:29 (0.1s)	<b>45.4mph</b> @ 16:00:22 (0.1s)		<b>74.6mph</b> @ 16:00:17 (0.1s)	<b>38.4mph</b> @ 16:00:22 (0.1s)		<b>75.1mph</b> @ 16:01:01 (0.1s)	<b>34.3mph</b> @ 16:00:23 (7s-8)
<b>73.5mph</b> @ 16:00:18 (7s-8)						<b>46.7mph</b> @ 16:00:23 (7s-8)	<b>74.0mph</b> @ 16:00:18 (7s-8)		<b>40.7mph</b> @ 16:00:23 (7s-8)	<b>74.9mph</b> @ 16:00:30 (7s-8)		<b>36.9mph</b> @ 16:00:23 (7s-8)	
<b>72.2mph</b> @ 16:00:18 (7s)						<b>47.6mph</b> @ 16:00:23 (7s)	<b>72.7mph</b> @ 16:00:18 (7s)		<b>45.2mph</b> @ 16:00:23 (7s)	<b>71.5mph</b> @ 16:01:02 (7s)		<b>44.0mph</b> @ 16:00:24 (7s)	
						<b>71.1mph</b> @ 16:00:32 (3s)	<b>52.5mph</b> @ 16:00:24 (3s)		<b>70.5mph</b> @ 16:00:32 (3s)	<b>50.3mph</b> @ 16:00:24 (3s)		<b>69.4mph</b> @ 16:00:32 (3s)	<b>55.0mph</b> @ 16:00:24 (60s)
						<b>61.8mph</b> @ 16:01:07 (60s)	<b>57.1mph</b> @ 16:00:24 (60s)		<b>60.8mph</b> @ 16:01:07 (60s)	<b>56.1mph</b> @ 16:00:24 (60s)		<b>59.3mph</b> @ 16:01:07 (60s)	<b>57.8mph</b> @ 16:00:25 (120s)
						<b>60.9mph</b> @ 16:00:55 (120s)	<b>59.6mph</b> @ 16:00:25 (120s)		<b>59.9mph</b> @ 16:00:47 (120s)	<b>58.9mph</b> @ 16:00:25 (120s)		<b>58.7mph</b> @ 16:00:47 (120s)	
2022-01-29 11:00:13 AM EST	986.36mb	4.71V	30.2°F 101%	40.8°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>78.2mph</b> at 15:59:08	<b>45.4mph</b> at 15:59:53	4771 / 58.9mph	<b>77.4mph</b> at 15:59:08	<b>37.9mph</b> at 15:59:53	15659 / 57.9mph	<b>76.8mph</b> at 15:59:08	<b>40.1mph</b> at 15:59:53
<b>2022-01-29 10:59:08 AM EST to 2022-01-29 11:00:08 AM EST (60s)</b>						<b>78.1mph</b> @ 15:59:08 (0.1s)	<b>45.6mph</b> @ 15:59:53 (0.1s)		<b>78.5mph</b> @ 15:59:08 (NoQC)	<b>38.1mph</b> @ 15:59:53 (0.1s)		<b>77.9mph</b> @ 15:59:08 (0.1s)	<b>42.7mph</b> @ 15:59:53 (7s-8)
<b>77.7mph</b> @ 15:59:08 (7s-8)						<b>46.2mph</b> @ 15:59:54 (7s-8)	<b>77.0mph</b> @ 15:59:08 (7s-8)		<b>41.5mph</b> @ 15:59:53 (7s-8)	<b>77.0mph</b> @ 15:59:08 (7s-8)		<b>44.5mph</b> @ 15:59:31 (7s)	
<b>76.5mph</b> @ 15:59:08 (7s)						<b>47.2mph</b> @ 15:59:54 (7s)	<b>77.0mph</b> @ 15:59:08 (7s)		<b>44.2mph</b> @ 15:59:54 (7s)	<b>77.0mph</b> @ 15:59:08 (7s)		<b>44.5mph</b> @ 15:59:31 (7s)	
						<b>74.4mph</b> @ 15:59:08 (3s)	<b>50.5mph</b> @ 15:59:56 (3s)		<b>76.1mph</b> @ 15:59:08 (3s)	<b>49.2mph</b> @ 15:59:33 (3s)		<b>75.0mph</b> @ 15:59:08 (3s)	<b>47.3mph</b> @ 15:59:33 (60s)
						<b>62.4mph</b> @ 15:59:24 (60s)	<b>58.8mph</b> @ 16:00:07 (60s)		<b>73.1mph</b> @ 15:59:08 (60s)	<b>57.9mph</b> @ 16:00:07 (60s)		<b>71.6mph</b> @ 15:59:09 (60s)	<b>57.2mph</b> @ 16:00:07 (60s)
						<b>60.3mph</b> @ 16:00:04 (120s)	<b>58.3mph</b> @ 15:59:08 (120s)		<b>61.7mph</b> @ 15:59:24 (60s)	<b>57.9mph</b> @ 15:59:08 (120s)		<b>60.7mph</b> @ 15:59:24 (60s)	<b>56.6mph</b> @ 15:59:08 (120s)
									<b>59.6mph</b> @ 16:00:04 (120s)	<b>59.6mph</b> @ 16:00:04 (120s)		<b>58.7mph</b> @ 16:00:03 (120s)	
2022-01-29 10:59:13 AM EST	985.53mb	4.70V	30.2°F 101%	40.8°F	<b>NNE (15°)</b>	<b>83.2mph</b> at 15:59:04	<b>40.2mph</b> at 15:58:45	4993 / 61.6mph	<b>82.8mph</b> at 15:59:04	<b>37.0mph</b> at 15:58:44	16516 / 61.1mph	<b>82.3mph</b> at 15:59:04	<b>34.5mph</b> at 15:58:45
<b>2022-01-29 10:58:08 AM EST to 2022-01-29 10:59:08 AM EST (60s)</b>						<b>82.9mph</b> @ 15:59:04 (0.1s)	<b>40.4mph</b> @ 15:58:45 (0.1s)		<b>82.7mph</b> @ 15:59:04 (0.1s)	<b>37.3mph</b> @ 15:58:45 (0.1s)		<b>81.8mph</b> @ 15:59:04 (0.1s)	<b>36.4mph</b> @ 15:58:45 (7s-8)
<b>82.0mph</b> @ 15:59:05 (7s-8)						<b>41.5mph</b> @ 15:58:45 (7s-8)	<b>81.6mph</b> @ 15:59:05 (7s-8)		<b>38.7mph</b> @ 15:58:45 (7s-8)	<b>80.9mph</b> @ 15:59:05 (7s-8)		<b>38.2mph</b> @ 15:58:45 (7s-8)	
<b>80.2mph</b> @ 15:59:05 (7s)						<b>42.5mph</b> @ 15:58:45 (7s)	<b>79.5mph</b> @ 15:59:05 (7s)		<b>40.1mph</b> @ 15:58:45 (7s)	<b>78.6mph</b> @ 15:59:05 (7s)		<b>42.8mph</b> @ 15:58:45 (7s)	
						<b>75.2mph</b> @ 15:59:07 (3s)	<b>45.2mph</b> @ 15:58:45 (3s)		<b>74.1mph</b> @ 15:59:07 (3s)	<b>43.8mph</b> @ 15:58:45 (3s)		<b>72.2mph</b> @ 15:59:07 (3s)	<b>53.7mph</b> @ 15:58:08 (60s)
						<b>61.5mph</b> @ 15:59:07 (60s)	<b>55.0mph</b> @ 15:58:08 (60s)		<b>61.0mph</b> @ 15:59:07 (60s)	<b>54.7mph</b> @ 15:58:08 (60s)		<b>59.8mph</b> @ 15:59:07 (60s)	<b>52.0mph</b> @ 15:58:08 (120s)

2022-01-29 10:58:13 AM EST	986.83mb	4.72V	30.2°F 101%	40.8°F	NNE (14°)	58.3mph @ 15:59:07 (120s)	53.3mph @ 15:58:08 (120s)	57.9mph @ 15:59:07 (120s)	52.9mph @ 15:58:08 (120s)	56.8mph @ 15:59:07 (120s)	69.9mph at 15:57:35 69.7mph @ 15:57:35 (0.1s) 68.9mph @ 15:57:35 (7/2-s) 68.0mph @ 15:57:35 (1s) 65.8mph @ 15:57:37 (3s) 56.3mph @ 15:57:38 (60s) 55.1mph @ 15:57:08 (120s)	43.4mph at 15:57:50 43.6mph @ 15:57:50 (0.1s) 44.6mph @ 15:57:50 (7/2-s) 46.0mph @ 15:57:54 (1s) 45.8mph @ 15:57:08 (3s) 51.2mph @ 15:57:12 (60s) 53.1mph @ 15:58:04 (120s)	4453 / 55.1mph	70.1mph at 15:57:35 70.0mph @ 15:57:35 (0.1s) 68.9mph @ 15:57:35 (7/2-s) 67.9mph @ 15:57:35 (1s) 65.5mph @ 15:57:37 (3s) 56.0mph @ 15:57:38 (60s) 54.8mph @ 15:57:08 (120s)	28.6mph at 15:57:08 39.1mph @ 15:57:50 (0.1s) 40.4mph @ 15:57:50 (7/2-s) 43.2mph @ 15:57:50 (1s) 44.4mph @ 15:57:08 (3s) 50.5mph @ 15:57:12 (60s) 52.6mph @ 15:58:04 (120s)	14791 / 54.8mph	69.9mph at 15:57:35 69.5mph @ 15:57:35 (0.1s) 67.9mph @ 15:57:35 (7/2-s) 66.9mph @ 15:57:35 (1s) 64.8mph @ 15:57:37 (3s) 54.9mph @ 15:57:38 (60s) 53.9mph @ 15:57:08 (120s)	36.8mph at 15:57:50 38.7mph @ 15:57:50 (0.1s) 41.7mph @ 15:57:50 (7/2-s) 44.6mph @ 15:57:08 (3s) 49.7mph @ 15:57:12 (60s) 51.7mph @ 15:58:04 (120s)	30688 / 53.8mph
2022-01-29 10:57:13 AM EST	987.03mb	4.71V	30.2°F 101%	40.8°F	NNE (16°)	65.3mph at 15:56:42 65.0mph @ 15:56:42 (0.1s) 64.3mph @ 15:56:42 (7/2-s) 62.7mph @ 15:56:45 (1s) 61.3mph @ 15:56:42 (3s) 58.5mph @ 15:56:08 (60s) 59.5mph @ 15:56:08 (120s)	34.9mph at 15:56:23 35.1mph @ 15:56:23 (0.1s) 35.4mph @ 15:56:23 (7/2-s) 37.0mph @ 15:56:23 (1s) 39.9mph @ 15:56:24 (3s) 51.6mph @ 15:57:07 (60s) 55.1mph @ 15:57:07 (120s)	4173 / 51.7mph	66.0mph at 15:56:42 65.8mph @ 15:56:42 (0.1s) 65.0mph @ 15:56:42 (7/2-s) 62.8mph @ 15:56:41 (1s) 61.1mph @ 15:56:42 (3s) 58.5mph @ 15:56:08 (60s) 59.4mph @ 15:56:08 (120s)	29.8mph at 15:56:23 30.2mph @ 15:56:23 (0.1s) 31.5mph @ 15:56:23 (7/2-s) 34.0mph @ 15:56:23 (1s) 37.1mph @ 15:56:24 (3s) 51.0mph @ 15:57:07 (60s) 54.8mph @ 15:57:07 (120s)	13790 / 51.1mph	65.6mph at 15:56:42 65.3mph @ 15:56:42 (0.1s) 64.2mph @ 15:56:42 (7/2-s) 62.3mph @ 15:56:42 (1s) 60.2mph @ 15:56:42 (3s) 57.6mph @ 15:56:08 (60s) 58.6mph @ 15:56:08 (120s)	29.4mph at 15:56:46 32.7mph @ 15:56:47 (0.1s) 34.8mph @ 15:56:47 (7/2-s) 37.6mph @ 15:56:24 (3s) 50.2mph @ 15:57:07 (60s) 53.9mph @ 15:57:07 (120s)	28646 / 50.2mph					
2022-01-29 10:56:13 AM EST	987.20mb	4.71V	30.2°F 101%	40.9°F	NNE (18°)	69.8mph at 15:55:12 69.5mph @ 15:55:12 (0.1s) 69.0mph @ 15:55:12 (7/2-s) 68.3mph @ 15:55:12 (1s) 65.8mph @ 15:55:10 (3s) 60.8mph @ 15:55:15 (60s) 60.3mph @ 15:55:41 (120s)	42.9mph at 15:56:06 43.1mph @ 15:56:06 (0.1s) 44.9mph @ 15:56:06 (7/2-s) 47.1mph @ 15:56:06 (1s) 51.4mph @ 15:56:07 (3s) 58.3mph @ 15:55:56 (60s) 58.4mph @ 15:55:08 (120s)	4739 / 58.5mph	70.9mph at 15:55:12 70.4mph @ 15:55:12 (0.1s) 69.5mph @ 15:55:10 (7/2-s) 68.9mph @ 15:55:10 (1s) 67.1mph @ 15:55:10 (3s) 60.7mph @ 15:55:15 (60s) 60.3mph @ 15:55:42 (120s)	38.5mph at 15:56:06 38.7mph @ 15:56:06 (0.1s) 42.2mph @ 15:56:06 (7/2-s) 45.6mph @ 15:56:06 (1s) 50.9mph @ 15:55:28 (3s) 58.3mph @ 15:55:55 (60s) 58.2mph @ 15:55:08 (120s)	15827 / 58.6mph	69.9mph at 15:55:09 69.6mph @ 15:55:10 (0.1s) 69.0mph @ 15:55:10 (7/2-s) 68.2mph @ 15:55:10 (1s) 65.9mph @ 15:55:10 (3s) 59.9mph @ 15:55:15 (60s) 59.5mph @ 15:55:41 (120s)	37.3mph at 15:56:06 40.7mph @ 15:56:06 (0.1s) 44.1mph @ 15:56:06 (7/2-s) 50.1mph @ 15:56:07 (3s) 57.5mph @ 15:55:57 (60s) 57.5mph @ 15:55:08 (120s)	32925 / 57.7mph					
2022-01-29 10:55:13 AM EST	986.56mb	4.70V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (19°)	73.7mph at 15:54:25 73.3mph @ 15:54:25 (0.1s) 73.1mph @ 15:54:25 (7/2-s) 73.0mph @ 15:54:26 (1s) 70.8mph @ 15:54:26 (3s) 61.7mph @ 15:54:57 (60s) 58.4mph @ 15:55:08 (120s)	43.5mph at 15:54:38 43.7mph @ 15:54:38 (0.1s) 45.2mph @ 15:54:38 (7/2-s) 47.1mph @ 15:54:39 (1s) 51.3mph @ 15:54:39 (3s) 56.3mph @ 15:54:08 (60s) 56.6mph @ 15:54:08 (120s)	4908 / 60.5mph	75.3mph at 15:54:12 74.9mph @ 15:54:44 (0.1s) 74.3mph @ 15:54:25 (7/2-s) 73.8mph @ 15:54:26 (1s) 71.2mph @ 15:54:26 (3s) 61.7mph @ 15:54:57 (60s) 58.3mph @ 15:54:59 (120s)	39.7mph at 15:54:38 40.1mph @ 15:54:38 (0.1s) 42.9mph @ 15:54:38 (7/2-s) 45.9mph @ 15:54:38 (1s) 50.9mph @ 15:54:39 (3s) 56.1mph @ 15:54:08 (60s) 56.6mph @ 15:54:08 (120s)	16333 / 60.4mph	74.6mph at 15:54:25 74.4mph @ 15:54:25 (0.1s) 73.4mph @ 15:54:25 (7/2-s) 72.9mph @ 15:54:26 (1s) 70.0mph @ 15:54:26 (3s) 60.9mph @ 15:54:57 (60s) 57.6mph @ 15:54:58 (120s)	40.9mph at 15:54:38 42.9mph @ 15:54:30 (0.1s) 45.9mph @ 15:54:38 (7/2-s) 50.0mph @ 15:55:06 (3s) 55.4mph @ 15:54:08 (60s) 56.0mph @ 15:54:08 (120s)	34039 / 59.6mph					
2022-01-29 10:54:13 AM EST	986.76mb	4.72V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (18°)	69.8mph at 15:54:07 69.6mph @ 15:54:07 (0.1s) 69.2mph @ 15:54:07 (7/2-s) 68.9mph @ 15:54:07 (1s) 64.5mph @ 15:54:07 (3s) 57.0mph @ 15:53:08 (60s) 58.2mph @ 15:53:21 (120s)	36.1mph at 15:53:30 36.3mph @ 15:53:30 (0.1s) 37.0mph @ 15:53:31 (7/2-s) 38.1mph @ 15:53:31 (1s) 41.7mph @ 15:53:32 (3s) 54.4mph @ 15:53:47 (60s) 56.6mph @ 15:54:06 (120s)	4560 / 56.4mph	70.7mph at 15:54:07 70.4mph @ 15:54:06 (0.1s) 69.9mph @ 15:54:07 (7/2-s) 69.7mph @ 15:54:07 (1s) 65.4mph @ 15:54:08 (3s) 57.1mph @ 15:53:08 (60s) 58.3mph @ 15:53:21 (120s)	32.5mph at 15:53:30 32.8mph @ 15:53:30 (0.1s) 34.5mph @ 15:53:31 (7/2-s) 36.1mph @ 15:53:31 (1s) 39.9mph @ 15:53:31 (3s) 54.4mph @ 15:53:47 (60s) 56.6mph @ 15:54:06 (120s)	15184 / 56.2mph	70.5mph at 15:54:06 70.1mph @ 15:54:06 (0.1s) 69.5mph @ 15:54:07 (7/2-s) 69.2mph @ 15:54:07 (1s) 64.1mph @ 15:54:07 (3s) 56.6mph @ 15:53:24 (60s) 57.8mph @ 15:53:21 (120s)	30.2mph at 15:53:30 33.5mph @ 15:53:31 (0.1s) 35.4mph @ 15:53:31 (7/2-s) 39.3mph @ 15:53:32 (3s) 53.7mph @ 15:53:47 (60s) 55.9mph @ 15:54:06 (120s)	31652 / 55.5mph					
2022-01-29 10:53:13 AM EST	987.11mb	4.70V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (28°)	68.5mph at 15:52:05 68.3mph @ 15:52:05 (0.1s) 68.1mph @ 15:52:05 (7/2-s) 67.3mph @ 15:52:05 (1s) 68.1mph @ 15:52:05 (3s) 61.4mph @ 15:52:43 (60s)	44.9mph at 15:52:20 45.2mph @ 15:52:21 (0.1s) 45.7mph @ 15:52:21 (7/2-s) 46.3mph @ 15:52:21 (1s) 49.1mph @ 15:52:22 (3s) 57.0mph @ 15:53:04 (60s)	4619 / 57.1mph	69.8mph at 15:52:05 69.7mph @ 15:52:05 (0.1s) 69.1mph @ 15:52:05 (7/2-s) 67.9mph @ 15:52:05 (1s) 67.9mph @ 15:52:05 (3s) 61.4mph @ 15:52:44 (60s)	41.9mph at 15:52:05 42.4mph @ 15:52:20 (0.1s) 43.5mph @ 15:52:21 (7/2-s) 44.7mph @ 15:52:21 (1s) 48.5mph @ 15:52:22 (3s) 57.1mph @ 15:53:04 (60s)	15448 / 57.2mph	69.2mph at 15:52:05 68.8mph @ 15:52:05 (0.1s) 68.5mph @ 15:52:05 (7/2-s) 67.9mph @ 15:52:05 (1s) 67.7mph @ 15:52:05 (3s) 60.7mph @ 15:52:43 (60s)	44.2mph at 15:52:54 44.3mph @ 15:52:54 (0.1s) 45.8mph @ 15:52:21 (7/2-s) 46.3mph @ 15:52:21 (1s) 49.1mph @ 15:52:22 (3s) 56.5mph @ 15:53:04 (60s)	32296 / 56.6mph					

2022-01-29 10:52:13 AM EST	986.23mb	4.71V	30.4°F 101%	40.9°F	NNE (23°)	58.4mph @ 15:52:47 (120s)  74.5mph at 15:51:56 74.2mph @ 15:51:56 (0.1s) 73.6mph @ 15:51:57 (7/8) 72.8mph @ 15:51:57 (1s) 70.4mph @ 15:51:58 (3s) 58.8mph @ 15:52:04 (60s) 56.9mph @ 15:52:04 (120s)	56.9mph @ 15:52:05 (120s)  38.5mph at 15:51:29 38.6mph @ 15:51:29 (0.1s) 40.1mph @ 15:51:29 (7/8) 42.4mph @ 15:51:29 (1s) 45.5mph @ 15:51:29 (3s) 55.0mph @ 15:51:36 (60s) 54.5mph @ 15:51:14 (120s)	58.4mph @ 15:52:53 (120s)  74.6mph at 15:51:56 74.3mph @ 15:51:56 (0.1s) 73.7mph @ 15:51:56 (7/8) 72.8mph @ 15:51:57 (1s) 70.1mph @ 15:51:58 (3s) 58.7mph @ 15:52:04 (60s) 56.9mph @ 15:52:04 (120s)	56.9mph @ 15:52:05 (120s)  33.1mph at 15:51:29 33.6mph @ 15:51:29 (0.1s) 36.3mph @ 15:51:29 (7/8) 40.1mph @ 15:51:29 (1s) 44.0mph @ 15:51:29 (3s) 54.8mph @ 15:51:36 (60s) 54.4mph @ 15:51:14 (120s)	57.7mph @ 15:52:53 (120s)  74.2mph at 15:51:56 73.7mph @ 15:51:56 (0.1s) 72.7mph @ 15:51:57 (7/8) 72.1mph @ 15:51:57 (1s) 69.5mph @ 15:51:59 (3s) 58.2mph @ 15:52:04 (60s) 56.3mph @ 15:52:04 (120s)	56.3mph @ 15:52:05 (120s)  33.7mph at 15:51:29 35.8mph @ 15:51:29 (7/8) 39.4mph @ 15:51:29 (1s) 43.9mph @ 15:51:29 (3s) 54.2mph @ 15:51:36 (60s) 54.0mph @ 15:51:15 (120s)	33225 / 58.2mph		
2022-01-29 10:51:13 AM EST	987.10mb	4.70V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (23°)	65.6mph at 15:50:28 65.4mph @ 15:50:28 (0.1s) 64.3mph @ 15:50:28 (7/8) 64.0mph @ 15:50:28 (1s) 63.2mph @ 15:50:29 (3s) 55.1mph @ 15:51:04 (60s) 55.6mph @ 15:50:37 (120s)	36.3mph at 15:50:05 36.5mph @ 15:50:05 (0.1s) 37.6mph @ 15:50:05 (7/8) 38.9mph @ 15:50:05 (1s) 40.4mph @ 15:50:05 (3s) 52.9mph @ 15:50:16 (60s) 54.6mph @ 15:50:25 (120s)	66.9mph at 15:50:57 66.7mph @ 15:50:35 (0.1s) 65.7mph @ 15:50:35 (7/8) 65.4mph @ 15:50:35 (1s) 63.6mph @ 15:50:29 (3s) 55.0mph @ 15:50:40 (60s) 55.5mph @ 15:50:36 (120s)	33.8mph at 15:50:05 33.9mph @ 15:50:05 (0.1s) 34.3mph @ 15:50:05 (7/8) 36.4mph @ 15:50:05 (1s) 38.0mph @ 15:50:05 (3s) 52.8mph @ 15:50:15 (60s) 54.4mph @ 15:50:25 (120s)	66.3mph at 15:50:35 66.1mph @ 15:50:35 (0.1s) 64.8mph @ 15:50:35 (7/8) 64.2mph @ 15:50:36 (1s) 62.5mph @ 15:50:29 (3s) 54.6mph @ 15:50:39 (60s) 55.0mph @ 15:50:41 (120s)	33.6mph at 15:50:05 35.3mph @ 15:50:05 (7/8) 37.3mph @ 15:50:05 (1s) 39.4mph @ 15:50:05 (3s) 52.6mph @ 15:50:15 (60s) 53.9mph @ 15:50:25 (120s)	4457 / 55.1mph	14862 / 55.0mph	31076 / 54.5mph
2022-01-29 10:50:14 AM EST	987.12mb	4.70V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (24°)	67.4mph at 15:49:53 67.2mph @ 15:49:53 (0.1s) 66.9mph @ 15:49:53 (7/8) 66.6mph @ 15:49:53 (1s) 67.9mph @ 15:49:05 (3s) 57.2mph @ 15:49:13 (60s) 55.9mph @ 15:50:02 (120s)	36.4mph at 15:49:18 36.5mph @ 15:49:18 (0.1s) 37.5mph @ 15:49:18 (7/8) 38.6mph @ 15:49:18 (1s) 41.3mph @ 15:50:04 (3s) 54.7mph @ 15:50:04 (60s) 54.2mph @ 15:49:23 (120s)	69.4mph at 15:49:52 69.2mph @ 15:49:52 (0.1s) 68.6mph @ 15:49:53 (7/8) 68.1mph @ 15:49:53 (1s) 67.8mph @ 15:49:05 (3s) 56.6mph @ 15:49:13 (60s) 55.6mph @ 15:50:02 (120s)	29.0mph at 15:50:02 29.6mph @ 15:50:02 (0.1s) 31.9mph @ 15:50:02 (7/8) 35.2mph @ 15:50:03 (1s) 38.9mph @ 15:50:04 (3s) 54.5mph @ 15:50:04 (60s) 53.7mph @ 15:49:22 (120s)	68.6mph at 15:49:52 68.2mph @ 15:49:52 (0.1s) 67.7mph @ 15:49:53 (7/8) 67.0mph @ 15:49:53 (1s) 67.5mph @ 15:49:05 (3s) 56.1mph @ 15:49:58 (60s) 54.9mph @ 15:50:02 (120s)	31.4mph at 15:50:02 33.7mph @ 15:50:02 (7/8) 36.1mph @ 15:49:18 (1s) 39.8mph @ 15:49:19 (3s) 54.1mph @ 15:49:27 (60s) 53.2mph @ 15:49:22 (120s)	4427 / 54.8mph	14754 / 54.6mph	30944 / 54.2mph
2022-01-29 10:49:12 AM EST	986.40mb	4.72V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (16°)	74.1mph at 15:48:21 73.8mph @ 15:48:21 (0.1s) 72.9mph @ 15:48:21 (7/8) 72.0mph @ 15:48:22 (1s) 68.7mph @ 15:48:23 (3s) 56.3mph @ 15:49:04 (60s) 59.1mph @ 15:48:09 (120s)	40.8mph at 15:48:30 41.1mph @ 15:48:30 (0.1s) 42.2mph @ 15:48:30 (7/8) 43.8mph @ 15:48:30 (1s) 45.9mph @ 15:48:35 (3s) 52.2mph @ 15:48:20 (60s) 55.2mph @ 15:49:01 (120s)	75.8mph at 15:48:21 75.4mph @ 15:48:21 (0.1s) 74.0mph @ 15:48:21 (7/8) 72.0mph @ 15:48:22 (1s) 68.5mph @ 15:48:23 (3s) 55.7mph @ 15:49:04 (60s) 59.1mph @ 15:48:08 (120s)	31.2mph at 15:48:16 31.5mph @ 15:48:16 (0.1s) 35.4mph @ 15:48:17 (7/8) 36.5mph @ 15:48:17 (1s) 44.3mph @ 15:48:18 (3s) 51.6mph @ 15:48:20 (60s) 54.8mph @ 15:49:01 (120s)	74.9mph at 15:48:22 74.6mph @ 15:48:22 (0.1s) 72.3mph @ 15:48:21 (7/8) 70.9mph @ 15:48:22 (1s) 67.9mph @ 15:49:04 (3s) 55.0mph @ 15:49:04 (60s) 58.6mph @ 15:48:08 (120s)	31.3mph at 15:48:17 34.6mph @ 15:48:17 (7/8) 37.3mph @ 15:48:17 (1s) 43.7mph @ 15:48:18 (3s) 51.2mph @ 15:48:20 (60s) 54.3mph @ 15:49:01 (120s)	4562 / 56.4mph	15076 / 55.8mph	31384 / 55.0mph
2022-01-29 10:48:13 AM EST	987.03mb	4.72V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (28°)	65.2mph at 15:47:07 65.1mph @ 15:47:07 (0.1s) 64.7mph @ 15:47:09 (7/8) 64.3mph @ 15:47:10 (1s) 63.5mph @ 15:47:11 (3s) 64.2mph @ 15:47:10 (60s) 61.9mph @ 15:47:05 (120s)	36.2mph at 15:48:00 36.4mph @ 15:48:00 (0.1s) 37.0mph @ 15:48:00 (7/8) 38.4mph @ 15:48:00 (1s) 44.3mph @ 15:48:01 (3s) 54.4mph @ 15:48:03 (60s) 58.9mph @ 15:48:03 (120s)	67.3mph at 15:47:07 67.0mph @ 15:47:07 (0.1s) 65.5mph @ 15:47:09 (7/8) 65.1mph @ 15:47:09 (1s) 64.1mph @ 15:47:10 (3s) 64.6mph @ 15:47:10 (60s) 62.0mph @ 15:47:04 (120s)	28.8mph at 15:48:00 29.1mph @ 15:48:00 (0.1s) 30.6mph @ 15:48:00 (7/8) 32.5mph @ 15:48:00 (1s) 41.5mph @ 15:48:01 (3s) 54.1mph @ 15:48:03 (60s) 58.9mph @ 15:48:03 (120s)	66.9mph at 15:47:07 66.5mph @ 15:47:07 (0.1s) 64.6mph @ 15:47:07 (7/8) 64.2mph @ 15:47:09 (1s) 63.2mph @ 15:47:09 (3s) 63.9mph @ 15:47:10 (60s) 61.5mph @ 15:47:05 (120s)	31.3mph at 15:48:00 32.8mph @ 15:48:00 (7/8) 34.8mph @ 15:48:00 (1s) 42.5mph @ 15:48:01 (3s) 53.9mph @ 15:48:03 (60s) 58.5mph @ 15:48:03 (120s)	4405 / 54.5mph	14651 / 54.2mph	30788 / 54.0mph
2022-01-29 10:47:28 AM EST	986.87mb	4.68V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (27°)	74.2mph at 15:46:43 73.8mph @ 15:46:43 (0.1s) 73.2mph @ 15:46:44 (7/8) 72.5mph @ 15:46:44 (1s) 71.3mph @ 15:46:52 (3s) 63.5mph @ 15:47:04 (60s)	47.1mph at 15:46:07 47.2mph @ 15:46:07 (0.1s) 48.0mph @ 15:46:07 (7/8) 48.9mph @ 15:46:07 (1s) 50.9mph @ 15:46:07 (3s) 58.6mph @ 15:46:29 (60s)	76.3mph at 15:46:39 75.7mph @ 15:46:39 (0.1s) 74.4mph @ 15:46:44 (7/8) 73.9mph @ 15:46:44 (1s) 71.9mph @ 15:46:51 (3s) 63.7mph @ 15:47:03 (60s)	43.6mph at 15:46:05 44.2mph @ 15:46:05 (0.1s) 46.7mph @ 15:46:05 (7/8) 48.3mph @ 15:46:07 (1s) 49.7mph @ 15:46:07 (3s) 58.5mph @ 15:46:30 (60s)	75.7mph at 15:46:43 75.4mph @ 15:46:43 (0.1s) 74.5mph @ 15:46:44 (7/8) 73.3mph @ 15:46:44 (1s) 70.8mph @ 15:46:51 (3s) 63.1mph @ 15:47:03 (60s)	45.9mph at 15:46:07 45.9mph @ 15:46:05 (7/8) 47.4mph @ 15:46:06 (1s) 47.7mph @ 15:46:07 (3s) 49.9mph @ 15:46:07 (60s) 58.2mph @ 15:46:30 (60s)	5154 / 63.5mph	17234 / 63.7mph	36059 / 63.1mph

						61.9mph @ 15:47:04 (120s)	59.3mph @ 15:46:04 (120s)		62.0mph @ 15:47:03 (120s)	59.1mph @ 15:46:04 (120s)		61.5mph @ 15:47:03 (120s)	58.4mph @ 15:46:04 (120s)	
2022-01-29 10:46:12 AM EST						71.5mph at 15:45:11	46.6mph at 15:45:32		72.7mph at 15:45:11	38.1mph at 15:45:04		72.3mph at 15:45:11	45.5mph at 15:45:32	
2022-01-29 10:45:04 AM EST to 2022-01-29 10:46:04 AM EST (60s)	986.82mb	4.71V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (25°)	71.2mph @ 15:45:10 (0.1s) 71.0mph @ 15:45:11 (7/2-s) 70.1mph @ 15:45:11 (1s) 67.7mph @ 15:45:11 (3s) 62.0mph @ 15:45:29 (60s) 59.4mph @ 15:46:03 (120s)	46.9mph @ 15:45:32 (0.1s) 47.6mph @ 15:45:33 (7/2-s) 48.9mph @ 15:45:33 (1s) 50.0mph @ 15:45:33 (3s) 58.4mph @ 15:45:04 (60s) 56.5mph @ 15:45:04 (120s)	4890 / 60.3mph	72.6mph @ 15:45:11 (0.1s) 72.0mph @ 15:45:11 (7/2-s) 71.3mph @ 15:45:11 (1s) 68.2mph @ 15:45:11 (3s) 62.0mph @ 15:45:29 (60s) 59.1mph @ 15:46:03 (120s)	44.3mph @ 15:45:32 (0.1s) 44.3mph @ 15:45:33 (7/2-s) 46.5mph @ 15:45:33 (1s) 48.2mph @ 15:45:33 (3s) 57.9mph @ 15:45:04 (60s) 56.4mph @ 15:45:04 (120s)	16302 / 60.3mph	71.9mph @ 15:45:11 (0.1s) 70.9mph @ 15:45:11 (7/2-s) 69.8mph @ 15:45:11 (1s) 66.9mph @ 15:45:11 (3s) 61.1mph @ 15:45:29 (60s) 58.4mph @ 15:46:03 (120s)	45.5mph @ 15:45:32 (0.1s) 46.5mph @ 15:45:33 (7/2-s) 47.1mph @ 15:45:32 (1s) 48.6mph @ 15:45:33 (3s) 57.0mph @ 15:45:04 (60s) 55.7mph @ 15:45:04 (120s)	34161 / 59.8mph
2022-01-29 10:45:13 AM EST						76.2mph at 15:44:32	39.4mph at 15:44:08		78.6mph at 15:44:32	31.6mph at 15:44:04		77.4mph at 15:44:32	36.7mph at 15:44:08	
2022-01-29 10:44:04 AM EST to 2022-01-29 10:45:04 AM EST (60s)	986.71mb	4.72V	30.3°F 101%	41.0°F	NNE (19°)	76.0mph @ 15:44:32 (0.1s) 75.6mph @ 15:44:32 (7/2-s) 74.9mph @ 15:44:33 (1s) 71.3mph @ 15:44:35 (3s) 58.4mph @ 15:45:03 (60s) 57.3mph @ 15:44:50 (120s)	39.5mph @ 15:44:08 (0.1s) 40.5mph @ 15:44:08 (7/2-s) 41.8mph @ 15:44:08 (1s) 43.9mph @ 15:44:10 (3s) 53.1mph @ 15:44:13 (60s) 56.0mph @ 15:44:18 (120s)	4737 / 58.5mph	78.4mph @ 15:44:32 (0.1s) 77.5mph @ 15:44:32 (7/2-s) 76.1mph @ 15:44:33 (1s) 72.2mph @ 15:44:35 (3s) 58.0mph @ 15:45:03 (60s) 57.3mph @ 15:44:50 (120s)	38.8mph @ 15:44:08 (0.1s) 38.4mph @ 15:44:08 (7/2-s) 39.7mph @ 15:44:08 (1s) 42.8mph @ 15:44:08 (3s) 53.0mph @ 15:44:19 (60s) 55.9mph @ 15:44:19 (120s)	15680 / 58.0mph	76.8mph @ 15:44:32 (0.1s) 75.3mph @ 15:44:32 (7/2-s) 74.2mph @ 15:44:33 (1s) 71.1mph @ 15:44:35 (3s) 57.0mph @ 15:45:03 (60s) 56.6mph @ 15:44:50 (120s)	38.8mph @ 15:44:08 (0.1s) 40.1mph @ 15:44:08 (7/2-s) 42.4mph @ 15:44:10 (3s) 52.7mph @ 15:44:18 (60s) 55.5mph @ 15:44:21 (120s)	32566 / 57.1mph
2022-01-29 10:44:12 AM EST						64.3mph at 15:43:10	45.9mph at 15:44:03		66.2mph at 15:43:09	34.1mph at 15:43:04		65.1mph at 15:43:31	45.3mph at 15:43:15	
2022-01-29 10:43:04 AM EST to 2022-01-29 10:44:04 AM EST (60s)	987.42mb	4.72V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (28°)	64.1mph @ 15:43:10 (0.1s) 63.4mph @ 15:43:35 (7/2-s) 62.7mph @ 15:43:35 (1s) 63.8mph @ 15:43:04 (3s) 59.2mph @ 15:43:12 (60s) 57.9mph @ 15:43:34 (120s)	47.0mph @ 15:44:03 (7/2-s) 47.6mph @ 15:43:28 (1s) 48.6mph @ 15:43:47 (3s) 54.7mph @ 15:44:03 (60s) 56.5mph @ 15:44:03 (120s)	4426 / 54.7mph	65.9mph @ 15:43:10 (0.1s) 64.4mph @ 15:43:10 (7/2-s) 63.2mph @ 15:43:35 (1s) 63.7mph @ 15:43:04 (3s) 59.1mph @ 15:43:12 (60s) 58.1mph @ 15:43:34 (120s)	46.0mph @ 15:44:03 (7/2-s) 46.6mph @ 15:44:03 (1s) 48.3mph @ 15:43:47 (3s) 54.7mph @ 15:44:03 (60s) 56.5mph @ 15:44:03 (120s)	14816 / 54.8mph	64.8mph @ 15:43:50 (0.1s) 64.1mph @ 15:43:50 (7/2-s) 63.4mph @ 15:43:35 (1s) 63.5mph @ 15:43:04 (3s) 58.6mph @ 15:43:12 (60s) 57.5mph @ 15:43:34 (120s)	45.5mph @ 15:43:15 (0.1s) 46.5mph @ 15:43:23 (7/2-s) 47.3mph @ 15:43:23 (1s) 47.9mph @ 15:43:47 (3s) 54.5mph @ 15:44:03 (60s) 56.1mph @ 15:44:03 (120s)	31134 / 54.6mph
2022-01-29 10:43:13 AM EST						69.1mph at 15:42:57	48.1mph at 15:42:10		70.8mph at 15:42:57	32.8mph at 15:42:04		70.2mph at 15:42:57	44.1mph at 15:42:10	
2022-01-29 10:42:04 AM EST to 2022-01-29 10:43:04 AM EST (60s)	986.90mb	4.70V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (30°)	68.8mph @ 15:42:57 (0.1s) 68.3mph @ 15:42:58 (7/2-s) 68.1mph @ 15:42:58 (1s) 66.5mph @ 15:43:00 (3s) 58.3mph @ 15:43:03 (60s) 57.2mph @ 15:43:03 (120s)	48.3mph @ 15:42:10 (0.1s) 49.0mph @ 15:42:10 (7/2-s) 49.5mph @ 15:42:10 (1s) 50.1mph @ 15:42:12 (3s) 55.7mph @ 15:42:12 (60s) 56.2mph @ 15:42:14 (120s)	4722 / 58.3mph	70.6mph @ 15:42:57 (0.1s) 69.9mph @ 15:42:58 (7/2-s) 69.4mph @ 15:42:58 (1s) 67.4mph @ 15:43:00 (3s) 58.3mph @ 15:42:34 (60s) 57.2mph @ 15:43:02 (120s)	47.9mph @ 15:42:39 (7/2-s) 49.0mph @ 15:42:39 (1s) 49.9mph @ 15:42:12 (3s) 55.7mph @ 15:42:06 (60s) 56.1mph @ 15:42:14 (120s)	15764 / 58.3mph	70.0mph @ 15:42:57 (0.1s) 68.9mph @ 15:42:58 (7/2-s) 68.4mph @ 15:42:58 (1s) 66.4mph @ 15:43:00 (3s) 57.7mph @ 15:42:34 (60s) 56.7mph @ 15:43:03 (120s)	44.2mph @ 15:42:10 (0.1s) 45.9mph @ 15:42:11 (7/2-s) 47.0mph @ 15:42:11 (1s) 48.6mph @ 15:42:12 (3s) 55.4mph @ 15:42:05 (60s) 55.5mph @ 15:42:14 (120s)	32947 / 57.7mph
2022-01-29 10:42:13 AM EST						69.7mph at 15:41:42	41.0mph at 15:41:07		71.6mph at 15:41:42	30.4mph at 15:41:07		70.8mph at 15:41:36	34.5mph at 15:41:07	
2022-01-29 10:41:04 AM EST to 2022-01-29 10:42:04 AM EST (60s)	987.48mb	4.70V	30.3°F 101%	40.9°F	NNE (32°)	69.4mph @ 15:41:42 (0.1s) 68.8mph @ 15:41:42 (7/2-s) 68.0mph @ 15:41:42 (1s) 66.2mph @ 15:41:37 (3s) 57.7mph @ 15:41:05 (60s) 57.5mph @ 15:41:04 (120s)	41.1mph @ 15:41:07 (0.1s) 41.8mph @ 15:41:07 (7/2-s) 43.7mph @ 15:41:07 (1s) 46.9mph @ 15:41:31 (3s) 54.7mph @ 15:41:33 (60s) 55.8mph @ 15:41:31 (120s)	4539 / 56.1mph	71.0mph @ 15:41:42 (0.1s) 69.8mph @ 15:41:42 (7/2-s) 68.5mph @ 15:41:42 (1s) 66.4mph @ 15:41:44 (3s) 57.3mph @ 15:41:05 (60s) 57.0mph @ 15:41:04 (120s)	33.1mph @ 15:41:07 (7/2-s) 35.9mph @ 15:41:07 (1s) 45.8mph @ 15:41:09 (3s) 54.3mph @ 15:41:33 (60s) 55.2mph @ 15:41:30 (120s)	15137 / 56.0mph	68.6mph @ 15:41:42 (7/2-s) 67.8mph @ 15:41:42 (1s) 66.0mph @ 15:41:37 (3s) 56.5mph @ 15:41:05 (60s) 56.3mph @ 15:41:04 (120s)	36.6mph @ 15:41:07 (0.1s) 38.9mph @ 15:41:07 (7/2-s) 46.2mph @ 15:41:09 (3s) 53.9mph @ 15:41:33 (60s) 54.7mph @ 15:41:31 (120s)	31808 / 55.7mph





2022-01-29 10:35:13 AM EST	987.35mb	4.71V	30.4°F 101%	41.0°F	NNE (21°)	75.6mph at 15:34:41 75.3mph @ 15:34:41 (0.1s) 74.5mph @ 15:34:41 (7/8) 73.9mph @ 15:34:41 (1s) 72.9mph @ 15:34:41 (3s) 63.4mph @ 15:34:54 (60s) 61.2mph @ 15:34:54 (120s)	48.6mph at 15:34:02 49.0mph @ 15:34:02 (0.1s) 49.3mph @ 15:34:03 (7/8) 50.2mph @ 15:34:03 (1s) 52.5mph @ 15:34:03 (3s) 59.1mph @ 15:33:56 (60s) 59.3mph @ 15:34:10 (120s)	5134 / 63.2mph	77.7mph at 15:34:39 77.1mph @ 15:34:39 (0.1s) 75.2mph @ 15:34:41 (7/8) 73.8mph @ 15:34:41 (1s) 73.1mph @ 15:34:41 (3s) 69.2mph @ 15:34:54 (60s) 61.1mph @ 15:34:53 (120s)	42.0mph at 15:34:02 42.1mph @ 15:34:02 (0.1s) 44.3mph @ 15:34:03 (7/8) 46.9mph @ 15:34:03 (1s) 50.8mph @ 15:34:03 (3s) 59.1mph @ 15:33:56 (60s) 59.3mph @ 15:34:12 (120s)	17046 / 63.0mph	76.4mph at 15:34:39 75.7mph @ 15:34:39 (0.1s) 74.0mph @ 15:34:39 (7/8) 73.2mph @ 15:34:39 (1s) 72.4mph @ 15:34:41 (3s) 62.3mph @ 15:34:54 (60s) 60.3mph @ 15:34:54 (120s)	42.3mph at 15:34:03 42.4mph @ 15:34:03 (0.1s) 44.1mph @ 15:34:03 (7/8) 47.3mph @ 15:34:03 (1s) 49.7mph @ 15:34:03 (3s) 58.5mph @ 15:33:56 (60s) 58.7mph @ 15:34:12 (120s)	35469 / 62.1mph	
2022-01-29 10:34:12 AM EST						2022-01-29 10:32:56 AM EST to 2022-01-29 10:33:56 AM EST (60s)	987.01mb	4.72V	30.3°F 101%	41.0°F	NNE (24°)	71.6mph at 15:33:55 71.5mph @ 15:33:55 (0.1s) 69.5mph @ 15:33:55 (7/8) 67.0mph @ 15:33:55 (1s) 65.4mph @ 15:33:21 (3s) 59.9mph @ 15:32:56 (60s) 60.6mph @ 15:32:56 (120s)	43.8mph at 15:32:59 44.0mph @ 15:32:59 (0.1s) 44.7mph @ 15:32:59 (7/8) 45.8mph @ 15:32:59 (1s) 49.7mph @ 15:32:59 (3s) 58.0mph @ 15:33:35 (60s) 59.4mph @ 15:33:55 (120s)	4792 / 59.1mph	76.7mph at 15:33:55 75.9mph @ 15:33:55 (0.1s) 72.1mph @ 15:33:55 (7/8) 68.9mph @ 15:33:55 (1s) 65.9mph @ 15:33:21 (3s) 59.7mph @ 15:32:56 (60s) 60.4mph @ 15:32:56 (120s)
2022-01-29 10:33:12 AM EST	988.01mb	4.71V	30.4°F 101%	41.0°F	NNE (24°)	71.4mph at 15:32:28 71.3mph @ 15:32:28 (0.1s) 70.8mph @ 15:32:28 (7/8) 70.2mph @ 15:32:29 (1s) 69.6mph @ 15:32:30 (3s) 61.7mph @ 15:32:32 (60s) 62.8mph @ 15:32:09 (120s)	45.1mph at 15:32:46 45.3mph @ 15:32:46 (0.1s) 45.8mph @ 15:32:46 (7/8) 46.5mph @ 15:32:46 (1s) 49.0mph @ 15:32:46 (3s) 59.8mph @ 15:32:55 (60s) 60.6mph @ 15:32:55 (120s)	4856 / 59.9mph	72.3mph at 15:32:28 72.0mph @ 15:32:28 (0.1s) 71.0mph @ 15:32:28 (7/8) 70.1mph @ 15:32:26 (1s) 69.2mph @ 15:32:29 (3s) 61.7mph @ 15:32:32 (60s) 62.5mph @ 15:32:09 (120s)	38.9mph at 15:31:56 42.0mph @ 15:32:46 (0.1s) 43.1mph @ 15:32:46 (7/8) 44.7mph @ 15:32:46 (1s) 48.3mph @ 15:32:46 (3s) 59.7mph @ 15:32:55 (60s) 60.4mph @ 15:32:55 (120s)	16164 / 59.8mph	71.8mph at 15:32:28 71.4mph @ 15:32:28 (0.1s) 70.7mph @ 15:32:29 (7/8) 69.7mph @ 15:32:26 (1s) 69.0mph @ 15:32:29 (3s) 61.2mph @ 15:32:33 (60s) 61.6mph @ 15:32:10 (120s)	42.6mph at 15:32:46 42.7mph @ 15:32:46 (0.1s) 43.7mph @ 15:32:46 (7/8) 45.0mph @ 15:32:46 (1s) 47.8mph @ 15:32:46 (3s) 59.1mph @ 15:32:55 (60s) 59.9mph @ 15:32:55 (120s)	33808 / 59.2mph	
2022-01-29 10:32:12 AM EST						2022-01-29 10:30:56 AM EST to 2022-01-29 10:31:56 AM EST (60s)	987.73mb	4.69V	30.4°F 101%	41.0°F	NNE (22°)	74.0mph at 15:30:56 73.6mph @ 15:30:56 (0.1s) 73.4mph @ 15:30:56 (7/8) 72.5mph @ 15:30:56 (1s) 69.2mph @ 15:30:58 (3s) 64.9mph @ 15:31:08 (60s) 62.0mph @ 15:31:55 (120s)	49.7mph at 15:31:09 50.0mph @ 15:31:09 (0.1s) 51.3mph @ 15:31:09 (7/8) 52.6mph @ 15:31:09 (1s) 55.2mph @ 15:31:10 (3s) 61.4mph @ 15:31:55 (60s) 60.4mph @ 15:30:56 (120s)	4984 / 61.4mph	75.1mph at 15:30:56 75.1mph @ 15:30:56 (NoQC) 74.7mph @ 15:30:56 (0.1s) 74.5mph @ 15:30:56 (7/8) 73.3mph @ 15:30:57 (1s) 69.6mph @ 15:30:57 (3s) 64.6mph @ 15:31:08 (60s) 61.6mph @ 15:31:55 (120s)
2022-01-29 10:31:12 AM EST	986.52mb	4.70V	30.4°F 101%	41.0°F	NNE (17°)	79.1mph at 15:30:13 78.6mph @ 15:30:13 (0.1s) 77.3mph @ 15:30:13 (7/8) 76.8mph @ 15:30:13 (1s) 74.0mph @ 15:30:14 (3s) 62.6mph @ 15:30:55 (60s) 60.4mph @ 15:30:55 (120s)	42.0mph at 15:30:05 42.2mph @ 15:30:05 (0.1s) 43.3mph @ 15:30:05 (7/8) 44.4mph @ 15:30:05 (1s) 48.0mph @ 15:31:04 (3s) 57.1mph @ 15:30:08 (60s) 57.8mph @ 15:30:09 (120s)	5083 / 62.6mph	79.5mph at 15:30:13 78.7mph @ 15:30:13 (0.1s) 77.4mph @ 15:30:12 (7/8) 77.0mph @ 15:30:13 (1s) 74.4mph @ 15:30:14 (3s) 62.1mph @ 15:30:55 (60s) 60.1mph @ 15:30:53 (120s)	33.5mph at 15:30:05 34.1mph @ 15:30:05 (0.1s) 37.5mph @ 15:30:05 (7/8) 38.1mph @ 15:30:05 (1s) 46.1mph @ 15:30:07 (3s) 56.6mph @ 15:30:09 (60s) 57.5mph @ 15:30:09 (120s)	16811 / 62.2mph	77.6mph at 15:30:12 77.3mph @ 15:30:12 (0.1s) 75.8mph @ 15:30:12 (7/8) 75.1mph @ 15:30:13 (1s) 72.6mph @ 15:30:14 (3s) 60.8mph @ 15:30:55 (60s) 59.1mph @ 15:30:53 (120s)	33.6mph at 15:30:05 38.0mph @ 15:30:05 (7/8) 38.6mph @ 15:30:05 (1s) 45.7mph @ 15:30:07 (3s) 56.0mph @ 15:30:09 (60s) 56.9mph @ 15:30:09 (120s)	34757 / 60.9mph	
2022-01-29 10:30:12 AM EST						2022-01-29 10:28:56 AM EST to 2022-01-29 10:29:56 AM EST (60s)	986.87mb	4.69V	30.4°F 101%	41.1°F	NNE (22°)	73.7mph at 15:29:34 73.2mph @ 15:29:34 (0.1s) 72.3mph @ 15:29:34 (7/8) 71.6mph @ 15:29:34 (1s) 68.6mph @ 15:29:35 (3s) 59.3mph @ 15:29:02 (60s)	45.0mph at 15:29:45 45.3mph @ 15:29:45 (0.1s) 47.2mph @ 15:29:45 (7/8) 49.2mph @ 15:29:45 (1s) 52.7mph @ 15:29:20 (3s) 56.8mph @ 15:29:30 (60s)	4714 / 58.2mph	75.3mph at 15:29:34 74.8mph @ 15:29:34 (0.1s) 74.1mph @ 15:29:34 (7/8) 72.9mph @ 15:29:34 (1s) 69.2mph @ 15:29:34 (3s) 59.1mph @ 15:29:02 (60s)

						58.3mph @ 15:29:55 (120s)	56.0mph @ 15:28:56 (120s)		58.1mph @ 15:29:55 (120s)	55.5mph @ 15:28:56 (120s)		57.5mph @ 15:29:55 (120s)		
2022-01-29 10:29:12 AM EST	987.43mb	4.72V	30.4°F 101%	41.1°F	NNE (21°)	67.9mph at 15:28:02 67.5mph @ 15:28:02 (0.1s) 66.9mph @ 15:28:53 (7s) 66.6mph @ 15:28:17 (1s) 65.1mph @ 15:28:55 (3s) 58.5mph @ 15:28:55 (60s) 57.1mph @ 15:28:24 (120s)	45.2mph at 15:27:59 45.6mph @ 15:27:59 (0.1s) 47.0mph @ 15:28:00 (7s) 48.1mph @ 15:27:56 (1s) 50.4mph @ 15:28:01 (3s) 53.3mph @ 15:28:02 (60s) 55.8mph @ 15:28:51 (120s)	4741 / 58.5mph	69.9mph at 15:28:55 69.3mph @ 15:28:02 (0.1s) 68.1mph @ 15:28:02 (7s) 66.5mph @ 15:28:17 (1s) 64.7mph @ 15:28:55 (3s) 58.3mph @ 15:28:55 (60s) 56.7mph @ 15:28:23 (120s)	40.5mph at 15:27:56 44.3mph @ 15:27:59 (0.1s) 46.8mph @ 15:28:27 (7s) 46.2mph @ 15:27:56 (1s) 50.0mph @ 15:27:56 (3s) 52.6mph @ 15:28:02 (60s) 55.3mph @ 15:28:51 (120s)	15772 / 58.4mph	69.2mph at 15:28:02 68.9mph @ 15:28:02 (0.1s) 67.1mph @ 15:28:02 (7s) 66.4mph @ 15:28:17 (1s) 64.5mph @ 15:28:55 (3s) 57.7mph @ 15:28:55 (60s) 55.9mph @ 15:28:23 (120s)	41.7mph at 15:28:27 44.3mph @ 15:28:27 (7s) 43.9mph @ 15:27:56 (1s) 49.0mph @ 15:28:01 (3s) 51.8mph @ 15:28:02 (60s) 54.5mph @ 15:28:51 (120s)	32931 / 57.7mph
2022-01-29 10:28:13 AM EST	987.88mb	4.72V	30.4°F 101%	41.1°F	NNE (20°)	67.9mph at 15:27:27 67.6mph @ 15:27:27 (0.1s) 66.7mph @ 15:27:27 (7s) 65.4mph @ 15:27:27 (1s) 63.0mph @ 15:27:29 (3s) 58.6mph @ 15:28:56 (60s) 59.7mph @ 15:28:56 (120s)	40.8mph at 15:27:17 41.0mph @ 15:27:17 (0.1s) 41.6mph @ 15:27:18 (7s) 42.7mph @ 15:27:18 (1s) 46.0mph @ 15:27:08 (3s) 53.5mph @ 15:27:55 (60s) 56.1mph @ 15:27:55 (120s)	4327 / 53.6mph	69.0mph at 15:27:27 68.4mph @ 15:27:27 (0.1s) 66.6mph @ 15:27:27 (7s) 64.5mph @ 15:27:27 (1s) 62.0mph @ 15:27:28 (3s) 58.4mph @ 15:28:56 (60s) 59.6mph @ 15:28:56 (120s)	36.1mph at 15:27:17 36.5mph @ 15:27:17 (0.1s) 38.4mph @ 15:27:17 (7s) 40.9mph @ 15:27:18 (1s) 44.4mph @ 15:27:08 (3s) 52.7mph @ 15:27:55 (60s) 55.6mph @ 15:27:55 (120s)	14251 / 52.8mph	67.4mph at 15:27:27 67.2mph @ 15:27:27 (0.1s) 65.2mph @ 15:27:27 (7s) 63.3mph @ 15:27:27 (1s) 60.9mph @ 15:27:29 (3s) 57.6mph @ 15:28:56 (60s) 58.7mph @ 15:28:56 (120s)	37.7mph at 15:27:55 40.0mph @ 15:27:55 (7s) 42.4mph @ 15:27:18 (1s) 44.2mph @ 15:27:08 (3s) 51.9mph @ 15:27:55 (60s) 54.8mph @ 15:27:55 (120s)	29668 / 52.0mph
2022-01-29 10:27:13 AM EST	988.22mb	4.72V	30.4°F 101%	41.1°F	NNE (23°)	73.0mph at 15:26:37 72.7mph @ 15:26:37 (0.1s) 71.7mph @ 15:26:37 (7s) 70.9mph @ 15:26:37 (1s) 70.0mph @ 15:26:39 (3s) 61.2mph @ 15:26:10 (60s) 62.0mph @ 15:25:56 (120s)	39.7mph at 15:26:20 40.0mph @ 15:26:20 (0.1s) 41.0mph @ 15:26:20 (7s) 41.6mph @ 15:26:20 (1s) 45.4mph @ 15:26:22 (3s) 57.6mph @ 15:26:32 (60s) 59.6mph @ 15:26:53 (120s)	4751 / 58.6mph	74.9mph at 15:26:37 74.5mph @ 15:26:37 (0.1s) 73.1mph @ 15:26:37 (7s) 71.6mph @ 15:26:37 (1s) 70.4mph @ 15:26:38 (3s) 61.2mph @ 15:26:10 (60s) 61.9mph @ 15:25:56 (120s)	35.9mph at 15:26:20 36.3mph @ 15:26:20 (0.1s) 38.1mph @ 15:26:20 (7s) 38.6mph @ 15:26:20 (1s) 43.4mph @ 15:26:22 (3s) 57.4mph @ 15:26:32 (60s) 59.5mph @ 15:26:53 (120s)	15808 / 58.5mph	72.9mph at 15:26:37 72.6mph @ 15:26:37 (0.1s) 70.9mph @ 15:26:38 (7s) 70.5mph @ 15:26:38 (1s) 69.3mph @ 15:26:38 (3s) 60.1mph @ 15:26:10 (60s) 61.0mph @ 15:25:56 (120s)	35.3mph at 15:26:21 37.4mph @ 15:26:20 (7s) 38.8mph @ 15:26:20 (1s) 41.9mph @ 15:26:22 (3s) 56.5mph @ 15:26:32 (60s) 58.7mph @ 15:26:53 (120s)	32893 / 57.6mph
2022-01-29 10:26:12 AM EST	987.53mb	4.70V	30.4°F 101%	41.2°F	NNE (23°)	74.9mph at 15:25:24 74.3mph @ 15:25:24 (0.1s) 73.6mph @ 15:25:25 (7s) 73.3mph @ 15:25:25 (1s) 71.4mph @ 15:25:25 (3s) 63.2mph @ 15:25:00 (60s) 62.1mph @ 15:25:34 (120s)	46.8mph at 15:25:06 46.9mph @ 15:25:06 (0.1s) 47.9mph @ 15:25:07 (7s) 49.3mph @ 15:25:07 (1s) 50.5mph @ 15:25:07 (3s) 60.5mph @ 15:25:43 (60s) 60.4mph @ 15:25:12 (120s)	4932 / 60.8mph	77.6mph at 15:25:24 77.1mph @ 15:25:24 (0.1s) 75.3mph @ 15:25:25 (7s) 74.8mph @ 15:25:25 (1s) 72.6mph @ 15:25:25 (3s) 63.1mph @ 15:25:02 (60s) 62.0mph @ 15:25:33 (120s)	41.2mph at 15:25:06 41.7mph @ 15:25:06 (0.1s) 44.1mph @ 15:25:07 (7s) 47.4mph @ 15:25:07 (1s) 49.6mph @ 15:25:07 (3s) 60.4mph @ 15:25:42 (60s) 60.2mph @ 15:25:11 (120s)	16441 / 60.8mph	77.2mph at 15:25:24 76.5mph @ 15:25:24 (0.1s) 73.7mph @ 15:25:24 (7s) 73.5mph @ 15:25:25 (1s) 71.0mph @ 15:25:25 (3s) 62.3mph @ 15:25:02 (60s) 61.1mph @ 15:25:33 (120s)	43.9mph at 15:25:06 43.9mph @ 15:25:07 (0.1s) 45.7mph @ 15:25:07 (7s) 47.4mph @ 15:25:07 (1s) 49.6mph @ 15:25:07 (3s) 59.5mph @ 15:25:42 (60s) 59.3mph @ 15:25:12 (120s)	34194 / 59.9mph
2022-01-29 10:25:13 AM EST	987.81mb	4.73V	30.4°F 101%	41.2°F	NNE (22°)	78.6mph at 15:24:31 77.9mph @ 15:24:31 (0.1s) 76.7mph @ 15:24:22 (7s) 75.6mph @ 15:24:30 (1s) 75.1mph @ 15:24:32 (3s) 63.3mph @ 15:24:53 (60s) 61.9mph @ 15:24:52 (120s)	48.3mph at 15:24:08 48.4mph @ 15:24:08 (0.1s) 49.4mph @ 15:24:08 (7s) 50.8mph @ 15:24:09 (1s) 54.2mph @ 15:24:10 (3s) 58.3mph @ 15:24:12 (60s) 60.4mph @ 15:23:57 (120s)	5131 / 63.2mph	81.6mph at 15:24:31 80.2mph @ 15:24:31 (0.1s) 78.3mph @ 15:24:30 (7s) 76.9mph @ 15:24:30 (1s) 75.6mph @ 15:24:32 (3s) 63.3mph @ 15:24:53 (60s) 61.7mph @ 15:24:52 (120s)	44.8mph at 15:24:08 45.3mph @ 15:24:08 (0.1s) 48.1mph @ 15:24:08 (7s) 50.0mph @ 15:24:08 (1s) 54.4mph @ 15:24:09 (3s) 58.0mph @ 15:24:12 (60s) 60.2mph @ 15:24:09 (120s)	17050 / 63.1mph	79.7mph at 15:24:21 79.1mph @ 15:24:21 (0.1s) 77.5mph @ 15:24:22 (7s) 75.8mph @ 15:24:30 (1s) 74.3mph @ 15:24:32 (3s) 62.3mph @ 15:24:52 (60s) 60.8mph @ 15:24:52 (120s)	44.9mph at 15:24:27 45.2mph @ 15:24:08 (0.1s) 48.3mph @ 15:24:08 (7s) 49.9mph @ 15:24:08 (1s) 53.4mph @ 15:24:10 (3s) 57.0mph @ 15:24:12 (60s) 59.6mph @ 15:24:11 (120s)	35481 / 62.1mph
2022-01-29 10:24:12 AM EST	987.95mb	4.70V	30.5°F 101%	41.3°F	NNE (20°)	76.4mph at 15:23:04 76.2mph @ 15:23:05 (0.1s) 75.6mph @ 15:23:05 (7s) 75.0mph @ 15:23:05 (1s) 72.9mph @ 15:23:06 (3s) 62.6mph @ 15:23:13 (60s)	45.0mph at 15:23:51 45.3mph @ 15:23:51 (0.1s) 46.3mph @ 15:23:52 (7s) 47.9mph @ 15:23:52 (1s) 51.9mph @ 15:23:52 (3s) 60.1mph @ 15:23:55 (60s)	4879 / 60.2mph	77.8mph at 15:23:04 77.2mph @ 15:23:04 (0.1s) 76.1mph @ 15:23:04 (7s) 75.8mph @ 15:23:05 (1s) 73.4mph @ 15:23:06 (3s) 62.7mph @ 15:23:13 (60s)	42.4mph at 15:23:51 43.1mph @ 15:23:51 (0.1s) 45.3mph @ 15:23:50 (7s) 47.7mph @ 15:23:52 (1s) 50.5mph @ 15:23:52 (3s) 59.7mph @ 15:23:55 (60s)	16185 / 59.9mph	77.0mph at 15:23:05 76.7mph @ 15:23:05 (0.1s) 75.6mph @ 15:23:05 (7s) 74.6mph @ 15:23:05 (1s) 72.1mph @ 15:23:06 (3s) 62.2mph @ 15:23:12 (60s)	42.6mph at 15:23:51 42.8mph @ 15:23:51 (0.1s) 45.3mph @ 15:23:52 (7s) 47.8mph @ 15:23:52 (1s) 51.4mph @ 15:23:52 (3s) 58.9mph @ 15:23:55 (60s)	33708 / 59.0mph

2022-01-29 10:23:13 AM EST	986.71mb	4.69V	30.6°F 101%	41.3°F	NNE (27°)	60.6mph @ 15:23:49 (120s) 74.1mph at 15:22:28 73.8mph @ 15:22:28 (0.1s) 72.9mph @ 15:22:28 (7-s) 72.3mph @ 15:22:28 (1s) 69.2mph @ 15:22:29 (3s) 60.6mph @ 15:22:55 (60s) 60.0mph @ 15:21:56 (120s)	59.2mph @ 15:22:56 (120s) 47.5mph at 15:21:59 47.7mph @ 15:21:59 (0.1s) 48.2mph @ 15:21:59 (7-s) 48.6mph @ 15:22:00 (1s) 52.1mph @ 15:22:00 (3s) 57.2mph @ 15:22:17 (60s) 58.8mph @ 15:22:06 (120s)	4919 / 60.7mph	60.5mph @ 15:23:49 (120s) 75.1mph at 15:22:27 74.7mph @ 15:22:28 (0.1s) 72.9mph @ 15:22:28 (7-s) 72.4mph @ 15:22:28 (1s) 69.7mph @ 15:22:30 (3s) 60.7mph @ 15:22:55 (60s) 59.7mph @ 15:21:56 (120s)	59.2mph @ 15:22:56 (120s) 34.8mph at 15:21:56 43.0mph @ 15:22:09 (0.1s) 47.7mph @ 15:22:10 (7-s) 48.3mph @ 15:22:00 (1s) 52.3mph @ 15:22:00 (3s) 57.3mph @ 15:22:17 (60s) 58.6mph @ 15:22:06 (120s)	16441 / 60.8mph	59.8mph @ 15:23:49 (120s) 73.7mph at 15:22:27 73.3mph @ 15:22:27 (0.1s) 72.0mph @ 15:22:28 (7-s) 71.7mph @ 15:22:28 (1s) 68.8mph @ 15:22:30 (3s) 60.2mph @ 15:22:55 (60s) 59.0mph @ 15:21:56 (120s)	58.7mph @ 15:22:56 (120s) 44.4mph at 15:22:09 44.5mph @ 15:22:09 (0.1s) 46.8mph @ 15:21:59 (7-s) 47.7mph @ 15:22:00 (1s) 51.8mph @ 15:22:00 (3s) 56.7mph @ 15:22:17 (60s) 57.9mph @ 15:22:06 (120s)	34413 / 60.3mph
2022-01-29 10:22:12 AM EST	987.79mb	4.70V	30.6°F 101%	41.3°F	NNE (23°)	73.3mph at 15:21:15 73.0mph @ 15:21:15 (0.1s) 72.5mph @ 15:21:15 (7-s) 71.6mph @ 15:21:16 (1s) 70.7mph @ 15:21:17 (3s) 62.2mph @ 15:20:56 (60s) 61.3mph @ 15:21:26 (120s)	45.2mph at 15:21:41 45.4mph @ 15:21:41 (0.1s) 46.3mph @ 15:21:22 (7-s) 47.0mph @ 15:21:22 (1s) 51.3mph @ 15:20:58 (3s) 57.6mph @ 15:21:53 (60s) 59.6mph @ 15:21:02 (120s)	4678 / 57.8mph	76.8mph at 15:21:15 75.7mph @ 15:21:15 (0.1s) 74.4mph @ 15:21:15 (7-s) 72.8mph @ 15:21:15 (1s) 71.5mph @ 15:21:17 (3s) 61.7mph @ 15:20:56 (60s) 60.9mph @ 15:21:26 (120s)	31.1mph at 15:20:56 42.5mph @ 15:21:22 (0.1s) 44.2mph @ 15:21:22 (7-s) 45.8mph @ 15:21:22 (1s) 50.5mph @ 15:20:58 (3s) 57.6mph @ 15:21:54 (60s) 59.1mph @ 15:21:02 (120s)	15611 / 57.8mph	73.3mph at 15:21:16 73.0mph @ 15:21:16 (0.1s) 72.6mph @ 15:21:16 (7-s) 71.6mph @ 15:21:17 (1s) 70.5mph @ 15:21:17 (3s) 60.9mph @ 15:20:56 (60s) 60.2mph @ 15:21:25 (120s)	43.2mph at 15:21:02 43.5mph @ 15:21:41 (0.1s) 44.8mph @ 15:21:41 (7-s) 47.2mph @ 15:21:41 (1s) 50.1mph @ 15:20:58 (3s) 57.0mph @ 15:21:54 (60s) 58.4mph @ 15:21:02 (120s)	32632 / 57.2mph
2022-01-29 10:21:12 AM EST	988.32mb	4.73V	30.6°F 101%	41.3°F	NNE (19°)	79.0mph at 15:20:02 78.7mph @ 15:20:02 (0.1s) 78.0mph @ 15:20:02 (7-s) 76.9mph @ 15:20:03 (1s) 75.1mph @ 15:20:03 (3s) 63.1mph @ 15:20:38 (60s) 60.0mph @ 15:20:53 (120s)	48.8mph at 15:20:11 49.0mph @ 15:20:11 (0.1s) 50.2mph @ 15:20:12 (7-s) 51.9mph @ 15:20:12 (1s) 53.5mph @ 15:20:13 (3s) 57.6mph @ 15:19:56 (60s) 56.3mph @ 15:19:56 (120s)	5051 / 62.3mph	80.0mph at 15:20:02 79.8mph @ 15:20:02 (0.1s) 78.6mph @ 15:20:02 (7-s) 77.6mph @ 15:20:03 (1s) 75.7mph @ 15:20:03 (3s) 62.6mph @ 15:20:37 (60s) 59.6mph @ 15:20:53 (120s)	44.4mph at 15:20:21 44.8mph @ 15:20:21 (0.1s) 48.1mph @ 15:20:12 (7-s) 50.4mph @ 15:20:12 (1s) 52.4mph @ 15:20:12 (3s) 57.2mph @ 15:19:56 (60s) 56.1mph @ 15:19:56 (120s)	16709 / 61.8mph	79.3mph at 15:20:02 78.9mph @ 15:20:02 (0.1s) 77.6mph @ 15:20:02 (7-s) 76.6mph @ 15:20:02 (1s) 75.0mph @ 15:20:03 (3s) 61.6mph @ 15:20:38 (60s) 58.8mph @ 15:20:53 (120s)	43.1mph at 15:20:21 43.2mph @ 15:20:21 (0.1s) 45.5mph @ 15:20:10 (7-s) 47.7mph @ 15:20:10 (1s) 50.5mph @ 15:20:12 (3s) 56.5mph @ 15:19:56 (60s) 55.6mph @ 15:19:56 (120s)	34792 / 60.9mph
2022-01-29 10:20:12 AM EST	987.71mb	4.70V	30.7°F 101%	41.3°F	NNE (18°)	74.1mph at 15:19:43 73.5mph @ 15:19:43 (0.1s) 72.9mph @ 15:19:43 (7-s) 72.8mph @ 15:19:43 (1s) 71.4mph @ 15:19:45 (3s) 58.0mph @ 15:19:49 (60s) 59.2mph @ 15:18:56 (120s)	43.3mph at 15:19:13 43.5mph @ 15:19:13 (0.1s) 43.7mph @ 15:19:13 (7-s) 44.2mph @ 15:19:14 (1s) 47.0mph @ 15:19:14 (3s) 54.8mph @ 15:19:05 (60s) 56.3mph @ 15:19:55 (120s)	4671 / 57.7mph	74.8mph at 15:19:43 74.4mph @ 15:19:43 (0.1s) 73.7mph @ 15:19:43 (7-s) 73.6mph @ 15:19:43 (1s) 71.9mph @ 15:19:44 (3s) 57.7mph @ 15:19:49 (60s) 59.2mph @ 15:18:56 (120s)	40.8mph at 15:19:13 41.4mph @ 15:19:13 (0.1s) 42.0mph @ 15:19:13 (7-s) 42.3mph @ 15:19:14 (1s) 45.9mph @ 15:19:14 (3s) 54.6mph @ 15:19:35 (60s) 56.1mph @ 15:19:55 (120s)	15487 / 57.3mph	74.5mph at 15:19:43 74.2mph @ 15:19:43 (0.1s) 72.8mph @ 15:19:43 (7-s) 72.6mph @ 15:19:43 (1s) 71.1mph @ 15:19:44 (3s) 57.0mph @ 15:19:49 (60s) 58.9mph @ 15:18:56 (120s)	41.3mph at 15:19:13 41.9mph @ 15:19:14 (7-s) 42.7mph @ 15:19:14 (1s) 46.0mph @ 15:19:14 (3s) 54.0mph @ 15:19:35 (60s) 55.6mph @ 15:19:55 (120s)	32312 / 56.6mph
2022-01-29 10:19:12 AM EST	987.51mb	4.71V	30.7°F 101%	41.4°F	NNE (28°)	69.8mph at 15:18:25 69.5mph @ 15:18:25 (0.1s) 69.1mph @ 15:18:25 (7-s) 67.1mph @ 15:18:26 (1s) 65.9mph @ 15:18:28 (3s) 63.3mph @ 15:17:56 (60s) 62.4mph @ 15:17:56 (120s)	41.8mph at 15:18:13 41.9mph @ 15:18:13 (0.1s) 42.7mph @ 15:18:13 (7-s) 43.7mph @ 15:18:14 (1s) 45.6mph @ 15:18:14 (3s) 55.0mph @ 15:18:55 (60s) 59.2mph @ 15:18:55 (120s)	4451 / 55.0mph	72.4mph at 15:18:25 72.1mph @ 15:18:25 (0.1s) 70.5mph @ 15:18:25 (7-s) 68.0mph @ 15:18:25 (1s) 66.2mph @ 15:18:27 (3s) 63.5mph @ 15:17:56 (60s) 62.4mph @ 15:17:56 (120s)	39.4mph at 15:18:13 39.6mph @ 15:18:13 (0.1s) 41.1mph @ 15:18:13 (7-s) 42.8mph @ 15:18:14 (1s) 45.1mph @ 15:18:16 (3s) 54.8mph @ 15:18:55 (60s) 59.2mph @ 15:18:55 (120s)	14845 / 54.9mph	71.7mph at 15:18:25 71.4mph @ 15:18:25 (0.1s) 70.1mph @ 15:18:25 (7-s) 67.9mph @ 15:18:25 (1s) 65.6mph @ 15:18:27 (3s) 63.1mph @ 15:17:56 (60s) 62.2mph @ 15:17:56 (120s)	39.8mph at 15:18:13 41.4mph @ 15:18:13 (7-s) 41.9mph @ 15:18:14 (1s) 44.9mph @ 15:18:16 (3s) 54.6mph @ 15:18:55 (60s) 58.9mph @ 15:18:55 (120s)	31226 / 54.7mph
2022-01-29 10:18:12 AM EST	987.53mb	4.70V	30.7°F 101%	41.4°F	NNE (28°)	76.0mph at 15:17:03 75.4mph @ 15:17:04 (0.1s) 74.5mph @ 15:17:04 (7-s) 73.8mph @ 15:17:04 (1s) 71.0mph @ 15:17:05 (3s) 63.7mph @ 15:17:48 (60s)	46.9mph at 15:17:24 47.1mph @ 15:17:24 (0.1s) 47.5mph @ 15:17:24 (7-s) 48.2mph @ 15:17:25 (1s) 50.2mph @ 15:17:25 (3s) 61.1mph @ 15:17:27 (60s)	5142 / 63.3mph	75.7mph at 15:17:03 75.1mph @ 15:17:04 (0.1s) 74.0mph @ 15:17:04 (7-s) 73.7mph @ 15:17:04 (1s) 71.4mph @ 15:17:10 (3s) 63.9mph @ 15:17:48 (60s)	38.0mph at 15:17:02 45.1mph @ 15:17:24 (0.1s) 45.9mph @ 15:17:24 (7-s) 47.2mph @ 15:17:25 (1s) 50.0mph @ 15:17:25 (3s) 61.0mph @ 15:17:27 (60s)	17187 / 63.6mph	77.0mph at 15:17:04 76.0mph @ 15:17:04 (0.1s) 73.9mph @ 15:17:04 (7-s) 72.8mph @ 15:17:04 (1s) 71.0mph @ 15:17:11 (3s) 63.5mph @ 15:17:47 (60s)	44.9mph at 15:17:24 45.2mph @ 15:17:24 (0.1s) 47.0mph @ 15:17:24 (7-s) 48.4mph @ 15:17:25 (1s) 50.1mph @ 15:17:25 (3s) 60.9mph @ 15:17:26 (60s)	36062 / 63.1mph

2022-01-29 10:17:13 AM EST	986.86mb	4.71V	30.7°F 101%	41.5°F	NNE (25°)	62.4mph @ 15:17:58 (120s) 76.1mph at 15:16:07 75.9mph @ 15:16:07 (0.1s) 75.3mph @ 15:16:07 (7/2-s) 74.6mph @ 15:16:08 (1s) 72.6mph @ 15:16:10 (3s) 61.6mph @ 15:16:57 (60s) 61.5mph @ 15:16:11 (120s)	59.8mph @ 15:17:02 (120s) 40.4mph at 15:16:15 40.6mph @ 15:16:15 (0.1s) 41.2mph @ 15:16:15 (7/2-s) 43.0mph @ 15:16:15 (1s) 48.1mph @ 15:16:17 (3s) 58.0mph @ 15:16:02 (60s) 59.6mph @ 15:16:37 (120s)	4993 / 61.6mph	62.4mph @ 15:17:57 (120s) 78.9mph at 15:16:07 78.2mph @ 15:16:07 (0.1s) 76.9mph @ 15:16:07 (7/2-s) 76.1mph @ 15:16:08 (1s) 73.7mph @ 15:16:10 (3s) 61.4mph @ 15:17:01 (60s) 61.2mph @ 15:16:11 (120s)	59.4mph @ 15:17:02 (120s) 29.2mph at 15:16:02 34.1mph @ 15:16:15 (0.1s) 35.4mph @ 15:16:15 (7/2-s) 38.2mph @ 15:16:15 (1s) 44.8mph @ 15:16:16 (3s) 57.3mph @ 15:16:02 (60s) 59.2mph @ 15:16:49 (120s)	62.2mph @ 15:17:57 (120s) 77.9mph at 15:16:07 77.5mph @ 15:16:07 (0.1s) 76.2mph @ 15:16:07 (7/2-s) 75.5mph @ 15:16:08 (1s) 73.5mph @ 15:16:10 (3s) 61.3mph @ 15:17:01 (60s) 60.5mph @ 15:16:11 (120s)	59.1mph @ 15:17:02 (120s) 36.2mph at 15:16:15 37.6mph @ 15:16:15 (7/2-s) 39.8mph @ 15:16:15 (1s) 45.6mph @ 15:16:17 (3s) 56.8mph @ 15:16:02 (60s) 58.8mph @ 15:16:37 (120s)	35022 / 61.3mph
2022-01-29 10:16:12 AM EST	987.19mb	4.68V	30.7°F 101%	41.5°F	NNE (19°)	69.4mph at 15:15:50 69.2mph @ 15:15:50 (0.1s) 68.5mph @ 15:15:58 (7/2-s) 67.8mph @ 15:15:58 (1s) 66.3mph @ 15:15:59 (3s) 64.3mph @ 15:15:05 (60s) 62.5mph @ 15:15:12 (120s)	43.2mph at 15:15:35 43.6mph @ 15:15:35 (0.1s) 44.4mph @ 15:15:36 (7/2-s) 46.2mph @ 15:15:36 (1s) 49.1mph @ 15:15:23 (3s) 57.8mph @ 15:15:57 (60s) 61.1mph @ 15:15:58 (120s)	4709 / 58.1mph	71.3mph at 15:15:56 70.7mph @ 15:15:56 (0.1s) 69.7mph @ 15:15:58 (7/2-s) 68.0mph @ 15:15:59 (1s) 66.6mph @ 15:15:58 (3s) 64.4mph @ 15:15:05 (60s) 62.4mph @ 15:15:12 (120s)	38.2mph at 15:15:22 38.6mph @ 15:15:21 (0.1s) 40.6mph @ 15:15:36 (7/2-s) 43.7mph @ 15:15:36 (1s) 46.4mph @ 15:15:23 (3s) 57.2mph @ 15:15:57 (60s) 60.7mph @ 15:15:58 (120s)	70.5mph at 15:15:58 69.9mph @ 15:15:58 (0.1s) 69.2mph @ 15:15:58 (7/2-s) 67.8mph @ 15:15:58 (1s) 65.7mph @ 15:15:58 (3s) 63.6mph @ 15:15:05 (60s) 61.9mph @ 15:15:02 (120s)	37.1mph at 15:15:35 39.4mph @ 15:15:36 (7/2-s) 42.5mph @ 15:15:36 (1s) 46.0mph @ 15:15:23 (3s) 56.7mph @ 15:15:57 (60s) 60.1mph @ 15:15:55 (120s)	32487 / 56.9mph
2022-01-29 10:15:32 AM EST	987.20mb	4.70V	30.8°F 101%	41.5°F	NNE (20°)	76.5mph at 15:14:07 76.3mph @ 15:14:07 (0.1s) 75.8mph @ 15:14:07 (7/2-s) 75.0mph @ 15:14:07 (1s) 71.5mph @ 15:14:08 (3s) 64.5mph @ 15:14:57 (60s) 62.6mph @ 15:15:01 (120s)	44.0mph at 15:14:40 44.2mph @ 15:14:40 (0.1s) 45.2mph @ 15:14:40 (7/2-s) 46.0mph @ 15:14:40 (1s) 49.4mph @ 15:14:41 (3s) 60.6mph @ 15:14:03 (60s) 57.9mph @ 15:14:02 (120s)	5222 / 64.3mph	77.3mph at 15:14:07 77.1mph @ 15:14:07 (0.1s) 76.4mph @ 15:14:07 (7/2-s) 75.6mph @ 15:14:07 (1s) 71.7mph @ 15:14:56 (3s) 64.4mph @ 15:14:57 (60s) 62.5mph @ 15:15:01 (120s)	41.4mph at 15:14:40 41.8mph @ 15:14:40 (0.1s) 44.7mph @ 15:14:40 (7/2-s) 45.9mph @ 15:14:40 (1s) 49.0mph @ 15:14:41 (3s) 60.4mph @ 15:14:05 (60s) 57.6mph @ 15:14:02 (120s)	77.5mph at 15:14:07 77.2mph @ 15:14:07 (0.1s) 76.8mph @ 15:14:07 (7/2-s) 76.0mph @ 15:14:07 (1s) 70.9mph @ 15:14:08 (3s) 63.7mph @ 15:14:57 (60s) 61.9mph @ 15:15:01 (120s)	41.4mph at 15:14:40 43.7mph @ 15:14:40 (7/2-s) 45.6mph @ 15:14:40 (1s) 49.2mph @ 15:14:41 (3s) 59.9mph @ 15:14:03 (60s) 57.2mph @ 15:14:02 (120s)	36310 / 63.6mph
2022-01-29 10:14:28 AM EST	987.39mb	4.71V	30.8°F 101%	41.5°F	NNE (18°)	76.6mph at 15:13:58 76.3mph @ 15:13:58 (0.1s) 75.4mph @ 15:13:58 (7/2-s) 73.9mph @ 15:13:58 (1s) 68.7mph @ 15:13:52 (3s) 61.0mph @ 15:14:00 (60s) 58.5mph @ 15:13:31 (120s)	45.0mph at 15:13:32 45.3mph @ 15:13:32 (0.1s) 46.6mph @ 15:13:32 (7/2-s) 48.1mph @ 15:13:42 (1s) 49.6mph @ 15:13:42 (3s) 55.0mph @ 15:13:02 (60s) 55.9mph @ 15:13:02 (120s)	4935 / 60.9mph	79.2mph at 15:13:58 78.8mph @ 15:13:58 (0.1s) 76.9mph @ 15:13:58 (7/2-s) 74.6mph @ 15:13:58 (1s) 69.6mph @ 15:13:52 (3s) 60.8mph @ 15:14:00 (60s) 58.2mph @ 15:13:31 (120s)	38.0mph at 15:13:31 38.1mph @ 15:13:32 (0.1s) 40.3mph @ 15:13:32 (7/2-s) 45.7mph @ 15:13:32 (1s) 48.5mph @ 15:13:42 (3s) 54.6mph @ 15:13:02 (60s) 55.6mph @ 15:13:02 (120s)	78.3mph at 15:13:58 78.0mph @ 15:13:58 (0.1s) 75.7mph @ 15:13:58 (7/2-s) 73.5mph @ 15:13:58 (1s) 68.8mph @ 15:13:52 (3s) 60.4mph @ 15:14:00 (60s) 57.8mph @ 15:13:31 (120s)	37.6mph at 15:13:32 39.2mph @ 15:13:32 (7/2-s) 44.6mph @ 15:13:32 (1s) 49.5mph @ 15:13:42 (3s) 54.2mph @ 15:13:02 (60s) 55.1mph @ 15:13:02 (120s)	34370 / 60.2mph
2022-01-29 10:13:12 AM EST	987.26mb	4.71V	30.9°F 101%	41.6°F	NNE (23°)	71.3mph at 15:12:31 70.9mph @ 15:12:31 (0.1s) 69.7mph @ 15:12:31 (7/2-s) 67.8mph @ 15:12:31 (1s) 67.0mph @ 15:12:33 (3s) 57.9mph @ 15:12:31 (60s) 57.2mph @ 15:12:00 (120s)	42.6mph at 15:12:17 42.7mph @ 15:12:17 (0.1s) 43.9mph @ 15:12:17 (7/2-s) 44.6mph @ 15:12:18 (1s) 47.5mph @ 15:12:18 (3s) 54.8mph @ 15:12:55 (60s) 55.3mph @ 15:12:43 (120s)	4455 / 55.1mph	73.8mph at 15:12:31 73.2mph @ 15:12:31 (0.1s) 70.7mph @ 15:12:31 (7/2-s) 69.0mph @ 15:12:33 (1s) 67.8mph @ 15:12:33 (3s) 57.7mph @ 15:12:32 (60s) 56.8mph @ 15:12:00 (120s)	36.9mph at 15:12:17 37.4mph @ 15:12:17 (0.1s) 40.2mph @ 15:12:17 (7/2-s) 42.3mph @ 15:12:17 (1s) 45.9mph @ 15:12:42 (3s) 54.5mph @ 15:12:54 (60s) 55.1mph @ 15:12:43 (120s)	71.3mph at 15:12:31 71.1mph @ 15:12:31 (0.1s) 69.4mph @ 15:12:33 (7/2-s) 68.5mph @ 15:12:33 (1s) 67.0mph @ 15:12:33 (3s) 57.3mph @ 15:12:32 (60s) 56.2mph @ 15:12:00 (120s)	36.1mph at 15:12:17 39.2mph @ 15:12:17 (7/2-s) 41.6mph @ 15:12:18 (1s) 45.7mph @ 15:12:42 (3s) 54.1mph @ 15:12:59 (60s) 54.6mph @ 15:12:29 (120s)	30975 / 54.3mph

2022-01-29 10:12:13 AM EST	987.08mb	4.70V	30.9°F 101%	41.6°F	NNE (20°)	76.0mph at 15:11:32	41.1mph at 15:11:00	4591 / 56.7mph	76.5mph at 15:11:32	26.9mph at 15:11:00	15271 / 56.5mph	76.3mph at 15:11:44	33.8mph at 15:11:01	31951 / 56.0mph
2022-01-29 10:11:00 AM EST to 2022-01-29 10:12:00 AM EST (60s)						75.6mph @ 15:11:32 (0.1s)	41.2mph @ 15:11:00 (0.1s)		76.1mph @ 15:11:32 (0.1s)	35.6mph @ 15:11:00 (0.1s)		75.4mph @ 15:11:44 (0.1s)	35.8mph @ 15:11:01 (0.1s)	
2022-01-29 10:11:12 AM EST	987.94mb	4.70V	30.9°F 101%	41.6°F	NNE (19°)	73.2mph at 15:10:21	43.0mph at 15:10:41	4669 / 57.7mph	75.8mph at 15:10:21	37.9mph at 15:10:57	15446 / 57.2mph	75.3mph at 15:10:21	35.8mph at 15:10:57	32122 / 56.3mph
2022-01-29 10:10:00 AM EST to 2022-01-29 10:11:00 AM EST (60s)						72.9mph @ 15:10:21 (0.1s)	43.2mph @ 15:10:41 (0.1s)		75.7mph @ 15:10:21 (0.1s)	38.1mph @ 15:10:57 (0.1s)		75.0mph @ 15:10:21 (0.1s)	39.2mph @ 15:10:41 (0.1s)	
2022-01-29 10:10:12 AM EST	987.53mb	4.71V	30.9°F 101%	41.6°F	NNE (20°)	77.0mph at 15:09:00	49.0mph at 15:09:58	5320 / 65.5mph	78.3mph at 15:09:33	42.0mph at 15:09:58	17698 / 65.4mph	78.2mph at 15:09:16	44.4mph at 15:09:58	36859 / 64.5mph
2022-01-29 10:09:00 AM EST to 2022-01-29 10:10:00 AM EST (60s)						76.5mph @ 15:09:00 (0.1s)	49.2mph @ 15:09:58 (0.1s)		77.9mph @ 15:09:33 (0.1s)	42.8mph @ 15:09:58 (0.1s)		77.4mph @ 15:09:16 (0.1s)	44.5mph @ 15:09:58 (0.1s)	
2022-01-29 10:09:14 AM EST	987.17mb	4.71V	31.0°F 101%	41.6°F	NNE (17°)	77.0mph at 15:08:55	40.9mph at 15:08:15	4785 / 59.1mph	79.1mph at 15:08:55	24.7mph at 15:08:00	15919 / 58.9mph	77.6mph at 15:08:55	37.0mph at 15:08:14	33149 / 58.1mph
2022-01-29 10:08:00 AM EST to 2022-01-29 10:09:00 AM EST (60s)						76.3mph @ 15:08:55 (0.1s)	41.1mph @ 15:08:15 (0.1s)		77.6mph @ 15:08:55 (0.1s)	35.8mph @ 15:08:00 (0.1s)		77.0mph @ 15:08:55 (0.1s)	38.8mph @ 15:08:14 (0.1s)	
2022-01-29 10:08:13 AM EST	987.88mb	4.72V	31.0°F 101%	41.6°F	NNE (23°)	68.8mph at 15:07:10	39.0mph at 15:07:40	4208 / 52.1mph	69.7mph at 15:07:10	30.4mph at 15:07:40	13877 / 51.4mph	69.6mph at 15:07:10	33.2mph at 15:07:40	29078 / 51.0mph
2022-01-29 10:06:56 AM EST to 2022-01-29 10:07:56 AM EST (60s)						68.7mph @ 15:07:10 (0.1s)	39.2mph @ 15:07:40 (0.1s)		69.4mph @ 15:07:10 (0.1s)	30.8mph @ 15:07:40 (0.1s)		69.0mph @ 15:07:10 (0.1s)	34.5mph @ 15:07:40 (0.1s)	
2022-01-29 10:07:12 AM EST	987.97mb	4.71V	31.0°F 101%	41.6°F	NNE (23°)	74.0mph at 15:06:25	48.3mph at 15:06:52	5117 / 63.0mph	75.4mph at 15:06:25	45.6mph at 15:06:52	17056 / 63.1mph	73.1mph at 15:05:56	46.3mph at 15:06:52	35701 / 62.5mph
2022-01-29 10:05:56 AM EST to 2022-01-29 10:06:56 AM EST (60s)						73.6mph @ 15:06:25 (0.1s)	48.4mph @ 15:06:52 (0.1s)		74.8mph @ 15:06:25 (0.1s)	46.1mph @ 15:06:52 (0.1s)		72.4mph @ 15:06:24 (0.1s)	46.6mph @ 15:06:52 (0.1s)	











2022-01-29 09:42:13 AM EST	989.00mb	4.70V	31.4°F 101%	41.9°F	NNE (23°)	76.4mph at 14:41:48	42.7mph at 14:41:13	4945 / 61.0mph	78.5mph at 14:41:47	37.5mph at 14:40:55	16388 / 60.6mph	76.6mph at 14:41:48	41.0mph at 14:41:09	34303 / 60.1mph
2022-01-29 09:40:55 AM EST to 2022-01-29 09:41:55 AM EST (60s)						76.1mph @ 14:41:48 (0.1s)	42.8mph @ 14:41:13 (0.1s)		77.5mph @ 14:41:47 (0.1s)	39.8mph @ 14:41:13 (0.1s)		76.3mph @ 14:41:42 (0.1s)	41.7mph @ 14:41:09 (0.1s)	
2022-01-29 09:41:12 AM EST	989.85mb	4.71V	31.4°F 101%	41.9°F	NNE (24°)	77.8mph at 14:40:17	46.1mph at 14:40:05	5087 / 62.7mph	79.3mph at 14:40:17	36.7mph at 14:40:05	16867 / 62.4mph	77.9mph at 14:40:12	41.3mph at 14:40:05	35320 / 61.8mph
2022-01-29 09:39:55 AM EST to 2022-01-29 09:40:55 AM EST (60s)						77.2mph @ 14:40:17 (0.1s)	46.4mph @ 14:40:05 (0.1s)		78.6mph @ 14:40:17 (0.1s)	37.1mph @ 14:40:05 (0.1s)		77.6mph @ 14:40:12 (0.1s)	42.6mph @ 14:40:05 (0.1s)	
2022-01-29 09:40:12 AM EST	988.93mb	4.69V	31.5°F 101%	42.0°F	NNE (27°)	69.5mph at 14:39:54	46.2mph at 14:39:39	4623 / 57.1mph	71.7mph at 14:39:54	43.8mph at 14:39:39	15358 / 56.8mph	70.1mph at 14:39:54	43.7mph at 14:39:39	32191 / 56.4mph
2022-01-29 09:38:55 AM EST to 2022-01-29 09:39:55 AM EST (60s)						68.7mph @ 14:39:54 (0.1s)	46.3mph @ 14:39:39 (0.1s)		71.3mph @ 14:39:54 (0.1s)	43.9mph @ 14:39:39 (0.1s)		69.8mph @ 14:39:54 (0.1s)	43.8mph @ 14:39:39 (0.1s)	
2022-01-29 09:39:12 AM EST	989.49mb	4.71V	31.5°F 101%	42.0°F	NNE (26°)	73.9mph at 14:38:26	44.5mph at 14:38:47	5037 / 62.1mph	77.7mph at 14:38:26	42.2mph at 14:38:47	16734 / 61.9mph	76.6mph at 14:38:26	43.1mph at 14:38:47	34819 / 61.0mph
2022-01-29 09:37:55 AM EST to 2022-01-29 09:38:55 AM EST (60s)						73.6mph @ 14:38:26 (0.1s)	45.0mph @ 14:38:47 (0.1s)		76.9mph @ 14:38:26 (0.1s)	42.8mph @ 14:38:47 (0.1s)		72.4mph @ 14:38:27 (0.1s)	45.4mph @ 14:38:48 (0.1s)	
2022-01-29 09:38:13 AM EST	989.44mb	4.71V	31.5°F 101%	42.0°F	NNE (27°)	72.1mph at 14:37:54	43.4mph at 14:37:44	4609 / 56.9mph	73.6mph at 14:37:54	37.1mph at 14:37:47	15354 / 56.8mph	73.4mph at 14:37:54	37.5mph at 14:37:44	32129 / 56.3mph
2022-01-29 09:36:55 AM EST to 2022-01-29 09:37:55 AM EST (60s)						71.6mph @ 14:37:54 (0.1s)	43.6mph @ 14:37:44 (0.1s)		73.2mph @ 14:37:54 (0.1s)	37.5mph @ 14:37:47 (0.1s)		70.1mph @ 14:37:54 (0.1s)	40.0mph @ 14:37:45 (0.1s)	
2022-01-29 09:37:12 AM EST	989.89mb	4.70V	31.5°F 101%	42.0°F	NNE (32°)	64.9mph at 14:36:28	46.2mph at 14:36:32	4369 / 54.1mph	68.4mph at 14:36:28	30.5mph at 14:35:55	14506 / 53.7mph	67.9mph at 14:36:28	40.7mph at 14:36:05	30291 / 53.1mph
2022-01-29 09:35:55 AM EST to 2022-01-29 09:36:55 AM EST (60s)						64.7mph @ 14:36:28 (0.1s)	46.5mph @ 14:36:42 (0.1s)		68.2mph @ 14:36:28 (0.1s)	42.1mph @ 14:36:04 (0.1s)		64.1mph @ 14:36:29 (0.1s)	47.0mph @ 14:36:32 (0.1s)	







2022-01-29 09:18:12 AM EST	989.97mb	4.71V	31.5°F 101%	42.4°F	NNE (28°)	72.9mph at 14:17:19	46.6mph at 14:17:54	4845 / 59.8mph	76.7mph at 14:17:19	38.1mph at 14:17:28	16086 / 59.5mph	73.4mph at 14:17:19	39.3mph at 14:17:28	33505 / 58.7mph
2022-01-29 09:17:09 AM EST to 2022-01-29 09:18:09 AM EST (60s)						72.7mph @ 14:17:20 (0.1s)	46.8mph @ 14:17:54 (0.1s)		75.7mph @ 14:17:20 (0.1s)	38.5mph @ 14:17:28 (0.1s)		73.1mph @ 14:17:19 (0.1s)	43.6mph @ 14:17:28 (0.1s)	
2022-01-29 09:17:12 AM EST	990.45mb	4.72V	31.6°F 101%	42.4°F	NNE (23°)	71.8mph at 14:16:50	48.9mph at 14:16:36	5021 / 61.9mph	73.8mph at 14:17:01	43.8mph at 14:16:36	16594 / 61.4mph	72.2mph at 14:17:01	45.8mph at 14:16:21	34389 / 60.2mph
2022-01-29 09:16:09 AM EST to 2022-01-29 09:17:09 AM EST (60s)						71.5mph @ 14:16:50 (0.1s)	49.1mph @ 14:16:36 (0.1s)		73.6mph @ 14:17:01 (0.1s)	44.5mph @ 14:16:36 (0.1s)		71.9mph @ 14:17:01 (0.1s)	45.9mph @ 14:16:21 (0.1s)	
2022-01-29 09:16:12 AM EST	990.54mb	4.72V	31.7°F 101%	42.4°F	NNE (27°)	74.6mph at 14:15:32	46.1mph at 14:15:53	5032 / 62.0mph	77.5mph at 14:15:30	40.0mph at 14:15:52	16723 / 61.9mph	76.2mph at 14:15:30	42.4mph at 14:15:52	34710 / 60.8mph
2022-01-29 09:15:09 AM EST to 2022-01-29 09:16:09 AM EST (60s)						74.2mph @ 14:15:32 (0.1s)	46.4mph @ 14:15:53 (0.1s)		77.2mph @ 14:15:30 (0.1s)	40.4mph @ 14:15:52 (0.1s)		75.6mph @ 14:15:30 (0.1s)	42.5mph @ 14:15:52 (0.1s)	
2022-01-29 09:15:12 AM EST	990.85mb	4.70V	31.8°F 101%	42.4°F	NNE (28°)	64.4mph at 14:15:01	38.9mph at 14:14:42	4079 / 50.6mph	66.1mph at 14:15:01	34.6mph at 14:14:09	13569 / 50.3mph	64.8mph at 14:15:01	38.3mph at 14:14:42	28128 / 49.3mph
2022-01-29 09:14:09 AM EST to 2022-01-29 09:15:09 AM EST (60s)						64.2mph @ 14:15:01 (0.1s)	39.1mph @ 14:14:42 (0.1s)		66.0mph @ 14:15:01 (0.1s)	37.2mph @ 14:14:42 (0.1s)		64.5mph @ 14:15:01 (0.1s)	39.1mph @ 14:14:42 (0.1s)	
2022-01-29 09:14:12 AM EST	991.44mb	4.71V	31.8°F 101%	42.4°F	NNE (33°)	66.8mph at 14:13:22	42.0mph at 14:13:50	4292 / 53.1mph	65.9mph at 14:13:22	36.5mph at 14:13:09	14302 / 53.0mph	65.0mph at 14:13:22	39.0mph at 14:13:49	29943 / 52.5mph
2022-01-29 09:13:09 AM EST to 2022-01-29 09:14:09 AM EST (60s)						66.7mph @ 14:13:22 (0.1s)	42.2mph @ 14:13:50 (0.1s)		65.2mph @ 14:13:22 (0.1s)	38.3mph @ 14:13:49 (0.1s)		64.5mph @ 14:13:22 (0.1s)	39.8mph @ 14:13:49 (0.1s)	
2022-01-29 09:13:13 AM EST	990.99mb	4.71V	31.7°F 101%	42.4°F	NE (39°)	69.9mph at 14:12:10	46.5mph at 14:13:07	4572 / 56.5mph	73.8mph at 14:12:09	44.4mph at 14:12:42	15235 / 56.4mph	72.9mph at 14:12:09	43.1mph at 14:13:08	31853 / 55.8mph
2022-01-29 09:12:09 AM EST to 2022-01-29 09:13:09 AM EST (60s)						69.7mph @ 14:12:10 (0.1s)	46.7mph @ 14:13:07 (0.1s)		73.3mph @ 14:12:09 (0.1s)	44.7mph @ 14:12:42 (0.1s)		70.7mph @ 14:12:32 (0.1s)	44.0mph @ 14:13:08 (0.1s)	





2022-01-29 09:06:12 AM EST	991.22mb	4.71V	31.7°F 101%	42.4°F	NE (34°)	66.7mph at 14:06:00	48.7mph at 14:05:18	4716 / 58.2mph	69.3mph at 14:05:52	33.8mph at 14:05:09	15654 / 57.9mph	69.9mph at 14:06:00	45.8mph at 14:05:18	32774 / 57.4mph
2022-01-29 09:05:09 AM EST to 2022-01-29 09:06:09 AM EST (60s)						66.4mph @ 14:06:00 (0.1s)	48.8mph @ 14:05:18 (0.1s)		69.1mph @ 14:05:52 (0.1s)	46.3mph @ 14:05:18 (0.1s)		69.5mph @ 14:06:00 (0.1s)	45.9mph @ 14:05:29 (0.1s)	
2022-01-29 09:05:12 AM EST	991.14mb	4.72V	31.7°F 101%	42.5°F	NNE (30°)	74.0mph at 14:04:49	49.3mph at 14:04:44	4945 / 61.0mph	78.4mph at 14:04:49	41.6mph at 14:04:44	16445 / 60.8mph	77.0mph at 14:04:49	44.1mph at 14:04:44	34335 / 60.1mph
2022-01-29 09:04:09 AM EST to 2022-01-29 09:05:09 AM EST (60s)						73.6mph @ 14:04:49 (0.1s)	49.8mph @ 14:04:44 (0.1s)		77.8mph @ 14:04:49 (0.1s)	42.7mph @ 14:04:44 (0.1s)		76.5mph @ 14:04:49 (0.1s)	44.3mph @ 14:04:44 (0.1s)	
2022-01-29 09:04:12 AM EST	991.02mb	4.70V	31.7°F 101%	42.5°F	NE (34°)	72.0mph at 14:04:03	47.7mph at 14:03:52	5045 / 62.2mph	74.2mph at 14:03:10	43.2mph at 14:03:52	16795 / 62.1mph	74.0mph at 14:03:10	43.4mph at 14:03:52	35157 / 61.6mph
2022-01-29 09:03:09 AM EST to 2022-01-29 09:04:09 AM EST (60s)						71.7mph @ 14:04:03 (0.1s)	48.1mph @ 14:03:52 (0.1s)		73.7mph @ 14:03:10 (0.1s)	44.1mph @ 14:03:52 (0.1s)		73.4mph @ 14:03:10 (0.1s)	43.7mph @ 14:03:52 (0.1s)	
2022-01-29 09:03:12 AM EST	991.53mb	4.70V	31.8°F 101%	42.5°F	NNE (27°)	72.0mph at 14:03:04	43.4mph at 14:02:26	4733 / 58.4mph	75.7mph at 14:03:03	30.3mph at 14:02:09	15735 / 58.2mph	73.9mph at 14:03:04	39.2mph at 14:02:35	32686 / 57.3mph
2022-01-29 09:02:09 AM EST to 2022-01-29 09:03:09 AM EST (60s)						71.7mph @ 14:03:04 (0.1s)	43.5mph @ 14:02:26 (0.1s)		75.1mph @ 14:03:04 (0.1s)	39.9mph @ 14:02:35 (0.1s)		73.5mph @ 14:03:04 (0.1s)	41.3mph @ 14:02:35 (0.1s)	
2022-01-29 09:02:14 AM EST	991.72mb	4.70V	31.9°F 101%	42.5°F	NE (37°)	65.7mph at 14:01:15	47.3mph at 14:02:06	4412 / 54.6mph	67.8mph at 14:01:15	32.8mph at 14:01:09	14735 / 54.5mph	68.4mph at 14:01:15	44.3mph at 14:01:48	30809 / 54.0mph
2022-01-29 09:01:09 AM EST to 2022-01-29 09:02:09 AM EST (60s)						65.4mph @ 14:01:15 (0.1s)	47.5mph @ 14:02:06 (0.1s)		67.4mph @ 14:01:15 (0.1s)	44.9mph @ 14:02:07 (0.1s)		68.1mph @ 14:01:15 (0.1s)	44.4mph @ 14:01:48 (0.1s)	
2022-01-29 09:01:12 AM EST	991.21mb	4.71V	31.9°F 101%	42.5°F	NE (35°)	75.8mph at 14:00:17	49.0mph at 14:00:10	4921 / 60.7mph	76.9mph at 14:00:17	32.8mph at 14:00:09	16343 / 60.5mph	76.5mph at 14:00:17	46.9mph at 14:01:04	34239 / 60.0mph
2022-01-29 09:00:09 AM EST to 2022-01-29 09:01:09 AM EST (60s)						75.6mph @ 14:00:17 (0.1s)	49.2mph @ 14:00:10 (0.1s)		76.7mph @ 14:00:17 (0.1s)	47.5mph @ 14:00:51 (0.1s)		76.0mph @ 14:00:17 (0.1s)	46.9mph @ 14:01:04 (0.1s)	





2022-01-29 08:48:12 AM EST	991.63mb	4.72V	32.0°F 101%	42.6°F	NNE (31°)	70.4mph at 13:47:38	44.0mph at 13:47:16	4644 / 57.4mph	70.8mph at 13:47:27	33.3mph at 13:47:08	15510 / 57.4mph	69.5mph at 13:47:28	41.2mph at 13:47:16	32223 / 56.5mph				
2022-01-29 08:47:08 AM EST to 2022-01-29 08:48:08 AM EST (60s)						69.9mph @ 13:47:38 (0.1s)	44.1mph @ 13:47:16 (0.1s)		70.7mph @ 13:47:28 (0.1s)	41.4mph @ 13:47:15 (0.1s)		69.3mph @ 13:47:28 (0.1s)	42.8mph @ 13:47:17 (0.1s)		68.4mph @ 13:47:28 (0.1s)	43.1mph @ 13:47:14 (0.1s)	67.6mph @ 13:47:28 (0.1s)	44.4mph @ 13:47:15 (0.1s)
2022-01-29 08:47:12 AM EST	991.98mb	4.74V	32.1°F 101%	42.6°F	NE (34°)	71.5mph at 13:46:46	47.8mph at 13:47:07	4970 / 61.3mph	74.0mph at 13:46:46	44.0mph at 13:47:07	16592 / 61.4mph	72.9mph at 13:46:46	45.2mph at 13:47:07	34722 / 60.8mph				
2022-01-29 08:46:08 AM EST to 2022-01-29 08:47:08 AM EST (60s)						71.2mph @ 13:46:46 (0.1s)	48.1mph @ 13:47:07 (0.1s)		73.1mph @ 13:46:46 (0.1s)	44.3mph @ 13:47:07 (0.1s)		72.6mph @ 13:46:46 (0.1s)	45.3mph @ 13:47:07 (0.1s)		46.2mph @ 13:47:07 (0.1s)	47.3mph @ 13:47:07 (0.1s)	46.8mph @ 13:47:07 (0.1s)	51.7mph @ 13:47:07 (0.1s)
2022-01-29 08:46:13 AM EST	991.34mb	4.72V	32.3°F 101%	42.6°F	NE (35°)	69.1mph at 13:45:45	41.8mph at 13:45:34	4568 / 56.5mph	71.7mph at 13:45:45	38.2mph at 13:45:34	15186 / 56.2mph	69.2mph at 13:45:45	39.5mph at 13:45:34	31606 / 55.4mph				
2022-01-29 08:45:08 AM EST to 2022-01-29 08:46:08 AM EST (60s)						68.7mph @ 13:45:45 (0.1s)	42.0mph @ 13:45:34 (0.1s)		71.2mph @ 13:45:45 (0.1s)	38.5mph @ 13:45:34 (0.1s)		68.8mph @ 13:45:45 (0.1s)	40.2mph @ 13:45:34 (0.1s)		42.1mph @ 13:45:34 (0.1s)	44.3mph @ 13:45:35 (0.1s)	63.9mph @ 13:45:46 (0.1s)	52.8mph @ 13:45:38 (0.1s)
2022-01-29 08:45:13 AM EST	991.31mb	4.71V	32.3°F 101%	42.6°F	NE (35°)	66.8mph at 13:44:45	46.9mph at 13:44:25	4480 / 55.4mph	69.1mph at 13:44:44	41.3mph at 13:44:08	14968 / 55.4mph	67.3mph at 13:44:44	44.0mph at 13:44:33	31241 / 54.7mph				
2022-01-29 08:44:08 AM EST to 2022-01-29 08:45:08 AM EST (60s)						66.6mph @ 13:44:44 (0.1s)	47.2mph @ 13:44:25 (0.1s)		68.7mph @ 13:44:44 (0.1s)	44.8mph @ 13:44:32 (0.1s)		67.2mph @ 13:44:44 (0.1s)	44.2mph @ 13:44:33 (0.1s)		45.7mph @ 13:44:34 (0.1s)	47.3mph @ 13:44:34 (0.1s)	48.9mph @ 13:44:34 (0.1s)	54.5mph @ 13:44:42 (0.1s)
2022-01-29 08:44:13 AM EST	991.54mb	4.71V	32.2°F 101%	42.6°F	NE (37°)	68.5mph at 13:43:20	47.0mph at 13:43:54	4715 / 58.2mph	70.8mph at 13:43:16	37.8mph at 13:43:08	15718 / 58.2mph	69.5mph at 13:43:16	45.3mph at 13:43:56	33091 / 58.0mph				
2022-01-29 08:43:08 AM EST to 2022-01-29 08:44:08 AM EST (60s)						68.2mph @ 13:43:20 (0.1s)	47.2mph @ 13:43:54 (0.1s)		69.8mph @ 13:43:16 (0.1s)	43.5mph @ 13:43:54 (0.1s)		68.7mph @ 13:43:16 (0.1s)	46.2mph @ 13:43:56 (0.1s)		47.2mph @ 13:43:57 (0.1s)	48.6mph @ 13:43:57 (0.1s)	57.1mph @ 13:43:09 (0.1s)	57.4mph @ 13:43:08 (0.1s)
2022-01-29 08:43:12 AM EST	991.62mb	4.71V	32.3°F 101%	42.7°F	NNE (33°)	67.9mph at 13:43:07	47.4mph at 13:42:33	4691 / 57.9mph	68.9mph at 13:43:07	43.3mph at 13:42:37	15629 / 57.8mph	67.7mph at 13:43:06	44.4mph at 13:42:37	32674 / 57.2mph				
2022-01-29 08:42:08 AM EST to 2022-01-29 08:43:08 AM EST (60s)						67.5mph @ 13:43:07 (0.1s)	47.6mph @ 13:42:33 (0.1s)		68.4mph @ 13:43:07 (0.1s)	43.7mph @ 13:42:37 (0.1s)		67.5mph @ 13:43:06 (0.1s)	44.4mph @ 13:42:37 (0.1s)		45.1mph @ 13:42:37 (0.1s)	46.0mph @ 13:42:37 (0.1s)	47.8mph @ 13:42:38 (0.1s)	56.7mph @ 13:42:58 (0.1s)

2022-01-29 08:42:12 AM EST	991.75mb	4.71V	32.4°F 101%	42.7°F	NNE (33°)	67.9mph at 13:41:29 67.6mph @ 13:41:29 (0.1s) 67.4mph @ 13:41:29 (7/2-s) 66.9mph @ 13:41:30 (1s) 65.8mph @ 13:41:32 (3s) 58.4mph @ 13:42:07 (60s) 58.1mph @ 13:41:08 (120s)	47.4mph at 13:41:13 47.7mph @ 13:41:13 (0.1s) 48.5mph @ 13:41:13 (7/2-s) 49.0mph @ 13:41:14 (1s) 49.7mph @ 13:41:12 (3s) 54.5mph @ 13:41:24 (60s) 57.0mph @ 13:41:28 (120s)	4731 / 58.4mph	71.9mph at 13:41:38 71.3mph @ 13:41:38 (0.1s) 69.7mph @ 13:41:39 (7/2-s) 66.8mph @ 13:41:31 (1s) 66.2mph @ 13:41:32 (3s) 58.5mph @ 13:42:07 (60s) 58.1mph @ 13:41:08 (120s)	40.6mph at 13:41:13 41.6mph @ 13:41:13 (0.1s) 45.5mph @ 13:41:13 (7/2-s) 47.4mph @ 13:41:11 (1s) 48.7mph @ 13:41:11 (3s) 54.4mph @ 13:41:24 (60s) 57.0mph @ 13:41:29 (120s)	15822 / 58.5mph	69.6mph at 13:41:38 69.4mph @ 13:41:38 (0.1s) 67.7mph @ 13:41:39 (7/2-s) 66.1mph @ 13:41:30 (1s) 65.1mph @ 13:41:31 (3s) 57.6mph @ 13:42:01 (60s) 57.8mph @ 13:41:08 (120s)	40.7mph at 13:41:13 44.3mph @ 13:41:13 (7/2-s) 46.7mph @ 13:41:14 (1s) 48.0mph @ 13:41:13 (3s) 54.2mph @ 13:41:24 (60s) 56.5mph @ 13:41:28 (120s)	32885 / 57.6mph
2022-01-29 08:41:12 AM EST	990.70mb	4.70V	32.4°F 101%	42.7°F	NE (39°)	66.9mph at 13:40:13 66.6mph @ 13:40:13 (0.1s) 66.1mph @ 13:40:14 (7/2-s) 65.6mph @ 13:40:14 (1s) 63.9mph @ 13:40:08 (3s) 60.2mph @ 13:40:20 (60s) 60.9mph @ 13:40:09 (120s)	45.5mph at 13:41:00 45.7mph @ 13:41:00 (0.1s) 46.3mph @ 13:41:00 (7/2-s) 46.5mph @ 13:41:01 (1s) 47.7mph @ 13:41:01 (3s) 56.3mph @ 13:41:07 (60s) 57.9mph @ 13:41:02 (120s)	4563 / 56.4mph	68.8mph at 13:40:13 68.4mph @ 13:40:13 (0.1s) 66.7mph @ 13:40:13 (7/2-s) 65.9mph @ 13:40:14 (1s) 64.2mph @ 13:40:08 (3s) 60.2mph @ 13:40:20 (60s) 61.0mph @ 13:40:09 (120s)	39.0mph at 13:40:08 44.0mph @ 13:40:00 (0.1s) 45.1mph @ 13:41:00 (7/2-s) 45.8mph @ 13:41:01 (1s) 47.9mph @ 13:41:01 (3s) 56.2mph @ 13:41:07 (60s) 59.9mph @ 13:41:02 (120s)	15219 / 56.3mph	69.4mph at 13:40:13 69.0mph @ 13:40:13 (0.1s) 67.0mph @ 13:40:13 (7/2-s) 66.0mph @ 13:40:14 (1s) 63.7mph @ 13:41:06 (3s) 59.7mph @ 13:40:11 (60s) 60.7mph @ 13:40:08 (120s)	43.6mph at 13:41:00 43.8mph @ 13:41:00 (0.1s) 44.7mph @ 13:41:00 (7/2-s) 45.5mph @ 13:41:00 (1s) 47.8mph @ 13:41:01 (3s) 56.0mph @ 13:41:07 (60s) 57.5mph @ 13:41:03 (120s)	31994 / 56.1mph
2022-01-29 08:40:12 AM EST	991.24mb	4.71V	32.4°F 101%	42.8°F	NE (39°)	71.7mph at 13:39:46 71.5mph @ 13:39:46 (0.1s) 70.6mph @ 13:39:46 (7/2-s) 69.4mph @ 13:39:27 (1s) 66.5mph @ 13:40:06 (3s) 61.9mph @ 13:39:09 (60s) 60.9mph @ 13:40:00 (120s)	49.3mph at 13:39:34 49.4mph @ 13:39:34 (0.1s) 50.0mph @ 13:39:34 (7/2-s) 50.6mph @ 13:39:35 (1s) 52.4mph @ 13:39:37 (3s) 59.1mph @ 13:40:02 (60s) 59.3mph @ 13:39:08 (120s)	4856 / 59.9mph	72.2mph at 13:39:46 72.1mph @ 13:39:46 (0.1s) 70.6mph @ 13:39:26 (7/2-s) 69.9mph @ 13:39:27 (1s) 67.5mph @ 13:40:06 (3s) 62.0mph @ 13:39:08 (60s) 61.0mph @ 13:40:00 (120s)	34.8mph at 13:39:08 46.2mph @ 13:39:40 (0.1s) 48.1mph @ 13:39:40 (7/2-s) 50.0mph @ 13:39:35 (1s) 51.5mph @ 13:39:37 (3s) 59.1mph @ 13:40:03 (60s) 59.4mph @ 13:39:08 (120s)	16232 / 60.1mph	71.8mph at 13:39:46 71.3mph @ 13:39:46 (0.1s) 70.3mph @ 13:39:46 (7/2-s) 69.2mph @ 13:39:27 (1s) 67.0mph @ 13:39:28 (3s) 61.7mph @ 13:39:08 (60s) 60.7mph @ 13:40:00 (120s)	44.6mph at 13:39:40 44.8mph @ 13:39:40 (0.1s) 47.5mph @ 13:39:40 (7/2-s) 50.0mph @ 13:39:35 (1s) 51.7mph @ 13:39:36 (3s) 58.8mph @ 13:40:02 (60s) 59.1mph @ 13:39:08 (120s)	34003 / 59.5mph
2022-01-29 08:39:12 AM EST	991.87mb	4.71V	32.5°F 101%	42.8°F	NE (44°)	70.7mph at 13:38:48 70.4mph @ 13:38:48 (0.1s) 70.1mph @ 13:38:48 (7/2-s) 69.2mph @ 13:38:48 (1s) 67.5mph @ 13:38:50 (3s) 62.6mph @ 13:39:01 (60s) 59.4mph @ 13:39:00 (120s)	51.2mph at 13:38:38 51.4mph @ 13:38:38 (0.1s) 52.7mph @ 13:38:38 (7/2-s) 53.1mph @ 13:38:38 (1s) 54.6mph @ 13:38:39 (3s) 56.7mph @ 13:38:08 (60s) 56.3mph @ 13:38:09 (120s)	5023 / 61.9mph	73.5mph at 13:38:47 73.4mph @ 13:38:48 (0.1s) 72.7mph @ 13:38:48 (7/2-s) 71.6mph @ 13:38:48 (1s) 68.7mph @ 13:38:50 (3s) 62.7mph @ 13:39:01 (60s) 59.6mph @ 13:39:00 (120s)	49.5mph at 13:38:37 49.9mph @ 13:38:37 (0.1s) 50.8mph @ 13:38:37 (7/2-s) 52.1mph @ 13:38:37 (1s) 54.0mph @ 13:38:39 (3s) 56.8mph @ 13:38:08 (60s) 56.4mph @ 13:38:08 (120s)	16757 / 62.0mph	73.8mph at 13:38:48 73.3mph @ 13:38:48 (0.1s) 72.4mph @ 13:38:48 (7/2-s) 70.9mph @ 13:38:48 (1s) 68.2mph @ 13:38:50 (3s) 62.5mph @ 13:39:01 (60s) 59.2mph @ 13:39:00 (120s)	48.5mph at 13:38:16 48.8mph @ 13:38:16 (0.1s) 51.8mph @ 13:38:38 (7/2-s) 51.9mph @ 13:38:38 (1s) 53.7mph @ 13:38:39 (3s) 56.4mph @ 13:38:08 (60s) 55.9mph @ 13:38:08 (120s)	35249 / 61.7mph
2022-01-29 08:38:12 AM EST	991.70mb	4.72V	32.5°F 101%	42.8°F	NE (41°)	68.2mph at 13:38:01 67.8mph @ 13:38:01 (0.1s) 66.9mph @ 13:38:02 (7/2-s) 65.5mph @ 13:38:07 (1s) 64.6mph @ 13:38:04 (3s) 56.7mph @ 13:38:07 (60s) 57.1mph @ 13:37:18 (120s)	45.7mph at 13:37:20 45.8mph @ 13:37:20 (0.1s) 46.7mph @ 13:37:20 (7/2-s) 47.4mph @ 13:37:21 (1s) 49.4mph @ 13:37:22 (3s) 55.1mph @ 13:37:31 (60s) 55.7mph @ 13:37:32 (120s)	4593 / 56.8mph	71.4mph at 13:38:01 70.6mph @ 13:38:01 (0.1s) 67.8mph @ 13:38:01 (7/2-s) 66.6mph @ 13:38:03 (1s) 65.1mph @ 13:38:04 (3s) 56.9mph @ 13:37:49 (60s) 57.4mph @ 13:37:18 (120s)	38.0mph at 13:37:08 43.0mph @ 13:37:20 (0.1s) 45.2mph @ 13:37:20 (7/2-s) 46.1mph @ 13:37:20 (1s) 48.4mph @ 13:37:22 (3s) 55.0mph @ 13:37:30 (60s) 55.9mph @ 13:37:32 (120s)	15378 / 56.9mph	72.3mph at 13:38:01 71.3mph @ 13:38:01 (0.1s) 68.1mph @ 13:38:02 (7/2-s) 65.8mph @ 13:38:07 (1s) 64.8mph @ 13:38:04 (3s) 56.5mph @ 13:38:07 (60s) 56.8mph @ 13:37:18 (120s)	42.1mph at 13:37:20 44.1mph @ 13:37:20 (7/2-s) 46.0mph @ 13:37:21 (1s) 48.4mph @ 13:37:22 (3s) 54.5mph @ 13:37:31 (60s) 55.3mph @ 13:37:32 (120s)	32255 / 56.5mph
2022-01-29 08:37:12 AM EST	992.37mb	4.71V	32.4°F 101%	42.8°F	NE (38°)	68.0mph at 13:37:01 67.8mph @ 13:37:01 (0.1s) 66.7mph @ 13:37:01 (7/2-s) 65.8mph @ 13:36:57 (1s) 63.3mph @ 13:36:58 (3s) 58.2mph @ 13:36:18 (60s) 57.9mph @ 13:36:09 (120s)	37.3mph at 13:36:40 37.6mph @ 13:36:40 (0.1s) 39.4mph @ 13:36:40 (7/2-s) 40.2mph @ 13:36:40 (1s) 46.6mph @ 13:36:42 (3s) 55.4mph @ 13:36:49 (60s) 55.5mph @ 13:36:50 (120s)	4534 / 56.0mph	71.3mph at 13:37:01 70.8mph @ 13:37:01 (0.1s) 68.8mph @ 13:36:57 (7/2-s) 68.1mph @ 13:36:57 (1s) 65.2mph @ 13:36:58 (3s) 58.7mph @ 13:36:18 (60s) 58.3mph @ 13:36:09 (120s)	22.1mph at 13:36:40 22.8mph @ 13:36:40 (0.1s) 25.8mph @ 13:36:40 (7/2-s) 30.7mph @ 13:36:40 (1s) 42.7mph @ 13:36:41 (3s) 55.4mph @ 13:36:50 (60s) 57.7mph @ 13:36:50 (120s)	15148 / 56.1mph	71.2mph at 13:36:57 70.6mph @ 13:36:57 (0.1s) 68.7mph @ 13:36:57 (7/2-s) 67.4mph @ 13:36:57 (1s) 63.7mph @ 13:36:58 (3s) 58.1mph @ 13:36:18 (60s) 57.7mph @ 13:36:09 (120s)	20.9mph at 13:36:40 23.1mph @ 13:36:40 (0.1s) 27.0mph @ 13:36:40 (7/2-s) 40.6mph @ 13:36:42 (1s) 55.0mph @ 13:36:49 (60s) 56.1mph @ 13:36:50 (120s)	31649 / 55.5mph



2022-01-29 08:30:12 AM EST	991.99mb	4.70V	32.8°F 101%	43.0°F	NE (40°)	66.9mph at 13:29:45	41.0mph at 13:29:18	4187 / 51.9mph	68.0mph at 13:29:45	34.5mph at 13:29:08	13961 / 51.7mph	66.0mph at 13:29:44	30.8mph at 13:29:09
2022-01-29 08:29:08 AM EST to 2022-01-29 08:30:08 AM EST (60s)						66.7mph @ 13:29:45 (0.1s)	41.1mph @ 13:29:18 (0.1s)		67.8mph @ 13:29:45 (0.1s)	38.5mph @ 13:29:09 (0.1s)		65.8mph @ 13:29:44 (0.1s)	34.8mph @ 13:29:09 (0.1s)
2022-01-29 08:29:12 AM EST	992.50mb	4.69V	32.7°F 101%	42.9°F	NE (42°)	61.9mph at 13:28:55	41.4mph at 13:29:04	4205 / 52.1mph	63.9mph at 13:28:55	34.8mph at 13:28:08	14051 / 52.0mph	62.7mph at 13:28:55	38.8mph at 13:29:04
2022-01-29 08:28:08 AM EST to 2022-01-29 08:29:08 AM EST (60s)						61.6mph @ 13:28:55 (0.1s)	41.5mph @ 13:29:04 (0.1s)		63.7mph @ 13:28:55 (0.1s)	38.3mph @ 13:29:04 (0.1s)		62.5mph @ 13:28:55 (0.1s)	40.4mph @ 13:29:04 (0.1s)
2022-01-29 08:28:13 AM EST	993.28mb	4.71V	32.6°F 101%	43.0°F	NE (38°)	68.4mph at 13:27:21	41.6mph at 13:28:03	4364 / 54.0mph	70.7mph at 13:27:21	35.6mph at 13:27:07	14554 / 53.9mph	70.2mph at 13:27:21	39.5mph at 13:28:03
2022-01-29 08:27:07 AM EST to 2022-01-29 08:28:07 AM EST (60s)						68.2mph @ 13:27:21 (0.1s)	41.9mph @ 13:28:03 (0.1s)		70.4mph @ 13:27:21 (0.1s)	37.0mph @ 13:28:03 (0.1s)		69.8mph @ 13:27:21 (0.1s)	41.3mph @ 13:28:03 (0.1s)
2022-01-29 08:27:12 AM EST	993.44mb	4.72V	32.6°F 100%	43.0°F	NE (40°)	67.1mph at 13:26:32	42.8mph at 13:27:04	4638 / 57.3mph	67.6mph at 13:26:07	39.2mph at 13:27:04	15554 / 57.6mph	66.6mph at 13:26:32	39.7mph at 13:27:04
2022-01-29 08:26:07 AM EST to 2022-01-29 08:27:07 AM EST (60s)						66.5mph @ 13:26:07 (0.1s)	43.7mph @ 13:27:04 (0.1s)		67.5mph @ 13:26:07 (0.1s)	40.2mph @ 13:27:04 (0.1s)		66.2mph @ 13:26:07 (0.1s)	42.7mph @ 13:27:04 (0.1s)
2022-01-29 08:26:12 AM EST	993.41mb	4.71V	32.7°F 100%	43.0°F	NE (35°)	67.7mph at 13:26:06	48.4mph at 13:25:10	4546 / 56.2mph	71.1mph at 13:26:06	37.7mph at 13:25:07	15039 / 55.7mph	69.7mph at 13:26:06	43.8mph at 13:25:10
2022-01-29 08:25:07 AM EST to 2022-01-29 08:26:07 AM EST (60s)						67.4mph @ 13:26:06 (0.1s)	48.6mph @ 13:25:10 (0.1s)		70.9mph @ 13:26:06 (0.1s)	39.8mph @ 13:25:10 (0.1s)		69.2mph @ 13:26:06 (0.1s)	44.0mph @ 13:25:10 (0.1s)
2022-01-29 08:25:13 AM EST	993.43mb	4.70V	32.8°F 100%	43.0°F	NNE (32°)	67.9mph at 13:24:34	49.2mph at 13:24:25	4688 / 57.9mph	66.8mph at 13:24:34	45.6mph at 13:24:07	15586 / 57.7mph	65.8mph at 13:24:50	46.4mph at 13:24:54
2022-01-29 08:24:07 AM EST to 2022-01-29 08:25:07 AM EST (60s)						67.5mph @ 13:24:34 (0.1s)	49.3mph @ 13:24:25 (0.1s)		66.6mph @ 13:24:35 (0.1s)	46.1mph @ 13:24:54 (0.1s)		65.7mph @ 13:24:50 (0.1s)	46.4mph @ 13:24:54 (0.1s)

2022-01-29 08:24:12 AM EST	993.20mb	4.74V	33.0°F 101%	43.0°F	NE (35°)	62.9mph at 13:23:55	44.3mph at 13:23:07	4289 / 53.1mph	64.0mph at 13:23:55	33.7mph at 13:23:07	14326 / 53.0mph	61.0mph at 13:23:55	40.3mph at 13:23:07	29610 / 51.9mph
2022-01-29 08:27:07 AM EST to 2022-01-29 08:24:07 AM EST (60s)						62.7mph @ 13:23:55 (0.1s)	44.5mph @ 13:23:07 (0.1s)		63.6mph @ 13:23:55 (0.1s)	42.8mph @ 13:23:07 (0.1s)		60.7mph @ 13:23:55 (0.1s)	41.2mph @ 13:23:07 (0.1s)	
2022-01-29 08:23:12 AM EST	993.78mb	4.70V	32.9°F 101%	42.9°F	NE (40°)	65.4mph at 13:22:25	42.6mph at 13:23:05	4298 / 53.2mph	67.4mph at 13:22:25	39.9mph at 13:23:05	14323 / 53.0mph	66.3mph at 13:22:25	40.3mph at 13:23:05	29793 / 52.2mph
2022-01-29 08:22:07 AM EST to 2022-01-29 08:23:07 AM EST (60s)						65.3mph @ 13:22:25 (0.1s)	42.7mph @ 13:23:05 (0.1s)		66.9mph @ 13:22:25 (0.1s)	40.3mph @ 13:23:05 (0.1s)		66.1mph @ 13:22:25 (0.1s)	40.9mph @ 13:23:05 (0.1s)	
2022-01-29 08:22:12 AM EST	993.38mb	4.71V	32.9°F 100%	42.9°F	NE (38°)	61.5mph at 13:21:18	44.1mph at 13:22:00	4258 / 52.7mph	63.8mph at 13:21:15	35.8mph at 13:21:07	14214 / 52.6mph	62.0mph at 13:21:15	40.8mph at 13:21:45	29497 / 51.7mph
2022-01-29 08:21:07 AM EST to 2022-01-29 08:22:07 AM EST (60s)						61.2mph @ 13:21:18 (0.1s)	44.3mph @ 13:22:00 (0.1s)		63.4mph @ 13:21:15 (0.1s)	42.0mph @ 13:22:00 (0.1s)		61.6mph @ 13:21:15 (0.1s)	42.2mph @ 13:21:45 (7s-8)	
2022-01-29 08:21:12 AM EST	993.43mb	4.69V	32.8°F 100%	42.9°F	NE (37°)	63.2mph at 13:20:57	42.2mph at 13:20:31	4249 / 52.6mph	64.6mph at 13:20:51	35.5mph at 13:20:07	14113 / 52.3mph	63.9mph at 13:20:22	38.7mph at 13:20:33	29476 / 51.7mph
2022-01-29 08:20:07 AM EST to 2022-01-29 08:21:07 AM EST (60s)						62.8mph @ 13:20:57 (0.1s)	42.3mph @ 13:20:31 (0.1s)		64.4mph @ 13:20:51 (0.1s)	39.2mph @ 13:20:44 (0.1s)		63.5mph @ 13:20:22 (0.1s)	39.3mph @ 13:20:33 (7s-8)	
2022-01-29 08:20:12 AM EST	993.55mb	4.70V	32.9°F 101%	42.9°F	NE (36°)	66.8mph at 13:19:27	45.6mph at 13:19:11	4591 / 56.7mph	67.8mph at 13:19:54	31.1mph at 13:19:07	15134 / 56.0mph	68.1mph at 13:19:27	43.1mph at 13:19:11	31692 / 55.5mph
2022-01-29 08:19:07 AM EST to 2022-01-29 08:20:07 AM EST (60s)						66.4mph @ 13:19:27 (0.1s)	45.8mph @ 13:19:11 (0.1s)		67.5mph @ 13:19:54 (0.1s)	43.4mph @ 13:20:03 (0.1s)		67.9mph @ 13:19:27 (7s-8)	43.2mph @ 13:19:11 (0.1s)	
2022-01-29 08:19:12 AM EST	993.80mb	4.70V	32.9°F 100%	42.9°F	NE (38°)	67.9mph at 13:18:20	49.1mph at 13:18:23	4709 / 58.1mph	69.8mph at 13:18:20	46.9mph at 13:18:23	15545 / 57.5mph	68.4mph at 13:18:20	47.4mph at 13:18:23	32559 / 57.0mph
2022-01-29 08:18:07 AM EST to 2022-01-29 08:19:07 AM EST (60s)						67.6mph @ 13:18:20 (0.1s)	49.3mph @ 13:18:23 (0.1s)		69.6mph @ 13:18:20 (0.1s)	47.3mph @ 13:18:23 (0.1s)		68.2mph @ 13:18:20 (0.1s)	47.5mph @ 13:18:23 (0.1s)	



2022-01-29 08:18:14 AM EST	992.70mb	4.69V	32.9°F 101%	42.9°F	NE (40°)	70.2mph at 13:17:43	44.1mph at 13:17:08	4725 / 58.3mph	72.0mph at 13:17:43	29.9mph at 13:17:07	15733 / 58.2mph	72.2mph at 13:17:43	42.7mph at 13:17:08	32986 / 57.8mph
2022-01-29 08:17:07 AM EST to 2022-01-29 08:18:07 AM EST (60s)						69.9mph @ 13:17:43 (0.1s)	44.2mph @ 13:17:08 (0.1s)		71.7mph @ 13:17:43 (0.1s)	42.1mph @ 13:17:08 (0.1s)		71.8mph @ 13:17:43 (0.1s)	42.7mph @ 13:17:08 (0.1s)	
2022-01-29 08:17:12 AM EST	993.33mb	4.70V	32.8°F 101%	42.9°F	NE (47°)	68.7mph at 13:16:09	42.6mph at 13:16:48	4465 / 55.2mph	69.7mph at 13:16:10	40.1mph at 13:16:48	14837 / 54.9mph	69.7mph at 13:16:09	36.4mph at 13:16:48	31128 / 54.6mph
2022-01-29 08:16:07 AM EST to 2022-01-29 08:17:07 AM EST (60s)						68.5mph @ 13:16:09 (0.1s)	42.7mph @ 13:16:48 (0.1s)		69.3mph @ 13:16:10 (0.1s)	40.2mph @ 13:16:48 (0.1s)		69.2mph @ 13:16:09 (0.1s)	37.6mph @ 13:16:48 (0.1s)	
2022-01-29 08:16:12 AM EST	993.46mb	4.69V	32.7°F 100%	42.9°F	NE (35°)	74.9mph at 13:16:03	45.1mph at 13:15:35	4839 / 59.7mph	74.9mph at 13:16:05	42.0mph at 13:15:07	16069 / 59.5mph	74.0mph at 13:16:03	44.5mph at 13:15:35	33557 / 58.8mph
2022-01-29 08:15:07 AM EST to 2022-01-29 08:16:07 AM EST (60s)						74.3mph @ 13:16:03 (0.1s)	45.3mph @ 13:15:35 (0.1s)		74.4mph @ 13:16:05 (0.1s)	44.5mph @ 13:15:35 (0.1s)		73.7mph @ 13:16:03 (0.1s)	44.5mph @ 13:15:35 (0.1s)	
2022-01-29 08:15:12 AM EST	993.63mb	4.72V	32.7°F 100%	43.0°F	NNE (31°)	70.1mph at 13:14:13	50.0mph at 13:14:09	4928 / 60.8mph	71.7mph at 13:14:13	49.0mph at 13:14:09	16351 / 60.5mph	70.3mph at 13:14:55	46.9mph at 13:14:09	33883 / 59.3mph
2022-01-29 08:14:07 AM EST to 2022-01-29 08:15:07 AM EST (60s)						69.7mph @ 13:14:13 (0.1s)	50.2mph @ 13:14:09 (0.1s)		71.4mph @ 13:14:13 (0.1s)	49.2mph @ 13:14:09 (0.1s)		70.2mph @ 13:14:56 (0.1s)	46.9mph @ 13:14:09 (0.1s)	
2022-01-29 08:14:12 AM EST	993.28mb	4.71V	32.7°F 100%	43.0°F	NE (36°)	72.5mph at 13:13:07	50.2mph at 13:13:36	4911 / 60.6mph	75.4mph at 13:13:07	44.1mph at 13:13:07	16329 / 60.4mph	75.0mph at 13:13:07	47.6mph at 13:13:51	34117 / 59.7mph
2022-01-29 08:13:07 AM EST to 2022-01-29 08:14:07 AM EST (60s)						72.2mph @ 13:13:07 (0.1s)	50.5mph @ 13:13:36 (0.1s)		74.7mph @ 13:13:07 (0.1s)	48.2mph @ 13:13:43 (0.1s)		74.4mph @ 13:13:07 (0.1s)	47.8mph @ 13:13:51 (0.1s)	
2022-01-29 08:13:12 AM EST	992.74mb	4.71V	32.9°F 100%	43.0°F	NE (35°)	74.2mph at 13:13:06	44.8mph at 13:12:44	4890 / 60.3mph	75.0mph at 13:13:06	32.5mph at 13:12:07	16217 / 60.0mph	75.6mph at 13:13:06	43.1mph at 13:12:44	33764 / 59.1mph
2022-01-29 08:12:07 AM EST to 2022-01-29 08:13:07 AM EST (60s)						73.8mph @ 13:13:06 (0.1s)	45.0mph @ 13:12:44 (0.1s)		74.9mph @ 13:13:06 (0.1s)	43.6mph @ 13:12:44 (0.1s)		75.2mph @ 13:13:06 (0.1s)	43.1mph @ 13:12:44 (0.1s)	

2022-01-29 08:12:12 AM EST	993.78mb	4.71V	32.9°F 100%	43.0°F	NE (37°)	67.4mph at 13:11:31 67.2mph @ 13:11:31 (0.1s) 66.4mph @ 13:11:31 (7.2-s) 65.8mph @ 13:11:31 (1s) 65.1mph @ 13:11:40 (3s) 58.6mph @ 13:11:57 (60s) 59.6mph @ 13:11:07 (120s)	47.1mph at 13:11:51 47.2mph @ 13:11:51 (0.1s) 47.9mph @ 13:11:51 (7.2-s) 49.0mph @ 13:11:51 (1s) 50.2mph @ 13:11:51 (3s) 55.8mph @ 13:11:24 (60s) 57.3mph @ 13:12:02 (120s)	4633 / 57.2mph	68.5mph at 13:11:37 68.2mph @ 13:11:37 (0.1s) 67.2mph @ 13:11:37 (7.2-s) 66.3mph @ 13:11:37 (1s) 65.4mph @ 13:11:40 (3s) 58.4mph @ 13:11:49 (60s) 59.0mph @ 13:11:07 (120s)	37.4mph at 13:11:07 45.4mph @ 13:11:51 (7.2-s) 46.3mph @ 13:11:51 (1s) 48.3mph @ 13:11:51 (3s) 49.6mph @ 13:12:06 (3s) 52.2mph @ 13:11:23 (60s) 56.8mph @ 13:12:02 (120s)	15392 / 57.0mph	67.4mph at 13:11:39 67.1mph @ 13:11:39 (0.1s) 66.0mph @ 13:11:37 (7.2-s) 65.6mph @ 13:11:37 (1s) 64.6mph @ 13:11:39 (3s) 57.6mph @ 13:11:49 (60s) 58.4mph @ 13:11:07 (120s)	44.7mph at 13:11:51 44.9mph @ 13:11:51 (0.1s) 45.6mph @ 13:11:51 (7.2-s) 47.5mph @ 13:11:51 (1s) 49.4mph @ 13:12:04 (3s) 54.6mph @ 13:11:23 (60s) 56.2mph @ 13:12:02 (120s)	32121 / 56.3mph
2022-01-29 08:11:12 AM EST	993.63mb	4.72V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (37°)	69.6mph at 13:10:22 69.1mph @ 13:10:22 (0.1s) 68.7mph @ 13:10:22 (7.2-s) 68.5mph @ 13:10:22 (1s) 64.0mph @ 13:10:11 (3s) 61.6mph @ 13:10:07 (60s) 60.2mph @ 13:10:15 (120s)	46.2mph at 13:10:29 46.4mph @ 13:10:29 (0.1s) 47.1mph @ 13:10:30 (7.2-s) 47.5mph @ 13:10:30 (1s) 50.0mph @ 13:10:30 (3s) 56.3mph @ 13:10:57 (60s) 59.2mph @ 13:10:57 (120s)	4664 / 57.6mph	69.4mph at 13:10:18 69.2mph @ 13:10:18 (0.1s) 67.4mph @ 13:10:22 (7.2-s) 66.8mph @ 13:10:22 (1s) 63.5mph @ 13:10:11 (3s) 61.0mph @ 13:10:07 (60s) 59.7mph @ 13:10:15 (120s)	43.5mph at 13:10:30 44.2mph @ 13:10:29 (0.1s) 45.8mph @ 13:10:39 (7.2-s) 46.3mph @ 13:10:30 (1s) 48.6mph @ 13:10:07 (3s) 55.4mph @ 13:10:57 (60s) 58.5mph @ 13:10:57 (120s)	15385 / 56.9mph	68.7mph at 13:10:18 68.4mph @ 13:10:18 (0.1s) 67.1mph @ 13:10:22 (7.2-s) 66.2mph @ 13:10:22 (1s) 62.6mph @ 13:10:18 (3s) 60.6mph @ 13:10:07 (60s) 59.3mph @ 13:10:13 (120s)	43.6mph at 13:10:29 43.8mph @ 13:10:29 (0.1s) 45.3mph @ 13:10:29 (7.2-s) 46.3mph @ 13:10:30 (1s) 48.7mph @ 13:10:30 (3s) 54.9mph @ 13:10:57 (60s) 58.0mph @ 13:10:57 (120s)	32117 / 56.3mph
2022-01-29 08:10:12 AM EST	993.71mb	4.70V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (46°)	72.3mph at 13:09:52 72.0mph @ 13:09:52 (0.1s) 71.8mph @ 13:09:52 (7.2-s) 71.5mph @ 13:09:52 (1s) 69.3mph @ 13:09:53 (3s) 62.2mph @ 13:09:59 (60s) 59.7mph @ 13:09:59 (120s)	48.4mph at 13:10:03 48.7mph @ 13:10:03 (0.1s) 49.3mph @ 13:10:05 (7.2-s) 49.5mph @ 13:10:05 (1s) 50.0mph @ 13:10:06 (3s) 57.6mph @ 13:09:07 (60s) 57.9mph @ 13:09:08 (120s)	5000 / 61.6mph	75.9mph at 13:09:09 75.1mph @ 13:09:09 (0.1s) 73.1mph @ 13:09:09 (7.2-s) 71.7mph @ 13:09:52 (1s) 69.3mph @ 13:09:53 (3s) 61.7mph @ 13:10:00 (60s) 59.3mph @ 13:09:58 (120s)	40.1mph at 13:09:07 45.3mph @ 13:10:02 (0.1s) 46.7mph @ 13:10:03 (7.2-s) 46.9mph @ 13:10:03 (1s) 47.9mph @ 13:10:05 (3s) 57.2mph @ 13:09:07 (60s) 57.5mph @ 13:09:07 (120s)	16500 / 61.0mph	73.7mph at 13:09:09 73.1mph @ 13:09:09 (0.1s) 71.0mph @ 13:09:52 (7.2-s) 70.6mph @ 13:09:52 (1s) 68.4mph @ 13:09:53 (3s) 61.2mph @ 13:10:00 (60s) 59.0mph @ 13:09:58 (120s)	45.7mph at 13:10:03 45.9mph @ 13:10:03 (0.1s) 46.4mph @ 13:10:03 (7.2-s) 47.5mph @ 13:10:03 (1s) 48.8mph @ 13:10:05 (3s) 56.9mph @ 13:09:07 (60s) 57.2mph @ 13:09:08 (120s)	34627 / 60.6mph
2022-01-29 08:09:12 AM EST	993.26mb	4.71V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (48°)	75.3mph at 13:08:17 74.9mph @ 13:08:17 (0.1s) 74.3mph @ 13:08:18 (7.2-s) 73.9mph @ 13:08:18 (1s) 71.2mph @ 13:08:19 (3s) 58.5mph @ 13:08:22 (60s) 58.6mph @ 13:08:55 (120s)	46.4mph at 13:08:37 46.7mph @ 13:08:37 (0.1s) 47.2mph @ 13:08:38 (7.2-s) 47.8mph @ 13:08:07 (1s) 47.5mph @ 13:08:07 (3s) 57.0mph @ 13:08:52 (60s) 57.2mph @ 13:08:15 (120s)	4668 / 57.7mph	76.4mph at 13:08:17 76.1mph @ 13:08:17 (0.1s) 75.1mph @ 13:08:18 (7.2-s) 74.7mph @ 13:08:18 (1s) 71.5mph @ 13:08:19 (3s) 58.3mph @ 13:08:22 (60s) 58.3mph @ 13:08:50 (120s)	44.2mph at 13:08:41 44.9mph @ 13:08:41 (0.1s) 45.8mph @ 13:08:37 (7.2-s) 46.4mph @ 13:08:38 (1s) 46.4mph @ 13:08:07 (3s) 56.5mph @ 13:08:51 (60s) 56.9mph @ 13:08:14 (120s)	15475 / 57.3mph	75.8mph at 13:08:17 75.4mph @ 13:08:17 (0.1s) 74.7mph @ 13:08:18 (7.2-s) 73.9mph @ 13:08:18 (1s) 70.7mph @ 13:08:18 (3s) 57.9mph @ 13:08:21 (60s) 58.0mph @ 13:08:50 (120s)	43.6mph at 13:08:10 43.6mph @ 13:08:10 (0.1s) 45.4mph @ 13:08:10 (7.2-s) 47.1mph @ 13:08:38 (1s) 46.5mph @ 13:08:07 (3s) 56.3mph @ 13:08:55 (60s) 56.7mph @ 13:08:14 (120s)	32511 / 57.0mph
2022-01-29 08:08:12 AM EST	993.80mb	4.69V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (44°)	70.3mph at 13:07:45 70.0mph @ 13:07:45 (0.1s) 69.5mph @ 13:07:45 (7.2-s) 68.5mph @ 13:07:45 (1s) 67.6mph @ 13:07:45 (3s) 60.1mph @ 13:07:55 (60s) 58.3mph @ 13:07:52 (120s)	45.0mph at 13:08:05 45.2mph @ 13:08:05 (0.1s) 45.8mph @ 13:08:06 (7.2-s) 46.4mph @ 13:08:06 (1s) 48.6mph @ 13:08:06 (3s) 56.7mph @ 13:07:07 (60s) 57.5mph @ 13:07:06 (120s)	4719 / 58.3mph	71.0mph at 13:07:43 70.8mph @ 13:07:43 (0.1s) 68.6mph @ 13:07:43 (7.2-s) 68.0mph @ 13:07:45 (1s) 67.2mph @ 13:07:45 (3s) 59.8mph @ 13:07:55 (60s) 58.0mph @ 13:07:52 (120s)	37.6mph at 13:07:07 42.5mph @ 13:08:05 (0.1s) 43.0mph @ 13:08:05 (7.2-s) 43.4mph @ 13:08:05 (1s) 47.3mph @ 13:08:07 (3s) 56.4mph @ 13:07:07 (60s) 57.1mph @ 13:08:07 (120s)	15639 / 57.9mph	70.4mph at 13:07:44 69.9mph @ 13:07:44 (0.1s) 68.1mph @ 13:07:45 (7.2-s) 67.7mph @ 13:07:45 (1s) 66.2mph @ 13:07:45 (3s) 59.5mph @ 13:07:55 (60s) 57.7mph @ 13:07:52 (120s)	38.7mph at 13:08:05 41.0mph @ 13:08:05 (7.2-s) 42.9mph @ 13:08:05 (1s) 47.1mph @ 13:08:06 (3s) 56.2mph @ 13:07:07 (60s) 56.9mph @ 13:07:07 (120s)	32895 / 57.6mph
2022-01-29 08:07:12 AM EST	993.53mb	4.72V	33.1°F 100%	43.2°F	NE (46°)	70.1mph at 13:06:58 69.7mph @ 13:06:59 (0.1s) 69.5mph @ 13:06:59 (7.2-s) 69.1mph @ 13:06:59 (1s) 66.9mph @ 13:07:00 (3s) 58.8mph @ 13:06:20 (60s) 57.5mph @ 13:07:06 (120s)	48.1mph at 13:06:41 48.3mph @ 13:06:41 (0.1s) 48.7mph @ 13:06:09 (7.2-s) 49.3mph @ 13:06:41 (1s) 50.7mph @ 13:06:42 (3s) 56.1mph @ 13:06:57 (60s) 55.5mph @ 13:06:07 (120s)	4595 / 56.8mph	70.5mph at 13:06:59 70.4mph @ 13:06:59 (0.1s) 70.1mph @ 13:06:59 (7.2-s) 69.6mph @ 13:06:59 (1s) 67.1mph @ 13:06:59 (3s) 58.4mph @ 13:06:20 (60s) 57.2mph @ 13:07:06 (120s)	46.2mph at 13:06:41 46.5mph @ 13:06:41 (0.1s) 47.9mph @ 13:06:09 (7.2-s) 48.8mph @ 13:06:49 (1s) 50.2mph @ 13:06:11 (3s) 55.7mph @ 13:06:56 (60s) 56.0mph @ 13:06:07 (120s)	15257 / 56.5mph	70.9mph at 13:06:58 70.7mph @ 13:06:58 (0.1s) 70.1mph @ 13:06:59 (7.2-s) 69.2mph @ 13:06:59 (1s) 66.4mph @ 13:06:59 (3s) 57.9mph @ 13:06:20 (60s) 55.9mph @ 13:07:06 (120s)	46.4mph at 13:06:41 46.5mph @ 13:06:09 (0.1s) 47.2mph @ 13:06:09 (7.2-s) 48.8mph @ 13:06:41 (1s) 50.3mph @ 13:06:43 (3s) 55.6mph @ 13:06:55 (60s) 55.8mph @ 13:06:07 (120s)	32143 / 56.3mph

2022-01-29 08:06:12 AM EST	993.62mb	4.71V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (38°)	69.0mph at 13:05:24	48.1mph at 13:05:16	4730 / 58.4mph	69.3mph at 13:05:24	45.4mph at 13:05:16	15699 / 58.1mph	67.6mph at 13:05:24	45.3mph at 13:05:16
2022-01-29 08:05:07 AM EST to 2022-01-29 08:06:07 AM EST (60s)						68.5mph @ 13:05:24 (0.1s)	48.2mph @ 13:05:16 (0.1s)		67.5mph @ 13:05:24 (0.1s)	46.8mph @ 13:05:16 (0.1s)		66.9mph @ 13:05:24 (0.1s)	47.0mph @ 13:05:16 (0.1s)
2022-01-29 08:05:12 AM EST	993.82mb	4.71V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (39°)	65.2mph at 13:04:43	43.4mph at 13:04:32	4416 / 54.6mph	65.3mph at 13:04:43	36.1mph at 13:04:07	14568 / 53.9mph	66.5mph at 13:04:43	39.1mph at 13:04:35
2022-01-29 08:04:07 AM EST to 2022-01-29 08:05:07 AM EST (60s)						64.8mph @ 13:04:43 (0.1s)	43.6mph @ 13:04:32 (0.1s)		62.8mph @ 13:04:43 (0.1s)	42.1mph @ 13:04:35 (0.1s)		64.8mph @ 13:04:43 (0.1s)	40.0mph @ 13:04:35 (0.1s)
2022-01-29 08:04:12 AM EST	994.28mb	4.71V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (40°)	68.9mph at 13:03:39	46.5mph at 13:04:04	4661 / 57.6mph	72.2mph at 13:03:36	44.2mph at 13:03:18	15388 / 56.9mph	70.9mph at 13:03:36	43.3mph at 13:03:18
2022-01-29 08:03:07 AM EST to 2022-01-29 08:04:07 AM EST (60s)						68.5mph @ 13:03:39 (0.1s)	46.8mph @ 13:04:04 (0.1s)		71.6mph @ 13:03:36 (0.1s)	44.4mph @ 13:03:18 (0.1s)		69.7mph @ 13:03:36 (0.1s)	46.4mph @ 13:04:04 (0.1s)
2022-01-29 08:03:12 AM EST	994.25mb	4.69V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (46°)	66.0mph at 13:02:32	42.2mph at 13:02:47	4377 / 54.2mph	67.6mph at 13:02:30	39.6mph at 13:02:49	14511 / 53.7mph	67.4mph at 13:02:30	38.5mph at 13:02:47
2022-01-29 08:02:06 AM EST to 2022-01-29 08:03:06 AM EST (60s)						65.4mph @ 13:02:30 (0.1s)	42.4mph @ 13:02:48 (0.1s)		67.4mph @ 13:02:30 (0.1s)	39.8mph @ 13:02:49 (0.1s)		66.0mph @ 13:02:31 (0.1s)	41.1mph @ 13:02:49 (0.1s)
2022-01-29 08:02:18 AM EST	994.17mb	4.72V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (45°)	63.0mph at 13:01:06	43.9mph at 13:01:24	4249 / 52.6mph	63.3mph at 13:01:41	40.0mph at 13:01:24	13890 / 51.4mph	63.8mph at 13:01:06	40.4mph at 13:01:24
2022-01-29 08:01:06 AM EST to 2022-01-29 08:02:06 AM EST (60s)						62.8mph @ 13:01:06 (0.1s)	44.2mph @ 13:01:24 (0.1s)		63.0mph @ 13:01:41 (0.1s)	40.3mph @ 13:01:24 (0.1s)		61.9mph @ 13:01:06 (0.1s)	45.2mph @ 13:01:24 (0.1s)
2022-01-29 08:01:12 AM EST	993.81mb	4.71V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (49°)	70.7mph at 13:00:36	46.1mph at 13:00:26	4583 / 56.6mph	71.7mph at 13:00:36	40.5mph at 13:01:05	15081 / 55.8mph	71.0mph at 13:00:36	35.8mph at 13:01:05
2022-01-29 08:00:06 AM EST to 2022-01-29 08:01:06 AM EST (60s)						70.3mph @ 13:00:36 (0.1s)	46.4mph @ 13:00:26 (0.1s)		70.5mph @ 13:00:36 (0.1s)	42.4mph @ 13:01:05 (0.1s)		69.8mph @ 13:00:36 (0.1s)	46.8mph @ 13:00:26 (0.1s)



2022-01-29 07:54:12 AM EST	994.74mb	4.70V	33.1°F 100%	43.0°F	NE (42°)	65.8mph at 12:53:06	43.7mph at 12:53:54	4262 / 52.8mph	65.1mph at 12:53:06	36.6mph at 12:53:06	14067 / 52.1mph	66.7mph at 12:53:06	41.9mph at 12:53:52	29760 / 52.2mph
2022-01-29 07:53:06 AM EST to 2022-01-29 07:54:06 AM EST (60s)						65.6mph @ 12:53:06 (0.1s)	43.8mph @ 12:53:54 (0.1s)		64.5mph @ 12:53:07 (7%-s)	45.6mph @ 12:53:48 (7%-s)		63.4mph @ 12:53:07 (7%-s)	44.5mph @ 12:53:52 (7%-s)	
2022-01-29 07:53:12 AM EST	994.68mb	4.72V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (47°)	67.6mph at 12:52:15	44.5mph at 12:52:29	4730 / 58.4mph	69.2mph at 12:52:39	41.0mph at 12:52:30	15572 / 57.6mph	68.8mph at 12:52:15	41.4mph at 12:52:29	32910 / 57.6mph
2022-01-29 07:52:06 AM EST to 2022-01-29 07:53:06 AM EST (60s)						67.2mph @ 12:52:15 (0.1s)	44.7mph @ 12:52:29 (0.1s)		66.9mph @ 12:52:15 (7%-s)	45.2mph @ 12:52:29 (7%-s)		67.8mph @ 12:52:15 (7%-s)	42.4mph @ 12:52:30 (7%-s)	
2022-01-29 07:52:12 AM EST	994.92mb	4.71V	33.1°F 100%	43.0°F	NE (44°)	70.7mph at 12:51:33	43.6mph at 12:51:16	4717 / 58.2mph	71.6mph at 12:52:03	37.9mph at 12:51:16	15550 / 57.5mph	70.7mph at 12:52:03	40.2mph at 12:51:16	32714 / 57.3mph
2022-01-29 07:51:06 AM EST to 2022-01-29 07:52:06 AM EST (60s)						70.2mph @ 12:51:33 (0.1s)	43.7mph @ 12:51:16 (0.1s)		69.7mph @ 12:51:33 (7s)	44.6mph @ 12:51:16 (7s)		70.3mph @ 12:52:03 (7s)	39.9mph @ 12:51:16 (7s)	
2022-01-29 07:51:12 AM EST	995.24mb	4.71V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (47°)	67.5mph at 12:50:06	41.4mph at 12:51:00	4467 / 55.2mph	67.6mph at 12:50:06	39.4mph at 12:51:00	14817 / 54.8mph	68.6mph at 12:50:06	40.5mph at 12:51:01	31325 / 54.9mph
2022-01-29 07:50:06 AM EST to 2022-01-29 07:51:06 AM EST (60s)						67.1mph @ 12:50:06 (0.1s)	41.6mph @ 12:51:00 (0.1s)		66.7mph @ 12:50:06 (7%-s)	42.2mph @ 12:51:00 (7%-s)		66.7mph @ 12:50:06 (7%-s)	40.5mph @ 12:51:01 (7%-s)	
2022-01-29 07:50:12 AM EST	994.56mb	4.69V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (42°)	70.5mph at 12:49:36	46.7mph at 12:49:19	4588 / 56.7mph	71.2mph at 12:49:36	44.5mph at 12:49:19	15226 / 56.4mph	71.9mph at 12:49:36	43.5mph at 12:49:46	31681 / 55.5mph
2022-01-29 07:49:06 AM EST to 2022-01-29 07:50:06 AM EST (60s)						70.1mph @ 12:49:36 (0.1s)	46.9mph @ 12:49:19 (0.1s)		68.6mph @ 12:49:36 (7s)	47.3mph @ 12:49:19 (7s)		69.0mph @ 12:49:36 (7s)	45.6mph @ 12:49:19 (7s)	
2022-01-29 07:49:12 AM EST	994.62mb	4.71V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (41°)	67.4mph at 12:48:38	46.8mph at 12:48:57	4694 / 58.0mph	68.0mph at 12:48:35	44.0mph at 12:48:56	15562 / 57.6mph	68.4mph at 12:48:35	44.0mph at 12:48:56	32317 / 56.6mph
2022-01-29 07:48:06 AM EST to 2022-01-29 07:49:06 AM EST (60s)						67.0mph @ 12:48:38 (0.1s)	47.0mph @ 12:48:57 (0.1s)		66.7mph @ 12:48:38 (7%-s)	47.3mph @ 12:48:57 (7%-s)		67.0mph @ 12:48:35 (7%-s)	44.6mph @ 12:48:57 (7%-s)	

2022-01-29 07:48:13 AM EST	994.03mb	4.69V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (41°)	57.6mph @ 12:48:50 (120s)	55.6mph @ 12:48:23 (120s)	57.4mph @ 12:48:50 (120s)	55.3mph @ 12:48:23 (120s)	56.5mph @ 12:48:50 (120s)	54.5mph @ 12:48:23 (120s)	31799 / 55.7mph		
2022-01-29 07:47:06 AM EST to 2022-01-29 07:48:06 AM EST (60s)						67.9mph at 12:47:46 67.6mph @ 12:47:46 (0.1s) 67.2mph @ 12:47:46 (7s-8) 66.4mph @ 12:47:46 (1s) 62.4mph @ 12:47:43 (3s) 57.6mph @ 12:47:57 (60s) 56.4mph @ 12:47:55 (120s)	47.1mph at 12:47:24 47.5mph @ 12:47:24 (0.1s) 47.9mph @ 12:48:02 (7s-8) 48.3mph @ 12:48:02 (1s) 50.1mph @ 12:47:29 (3s) 54.8mph @ 12:47:13 (60s) 55.1mph @ 12:47:35 (120s)	4580 / 56.6mph	68.9mph at 12:47:41 68.7mph @ 12:47:41 (0.1s) 67.5mph @ 12:47:46 (7s-8) 66.9mph @ 12:47:46 (1s) 62.7mph @ 12:47:43 (3s) 57.4mph @ 12:47:57 (60s) 56.2mph @ 12:47:55 (120s)	44.0mph at 12:47:24 44.3mph @ 12:47:24 (0.1s) 45.6mph @ 12:47:24 (7s-8) 47.5mph @ 12:48:02 (1s) 50.1mph @ 12:47:26 (3s) 54.5mph @ 12:47:13 (60s) 54.8mph @ 12:47:07 (120s)	15228 / 56.4mph	67.8mph at 12:47:41 67.4mph @ 12:47:41 (0.1s) 66.3mph @ 12:47:41 (7s-8) 65.9mph @ 12:47:41 (1s) 62.3mph @ 12:47:42 (3s) 56.7mph @ 12:47:57 (60s) 55.2mph @ 12:47:55 (120s)	44.5mph at 12:47:23 44.6mph @ 12:47:23 (0.1s) 46.4mph @ 12:48:02 (7s-8) 46.6mph @ 12:48:02 (1s) 48.8mph @ 12:47:28 (3s) 53.5mph @ 12:47:13 (60s) 53.8mph @ 12:47:07 (120s)	
2022-01-29 07:47:12 AM EST	994.83mb	4.69V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (37°)	67.7mph at 12:46:10 67.3mph @ 12:46:10 (0.1s) 66.7mph @ 12:46:10 (7s-8) 65.7mph @ 12:47:03 (1s) 63.6mph @ 12:46:12 (3s) 55.8mph @ 12:46:52 (60s) 55.2mph @ 12:47:05 (120s)	45.6mph at 12:46:48 45.8mph @ 12:46:48 (0.1s) 46.3mph @ 12:46:49 (7s-8) 47.0mph @ 12:46:49 (1s) 48.4mph @ 12:46:49 (3s) 55.0mph @ 12:47:01 (60s) 53.2mph @ 12:46:06 (120s)	4472 / 55.3mph	70.0mph at 12:46:10 69.4mph @ 12:46:10 (0.1s) 68.5mph @ 12:46:10 (7s-8) 67.0mph @ 12:46:10 (1s) 64.2mph @ 12:46:12 (3s) 55.6mph @ 12:46:52 (60s) 54.8mph @ 12:47:05 (120s)	35.7mph at 12:46:06 44.4mph @ 12:46:55 (0.1s) 45.9mph @ 12:46:54 (7s-8) 46.2mph @ 12:46:49 (1s) 47.6mph @ 12:46:49 (3s) 54.6mph @ 12:46:07 (60s) 52.6mph @ 12:46:06 (120s)	14881 / 55.1mph	68.5mph at 12:46:10 68.3mph @ 12:46:10 (0.1s) 66.4mph @ 12:46:10 (7s-8) 65.5mph @ 12:46:10 (1s) 62.6mph @ 12:46:12 (3s) 54.5mph @ 12:46:52 (60s) 53.9mph @ 12:47:05 (120s)	42.2mph at 12:46:39 42.2mph @ 12:46:39 (0.1s) 44.4mph @ 12:46:54 (7s-8) 44.9mph @ 12:46:49 (1s) 46.6mph @ 12:46:56 (3s) 53.7mph @ 12:47:01 (60s) 51.7mph @ 12:46:06 (120s)	30817 / 54.0mph
2022-01-29 07:46:12 AM EST	995.22mb	4.70V	33.2°F 100%	43.2°F	NE (38°)	66.6mph at 12:45:55 66.3mph @ 12:45:55 (0.1s) 65.3mph @ 12:45:55 (7s-8) 64.2mph @ 12:45:56 (1s) 61.6mph @ 12:45:57 (3s) 55.1mph @ 12:46:05 (60s) 53.2mph @ 12:46:05 (120s)	44.6mph at 12:45:49 44.8mph @ 12:45:49 (0.1s) 45.3mph @ 12:45:49 (7s-8) 46.0mph @ 12:45:49 (1s) 47.2mph @ 12:45:49 (3s) 51.1mph @ 12:45:16 (60s) 51.9mph @ 12:45:06 (120s)	4459 / 55.1mph	67.9mph at 12:45:55 67.7mph @ 12:45:55 (0.1s) 66.1mph @ 12:45:55 (7s-8) 64.8mph @ 12:45:56 (1s) 61.7mph @ 12:45:57 (3s) 54.7mph @ 12:46:05 (60s) 52.7mph @ 12:45:32 (120s)	41.2mph at 12:45:06 43.2mph @ 12:45:49 (0.1s) 43.6mph @ 12:45:49 (7s-8) 44.4mph @ 12:45:49 (1s) 46.2mph @ 12:45:49 (3s) 50.5mph @ 12:45:20 (60s) 51.6mph @ 12:45:06 (120s)	14771 / 54.7mph	66.8mph at 12:45:55 66.5mph @ 12:45:55 (0.1s) 64.3mph @ 12:45:55 (7s-8) 63.0mph @ 12:45:56 (1s) 60.0mph @ 12:45:57 (3s) 53.7mph @ 12:46:05 (60s) 51.8mph @ 12:46:05 (120s)	42.7mph at 12:45:48 42.8mph @ 12:45:48 (0.1s) 43.6mph @ 12:45:49 (7s-8) 44.4mph @ 12:45:49 (1s) 45.8mph @ 12:45:50 (3s) 49.5mph @ 12:45:20 (60s) 50.6mph @ 12:45:06 (120s)	30671 / 53.8mph
2022-01-29 07:45:13 AM EST	995.24mb	4.71V	33.3°F 100%	43.2°F	NE (42°)	62.2mph at 12:45:03 62.0mph @ 12:45:03 (0.1s) 61.3mph @ 12:45:03 (7s-8) 60.1mph @ 12:44:10 (1s) 58.5mph @ 12:44:11 (3s) 54.5mph @ 12:44:27 (60s) 52.5mph @ 12:44:30 (120s)	42.6mph at 12:44:32 42.8mph @ 12:44:32 (0.1s) 43.5mph @ 12:44:34 (7s-8) 43.8mph @ 12:44:34 (1s) 44.1mph @ 12:44:34 (3s) 51.0mph @ 12:45:03 (60s) 51.1mph @ 12:44:06 (120s)	4136 / 51.3mph	62.3mph at 12:45:03 62.1mph @ 12:45:03 (0.1s) 61.0mph @ 12:45:03 (7s-8) 60.5mph @ 12:44:10 (1s) 59.0mph @ 12:44:11 (3s) 54.7mph @ 12:44:27 (60s) 52.4mph @ 12:44:30 (120s)	38.3mph at 12:44:36 38.6mph @ 12:44:36 (0.1s) 39.9mph @ 12:44:36 (7s-8) 41.1mph @ 12:44:36 (1s) 42.5mph @ 12:44:38 (3s) 50.4mph @ 12:45:02 (60s) 50.8mph @ 12:44:08 (120s)	13681 / 50.7mph	61.0mph at 12:45:03 60.9mph @ 12:45:03 (0.1s) 60.1mph @ 12:45:03 (7s-8) 58.7mph @ 12:44:10 (1s) 57.7mph @ 12:44:11 (3s) 53.5mph @ 12:44:27 (60s) 51.4mph @ 12:44:30 (120s)	37.2mph at 12:44:36 38.4mph @ 12:44:36 (0.1s) 39.9mph @ 12:44:37 (1s) 41.1mph @ 12:44:37 (3s) 49.6mph @ 12:45:02 (60s) 49.9mph @ 12:44:08 (120s)	28374 / 49.8mph
2022-01-29 07:44:13 AM EST	995.42mb	4.71V	33.2°F 100%	43.2°F	NE (40°)	60.8mph at 12:43:28 60.5mph @ 12:43:28 (0.1s) 60.2mph @ 12:43:28 (7s-8) 59.7mph @ 12:43:28 (1s) 57.5mph @ 12:43:58 (3s) 52.7mph @ 12:44:05 (60s) 51.5mph @ 12:43:06 (120s)	42.0mph at 12:43:54 42.1mph @ 12:43:54 (0.1s) 42.7mph @ 12:43:54 (7s-8) 43.8mph @ 12:43:54 (1s) 47.3mph @ 12:43:55 (3s) 49.5mph @ 12:43:08 (60s) 50.2mph @ 12:43:39 (120s)	4254 / 52.7mph	63.3mph at 12:43:27 63.0mph @ 12:43:27 (0.1s) 61.7mph @ 12:43:28 (7s-8) 60.6mph @ 12:43:28 (1s) 58.3mph @ 12:43:58 (3s) 52.6mph @ 12:44:04 (60s) 50.9mph @ 12:44:04 (120s)	38.2mph at 12:43:06 40.7mph @ 12:43:54 (0.1s) 41.6mph @ 12:43:54 (7s-8) 42.7mph @ 12:43:54 (1s) 47.0mph @ 12:43:55 (3s) 49.0mph @ 12:43:15 (60s) 49.8mph @ 12:43:38 (120s)	14215 / 52.6mph	60.6mph at 12:43:59 60.4mph @ 12:43:59 (0.1s) 59.1mph @ 12:44:00 (7s-8) 58.4mph @ 12:43:28 (1s) 57.1mph @ 12:43:58 (3s) 51.4mph @ 12:44:05 (60s) 50.3mph @ 12:43:06 (120s)	40.7mph at 12:43:54 41.6mph @ 12:43:54 (0.1s) 42.9mph @ 12:43:54 (1s) 46.9mph @ 12:43:55 (3s) 48.2mph @ 12:43:15 (60s) 49.0mph @ 12:43:39 (120s)	29343 / 51.5mph

2022-01-29 07:43:12 AM EST	995.38mb	4.69V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (42°)	59.1mph at 12:42:40	41.3mph at 12:42:18	4003 / 49.7mph	59.7mph at 12:42:40	38.5mph at 12:42:18	13288 / 49.2mph	58.5mph at 12:42:40	39.5mph at 12:42:17
2022-01-29 07:42:06 AM EST to 2022-01-29 07:43:06 AM EST (60s)						58.9mph @ 12:42:40 (0.1s)	41.5mph @ 12:42:18 (0.1s)		59.4mph @ 12:42:40 (0.1s)	38.8mph @ 12:42:18 (0.1s)		58.3mph @ 12:42:40 (0.1s)	40.2mph @ 12:42:18 (0.1s)
58.6mph @ 12:42:40 (0.1s)						42.2mph @ 12:42:18 (0.1s)	59.2mph @ 12:42:40 (0.1s)		39.6mph @ 12:42:18 (0.1s)	57.6mph @ 12:42:40 (0.1s)		40.3mph @ 12:42:18 (0.1s)	27.638 / 48.5mph
58.1mph @ 12:42:40 (0.1s)						42.7mph @ 12:42:19 (0.1s)	58.7mph @ 12:42:40 (0.1s)		40.4mph @ 12:42:18 (0.1s)	57.0mph @ 12:42:40 (0.1s)		40.9mph @ 12:42:20 (0.1s)	
2022-01-29 07:42:13 AM EST	995.78mb	4.71V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (52°)	64.6mph at 12:41:06	40.5mph at 12:41:51	4309 / 53.3mph	66.0mph at 12:41:06	38.4mph at 12:41:43	14211 / 52.6mph	65.2mph at 12:41:08	39.6mph at 12:41:43
2022-01-29 07:41:06 AM EST to 2022-01-29 07:42:06 AM EST (60s)						64.4mph @ 12:41:06 (0.1s)	40.6mph @ 12:41:51 (0.1s)		65.6mph @ 12:41:06 (0.1s)	38.8mph @ 12:41:43 (0.1s)		64.7mph @ 12:41:08 (0.1s)	40.9mph @ 12:41:52 (0.1s)
64.0mph @ 12:41:06 (0.1s)						41.0mph @ 12:41:52 (0.1s)	64.2mph @ 12:41:06 (0.1s)		39.7mph @ 12:41:51 (0.1s)	63.4mph @ 12:41:08 (0.1s)		41.6mph @ 12:41:52 (0.1s)	29.696 / 52.1mph
65.4mph @ 12:41:06 (0.1s)						41.2mph @ 12:41:52 (0.1s)	64.8mph @ 12:41:06 (0.1s)		40.3mph @ 12:41:52 (0.1s)	64.3mph @ 12:41:06 (0.1s)		43.2mph @ 12:41:52 (0.1s)	
2022-01-29 07:41:12 AM EST	994.92mb	4.71V	33.0°F 100%	43.2°F	NE (53°)	71.9mph at 12:41:02	46.7mph at 12:40:39	4904 / 60.5mph	72.9mph at 12:40:36	37.8mph at 12:40:39	16077 / 59.5mph	72.4mph at 12:41:02	33.8mph at 12:40:39
2022-01-29 07:40:06 AM EST to 2022-01-29 07:41:06 AM EST (60s)						71.6mph @ 12:41:02 (0.1s)	46.9mph @ 12:40:39 (0.1s)		72.6mph @ 12:40:36 (0.1s)	37.9mph @ 12:40:39 (0.1s)		72.0mph @ 12:41:02 (0.1s)	35.7mph @ 12:40:39 (0.1s)
71.2mph @ 12:41:03 (0.1s)						47.9mph @ 12:40:39 (0.1s)	71.9mph @ 12:41:03 (0.1s)		39.9mph @ 12:40:39 (0.1s)	71.5mph @ 12:41:03 (0.1s)		37.1mph @ 12:40:39 (0.1s)	33.736 / 59.1mph
70.5mph @ 12:41:03 (0.1s)						49.2mph @ 12:40:39 (0.1s)	70.9mph @ 12:41:03 (0.1s)		43.7mph @ 12:40:39 (0.1s)	70.6mph @ 12:41:03 (0.1s)		46.5mph @ 12:40:40 (0.1s)	
2022-01-29 07:40:12 AM EST	994.96mb	4.71V	33.0°F 100%	43.2°F	NE (51°)	67.8mph at 12:39:43	41.1mph at 12:39:22	4589 / 56.7mph	68.3mph at 12:39:43	34.3mph at 12:39:17	15028 / 55.6mph	66.7mph at 12:39:43	31.4mph at 12:39:22
2022-01-29 07:39:06 AM EST to 2022-01-29 07:40:06 AM EST (60s)						67.4mph @ 12:39:43 (0.1s)	41.3mph @ 12:39:22 (0.1s)		67.5mph @ 12:39:43 (0.1s)	35.1mph @ 12:39:17 (0.1s)		66.5mph @ 12:39:43 (0.1s)	33.1mph @ 12:39:23 (0.1s)
66.4mph @ 12:39:43 (0.1s)						42.2mph @ 12:39:23 (0.1s)	66.3mph @ 12:39:43 (0.1s)		41.0mph @ 12:39:21 (0.1s)	65.7mph @ 12:39:43 (0.1s)		37.2mph @ 12:39:23 (0.1s)	31.437 / 55.1mph
66.0mph @ 12:39:43 (0.1s)						42.8mph @ 12:39:23 (0.1s)	65.5mph @ 12:39:43 (0.1s)		42.5mph @ 12:39:23 (0.1s)	65.1mph @ 12:39:43 (0.1s)		42.8mph @ 12:39:24 (0.1s)	
2022-01-29 07:39:12 AM EST	995.30mb	4.70V	33.0°F 100%	43.2°F	NE (54°)	76.0mph at 12:38:29	53.4mph at 12:39:02	5069 / 62.5mph	78.3mph at 12:38:29	49.9mph at 12:39:02	16642 / 61.6mph	75.6mph at 12:38:29	48.0mph at 12:39:05
2022-01-29 07:38:06 AM EST to 2022-01-29 07:39:06 AM EST (60s)						75.4mph @ 12:38:29 (0.1s)	53.6mph @ 12:39:02 (0.1s)		76.6mph @ 12:38:29 (0.1s)	50.2mph @ 12:39:02 (0.1s)		75.2mph @ 12:38:29 (0.1s)	48.4mph @ 12:39:05 (0.1s)
73.8mph @ 12:38:29 (0.1s)						54.1mph @ 12:39:02 (0.1s)	72.9mph @ 12:38:29 (0.1s)		51.7mph @ 12:39:02 (0.1s)	73.4mph @ 12:38:29 (0.1s)		50.5mph @ 12:39:05 (0.1s)	34.939 / 61.2mph
73.7mph @ 12:38:29 (0.1s)						54.5mph @ 12:39:02 (0.1s)	72.5mph @ 12:38:29 (0.1s)		52.3mph @ 12:39:02 (0.1s)	71.5mph @ 12:38:30 (0.1s)		51.8mph @ 12:39:05 (0.1s)	
2022-01-29 07:38:12 AM EST	995.43mb	4.70V	33.1°F 100%	43.2°F	NE (54°)	71.9mph at 12:37:59	46.4mph at 12:37:48	4849 / 59.8mph	73.5mph at 12:37:59	26.8mph at 12:37:48	15883 / 58.8mph	72.1mph at 12:37:59	32.9mph at 12:37:48
2022-01-29 07:37:05 AM EST to 2022-01-29 07:38:05 AM EST (60s)						71.5mph @ 12:37:59 (0.1s)	47.0mph @ 12:37:48 (0.1s)		73.4mph @ 12:37:59 (0.1s)	29.2mph @ 12:37:48 (0.1s)		71.9mph @ 12:37:59 (0.1s)	39.4mph @ 12:37:48 (0.1s)
70.9mph @ 12:37:59 (0.1s)						49.5mph @ 12:37:48 (0.1s)	72.4mph @ 12:37:59 (0.1s)		38.4mph @ 12:37:48 (0.1s)	70.9mph @ 12:37:59 (0.1s)		45.8mph @ 12:37:07 (0.1s)	33.343 / 58.4mph
70.1mph @ 12:37:59 (0.1s)						50.4mph @ 12:37:07 (0.1s)	70.9mph @ 12:37:59 (0.1s)		45.6mph @ 12:37:48 (0.1s)	69.5mph @ 12:37:59 (0.1s)		52.9mph @ 12:37:34 (0.1s)	





2022-01-29 07:31:12 AM EST	995.91mb	4.70V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (54°)	73.7mph at 12:30:09	39.8mph at 12:30:35	4939 / 60.9mph	73.0mph at 12:30:09	23.5mph at 12:30:35	16148 / 59.7mph	73.9mph at 12:30:09	25.8mph at 12:30:35		
2022-01-29 07:30:03 AM EST to 2022-01-29 07:31:03 AM EST (60s)						73.3mph @ 12:30:09 (0.1s)	40.0mph @ 12:30:35 (0.1s)		71.3mph @ 12:30:09 (7%-s)	70.3mph @ 12:30:10 (1s)		68.4mph @ 12:30:23 (3s)	60.3mph @ 12:30:58 (60s)	59.9mph @ 12:30:25 (120s)	72.7mph @ 12:30:09 (0.1s)
2022-01-29 07:30:12 AM EST	995.83mb	4.73V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (55°)	71.1mph at 12:29:59	36.5mph at 12:29:50	4776 / 58.9mph	71.6mph at 12:29:08	28.3mph at 12:29:50	15644 / 57.9mph	70.7mph at 12:29:08	33.4mph at 12:29:49		
2022-01-29 07:29:03 AM EST to 2022-01-29 07:30:03 AM EST (60s)						70.8mph @ 12:29:59 (0.1s)	36.7mph @ 12:29:50 (0.1s)		70.2mph @ 12:29:08 (7%-s)	69.3mph @ 12:29:59 (1s)		67.4mph @ 12:29:08 (3s)	61.5mph @ 12:29:32 (60s)	59.2mph @ 12:30:02 (120s)	71.1mph @ 12:29:08 (0.1s)
2022-01-29 07:29:26 AM EST	995.23mb	4.71V	33.2°F 100%	43.1°F	NE (53°)	71.3mph at 12:28:46	44.6mph at 12:28:16	4814 / 59.4mph	72.2mph at 12:28:59	40.3mph at 12:28:17	15794 / 58.4mph	73.2mph at 12:28:59	33.8mph at 12:28:17		
2022-01-29 07:28:03 AM EST to 2022-01-29 07:29:03 AM EST (60s)						71.0mph @ 12:28:46 (0.1s)	45.1mph @ 12:28:16 (0.1s)		70.6mph @ 12:28:46 (7%-s)	70.3mph @ 12:28:47 (1s)		67.6mph @ 12:28:48 (3s)	59.3mph @ 12:29:02 (60s)	57.9mph @ 12:28:03 (120s)	71.3mph @ 12:28:59 (0.1s)
2022-01-29 07:28:12 AM EST	995.90mb	4.71V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (52°)	68.0mph at 12:27:11	45.7mph at 12:27:20	4565 / 56.4mph	68.3mph at 12:27:11	36.9mph at 12:27:20	14931 / 55.3mph	67.1mph at 12:27:11	36.4mph at 12:27:20		
2022-01-29 07:27:03 AM EST to 2022-01-29 07:28:03 AM EST (60s)						67.6mph @ 12:27:11 (0.1s)	45.8mph @ 12:27:20 (0.1s)		67.2mph @ 12:27:11 (7%-s)	66.8mph @ 12:27:11 (1s)		65.8mph @ 12:27:03 (3s)	59.4mph @ 12:27:03 (60s)	61.2mph @ 12:27:06 (120s)	68.1mph @ 12:27:11 (0.1s)
2022-01-29 07:27:12 AM EST	994.93mb	4.71V	33.0°F 100%	43.1°F	NE (53°)	74.7mph at 12:26:05	39.1mph at 12:26:59	4819 / 59.5mph	75.3mph at 12:26:05	9.4mph at 12:26:59	15717 / 58.2mph	74.9mph at 12:26:05	27.0mph at 12:26:59		
2022-01-29 07:26:03 AM EST to 2022-01-29 07:27:03 AM EST (60s)						74.4mph @ 12:26:05 (0.1s)	39.7mph @ 12:26:59 (0.1s)		73.9mph @ 12:26:06 (7%-s)	74.2mph @ 12:26:03 (1s)		74.1mph @ 12:26:03 (3s)	63.6mph @ 12:26:14 (60s)	64.0mph @ 12:26:37 (120s)	74.7mph @ 12:26:05 (0.1s)
2022-01-29 07:26:12 AM EST	995.74mb	4.70V	33.1°F 100%	43.1°F	NE (50°)	79.1mph at 12:26:01	49.7mph at 12:25:11	5096 / 62.8mph	79.4mph at 12:26:01	44.1mph at 12:25:11	16560 / 61.3mph	77.2mph at 12:26:01	44.2mph at 12:25:11		
2022-01-29 07:25:03 AM EST to 2022-01-29 07:26:03 AM EST (60s)						78.8mph @ 12:26:01 (0.1s)	50.0mph @ 12:25:11 (0.1s)		77.3mph @ 12:26:01 (7%-s)	76.1mph @ 12:26:01 (1s)		73.6mph @ 12:26:02 (3s)	64.9mph @ 12:25:31 (60s)	61.6mph @ 12:26:02 (120s)	79.1mph @ 12:26:01 (0.1s)





2022-01-29 07:13:12 AM EST	996.25mb	4.71V	33.2°F 99%	43.3°F	NE (50°)	71.6mph at 12:12:34	34.1mph at 12:12:09	4464 / 55.2mph	71.8mph at 12:12:34	25.5mph at 12:12:03	14734 / 54.5mph	70.5mph at 12:12:36	27.0mph at 12:12:04	30728 / 53.9mph
2022-01-29 07:12:02 AM EST to 2022-01-29 07:13:02 AM EST (60s)						71.2mph @ 12:12:34 (0.1s)	34.5mph @ 12:12:09 (0.1s)		71.3mph @ 12:12:34 (0.1s)	26.0mph @ 12:12:03 (0.1s)		70.2mph @ 12:12:36 (0.1s)	29.2mph @ 12:12:03 (0.1s)	
2022-01-29 07:12:12 AM EST	996.78mb	4.71V	33.2°F 99%	43.3°F	ENE (59°)	68.5mph at 12:11:21	34.9mph at 12:12:01	4392 / 54.3mph	70.1mph at 12:11:21	29.2mph at 12:12:01	14433 / 53.4mph	70.5mph at 12:11:21	31.2mph at 12:12:01	30402 / 53.3mph
2022-01-29 07:11:02 AM EST to 2022-01-29 07:12:02 AM EST (60s)						67.9mph @ 12:11:21 (0.1s)	35.0mph @ 12:12:01 (0.1s)		68.7mph @ 12:11:21 (0.1s)	29.7mph @ 12:12:01 (0.1s)		69.5mph @ 12:11:21 (0.1s)	32.0mph @ 12:12:01 (0.1s)	
2022-01-29 07:11:12 AM EST	996.49mb	4.71V	33.1°F 99%	43.3°F	NE (53°)	74.7mph at 12:10:25	46.1mph at 12:10:58	4964 / 61.2mph	75.7mph at 12:10:25	39.9mph at 12:10:58	16365 / 60.5mph	74.3mph at 12:10:25	40.7mph at 12:10:14	34317 / 60.1mph
2022-01-29 07:10:02 AM EST to 2022-01-29 07:11:02 AM EST (60s)						74.4mph @ 12:10:25 (0.1s)	46.4mph @ 12:10:58 (0.1s)		73.6mph @ 12:10:25 (0.1s)	40.4mph @ 12:10:58 (0.1s)		73.2mph @ 12:10:25 (0.1s)	43.1mph @ 12:10:14 (0.1s)	
2022-01-29 07:10:12 AM EST	996.28mb	4.70V	33.2°F 99%	43.3°F	NE (54°)	70.3mph at 12:09:06	46.3mph at 12:09:45	4937 / 60.9mph	74.7mph at 12:09:08	27.0mph at 12:09:45	16222 / 60.0mph	72.2mph at 12:09:30	30.2mph at 12:09:45	33971 / 59.5mph
2022-01-29 07:09:02 AM EST to 2022-01-29 07:10:02 AM EST (60s)						69.9mph @ 12:09:06 (0.1s)	46.8mph @ 12:09:45 (0.1s)		70.2mph @ 12:09:06 (0.1s)	28.9mph @ 12:09:45 (0.1s)		69.9mph @ 12:09:06 (0.1s)	35.2mph @ 12:09:46 (0.1s)	
2022-01-29 07:09:12 AM EST	996.35mb	4.69V	33.2°F 99%	43.3°F	NE (53°)	72.6mph at 12:08:50	48.6mph at 12:08:28	4837 / 59.7mph	73.3mph at 12:08:50	37.8mph at 12:08:02	15916 / 58.9mph	73.5mph at 12:08:50	45.1mph at 12:08:28	33471 / 58.6mph
2022-01-29 07:08:02 AM EST to 2022-01-29 07:09:02 AM EST (60s)						72.3mph @ 12:08:50 (0.1s)	48.9mph @ 12:08:28 (0.1s)		72.4mph @ 12:08:50 (0.1s)	45.5mph @ 12:08:28 (0.1s)		72.7mph @ 12:08:50 (0.1s)	46.9mph @ 12:08:28 (0.1s)	
2022-01-29 07:08:12 AM EST	996.47mb	4.70V	33.3°F 99%	43.3°F	ENE (61°)	67.0mph at 12:07:41	33.7mph at 12:07:11	4403 / 54.5mph	68.0mph at 12:07:38	26.0mph at 12:07:11	14447 / 53.5mph	68.6mph at 12:07:38	26.8mph at 12:07:27	30532 / 53.5mph
2022-01-29 07:07:02 AM EST to 2022-01-29 07:08:02 AM EST (60s)						66.4mph @ 12:07:42 (0.1s)	33.9mph @ 12:07:11 (0.1s)		66.3mph @ 12:07:38 (0.1s)	27.4mph @ 12:07:11 (0.1s)		65.9mph @ 12:07:38 (0.1s)	32.5mph @ 12:07:27 (0.1s)	











2022-01-29 06:43:12 AM EST	997.04mb	4.72V	33.6°F 98%	43.6°F	NE (55°)	74.0mph at 11:42:50	49.2mph at 11:42:09	5091 / 62.7mph	73.0mph at 11:42:13	32.3mph at 11:42:08	16449 / 60.8mph	76.0mph at 11:42:50	33.4mph at 11:42:08	34741 / 60.8mph
2022-01-29 06:41:55 AM EST to 2022-01-29 06:42:55 AM EST (60s)						73.4mph @ 11:42:50 (0.1s)	49.4mph @ 11:42:09 (0.1s)		72.8mph @ 11:42:50 (0.1s)	49.7mph @ 11:42:09 (0.1s)		72.2mph @ 11:42:52 (1s)	50.5mph @ 11:42:09 (1s)	
2022-01-29 06:42:14 AM EST	997.08mb	4.69V	33.7°F 98%	43.6°F	NE (47°)	66.8mph at 11:41:09	46.5mph at 11:41:41	4611 / 57.0mph	66.6mph at 11:41:02	32.9mph at 11:40:55	15067 / 55.8mph	66.9mph at 11:40:58	44.4mph at 11:41:45	31785 / 55.7mph
2022-01-29 06:40:55 AM EST to 2022-01-29 06:41:55 AM EST (60s)						66.6mph @ 11:41:09 (0.1s)	46.6mph @ 11:41:42 (0.1s)		66.4mph @ 11:41:09 (0.1s)	47.2mph @ 11:41:42 (0.1s)		66.0mph @ 11:41:10 (1s)	48.4mph @ 11:41:42 (1s)	
2022-01-29 06:41:12 AM EST	996.98mb	4.70V	33.7°F 98%	43.6°F	NE (48°)	74.9mph at 11:40:39	49.8mph at 11:40:52	4847 / 59.8mph	74.9mph at 11:40:39	42.4mph at 11:39:55	15761 / 58.3mph	75.8mph at 11:40:33	47.9mph at 11:39:58	33212 / 58.2mph
2022-01-29 06:39:55 AM EST to 2022-01-29 06:40:55 AM EST (60s)						74.4mph @ 11:40:39 (0.1s)	50.0mph @ 11:40:52 (0.1s)		73.2mph @ 11:40:39 (0.1s)	50.8mph @ 11:40:53 (0.1s)		72.0mph @ 11:40:37 (1s)	51.7mph @ 11:40:17 (1s)	
2022-01-29 06:40:12 AM EST	996.63mb	4.71V	33.8°F 98%	43.6°F	NE (55°)	72.2mph at 11:39:36	43.2mph at 11:39:15	4733 / 58.4mph	72.1mph at 11:39:26	41.3mph at 11:39:15	15376 / 56.9mph	71.4mph at 11:39:36	40.5mph at 11:39:52	32340 / 56.7mph
2022-01-29 06:38:55 AM EST to 2022-01-29 06:39:55 AM EST (60s)						71.8mph @ 11:39:36 (0.1s)	43.4mph @ 11:39:15 (0.1s)		71.0mph @ 11:39:37 (0.1s)	44.2mph @ 11:39:15 (0.1s)		70.4mph @ 11:39:37 (1s)	44.9mph @ 11:39:15 (1s)	
2022-01-29 06:39:12 AM EST	997.30mb	4.69V	33.7°F 98%	43.6°F	ENE (66°)	75.7mph at 11:38:10	27.9mph at 11:38:46	4595 / 56.8mph	73.7mph at 11:38:10	7.7mph at 11:38:46	14779 / 54.7mph	75.3mph at 11:38:10	15.6mph at 11:38:46	31473 / 55.2mph
2022-01-29 06:37:55 AM EST to 2022-01-29 06:38:55 AM EST (60s)						75.0mph @ 11:38:10 (0.1s)	29.2mph @ 11:38:46 (0.1s)		73.6mph @ 11:38:10 (0.1s)	31.5mph @ 11:38:47 (1s)		72.2mph @ 11:38:10 (1s)	37.9mph @ 11:38:48 (1s)	





2022-01-29 06:26:12 AM EST	997.30mb	4.71V	33.8°F 97%	43.9°F	NE (52°)	77.4mph at 11:25:11	48.6mph at 11:25:16	5340 / 65.7mph	77.5mph at 11:25:11	32.9mph at 11:25:16	17310 / 64.0mph	76.6mph at 11:25:34	40.6mph at 11:25:16
2022-01-29 06:25:55 AM EST to 2022-01-29 06:25:55 AM EST (60s)						77.0mph @ 11:25:11 (0.1s)	48.9mph @ 11:25:16 (0.1s)		77.1mph @ 11:25:11 (0.1s)	34.0mph @ 11:25:16 (0.1s)		75.8mph @ 11:25:34 (0.1s)	43.8mph @ 11:25:16 (0.1s)
2022-01-29 06:25:12 AM EST	997.47mb	4.70V	34.0°F 97%	44.0°F	ENE (61°)	74.4mph at 11:23:58	38.0mph at 11:24:33	4680 / 57.8mph	74.3mph at 11:23:59	13.4mph at 11:24:31	14968 / 55.4mph	74.4mph at 11:23:58	23.0mph at 11:24:32
2022-01-29 06:22:55 AM EST to 2022-01-29 06:24:55 AM EST (60s)						74.0mph @ 11:23:58 (0.1s)	38.5mph @ 11:24:33 (0.1s)		74.1mph @ 11:23:59 (0.1s)	15.5mph @ 11:24:31 (0.1s)		74.0mph @ 11:23:58 (0.1s)	26.4mph @ 11:24:32 (0.1s)
2022-01-29 06:24:12 AM EST	997.73mb	4.70V	34.1°F 97%	44.0°F	NE (52°)	71.3mph at 11:23:20	44.7mph at 11:23:09	4858 / 59.9mph	72.3mph at 11:23:20	34.9mph at 11:23:09	15808 / 58.5mph	72.2mph at 11:23:20	29.9mph at 11:23:09
2022-01-29 06:22:55 AM EST to 2022-01-29 06:23:55 AM EST (60s)						70.8mph @ 11:23:20 (0.1s)	45.2mph @ 11:23:09 (0.1s)		71.6mph @ 11:23:20 (0.1s)	35.1mph @ 11:23:09 (0.1s)		71.5mph @ 11:23:20 (0.1s)	35.6mph @ 11:23:09 (0.1s)
2022-01-29 06:23:12 AM EST	997.88mb	4.71V	34.2°F 97%	44.0°F	NE (49°)	71.6mph at 11:22:44	48.6mph at 11:22:16	4818 / 59.5mph	72.1mph at 11:22:43	45.4mph at 11:22:48	15711 / 58.1mph	72.5mph at 11:22:43	36.6mph at 11:22:48
2022-01-29 06:21:55 AM EST to 2022-01-29 06:22:55 AM EST (60s)						71.3mph @ 11:22:43 (0.1s)	48.7mph @ 11:22:16 (0.1s)		71.9mph @ 11:22:43 (0.1s)	45.9mph @ 11:22:48 (0.1s)		71.9mph @ 11:22:43 (0.1s)	41.4mph @ 11:22:48 (0.1s)
2022-01-29 06:22:12 AM EST	997.64mb	4.70V	34.3°F 97%	44.0°F	NE (50°)	69.4mph at 11:21:51	49.3mph at 11:20:57	4642 / 57.3mph	69.1mph at 11:21:51	39.9mph at 11:20:55	15216 / 56.3mph	69.4mph at 11:21:51	46.1mph at 11:20:57
2022-01-29 06:20:55 AM EST to 2022-01-29 06:21:55 AM EST (60s)						69.2mph @ 11:21:51 (0.1s)	49.5mph @ 11:20:57 (0.1s)		68.8mph @ 11:21:51 (0.1s)	47.1mph @ 11:20:57 (0.1s)		69.0mph @ 11:21:51 (0.1s)	46.4mph @ 11:20:57 (0.1s)
2022-01-29 06:21:12 AM EST	998.03mb	4.70V	34.3°F 97%	44.1°F	NE (49°)	61.0mph at 11:20:29	43.5mph at 11:20:04	4362 / 54.0mph	60.9mph at 11:20:28	29.8mph at 11:19:55	14179 / 52.5mph	61.3mph at 11:20:23	34.6mph at 11:20:04
2022-01-29 06:19:55 AM EST to 2022-01-29 06:20:55 AM EST (60s)						60.7mph @ 11:20:29 (0.1s)	43.7mph @ 11:20:04 (0.1s)		60.6mph @ 11:20:28 (0.1s)	34.2mph @ 11:20:13 (0.1s)		60.9mph @ 11:20:28 (0.1s)	37.6mph @ 11:20:04 (0.1s)



2022-01-29 06:14:12 AM EST	998.58mb	4.71V	34.3°F 97%	44.3°F	NE (54°)	66.2mph at 11:13:51	45.5mph at 11:13:22	4612 / 57.0mph	66.2mph at 11:13:51	42.7mph at 11:13:22	15042 / 55.7mph	68.8mph at 11:13:48	43.2mph at 11:13:44	31939 / 56.0mph
2022-01-29 06:13:09 AM EST to 2022-01-29 06:14:09 AM EST (60s)						65.7mph @ 11:13:51 (0.1s)	45.6mph @ 11:13:22 (0.1s)		65.8mph @ 11:13:51 (0.1s)	43.0mph @ 11:13:22 (0.1s)		68.2mph @ 11:13:48 (0.1s)	43.3mph @ 11:13:44 (0.1s)	
2022-01-29 06:13:12 AM EST	998.38mb	4.70V	34.3°F 97%	44.3°F	NE (51°)	70.3mph at 11:12:32	49.5mph at 11:13:06	4862 / 60.0mph	70.9mph at 11:12:30	44.4mph at 11:13:07	15870 / 58.7mph	70.3mph at 11:12:30	33.9mph at 11:12:09	33478 / 58.6mph
2022-01-29 06:12:09 AM EST to 2022-01-29 06:13:09 AM EST (60s)						69.3mph @ 11:12:32 (0.1s)	49.7mph @ 11:13:07 (0.1s)		70.5mph @ 11:12:30 (0.1s)	44.6mph @ 11:13:07 (0.1s)		70.0mph @ 11:12:30 (0.1s)	37.8mph @ 11:12:09 (0.1s)	
2022-01-29 06:12:12 AM EST	998.25mb	4.71V	34.4°F 97%	44.3°F	NE (52°)	74.2mph at 11:11:49	42.9mph at 11:12:06	4661 / 57.6mph	73.4mph at 11:11:47	30.0mph at 11:12:06	15069 / 55.8mph	73.5mph at 11:11:49	25.6mph at 11:12:06	31608 / 55.4mph
2022-01-29 06:11:09 AM EST to 2022-01-29 06:12:09 AM EST (60s)						72.7mph @ 11:11:49 (0.1s)	43.3mph @ 11:12:06 (0.1s)		73.0mph @ 11:11:47 (0.1s)	31.4mph @ 11:12:06 (0.1s)		73.3mph @ 11:11:49 (0.1s)	31.2mph @ 11:12:06 (0.1s)	
2022-01-29 06:11:12 AM EST	998.31mb	4.71V	34.5°F 97%	44.4°F	NE (55°)	72.9mph at 11:10:20	47.8mph at 11:10:50	4763 / 58.8mph	71.7mph at 11:10:20	44.8mph at 11:10:58	15487 / 57.3mph	72.3mph at 11:10:19	45.0mph at 11:10:58	32843 / 57.5mph
2022-01-29 06:10:09 AM EST to 2022-01-29 06:11:09 AM EST (60s)						71.8mph @ 11:10:20 (0.1s)	48.1mph @ 11:10:50 (0.1s)		71.4mph @ 11:10:20 (0.1s)	45.3mph @ 11:10:49 (0.1s)		72.0mph @ 11:10:20 (0.1s)	45.2mph @ 11:10:58 (0.1s)	
2022-01-29 06:10:12 AM EST	998.49mb	4.72V	34.5°F 97%	44.4°F	NE (53°)	66.7mph at 11:09:26	47.8mph at 11:09:12	4637 / 57.3mph	67.4mph at 11:09:26	42.7mph at 11:09:28	15081 / 55.8mph	67.2mph at 11:09:26	38.4mph at 11:09:28	31983 / 56.0mph
2022-01-29 06:09:09 AM EST to 2022-01-29 06:10:09 AM EST (60s)						65.6mph @ 11:09:51 (0.1s)	48.1mph @ 11:09:12 (0.1s)		66.8mph @ 11:09:26 (0.1s)	43.2mph @ 11:09:28 (0.1s)		66.8mph @ 11:09:26 (0.1s)	43.0mph @ 11:09:28 (0.1s)	
2022-01-29 06:09:12 AM EST	998.15mb	4.70V	34.6°F 97%	44.4°F	NE (52°)	69.7mph at 11:09:03	46.6mph at 11:08:09	4648 / 57.4mph	68.4mph at 11:09:03	43.9mph at 11:08:33	15069 / 55.8mph	70.5mph at 11:09:03	44.2mph at 11:08:33	32019 / 56.1mph
2022-01-29 06:08:09 AM EST to 2022-01-29 06:09:09 AM EST (60s)						68.0mph @ 11:09:03 (0.1s)	47.2mph @ 11:08:09 (0.1s)		68.1mph @ 11:09:03 (0.1s)	44.2mph @ 11:08:33 (0.1s)		70.0mph @ 11:09:03 (0.1s)	44.1mph @ 11:08:33 (0.1s)	

2022-01-29 06:08:12 AM EST	998.78mb	4.71V	34.7°F 97%	44.4°F	NE (48°)	64.3mph at 11:08:03	46.2mph at 11:07:14	4551 / 56.2mph	64.3mph at 11:07:26	29.3mph at 11:07:09	14877 / 55.1mph	65.2mph at 11:08:03	42.0mph at 11:07:14	31457 / 55.1mph
2022-01-29 06:07:09 AM EST to 2022-01-29 06:08:09 AM EST (60s)						64.0mph @ 11:08:03 (0.1s)	46.4mph @ 11:07:14 (0.1s)		63.9mph @ 11:07:26 (0.1s)	42.7mph @ 11:07:14 (0.1s)		64.9mph @ 11:08:03 (0.1s)	43.8mph @ 11:07:14 (0.1s)	
2022-01-29 06:07:12 AM EST	999.16mb	4.71V	34.7°F 97%	44.4°F	ENE (59°)	61.5mph at 11:06:09	38.2mph at 11:06:59	4072 / 50.5mph	61.3mph at 11:06:09	33.0mph at 11:06:22	13103 / 48.5mph	61.6mph at 11:06:09	31.3mph at 11:06:49	27634 / 48.5mph
2022-01-29 06:06:09 AM EST to 2022-01-29 06:07:09 AM EST (60s)						61.3mph @ 11:06:09 (0.1s)	38.3mph @ 11:06:59 (0.1s)		61.2mph @ 11:06:09 (0.1s)	33.3mph @ 11:06:22 (0.1s)		61.3mph @ 11:06:09 (0.1s)	33.2mph @ 11:06:48 (0.1s)	
2022-01-29 06:06:12 AM EST	998.86mb	4.72V	34.7°F 97%	44.4°F	ENE (64°)	66.2mph at 11:05:29	44.6mph at 11:05:48	4487 / 55.5mph	64.3mph at 11:05:29	26.7mph at 11:05:48	14548 / 53.9mph	65.4mph at 11:05:29	31.2mph at 11:05:48	31050 / 54.4mph
2022-01-29 06:05:09 AM EST to 2022-01-29 06:06:09 AM EST (60s)						65.7mph @ 11:05:29 (0.1s)	44.7mph @ 11:05:48 (0.1s)		64.0mph @ 11:05:29 (0.1s)	27.2mph @ 11:05:48 (0.1s)		64.3mph @ 11:05:29 (0.1s)	34.7mph @ 11:05:48 (0.1s)	
2022-01-29 06:05:12 AM EST	997.80mb	4.71V	34.7°F 97%	44.4°F	ENE (59°)	71.7mph at 11:04:50	43.4mph at 11:04:14	4458 / 55.1mph	72.4mph at 11:04:51	28.9mph at 11:04:33	14415 / 53.4mph	71.7mph at 11:04:50	34.5mph at 11:04:33	30665 / 53.7mph
2022-01-29 06:04:09 AM EST to 2022-01-29 06:05:09 AM EST (60s)						71.5mph @ 11:04:50 (0.1s)	43.5mph @ 11:04:14 (0.1s)		71.7mph @ 11:04:51 (0.1s)	29.8mph @ 11:04:33 (0.1s)		71.5mph @ 11:04:50 (0.1s)	39.7mph @ 11:04:12 (0.1s)	
2022-01-29 06:04:12 AM EST	998.05mb	4.71V	34.7°F 97%	44.4°F	ENE (65°)	61.2mph at 11:04:01	31.6mph at 11:03:55	3996 / 49.6mph	64.1mph at 11:03:21	28.9mph at 11:03:55	13021 / 48.2mph	62.4mph at 11:04:01	33.1mph at 11:03:43	27689 / 48.6mph
2022-01-29 06:03:09 AM EST to 2022-01-29 06:04:09 AM EST (60s)						60.9mph @ 11:04:04 (0.1s)	31.8mph @ 11:03:55 (0.1s)		64.3mph @ 11:03:21 (NoQC)	29.4mph @ 11:03:55 (0.1s)		61.9mph @ 11:04:01 (0.1s)	36.7mph @ 11:03:39 (0.1s)	
2022-01-29 06:03:12 AM EST	998.99mb	4.70V	34.5°F 97%	44.4°F	ENE (67°)	65.6mph at 11:02:45	36.1mph at 11:02:20	4326 / 53.5mph	65.5mph at 11:02:45	20.7mph at 11:02:20	13999 / 51.8mph	66.3mph at 11:02:45	20.9mph at 11:02:20	29953 / 52.5mph
2022-01-29 06:02:09 AM EST to 2022-01-29 06:03:09 AM EST (60s)						64.9mph @ 11:02:45 (0.1s)	36.2mph @ 11:02:20 (0.1s)		64.8mph @ 11:02:45 (0.1s)	21.1mph @ 11:02:20 (0.1s)		65.9mph @ 11:02:45 (0.1s)	23.8mph @ 11:02:20 (0.1s)	





2022-01-29 05:57:12 AM EST	998.22mb	4.71V	34.5°F 97%	44.4°F	ENE (69°)	71.0mph at 10:57:06	39.1mph at 10:56:24	4590 / 56.7mph	70.4mph at 10:57:05	21.5mph at 10:56:25	14739 / 54.6mph	72.1mph at 10:56:35	34.9mph at 10:56:24	31476 / 55.2mph
2022-01-29 05:56:08 AM EST to 2022-01-29 05:57:08 AM EST (60s)						70.5mph @ 10:57:06 (0.1s)	39.4mph @ 10:56:24 (0.1s)		69.7mph @ 10:57:06 (0.1s)	23.1mph @ 10:56:25 (0.1s)		71.4mph @ 10:57:06 (0.1s)	38.4mph @ 10:56:58 (0.1s)	
2022-01-29 05:56:12 AM EST	998.02mb	4.71V	34.5°F 97%	44.4°F	ENE (62°)	67.0mph at 10:55:42	39.9mph at 10:55:59	4599 / 56.8mph	67.3mph at 10:55:42	17.4mph at 10:55:59	14805 / 54.8mph	68.6mph at 10:55:42	24.8mph at 10:55:59	31344 / 54.9mph
2022-01-29 05:55:08 AM EST to 2022-01-29 05:56:08 AM EST (60s)						66.7mph @ 10:55:42 (0.1s)	40.1mph @ 10:55:59 (0.1s)		66.9mph @ 10:55:42 (0.1s)	18.3mph @ 10:55:59 (0.1s)		68.1mph @ 10:55:42 (0.1s)	27.8mph @ 10:55:59 (0.1s)	
2022-01-29 05:55:12 AM EST	998.58mb	4.72V	34.5°F 97%	44.4°F	NE (56°)	73.4mph at 10:55:05	47.6mph at 10:54:59	4816 / 59.4mph	72.4mph at 10:55:05	40.0mph at 10:54:59	15657 / 57.9mph	73.9mph at 10:55:05	38.6mph at 10:54:59	33223 / 58.2mph
2022-01-29 05:54:08 AM EST to 2022-01-29 05:55:08 AM EST (60s)						72.9mph @ 10:55:05 (0.1s)	48.1mph @ 10:54:59 (0.1s)		71.9mph @ 10:55:05 (0.1s)	40.4mph @ 10:54:59 (0.1s)		73.4mph @ 10:55:05 (0.1s)	45.7mph @ 10:54:59 (0.1s)	
2022-01-29 05:54:12 AM EST	998.48mb	4.70V	34.7°F 96%	44.4°F	ENE (59°)	73.8mph at 10:53:36	33.6mph at 10:54:04	4859 / 59.9mph	71.9mph at 10:53:36	12.8mph at 10:54:04	15585 / 57.7mph	73.1mph at 10:53:36	25.5mph at 10:54:04	32926 / 57.7mph
2022-01-29 05:53:08 AM EST to 2022-01-29 05:54:08 AM EST (60s)						73.0mph @ 10:53:36 (0.1s)	33.9mph @ 10:54:04 (0.1s)		71.6mph @ 10:53:36 (0.1s)	14.0mph @ 10:54:04 (0.1s)		72.3mph @ 10:53:36 (0.1s)	28.9mph @ 10:54:04 (0.1s)	
2022-01-29 05:53:12 AM EST	998.77mb	4.71V	34.9°F 97%	44.4°F	ENE (61°)	77.7mph at 10:53:02	39.2mph at 10:52:53	4397 / 54.4mph	77.8mph at 10:53:02	24.7mph at 10:52:53	14262 / 52.8mph	79.2mph at 10:53:02	27.6mph at 10:52:53	30334 / 53.2mph
2022-01-29 05:52:08 AM EST to 2022-01-29 05:53:08 AM EST (60s)						77.0mph @ 10:53:02 (0.1s)	39.4mph @ 10:52:53 (0.1s)		77.3mph @ 10:53:02 (0.1s)	25.9mph @ 10:52:53 (0.1s)		77.8mph @ 10:53:02 (0.1s)	32.2mph @ 10:52:53 (0.1s)	
2022-01-29 05:52:12 AM EST	999.43mb	4.72V	34.8°F 97%	44.4°F	ENE (64°)	58.3mph at 10:51:21	31.0mph at 10:51:45	3817 / 47.4mph	58.9mph at 10:51:29	20.1mph at 10:51:43	12276 / 45.5mph	59.0mph at 10:51:09	21.2mph at 10:51:43	26110 / 45.8mph
2022-01-29 05:51:08 AM EST to 2022-01-29 05:52:08 AM EST (60s)						58.0mph @ 10:51:09 (0.1s)	31.0mph @ 10:51:45 (0.1s)		58.4mph @ 10:51:29 (0.1s)	20.4mph @ 10:51:43 (0.1s)		58.9mph @ 10:51:09 (0.1s)	24.3mph @ 10:51:46 (0.1s)	

2022-01-29 05:51:12 AM EST	998.67mb	4.71V	34.7°F 97%	44.4°F	ENE (66°)	68.4mph at 10:50:26	42.2mph at 10:50:56	4715 / 58.2mph	67.8mph at 10:50:38	35.1mph at 10:50:57	15299 / 56.6mph	69.8mph at 10:50:38	33.4mph at 10:50:57
2022-01-29 05:50:08 AM EST to 2022-01-29 05:51:08 AM EST (60s)						68.2mph @ 10:50:26 (1s)	42.4mph @ 10:50:56 (1s)		67.4mph @ 10:50:38 (1s)	35.6mph @ 10:50:57 (1s)		69.2mph @ 10:50:38 (1s)	37.7mph @ 10:50:58 (1s)
						67.3mph @ 10:50:26 (1/2-s)	42.9mph @ 10:50:56 (1/2-s)		66.5mph @ 10:50:38 (1/2-s)	41.5mph @ 10:50:58 (1/2-s)		66.8mph @ 10:50:38 (1/2-s)	42.6mph @ 10:50:56 (1s)
						67.0mph @ 10:50:26 (1s)	43.9mph @ 10:50:57 (1s)		65.9mph @ 10:50:26 (1s)	45.2mph @ 10:50:56 (1s)		66.0mph @ 10:50:39 (1s)	44.4mph @ 10:50:58 (1s)
						65.9mph @ 10:50:27 (3s)	47.5mph @ 10:50:58 (3s)		64.5mph @ 10:50:27 (3s)	46.0mph @ 10:50:58 (3s)		64.5mph @ 10:50:27 (3s)	53.1mph @ 10:50:08 (60s)
						58.6mph @ 10:50:54 (60s)	54.7mph @ 10:50:23 (60s)		56.9mph @ 10:50:54 (60s)	52.7mph @ 10:50:09 (60s)		57.2mph @ 10:50:54 (60s)	54.0mph @ 10:50:08 (120s)
						57.6mph @ 10:50:41 (120s)	55.6mph @ 10:50:08 (120s)		55.6mph @ 10:50:40 (120s)	53.5mph @ 10:50:08 (120s)		56.0mph @ 10:50:40 (120s)	
2022-01-29 05:50:12 AM EST	999.78mb	4.70V	34.6°F 97%	44.4°F	ENE (63°)	67.5mph at 10:50:07	40.9mph at 10:49:45	4447 / 55.0mph	66.5mph at 10:50:07	29.2mph at 10:49:45	14265 / 52.8mph	68.2mph at 10:50:07	34.6mph at 10:49:11
2022-01-29 05:49:08 AM EST to 2022-01-29 05:50:08 AM EST (60s)						66.9mph @ 10:50:07 (1s)	41.2mph @ 10:49:45 (1s)		66.4mph @ 10:50:07 (1s)	30.3mph @ 10:49:45 (1s)		67.7mph @ 10:50:07 (1s)	37.4mph @ 10:49:12 (1s)
						64.6mph @ 10:50:07 (1/2-s)	42.4mph @ 10:49:45 (1/2-s)		65.1mph @ 10:50:07 (1/2-s)	34.1mph @ 10:49:45 (1/2-s)		66.2mph @ 10:50:07 (1/2-s)	40.6mph @ 10:49:45 (1s)
						64.4mph @ 10:49:08 (1s)	44.1mph @ 10:49:45 (1s)		62.7mph @ 10:49:08 (1s)	39.3mph @ 10:49:45 (1s)		63.6mph @ 10:50:07 (1s)	46.7mph @ 10:49:46 (1s)
						63.0mph @ 10:49:08 (3s)	48.8mph @ 10:49:45 (3s)		60.3mph @ 10:49:08 (3s)	46.4mph @ 10:49:46 (3s)		61.0mph @ 10:49:08 (3s)	53.1mph @ 10:50:07 (60s)
						59.2mph @ 10:49:27 (60s)	54.9mph @ 10:50:07 (60s)		57.1mph @ 10:49:26 (60s)	52.7mph @ 10:50:07 (60s)		57.5mph @ 10:49:26 (60s)	53.3mph @ 10:49:45 (120s)
						56.7mph @ 10:49:10 (120s)	55.1mph @ 10:49:45 (120s)		54.8mph @ 10:49:10 (120s)	52.9mph @ 10:49:45 (120s)		55.3mph @ 10:49:10 (120s)	
2022-01-29 05:49:12 AM EST	999.07mb	4.71V	34.6°F 97%	44.4°F	ENE (66°)	71.5mph at 10:48:50	38.9mph at 10:48:16	4550 / 56.2mph	71.3mph at 10:48:50	27.8mph at 10:48:18	14654 / 54.2mph	72.8mph at 10:48:50	31.5mph at 10:48:10
2022-01-29 05:48:08 AM EST to 2022-01-29 05:49:08 AM EST (60s)						71.2mph @ 10:48:50 (1s)	39.0mph @ 10:48:16 (1s)		69.6mph @ 10:48:48 (1s)	28.1mph @ 10:48:18 (1s)		72.2mph @ 10:48:50 (1s)	34.5mph @ 10:48:10 (1/2-s)
						70.1mph @ 10:48:51 (1/2-s)	40.9mph @ 10:48:16 (1/2-s)		68.5mph @ 10:48:50 (1/2-s)	34.2mph @ 10:48:19 (1/2-s)		70.8mph @ 10:48:51 (1/2-s)	37.7mph @ 10:48:11 (1s)
						68.7mph @ 10:48:51 (1s)	41.6mph @ 10:48:19 (1s)		66.5mph @ 10:48:51 (1s)	37.0mph @ 10:48:19 (1s)		68.7mph @ 10:48:51 (1s)	43.7mph @ 10:48:12 (1s)
						66.5mph @ 10:48:44 (3s)	45.7mph @ 10:48:21 (3s)		64.7mph @ 10:48:44 (3s)	42.1mph @ 10:48:21 (3s)		65.4mph @ 10:48:44 (3s)	50.2mph @ 10:48:38 (60s)
						56.9mph @ 10:48:09 (60s)	51.8mph @ 10:48:38 (60s)		55.2mph @ 10:48:09 (60s)	49.7mph @ 10:48:38 (60s)		55.7mph @ 10:48:09 (60s)	55.0mph @ 10:49:06 (120s)
						59.5mph @ 10:48:08 (120s)	56.3mph @ 10:49:06 (120s)		57.5mph @ 10:48:08 (120s)	54.4mph @ 10:49:05 (120s)		58.0mph @ 10:48:08 (120s)	
2022-01-29 05:48:12 AM EST	999.14mb	4.72V	34.5°F 97%	44.4°F	ENE (67°)	71.5mph at 10:47:26	33.2mph at 10:47:09	4591 / 56.7mph	71.4mph at 10:47:26	20.5mph at 10:47:08	14828 / 54.9mph	71.6mph at 10:47:26	25.3mph at 10:47:48
2022-01-29 05:47:08 AM EST to 2022-01-29 05:48:08 AM EST (60s)						70.9mph @ 10:47:27 (1s)	33.5mph @ 10:47:09 (1s)		70.7mph @ 10:47:26 (1s)	21.5mph @ 10:47:08 (1s)		70.9mph @ 10:47:26 (1s)	29.7mph @ 10:47:48 (1/2-s)
						69.2mph @ 10:47:27 (1/2-s)	34.9mph @ 10:47:09 (1/2-s)		68.4mph @ 10:47:27 (1/2-s)	26.6mph @ 10:47:09 (1/2-s)		69.7mph @ 10:47:30 (1/2-s)	35.1mph @ 10:47:49 (1s)
						67.8mph @ 10:47:27 (1s)	37.4mph @ 10:47:09 (1s)		67.1mph @ 10:47:26 (1s)	30.9mph @ 10:47:09 (1s)		67.3mph @ 10:47:30 (1s)	37.5mph @ 10:47:48 (1s)
						66.8mph @ 10:47:27 (3s)	44.5mph @ 10:47:47 (3s)		65.9mph @ 10:47:27 (3s)	40.4mph @ 10:47:48 (3s)		65.5mph @ 10:47:27 (3s)	55.3mph @ 10:48:06 (60s)
						62.3mph @ 10:47:08 (60s)	56.6mph @ 10:48:07 (60s)		60.1mph @ 10:47:08 (60s)	54.8mph @ 10:48:07 (60s)		60.6mph @ 10:47:08 (60s)	58.0mph @ 10:48:07 (120s)
						64.4mph @ 10:47:08 (120s)	59.5mph @ 10:48:07 (120s)		62.3mph @ 10:47:08 (120s)	57.5mph @ 10:48:07 (120s)		62.7mph @ 10:47:08 (120s)	
2022-01-29 05:47:12 AM EST	999.08mb	4.72V	34.4°F 97%	44.4°F	ENE (66°)	77.9mph at 10:47:00	40.7mph at 10:46:32	5063 / 62.4mph	75.5mph at 10:47:00	17.7mph at 10:46:32	16277 / 60.2mph	77.0mph at 10:47:00	32.1mph at 10:46:32
2022-01-29 05:46:08 AM EST to 2022-01-29 05:47:08 AM EST (60s)						76.3mph @ 10:47:01 (1s)	40.9mph @ 10:46:32 (1s)		74.1mph @ 10:47:00 (1s)	19.8mph @ 10:46:32 (1s)		75.6mph @ 10:47:00 (1s)	39.3mph @ 10:46:50 (1/2-s)
						74.1mph @ 10:46:10 (1/2-s)	44.6mph @ 10:46:32 (1/2-s)		72.6mph @ 10:46:10 (1/2-s)	28.9mph @ 10:46:32 (1/2-s)		73.4mph @ 10:46:09 (1/2-s)	43.7mph @ 10:46:32 (1s)
						73.6mph @ 10:46:09 (1s)	47.5mph @ 10:46:32 (1s)		71.7mph @ 10:46:10 (1s)	37.5mph @ 10:46:32 (1s)		72.6mph @ 10:46:09 (1s)	50.1mph @ 10:46:34 (3s)
						72.3mph @ 10:46:11 (3s)	54.1mph @ 10:46:33 (3s)		70.4mph @ 10:46:11 (3s)	49.2mph @ 10:46:34 (3s)		70.8mph @ 10:46:11 (3s)	60.6mph @ 10:47:07 (60s)
						67.8mph @ 10:46:17 (60s)	62.3mph @ 10:47:07 (60s)		65.6mph @ 10:46:21 (60s)	60.1mph @ 10:47:07 (60s)		66.1mph @ 10:46:17 (60s)	61.1mph @ 10:46:08 (120s)
						64.5mph @ 10:47:05 (120s)	62.6mph @ 10:47:08 (120s)		62.5mph @ 10:47:05 (120s)	60.8mph @ 10:46:08 (120s)		62.9mph @ 10:47:04 (120s)	
2022-01-29 05:46:12 AM EST	997.92mb	4.69V	34.5°F 96%	44.5°F	ENE (63°)	78.1mph at 10:45:29	52.8mph at 10:45:16	5405 / 66.5mph	80.1mph at 10:45:29	37.4mph at 10:45:08	17443 / 64.5mph	80.0mph at 10:45:29	46.4mph at 10:45:49
2022-01-29 05:45:08 AM EST to 2022-01-29 05:46:08 AM EST (60s)						77.5mph @ 10:45:29 (1s)	53.3mph @ 10:45:16 (1s)		79.1mph @ 10:45:29 (1s)	50.0mph @ 10:45:50 (1s)		79.0mph @ 10:45:29 (1s)	46.6mph @ 10:45:49 (1s)
						76.3mph @ 10:45:30 (1/2-s)	54.6mph @ 10:45:16 (1/2-s)		76.9mph @ 10:45:30 (1/2-s)	52.1mph @ 10:45:50 (1/2-s)		76.9mph @ 10:45:30 (1/2-s)	51.7mph @ 10:45:50 (1/2-s)
						75.8mph @ 10:45:30 (1s)	54.7mph @ 10:45:16 (1s)		75.4mph @ 10:45:30 (1s)	53.0mph @ 10:45:16 (1s)		75.6mph @ 10:45:30 (1s)	52.9mph @ 10:45:16 (1s)
						73.8mph @ 10:45:32 (3s)	57.5mph @ 10:45:18 (3s)		72.6mph @ 10:45:32 (3s)	55.5mph @ 10:45:50 (3s)		72.8mph @ 10:45:32 (3s)	54.9mph @ 10:45:50 (60s)
						66.5mph @ 10:46:07 (60s)	58.8mph @ 10:45:08 (60s)		64.5mph @ 10:46:07 (60s)	57.1mph @ 10:45:08 (60s)		64.9mph @ 10:46:07 (60s)	57.4mph @ 10:45:08 (60s)
						62.6mph @ 10:46:07 (120s)	58.8mph @ 10:45:18 (120s)		60.8mph @ 10:46:07 (120s)	57.1mph @ 10:45:18 (120s)		61.2mph @ 10:46:07 (120s)	57.2mph @ 10:45:17 (120s)

2022-01-29 05:45:12 AM EST	998.58mb	4.70V	34.7°F 96%	44.5°F	ENE (57°)	66.9mph at 10:45:05	41.1mph at 10:44:22	4767 / 58.8mph	67.0mph at 10:44:40	29.4mph at 10:44:22	15467 / 57.2mph	67.3mph at 10:44:33	30.4mph at 10:44:22	32780 / 57.4mph
2022-01-29 05:44:08 AM EST to 2022-01-29 05:45:08 AM EST (60s)						66.6mph @ 10:45:05 (0.1s)	41.3mph @ 10:44:22 (0.1s)		66.1mph @ 10:45:05 (0.1s)	30.5mph @ 10:44:22 (0.1s)		66.9mph @ 10:44:33 (0.1s)	36.7mph @ 10:44:22 (0.1s)	
66.1mph @ 10:45:05 (0.1s)						43.7mph @ 10:44:22 (0.1s)	64.8mph @ 10:45:05 (0.1s)		37.2mph @ 10:44:22 (0.1s)	65.5mph @ 10:45:05 (0.1s)		41.9mph @ 10:44:23 (0.1s)		
66.0mph @ 10:45:06 (0.1s)						45.5mph @ 10:44:22 (0.1s)	64.7mph @ 10:45:06 (0.1s)		41.8mph @ 10:44:23 (0.1s)	65.3mph @ 10:45:06 (0.1s)		44.3mph @ 10:44:24 (0.1s)		
64.3mph @ 10:45:06 (0.1s)	47.7mph @ 10:44:24 (0.1s)	63.2mph @ 10:45:06 (0.1s)	44.8mph @ 10:44:24 (0.1s)	63.5mph @ 10:45:06 (0.1s)	54.9mph @ 10:44:31 (0.1s)									
59.7mph @ 10:44:08 (60s)	56.9mph @ 10:44:31 (60s)	57.7mph @ 10:44:08 (60s)	55.0mph @ 10:44:31 (60s)	57.9mph @ 10:44:08 (60s)	57.2mph @ 10:44:08 (60s)									
59.8mph @ 10:44:20 (120s)	58.8mph @ 10:44:08 (120s)	58.1mph @ 10:44:19 (120s)	57.0mph @ 10:44:08 (120s)	58.3mph @ 10:44:19 (120s)	57.2mph @ 10:44:08 (120s)									
2022-01-29 05:44:12 AM EST	998.66mb	4.71V	34.8°F 96%	44.5°F	ENE (62°)	75.7mph at 10:43:13	46.1mph at 10:43:56	4847 / 59.8mph	73.3mph at 10:43:11	36.7mph at 10:43:56	15612 / 57.8mph	76.9mph at 10:43:12	37.2mph at 10:44:01	33067 / 57.9mph
2022-01-29 05:43:08 AM EST to 2022-01-29 05:44:08 AM EST (60s)						75.0mph @ 10:43:13 (0.1s)	47.0mph @ 10:43:56 (0.1s)		72.9mph @ 10:43:11 (0.1s)	38.6mph @ 10:43:56 (0.1s)		76.1mph @ 10:43:13 (0.1s)	40.8mph @ 10:43:32 (0.1s)	
73.3mph @ 10:43:11 (0.1s)						49.1mph @ 10:44:01 (0.1s)	71.5mph @ 10:43:11 (0.1s)		45.9mph @ 10:44:01 (0.1s)	75.3mph @ 10:43:13 (0.1s)		43.7mph @ 10:44:02 (0.1s)		
72.0mph @ 10:43:11 (0.1s)						51.5mph @ 10:44:01 (0.1s)	70.5mph @ 10:43:11 (0.1s)		49.3mph @ 10:44:01 (0.1s)	70.7mph @ 10:43:11 (0.1s)		48.2mph @ 10:44:03 (0.1s)		
70.1mph @ 10:43:13 (0.1s)	53.2mph @ 10:44:03 (0.1s)	68.3mph @ 10:43:12 (0.1s)	50.7mph @ 10:44:03 (0.1s)	68.4mph @ 10:43:13 (0.1s)	56.5mph @ 10:43:08 (60s)									
61.7mph @ 10:43:31 (60s)	57.8mph @ 10:43:08 (60s)	60.0mph @ 10:43:31 (60s)	56.3mph @ 10:43:08 (60s)	60.5mph @ 10:43:31 (60s)	54.5mph @ 10:43:08 (60s)									
58.8mph @ 10:44:07 (120s)	55.5mph @ 10:43:08 (120s)	57.1mph @ 10:44:07 (120s)	54.1mph @ 10:43:08 (120s)	57.2mph @ 10:44:07 (120s)	54.5mph @ 10:43:08 (120s)									
2022-01-29 05:43:12 AM EST	998.67mb	4.71V	34.9°F 97%	44.5°F	NE (56°)	71.2mph at 10:42:26	39.3mph at 10:42:13	4683 / 57.8mph	69.6mph at 10:43:05	32.1mph at 10:42:08	15238 / 56.4mph	73.5mph at 10:43:02	33.4mph at 10:42:13	32312 / 56.6mph
2022-01-29 05:42:08 AM EST to 2022-01-29 05:43:08 AM EST (60s)						70.7mph @ 10:42:26 (0.1s)	39.5mph @ 10:42:13 (0.1s)		69.2mph @ 10:43:04 (0.1s)	35.3mph @ 10:42:13 (0.1s)		72.9mph @ 10:43:02 (0.1s)	38.0mph @ 10:42:13 (0.1s)	
69.5mph @ 10:43:05 (0.1s)						41.7mph @ 10:42:13 (0.1s)	68.2mph @ 10:43:05 (0.1s)		39.1mph @ 10:42:13 (0.1s)	69.5mph @ 10:43:05 (0.1s)		40.6mph @ 10:42:13 (0.1s)		
68.5mph @ 10:43:04 (0.1s)						43.5mph @ 10:42:14 (0.1s)	67.3mph @ 10:43:04 (0.1s)		42.8mph @ 10:42:09 (0.1s)	68.2mph @ 10:43:03 (0.1s)		44.3mph @ 10:42:14 (0.1s)		
67.9mph @ 10:43:05 (0.1s)	46.1mph @ 10:42:14 (0.1s)	66.7mph @ 10:43:05 (0.1s)	45.0mph @ 10:42:11 (0.1s)	67.5mph @ 10:43:05 (0.1s)	51.0mph @ 10:42:17 (60s)									
57.8mph @ 10:43:07 (60s)	52.2mph @ 10:42:17 (60s)	56.4mph @ 10:43:07 (60s)	50.7mph @ 10:42:17 (60s)	56.6mph @ 10:43:07 (60s)	50.5mph @ 10:42:13 (120s)									
55.5mph @ 10:43:07 (120s)	51.7mph @ 10:42:16 (120s)	54.1mph @ 10:43:07 (120s)	50.3mph @ 10:42:13 (120s)	54.5mph @ 10:43:07 (120s)	50.5mph @ 10:43:07 (120s)									
2022-01-29 05:42:12 AM EST	999.67mb	4.69V	35.0°F 97%	44.5°F	NE (56°)	62.8mph at 10:41:43	28.8mph at 10:42:01	4306 / 53.3mph	62.3mph at 10:41:43	19.0mph at 10:42:01	14021 / 51.9mph	64.1mph at 10:41:43	25.6mph at 10:42:01	29894 / 52.4mph
2022-01-29 05:41:08 AM EST to 2022-01-29 05:42:08 AM EST (60s)						62.6mph @ 10:41:44 (0.1s)	31.2mph @ 10:42:02 (0.1s)		61.9mph @ 10:41:43 (0.1s)	19.3mph @ 10:42:01 (0.1s)		63.5mph @ 10:41:43 (0.1s)	28.6mph @ 10:42:01 (0.1s)	
61.9mph @ 10:41:44 (0.1s)						33.5mph @ 10:42:02 (0.1s)	61.1mph @ 10:41:44 (0.1s)		22.1mph @ 10:42:01 (0.1s)	61.7mph @ 10:41:44 (0.1s)		31.3mph @ 10:42:02 (0.1s)		
61.3mph @ 10:41:44 (0.1s)						36.8mph @ 10:42:02 (0.1s)	60.9mph @ 10:41:44 (0.1s)		25.2mph @ 10:42:01 (0.1s)	61.3mph @ 10:41:44 (0.1s)		36.3mph @ 10:42:02 (0.1s)		
59.3mph @ 10:41:45 (60s)	50.7mph @ 10:41:13 (60s)	58.7mph @ 10:41:45 (60s)	34.6mph @ 10:42:02 (60s)	59.1mph @ 10:41:45 (60s)	49.5mph @ 10:41:13 (60s)									
53.6mph @ 10:41:52 (60s)	52.2mph @ 10:42:07 (120s)	52.3mph @ 10:41:52 (60s)	49.3mph @ 10:41:12 (60s)	52.8mph @ 10:41:52 (60s)	51.1mph @ 10:42:07 (120s)									
54.6mph @ 10:41:15 (120s)	53.4mph @ 10:41:16 (120s)	53.4mph @ 10:41:16 (120s)	50.7mph @ 10:42:07 (120s)	53.6mph @ 10:41:16 (120s)	51.1mph @ 10:42:07 (120s)									
2022-01-29 05:41:12 AM EST	999.46mb	4.71V	34.9°F 97%	44.5°F	ENE (57°)	62.8mph at 10:40:08	41.9mph at 10:40:15	4123 / 51.1mph	62.2mph at 10:40:42	28.0mph at 10:40:17	13411 / 49.7mph	65.2mph at 10:40:08	31.0mph at 10:40:17	28401 / 49.8mph
2022-01-29 05:40:08 AM EST to 2022-01-29 05:41:08 AM EST (60s)						62.6mph @ 10:40:08 (0.1s)	42.2mph @ 10:40:15 (0.1s)		61.3mph @ 10:40:08 (0.1s)	29.6mph @ 10:40:17 (0.1s)		64.4mph @ 10:40:08 (0.1s)	36.2mph @ 10:40:17 (0.1s)	
61.5mph @ 10:40:08 (0.1s)						43.3mph @ 10:40:15 (0.1s)	60.3mph @ 10:40:08 (0.1s)		36.9mph @ 10:40:17 (0.1s)	62.1mph @ 10:40:08 (0.1s)		39.7mph @ 10:40:37 (0.1s)		
60.8mph @ 10:40:08 (0.1s)						44.4mph @ 10:41:01 (0.1s)	59.4mph @ 10:40:08 (0.1s)		40.8mph @ 10:40:51 (0.1s)	60.4mph @ 10:40:08 (0.1s)		42.9mph @ 10:40:16 (0.1s)		
61.1mph @ 10:40:08 (0.1s)	46.0mph @ 10:41:03 (0.1s)	60.0mph @ 10:40:08 (0.1s)	43.7mph @ 10:41:03 (0.1s)	60.2mph @ 10:40:08 (0.1s)	49.7mph @ 10:41:07 (60s)									
58.1mph @ 10:40:14 (60s)	51.0mph @ 10:41:07 (60s)	57.0mph @ 10:40:13 (60s)	49.6mph @ 10:41:07 (60s)	57.2mph @ 10:40:13 (60s)	53.0mph @ 10:41:07 (60s)									
56.2mph @ 10:40:10 (120s)	54.1mph @ 10:41:07 (120s)	54.8mph @ 10:40:12 (120s)	52.9mph @ 10:41:07 (120s)	55.1mph @ 10:40:12 (120s)	53.0mph @ 10:41:07 (120s)									
2022-01-29 05:40:12 AM EST	998.53mb	4.70V	34.9°F 97%	44.5°F	ENE (57°)	67.9mph at 10:39:41	42.2mph at 10:39:12	4637 / 57.3mph	67.4mph at 10:39:41	40.4mph at 10:39:12	15198 / 56.2mph	68.5mph at 10:39:41	38.0mph at 10:39:11	32174 / 56.4mph
2022-01-29 05:39:08 AM EST to 2022-01-29 05:40:08 AM EST (60s)						67.6mph @ 10:39:41 (0.1s)	42.4mph @ 10:39:12 (0.1s)		67.2mph @ 10:39:41 (0.1s)	40.5mph @ 10:39:12 (0.1s)		68.2mph @ 10:39:41 (0.1s)	40.5mph @ 10:39:11 (0.1s)	
67.3mph @ 10:39:41 (0.1s)						42.8mph @ 10:39:12 (0.1s)	66.8mph @ 10:39:41 (0.1s)		41.1mph @ 10:39:12 (0.1s)	66.9mph @ 10:39:41 (0.1s)		41.3mph @ 10:39:11 (0.1s)		
66.2mph @ 10:39:42 (0.1s)						43.6mph @ 10:39:13 (0.1s)	65.7mph @ 10:39:41 (0.1s)		42.3mph @ 10:39:13 (0.1s)	65.7mph @ 10:39:41 (0.1s)		42.9mph @ 10:39:13 (0.1s)		
65.0mph @ 10:39:43 (0.1s)	45.3mph @ 10:39:13 (0.1s)	64.3mph @ 10:39:43 (0.1s)	43.9mph @ 10:39:13 (0.1s)	64.4mph @ 10:39:42 (0.1s)	51.8mph @ 10:39:25 (60s)									
57.2mph @ 10:40:07 (60s)	53.1mph @ 10:39:26 (60s)	56.2mph @ 10:40:07 (60s)	51.5mph @ 10:39:26 (60s)	56.3mph @ 10:40:07 (60s)	51.1mph @ 10:39:16 (120s)									
56.2mph @ 10:40:07 (120s)	52.3mph @ 10:39:15 (120s)	54.8mph @ 10:40:07 (120s)	50.8mph @ 10:39:16 (120s)	55.1mph @ 10:40:07 (120s)	51.1mph @ 10:39:16 (120s)									

2022-01-29 05:39:12 AM EST	999.58mb	4.69V	35.0°F 97%	44.5°F	ENE (64°)	63.3mph at 10:38:12	43.5mph at 10:38:56	4455 / 55.1mph	64.1mph at 10:38:12	34.7mph at 10:38:08	14409 / 53.3mph	65.2mph at 10:38:12	29.9mph at 10:38:57	30632 / 53.7mph
2022-01-29 05:38:08 AM EST to 2022-01-29 05:39:08 AM EST (60s)						62.8mph @ 10:38:18 (0.1s)	43.8mph @ 10:38:56 (1.1s)		63.7mph @ 10:38:12 (0.1s)	36.0mph @ 10:38:57 (0.1s)		65.0mph @ 10:38:12 (0.1s)	32.7mph @ 10:38:57 (1.1s)	
63.0mph @ 10:38:08 (1.1s)						44.4mph @ 10:38:57 (1.1s)	62.5mph @ 10:38:12 (1.1s)		39.9mph @ 10:38:57 (1.1s)	63.8mph @ 10:38:12 (1.1s)		38.9mph @ 10:38:57 (1.1s)		
62.8mph @ 10:38:08 (1s)						45.5mph @ 10:38:57 (1s)	61.9mph @ 10:38:08 (1s)		43.1mph @ 10:38:57 (1s)	62.4mph @ 10:38:08 (1s)		44.8mph @ 10:38:57 (1s)		
60.7mph @ 10:38:19 (3s)						48.1mph @ 10:38:57 (3s)	59.5mph @ 10:38:09 (3s)		46.3mph @ 10:38:57 (3s)	60.2mph @ 10:38:09 (3s)		49.2mph @ 10:38:08 (60s)		
56.3mph @ 10:38:47 (60s)	50.1mph @ 10:38:08 (60s)	54.7mph @ 10:38:47 (60s)	48.5mph @ 10:38:08 (60s)	55.2mph @ 10:38:47 (60s)	51.4mph @ 10:39:07 (120s)									
53.4mph @ 10:38:19 (120s)	52.6mph @ 10:39:02 (120s)	51.8mph @ 10:38:19 (120s)	50.9mph @ 10:39:07 (120s)	52.3mph @ 10:38:12 (120s)										
2022-01-29 05:38:12 AM EST	999.61mb	4.70V	35.0°F 97%	44.5°F	ENE (64°)	68.9mph at 10:38:02	27.5mph at 10:37:43	4048 / 50.2mph	65.2mph at 10:38:02	19.0mph at 10:37:43	13106 / 48.6mph	68.7mph at 10:38:02	22.3mph at 10:37:44	28074 / 49.2mph
2022-01-29 05:37:08 AM EST to 2022-01-29 05:38:08 AM EST (60s)						68.3mph @ 10:38:02 (0.1s)	28.8mph @ 10:37:43 (1.1s)		64.5mph @ 10:38:07 (0.1s)	19.4mph @ 10:37:44 (0.1s)		68.0mph @ 10:38:02 (0.1s)	23.1mph @ 10:37:44 (1.1s)	
65.8mph @ 10:38:02 (1.1s)						30.4mph @ 10:37:44 (1s)	63.7mph @ 10:38:07 (1.1s)		20.1mph @ 10:37:44 (1.1s)	64.4mph @ 10:37:49 (1.1s)		25.3mph @ 10:37:44 (1s)		
63.7mph @ 10:38:02 (1s)						35.8mph @ 10:37:44 (1s)	62.5mph @ 10:37:49 (1s)		22.3mph @ 10:37:44 (1s)	63.8mph @ 10:37:49 (1s)		33.7mph @ 10:37:45 (1s)		
59.7mph @ 10:37:51 (1s)						49.5mph @ 10:37:48 (60s)	58.7mph @ 10:37:51 (1s)		31.9mph @ 10:37:44 (1s)	59.0mph @ 10:37:51 (1s)		48.4mph @ 10:37:48 (60s)		
56.5mph @ 10:37:08 (60s)	53.3mph @ 10:38:06 (120s)	54.8mph @ 10:37:08 (60s)	47.9mph @ 10:37:47 (60s)	55.1mph @ 10:37:08 (60s)	52.1mph @ 10:38:06 (120s)									
56.9mph @ 10:37:19 (120s)		55.4mph @ 10:37:19 (120s)	55.6mph @ 10:38:06 (120s)	55.8mph @ 10:37:18 (120s)										
2022-01-29 05:37:12 AM EST	999.72mb	4.72V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (63°)	67.3mph at 10:36:24	34.4mph at 10:36:34	4577 / 56.6mph	67.2mph at 10:36:24	21.0mph at 10:36:34	14826 / 54.9mph	68.6mph at 10:36:08	23.9mph at 10:36:34	31452 / 55.1mph
2022-01-29 05:36:08 AM EST to 2022-01-29 05:37:08 AM EST (60s)						66.8mph @ 10:36:08 (0.1s)	34.8mph @ 10:36:34 (0.1s)		66.6mph @ 10:36:24 (0.1s)	21.4mph @ 10:36:34 (0.1s)		68.1mph @ 10:36:08 (0.1s)	29.1mph @ 10:36:34 (1.1s)	
66.1mph @ 10:36:24 (1.1s)						37.3mph @ 10:36:34 (1.1s)	65.6mph @ 10:36:25 (1.1s)		28.1mph @ 10:36:34 (1.1s)	65.9mph @ 10:36:24 (1.1s)		36.0mph @ 10:36:34 (1.1s)		
65.6mph @ 10:36:25 (1s)						40.7mph @ 10:36:34 (1s)	64.7mph @ 10:36:25 (1s)		36.1mph @ 10:36:34 (1s)	65.4mph @ 10:36:25 (1s)		48.4mph @ 10:36:51 (1.1s)		
63.0mph @ 10:36:26 (1s)						49.9mph @ 10:36:35 (1s)	61.9mph @ 10:36:22 (1s)		47.7mph @ 10:36:36 (1s)	62.2mph @ 10:36:26 (1s)		55.0mph @ 10:37:07 (60s)		
59.4mph @ 10:36:32 (60s)	56.5mph @ 10:37:07 (60s)	57.8mph @ 10:36:31 (60s)	54.8mph @ 10:37:07 (60s)	58.4mph @ 10:36:33 (60s)	53.9mph @ 10:36:16 (120s)									
56.6mph @ 10:37:07 (120s)	55.1mph @ 10:36:16 (120s)	55.0mph @ 10:37:07 (120s)	53.5mph @ 10:36:17 (120s)	55.4mph @ 10:37:07 (120s)										
2022-01-29 05:36:12 AM EST	999.29mb	4.70V	35.0°F 97%	44.5°F	ENE (58°)	66.5mph at 10:35:40	41.9mph at 10:35:11	4589 / 56.7mph	66.3mph at 10:35:48	37.4mph at 10:35:08	14927 / 55.3mph	68.0mph at 10:35:40	31.6mph at 10:35:10	31788 / 55.7mph
2022-01-29 05:35:08 AM EST to 2022-01-29 05:36:08 AM EST (60s)						66.1mph @ 10:35:40 (0.1s)	42.0mph @ 10:35:11 (0.1s)		65.6mph @ 10:35:48 (0.1s)	39.5mph @ 10:35:12 (0.1s)		67.5mph @ 10:35:40 (0.1s)	33.5mph @ 10:35:10 (1.1s)	
65.3mph @ 10:35:40 (1.1s)						43.1mph @ 10:35:11 (1.1s)	63.9mph @ 10:35:44 (1.1s)		41.0mph @ 10:35:10 (1.1s)	66.0mph @ 10:35:40 (1.1s)		36.7mph @ 10:35:10 (1.1s)		
64.4mph @ 10:35:41 (1s)						43.8mph @ 10:35:11 (1s)	63.2mph @ 10:35:45 (1s)		41.9mph @ 10:35:10 (1s)	64.6mph @ 10:35:40 (1s)		42.5mph @ 10:35:12 (1.1s)		
61.7mph @ 10:35:42 (3s)						45.1mph @ 10:35:13 (3s)	60.4mph @ 10:35:42 (3s)		43.9mph @ 10:35:12 (3s)	60.9mph @ 10:35:42 (3s)		50.4mph @ 10:35:20 (60s)		
56.7mph @ 10:36:07 (60s)	51.8mph @ 10:35:20 (60s)	55.2mph @ 10:36:07 (60s)	50.2mph @ 10:35:20 (60s)	55.7mph @ 10:36:07 (60s)	53.5mph @ 10:35:39 (120s)									
55.9mph @ 10:35:08 (120s)	54.7mph @ 10:35:39 (120s)	54.2mph @ 10:35:08 (120s)	53.1mph @ 10:35:39 (120s)	54.7mph @ 10:35:08 (120s)										
2022-01-29 05:35:13 AM EST	999.71mb	4.71V	35.0°F 97%	44.5°F	ENE (59°)	64.8mph at 10:34:15	38.1mph at 10:34:27	4362 / 54.0mph	63.4mph at 10:34:46	30.6mph at 10:34:27	14155 / 52.4mph	64.3mph at 10:34:14	31.0mph at 10:34:27	30113 / 52.8mph
2022-01-29 05:34:08 AM EST to 2022-01-29 05:35:08 AM EST (60s)						64.2mph @ 10:34:15 (0.1s)	38.3mph @ 10:34:27 (0.1s)		63.1mph @ 10:34:46 (0.1s)	31.7mph @ 10:34:27 (0.1s)		64.0mph @ 10:34:14 (0.1s)	33.5mph @ 10:34:27 (1.1s)	
63.0mph @ 10:34:14 (1.1s)						39.8mph @ 10:34:27 (1.1s)	61.7mph @ 10:34:14 (1.1s)		35.0mph @ 10:34:27 (1.1s)	62.8mph @ 10:34:14 (1.1s)		35.5mph @ 10:34:27 (1.1s)		
62.5mph @ 10:34:15 (1s)						41.6mph @ 10:34:27 (1s)	61.5mph @ 10:34:15 (1s)		37.9mph @ 10:34:27 (1s)	62.4mph @ 10:34:15 (1s)		41.1mph @ 10:34:28 (3s)		
61.9mph @ 10:34:16 (3s)						45.6mph @ 10:34:28 (3s)	60.7mph @ 10:34:16 (3s)		43.3mph @ 10:34:28 (3s)	61.7mph @ 10:34:16 (3s)		52.7mph @ 10:35:07 (60s)		
58.3mph @ 10:34:17 (60s)	53.9mph @ 10:35:07 (60s)	56.7mph @ 10:34:17 (60s)	52.3mph @ 10:35:06 (60s)	57.3mph @ 10:34:17 (60s)	54.6mph @ 10:34:51 (120s)									
58.0mph @ 10:34:19 (120s)	55.8mph @ 10:35:07 (120s)	56.2mph @ 10:34:19 (120s)	54.1mph @ 10:34:51 (120s)	56.9mph @ 10:34:19 (120s)										
2022-01-29 05:34:12 AM EST	999.50mb	4.70V	34.9°F 97%	44.5°F	ENE (64°)	74.4mph at 10:33:31	42.1mph at 10:33:40	4676 / 57.7mph	74.9mph at 10:33:31	28.2mph at 10:33:40	15135 / 56.0mph	75.7mph at 10:33:31	28.5mph at 10:33:40	32308 / 56.6mph
2022-01-29 05:33:08 AM EST to 2022-01-29 05:34:08 AM EST (60s)						73.4mph @ 10:33:31 (0.1s)	42.3mph @ 10:33:40 (0.1s)		73.5mph @ 10:33:31 (0.1s)	28.9mph @ 10:33:40 (0.1s)		74.7mph @ 10:33:31 (0.1s)	34.5mph @ 10:33:40 (1.1s)	
69.7mph @ 10:33:31 (1.1s)						43.5mph @ 10:33:40 (1.1s)	67.1mph @ 10:33:31 (1.1s)		35.4mph @ 10:33:40 (1.1s)	68.2mph @ 10:33:31 (1.1s)		40.8mph @ 10:33:40 (1.1s)		
66.8mph @ 10:33:31 (1s)						46.7mph @ 10:33:40 (1s)	64.2mph @ 10:33:45 (1s)		41.8mph @ 10:33:40 (1s)	64.9mph @ 10:33:31 (1s)		48.5mph @ 10:34:07 (3s)		
64.1mph @ 10:33:45 (3s)						52.6mph @ 10:34:07 (3s)	63.0mph @ 10:33:45 (3s)		48.7mph @ 10:34:07 (3s)	63.7mph @ 10:33:45 (3s)		55.6mph @ 10:33:50 (60s)		
58.4mph @ 10:33:35 (60s)	56.7mph @ 10:33:50 (60s)	56.3mph @ 10:33:35 (60s)	54.8mph @ 10:33:50 (60s)	57.1mph @ 10:33:34 (60s)	55.8mph @ 10:33:09 (120s)									
57.9mph @ 10:34:00 (120s)	57.0mph @ 10:33:15 (120s)	56.0mph @ 10:34:00 (120s)	55.1mph @ 10:33:14 (120s)	55.8mph @ 10:34:00 (120s)										

2022-01-29 05:33:12 AM EST	1000.03mb	4.69V	34.8°F 97%	44.5°F	ENE (65°)	71.9mph at 10:32:45	36.8mph at 10:33:01	4669 / 57.7mph	71.6mph at 10:32:34	20.5mph at 10:33:00	15061 / 55.7mph	70.7mph at 10:32:45	30.6mph at 10:33:01	32271 / 56.5mph
2022-01-29 05:32:07 AM EST to 2022-01-29 05:33:07 AM EST (60s)						71.4mph @ 10:32:45 (0.1s)	37.2mph @ 10:33:01 (0.1s)		70.4mph @ 10:32:45 (0.1s)	20.9mph @ 10:33:00 (0.1s)		70.4mph @ 10:32:45 (0.1s)	36.7mph @ 10:33:01 (0.1s)	
						70.2mph @ 10:32:45 (0.1s)	39.1mph @ 10:33:01 (0.1s)		69.1mph @ 10:32:45 (0.1s)	25.3mph @ 10:33:00 (0.1s)		67.9mph @ 10:32:45 (0.1s)	37.8mph @ 10:33:01 (0.1s)	
						68.7mph @ 10:32:46 (0.1s)	42.2mph @ 10:33:01 (0.1s)		67.0mph @ 10:32:46 (0.1s)	31.6mph @ 10:33:01 (0.1s)		66.7mph @ 10:32:46 (0.1s)	45.7mph @ 10:33:01 (0.1s)	
						67.8mph @ 10:32:47 (0.1s)	48.1mph @ 10:32:53 (0.1s)		65.8mph @ 10:32:47 (0.1s)	43.5mph @ 10:33:01 (0.1s)		65.4mph @ 10:32:47 (0.1s)	55.2mph @ 10:32:15 (0.1s)	
2022-01-29 05:32:12 AM EST	999.66mb	4.70V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (63°)	69.3mph at 10:31:30	39.6mph at 10:31:18	4582 / 56.6mph	67.9mph at 10:31:30	27.1mph at 10:32:04	14800 / 54.8mph	69.7mph at 10:31:30	34.6mph at 10:31:11	31582 / 55.3mph
2022-01-29 05:31:07 AM EST to 2022-01-29 05:32:07 AM EST (60s)						69.1mph @ 10:31:30 (0.1s)	40.0mph @ 10:31:18 (0.1s)		67.6mph @ 10:31:30 (0.1s)	28.7mph @ 10:32:04 (0.1s)		69.2mph @ 10:31:30 (0.1s)	39.3mph @ 10:31:11 (0.1s)	
						68.3mph @ 10:31:31 (0.1s)	41.6mph @ 10:31:18 (0.1s)		66.9mph @ 10:31:30 (0.1s)	37.9mph @ 10:32:05 (0.1s)		67.9mph @ 10:31:30 (0.1s)	44.0mph @ 10:31:18 (0.1s)	
						67.2mph @ 10:31:31 (0.1s)	42.7mph @ 10:31:18 (0.1s)		65.9mph @ 10:31:31 (0.1s)	41.5mph @ 10:31:18 (0.1s)		66.8mph @ 10:31:31 (0.1s)	48.6mph @ 10:31:19 (0.1s)	
						64.0mph @ 10:31:32 (0.1s)	48.9mph @ 10:31:19 (0.1s)		62.7mph @ 10:31:32 (0.1s)	47.1mph @ 10:31:19 (0.1s)		63.5mph @ 10:31:31 (0.1s)	54.3mph @ 10:31:45 (0.1s)	
2022-01-29 05:31:12 AM EST	999.43mb	4.71V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (63°)	73.5mph at 10:30:44	37.1mph at 10:30:52	4660 / 57.6mph	71.0mph at 10:30:44	19.7mph at 10:30:48	15013 / 55.6mph	70.9mph at 10:30:44	22.7mph at 10:30:52	32046 / 56.1mph
2022-01-29 05:30:07 AM EST to 2022-01-29 05:31:07 AM EST (60s)						72.7mph @ 10:30:44 (0.1s)	37.3mph @ 10:30:52 (0.1s)		70.5mph @ 10:30:44 (0.1s)	20.4mph @ 10:30:48 (0.1s)		70.3mph @ 10:30:44 (0.1s)	25.9mph @ 10:30:52 (0.1s)	
						71.5mph @ 10:30:44 (0.1s)	38.4mph @ 10:30:52 (0.1s)		69.3mph @ 10:30:44 (0.1s)	29.7mph @ 10:30:51 (0.1s)		69.7mph @ 10:30:44 (0.1s)	26.1mph @ 10:30:52 (0.1s)	
						70.0mph @ 10:30:44 (0.1s)	39.9mph @ 10:30:52 (0.1s)		67.8mph @ 10:30:45 (0.1s)	31.5mph @ 10:30:52 (0.1s)		68.8mph @ 10:30:44 (0.1s)	37.0mph @ 10:30:53 (0.1s)	
						65.6mph @ 10:30:45 (0.1s)	43.7mph @ 10:30:52 (0.1s)		63.7mph @ 10:30:45 (0.1s)	37.3mph @ 10:30:52 (0.1s)		64.1mph @ 10:30:39 (0.1s)	54.9mph @ 10:30:21 (0.1s)	
2022-01-29 05:30:13 AM EST	1000.02mb	4.73V	34.9°F 97%	44.5°F	ENE (60°)	69.5mph at 10:29:56	41.9mph at 10:29:52	4547 / 56.2mph	69.4mph at 10:29:56	36.7mph at 10:29:07	14827 / 54.9mph	69.4mph at 10:29:56	32.6mph at 10:29:52	31524 / 55.2mph
2022-01-29 05:29:07 AM EST to 2022-01-29 05:30:07 AM EST (60s)						69.2mph @ 10:29:56 (0.1s)	42.1mph @ 10:29:52 (0.1s)		68.7mph @ 10:29:56 (0.1s)	38.1mph @ 10:29:52 (0.1s)		68.8mph @ 10:29:56 (0.1s)	37.2mph @ 10:29:52 (0.1s)	
						67.8mph @ 10:29:56 (0.1s)	42.4mph @ 10:29:52 (0.1s)		66.9mph @ 10:29:56 (0.1s)	41.2mph @ 10:29:52 (0.1s)		67.6mph @ 10:29:56 (0.1s)	38.6mph @ 10:29:52 (0.1s)	
						65.9mph @ 10:29:56 (0.1s)	43.3mph @ 10:29:52 (0.1s)		64.4mph @ 10:29:56 (0.1s)	41.4mph @ 10:29:52 (0.1s)		65.1mph @ 10:29:56 (0.1s)	44.2mph @ 10:29:53 (0.1s)	
						62.3mph @ 10:29:56 (0.1s)	47.1mph @ 10:29:53 (0.1s)		61.2mph @ 10:29:56 (0.1s)	44.9mph @ 10:29:53 (0.1s)		61.5mph @ 10:29:56 (0.1s)	55.1mph @ 10:30:04 (0.1s)	
2022-01-29 05:29:12 AM EST	999.88mb	4.71V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (63°)	73.6mph at 10:28:25	38.2mph at 10:28:12	4687 / 57.9mph	72.4mph at 10:28:29	27.0mph at 10:28:12	15134 / 56.0mph	75.1mph at 10:28:25	35.7mph at 10:28:13	32430 / 56.8mph
2022-01-29 05:28:07 AM EST to 2022-01-29 05:29:07 AM EST (60s)						73.0mph @ 10:28:25 (0.1s)	38.3mph @ 10:28:12 (0.1s)		71.6mph @ 10:28:29 (0.1s)	27.8mph @ 10:28:12 (0.1s)		74.6mph @ 10:28:25 (0.1s)	38.3mph @ 10:28:13 (0.1s)	
						71.2mph @ 10:28:26 (0.1s)	39.3mph @ 10:28:12 (0.1s)		69.4mph @ 10:28:25 (0.1s)	31.8mph @ 10:28:12 (0.1s)		71.4mph @ 10:28:26 (0.1s)	39.3mph @ 10:28:13 (0.1s)	
						69.7mph @ 10:28:26 (0.1s)	41.1mph @ 10:28:12 (0.1s)		68.7mph @ 10:28:26 (0.1s)	34.7mph @ 10:28:12 (0.1s)		69.5mph @ 10:28:26 (0.1s)	41.9mph @ 10:28:13 (0.1s)	
						66.1mph @ 10:28:27 (0.1s)	44.6mph @ 10:28:13 (0.1s)		64.9mph @ 10:28:26 (0.1s)	40.8mph @ 10:28:13 (0.1s)		66.2mph @ 10:28:27 (0.1s)	48.2mph @ 10:28:19 (0.1s)	
2022-01-29 05:28:12 AM EST	999.33mb	4.71V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (62°)	62.8mph at 10:27:12	33.2mph at 10:27:40	4183 / 51.8mph	61.2mph at 10:27:12	27.3mph at 10:27:41	13414 / 49.7mph	62.5mph at 10:27:12	25.2mph at 10:27:41	28428 / 49.9mph
2022-01-29 05:27:07 AM EST to 2022-01-29 05:28:07 AM EST (60s)						62.5mph @ 10:27:12 (0.1s)	33.4mph @ 10:27:40 (0.1s)		61.0mph @ 10:27:12 (0.1s)	28.1mph @ 10:27:41 (0.1s)		62.4mph @ 10:27:12 (0.1s)	28.2mph @ 10:27:42 (0.1s)	
						62.0mph @ 10:27:12 (0.1s)	34.9mph @ 10:27:41 (0.1s)		59.2mph @ 10:27:12 (0.1s)	30.8mph @ 10:27:40 (0.1s)		59.9mph @ 10:27:12 (0.1s)	31.2mph @ 10:27:41 (0.1s)	
						61.2mph @ 10:27:12 (0.1s)	36.2mph @ 10:27:41 (0.1s)		58.7mph @ 10:27:12 (0.1s)	32.3mph @ 10:27:40 (0.1s)		59.8mph @ 10:27:12 (0.1s)	33.4mph @ 10:27:42 (0.1s)	
						58.8mph @ 10:27:13 (0.1s)	38.8mph @ 10:27:42 (0.1s)		56.8mph @ 10:27:14 (0.1s)	35.9mph @ 10:27:42 (0.1s)		57.3mph @ 10:27:10 (0.1s)	49.8mph @ 10:28:05 (0.1s)	

2022-01-29 05:27:12 AM EST						<b>71.0mph</b> at 10:26:22	<b>38.1mph</b> at 10:26:13		<b>72.5mph</b> at 10:26:21	<b>27.7mph</b> at 10:26:12		<b>70.7mph</b> at 10:26:21	<b>30.0mph</b> at 10:26:46	
<b>2022-01-29 05:26:07 AM EST to 2022-01-29 05:27:07 AM EST (60s)</b>	1000.04mb	4.69V	34.9°F 96%	44.5°F	<b>ENE (62°)</b>	<b>70.3mph</b> @ 10:26:22 (0.1s) <b>68.8mph</b> @ 10:26:22 (7-s) <b>67.3mph</b> @ 10:26:22 (1s) <b>65.5mph</b> @ 10:26:23 (3s) <b>58.6mph</b> @ 10:26:38 (60s) <b>54.2mph</b> @ 10:27:06 (120s)	<b>38.3mph</b> @ 10:26:13 (1s) <b>39.5mph</b> @ 10:26:13 (7-s) <b>42.0mph</b> @ 10:26:13 (1s) <b>45.5mph</b> @ 10:26:47 (3s) <b>51.5mph</b> @ 10:26:07 (60s) <b>51.3mph</b> @ 10:26:13 (120s)	4602 / 56.9mph	<b>71.4mph</b> @ 10:26:21 (0.1s) <b>69.1mph</b> @ 10:26:22 (7-s) <b>67.2mph</b> @ 10:26:22 (1s) <b>63.7mph</b> @ 10:26:23 (3s) <b>56.9mph</b> @ 10:26:38 (60s) <b>52.4mph</b> @ 10:27:06 (120s)	<b>28.0mph</b> @ 10:26:12 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 10:26:13 (7-s) <b>39.1mph</b> @ 10:26:13 (1s) <b>43.4mph</b> @ 10:26:47 (3s) <b>49.8mph</b> @ 10:26:07 (60s) <b>49.7mph</b> @ 10:26:13 (120s)	14873 / 55.1mph	<b>70.3mph</b> @ 10:26:22 (0.1s) <b>69.2mph</b> @ 10:26:22 (7-s) <b>67.0mph</b> @ 10:26:22 (1s) <b>64.2mph</b> @ 10:26:23 (3s) <b>57.4mph</b> @ 10:26:38 (60s) <b>52.9mph</b> @ 10:27:06 (120s)	<b>35.0mph</b> @ 10:26:46 (7-s) <b>36.1mph</b> @ 10:28:46 (1s) <b>41.1mph</b> @ 10:26:47 (3s) <b>50.3mph</b> @ 10:26:07 (60s) <b>50.3mph</b> @ 10:26:14 (120s)	31587 / 55.4mph
2022-01-29 05:26:12 AM EST						<b>68.7mph</b> at 10:25:45	<b>30.1mph</b> at 10:25:22		<b>67.4mph</b> at 10:25:45	<b>17.5mph</b> at 10:25:22		<b>67.7mph</b> at 10:25:45	<b>25.0mph</b> at 10:25:22	
<b>2022-01-29 05:25:07 AM EST to 2022-01-29 05:26:07 AM EST (60s)</b>	999.56mb	4.69V	35.1°F 97%	44.5°F	<b>ENE (59°)</b>	<b>68.5mph</b> @ 10:25:45 (0.1s) <b>67.3mph</b> @ 10:25:45 (7-s) <b>66.3mph</b> @ 10:25:46 (1s) <b>64.6mph</b> @ 10:25:46 (3s) <b>51.6mph</b> @ 10:26:06 (60s) <b>52.4mph</b> @ 10:25:07 (120s)	<b>31.3mph</b> @ 10:25:22 (7-s) <b>33.4mph</b> @ 10:25:23 (1s) <b>37.8mph</b> @ 10:25:23 (3s) <b>47.8mph</b> @ 10:25:38 (60s) <b>51.0mph</b> @ 10:25:40 (120s)	4166 / 51.6mph	<b>67.3mph</b> @ 10:25:45 (0.1s) <b>65.9mph</b> @ 10:25:45 (7-s) <b>65.0mph</b> @ 10:25:46 (1s) <b>63.3mph</b> @ 10:25:46 (3s) <b>49.9mph</b> @ 10:25:07 (60s) <b>51.2mph</b> @ 10:25:07 (120s)	<b>17.9mph</b> @ 10:25:22 (0.1s) <b>22.8mph</b> @ 10:25:22 (7-s) <b>29.3mph</b> @ 10:25:22 (1s) <b>36.0mph</b> @ 10:25:23 (3s) <b>46.3mph</b> @ 10:25:38 (60s) <b>49.6mph</b> @ 10:25:41 (120s)	13469 / 49.9mph	<b>67.3mph</b> @ 10:25:45 (0.1s) <b>66.7mph</b> @ 10:25:45 (7-s) <b>66.0mph</b> @ 10:25:46 (1s) <b>64.0mph</b> @ 10:25:46 (3s) <b>50.5mph</b> @ 10:25:07 (60s) <b>51.7mph</b> @ 10:25:08 (120s)	<b>27.3mph</b> @ 10:25:22 (7-s) <b>30.2mph</b> @ 10:25:23 (1s) <b>36.6mph</b> @ 10:25:24 (3s) <b>46.8mph</b> @ 10:25:38 (60s) <b>50.1mph</b> @ 10:25:40 (120s)	28755 / 50.4mph
2022-01-29 05:25:12 AM EST						<b>58.6mph</b> at 10:24:23	<b>42.4mph</b> at 10:24:48		<b>58.4mph</b> at 10:24:23	<b>37.1mph</b> at 10:25:02		<b>60.6mph</b> at 10:24:23	<b>31.6mph</b> at 10:24:49	
<b>2022-01-29 05:24:07 AM EST to 2022-01-29 05:25:07 AM EST (60s)</b>	999.29mb	4.70V	35.1°F 97%	44.5°F	<b>ENE (57°)</b>	<b>58.4mph</b> @ 10:24:23 (0.1s) <b>57.8mph</b> @ 10:24:23 (7-s) <b>57.3mph</b> @ 10:24:24 (1s) <b>56.3mph</b> @ 10:24:25 (3s) <b>54.7mph</b> @ 10:24:29 (60s) <b>52.4mph</b> @ 10:25:06 (120s)	<b>42.6mph</b> @ 10:24:48 (0.1s) <b>43.6mph</b> @ 10:24:48 (7-s) <b>45.5mph</b> @ 10:24:48 (1s) <b>46.7mph</b> @ 10:24:50 (3s) <b>51.1mph</b> @ 10:25:06 (60s) <b>51.5mph</b> @ 10:24:36 (120s)	4131 / 51.2mph	<b>58.3mph</b> @ 10:24:23 (0.1s) <b>57.5mph</b> @ 10:24:23 (7-s) <b>57.0mph</b> @ 10:24:23 (1s) <b>55.3mph</b> @ 10:24:25 (3s) <b>53.5mph</b> @ 10:24:30 (60s) <b>51.1mph</b> @ 10:25:06 (120s)	<b>37.2mph</b> @ 10:25:02 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 10:25:02 (7-s) <b>41.4mph</b> @ 10:25:02 (1s) <b>45.3mph</b> @ 10:25:04 (3s) <b>49.9mph</b> @ 10:25:06 (60s) <b>50.2mph</b> @ 10:24:36 (120s)	13481 / 49.9mph	<b>60.3mph</b> @ 10:24:23 (0.1s) <b>58.9mph</b> @ 10:24:23 (7-s) <b>57.4mph</b> @ 10:24:23 (1s) <b>55.7mph</b> @ 10:24:24 (3s) <b>54.0mph</b> @ 10:24:30 (60s) <b>51.7mph</b> @ 10:25:06 (120s)	<b>37.2mph</b> @ 10:24:50 (7-s) <b>41.2mph</b> @ 10:24:50 (1s) <b>45.2mph</b> @ 10:25:03 (3s) <b>50.4mph</b> @ 10:25:06 (60s) <b>50.6mph</b> @ 10:24:36 (120s)	28806 / 50.5mph
2022-01-29 05:24:12 AM EST						<b>62.7mph</b> at 10:23:50	<b>34.6mph</b> at 10:23:24		<b>62.3mph</b> at 10:23:56	<b>22.1mph</b> at 10:23:24		<b>65.3mph</b> at 10:23:50	<b>29.8mph</b> at 10:23:23	
<b>2022-01-29 05:23:07 AM EST to 2022-01-29 05:24:07 AM EST (60s)</b>	999.82mb	4.69V	35.1°F 96%	44.5°F	<b>NE (55°)</b>	<b>62.4mph</b> @ 10:23:50 (0.1s) <b>61.2mph</b> @ 10:23:50 (7-s) <b>60.9mph</b> @ 10:23:50 (1s) <b>60.3mph</b> @ 10:23:52 (3s) <b>53.6mph</b> @ 10:24:06 (60s) <b>52.0mph</b> @ 10:24:06 (120s)	<b>34.9mph</b> @ 10:23:24 (0.1s) <b>36.2mph</b> @ 10:23:24 (7-s) <b>38.2mph</b> @ 10:23:24 (1s) <b>44.0mph</b> @ 10:23:07 (3s) <b>48.7mph</b> @ 10:23:29 (60s) <b>50.6mph</b> @ 10:23:29 (120s)	4331 / 53.6mph	<b>62.1mph</b> @ 10:23:57 (0.1s) <b>60.8mph</b> @ 10:23:52 (7-s) <b>60.6mph</b> @ 10:23:52 (1s) <b>59.7mph</b> @ 10:23:52 (3s) <b>52.4mph</b> @ 10:24:06 (60s) <b>50.9mph</b> @ 10:23:07 (120s)	<b>22.4mph</b> @ 10:23:24 (0.1s) <b>25.8mph</b> @ 10:23:24 (7-s) <b>31.4mph</b> @ 10:23:24 (1s) <b>40.6mph</b> @ 10:23:25 (3s) <b>47.2mph</b> @ 10:23:29 (60s) <b>49.5mph</b> @ 10:23:29 (120s)	14149 / 52.4mph	<b>65.0mph</b> @ 10:23:50 (0.1s) <b>61.9mph</b> @ 10:23:50 (7-s) <b>61.0mph</b> @ 10:23:52 (1s) <b>60.3mph</b> @ 10:23:53 (3s) <b>52.9mph</b> @ 10:24:06 (60s) <b>51.1mph</b> @ 10:24:06 (120s)	<b>32.9mph</b> @ 10:23:24 (7-s) <b>36.1mph</b> @ 10:23:24 (1s) <b>42.6mph</b> @ 10:23:07 (3s) <b>47.6mph</b> @ 10:23:29 (60s) <b>49.8mph</b> @ 10:23:28 (120s)	30175 / 52.9mph
2022-01-29 05:23:12 AM EST						<b>59.1mph</b> at 10:22:18	<b>40.4mph</b> at 10:22:49		<b>59.8mph</b> at 10:22:18	<b>33.9mph</b> at 10:22:49		<b>60.8mph</b> at 10:22:17	<b>29.9mph</b> at 10:22:49	
<b>2022-01-29 05:22:07 AM EST to 2022-01-29 05:23:07 AM EST (60s)</b>	1000.41mb	4.71V	35.1°F 97%	44.5°F	<b>NE (55°)</b>	<b>58.9mph</b> @ 10:22:18 (0.1s) <b>58.2mph</b> @ 10:22:18 (7-s) <b>58.1mph</b> @ 10:22:18 (1s) <b>57.4mph</b> @ 10:22:19 (3s) <b>53.5mph</b> @ 10:22:07 (60s) <b>53.0mph</b> @ 10:22:26 (120s)	<b>40.6mph</b> @ 10:22:49 (0.1s) <b>41.2mph</b> @ 10:23:00 (7-s) <b>41.7mph</b> @ 10:23:02 (1s) <b>42.6mph</b> @ 10:23:03 (3s) <b>50.3mph</b> @ 10:23:06 (60s) <b>51.9mph</b> @ 10:23:06 (120s)	4063 / 50.4mph	<b>59.6mph</b> @ 10:22:18 (0.1s) <b>58.3mph</b> @ 10:22:18 (7-s) <b>58.1mph</b> @ 10:22:18 (1s) <b>56.9mph</b> @ 10:22:19 (3s) <b>52.5mph</b> @ 10:22:07 (60s) <b>51.8mph</b> @ 10:22:25 (120s)	<b>34.5mph</b> @ 10:22:49 (0.1s) <b>36.9mph</b> @ 10:22:49 (7-s) <b>39.2mph</b> @ 10:22:50 (1s) <b>41.2mph</b> @ 10:23:02 (3s) <b>49.2mph</b> @ 10:23:06 (60s) <b>50.8mph</b> @ 10:23:06 (120s)	13296 / 49.3mph	<b>60.5mph</b> @ 10:22:17 (0.1s) <b>59.3mph</b> @ 10:22:18 (7-s) <b>59.2mph</b> @ 10:22:18 (1s) <b>57.6mph</b> @ 10:22:19 (3s) <b>52.9mph</b> @ 10:22:07 (60s) <b>52.2mph</b> @ 10:22:25 (120s)	<b>33.6mph</b> @ 10:22:50 (7-s) <b>37.6mph</b> @ 10:22:50 (1s) <b>41.4mph</b> @ 10:23:02 (3s) <b>49.3mph</b> @ 10:23:07 (60s) <b>51.1mph</b> @ 10:23:06 (120s)	28160 / 49.4mph
2022-01-29 05:22:12 AM EST						<b>62.5mph</b> at 10:21:18	<b>45.9mph</b> at 10:21:53		<b>61.9mph</b> at 10:21:18	<b>42.7mph</b> at 10:21:07		<b>63.3mph</b> at 10:21:18	<b>42.4mph</b> at 10:21:54	
<b>2022-01-29 05:21:07 AM EST to 2022-01-29 05:22:07 AM EST (60s)</b>	999.78mb	4.70V	35.0°F 96%	44.5°F	<b>NE (54°)</b>	<b>62.1mph</b> @ 10:21:18 (0.1s) <b>61.4mph</b> @ 10:21:18 (7-s) <b>61.2mph</b> @ 10:21:18 (1s) <b>60.9mph</b> @ 10:21:20 (3s) <b>53.7mph</b> @ 10:22:04 (60s) <b>52.8mph</b> @ 10:21:24 (120s)	<b>46.1mph</b> @ 10:21:53 (0.1s) <b>46.7mph</b> @ 10:22:05 (7-s) <b>47.4mph</b> @ 10:22:05 (1s) <b>48.8mph</b> @ 10:21:54 (3s) <b>51.1mph</b> @ 10:21:07 (60s) <b>51.6mph</b> @ 10:21:07 (120s)	4327 / 53.6mph	<b>61.7mph</b> @ 10:21:18 (0.1s) <b>60.9mph</b> @ 10:21:18 (7-s) <b>60.6mph</b> @ 10:21:18 (1s) <b>60.3mph</b> @ 10:21:19 (3s) <b>52.7mph</b> @ 10:22:04 (60s) <b>51.5mph</b> @ 10:21:24 (120s)	<b>43.2mph</b> @ 10:21:54 (0.1s) <b>44.3mph</b> @ 10:22:05 (7-s) <b>45.1mph</b> @ 10:22:05 (1s) <b>48.2mph</b> @ 10:21:59 (3s) <b>49.7mph</b> @ 10:21:07 (60s) <b>50.7mph</b> @ 10:21:07 (120s)	14196 / 52.6mph	<b>62.9mph</b> @ 10:21:18 (0.1s) <b>61.6mph</b> @ 10:21:17 (7-s) <b>61.2mph</b> @ 10:21:18 (1s) <b>60.8mph</b> @ 10:21:19 (3s) <b>53.0mph</b> @ 10:22:04 (60s) <b>51.9mph</b> @ 10:21:24 (120s)	<b>44.4mph</b> @ 10:21:54 (0.1s) <b>44.4mph</b> @ 10:21:37 (7-s) <b>46.4mph</b> @ 10:21:37 (1s) <b>48.7mph</b> @ 10:21:57 (3s) <b>50.2mph</b> @ 10:21:07 (60s) <b>50.5mph</b> @ 10:21:07 (120s)	30167 / 52.9mph

2022-01-29 05:21:12 AM EST	999.93mb	4.69V	35.0°F 96%	44.5°F	ENE (61°)	60.8mph at 10:20:26	31.5mph at 10:20:24	4128 / 51.2mph	61.8mph at 10:20:40	24.2mph at 10:20:24	13432 / 49.8mph	62.2mph at 10:20:26	27.0mph at 10:20:23	28641 / 50.2mph
2022-01-29 05:20:07 AM EST to 2022-01-29 05:21:07 AM EST (60s)						60.5mph @ 10:20:26 (1s)	31.8mph @ 10:20:24 (1s)		61.5mph @ 10:20:40 (1s)	24.7mph @ 10:20:24 (1s)		62.0mph @ 10:20:26 (1s)	29.2mph @ 10:20:23 (1s)	
59.9mph @ 10:20:26 (1s)						33.4mph @ 10:20:24 (1s)	59.7mph @ 10:20:26 (1s)		26.6mph @ 10:20:24 (1s)	61.1mph @ 10:20:26 (1s)		32.6mph @ 10:20:24 (1s)		
59.5mph @ 10:20:27 (1s)						35.7mph @ 10:20:24 (1s)	58.8mph @ 10:20:26 (1s)		30.1mph @ 10:20:24 (1s)	59.8mph @ 10:20:26 (1s)		39.9mph @ 10:20:25 (1s)		
58.0mph @ 10:20:38 (3s)						41.5mph @ 10:20:25 (3s)	57.1mph @ 10:20:38 (3s)		38.6mph @ 10:20:25 (3s)	57.5mph @ 10:20:28 (3s)		49.9mph @ 10:21:04 (60s)		
52.9mph @ 10:20:17 (60s)						50.9mph @ 10:21:02 (60s)	51.7mph @ 10:20:17 (60s)		49.5mph @ 10:21:04 (60s)	51.9mph @ 10:20:17 (60s)		48.9mph @ 10:20:25 (120s)		
51.6mph @ 10:21:06 (120s)	50.1mph @ 10:20:25 (120s)	50.3mph @ 10:21:06 (120s)	48.8mph @ 10:20:25 (120s)	50.5mph @ 10:21:06 (120s)										
2022-01-29 05:20:12 AM EST	1000.18mb	4.71V	35.0°F 96%	44.5°F	ENE (60°)	62.1mph at 10:19:30	39.8mph at 10:19:11	4203 / 52.1mph	62.7mph at 10:19:30	32.1mph at 10:19:07	13729 / 50.8mph	63.9mph at 10:19:30	31.8mph at 10:19:11	28976 / 50.8mph
2022-01-29 05:19:07 AM EST to 2022-01-29 05:20:07 AM EST (60s)						61.7mph @ 10:19:30 (1s)	40.0mph @ 10:19:11 (1s)		62.1mph @ 10:19:30 (1s)	36.0mph @ 10:19:11 (1s)		63.3mph @ 10:19:30 (1s)	34.9mph @ 10:19:11 (1s)	
61.4mph @ 10:19:30 (1s)						40.4mph @ 10:19:12 (1s)	61.0mph @ 10:19:31 (1s)		37.0mph @ 10:19:11 (1s)	61.5mph @ 10:19:30 (1s)		36.9mph @ 10:19:11 (1s)		
61.1mph @ 10:19:31 (1s)						41.5mph @ 10:19:12 (1s)	60.7mph @ 10:19:31 (1s)		38.6mph @ 10:19:12 (1s)	61.2mph @ 10:19:31 (1s)		41.0mph @ 10:19:13 (1s)		
59.5mph @ 10:19:31 (1s)						44.7mph @ 10:19:12 (1s)	58.5mph @ 10:19:32 (1s)		42.5mph @ 10:19:12 (1s)	58.6mph @ 10:19:33 (1s)		46.7mph @ 10:19:24 (60s)		
52.1mph @ 10:20:06 (60s)						48.1mph @ 10:19:24 (60s)	50.8mph @ 10:20:06 (60s)		46.8mph @ 10:19:24 (60s)	50.8mph @ 10:20:06 (60s)		48.2mph @ 10:19:25 (120s)		
50.5mph @ 10:20:02 (120s)	49.4mph @ 10:19:25 (120s)	49.4mph @ 10:20:01 (120s)	48.1mph @ 10:19:25 (120s)	49.4mph @ 10:20:01 (120s)										
2022-01-29 05:19:12 AM EST	1000.33mb	4.71V	35.0°F 96%	44.5°F	ENE (57°)	59.2mph at 10:18:07	35.1mph at 10:19:02	3943 / 48.9mph	59.8mph at 10:18:07	30.5mph at 10:19:02	12893 / 47.8mph	60.6mph at 10:18:07	28.8mph at 10:18:14	27271 / 47.9mph
2022-01-29 05:18:07 AM EST to 2022-01-29 05:19:07 AM EST (60s)						59.0mph @ 10:18:07 (1s)	35.4mph @ 10:19:02 (1s)		59.5mph @ 10:18:07 (1s)	30.8mph @ 10:19:02 (1s)		60.3mph @ 10:18:07 (1s)	31.0mph @ 10:18:14 (1s)	
58.6mph @ 10:18:07 (1s)						36.5mph @ 10:19:03 (1s)	58.7mph @ 10:18:07 (1s)		33.4mph @ 10:19:03 (1s)	59.1mph @ 10:18:07 (1s)		35.5mph @ 10:18:15 (1s)		
58.2mph @ 10:18:08 (1s)						37.2mph @ 10:19:03 (1s)	57.8mph @ 10:18:08 (1s)		34.7mph @ 10:19:03 (1s)	58.2mph @ 10:18:08 (1s)		40.5mph @ 10:19:04 (3s)		
56.9mph @ 10:18:09 (1s)						41.6mph @ 10:19:03 (1s)	56.4mph @ 10:18:09 (1s)		39.8mph @ 10:19:03 (1s)	57.1mph @ 10:18:09 (1s)		47.8mph @ 10:19:06 (60s)		
51.6mph @ 10:18:12 (60s)						48.8mph @ 10:19:06 (60s)	50.4mph @ 10:18:11 (60s)		47.7mph @ 10:19:06 (60s)	50.7mph @ 10:18:11 (60s)		48.9mph @ 10:19:06 (120s)		
51.4mph @ 10:18:10 (120s)	50.0mph @ 10:19:06 (120s)	50.1mph @ 10:18:10 (120s)	48.7mph @ 10:19:06 (120s)	50.3mph @ 10:18:10 (120s)										
2022-01-29 05:18:12 AM EST	999.93mb	4.70V	34.9°F 97%	44.5°F	ENE (59°)	61.7mph at 10:17:19	42.2mph at 10:17:47	4126 / 51.1mph	63.2mph at 10:17:19	33.3mph at 10:17:07	13459 / 49.9mph	66.3mph at 10:17:19	28.4mph at 10:17:47	28577 / 50.1mph
2022-01-29 05:17:07 AM EST to 2022-01-29 05:18:07 AM EST (60s)						61.5mph @ 10:17:19 (1s)	42.5mph @ 10:17:47 (1s)		62.9mph @ 10:17:19 (1s)	33.5mph @ 10:17:07 (1s)		65.8mph @ 10:17:19 (1s)	32.2mph @ 10:17:47 (1s)	
60.8mph @ 10:17:20 (1s)						43.6mph @ 10:17:50 (1s)	60.9mph @ 10:17:20 (1s)		37.6mph @ 10:17:08 (1s)	62.2mph @ 10:17:20 (1s)		38.4mph @ 10:17:48 (1s)		
60.3mph @ 10:17:20 (1s)						44.4mph @ 10:17:09 (1s)	60.0mph @ 10:17:20 (1s)		40.7mph @ 10:17:08 (1s)	60.9mph @ 10:17:20 (1s)		42.5mph @ 10:17:50 (3s)		
59.3mph @ 10:17:22 (3s)						45.8mph @ 10:17:52 (3s)	58.6mph @ 10:17:22 (3s)		43.5mph @ 10:17:52 (3s)	59.2mph @ 10:17:22 (3s)		49.6mph @ 10:17:19 (60s)		
51.8mph @ 10:17:46 (60s)						50.6mph @ 10:17:19 (60s)	50.5mph @ 10:17:46 (60s)		49.3mph @ 10:17:57 (60s)	50.9mph @ 10:17:46 (60s)		49.9mph @ 10:17:59 (120s)		
53.1mph @ 10:17:07 (120s)	51.0mph @ 10:18:00 (120s)	51.7mph @ 10:17:07 (120s)	49.7mph @ 10:18:00 (120s)	50.2mph @ 10:17:07 (120s)										
2022-01-29 05:17:12 AM EST	999.32mb	4.71V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (62°)	61.7mph at 10:16:15	38.0mph at 10:16:39	4143 / 51.4mph	61.8mph at 10:16:15	28.8mph at 10:16:07	13504 / 50.0mph	64.1mph at 10:16:15	32.4mph at 10:16:30	28660 / 50.3mph
2022-01-29 05:16:07 AM EST to 2022-01-29 05:17:07 AM EST (60s)						61.2mph @ 10:16:15 (1s)	38.4mph @ 10:16:39 (1s)		61.1mph @ 10:16:15 (1s)	34.0mph @ 10:17:04 (1s)		63.0mph @ 10:16:15 (1s)	35.6mph @ 10:16:30 (1s)	
60.8mph @ 10:16:19 (1s)						39.9mph @ 10:16:39 (1s)	60.1mph @ 10:16:18 (1s)		36.8mph @ 10:17:04 (1s)	60.8mph @ 10:16:15 (1s)		40.6mph @ 10:16:31 (1s)		
60.7mph @ 10:16:19 (1s)						41.6mph @ 10:16:39 (1s)	59.9mph @ 10:16:19 (1s)		40.5mph @ 10:17:04 (1s)	60.9mph @ 10:16:16 (1s)		42.6mph @ 10:17:04 (3s)		
59.7mph @ 10:16:19 (3s)						42.6mph @ 10:16:40 (3s)	58.7mph @ 10:16:19 (3s)		41.6mph @ 10:17:04 (3s)	58.8mph @ 10:16:18 (3s)		49.9mph @ 10:16:51 (60s)		
54.8mph @ 10:16:07 (60s)						51.1mph @ 10:17:04 (60s)	53.5mph @ 10:16:07 (60s)		49.7mph @ 10:17:04 (60s)	53.7mph @ 10:16:07 (60s)		51.9mph @ 10:17:06 (120s)		
55.3mph @ 10:16:07 (120s)	53.0mph @ 10:17:06 (120s)	53.9mph @ 10:16:07 (120s)	51.7mph @ 10:17:06 (120s)	54.1mph @ 10:16:07 (120s)										
2022-01-29 05:16:12 AM EST	1000.92mb	4.72V	34.9°F 96%	44.5°F	ENE (61°)	66.4mph at 10:15:15	42.1mph at 10:16:05	4431 / 54.8mph	65.9mph at 10:15:16	28.0mph at 10:15:07	14456 / 53.5mph	67.7mph at 10:15:14	37.1mph at 10:15:35	30620 / 53.7mph
2022-01-29 05:15:07 AM EST to 2022-01-29 05:16:07 AM EST (60s)						65.9mph @ 10:15:15 (1s)	42.3mph @ 10:16:05 (1s)		65.5mph @ 10:15:16 (1s)	37.9mph @ 10:15:23 (1s)		67.1mph @ 10:15:14 (1s)	40.0mph @ 10:16:05 (1s)	
65.4mph @ 10:15:16 (1s)						43.0mph @ 10:16:05 (1s)	64.5mph @ 10:15:16 (1s)		40.8mph @ 10:16:05 (1s)	65.2mph @ 10:15:15 (1s)		40.8mph @ 10:16:05 (1s)		
65.0mph @ 10:15:16 (1s)						43.8mph @ 10:16:05 (1s)	64.2mph @ 10:15:16 (1s)		42.1mph @ 10:16:05 (1s)	64.3mph @ 10:15:15 (1s)		44.6mph @ 10:16:06 (1s)		
63.8mph @ 10:15:17 (3s)						45.8mph @ 10:16:06 (3s)	62.8mph @ 10:15:17 (3s)		45.4mph @ 10:16:06 (3s)	63.3mph @ 10:15:17 (3s)		53.6mph @ 10:16:06 (60s)		
56.3mph @ 10:15:51 (60s)						54.7mph @ 10:16:06 (60s)	55.1mph @ 10:15:51 (60s)		53.4mph @ 10:16:06 (60s)	55.3mph @ 10:15:51 (60s)		53.4mph @ 10:15:10 (120s)		
55.9mph @ 10:15:33 (120s)	54.4mph @ 10:15:10 (120s)	54.5mph @ 10:15:34 (120s)	53.2mph @ 10:15:10 (120s)	54.7mph @ 10:15:33 (120s)										













(60s)						(60s) 53.8mph @ 9:45:05 (120s)	(60s) 52.3mph @ 9:44:41 (120s)		(60s) 52.2mph @ 9:45:05 (120s)	(60s) 50.6mph @ 9:44:41 (120s)	(60s) 52.6mph @ 9:45:05 (120s)	(120s)			
2022-01-29 04:44:12 AM EST	1001.20mb	4.70V	35.2°F 96%	44.9°F	ENE (59°)	62.8mph at 9:43:38	41.7mph at 9:43:23	4417 /	63.0mph at 9:43:38	32.0mph at 9:43:22	63.6mph at 9:43:38	32.8mph at 9:43:22	30595 /		
2022-01-29 04:43:06 AM EST to 2022-01-29 04:44:06 AM EST (60s)						62.4mph @ 9:43:38 (0.1s) 61.5mph @ 9:43:39 (7.5s) 61.0mph @ 9:43:39 (1s) 60.0mph @ 9:43:40 (3s) 54.8mph @ 9:44:03 (60s) 52.7mph @ 9:44:05 (120s)	41.9mph @ 9:43:23 (0.1s) 44.2mph @ 9:43:23 (7.5s) 45.0mph @ 9:43:24 (1s) 49.1mph @ 9:43:24 (3s) 50.6mph @ 9:43:06 (60s) 50.2mph @ 9:43:06 (120s)	54.6mph	59.1mph @ 9:43:40 (3s) 53.4mph @ 9:44:03 (60s) 51.0mph @ 9:44:05 (120s)	45.7mph @ 9:43:24 (3s) 48.9mph @ 9:43:06 (60s) 48.7mph @ 9:43:06 (120s)	14350 /	53.1mph	61.1mph @ 9:43:39 (7.5s) 61.0mph @ 9:43:39 (1s) 59.5mph @ 9:43:40 (3s) 58.8mph @ 9:44:03 (60s) 51.9mph @ 9:44:05 (120s)	40.0mph @ 9:43:23 (7.5s) 42.0mph @ 9:43:24 (1s) 45.7mph @ 9:43:24 (3s) 50.0mph @ 9:43:06 (60s) 49.4mph @ 9:43:06 (120s)	53.6mph
2022-01-29 04:43:13 AM EST	1000.42mb	4.70V	35.3°F 96%	45.0°F	ENE (62°)	62.2mph at 9:42:26	28.9mph at 9:42:45	4088 /	61.3mph @ 9:42:25 (0.1s) 60.5mph @ 9:42:26 (7.5s) 60.0mph @ 9:42:26 (1s) 56.7mph @ 9:42:28 (3s) 49.6mph @ 9:42:40 (60s) 49.1mph @ 9:42:30 (120s)	8.9mph at 9:42:45	62.9mph at 9:42:25	17.7mph at 9:42:45	28564 /		
2022-01-29 04:42:05 AM EST to 2022-01-29 04:43:05 AM EST (60s)						61.8mph @ 9:42:26 (0.1s) 61.4mph @ 9:42:26 (7.5s) 61.0mph @ 9:42:26 (1s) 57.8mph @ 9:42:28 (3s) 51.0mph @ 9:42:40 (60s) 50.3mph @ 9:42:30 (120s)	29.6mph @ 9:42:45 (7.5s) 31.0mph @ 9:42:45 (1s) 37.1mph @ 9:42:46 (3s) 49.5mph @ 9:42:07 (60s) 50.0mph @ 9:42:49 (120s)	50.7mph	56.7mph @ 9:42:28 (3s) 50.6mph @ 9:42:47 (3s) 47.7mph @ 9:42:56 (60s) 48.6mph @ 9:42:49 (120s)	13222 /	49.0mph	62.6mph @ 9:42:25 (0.1s) 61.5mph @ 9:42:26 (7.5s) 60.7mph @ 9:42:26 (1s) 57.3mph @ 9:42:28 (3s) 50.1mph @ 9:42:41 (60s) 49.5mph @ 9:42:44 (120s)	19.5mph at 9:42:45 (7.5s) 24.6mph @ 9:42:45 (1s) 32.3mph @ 9:42:47 (3s) 48.5mph @ 9:42:05 (60s) 49.1mph @ 9:42:48 (120s)	50.1mph	
2022-01-29 04:42:12 AM EST	1001.36mb	4.71V	35.4°F 96%	45.0°F	ENE (57°)	56.3mph at 9:41:42	37.3mph at 9:42:01	4009 /	56.4mph at 9:41:43	29.3mph at 9:42:01	58.4mph at 9:41:42	28.2mph at 9:42:01	27766 /		
2022-01-29 04:41:05 AM EST to 2022-01-29 04:42:05 AM EST (60s)						56.1mph @ 9:41:43 (0.1s) 55.7mph @ 9:41:05 (7.5s) 57.0mph @ 9:41:05 (1s) 56.1mph @ 9:41:05 (3s) 50.8mph @ 9:41:06 (60s) 50.9mph @ 9:41:48 (120s)	37.4mph @ 9:42:01 (0.1s) 39.2mph @ 9:42:01 (7.5s) 39.9mph @ 9:42:02 (1s) 42.9mph @ 9:42:02 (3s) 49.5mph @ 9:41:37 (60s) 50.2mph @ 9:42:04 (120s)	49.7mph	55.6mph @ 9:41:05 (1s) 55.1mph @ 9:41:05 (3s) 49.6mph @ 9:41:06 (60s) 49.8mph @ 9:41:47 (120s)	33.9mph @ 9:42:02 (1s) 39.6mph @ 9:42:02 (3s) 48.4mph @ 9:41:37 (60s) 48.8mph @ 9:41:12 (120s)	13105 /	48.6mph	55.5mph @ 9:41:05 (1s) 55.4mph @ 9:41:05 (3s) 50.0mph @ 9:41:56 (60s) 50.1mph @ 9:41:46 (120s)	31.7mph @ 9:42:02 (1s) 36.3mph @ 9:42:03 (3s) 48.6mph @ 9:41:37 (60s) 49.2mph @ 9:42:04 (120s)	48.7mph
2022-01-29 04:41:12 AM EST	1001.24mb	4.71V	35.4°F 96%	45.0°F	ENE (59°)	59.4mph at 9:41:04	31.5mph at 9:40:55	4092 /	59.4mph at 9:41:04	25.3mph at 9:40:55	60.3mph at 9:41:04	21.2mph at 9:40:55	28413 /		
2022-01-29 04:40:05 AM EST to 2022-01-29 04:41:05 AM EST (60s)						59.2mph @ 9:41:04 (0.1s) 58.3mph @ 9:41:04 (7.5s) 57.2mph @ 9:41:04 (1s) 55.9mph @ 9:41:04 (3s) 52.1mph @ 9:40:37 (60s) 50.8mph @ 9:40:50 (120s)	31.6mph @ 9:40:55 (0.1s) 32.3mph @ 9:40:55 (7.5s) 34.5mph @ 9:40:56 (1s) 40.8mph @ 9:40:56 (3s) 49.8mph @ 9:40:12 (60s) 48.4mph @ 9:40:05 (120s)	50.7mph	58.2mph @ 9:41:04 (7.5s) 56.8mph @ 9:41:04 (1s) 55.1mph @ 9:41:04 (3s) 51.0mph @ 9:40:37 (60s) 49.4mph @ 9:40:50 (120s)	28.4mph @ 9:40:55 (7.5s) 31.9mph @ 9:40:56 (1s) 39.6mph @ 9:40:57 (3s) 48.2mph @ 9:40:12 (60s) 46.9mph @ 9:40:05 (120s)	13375 /	49.5mph	60.1mph @ 9:41:04 (0.1s) 58.4mph @ 9:41:04 (7.5s) 56.9mph @ 9:41:04 (1s) 55.3mph @ 9:41:04 (3s) 51.4mph @ 9:40:36 (60s) 49.9mph @ 9:40:49 (120s)	37.4mph @ 9:40:57 (3s) 48.8mph @ 9:40:13 (60s) 47.5mph @ 9:40:06 (120s)	49.8mph
2022-01-29 04:40:12 AM EST	1001.53mb	4.70V	35.5°F 96%	45.0°F	ENE (66°)	58.8mph at 9:39:12	37.8mph at 9:39:28	4062 /	60.0mph at 9:39:37	23.9mph at 9:39:18	61.3mph at 9:39:58	25.6mph at 9:39:31	28159 /		
2022-01-29 04:39:05 AM EST to 2022-01-29 04:40:05 AM EST (60s)						58.5mph @ 9:39:12 (0.1s) 58.2mph @ 9:39:12 (7.5s) 58.1mph @ 9:39:12 (1s) 56.6mph @ 9:39:13 (3s) 50.6mph @ 9:40:01 (60s) 48.6mph @ 9:39:25 (120s)	38.0mph @ 9:39:28 (0.1s) 39.2mph @ 9:39:29 (7.5s) 40.2mph @ 9:39:29 (1s) 41.4mph @ 9:39:31 (3s) 46.5mph @ 9:39:05 (60s) 47.8mph @ 9:39:05 (120s)	50.4mph	57.0mph @ 9:39:12 (7.5s) 56.7mph @ 9:39:12 (1s) 55.1mph @ 9:39:09 (3s) 49.1mph @ 9:40:01 (60s) 47.2mph @ 9:39:18 (120s)	32.4mph @ 9:39:19 (7.5s) 36.3mph @ 9:39:32 (1s) 39.1mph @ 9:39:31 (3s) 45.0mph @ 9:39:05 (60s) 46.3mph @ 9:38:35 (120s)	13179 /	48.8mph	60.7mph @ 9:39:58 (0.1s) 58.7mph @ 9:39:11 (7.5s) 57.7mph @ 9:39:12 (1s) 56.0mph @ 9:39:13 (3s) 49.6mph @ 9:40:00 (60s) 47.6mph @ 9:39:16 (120s)	29.0mph @ 9:39:31 (7.5s) 31.9mph @ 9:39:31 (1s) 37.2mph @ 9:39:32 (3s) 45.2mph @ 9:39:05 (60s) 46.8mph @ 9:39:35 (120s)	49.4mph
2022-01-29 04:39:12 AM EST	1001.41mb	4.70V	35.5°F 96%	45.0°F	ENE (63°)	57.1mph at 9:39:02	32.2mph at 9:38:42	3748 /	56.2mph at 9:39:02	11.7mph at 9:38:44	57.6mph at 9:39:02	24.0mph at 9:38:44	25797 /		
2022-01-29 04:38:05 AM EST to 2022-01-29 04:39:05 AM EST (60s)						56.8mph @ 9:39:02 (0.1s) 56.5mph @ 9:39:02 (7.5s) 56.1mph @ 9:39:02 (1s) 53.9mph @ 9:39:03 (3s) 49.1mph @ 9:38:06 (60s) 47.8mph @ 9:39:04 (120s)	32.5mph @ 9:38:42 (0.1s) 34.0mph @ 9:38:42 (7.5s) 35.8mph @ 9:38:43 (1s) 37.8mph @ 9:38:31 (3s) 45.6mph @ 9:38:56 (60s) 46.1mph @ 9:38:10 (120s)	46.6mph	55.4mph @ 9:39:01 (7.5s) 55.9mph @ 9:39:02 (1s) 53.1mph @ 9:39:04 (3s) 48.1mph @ 9:38:06 (60s) 46.5mph @ 9:38:28 (120s)	16.9mph @ 9:38:44 (7.5s) 25.5mph @ 9:38:45 (1s) 35.1mph @ 9:38:45 (3s) 44.1mph @ 9:38:56 (60s) 44.8mph @ 9:38:09 (120s)	12160 /	45.1mph	57.1mph @ 9:39:02 (7.5s) 56.4mph @ 9:39:02 (1s) 53.6mph @ 9:39:04 (3s) 48.6mph @ 9:38:06 (60s) 47.0mph @ 9:38:28 (120s)	32.1mph @ 9:38:45 (1s) 34.5mph @ 9:38:31 (3s) 44.4mph @ 9:38:56 (60s) 45.3mph @ 9:38:11 (120s)	45.3mph



2022-01-29 04:31:05 AM EST to 2022-01-29 04:32:05 AM EST (60s)						56.2mph @ 9:31:27 (1s) 55.5mph @ 9:31:28 (3s) 51.0mph @ 9:31:33 (60s) 50.2mph @ 9:31:05 (120s)	(1/2-s) 40.5mph @ 9:31:58 (1s) 42.7mph @ 9:32:00 (3s) 48.4mph @ 9:32:04 (60s) 48.9mph @ 9:32:04 (120s)		55.1mph @ 9:31:28 (1s) 53.9mph @ 9:31:28 (3s) 49.7mph @ 9:31:31 (60s) 48.6mph @ 9:31:05 (120s)	(1/2-s) 39.1mph @ 9:31:58 (1s) 41.1mph @ 9:31:58 (3s) 46.9mph @ 9:32:04 (60s) 47.4mph @ 9:32:04 (120s)		55.8mph @ 9:31:27 (1s) 54.7mph @ 9:31:29 (3s) 50.5mph @ 9:31:31 (60s) 49.2mph @ 9:31:05 (120s)	(1s) 38.7mph @ 9:31:58 (3s) 47.4mph @ 9:32:04 (60s) 47.9mph @ 9:32:04 (120s)			
2022-01-29 04:31:12 AM EST						61.7mph at 9:30:35 61.4mph @ 9:30:35 (0.1s) 60.8mph @ 9:30:35 (1/2-s) 60.0mph @ 9:30:36 (1s) 57.8mph @ 9:30:38 (3s) 50.9mph @ 9:30:05 (60s) 52.1mph @ 9:30:11 (120s)	34.0mph at 9:30:15 34.2mph @ 9:30:15 (0.1s) 35.3mph @ 9:30:16 (1/2-s) 37.3mph @ 9:30:16 (1s) 38.8mph @ 9:30:17 (3s) 48.0mph @ 9:30:31 (60s) 50.1mph @ 9:31:04 (120s)			3977 / 49.4mph		12920 / 47.9mph	62.4mph at 9:30:35 62.2mph @ 9:30:35 (0.1s) 61.7mph @ 9:30:35 (1/2-s) 60.8mph @ 9:30:36 (1s) 57.2mph @ 9:30:37 (3s) 50.0mph @ 9:30:05 (60s) 51.2mph @ 9:30:11 (120s)	25.4mph at 9:30:15 28.6mph @ 9:30:16 (1s) 32.2mph @ 9:30:16 (1s) 35.2mph @ 9:30:17 (3s) 46.8mph @ 9:30:30 (60s) 49.1mph @ 9:30:39 (120s)		27587 / 48.4mph
2022-01-29 04:30:12 AM EST						65.8mph @ 9:29:05 (0.1s) 65.1mph @ 9:29:05 (0.1s) 62.1mph @ 9:29:05 (1/2-s) 61.1mph @ 9:29:06 (1s) 58.5mph @ 9:29:07 (3s) 53.7mph @ 9:29:11 (60s) 52.3mph @ 9:29:29 (120s)	40.3mph at 9:29:34 40.5mph @ 9:29:34 (0.1s) 41.8mph @ 9:29:34 (1/2-s) 44.1mph @ 9:29:34 (1s) 46.7mph @ 9:29:46 (3s) 50.9mph @ 9:30:04 (60s) 51.8mph @ 9:30:04 (120s)			4114 / 51.0mph		13347 / 49.4mph	64.8mph @ 9:29:06 (0.1s) 63.9mph @ 9:29:06 (0.1s) 60.9mph @ 9:29:05 (1/2-s) 60.5mph @ 9:29:06 (1s) 58.1mph @ 9:29:24 (3s) 53.0mph @ 9:29:11 (60s) 51.4mph @ 9:29:29 (120s)	37.3mph at 9:29:53 39.3mph @ 9:29:53 (1s) 40.0mph @ 9:29:54 (1s) 45.3mph @ 9:29:54 (3s) 49.9mph @ 9:30:04 (60s) 50.9mph @ 9:30:04 (120s)		28520 / 50.0mph
2022-01-29 04:29:12 AM EST						62.8mph at 9:28:36 62.3mph @ 9:28:36 (0.1s) 61.7mph @ 9:28:20 (1/2-s) 61.2mph @ 9:28:20 (1s) 60.4mph @ 9:28:21 (3s) 52.8mph @ 9:29:04 (60s) 52.4mph @ 9:28:39 (120s)	34.8mph at 9:28:44 35.0mph @ 9:28:44 (0.1s) 36.4mph @ 9:28:44 (1/2-s) 39.1mph @ 9:28:44 (1s) 41.0mph @ 9:28:44 (3s) 50.5mph @ 9:29:12 (60s) 50.7mph @ 9:28:08 (120s)			4266 / 52.8mph		13857 / 51.3mph	64.2mph at 9:28:56 63.6mph @ 9:28:56 (0.1s) 62.5mph @ 9:28:20 (1/2-s) 61.8mph @ 9:28:20 (1s) 60.8mph @ 9:28:21 (3s) 52.0mph @ 9:29:04 (60s) 51.6mph @ 9:28:39 (120s)	28.9mph at 9:28:44 31.6mph @ 9:28:44 (1s) 35.0mph @ 9:28:44 (1/2-s) 36.6mph @ 9:28:45 (1s) 49.6mph @ 9:28:12 (60s) 49.8mph @ 9:28:08 (120s)		29667 / 52.0mph
2022-01-29 04:28:12 AM EST						59.8mph at 9:27:30 59.1mph @ 9:27:30 (0.1s) 57.2mph @ 9:27:59 (1/2-s) 56.7mph @ 9:27:59 (1s) 55.4mph @ 9:27:08 (3s) 52.4mph @ 9:27:37 (60s) 50.9mph @ 9:27:41 (120s)	37.7mph at 9:27:50 37.8mph @ 9:27:50 (0.1s) 38.6mph @ 9:27:50 (1/2-s) 40.7mph @ 9:27:50 (1s) 44.0mph @ 9:27:51 (3s) 49.9mph @ 9:27:05 (60s) 50.3mph @ 9:27:14 (120s)			4168 / 51.7mph		13563 / 50.2mph	61.5mph at 9:27:30 60.8mph @ 9:27:30 (0.1s) 59.1mph @ 9:27:59 (1/2-s) 57.4mph @ 9:27:59 (1s) 55.2mph @ 9:28:01 (3s) 51.6mph @ 9:27:37 (60s) 50.1mph @ 9:27:37 (120s)	30.3mph at 9:27:51 34.6mph @ 9:27:52 (1s) 38.2mph @ 9:27:52 (1s) 40.5mph @ 9:27:52 (3s) 49.0mph @ 9:27:05 (60s) 49.3mph @ 9:27:53 (120s)		28899 / 50.7mph
2022-01-29 04:27:11 AM EST						56.8mph at 9:26:52 56.6mph @ 9:26:52 (0.1s) 55.9mph @ 9:26:18 (1/2-s) 55.0mph @ 9:26:18 (1s) 54.5mph @ 9:26:18 (3s) 50.8mph @ 9:26:05 (60s) 50.5mph @ 9:27:03 (120s)	30.7mph at 9:26:10 30.9mph @ 9:26:10 (0.1s) 31.8mph @ 9:26:10 (1/2-s) 33.1mph @ 9:26:10 (1s) 38.8mph @ 9:26:11 (3s) 49.2mph @ 9:26:29 (60s) 49.8mph @ 9:26:05 (120s)			4026 / 49.9mph		13118 / 48.6mph	59.2mph at 9:26:14 58.7mph @ 9:26:18 (0.1s) 57.4mph @ 9:26:18 (1/2-s) 56.1mph @ 9:26:18 (1s) 54.7mph @ 9:26:18 (3s) 50.0mph @ 9:26:05 (60s) 49.7mph @ 9:26:24 (120s)	26.5mph at 9:26:11 29.2mph @ 9:26:11 (1/2-s) 30.6mph @ 9:26:11 (1s) 36.8mph @ 9:26:11 (3s) 48.3mph @ 9:26:29 (60s) 49.1mph @ 9:26:05 (120s)		27965 / 49.1mph
2022-01-29 04:26:12 AM EST						59.0mph at 9:25:06 58.7mph @ 9:25:06 (0.1s) 58.5mph @ 9:25:05 (1/2-s) 58.4mph @ 9:25:06 (1s) 57.3mph @ 9:25:06 (3s) 51.4mph @ 9:25:23	38.1mph at 9:25:59 38.3mph @ 9:25:59 (0.1s) 40.1mph @ 9:25:59 (1/2-s) 42.0mph @ 9:26:00 (1s) 44.4mph @ 9:26:00 (3s) 48.8mph @ 9:25:05			4103 / 50.9mph		13394 / 49.6mph	58.9mph at 9:25:05 58.8mph @ 9:25:05 (0.1s) 58.4mph @ 9:25:06 (1/2-s) 58.2mph @ 9:25:06 (1s) 56.7mph @ 9:25:06 (3s) 50.8mph @ 9:25:23	29.4mph at 9:25:59 31.3mph @ 9:25:59 (0.1s) 35.9mph @ 9:26:00 (1s) 40.7mph @ 9:26:00 (3s) 48.1mph @ 9:25:05 (60s) 47.6mph @ 9:25:05		28527 / 50.0mph







2022-01-29 04:12:04 AM EST to 2022-01-29 04:13:04 AM EST (60s)						55.4mph @ 9:12:22 (1s) 54.2mph @ 9:12:49 (3s) 49.1mph @ 9:13:03 (60s) 48.8mph @ 9:13:03 (120s)	(1/2-s) 41.3mph @ 9:12:16 (1s) 43.8mph @ 9:12:17 (3s) 47.2mph @ 9:12:35 (60s) 47.7mph @ 9:12:06 (120s)		(1/2-s) 55.6mph @ 9:12:22 (1s) 53.3mph @ 9:12:24 (3s) 47.8mph @ 9:13:03 (60s) 47.6mph @ 9:13:03 (120s)	(1/2-s) 38.2mph @ 9:12:16 (1s) 41.8mph @ 9:12:17 (3s) 45.8mph @ 9:12:44 (60s) 46.6mph @ 9:12:06 (120s)		(1/2-s) 55.9mph @ 9:12:53 (1s) 54.0mph @ 9:12:24 (3s) 48.3mph @ 9:13:03 (60s) 48.2mph @ 9:13:02 (120s)	(1s) 40.9mph @ 9:12:17 (3s) 46.5mph @ 9:12:44 (60s) 47.1mph @ 9:12:04 (120s)	
2022-01-29 04:12:11 AM EST  2022-01-29 04:11:04 AM EST to 2022-01-29 04:12:04 AM EST (60s)	1002.10mb	4.68V	35.8°F 95%	45.4°F	ENE (58°)	54.7mph at 9:11:16 54.5mph @ 9:11:16 (0.1s) 53.5mph @ 9:11:30 (1/2-s) 53.6mph @ 9:11:04 (1s) 53.0mph @ 9:11:04 (3s) 49.6mph @ 9:11:46 (60s) 47.8mph @ 9:12:03 (120s)	38.3mph at 9:11:52 38.4mph @ 9:11:52 (0.1s) 38.6mph @ 9:11:52 (1/2-s) 39.4mph @ 9:11:53 (1s) 43.0mph @ 9:11:53 (3s) 47.1mph @ 9:11:04 (60s) 45.5mph @ 9:11:04 (120s)	3901 / 48.4mph	55.7mph at 9:11:55 54.8mph @ 9:11:55 (0.1s) 53.2mph @ 9:11:30 (1/2-s) 52.4mph @ 9:11:04 (1s) 52.0mph @ 9:11:04 (3s) 48.8mph @ 9:11:46 (60s) 46.7mph @ 9:12:00 (120s)	32.6mph at 9:11:52 33.0mph @ 9:11:52 (0.1s) 33.9mph @ 9:11:52 (1/2-s) 35.3mph @ 9:11:52 (1s) 40.8mph @ 9:11:53 (3s) 45.9mph @ 9:11:04 (60s) 44.5mph @ 9:11:04 (120s)	12810 / 47.5mph	58.7mph at 9:12:01 57.5mph @ 9:12:01 (0.1s) 55.5mph @ 9:11:16 (1/2-s) 53.1mph @ 9:11:06 (1s) 52.5mph @ 9:11:04 (3s) 49.3mph @ 9:11:45 (60s) 47.1mph @ 9:12:03 (120s)	34.6mph at 9:11:53 35.5mph @ 9:11:53 (1s) 35.8mph @ 9:11:53 (1s) 40.5mph @ 9:11:53 (3s) 46.1mph @ 9:11:04 (60s) 44.9mph @ 9:11:04 (120s)	27432 / 48.1mph
2022-01-29 04:11:12 AM EST  2022-01-29 04:10:04 AM EST to 2022-01-29 04:11:04 AM EST (60s)	1001.65mb	4.69V	36.0°F 96%	45.4°F	NE (56°)	58.2mph at 9:10:57 57.7mph @ 9:10:57 (0.1s) 56.0mph @ 9:10:57 (1s) 55.0mph @ 9:10:57 (1s) 52.4mph @ 9:10:59 (3s) 47.1mph @ 9:11:03 (60s) 45.5mph @ 9:11:03 (120s)	37.7mph at 9:10:11 37.8mph @ 9:10:11 (0.1s) 38.0mph @ 9:10:11 (1/2-s) 38.4mph @ 9:10:11 (1s) 39.0mph @ 9:10:11 (3s) 43.9mph @ 9:10:12 (60s) 43.1mph @ 9:10:15 (120s)	3794 / 47.2mph	57.8mph at 9:10:56 56.9mph @ 9:10:57 (0.1s) 54.1mph @ 9:11:03 (1/2-s) 53.6mph @ 9:10:57 (1s) 51.1mph @ 9:10:58 (3s) 45.9mph @ 9:11:03 (60s) 44.5mph @ 9:11:03 (120s)	26.7mph at 9:10:04 32.8mph @ 9:10:44 (0.1s) 34.9mph @ 9:10:11 (1/2-s) 36.0mph @ 9:10:11 (1s) 37.1mph @ 9:10:11 (3s) 43.1mph @ 9:10:14 (60s) 42.2mph @ 9:10:15 (120s)	12393 / 45.9mph	58.9mph at 9:10:57 58.7mph @ 9:10:57 (0.1s) 55.2mph @ 9:11:02 (1/2-s) 54.1mph @ 9:11:02 (1s) 51.4mph @ 9:10:58 (3s) 46.2mph @ 9:11:03 (60s) 44.9mph @ 9:11:03 (120s)	30.0mph at 9:10:44 32.8mph @ 9:10:12 (1s) 34.4mph @ 9:10:12 (1s) 36.3mph @ 9:10:13 (3s) 43.3mph @ 9:10:14 (60s) 42.5mph @ 9:10:15 (120s)	26324 / 46.2mph
2022-01-29 04:10:11 AM EST  2022-01-29 04:09:04 AM EST to 2022-01-29 04:10:04 AM EST (60s)	1002.01mb	4.70V	36.0°F 96%	45.4°F	NE (55°)	54.2mph at 9:09:49 54.0mph @ 9:09:49 (0.1s) 53.4mph @ 9:09:49 (1/2-s) 52.5mph @ 9:09:49 (1s) 50.2mph @ 9:09:50 (3s) 44.0mph @ 9:10:03 (60s) 45.4mph @ 9:09:04 (120s)	35.6mph at 9:09:26 35.8mph @ 9:09:26 (0.1s) 36.2mph @ 9:09:26 (1/2-s) 37.0mph @ 9:09:26 (1s) 39.9mph @ 9:09:15 (3s) 41.5mph @ 9:09:27 (60s) 43.1mph @ 9:09:40 (120s)	3531 / 44.0mph	53.7mph at 9:09:48 53.6mph @ 9:09:48 (0.1s) 52.6mph @ 9:09:49 (1/2-s) 51.0mph @ 9:09:49 (1s) 48.7mph @ 9:09:50 (3s) 43.2mph @ 9:10:03 (60s) 44.5mph @ 9:09:04 (120s)	24.5mph at 9:09:04 33.5mph @ 9:09:26 (0.1s) 34.0mph @ 9:09:26 (1/2-s) 35.3mph @ 9:09:26 (1s) 39.0mph @ 9:09:21 (3s) 40.6mph @ 9:08:41 (60s) 42.9mph @ 9:09:36 (120s)	11648 / 43.2mph	56.5mph at 9:09:48 56.2mph @ 9:09:49 (0.1s) 53.8mph @ 9:09:49 (1/2-s) 51.8mph @ 9:09:49 (1s) 49.4mph @ 9:09:50 (3s) 43.6mph @ 9:10:03 (60s) 44.7mph @ 9:09:04 (120s)	34.1mph at 9:09:26 34.7mph @ 9:09:26 (1s) 36.0mph @ 9:09:26 (1/2-s) 39.5mph @ 9:09:21 (3s) 41.0mph @ 9:09:26 (60s) 43.4mph @ 9:09:39 (120s)	24829 / 43.6mph
2022-01-29 04:09:11 AM EST  2022-01-29 04:08:04 AM EST to 2022-01-29 04:09:04 AM EST (60s)	1002.03mb	4.70V	35.9°F 96%	45.4°F	ENE (61°)	53.6mph at 9:08:05 53.2mph @ 9:08:05 (0.1s) 52.6mph @ 9:08:05 (1/2-s) 51.6mph @ 9:08:05 (1s) 50.2mph @ 9:08:13 (3s) 47.3mph @ 9:08:22 (60s) 47.2mph @ 9:08:24 (120s)	33.0mph at 9:08:43 33.3mph @ 9:08:43 (0.1s) 34.0mph @ 9:08:43 (1/2-s) 34.4mph @ 9:08:43 (1s) 37.3mph @ 9:08:44 (3s) 43.7mph @ 9:09:03 (60s) 45.4mph @ 9:09:03 (120s)	3507 / 43.7mph	54.6mph at 9:08:05 54.4mph @ 9:08:05 (0.1s) 53.2mph @ 9:08:05 (1/2-s) 51.8mph @ 9:08:05 (1s) 49.6mph @ 9:08:13 (3s) 46.4mph @ 9:08:22 (60s) 46.2mph @ 9:08:28 (120s)	25.6mph at 9:08:04 27.2mph @ 9:08:41 (0.1s) 31.5mph @ 9:08:42 (1/2-s) 33.8mph @ 9:08:42 (1s) 36.2mph @ 9:08:44 (3s) 42.8mph @ 9:09:03 (60s) 44.5mph @ 9:09:03 (120s)	11558 / 42.9mph	54.9mph at 9:08:05 54.7mph @ 9:08:05 (0.1s) 53.9mph @ 9:08:05 (1/2-s) 52.9mph @ 9:08:05 (1s) 50.1mph @ 9:08:13 (3s) 46.9mph @ 9:08:22 (60s) 46.5mph @ 9:08:28 (120s)	31.9mph at 9:08:42 33.2mph @ 9:08:38 (1s) 34.4mph @ 9:08:43 (1s) 36.3mph @ 9:08:44 (3s) 43.2mph @ 9:09:03 (60s) 44.7mph @ 9:09:03 (120s)	24618 / 43.2mph
2022-01-29 04:08:11 AM EST  2022-01-29 04:07:04 AM EST to 2022-01-29 04:08:04 AM EST (60s)	1002.16mb	4.72V	35.8°F 96%	45.4°F	ENE (57°)	55.7mph at 9:07:08 55.5mph @ 9:07:08 (0.1s) 55.0mph @ 9:07:33 (1/2-s) 54.6mph @ 9:07:33 (1s) 53.2mph @ 9:07:34 (3s) 47.7mph @ 9:07:34 (60s) 46.3mph @ 9:08:03 (120s)	38.2mph at 9:07:18 38.3mph @ 9:07:18 (0.1s) 38.7mph @ 9:07:18 (1/2-s) 39.3mph @ 9:07:19 (1s) 41.9mph @ 9:07:21 (3s) 45.4mph @ 9:07:04 (60s) 44.2mph @ 9:07:04 (120s)	3793 / 47.1mph	56.0mph at 9:07:08 55.8mph @ 9:07:08 (0.1s) 54.5mph @ 9:07:33 (1/2-s) 54.1mph @ 9:07:33 (1s) 52.9mph @ 9:07:34 (3s) 46.7mph @ 9:07:35 (60s) 45.2mph @ 9:08:02 (120s)	33.6mph at 9:07:22 34.3mph @ 9:07:22 (0.1s) 38.0mph @ 9:07:18 (1/2-s) 38.6mph @ 9:07:18 (1s) 40.7mph @ 9:07:20 (3s) 44.1mph @ 9:07:04 (60s) 42.8mph @ 9:07:04 (120s)	12458 / 46.2mph	56.4mph at 9:07:08 56.2mph @ 9:07:08 (0.1s) 54.8mph @ 9:07:33 (1/2-s) 54.7mph @ 9:07:33 (1s) 53.2mph @ 9:07:35 (3s) 46.8mph @ 9:07:35 (60s) 45.3mph @ 9:08:02 (120s)	29.9mph at 9:07:19 33.1mph @ 9:07:18 (1/2-s) 34.7mph @ 9:07:19 (1s) 38.0mph @ 9:07:20 (3s) 44.3mph @ 9:07:04 (60s) 42.9mph @ 9:07:04 (120s)	26324 / 46.2mph
2022-01-29 04:07:12 AM EST  2022-01-29 04:06:04 AM EST to 2022-01-29 04:07:04 AM EST	1002.23mb	4.69V	35.8°F 96%	45.4°F	ENE (59°)	56.0mph at 9:06:45 55.7mph @ 9:06:45 (0.1s) 54.9mph @ 9:06:45 (1/2-s) 54.4mph @ 9:06:46 (1s) 52.3mph @ 9:06:47 (3s) 45.7mph @ 9:06:56	30.5mph at 9:06:15 30.7mph @ 9:06:14 (0.1s) 31.0mph @ 9:06:15 (1/2-s) 32.1mph @ 9:06:15 (1s) 35.1mph @ 9:06:15 (3s) 42.0mph @ 9:06:28	3654 / 45.5mph	54.7mph at 9:06:45 54.4mph @ 9:06:45 (0.1s) 53.1mph @ 9:06:45 (1/2-s) 53.4mph @ 9:06:46 (1s) 51.9mph @ 9:06:35 (3s) 44.4mph @ 9:06:56	21.8mph at 9:06:15 22.1mph @ 9:06:14 (0.1s) 23.3mph @ 9:06:15 (1/2-s) 25.9mph @ 9:06:15 (1s) 31.5mph @ 9:06:15 (3s) 40.5mph @ 9:06:28	11928 / 44.2mph	56.9mph at 9:06:45 56.5mph @ 9:06:45 (0.1s) 55.1mph @ 9:06:45 (1/2-s) 54.5mph @ 9:06:46 (1s) 52.0mph @ 9:06:47 (3s) 44.6mph @ 9:06:56	21.1mph at 9:06:14 24.6mph @ 9:06:15 (0.1s) 26.1mph @ 9:06:15 (1s) 30.1mph @ 9:06:15 (3s) 40.3mph @ 9:06:28 (60s) 43.0mph @ 9:07:03	25253 / 44.3mph

(60s)						(60s) 47.0mph @ 9:06:04 (120s)	(60s) 44.2mph @ 9:07:03 (120s)		(60s) 45.7mph @ 9:06:04 (120s)	(60s) 42.8mph @ 9:07:03 (120s)		(60s) 46.1mph @ 9:06:04 (120s)	(120s)	
2022-01-29 04:06:12 AM EST  2022-01-29 04:05:04 AM EST to 2022-01-29 04:06:04 AM EST (60s)	1002.23mb	4.70V	35.8°F 96%	45.5°F	ENE (64°)	52.3mph at 9:06:03 52.1mph @ 9:06:03 (0.1s) 51.4mph @ 9:05:18 (7-s) 51.2mph @ 9:05:04 (1s) 53.2mph @ 9:05:04 (3s) 50.9mph @ 9:05:04 (60s) 48.4mph @ 9:05:35 (120s)	29.4mph at 9:05:36 30.4mph @ 9:05:37 (7-s) 30.8mph @ 9:05:37 (1s) 34.7mph @ 9:05:37 (3s) 42.9mph @ 9:06:03 (60s) 47.0mph @ 9:06:03 (120s)	3450 / 43.0mph	53.2mph at 9:05:18 54.2mph @ 9:05:04 (NoQC) 53.1mph @ 9:05:18 (0.1s) 52.4mph @ 9:05:18 (7-s) 50.6mph @ 9:05:19 (1s) 51.1mph @ 9:05:04 (3s) 50.0mph @ 9:05:04 (60s) 47.0mph @ 9:05:26 (120s)	20.3mph at 9:05:31 20.5mph @ 9:05:31 (0.1s) 24.1mph @ 9:05:36 (7-s) 25.8mph @ 9:05:36 (1s) 31.3mph @ 9:05:10 (3s) 41.4mph @ 9:06:02 (60s) 45.7mph @ 9:06:03 (120s)	11177 / 41.5mph	54.6mph at 9:05:18 55.0mph @ 9:05:04 (NoQC) 54.7mph @ 9:05:04 (7-s) 53.0mph @ 9:05:18 (7-s) 51.2mph @ 9:05:19 (1s) 52.6mph @ 9:05:04 (3s) 50.6mph @ 9:05:04 (60s) 47.6mph @ 9:05:26 (120s)	24.2mph at 9:05:32 25.8mph @ 9:05:32 (7-s) 26.8mph @ 9:05:32 (7-s) 33.4mph @ 9:05:34 (3s) 41.6mph @ 9:06:03 (60s) 46.1mph @ 9:06:03 (120s)	23700 / 41.6mph
2022-01-29 04:05:12 AM EST  2022-01-29 04:04:04 AM EST to 2022-01-29 04:05:04 AM EST (60s)	1001.86mb	4.69V	35.8°F 96%	45.5°F	ENE (66°)	60.3mph at 9:04:19 60.0mph @ 9:04:19 (0.1s) 59.2mph @ 9:04:19 (7-s) 59.0mph @ 9:04:20 (1s) 58.0mph @ 9:04:22 (3s) 51.3mph @ 9:04:43 (60s) 48.3mph @ 9:04:40 (120s)	36.3mph at 9:04:46 36.6mph @ 9:04:46 (0.1s) 37.2mph @ 9:04:46 (7-s) 37.7mph @ 9:04:46 (1s) 40.7mph @ 9:04:47 (3s) 45.2mph @ 9:04:04 (60s) 47.3mph @ 9:04:05 (120s)	4111 / 51.0mph	59.1mph at 9:04:19 58.8mph @ 9:04:19 (0.1s) 58.4mph @ 9:04:19 (7-s) 57.7mph @ 9:04:20 (1s) 57.0mph @ 9:04:22 (3s) 50.2mph @ 9:04:43 (60s) 46.9mph @ 9:04:40 (120s)	26.2mph at 9:04:28 26.9mph @ 9:04:28 (0.1s) 31.4mph @ 9:04:28 (7-s) 38.1mph @ 9:04:28 (1s) 41.2mph @ 9:04:47 (3s) 43.5mph @ 9:04:04 (60s) 45.9mph @ 9:04:04 (120s)	13492 / 50.0mph	61.1mph at 9:04:19 60.8mph @ 9:04:19 (0.1s) 60.0mph @ 9:04:19 (7-s) 58.6mph @ 9:04:20 (1s) 57.8mph @ 9:04:22 (3s) 50.8mph @ 9:04:43 (60s) 47.6mph @ 9:04:39 (120s)	27.3mph at 9:04:28 33.6mph @ 9:04:28 (7-s) 39.0mph @ 9:04:28 (1s) 41.1mph @ 9:04:47 (3s) 44.3mph @ 9:04:04 (60s) 46.6mph @ 9:04:04 (120s)	28845 / 50.6mph
2022-01-29 04:04:12 AM EST  2022-01-29 04:03:04 AM EST to 2022-01-29 04:04:04 AM EST (60s)	1002.15mb	4.71V	35.9°F 96%	45.5°F	ENE (67°)	58.3mph at 9:03:56 58.1mph @ 9:03:56 (0.1s) 57.1mph @ 9:03:56 (7-s) 56.8mph @ 9:03:57 (1s) 54.7mph @ 9:03:58 (3s) 49.6mph @ 9:03:04 (60s) 49.3mph @ 9:03:04 (120s)	28.7mph at 9:03:34 30.1mph @ 9:03:34 (7-s) 30.8mph @ 9:03:35 (1s) 33.6mph @ 9:03:35 (3s) 44.7mph @ 9:03:49 (60s) 47.2mph @ 9:03:55 (120s)	3638 / 45.3mph	58.3mph at 9:03:56 57.9mph @ 9:03:56 (0.1s) 56.6mph @ 9:03:57 (7-s) 56.2mph @ 9:03:57 (1s) 53.7mph @ 9:03:58 (3s) 48.3mph @ 9:03:04 (60s) 48.0mph @ 9:03:04 (120s)	18.6mph at 9:03:19 18.8mph @ 9:03:19 (0.1s) 23.6mph @ 9:03:19 (7-s) 28.4mph @ 9:03:35 (1s) 32.1mph @ 9:03:35 (3s) 43.0mph @ 9:03:50 (60s) 45.8mph @ 9:03:55 (120s)	11748 / 43.6mph	59.6mph at 9:03:56 59.4mph @ 9:03:56 (0.1s) 57.0mph @ 9:03:56 (7-s) 56.7mph @ 9:03:57 (1s) 53.8mph @ 9:03:59 (3s) 49.0mph @ 9:03:07 (60s) 48.6mph @ 9:03:04 (120s)	20.5mph at 9:03:19 23.4mph @ 9:03:19 (7-s) 28.6mph @ 9:03:20 (1s) 34.1mph @ 9:03:37 (3s) 44.0mph @ 9:03:50 (60s) 46.5mph @ 9:03:55 (120s)	25253 / 44.3mph
2022-01-29 04:03:11 AM EST  2022-01-29 04:02:04 AM EST to 2022-01-29 04:03:04 AM EST (60s)	1002.32mb	4.72V	35.9°F 96%	45.5°F	ENE (61°)	56.9mph at 9:02:14 56.5mph @ 9:02:14 (0.1s) 56.4mph @ 9:02:14 (7-s) 56.2mph @ 9:02:14 (1s) 55.8mph @ 9:02:15 (3s) 50.1mph @ 9:02:26 (60s) 49.3mph @ 9:03:02 (120s)	41.0mph at 9:02:07 41.1mph @ 9:02:07 (0.1s) 42.2mph @ 9:02:07 (7-s) 43.4mph @ 9:02:08 (1s) 45.4mph @ 9:02:30 (3s) 48.4mph @ 9:02:10 (60s) 48.5mph @ 9:02:09 (120s)	3995 / 49.6mph	57.1mph at 9:02:12 56.9mph @ 9:02:12 (0.1s) 56.1mph @ 9:02:12 (7-s) 55.7mph @ 9:02:13 (1s) 55.2mph @ 9:02:15 (3s) 48.8mph @ 9:02:26 (60s) 48.1mph @ 9:03:02 (120s)	36.0mph at 9:02:05 36.3mph @ 9:02:05 (0.1s) 40.2mph @ 9:02:05 (7-s) 42.6mph @ 9:02:52 (1s) 44.1mph @ 9:02:30 (3s) 47.1mph @ 9:02:10 (60s) 47.1mph @ 9:02:09 (120s)	13047 / 48.3mph	59.7mph at 9:02:11 58.5mph @ 9:02:09 (0.1s) 57.6mph @ 9:02:12 (7-s) 57.3mph @ 9:02:13 (1s) 56.3mph @ 9:02:15 (3s) 49.4mph @ 9:02:26 (60s) 48.7mph @ 9:03:02 (120s)	39.5mph at 9:02:07 41.7mph @ 9:02:07 (7-s) 43.0mph @ 9:02:37 (1s) 44.5mph @ 9:02:30 (3s) 47.7mph @ 9:02:10 (60s) 47.7mph @ 9:02:09 (120s)	27919 / 49.0mph
2022-01-29 04:02:11 AM EST  2022-01-29 04:01:04 AM EST to 2022-01-29 04:02:04 AM EST (60s)	1002.28mb	4.70V	35.9°F 96%	45.6°F	ENE (64°)	57.6mph at 9:01:51 57.2mph @ 9:01:51 (0.1s) 55.7mph @ 9:01:52 (7-s) 54.7mph @ 9:01:52 (1s) 53.6mph @ 9:01:05 (3s) 49.2mph @ 9:02:02 (60s) 49.3mph @ 9:01:06 (120s)	39.1mph at 9:01:43 39.5mph @ 9:01:43 (0.1s) 40.8mph @ 9:01:43 (7-s) 41.4mph @ 9:01:44 (1s) 43.7mph @ 9:01:45 (3s) 48.0mph @ 9:01:27 (60s) 48.4mph @ 9:01:51 (120s)	3949 / 49.0mph	58.9mph at 9:01:51 58.1mph @ 9:01:51 (0.1s) 54.4mph @ 9:01:04 (7-s) 53.7mph @ 9:01:04 (1s) 52.7mph @ 9:01:05 (3s) 47.9mph @ 9:02:02 (60s) 48.1mph @ 9:01:05 (120s)	34.2mph at 9:01:42 34.8mph @ 9:01:42 (0.1s) 36.9mph @ 9:01:43 (7-s) 38.7mph @ 9:01:43 (1s) 41.5mph @ 9:01:45 (3s) 46.6mph @ 9:01:46 (60s) 47.1mph @ 9:01:51 (120s)	12876 / 47.7mph	61.6mph at 9:01:51 59.7mph @ 9:01:51 (0.1s) 56.0mph @ 9:01:57 (7-s) 55.1mph @ 9:01:57 (1s) 53.4mph @ 9:01:05 (3s) 48.5mph @ 9:02:02 (60s) 48.6mph @ 9:01:05 (120s)	30.9mph at 9:01:42 34.0mph @ 9:01:42 (7-s) 37.2mph @ 9:01:43 (1s) 41.3mph @ 9:01:45 (3s) 47.0mph @ 9:01:45 (60s) 47.6mph @ 9:01:44 (120s)	27538 / 48.3mph
2022-01-29 04:01:11 AM EST  2022-01-29 04:00:04 AM EST to 2022-01-29 04:01:04 AM EST (60s)	1001.85mb	4.72V	35.9°F 96%	45.6°F	ENE (63°)	55.1mph at 9:01:03 54.9mph @ 9:01:03 (0.1s) 54.1mph @ 9:01:03 (7-s) 53.5mph @ 9:01:04 (1s) 51.6mph @ 9:00:44 (3s) 50.3mph @ 9:00:04 (60s) 49.7mph @ 9:00:07 (120s)	34.3mph at 9:00:31 34.6mph @ 9:00:31 (0.1s) 35.9mph @ 9:00:31 (7-s) 38.2mph @ 9:00:31 (1s) 42.4mph @ 9:00:32 (3s) 48.0mph @ 9:01:02 (60s) 48.8mph @ 9:00:32 (120s)	3876 / 48.1mph	56.1mph at 9:01:03 55.7mph @ 9:01:03 (0.1s) 53.8mph @ 9:01:03 (7-s) 52.9mph @ 9:01:03 (1s) 50.7mph @ 9:00:54 (3s) 49.4mph @ 9:00:04 (60s) 48.6mph @ 9:00:07 (120s)	25.1mph at 9:00:57 25.8mph @ 9:00:57 (0.1s) 29.8mph @ 9:01:58 (7-s) 35.1mph @ 9:00:31 (1s) 40.1mph @ 9:00:59 (3s) 46.6mph @ 9:01:03 (60s) 47.7mph @ 9:00:31 (120s)	12600 / 46.7mph	55.8mph at 9:00:33 55.6mph @ 9:00:33 (0.1s) 54.7mph @ 9:01:03 (7-s) 53.7mph @ 9:01:03 (1s) 51.4mph @ 9:00:44 (3s) 50.0mph @ 9:00:04 (60s) 49.1mph @ 9:00:06 (120s)	27.6mph at 9:00:57 32.6mph @ 9:00:58 (7-s) 36.6mph @ 9:00:58 (1s) 40.3mph @ 9:00:59 (3s) 47.0mph @ 9:00:59 (60s) 48.2mph @ 9:00:31 (120s)	26869 / 47.2mph









2022-01-29 03:34:03 AM EST to 2022-01-29 03:35:03 AM EST (60s)						(½-s) 49.3mph @ 8:34:58 (1s) 48.4mph @ 8:35:00 (3s) 44.4mph @ 8:34:03 (60s) 43.8mph @ 8:34:38 (120s)	(½-s) 37.0mph @ 8:34:45 (1s) 38.0mph @ 8:34:45 (3s) 41.6mph @ 8:34:47 (60s) 42.8mph @ 8:34:07 (120s)		(½-s) 49.0mph @ 8:34:59 (1s) 47.9mph @ 8:35:00 (3s) 43.4mph @ 8:34:03 (60s) 42.6mph @ 8:34:38 (120s)	(½-s) 34.3mph @ 8:34:45 (1s) 35.4mph @ 8:34:45 (3s) 40.3mph @ 8:34:47 (60s) 41.4mph @ 8:34:08 (120s)		(½-s) 49.5mph @ 8:34:58 (1s) 48.1mph @ 8:35:00 (3s) 43.6mph @ 8:34:03 (60s) 42.9mph @ 8:34:38 (120s)	(1s) 35.0mph @ 8:34:46 (3s) 40.7mph @ 8:34:47 (60s) 41.7mph @ 8:34:08 (120s)	
2022-01-29 03:34:12 AM EST						52.1mph at 8:33:21 51.7mph @ 8:33:21 (0.1s) 51.2mph @ 8:33:03 (½-s) 50.6mph @ 8:33:04 (1s) 49.3mph @ 8:33:19 (3s) 45.5mph @ 8:33:44 (60s) 42.9mph @ 8:34:01 (120s)	35.9mph at 8:33:50 36.0mph @ 8:33:50 (0.1s) 36.6mph @ 8:33:50 (½-s) 37.4mph @ 8:33:51 (1s) 38.8mph @ 8:33:51 (3s) 41.3mph @ 8:33:03 (60s) 41.3mph @ 8:33:03 (120s)	3566 / 44.4mph	52.4mph at 8:33:21 52.1mph @ 8:33:21 (0.1s) 50.8mph @ 8:33:03 (½-s) 50.1mph @ 8:33:04 (1s) 48.2mph @ 8:33:21 (3s) 44.4mph @ 8:33:43 (60s) 41.6mph @ 8:34:01 (120s)	33.8mph at 8:33:50 33.9mph @ 8:33:50 (0.1s) 34.5mph @ 8:33:50 (½-s) 35.8mph @ 8:33:50 (1s) 37.2mph @ 8:33:51 (3s) 39.8mph @ 8:33:03 (60s) 39.8mph @ 8:33:03 (120s)	11707 / 43.4mph	53.4mph at 8:33:21 53.2mph @ 8:33:21 (0.1s) 51.5mph @ 8:33:21 (½-s) 50.5mph @ 8:33:21 (1s) 48.4mph @ 8:33:06 (3s) 44.7mph @ 8:33:43 (60s) 41.8mph @ 8:34:01 (120s)	33.5mph at 8:33:51 35.1mph @ 8:33:51 (3s) 35.9mph @ 8:33:51 (1s) 37.4mph @ 8:33:51 (3s) 39.9mph @ 8:33:03 (60s) 40.0mph @ 8:33:03 (120s)	24875 / 43.7mph
2022-01-29 03:33:11 AM EST						49.6mph at 8:32:52 49.4mph @ 8:32:52 (0.1s) 48.7mph @ 8:32:53 (½-s) 48.4mph @ 8:32:53 (1s) 46.7mph @ 8:32:55 (3s) 41.6mph @ 8:32:10 (60s) 42.2mph @ 8:32:07 (120s)	24.5mph at 8:32:12 25.8mph @ 8:32:12 (½-s) 27.4mph @ 8:32:12 (1s) 30.7mph @ 8:32:14 (3s) 38.8mph @ 8:32:45 (60s) 40.9mph @ 8:32:45 (120s)	3315 / 41.4mph	49.7mph at 8:33:02 49.6mph @ 8:33:02 (0.1s) 48.6mph @ 8:33:02 (½-s) 47.4mph @ 8:33:02 (1s) 45.2mph @ 8:33:02 (3s) 40.3mph @ 8:32:09 (60s) 41.0mph @ 8:32:06 (120s)	13.4mph at 8:32:12 13.8mph @ 8:32:12 (0.1s) 15.8mph @ 8:32:12 (½-s) 20.4mph @ 8:32:12 (1s) 26.2mph @ 8:32:14 (3s) 37.3mph @ 8:32:44 (60s) 39.5mph @ 8:32:44 (120s)	10726 / 39.8mph	50.2mph at 8:33:02 50.1mph @ 8:32:53 (0.1s) 49.0mph @ 8:33:02 (½-s) 47.8mph @ 8:33:02 (1s) 45.9mph @ 8:33:02 (3s) 40.7mph @ 8:32:09 (60s) 41.1mph @ 8:32:07 (120s)	20.6mph at 8:32:12 21.4mph @ 8:32:12 (1s) 24.0mph @ 8:32:12 (½-s) 26.6mph @ 8:32:14 (3s) 37.2mph @ 8:32:44 (60s) 39.7mph @ 8:32:44 (120s)	22722 / 39.9mph
2022-01-29 03:32:11 AM EST						55.0mph at 8:31:38 54.5mph @ 8:31:38 (0.1s) 52.8mph @ 8:31:38 (½-s) 52.1mph @ 8:31:20 (1s) 48.6mph @ 8:31:40 (3s) 43.4mph @ 8:31:20 (60s) 43.1mph @ 8:31:48 (120s)	26.8mph at 8:31:52 27.9mph @ 8:31:52 (½-s) 29.5mph @ 8:31:52 (1s) 31.2mph @ 8:31:59 (3s) 41.1mph @ 8:32:01 (60s) 42.1mph @ 8:32:02 (120s)	3299 / 41.2mph	52.7mph at 8:31:37 52.5mph @ 8:31:37 (0.1s) 51.1mph @ 8:31:38 (½-s) 49.5mph @ 8:31:38 (1s) 46.9mph @ 8:31:40 (3s) 42.5mph @ 8:31:21 (60s) 41.9mph @ 8:31:45 (120s)	18.0mph at 8:31:24 18.2mph @ 8:31:24 (0.1s) 21.9mph @ 8:31:24 (½-s) 26.3mph @ 8:31:57 (1s) 27.7mph @ 8:31:59 (3s) 39.8mph @ 8:32:01 (60s) 40.8mph @ 8:32:02 (120s)	10752 / 39.9mph	54.6mph at 8:31:37 54.1mph @ 8:31:37 (0.1s) 52.7mph @ 8:31:37 (½-s) 50.5mph @ 8:31:38 (1s) 48.3mph @ 8:31:39 (3s) 42.8mph @ 8:31:21 (60s) 41.9mph @ 8:31:50 (120s)	17.9mph at 8:31:58 19.0mph @ 8:31:58 (1s) 22.1mph @ 8:31:59 (½-s) 26.7mph @ 8:31:59 (3s) 40.0mph @ 8:32:01 (60s) 40.9mph @ 8:32:02 (120s)	22870 / 40.2mph
2022-01-29 03:31:11 AM EST						50.5mph at 8:30:28 50.2mph @ 8:30:28 (0.1s) 49.7mph @ 8:30:28 (½-s) 49.3mph @ 8:30:29 (1s) 48.4mph @ 8:30:29 (3s) 43.3mph @ 8:30:49 (60s) 43.3mph @ 8:30:03 (120s)	33.5mph at 8:30:09 33.7mph @ 8:30:09 (0.1s) 34.6mph @ 8:30:09 (½-s) 36.1mph @ 8:30:12 (1s) 37.7mph @ 8:30:16 (3s) 41.7mph @ 8:30:06 (60s) 42.5mph @ 8:31:02 (120s)	3457 / 43.1mph	51.3mph at 8:30:28 51.1mph @ 8:30:28 (0.1s) 50.3mph @ 8:30:28 (½-s) 49.4mph @ 8:30:28 (1s) 48.2mph @ 8:30:29 (3s) 42.0mph @ 8:31:01 (60s) 42.0mph @ 8:30:03 (120s)	25.7mph at 8:30:03 29.3mph @ 8:30:11 (0.1s) 31.4mph @ 8:30:12 (½-s) 31.8mph @ 8:30:12 (1s) 34.8mph @ 8:30:13 (3s) 40.4mph @ 8:30:06 (60s) 41.2mph @ 8:31:02 (120s)	11300 / 41.9mph	52.3mph at 8:30:28 52.1mph @ 8:30:28 (0.1s) 50.3mph @ 8:30:28 (½-s) 49.4mph @ 8:30:28 (1s) 48.3mph @ 8:30:29 (3s) 41.8mph @ 8:31:01 (60s) 42.3mph @ 8:30:03 (120s)	21.9mph at 8:30:12 23.0mph @ 8:30:12 (1s) 25.2mph @ 8:30:12 (½-s) 30.5mph @ 8:30:16 (3s) 40.2mph @ 8:30:18 (60s) 41.2mph @ 8:31:02 (120s)	23704 / 41.7mph
2022-01-29 03:30:11 AM EST						48.9mph at 8:29:27 48.5mph @ 8:29:27 (0.1s) 47.2mph @ 8:29:54 (½-s) 47.1mph @ 8:29:54 (1s) 46.2mph @ 8:29:55 (3s) 44.6mph @ 8:29:03 (60s) 45.0mph @ 8:29:03 (120s)	31.2mph at 8:29:13 31.5mph @ 8:29:13 (0.1s) 32.5mph @ 8:29:13 (½-s) 32.8mph @ 8:29:14 (1s) 35.6mph @ 8:29:15 (3s) 41.8mph @ 8:30:01 (60s) 43.3mph @ 8:29:02 (120s)	3358 / 41.9mph	49.5mph at 8:29:24 48.8mph @ 8:29:24 (0.1s) 47.4mph @ 8:29:24 (½-s) 47.1mph @ 8:29:54 (1s) 45.2mph @ 8:29:55 (3s) 43.4mph @ 8:29:03 (60s) 43.8mph @ 8:29:03 (120s)	24.2mph at 8:29:13 24.5mph @ 8:29:13 (0.1s) 26.2mph @ 8:29:13 (½-s) 28.4mph @ 8:29:13 (1s) 33.5mph @ 8:29:15 (3s) 40.5mph @ 8:30:02 (60s) 42.0mph @ 8:30:02 (120s)	10952 / 40.6mph	51.6mph at 8:29:24 51.2mph @ 8:29:24 (0.1s) 48.9mph @ 8:29:24 (½-s) 46.8mph @ 8:29:54 (1s) 45.9mph @ 8:29:55 (3s) 43.8mph @ 8:29:03 (60s) 44.1mph @ 8:29:03 (120s)	21.4mph at 8:29:13 22.2mph @ 8:29:13 (0.1s) 23.9mph @ 8:29:13 (½-s) 29.6mph @ 8:29:15 (3s) 40.6mph @ 8:30:02 (60s) 42.2mph @ 8:30:02 (120s)	23183 / 40.7mph
2022-01-29 03:29:12 AM EST						51.8mph at 8:28:30 51.6mph @ 8:28:30 (0.1s) 51.2mph @ 8:28:30 (½-s) 50.8mph @ 8:28:30 (1s) 50.0mph @ 8:28:32 (3s) 46.2mph @ 8:28:15	31.3mph at 8:28:18 31.4mph @ 8:28:18 (0.1s) 31.8mph @ 8:28:18 (½-s) 32.2mph @ 8:28:19 (1s) 35.2mph @ 8:28:19 (3s) 44.6mph @ 8:29:02	3586 / 44.7mph	52.0mph at 8:28:31 51.7mph @ 8:28:31 (0.1s) 51.0mph @ 8:28:30 (½-s) 50.6mph @ 8:28:30 (1s) 49.3mph @ 8:28:32 (3s) 45.0mph @ 8:28:15	15.5mph at 8:28:18 15.7mph @ 8:28:18 (0.1s) 20.6mph @ 8:28:18 (½-s) 25.4mph @ 8:28:19 (1s) 31.6mph @ 8:28:19 (3s) 43.3mph @ 8:29:02	11709 / 43.4mph	53.6mph at 8:28:31 53.2mph @ 8:28:31 (0.1s) 51.9mph @ 8:28:30 (½-s) 51.4mph @ 8:28:30 (1s) 50.1mph @ 8:28:32 (3s) 45.3mph @ 8:28:16	17.6mph at 8:28:18 20.2mph @ 8:28:18 (0.1s) 24.2mph @ 8:28:19 (1s) 30.5mph @ 8:28:19 (3s) 43.7mph @ 8:29:02 (60s) 43.8mph @ 8:28:20	24939 / 43.8mph



(60s)						(60s) 45.4mph @ 8:28:07 (120s)	(60s) 44.8mph @ 8:28:21 (120s)		(60s) 44.2mph @ 8:28:07 (120s)	(60s) 43.6mph @ 8:28:21 (120s)		(60s) 44.5mph @ 8:28:07 (120s)	(120s)		
2022-01-29 03:28:11 AM EST	1003.70mb	4.71V	36.5°F 96%	46.1°F	ENE (59°)	53.1mph at 8:27:23 52.9mph @ 8:27:23 (0.1s) 52.6mph @ 8:27:23 (½-s) 29.1mph @ 8:27:09 (1s) 52.0mph @ 8:27:23 (1s) 51.0mph @ 8:27:24 (3s) 45.4mph @ 8:27:05 (60s) 45.0mph @ 8:27:02 (120s)	26.4mph at 8:27:09 27.6mph @ 8:27:09 (½-s) 29.1mph @ 8:27:09 (1s) 34.5mph @ 8:27:09 (3s) 43.9mph @ 8:27:18 (60s) 44.2mph @ 8:27:43 (120s)	3642 / 45.3mph	54.0mph at 8:27:21 53.5mph @ 8:27:21 (0.1s) 52.0mph @ 8:27:23 (½-s) 51.5mph @ 8:27:23 (1s) 50.3mph @ 8:27:23 (3s) 44.2mph @ 8:28:01 (60s) 43.7mph @ 8:28:01 (120s)	21.3mph at 8:27:08 21.5mph @ 8:27:08 (0.1s) 22.2mph @ 8:27:08 (½-s) 25.3mph @ 8:27:09 (1s) 33.1mph @ 8:27:09 (3s) 42.6mph @ 8:27:18 (60s) 42.9mph @ 8:27:42 (120s)	11934 / 44.2mph	53.9mph at 8:27:23 53.8mph @ 8:27:23 (0.1s) 52.7mph @ 8:27:23 (½-s) 51.9mph @ 8:27:23 (1s) 50.7mph @ 8:27:23 (3s) 44.4mph @ 8:27:05 (60s) 44.1mph @ 8:27:03 (120s)	20.9mph at 8:27:08 22.4mph @ 8:27:09 (½-s) 23.8mph @ 8:27:09 (1s) 32.0mph @ 8:27:09 (3s) 42.7mph @ 8:27:18 (60s) 43.3mph @ 8:27:43 (120s)	25312 / 44.4mph	
2022-01-29 03:27:12 AM EST						2022-01-29 03:26:02 AM EST to 2022-01-29 03:27:02 AM EST (60s)	1003.59mb	4.70V	36.5°F 96%	46.1°F	ENE (65°)	53.1mph at 8:26:07 52.8mph @ 8:26:07 (0.1s) 51.9mph @ 8:26:08 (½-s) 51.1mph @ 8:26:08 (1s) 49.2mph @ 8:26:10 (3s) 45.3mph @ 8:26:02 (60s) 45.1mph @ 8:26:02 (120s)	28.6mph at 8:26:04 29.4mph @ 8:26:04 (0.1s) 30.2mph @ 8:26:04 (½-s) 32.3mph @ 8:26:05 (3s) 43.7mph @ 8:26:50 (60s) 43.9mph @ 8:26:28 (120s)	3582 / 44.6mph	54.0mph at 8:26:07 53.7mph @ 8:26:07 (0.1s) 52.1mph @ 8:26:08 (½-s) 50.8mph @ 8:26:08 (1s) 48.8mph @ 8:26:10 (3s) 44.0mph @ 8:26:02 (60s) 43.8mph @ 8:26:02 (120s)
2022-01-29 03:26:12 AM EST	1004.11mb	4.71V	36.5°F 96%	46.1°F	ENE (64°)	53.8mph at 8:25:23 53.5mph @ 8:25:23 (0.1s) 53.2mph @ 8:25:24 (½-s) 51.6mph @ 8:25:24 (1s) 51.5mph @ 8:25:26 (3s) 45.8mph @ 8:25:56 (60s) 46.3mph @ 8:25:34 (120s)	35.2mph at 8:25:54 35.4mph @ 8:25:54 (0.1s) 35.9mph @ 8:25:54 (½-s) 37.4mph @ 8:25:54 (1s) 39.3mph @ 8:26:01 (3s) 43.4mph @ 8:25:23 (60s) 45.1mph @ 8:26:01 (120s)	3643 / 45.3mph	53.9mph at 8:25:23 53.7mph @ 8:25:23 (0.1s) 52.4mph @ 8:25:24 (½-s) 51.4mph @ 8:25:24 (1s) 50.4mph @ 8:25:26 (3s) 44.6mph @ 8:25:56 (60s) 44.9mph @ 8:25:34 (120s)	28.4mph at 8:25:38 29.8mph @ 8:25:38 (0.1s) 31.7mph @ 8:25:54 (½-s) 52.4mph @ 8:25:54 (1s) 37.8mph @ 8:26:01 (3s) 42.0mph @ 8:25:23 (60s) 43.4mph @ 8:25:02 (120s)	11880 / 44.0mph	56.1mph at 8:25:23 55.4mph @ 8:25:23 (0.1s) 53.3mph @ 8:25:24 (½-s) 51.7mph @ 8:25:24 (1s) 50.8mph @ 8:25:26 (3s) 45.0mph @ 8:25:56 (60s) 45.4mph @ 8:25:34 (120s)	24.8mph at 8:25:38 28.9mph @ 8:25:38 (½-s) 31.1mph @ 8:25:38 (1s) 38.1mph @ 8:26:01 (3s) 42.3mph @ 8:25:23 (60s) 43.9mph @ 8:25:02 (120s)	25307 / 44.4mph	
2022-01-29 03:25:12 AM EST						2022-01-29 03:24:02 AM EST to 2022-01-29 03:25:02 AM EST (60s)	1003.42mb	4.70V	36.6°F 96%	46.2°F	ENE (67°)	54.5mph at 8:24:04 54.3mph @ 8:24:04 (0.1s) 53.9mph @ 8:24:05 (½-s) 53.1mph @ 8:24:05 (1s) 51.1mph @ 8:24:21 (3s) 48.6mph @ 8:24:30 (60s) 46.4mph @ 8:24:25 (120s)	28.8mph at 8:24:49 30.2mph @ 8:24:49 (½-s) 31.0mph @ 8:24:49 (1s) 33.6mph @ 8:24:49 (3s) 44.8mph @ 8:25:01 (60s) 45.0mph @ 8:24:57 (120s)	3606 / 44.9mph	54.5mph at 8:24:18 54.1mph @ 8:24:09 (0.1s) 52.4mph @ 8:24:18 (½-s) 51.5mph @ 8:24:09 (1s) 50.2mph @ 8:24:21 (3s) 47.0mph @ 8:24:30 (60s) 44.8mph @ 8:24:25 (120s)
2022-01-29 03:24:11 AM EST	1003.75mb	4.71V	36.8°F 96%	46.2°F	ENE (69°)	59.5mph at 8:23:37 58.8mph @ 8:23:37 (0.1s) 56.7mph @ 8:23:37 (½-s) 55.5mph @ 8:23:38 (1s) 53.0mph @ 8:23:39 (3s) 45.3mph @ 8:24:01 (60s) 45.2mph @ 8:24:01 (120s)	33.6mph at 8:23:10 33.8mph @ 8:23:10 (0.1s) 35.0mph @ 8:23:11 (½-s) 36.1mph @ 8:23:11 (1s) 39.0mph @ 8:23:11 (3s) 43.7mph @ 8:23:32 (60s) 43.0mph @ 8:23:11 (120s)	3645 / 45.4mph	54.9mph at 8:23:56 54.4mph @ 8:23:56 (0.1s) 53.2mph @ 8:23:56 (½-s) 53.0mph @ 8:23:56 (1s) 50.4mph @ 8:23:58 (3s) 44.1mph @ 8:23:07 (60s) 43.7mph @ 8:24:01 (120s)	18.1mph at 8:23:25 18.7mph @ 8:23:25 (0.1s) 22.7mph @ 8:23:25 (½-s) 29.0mph @ 8:23:25 (1s) 34.9mph @ 8:23:11 (3s) 41.9mph @ 8:23:32 (60s) 41.8mph @ 8:23:25 (120s)	11681 / 43.3mph	56.7mph at 8:23:55 56.5mph @ 8:23:55 (0.1s) 54.0mph @ 8:23:56 (½-s) 53.3mph @ 8:23:56 (1s) 51.2mph @ 8:23:40 (3s) 44.4mph @ 8:23:07 (60s) 44.1mph @ 8:24:01 (120s)	25.3mph at 8:23:25 28.0mph @ 8:23:11 (½-s) 29.3mph @ 8:23:11 (1s) 34.4mph @ 8:23:12 (3s) 42.3mph @ 8:23:32 (60s) 41.9mph @ 8:23:14 (120s)	25007 / 43.9mph	
2022-01-29 03:23:11 AM EST						2022-01-29 03:22:02 AM EST to 2022-01-29 03:23:02 AM EST (60s)	1003.58mb	4.70V	36.8°F 96%	46.2°F	ENE (60°)	54.7mph at 8:22:27 54.6mph @ 8:22:27 (0.1s) 53.9mph @ 8:22:27 (½-s) 53.3mph @ 8:22:27 (1s) 51.5mph @ 8:22:28 (3s) 45.1mph @ 8:22:58 (60s) 43.2mph @ 8:22:58 (120s)	35.4mph at 8:22:15 35.6mph @ 8:22:15 (0.1s) 36.0mph @ 8:22:15 (½-s) 37.1mph @ 8:22:15 (1s) 40.5mph @ 8:22:07 (3s) 41.0mph @ 8:22:11 (60s) 39.9mph @ 8:22:02 (120s)	3625 / 45.1mph	55.4mph at 8:22:27 55.1mph @ 8:22:27 (0.1s) 53.6mph @ 8:22:27 (½-s) 53.0mph @ 8:22:27 (1s) 51.3mph @ 8:22:28 (3s) 44.1mph @ 8:22:59 (60s) 42.0mph @ 8:22:59 (120s)



<p>2022-01-29 03:15:02 AM EST to 2022-01-29 03:16:02 AM EST (60s)</p>						<p>(½-s) <b>53.2mph</b> @ 8:15:41 (1s)  <b>51.8mph</b> @ 8:15:42 (3s)  <b>45.7mph</b> @ 8:16:01 (60s)  <b>44.9mph</b> @ 8:16:01 (120s)</p>	<p>(½-s) <b>37.5mph</b> @ 8:15:10 (1s)  <b>39.3mph</b> @ 8:15:12 (3s)  <b>44.1mph</b> @ 8:15:02 (60s)  <b>41.6mph</b> @ 8:15:02 (120s)</p>		<p>(½-s) <b>52.2mph</b> @ 8:15:40 (1s)  <b>50.7mph</b> @ 8:15:42 (3s)  <b>44.1mph</b> @ 8:16:00 (60s)  <b>43.4mph</b> @ 8:16:01 (120s)</p>	<p>(½-s) <b>33.4mph</b> @ 8:15:11 (1s)  <b>36.0mph</b> @ 8:15:11 (3s)  <b>42.8mph</b> @ 8:15:02 (60s)  <b>40.2mph</b> @ 8:15:02 (120s)</p>		<p>(½-s) <b>53.0mph</b> @ 8:15:41 (1s)  <b>51.4mph</b> @ 8:15:42 (3s)  <b>45.1mph</b> @ 8:16:00 (60s)  <b>44.4mph</b> @ 8:16:01 (120s)</p>	<p>(1s) <b>37.1mph</b> @ 8:15:11 (3s)  <b>43.7mph</b> @ 8:15:35 (60s)  <b>41.0mph</b> @ 8:15:02 (120s)</p>	
<p>2022-01-29 03:15:12 AM EST</p>	1004.09mb	4.69V	36.7°F 96%	46.2°F	ENE (69°)	<p><b>54.0mph</b> at 8:14:24  <b>53.8mph</b> @ 8:14:24 (0.1s)  <b>52.7mph</b> @ 8:14:24 (1.5s)  <b>52.1mph</b> @ 8:14:25 (1s)  <b>50.8mph</b> @ 8:14:25 (3s)  <b>44.1mph</b> @ 8:15:01 (60s)  <b>41.6mph</b> @ 8:15:01 (120s)</p>	<p><b>27.2mph</b> at 8:14:13  <b>27.6mph</b> @ 8:14:14 (½-s)  <b>28.3mph</b> @ 8:14:14 (1s)  <b>32.3mph</b> @ 8:14:14 (3s)  <b>39.1mph</b> @ 8:14:02 (60s)  <b>40.1mph</b> @ 8:14:19 (120s)</p>	3542 / 44.1mph	<p><b>53.4mph</b> at 8:14:24  <b>53.0mph</b> @ 8:14:24 (0.1s)  <b>52.1mph</b> @ 8:14:29 (½-s)  <b>51.8mph</b> @ 8:14:29 (1s)  <b>50.3mph</b> @ 8:14:31 (3s)  <b>42.7mph</b> @ 8:15:01 (60s)  <b>40.2mph</b> @ 8:15:01 (120s)</p>	11537 / 42.8mph	<p><b>55.1mph</b> at 8:14:19  <b>54.8mph</b> @ 8:14:19 (0.1s)  <b>53.1mph</b> @ 8:14:24 (½-s)  <b>52.1mph</b> @ 8:14:25 (1s)  <b>50.6mph</b> @ 8:14:25 (3s)  <b>43.7mph</b> @ 8:15:01 (60s)  <b>41.0mph</b> @ 8:15:01 (120s)</p>	<p><b>20.4mph</b> at 8:14:13  <b>23.6mph</b> @ 8:14:14 (3s)  <b>26.7mph</b> @ 8:14:14 (1s)  <b>32.2mph</b> @ 8:14:14 (3s)  <b>38.2mph</b> @ 8:14:02 (60s)  <b>39.4mph</b> @ 8:14:19 (120s)</p>	24925 / 43.8mph	
<p>2022-01-29 03:14:12 AM EST</p>	1004.31mb	4.70V	36.8°F 96%	46.2°F	ENE (67°)	<p><b>48.3mph</b> at 8:13:31  <b>48.1mph</b> @ 8:13:31 (0.1s)  <b>47.9mph</b> @ 8:13:32 (½-s)  <b>47.7mph</b> @ 8:13:32 (1s)  <b>47.4mph</b> @ 8:13:33 (3s)  <b>43.4mph</b> @ 8:13:02 (60s)  <b>42.5mph</b> @ 8:13:02 (120s)</p>	<p><b>29.7mph</b> at 8:13:10  <b>30.4mph</b> @ 8:13:10 (½-s)  <b>31.0mph</b> @ 8:13:10 (1s)  <b>32.4mph</b> @ 8:13:24 (3s)  <b>38.9mph</b> @ 8:13:54 (60s)  <b>41.2mph</b> @ 8:13:29 (120s)</p>	3129 / 39.2mph	<p><b>48.4mph</b> at 8:13:32  <b>48.3mph</b> @ 8:13:32 (0.1s)  <b>47.9mph</b> @ 8:13:32 (½-s)  <b>47.4mph</b> @ 8:13:32 (1s)  <b>46.9mph</b> @ 8:13:33 (3s)  <b>41.9mph</b> @ 8:13:02 (60s)  <b>41.0mph</b> @ 8:13:02 (120s)</p>	10150 / 37.7mph	<p><b>49.6mph</b> at 8:13:32  <b>49.2mph</b> @ 8:13:32 (0.1s)  <b>48.2mph</b> @ 8:13:32 (½-s)  <b>47.6mph</b> @ 8:13:04 (1s)  <b>47.3mph</b> @ 8:13:33 (3s)  <b>42.8mph</b> @ 8:13:02 (60s)  <b>41.4mph</b> @ 8:13:02 (120s)</p>	<p><b>22.2mph</b> at 8:13:10  <b>24.2mph</b> @ 8:13:10 (1s)  <b>27.3mph</b> @ 8:13:10 (½-s)  <b>31.0mph</b> @ 8:13:25 (3s)  <b>38.2mph</b> @ 8:13:52 (60s)  <b>40.4mph</b> @ 8:13:29 (120s)</p>	21755 / 38.3mph	
<p>2022-01-29 03:13:02 AM EST to 2022-01-29 03:14:02 AM EST (60s)</p>	1004.47mb	4.71V	36.8°F 96%	46.3°F	ENE (70°)	<p><b>54.6mph</b> at 8:12:11  <b>54.4mph</b> @ 8:12:11 (0.1s)  <b>53.6mph</b> @ 8:12:11 (½-s)  <b>52.4mph</b> @ 8:12:12 (1s)  <b>51.1mph</b> @ 8:12:13 (3s)  <b>44.2mph</b> @ 8:12:50 (60s)  <b>43.3mph</b> @ 8:12:21 (120s)</p>	<p><b>31.7mph</b> at 8:12:31  <b>31.9mph</b> @ 8:12:31 (0.1s)  <b>33.1mph</b> @ 8:12:31 (½-s)  <b>34.8mph</b> @ 8:12:32 (1s)  <b>38.0mph</b> @ 8:12:57 (3s)  <b>41.3mph</b> @ 8:12:04 (60s)  <b>41.9mph</b> @ 8:12:02 (120s)</p>	3478 / 43.4mph	<p><b>54.3mph</b> at 8:12:11  <b>54.0mph</b> @ 8:12:11 (0.1s)  <b>52.6mph</b> @ 8:12:11 (½-s)  <b>52.1mph</b> @ 8:12:11 (1s)  <b>50.7mph</b> @ 8:12:13 (3s)  <b>43.0mph</b> @ 8:12:50 (60s)  <b>42.0mph</b> @ 8:12:21 (120s)</p>	11292 / 41.9mph	<p><b>56.0mph</b> at 8:12:11  <b>55.8mph</b> @ 8:12:11 (0.1s)  <b>53.9mph</b> @ 8:12:11 (½-s)  <b>53.3mph</b> @ 8:12:11 (1s)  <b>51.7mph</b> @ 8:12:12 (3s)  <b>43.7mph</b> @ 8:12:50 (60s)  <b>42.3mph</b> @ 8:12:22 (120s)</p>	<p><b>26.8mph</b> at 8:12:39  <b>30.0mph</b> @ 8:12:39 (3s)  <b>33.3mph</b> @ 8:12:39 (½-s)  <b>36.9mph</b> @ 8:12:41 (1s)  <b>39.9mph</b> @ 8:12:04 (60s)  <b>40.7mph</b> @ 8:12:02 (120s)</p>	24368 / 42.8mph	
<p>2022-01-29 03:12:11 AM EST</p>	1004.44mb	4.70V	36.8°F 96%	46.3°F	ENE (68°)	<p><b>48.9mph</b> at 8:11:18  <b>48.7mph</b> @ 8:11:18 (0.1s)  <b>48.0mph</b> @ 8:11:18 (½-s)  <b>47.3mph</b> @ 8:11:54 (1s)  <b>46.6mph</b> @ 8:11:55 (3s)  <b>43.5mph</b> @ 8:11:21 (60s)  <b>43.5mph</b> @ 8:11:05 (120s)</p>	<p><b>32.3mph</b> at 8:11:11  <b>32.5mph</b> @ 8:11:11 (0.1s)  <b>33.4mph</b> @ 8:11:11 (½-s)  <b>33.8mph</b> @ 8:11:32 (1s)  <b>36.4mph</b> @ 8:11:34 (3s)  <b>41.5mph</b> @ 8:12:01 (60s)  <b>41.4mph</b> @ 8:11:49 (120s)</p>	3331 / 41.6mph	<p><b>47.5mph</b> at 8:11:18  <b>47.3mph</b> @ 8:11:18 (0.1s)  <b>46.5mph</b> @ 8:11:53 (½-s)  <b>46.1mph</b> @ 8:11:53 (1s)  <b>45.6mph</b> @ 8:11:55 (3s)  <b>42.0mph</b> @ 8:11:21 (60s)  <b>42.0mph</b> @ 8:11:02 (120s)</p>	10832 / 40.2mph	<p><b>47.6mph</b> at 8:11:52  <b>47.5mph</b> @ 8:11:52 (0.1s)  <b>47.1mph</b> @ 8:11:53 (½-s)  <b>46.7mph</b> @ 8:11:53 (1s)  <b>46.2mph</b> @ 8:11:55 (3s)  <b>42.2mph</b> @ 8:11:13 (60s)  <b>42.9mph</b> @ 8:11:03 (120s)</p>	<p><b>23.8mph</b> at 8:11:10  <b>24.8mph</b> @ 8:11:10 (½-s)  <b>26.7mph</b> @ 8:11:11 (1s)  <b>32.3mph</b> @ 8:11:12 (3s)  <b>40.1mph</b> @ 8:12:01 (60s)  <b>40.4mph</b> @ 8:11:49 (120s)</p>	22817 / 40.1mph	
<p>2022-01-29 03:11:11 AM EST</p>	1004.55mb	4.70V	36.8°F 96%	46.3°F	ENE (66°)	<p><b>52.1mph</b> at 8:10:31  <b>51.8mph</b> @ 8:10:31 (0.1s)  <b>50.4mph</b> @ 8:10:32 (½-s)  <b>49.8mph</b> @ 8:10:27 (1s)  <b>48.3mph</b> @ 8:10:28 (3s)  <b>44.7mph</b> @ 8:10:02 (60s)  <b>43.5mph</b> @ 8:11:01 (120s)</p>	<p><b>24.5mph</b> at 8:10:10  <b>25.8mph</b> @ 8:10:10 (½-s)  <b>27.3mph</b> @ 8:10:11 (1s)  <b>31.6mph</b> @ 8:10:11 (3s)  <b>41.1mph</b> @ 8:10:49 (60s)  <b>42.3mph</b> @ 8:10:12 (120s)</p>	3386 / 42.3mph	<p><b>53.1mph</b> at 8:10:31  <b>52.7mph</b> @ 8:10:31 (0.1s)  <b>50.1mph</b> @ 8:10:31 (½-s)  <b>49.0mph</b> @ 8:10:27 (1s)  <b>47.3mph</b> @ 8:10:28 (3s)  <b>43.4mph</b> @ 8:10:02 (60s)  <b>42.0mph</b> @ 8:11:01 (120s)</p>	10942 / 40.6mph	<p><b>53.8mph</b> at 8:10:26  <b>53.5mph</b> @ 8:10:26 (0.1s)  <b>51.4mph</b> @ 8:10:26 (½-s)  <b>50.1mph</b> @ 8:10:26 (1s)  <b>48.1mph</b> @ 8:10:26 (3s)  <b>44.4mph</b> @ 8:10:02 (60s)  <b>42.9mph</b> @ 8:11:01 (120s)</p>	<p><b>22.4mph</b> at 8:10:10  <b>24.5mph</b> @ 8:10:10 (½-s)  <b>27.2mph</b> @ 8:10:11 (1s)  <b>31.5mph</b> @ 8:10:12 (3s)  <b>40.5mph</b> @ 8:10:49 (60s)  <b>41.8mph</b> @ 8:10:11 (120s)</p>	23585 / 41.4mph	
<p>2022-01-29 03:10:11 AM EST</p>	1004.67mb	4.71V	36.9°F 96%	46.3°F	ENE (73°)	<p><b>56.6mph</b> at 8:09:40  <b>56.2mph</b> @ 8:09:40 (0.1s)  <b>54.7mph</b> @ 8:09:41 (½-s)  <b>53.0mph</b> @ 8:09:41 (1s)  <b>50.9mph</b> @ 8:09:41 (3s)  <b>45.4mph</b> @ 8:09:50</p>	<p><b>29.8mph</b> at 8:09:59  <b>30.4mph</b> @ 8:09:59 (0.1s)  <b>31.3mph</b> @ 8:10:00 (½-s)  <b>34.4mph</b> @ 8:10:01 (1s)  <b>40.6mph</b> @ 8:09:02 (60s)  <b>42.3mph</b> @ 8:09:34</p>	3594 / 44.8mph	<p><b>54.9mph</b> at 8:09:40  <b>54.8mph</b> @ 8:09:40 (0.1s)  <b>53.4mph</b> @ 8:09:41 (½-s)  <b>51.2mph</b> @ 8:09:41 (1s)  <b>49.5mph</b> @ 8:09:38 (3s)  <b>44.1mph</b> @ 8:09:49</p>	11716 / 43.4mph	<p><b>57.1mph</b> at 8:09:40  <b>57.1mph</b> @ 8:09:40 (0.1s)  <b>54.8mph</b> @ 8:09:41 (½-s)  <b>52.3mph</b> @ 8:09:41 (1s)  <b>50.7mph</b> @ 8:09:41 (3s)  <b>45.0mph</b> @ 8:09:49</p>	<p><b>29.4mph</b> at 8:09:50  <b>33.7mph</b> @ 8:09:50 (0.1s)  <b>35.7mph</b> @ 8:10:00 (½-s)  <b>37.4mph</b> @ 8:10:01 (1s)  <b>39.7mph</b> @ 8:09:02 (60s)  <b>41.3mph</b> @ 8:09:05</p>	25288 / 44.4mph	



2022-01-29 03:03:12 AM EST							<b>50.8mph</b> at 8:02:37 50.5mph @ 8:02:37 (0.1s) 49.6mph @ 8:02:37 (7%-s) 48.6mph @ 8:02:17 (1s) 47.3mph @ 8:02:23 (3s) 43.7mph @ 8:02:54 (60s) 40.8mph @ 8:03:00 (120s)	<b>35.4mph</b> at 8:02:10 35.5mph @ 8:02:10 (0.1s) 36.3mph @ 8:02:10 (7%-s) 37.3mph @ 8:02:10 (1s) 38.3mph @ 8:02:12 (3s) 38.2mph @ 8:02:01 (60s) 36.6mph @ 8:02:01 (120s)	3479 / 43.4mph	<b>48.9mph</b> at 8:02:20 48.7mph @ 8:02:22 (0.1s) 48.4mph @ 8:02:22 (7%-s) 47.8mph @ 8:02:22 (1s) 46.0mph @ 8:02:23 (3s) 42.1mph @ 8:02:57 (60s) 39.4mph @ 8:03:00 (120s)	<b>30.3mph</b> at 8:02:01 30.9mph @ 8:02:12 (0.1s) 33.4mph @ 8:02:12 (7%-s) 35.4mph @ 8:02:10 (1s) 36.2mph @ 8:02:12 (3s) 37.0mph @ 8:02:01 (60s) 35.4mph @ 8:02:01 (120s)	11281 / 41.8mph	<b>50.2mph</b> at 8:02:34 50.2mph @ 8:02:34 (0.1s) 49.4mph @ 8:02:22 (7%-s) 48.9mph @ 8:02:22 (1s) 46.8mph @ 8:02:22 (3s) 42.9mph @ 8:02:54 (60s) 40.0mph @ 8:03:00 (120s)	<b>27.4mph</b> at 8:02:42 29.3mph @ 8:02:42 (7%-s) 34.3mph @ 8:02:43 (1s) 37.5mph @ 8:02:11 (3s) 37.2mph @ 8:02:01 (60s) 35.9mph @ 8:02:14 (120s)	24306 / 42.7mph
2022-01-29 03:02:11 AM EST							<b>50.0mph</b> at 8:01:57 49.9mph @ 8:01:57 (0.1s) 49.1mph @ 8:01:58 (7%-s) 48.3mph @ 8:01:58 (1s) 46.2mph @ 8:01:59 (3s) 38.2mph @ 8:02:01 (60s) 39.2mph @ 8:01:01 (120s)	<b>31.1mph</b> at 8:01:09 31.2mph @ 8:01:09 (0.1s) 31.8mph @ 8:01:09 (7%-s) 32.5mph @ 8:01:09 (1s) 34.0mph @ 8:01:10 (3s) 33.6mph @ 8:01:19 (60s) 36.5mph @ 8:01:52 (120s)	3055 / 38.3mph	<b>51.7mph</b> at 8:01:57 50.7mph @ 8:01:57 (0.1s) 48.0mph @ 8:01:57 (7%-s) 46.8mph @ 8:01:58 (1s) 45.2mph @ 8:01:59 (3s) 37.0mph @ 8:02:00 (60s) 38.0mph @ 8:01:01 (120s)	<b>22.5mph</b> at 8:01:01 24.7mph @ 8:01:48 (0.1s) 27.0mph @ 8:01:48 (7%-s) 29.7mph @ 8:01:48 (1s) 32.4mph @ 8:01:10 (3s) 32.5mph @ 8:01:20 (60s) 35.3mph @ 8:01:51 (120s)	9979 / 37.1mph	<b>48.6mph</b> at 8:01:55 48.5mph @ 8:01:55 (0.1s) 46.8mph @ 8:01:59 (7%-s) 46.4mph @ 8:01:59 (1s) 45.1mph @ 8:01:59 (3s) 37.2mph @ 8:02:00 (60s) 38.6mph @ 8:01:01 (120s)	<b>21.7mph</b> at 8:01:09 24.1mph @ 8:01:09 (0.1s) 26.0mph @ 8:01:15 (7%-s) 30.8mph @ 8:01:10 (3s) 32.6mph @ 8:01:20 (60s) 35.8mph @ 8:01:51 (120s)	21155 / 37.2mph
2022-01-29 03:01:11 AM EST							<b>45.2mph</b> at 8:00:10 45.0mph @ 8:00:10 (0.1s) 43.9mph @ 8:00:10 (7%-s) 43.2mph @ 8:00:11 (1s) 42.3mph @ 8:00:02 (3s) 43.3mph @ 8:00:01 (60s) 44.6mph @ 8:00:01 (120s)	<b>23.2mph</b> at 8:00:50 24.3mph @ 8:00:50 (0.1s) 25.8mph @ 8:00:50 (7%-s) 27.1mph @ 8:00:52 (1s) 35.1mph @ 8:01:00 (60s) 39.1mph @ 8:01:00 (120s)	2792 / 35.1mph	<b>47.2mph</b> at 8:00:10 46.3mph @ 8:00:10 (0.1s) 42.8mph @ 8:00:10 (7%-s) 42.0mph @ 8:00:14 (1s) 40.8mph @ 8:00:02 (3s) 42.0mph @ 8:00:01 (60s) 43.3mph @ 8:00:01 (120s)	<b>15.1mph</b> at 8:00:51 15.4mph @ 8:00:51 (0.1s) 18.5mph @ 8:00:51 (7%-s) 20.6mph @ 8:00:33 (1s) 25.0mph @ 8:00:51 (3s) 33.9mph @ 8:01:00 (60s) 38.0mph @ 8:01:00 (120s)	9140 / 34.0mph	<b>47.1mph</b> at 8:00:07 46.6mph @ 8:00:07 (0.1s) 43.9mph @ 8:00:07 (7%-s) 42.8mph @ 8:00:14 (1s) 41.9mph @ 8:00:15 (3s) 42.4mph @ 8:00:02 (60s) 43.7mph @ 8:00:13 (120s)	<b>14.9mph</b> at 8:00:32 15.4mph @ 8:00:32 (7%-s) 16.5mph @ 8:00:33 (1s) 25.2mph @ 8:00:33 (3s) 34.7mph @ 8:01:00 (60s) 38.6mph @ 8:01:00 (120s)	19744 / 34.8mph
2022-01-29 03:00:11 AM EST							<b>49.2mph</b> at 7:59:50 48.7mph @ 7:59:50 (0.1s) 47.5mph @ 7:59:50 (7%-s) 46.9mph @ 7:59:51 (1s) 46.0mph @ 7:59:45 (3s) 46.3mph @ 7:59:13 (60s) 45.0mph @ 7:59:30 (120s)	<b>34.6mph</b> at 7:59:15 34.9mph @ 7:59:15 (0.1s) 35.9mph @ 7:59:15 (7%-s) 36.6mph @ 7:59:15 (1s) 39.3mph @ 7:59:16 (3s) 43.0mph @ 7:59:54 (60s) 44.5mph @ 7:59:17 (120s)	3467 / 43.2mph	<b>51.1mph</b> at 7:59:44 50.4mph @ 7:59:44 (0.1s) 47.3mph @ 7:59:43 (7%-s) 46.3mph @ 7:59:44 (1s) 45.5mph @ 7:59:45 (3s) 45.2mph @ 7:59:13 (60s) 43.7mph @ 7:59:32 (120s)	<b>23.7mph</b> at 7:59:01 31.3mph @ 7:59:15 (0.1s) 33.8mph @ 7:59:15 (7%-s) 34.9mph @ 7:59:15 (1s) 38.0mph @ 7:59:36 (3s) 41.8mph @ 7:59:54 (60s) 43.2mph @ 7:59:17 (120s)	11337 / 42.0mph	<b>51.3mph</b> at 7:59:42 51.0mph @ 7:59:42 (0.1s) 49.0mph @ 7:59:50 (7%-s) 47.1mph @ 7:59:50 (1s) 46.5mph @ 7:59:45 (3s) 45.6mph @ 7:59:13 (60s) 44.0mph @ 7:59:32 (120s)	<b>23.0mph</b> at 7:59:15 27.3mph @ 7:59:15 (0.1s) 30.1mph @ 7:59:15 (7%-s) 36.6mph @ 7:59:16 (1s) 42.1mph @ 7:59:54 (60s) 43.5mph @ 7:59:17 (120s)	24128 / 42.4mph
2022-01-29 02:59:11 AM EST							<b>56.3mph</b> at 7:58:29 56.1mph @ 7:58:29 (0.1s) 55.3mph @ 7:58:30 (7%-s) 55.0mph @ 7:58:30 (1s) 53.9mph @ 7:58:30 (3s) 46.5mph @ 7:58:49 (60s) 45.1mph @ 7:58:44 (120s)	<b>34.0mph</b> at 7:58:06 34.0mph @ 7:58:07 (0.1s) 34.6mph @ 7:58:07 (7%-s) 35.5mph @ 7:58:07 (1s) 38.6mph @ 7:58:07 (3s) 43.1mph @ 7:58:14 (60s) 44.1mph @ 7:58:09 (120s)	3694 / 46.0mph	<b>55.8mph</b> at 7:58:29 55.5mph @ 7:58:29 (0.1s) 54.6mph @ 7:58:29 (7%-s) 54.1mph @ 7:58:30 (1s) 53.0mph @ 7:58:30 (3s) 45.1mph @ 7:58:49 (60s) 43.9mph @ 7:58:44 (120s)	<b>25.0mph</b> at 7:58:06 25.2mph @ 7:58:06 (0.1s) 27.7mph @ 7:59:07 (7%-s) 31.0mph @ 7:58:07 (1s) 35.4mph @ 7:58:08 (3s) 41.6mph @ 7:58:14 (60s) 42.9mph @ 7:58:10 (120s)	12029 / 44.6mph	<b>56.4mph</b> at 7:58:29 56.3mph @ 7:58:29 (0.1s) 55.2mph @ 7:58:29 (7%-s) 54.9mph @ 7:58:30 (1s) 53.6mph @ 7:58:30 (3s) 45.4mph @ 7:58:49 (60s) 44.2mph @ 7:58:45 (120s)	<b>29.1mph</b> at 7:58:59 32.4mph @ 7:58:00 (0.1s) 32.7mph @ 7:58:07 (7%-s) 36.3mph @ 7:58:08 (1s) 41.9mph @ 7:58:13 (3s) 43.1mph @ 7:58:09 (60s)	25575 / 44.9mph
2022-01-29 02:58:11 AM EST							<b>50.4mph</b> at 7:57:13 50.3mph @ 7:57:13 (0.1s) 49.9mph @ 7:57:14 (7%-s) 49.1mph @ 7:57:14 (1s) 47.4mph @ 7:57:15 (3s) 45.7mph @ 7:57:18 (60s) 44.3mph @ 7:57:38 (120s)	<b>37.3mph</b> at 7:57:20 37.5mph @ 7:57:20 (0.1s) 37.7mph @ 7:57:20 (7%-s) 38.2mph @ 7:57:20 (1s) 40.1mph @ 7:57:26 (3s) 43.5mph @ 7:57:55 (60s) 44.0mph @ 7:57:55 (120s)	3516 / 43.8mph	<b>49.9mph</b> at 7:57:13 49.8mph @ 7:57:13 (0.1s) 49.1mph @ 7:57:13 (7%-s) 48.3mph @ 7:57:14 (1s) 46.9mph @ 7:57:15 (3s) 44.7mph @ 7:57:18 (60s) 43.1mph @ 7:57:38 (120s)	<b>29.9mph</b> at 7:57:24 30.6mph @ 7:57:24 (0.1s) 33.1mph @ 7:57:24 (7%-s) 34.9mph @ 7:57:25 (1s) 36.9mph @ 7:57:26 (3s) 42.3mph @ 7:57:55 (60s) 42.7mph @ 7:57:10 (120s)	11486 / 42.6mph	<b>51.1mph</b> at 7:57:47 50.9mph @ 7:57:13 (0.1s) 49.9mph @ 7:57:13 (7%-s) 48.7mph @ 7:57:14 (1s) 47.2mph @ 7:57:15 (3s) 45.0mph @ 7:57:16 (60s) 52.3mph @ 7:56:28 (120s)	<b>27.0mph</b> at 7:57:24 29.2mph @ 7:57:24 (0.1s) 32.9mph @ 7:57:25 (7%-s) 35.9mph @ 7:57:26 (1s) 42.6mph @ 7:57:55 (60s) 43.1mph @ 7:57:10 (120s)	24450 / 42.9mph
2022-01-29 02:57:11 AM EST							<b>52.9mph</b> at 7:56:28 52.7mph @ 7:56:28 (0.1s) 52.0mph @ 7:56:28	<b>29.2mph</b> at 7:56:11 30.7mph @ 7:56:12 (0.1s) 32.8mph @ 7:56:12	3582 / 44.6mph	<b>52.2mph</b> at 7:56:29 52.0mph @ 7:56:28 (0.1s) 51.3mph @ 7:56:28	<b>13.8mph</b> at 7:56:11 14.1mph @ 7:56:11 (0.1s) 18.1mph @ 7:56:12	11704 / 43.4mph	<b>53.4mph</b> at 7:56:28 53.0mph @ 7:56:28 (0.1s) 52.3mph @ 7:56:28	<b>16.8mph</b> at 7:56:12 18.6mph @ 7:56:12 (7%-s) 23.4mph @ 7:56:12	24858 / 43.7mph



(60s)						(60s) 43.7mph @ 7:50:21 (120s)	(60s) 43.0mph @ 7:51:00 (120s)		(60s) 42.7mph @ 7:50:21 (120s)	(60s) 41.7mph @ 7:51:00 (120s)	(60s) 43.4mph @ 7:50:21 (120s)	(120s)		
2022-01-29 02:50:11 AM EST	1004.73mb	4.70V	36.9°F 96%	46.2°F	ENE (72°)	49.9mph at 7:49:54 49.6mph @ 7:49:54 (0.1s) 48.8mph @ 7:49:55 (½-s) 47.9mph @ 7:49:05 (1s) 46.4mph @ 7:49:55 (3s) 44.4mph @ 7:49:21 (60s) 43.2mph @ 7:50:00 (120s)	36.6mph at 7:49:40 36.7mph @ 7:49:40 (0.1s) 37.5mph @ 7:49:23 (½-s) 38.3mph @ 7:49:41 (1s) 40.0mph @ 7:49:32 (3s) 43.0mph @ 7:49:01 (60s) 38.9mph @ 7:49:01 (120s)	3482 / 43.4mph	48.7mph at 7:49:05 48.5mph @ 7:49:05 (0.1s) 48.1mph @ 7:49:05 (½-s) 47.2mph @ 7:49:05 (1s) 45.5mph @ 7:49:05 (3s) 43.5mph @ 7:49:21 (60s) 42.1mph @ 7:50:00 (120s)	33.8mph at 7:49:55 34.0mph @ 7:49:40 (0.1s) 35.1mph @ 7:49:22 (½-s) 36.6mph @ 7:49:23 (1s) 38.8mph @ 7:49:24 (3s) 41.9mph @ 7:49:01 (60s) 37.4mph @ 7:49:01 (120s)	11411 / 42.3mph	50.2mph at 7:49:04 49.9mph @ 7:49:04 (0.1s) 49.3mph @ 7:49:05 (½-s) 48.4mph @ 7:49:05 (1s) 46.7mph @ 7:49:53 (3s) 44.3mph @ 7:49:21 (60s) 42.7mph @ 7:50:00 (120s)	30.0mph at 7:49:32 33.9mph @ 7:49:32 (1s) 35.8mph @ 7:49:32 (½-s) 38.4mph @ 7:49:32 (3s) 42.4mph @ 7:49:01 (60s) 38.0mph @ 7:49:01 (120s)	24475 / 43.0mph
2022-01-29 02:49:11 AM EST	1005.52mb	4.71V	36.9°F 96%	46.2°F	ENE (69°)	52.0mph at 7:48:24 51.5mph @ 7:48:24 (0.1s) 50.1mph @ 7:48:25 (½-s) 49.7mph @ 7:48:23 (1s) 49.5mph @ 7:48:25 (3s) 43.0mph @ 7:49:01 (60s) 38.9mph @ 7:49:01 (120s)	34.2mph at 7:48:17 34.4mph @ 7:48:17 (0.1s) 35.4mph @ 7:48:01 (1s) 35.2mph @ 7:48:01 (½-s) 34.1mph @ 7:48:01 (3s) 34.7mph @ 7:49:01 (60s) 37.6mph @ 7:48:21 (120s)	3451 / 43.0mph	50.7mph at 7:48:33 50.3mph @ 7:48:22 (0.1s) 49.8mph @ 7:48:22 (½-s) 49.1mph @ 7:48:23 (1s) 48.7mph @ 7:48:24 (3s) 41.9mph @ 7:49:00 (60s) 37.4mph @ 7:49:00 (120s)	27.2mph at 7:48:01 32.4mph @ 7:48:01 (0.1s) 33.4mph @ 7:48:01 (½-s) 33.0mph @ 7:48:01 (1s) 32.0mph @ 7:48:01 (3s) 32.8mph @ 7:48:01 (60s) 36.0mph @ 7:48:21 (120s)	11319 / 42.0mph	51.8mph at 7:48:22 51.3mph @ 7:48:22 (0.1s) 50.3mph @ 7:48:22 (½-s) 49.6mph @ 7:48:23 (1s) 49.4mph @ 7:48:24 (3s) 42.4mph @ 7:49:00 (60s) 38.0mph @ 7:49:00 (120s)	29.0mph at 7:48:15 31.1mph @ 7:48:15 (½-s) 29.9mph @ 7:48:01 (1s) 30.9mph @ 7:48:01 (3s) 33.5mph @ 7:48:01 (60s) 36.6mph @ 7:48:21 (120s)	24168 / 42.5mph
2022-01-29 02:48:11 AM EST	1005.42mb	4.70V	36.9°F 97%	46.2°F	ENE (71°)	42.5mph at 7:47:35 42.4mph @ 7:47:35 (0.1s) 41.7mph @ 7:47:35 (½-s) 41.0mph @ 7:47:35 (1s) 39.9mph @ 7:47:29 (3s) 41.2mph @ 7:47:01 (60s) 41.9mph @ 7:47:01 (120s)	23.1mph at 7:47:13 24.2mph @ 7:47:43 (1½-s) 25.2mph @ 7:47:13 (1s) 27.9mph @ 7:47:14 (½-s) 34.6mph @ 7:48:00 (60s) 38.0mph @ 7:48:00 (120s)	2760 / 34.7mph	42.0mph at 7:47:25 41.7mph @ 7:47:25 (0.1s) 41.0mph @ 7:47:25 (½-s) 40.1mph @ 7:47:25 (1s) 38.3mph @ 7:47:36 (3s) 40.1mph @ 7:47:01 (60s) 40.8mph @ 7:47:01 (120s)	5.6mph at 7:47:52 8.8mph @ 7:47:43 11.5mph @ 7:47:52 (½-s) 17.0mph @ 7:47:44 (1s) 23.4mph @ 7:47:52 (3s) 32.7mph @ 7:48:00 (60s) 36.4mph @ 7:48:00 (120s)	8821 / 32.8mph	43.2mph at 7:47:33 43.0mph @ 7:47:33 (0.1s) 41.5mph @ 7:47:33 (½-s) 41.0mph @ 7:47:25 (1s) 39.5mph @ 7:47:36 (3s) 40.8mph @ 7:47:01 (60s) 41.2mph @ 7:47:01 (120s)	18.2mph at 7:47:50 19.0mph @ 7:47:50 (½-s) 22.7mph @ 7:47:51 (1s) 26.9mph @ 7:47:52 (3s) 33.5mph @ 7:48:00 (60s) 37.2mph @ 7:48:00 (120s)	19045 / 33.6mph
2022-01-29 02:47:11 AM EST	1005.51mb	4.71V	36.9°F 96%	46.2°F	ENE (66°)	47.3mph at 7:46:24 47.1mph @ 7:46:24 (0.1s) 47.1mph @ 7:46:24 (½-s) 46.8mph @ 7:46:24 (1s) 45.5mph @ 7:46:26 (3s) 42.7mph @ 7:46:01 (60s) 42.6mph @ 7:46:46 (120s)	29.8mph at 7:47:00 30.2mph @ 7:47:00 (0.1s) 30.6mph @ 7:47:00 (½-s) 34.2mph @ 7:47:00 (1s) 44.8mph @ 7:47:00 (60s) 41.2mph @ 7:47:00 (120s) 41.4mph @ 7:46:02 (120s)	3303 / 41.3mph	47.2mph at 7:46:23 47.1mph @ 7:46:24 (0.1s) 46.9mph @ 7:46:24 (½-s) 46.6mph @ 7:46:24 (1s) 44.8mph @ 7:46:25 (3s) 41.5mph @ 7:46:30 (60s) 41.5mph @ 7:46:45 (120s)	25.5mph at 7:46:01 26.5mph @ 7:46:00 (0.1s) 29.4mph @ 7:47:00 (½-s) 30.1mph @ 7:47:00 (1s) 33.1mph @ 7:47:00 (3s) 40.1mph @ 7:47:00 (60s) 40.3mph @ 7:46:06 (120s)	10829 / 40.2mph	48.0mph at 7:46:28 47.9mph @ 7:46:28 (0.1s) 47.1mph @ 7:46:24 (½-s) 47.0mph @ 7:46:24 (1s) 45.4mph @ 7:46:24 (3s) 41.7mph @ 7:46:30 (60s) 41.9mph @ 7:46:45 (120s)	29.8mph at 7:46:35 32.1mph @ 7:47:00 (½-s) 33.5mph @ 7:47:00 (1s) 35.1mph @ 7:47:00 (3s) 40.7mph @ 7:47:00 (60s) 40.6mph @ 7:46:06 (120s)	23215 / 40.8mph
2022-01-29 02:46:11 AM EST	1005.05mb	4.70V	36.9°F 96%	46.2°F	ENE (65°)	49.5mph at 7:45:24 49.1mph @ 7:45:24 (0.1s) 47.8mph @ 7:45:24 (½-s) 47.2mph @ 7:45:12 (1s) 46.2mph @ 7:45:12 (3s) 43.1mph @ 7:45:46 (60s) 41.5mph @ 7:46:00 (120s)	33.5mph at 7:45:20 33.6mph @ 7:45:20 (0.1s) 34.0mph @ 7:45:21 (½-s) 34.6mph @ 7:45:21 (1s) 36.0mph @ 7:45:21 (3s) 40.3mph @ 7:45:01 (60s) 37.9mph @ 7:45:01 (120s)	3421 / 42.7mph	49.8mph at 7:45:44 49.1mph @ 7:45:24 (0.1s) 47.7mph @ 7:45:24 (½-s) 46.3mph @ 7:45:12 (1s) 45.1mph @ 7:45:12 (3s) 42.0mph @ 7:45:46 (60s) 40.4mph @ 7:48:00 (120s)	22.3mph at 7:45:20 23.1mph @ 7:45:20 (0.1s) 28.0mph @ 7:45:20 (½-s) 30.4mph @ 7:45:21 (1s) 34.5mph @ 7:45:21 (3s) 39.2mph @ 7:45:01 (60s) 36.7mph @ 7:45:01 (120s)	11195 / 41.5mph	50.2mph at 7:45:24 50.0mph @ 7:45:24 (0.1s) 48.2mph @ 7:45:24 (½-s) 46.9mph @ 7:45:12 (1s) 45.7mph @ 7:45:14 (3s) 42.3mph @ 7:45:46 (60s) 40.7mph @ 7:46:00 (120s)	27.8mph at 7:45:20 29.6mph @ 7:45:48 (½-s) 32.3mph @ 7:45:49 (1s) 35.3mph @ 7:45:51 (3s) 39.7mph @ 7:45:01 (60s) 37.5mph @ 7:45:01 (120s)	23722 / 41.7mph
2022-01-29 02:45:11 AM EST	1005.16mb	4.69V	37.0°F 96%	46.1°F	ENE (63°)	47.5mph at 7:44:51 47.3mph @ 7:44:51 (0.1s) 47.0mph @ 7:44:52 (½-s) 46.7mph @ 7:44:52 (1s) 45.9mph @ 7:44:53 (3s) 40.3mph @ 7:45:00 (60s) 37.9mph @ 7:45:00 (120s)	35.4mph at 7:44:28 35.6mph @ 7:44:28 (0.1s) 35.8mph @ 7:44:28 (½-s) 36.7mph @ 7:44:28 (1s) 35.4mph @ 7:44:01 (60s) 36.8mph @ 7:44:33 (120s)	3224 / 40.3mph	47.2mph at 7:44:51 46.9mph @ 7:44:51 (0.1s) 46.4mph @ 7:44:52 (½-s) 46.0mph @ 7:44:52 (1s) 45.4mph @ 7:44:52 (3s) 39.2mph @ 7:45:00 (60s) 36.7mph @ 7:45:00 (120s)	31.8mph at 7:44:07 32.0mph @ 7:44:07 (0.1s) 33.5mph @ 7:44:07 (½-s) 35.0mph @ 7:44:28 (1s) 35.5mph @ 7:44:30 (3s) 34.1mph @ 7:44:01 (60s) 35.5mph @ 7:44:38 (120s)	10582 / 39.3mph	48.3mph at 7:44:52 48.1mph @ 7:44:52 (0.1s) 47.3mph @ 7:44:52 (½-s) 46.9mph @ 7:44:52 (1s) 45.6mph @ 7:44:52 (3s) 39.7mph @ 7:45:00 (60s) 37.5mph @ 7:45:00 (120s)	32.1mph at 7:44:32 33.6mph @ 7:44:32 (½-s) 34.6mph @ 7:44:28 (1s) 35.7mph @ 7:44:29 (3s) 35.2mph @ 7:44:01 (60s) 36.3mph @ 7:44:33 (120s)	22617 / 39.8mph





2022-01-29 02:36:59 AM EST to 2022-01-29 02:37:59 AM EST (60s)						45.4mph @ 7:37:22 (1s) 44.3mph @ 7:37:23 (3s) 41.7 mph @ 7:37:30 (60s) 41.5mph @ 7:37:27 (120s)	(1s) 34.0mph @ 7:37:45 (5s) 39.6mph @ 7:37:58 (60s) 40.3mph @ 7:37:58 (120s)		45.5mph @ 7:37:21 (1s) 43.9mph @ 7:37:23 (3s) 40.7mph @ 7:37:31 (60s) 40.4mph @ 7:37:19 (120s)	(1/2-s) 24.6mph @ 7:37:44 (1s) 31.5mph @ 7:37:45 (3s) 38.5mph @ 7:37:58 (60s) 39.2mph @ 7:37:58 (120s)		46.3mph @ 7:37:21 (1s) 44.4mph @ 7:37:23 (3s) 41.0mph @ 7:37:30 (60s) 40.6mph @ 7:37:08 (120s)	(1s) 34.6mph @ 7:37:49 (5s) 39.1mph @ 7:37:58 (60s) 39.6mph @ 7:37:58 (120s)			
2022-01-29 02:37:11 AM EST  2022-01-29 02:35:59 AM EST to 2022-01-29 02:36:59 AM EST (60s)	1005.47mb	4.71V	36.9°F 96%	46.0°F	ENE (68°)	47.3mph at 7:36:07 47.1mph @ 7:36:07 (0.1s) 45.8mph @ 7:36:07 (1s) 45.3mph @ 7:36:39 (1s) 44.3mph @ 7:36:07 (3s) 42.4mph @ 7:36:11 (60s) 41.1mph @ 7:36:58 (120s)	32.5mph at 7:36:24 32.7 mph @ 7:36:24 (0.1s) 33.0mph @ 7:36:25 (1s) 33.2mph @ 7:36:25 (1s) 34.1mph @ 7:36:26 (3s) 40.9mph @ 7:36:58 (60s) 39.5mph @ 7:35:59 (120s)	3278 / 41.0mph	48.1mph at 7:36:07 47.0mph @ 7:36:07 (0.1s) 45.3mph @ 7:36:07 (1s) 44.8mph @ 7:36:07 (1s) 43.5mph @ 7:36:07 (3s) 41.2mph @ 7:36:10 (60s) 40.1mph @ 7:36:58 (120s)	(1/2-s) 24.3mph at 7:35:59 28.7mph @ 7:36:00 (0.1s) 31.2mph @ 7:36:26 (1s) 31.8mph @ 7:36:26 (1s) 33.4mph @ 7:36:26 (3s) 39.7mph @ 7:36:33 (60s) 38.5mph @ 7:35:59 (120s)		47.5mph at 7:36:49 47.2mph @ 7:36:49 (0.1s) 45.9mph @ 7:36:38 (1s) 45.2mph @ 7:36:39 (1s) 43.7mph @ 7:36:40 (3s) 41.3mph @ 7:36:10 (60s) 40.3mph @ 7:36:58 (120s)	28.1mph at 7:36:15 30.2mph @ 7:36:15 (1s) 32.5mph @ 7:36:27 (1s) 33.5mph @ 7:36:27 (3s) 39.7mph @ 7:36:33 (60s) 38.9mph @ 7:35:59 (120s)	22788 / 40.1mph		
2022-01-29 02:36:12 AM EST  2022-01-29 02:34:59 AM EST to 2022-01-29 02:35:59 AM EST (60s)	1005.34mb	4.71V	37.0°F 96%	46.0°F	ENE (61°)	49.7mph at 7:35:45 49.5mph @ 7:35:45 (0.1s) 49.0mph @ 7:35:45 (1s) 48.4mph @ 7:35:45 (1s) 47.3mph @ 7:35:47 (3s) 41.3mph @ 7:35:58 (60s) 39.6mph @ 7:35:58 (120s)	32.4mph at 7:35:03 32.4mph @ 7:35:03 (0.1s) 33.0mph @ 7:35:03 (1s) 33.0mph @ 7:35:03 (1s) 33.6mph @ 7:35:05 (1s) 37.7mph @ 7:35:05 (60s) 35.0mph @ 7:34:59 (120s)	3308 / 41.3mph	50.0mph at 7:35:45 49.8mph @ 7:35:45 (0.1s) 48.8mph @ 7:35:45 (1s) 48.2mph @ 7:35:45 (1s) 46.9mph @ 7:35:47 (3s) 40.2mph @ 7:35:58 (60s) 38.6mph @ 7:35:58 (120s)	(1/2-s) 20.8mph at 7:35:37 21.3mph @ 7:35:37 (0.1s) 25.0mph @ 7:35:37 (1s) 29.0mph @ 7:35:37 (1s) 31.6mph @ 7:35:38 (3s) 36.7mph @ 7:35:05 (60s) 35.0mph @ 7:34:59 (120s)		52.6mph at 7:35:45 52.4mph @ 7:35:45 (0.1s) 49.5mph @ 7:35:45 (1s) 48.6mph @ 7:35:45 (1s) 47.4mph @ 7:35:47 (3s) 45.5mph @ 7:35:47 (3s) 40.5mph @ 7:35:59 (60s) 38.9mph @ 7:35:59 (120s)	20.3mph at 7:35:37 22.3mph @ 7:35:37 (1s) 26.2mph @ 7:35:38 (1s) 30.5mph @ 7:35:38 (3s) 37.2mph @ 7:35:05 (60s) 35.3mph @ 7:34:59 (120s)	23058 / 40.5mph		
2022-01-29 02:35:11 AM EST  2022-01-29 02:33:59 AM EST to 2022-01-29 02:34:59 AM EST (60s)	1005.74mb	4.71V	37.0°F 96%	46.0°F	ENE (63°)	41.8mph at 7:34:15 41.7mph @ 7:34:15 (0.1s) 41.3mph @ 7:34:15 (1/2-s) 41.1mph @ 7:34:16 (1s) 40.2mph @ 7:34:28 (3s) 37.8mph @ 7:34:58 (60s) 36.0mph @ 7:34:58 (120s)	31.4mph at 7:34:20 31.7mph @ 7:34:20 (0.1s) 32.1mph @ 7:34:21 (1/2-s) 32.7mph @ 7:34:20 (1s) 35.0mph @ 7:33:59 (3s) 34.3mph @ 7:33:59 (60s) 34.3mph @ 7:33:59 (120s)	3016 / 37.8mph	41.8mph at 7:34:15 41.7mph @ 7:34:15 (0.1s) 41.5mph @ 7:34:15 (1/2-s) 40.8mph @ 7:34:16 (1s) 39.7mph @ 7:34:27 (3s) 36.9mph @ 7:34:58 (60s) 35.0mph @ 7:34:58 (120s)	(1/2-s) 13.5mph at 7:34:20 14.3mph @ 7:34:20 (0.1s) 19.7mph @ 7:34:21 (1/2-s) 26.2mph @ 7:34:21 (1s) 32.1mph @ 7:34:22 (3s) 33.1mph @ 7:33:59 (60s) 33.1mph @ 7:33:59 (120s)		43.7mph at 7:34:15 43.6mph @ 7:34:15 (0.1s) 42.8mph @ 7:34:15 (1/2-s) 41.3mph @ 7:34:15 (1s) 40.2mph @ 7:34:28 (3s) 37.3mph @ 7:34:58 (60s) 35.3mph @ 7:34:58 (120s)	22.8mph at 7:34:20 27.2mph @ 7:34:21 (1s) 30.0mph @ 7:34:21 (1s) 34.0mph @ 7:34:22 (3s) 33.2mph @ 7:33:59 (60s) 33.4mph @ 7:33:59 (120s)	21203 / 37.3mph		
2022-01-29 02:34:11 AM EST  2022-01-29 02:32:59 AM EST to 2022-01-29 02:33:59 AM EST (60s)	1005.64mb	4.69V	37.0°F 97%	46.0°F	ENE (63°)	41.7mph at 7:33:06 41.5mph @ 7:33:06 (0.1s) 41.1mph @ 7:33:07 (1/2-s) 40.8mph @ 7:33:07 (1s) 39.1mph @ 7:33:54 (3s) 34.4mph @ 7:33:08 (60s) 35.7mph @ 7:32:59 (120s)	22.5mph at 7:33:30 23.6mph @ 7:33:30 (0.1s) 25.2mph @ 7:33:30 (1s) 27.9mph @ 7:33:24 (3s) 33.3mph @ 7:33:39 (60s) 34.1mph @ 7:33:51 (120s)	2725 / 34.3mph	41.4mph at 7:33:27 41.2mph @ 7:33:27 (0.1s) 40.4mph @ 7:33:52 (1/2-s) 39.8mph @ 7:33:53 (1s) 38.6mph @ 7:33:54 (3s) 33.3mph @ 7:33:09 (60s) 34.8mph @ 7:33:04 (120s)	(1/2-s) 5.4mph at 7:33:29 7.8mph @ 7:33:30 (0.1s) 8.4mph @ 7:33:30 (1/2-s) 13.4mph @ 7:33:30 (1s) 25.9mph @ 7:33:31 (3s) 32.0mph @ 7:33:38 (60s) 33.0mph @ 7:33:50 (120s)		43.1mph at 7:33:52 42.9mph @ 7:33:52 (0.1s) 41.7mph @ 7:33:52 (1/2-s) 40.5mph @ 7:33:53 (1s) 38.9mph @ 7:33:54 (3s) 33.7mph @ 7:33:08 (60s) 35.2mph @ 7:32:59 (120s)	17.8mph at 7:33:29 19.0mph @ 7:33:29 (1s) 22.6mph @ 7:33:30 (1s) 26.2mph @ 7:33:26 (3s) 32.3mph @ 7:33:38 (60s) 33.3mph @ 7:33:51 (120s)	18874 / 33.3mph		
2022-01-29 02:33:12 AM EST  2022-01-29 02:31:59 AM EST to 2022-01-29 02:32:59 AM EST (60s)	1005.44mb	4.71V	36.9°F 97%	46.0°F	ENE (61°)	39.0mph at 7:32:34 38.8mph @ 7:32:34 (0.1s) 38.4mph @ 7:32:34 (1/2-s) 38.0mph @ 7:32:52 (1s) 37.4mph @ 7:32:52 (3s) 37.2mph @ 7:32:02 (60s) 37.1mph @ 7:32:07 (120s)	27.0mph at 7:32:43 28.2mph @ 7:32:43 (1/2-s) 28.9mph @ 7:32:44 (1s) 29.6mph @ 7:32:45 (3s) 33.9mph @ 7:32:50 (60s) 35.5mph @ 7:32:54 (120s)	2719 / 34.3mph	38.5mph at 7:32:51 38.4mph @ 7:32:52 (0.1s) 38.1mph @ 7:32:52 (1s) 37.7mph @ 7:32:52 (1/2-s) 37.1mph @ 7:32:52 (3s) 36.4mph @ 7:32:00 (60s) 36.3mph @ 7:32:07 (120s)	(1/2-s) 13.1mph at 7:32:44 13.5mph @ 7:32:44 (0.1s) 19.0mph @ 7:32:45 (1/2-s) 22.6mph @ 7:32:44 (1s) 26.4mph @ 7:32:45 (3s) 32.8mph @ 7:32:50 (60s) 34.6mph @ 7:32:53 (120s)		39.5mph at 7:32:42 38.6mph @ 7:32:52 (1/2-s) 37.8mph @ 7:32:52 (1s) 37.4mph @ 7:32:52 (3s) 36.8mph @ 7:31:59 (60s) 36.4mph @ 7:32:07 (120s)	21.2mph at 7:32:47 22.6mph @ 7:32:47 (1s) 24.2mph @ 7:32:47 (1s) 27.2mph @ 7:32:49 (3s) 33.2mph @ 7:32:49 (60s) 35.0mph @ 7:32:49 (120s)	19078 / 33.6mph		
2022-01-29 02:32:11 AM EST  2022-01-29 02:30:59 AM EST to 2022-01-29 02:31:59	1005.79mb	4.71V	36.9°F 96%	46.0°F	ENE (63°)	42.6mph at 7:31:13 42.4mph @ 7:31:13 (0.1s) 42.0mph @ 7:31:13 (1s) 41.3mph @ 7:31:13 (1s) 40.4mph @ 7:31:14 (60s) 37.8mph	28.3mph at 7:31:04 29.3mph @ 7:31:04 (1/2-s) 30.3mph @ 7:30:59 (1s) 30.7mph @ 7:31:00 (3s) 36.8mph @ 7:31:02 (60s) 35.4mph	2957 / 37.1mph	42.0mph at 7:31:08 42.0mph @ 7:31:08 (0.1s) 41.6mph @ 7:31:44 (1/2-s) 41.0mph @ 7:31:44 (1s) 39.9mph @ 7:31:13 (60s) 37.0mph	(1/2-s) 20.1mph at 7:31:03 20.2mph @ 7:31:03 (0.1s) 23.4mph @ 7:31:03 (1/2-s) 25.7mph @ 7:31:03 (1s) 29.7mph @ 7:31:00 (3s) 35.9mph		43.5mph at 7:31:08 43.4mph @ 7:31:08 (0.1s) 42.5mph @ 7:31:44 (1/2-s) 41.7mph @ 7:31:44 (1s) 40.0mph @ 7:31:35 (60s) 37.3mph	25.5mph at 7:31:03 27.6mph @ 7:31:18 (1/2-s) 29.5mph @ 7:31:03 (1s) 30.8mph @ 7:30:59 (3s) 36.0mph @ 7:31:04 (60s) 34.7 mph	20875 / 36.7mph		

AM EST (60s)						@ 7:31:35 (60s) <b>37.1mph</b> @ 7:31:53 (120s)	@ 7:31:04 (120s)	@ 7:31:35 (60s) <b>36.3mph</b> @ 7:31:54 (120s)	@ 7:31:04 (120s) <b>34.5mph</b> @ 7:31:04 (120s)	@ 7:31:35 (60s) <b>36.5mph</b> @ 7:31:54 (120s)	@ 7:31:04 (120s)			
2022-01-29 02:31:11 AM EST	1005.51mb	4.72V	36.9°F 96%	45.9°F	<b>ENE (63°)</b>	<b>42.9mph</b> at 7:30:51 <b>42.7mph</b> @ 7:30:51 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 7:30:51 (½-s) <b>41.1mph</b> @ 7:30:41 (1s) <b>40.7mph</b> @ 7:30:43 (3s) <b>37.2mph</b> @ 7:30:56 (60s) <b>35.7mph</b> @ 7:30:54 (120s)	<b>28.5mph</b> at 7:30:57 <b>29.1mph</b> @ 7:30:58 (½-s) <b>30.0mph</b> @ 7:30:58 (1s) <b>31.2mph</b> @ 7:30:06 (3s) <b>33.8mph</b> @ 7:30:07 (60s) <b>34.2mph</b> @ 7:30:06 (120s)	2954 / 37.1mph	<b>43.2mph</b> at 7:30:51 <b>42.9mph</b> @ 7:30:33 (0.1s) <b>41.3mph</b> @ 7:30:51 (½-s) <b>40.9mph</b> @ 7:30:37 (1s) <b>40.3mph</b> @ 7:30:43 (3s) <b>36.4mph</b> @ 7:30:55 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:30:54 (120s)	<b>22.6mph</b> at 7:29:59 <b>26.5mph</b> @ 7:30:57 (0.1s) <b>27.5mph</b> @ 7:30:57 (½-s) <b>27.7mph</b> @ 7:30:58 (1s) <b>29.8mph</b> @ 7:30:06 (3s) <b>32.9mph</b> @ 7:30:07 (60s) <b>33.3mph</b> @ 7:30:06 (120s)	9745 / 36.2mph	<b>43.4mph</b> at 7:30:33 <b>43.4mph</b> @ 7:30:33 (0.1s) <b>42.0mph</b> @ 7:30:41 (½-s) <b>41.5mph</b> @ 7:30:41 (1s) <b>40.9mph</b> @ 7:30:43 (3s) <b>36.3mph</b> @ 7:30:56 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:30:54 (120s)	23.8mph at 7:30:31 <b>25.2mph</b> @ 7:30:13 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 7:30:13 (1s) <b>30.2mph</b> @ 7:30:14 (3s) <b>33.1mph</b> @ 7:30:13 (60s) <b>33.6mph</b> @ 7:30:06 (120s)	20537 / 36.1mph
2022-01-29 02:30:11 AM EST	1005.90mb	4.69V	36.8°F 97%	45.9°F	<b>NE (55°)</b>	<b>38.7mph</b> at 7:29:58 <b>38.5mph</b> @ 7:29:58 (0.1s) <b>38.4mph</b> @ 7:29:58 (½-s) <b>37.9mph</b> @ 7:29:58 (1s) <b>37.8mph</b> @ 7:28:59 (3s) <b>35.9mph</b> @ 7:29:21 (60s) <b>35.8mph</b> @ 7:29:15 (120s)	<b>28.8mph</b> at 7:29:25 <b>29.3mph</b> @ 7:29:25 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 7:29:26 (½-s) <b>30.6mph</b> @ 7:29:27 (1s) <b>34.0mph</b> @ 7:29:58 (60s) <b>34.4mph</b> @ 7:29:58 (120s)	2706 / 34.1mph	<b>39.0mph</b> at 7:29:58 <b>38.9mph</b> @ 7:29:58 (0.1s) <b>38.5mph</b> @ 7:29:58 (½-s) <b>38.0mph</b> @ 7:29:01 (1s) <b>37.6mph</b> @ 7:28:59 (3s) <b>35.4mph</b> @ 7:29:21 (60s) <b>34.9mph</b> @ 7:29:14 (120s)	<b>22.0mph</b> at 7:28:59 <b>27.7mph</b> @ 7:29:31 (0.1s) <b>28.2mph</b> @ 7:29:26 (½-s) <b>28.7mph</b> @ 7:29:31 (1s) <b>29.5mph</b> @ 7:29:33 (3s) <b>33.3mph</b> @ 7:29:58 (60s) <b>33.4mph</b> @ 7:29:58 (120s)	8978 / 33.4mph	<b>39.4mph</b> at 7:29:58 <b>39.0mph</b> @ 7:29:58 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 7:29:58 (½-s) <b>37.6mph</b> @ 7:28:59 (3s) <b>35.6mph</b> @ 7:29:22 (60s) <b>35.2mph</b> @ 7:29:15 (120s)	<b>24.3mph</b> at 7:29:25 <b>26.1mph</b> @ 7:29:32 (½-s) <b>26.3mph</b> @ 7:29:25 (1s) <b>28.4mph</b> @ 7:29:27 (3s) <b>33.5mph</b> @ 7:29:58 (60s) <b>33.7mph</b> @ 7:29:57 (120s)	19058 / 33.6mph
2022-01-29 02:29:11 AM EST	1005.79mb	4.70V	36.7°F 96%	45.9°F	<b>ENE (58°)</b>	<b>41.4mph</b> at 7:28:35 <b>41.2mph</b> @ 7:28:35 (0.1s) <b>40.6mph</b> @ 7:28:35 (½-s) <b>39.9mph</b> @ 7:28:35 (1s) <b>38.4mph</b> @ 7:28:48 (3s) <b>36.7mph</b> @ 7:28:08 (60s) <b>35.4mph</b> @ 7:28:58 (120s)	<b>23.1mph</b> at 7:28:18 <b>23.8mph</b> @ 7:28:18 (½-s) <b>24.9mph</b> @ 7:28:18 (1s) <b>26.1mph</b> @ 7:28:18 (3s) <b>34.3mph</b> @ 7:28:34 (60s) <b>34.8mph</b> @ 7:28:22 (120s)	2760 / 34.7mph	<b>41.6mph</b> at 7:28:35 <b>41.4mph</b> @ 7:28:35 (0.1s) <b>40.1mph</b> @ 7:28:35 (½-s) <b>39.1mph</b> @ 7:28:35 (1s) <b>38.1mph</b> @ 7:28:57 (3s) <b>35.8mph</b> @ 7:28:08 (60s) <b>34.4mph</b> @ 7:28:06 (120s)	<b>17.3mph</b> at 7:28:17 <b>17.8mph</b> @ 7:28:18 (0.1s) <b>18.8mph</b> @ 7:28:18 (½-s) <b>20.2mph</b> @ 7:28:18 (1s) <b>22.9mph</b> @ 7:28:18 (3s) <b>33.1mph</b> @ 7:28:34 (60s) <b>33.6mph</b> @ 7:28:21 (120s)	9059 / 33.7mph	<b>42.4mph</b> at 7:28:35 <b>42.3mph</b> @ 7:28:35 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 7:28:35 (½-s) <b>39.8mph</b> @ 7:28:35 (1s) <b>38.3mph</b> @ 7:28:49 (3s) <b>36.1mph</b> @ 7:28:08 (60s) <b>34.7mph</b> @ 7:28:07 (120s)	<b>19.0mph</b> at 7:28:16 <b>20.5mph</b> @ 7:28:17 (½-s) <b>21.5mph</b> @ 7:28:17 (1s) <b>23.7mph</b> @ 7:28:18 (3s) <b>33.4mph</b> @ 7:28:33 (60s) <b>33.8mph</b> @ 7:28:21 (120s)	19297 / 34.0mph
2022-01-29 02:28:11 AM EST	1005.83mb	4.69V	36.8°F 96%	45.9°F	<b>ENE (57°)</b>	<b>42.6mph</b> at 7:27:24 <b>42.4mph</b> @ 7:27:24 (0.1s) <b>42.0mph</b> @ 7:27:25 (½-s) <b>41.6mph</b> @ 7:27:25 (1s) <b>40.5mph</b> @ 7:27:26 (3s) <b>36.2mph</b> @ 7:27:54 (60s) <b>35.1mph</b> @ 7:27:54 (120s)	<b>30.0mph</b> at 7:27:02 <b>30.4mph</b> @ 7:27:03 (½-s) <b>30.7mph</b> @ 7:27:03 (1s) <b>31.6mph</b> @ 7:27:03 (3s) <b>33.9mph</b> @ 7:27:10 (60s) <b>34.5mph</b> @ 7:27:14 (120s)	2879 / 36.2mph	<b>42.0mph</b> at 7:27:24 <b>41.9mph</b> @ 7:27:24 (0.1s) <b>41.5mph</b> @ 7:27:25 (½-s) <b>41.3mph</b> @ 7:27:25 (1s) <b>39.9mph</b> @ 7:27:26 (3s) <b>35.2mph</b> @ 7:27:54 (60s) <b>34.1mph</b> @ 7:27:54 (120s)	<b>27.8mph</b> at 7:27:03 <b>27.9mph</b> @ 7:27:03 (0.1s) <b>28.5mph</b> @ 7:27:03 (½-s) <b>29.2mph</b> @ 7:27:03 (1s) <b>30.3mph</b> @ 7:27:02 (3s) <b>32.8mph</b> @ 7:27:09 (60s) <b>33.3mph</b> @ 7:27:14 (120s)	9487 / 35.2mph	<b>43.5mph</b> at 7:27:24 <b>43.3mph</b> @ 7:27:25 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 7:27:25 (½-s) <b>41.6mph</b> @ 7:27:25 (1s) <b>40.4mph</b> @ 7:27:26 (3s) <b>35.4mph</b> @ 7:27:54 (60s) <b>34.2mph</b> @ 7:27:54 (120s)	<b>26.1mph</b> at 7:27:03 <b>26.6mph</b> @ 7:27:03 (½-s) <b>27.6mph</b> @ 7:27:04 (1s) <b>29.3mph</b> @ 7:27:04 (3s) <b>32.9mph</b> @ 7:27:10 (60s) <b>33.3mph</b> @ 7:27:14 (120s)	20078 / 35.4mph
2022-01-29 02:27:11 AM EST	1005.85mb	4.70V	36.7°F 97%	45.9°F	<b>ENE (64°)</b>	<b>38.8mph</b> at 7:26:37 <b>38.6mph</b> @ 7:26:37 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 7:26:37 (½-s) <b>37.6mph</b> @ 7:26:40 (1s) <b>37.1mph</b> @ 7:26:41 (3s) <b>35.6mph</b> @ 7:25:55 (60s) <b>36.0mph</b> @ 7:26:12 (120s)	<b>24.6mph</b> at 7:25:55 <b>25.0mph</b> @ 7:25:56 (0.1s) <b>26.2mph</b> @ 7:25:56 (½-s) <b>29.3mph</b> @ 7:25:57 (3s) <b>34.0mph</b> @ 7:26:48 (60s) <b>34.9mph</b> @ 7:26:54 (120s)	2711 / 34.2mph	<b>38.8mph</b> at 7:26:37 <b>38.8mph</b> @ 7:26:37 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 7:26:37 (½-s) <b>37.0mph</b> @ 7:26:37 (1s) <b>36.2mph</b> @ 7:26:09 (3s) <b>34.5mph</b> @ 7:25:55 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:26:11 (120s)	<b>17.4mph</b> at 7:25:56 <b>17.7mph</b> @ 7:25:56 (0.1s) <b>19.2mph</b> @ 7:25:56 (½-s) <b>22.4mph</b> @ 7:25:56 (1s) <b>27.1mph</b> @ 7:25:57 (3s) <b>32.8mph</b> @ 7:26:48 (60s) <b>33.8mph</b> @ 7:26:55 (120s)	8874 / 33.0mph	<b>39.5mph</b> at 7:26:37 <b>38.4mph</b> @ 7:26:37 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 7:26:40 (½-s) <b>36.9mph</b> @ 7:26:40 (1s) <b>34.5mph</b> @ 7:25:55 (60s) <b>35.2mph</b> @ 7:25:55 (120s)	<b>17.9mph</b> at 7:26:00 <b>19.0mph</b> @ 7:26:00 (0.1s) <b>21.3mph</b> @ 7:26:00 (½-s) <b>26.0mph</b> @ 7:26:00 (3s) <b>32.8mph</b> @ 7:26:34 (60s) <b>33.6mph</b> @ 7:25:54 (120s)	18812 / 33.2mph
2022-01-29 02:26:11 AM EST	1005.94mb	4.71V	36.7°F 96%	45.9°F	<b>ENE (66°)</b>	<b>40.0mph</b> at 7:25:42 <b>39.9mph</b> @ 7:25:42 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 7:25:42 (½-s) <b>39.6mph</b> @ 7:24:55 (1s) <b>39.0mph</b> @ 7:24:55 (3s) <b>37.1mph</b> @ 7:25:13 (60s) <b>36.6mph</b> @ 7:24:56 (120s)	<b>29.4mph</b> at 7:25:34 <b>29.9mph</b> @ 7:25:54 (½-s) <b>31.2mph</b> @ 7:25:35 (1s) <b>32.5mph</b> @ 7:25:00 (3s) <b>35.6mph</b> @ 7:25:54 (60s) <b>35.9mph</b> @ 7:25:54 (120s)	2835 / 35.6mph	<b>41.1mph</b> at 7:25:42 <b>40.7mph</b> @ 7:25:42 (0.1s) <b>39.5mph</b> @ 7:25:42 (½-s) <b>38.8mph</b> @ 7:25:14 (1s) <b>38.4mph</b> @ 7:24:55 (3s) <b>36.1mph</b> @ 7:25:14 (60s) <b>35.8mph</b> @ 7:24:56 (120s)	<b>24.0mph</b> at 7:25:49 <b>24.3mph</b> @ 7:25:49 (0.1s) <b>26.7mph</b> @ 7:25:54 (½-s) <b>28.4mph</b> @ 7:24:57 (1s) <b>30.6mph</b> @ 7:25:00 (3s) <b>34.5mph</b> @ 7:25:54 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:25:54 (120s)	9305 / 34.6mph	<b>41.6mph</b> at 7:25:14 <b>40.1mph</b> @ 7:25:13 (½-s) <b>39.8mph</b> @ 7:25:14 (1s) <b>38.6mph</b> @ 7:24:55 (3s) <b>36.4mph</b> @ 7:25:14 (60s) <b>36.1mph</b> @ 7:24:56 (120s)	<b>20.6mph</b> at 7:24:57 <b>22.4mph</b> @ 7:24:57 (½-s) <b>25.8mph</b> @ 7:24:57 (1s) <b>27.8mph</b> @ 7:25:00 (3s) <b>34.4mph</b> @ 7:25:54 (60s) <b>35.1mph</b> @ 7:25:54 (120s)	19580 / 34.5mph

2022-01-29 02:25:11 AM EST						<b>43.0mph</b> at 7:24:26 <b>42.8mph</b> @ 7:24:39 (0.1s) <b>41.8mph</b> @ 7:24:39 (7/8-s) <b>41.1mph</b> @ 7:24:39 (1s) <b>39.9mph</b> @ 7:24:26 (3s) <b>36.9mph</b> @ 7:23:56 (60s) <b>36.6mph</b> @ 7:24:54 (120s)	<b>26.1mph</b> at 7:24:10 <b>27.1mph</b> @ 7:24:10 (1s) <b>27.6mph</b> @ 7:24:10 (1s) <b>29.9mph</b> @ 7:24:04 (3s) <b>35.9mph</b> @ 7:24:12 (60s) <b>36.0mph</b> @ 7:24:12 (120s)	2889 / 36.3mph	<b>42.0mph</b> at 7:24:05 <b>41.7mph</b> @ 7:24:05 (0.1s) <b>40.4mph</b> @ 7:24:14 (7/8-s) <b>40.1mph</b> @ 7:24:14 (1s) <b>39.6mph</b> @ 7:24:26 (3s) <b>36.1mph</b> @ 7:23:56 (60s) <b>35.7mph</b> @ 7:24:54 (120s)	<b>20.1mph</b> at 7:24:10 <b>20.6mph</b> @ 7:24:10 (0.1s) <b>23.0mph</b> @ 7:24:02 (7/8-s) <b>25.4mph</b> @ 7:24:02 (1s) <b>29.2mph</b> @ 7:24:04 (3s) <b>35.0mph</b> @ 7:24:12 (60s) <b>35.1mph</b> @ 7:24:12 (120s)	9543 / 35.5mph	<b>42.9mph</b> at 7:24:31 <b>42.8mph</b> @ 7:24:31 (0.1s) <b>41.2mph</b> @ 7:24:31 (7/8-s) <b>40.1mph</b> @ 7:24:24 (1s) <b>39.6mph</b> @ 7:24:26 (3s) <b>36.3mph</b> @ 7:23:56 (60s) <b>36.0mph</b> @ 7:24:54 (120s)	<b>18.0mph</b> at 7:24:10 <b>20.7mph</b> @ 7:24:10 (7/8-s) <b>24.8mph</b> @ 7:24:10 (1s) <b>29.3mph</b> @ 7:24:11 (3s) <b>35.2mph</b> @ 7:24:12 (60s) <b>35.4mph</b> @ 7:24:12 (120s)	20357 / 35.8mph
2022-01-29 02:24:11 AM EST						<b>42.7mph</b> at 7:23:29 <b>42.5mph</b> @ 7:23:29 (0.1s) <b>42.1mph</b> @ 7:23:29 (7/8-s) <b>41.7mph</b> @ 7:23:30 (1s) <b>40.6mph</b> @ 7:23:30 (3s) <b>36.8mph</b> @ 7:23:54 (60s) <b>36.4mph</b> @ 7:23:54 (120s)	<b>30.8mph</b> at 7:23:26 <b>30.9mph</b> @ 7:23:26 (0.1s) <b>31.4mph</b> @ 7:23:26 (7/8-s) <b>31.9mph</b> @ 7:23:26 (1s) <b>33.3mph</b> @ 7:23:55 (3s) <b>35.8mph</b> @ 7:22:57 (60s) <b>36.0mph</b> @ 7:23:27 (120s)	2937 / 36.9mph	<b>42.3mph</b> at 7:23:29 <b>42.2mph</b> @ 7:23:29 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 7:23:29 (7/8-s) <b>40.8mph</b> @ 7:23:29 (1s) <b>40.0mph</b> @ 7:23:30 (3s) <b>35.9mph</b> @ 7:23:54 (60s) <b>35.4mph</b> @ 7:23:53 (120s)	<b>24.8mph</b> at 7:22:55 <b>29.4mph</b> @ 7:23:26 (0.1s) <b>29.6mph</b> @ 7:23:26 (7/8-s) <b>30.2mph</b> @ 7:23:26 (1s) <b>31.9mph</b> @ 7:22:55 (3s) <b>34.7mph</b> @ 7:23:57 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:23:27 (120s)	9685 / 36.0mph	<b>43.2mph</b> at 7:23:29 <b>43.2mph</b> @ 7:23:29 (0.1s) <b>42.5mph</b> @ 7:23:29 (7/8-s) <b>41.9mph</b> @ 7:23:30 (1s) <b>40.7mph</b> @ 7:23:30 (3s) <b>36.2mph</b> @ 7:23:54 (60s) <b>35.7mph</b> @ 7:23:54 (120s)	<b>26.0mph</b> at 7:23:17 <b>28.3mph</b> @ 7:23:17 (7/8-s) <b>29.8mph</b> @ 7:23:26 (1s) <b>32.5mph</b> @ 7:23:27 (3s) <b>35.0mph</b> @ 7:22:57 (60s) <b>35.3mph</b> @ 7:23:27 (120s)	20595 / 36.2mph
2022-01-29 02:23:11 AM EST						<b>41.1mph</b> at 7:22:04 <b>41.0mph</b> @ 7:22:04 (0.1s) <b>40.5mph</b> @ 7:22:04 (7/8-s) <b>40.1mph</b> @ 7:22:04 (1s) <b>38.7mph</b> @ 7:22:06 (3s) <b>36.5mph</b> @ 7:22:06 (60s) <b>36.8mph</b> @ 7:22:31 (120s)	<b>30.5mph</b> at 7:22:33 <b>30.6mph</b> @ 7:22:33 (0.1s) <b>30.8mph</b> @ 7:22:33 (7/8-s) <b>31.5mph</b> @ 7:22:33 (1s) <b>33.4mph</b> @ 7:22:54 (3s) <b>35.6mph</b> @ 7:22:45 (60s) <b>35.7mph</b> @ 7:22:02 (120s)	2859 / 35.9mph	<b>40.8mph</b> at 7:22:45 <b>40.7mph</b> @ 7:22:30 (0.1s) <b>39.9mph</b> @ 7:22:30 (7/8-s) <b>38.9mph</b> @ 7:22:04 (1s) <b>38.0mph</b> @ 7:22:22 (3s) <b>35.5mph</b> @ 7:21:55 (60s) <b>35.8mph</b> @ 7:22:30 (120s)	<b>25.4mph</b> at 7:21:55 <b>25.7mph</b> @ 7:22:15 (0.1s) <b>26.3mph</b> @ 7:22:15 (7/8-s) <b>27.8mph</b> @ 7:22:16 (1s) <b>32.1mph</b> @ 7:22:54 (3s) <b>34.4mph</b> @ 7:22:44 (60s) <b>34.7mph</b> @ 7:22:02 (120s)	9361 / 34.8mph	<b>42.5mph</b> at 7:22:09 <b>42.4mph</b> @ 7:22:09 (0.1s) <b>41.0mph</b> @ 7:22:45 (7/8-s) <b>40.0mph</b> @ 7:22:10 (1s) <b>38.3mph</b> @ 7:22:47 (3s) <b>35.9mph</b> @ 7:21:55 (60s) <b>36.2mph</b> @ 7:22:30 (120s)	<b>25.6mph</b> at 7:22:15 <b>27.1mph</b> @ 7:22:33 (7/8-s) <b>27.6mph</b> @ 7:22:33 (1s) <b>31.6mph</b> @ 7:22:35 (3s) <b>34.6mph</b> @ 7:22:45 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:22:02 (120s)	19949 / 35.1mph
2022-01-29 02:22:11 AM EST						<b>41.4mph</b> at 7:21:18 <b>41.2mph</b> @ 7:21:18 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 7:21:18 (7/8-s) <b>40.5mph</b> @ 7:21:16 (1s) <b>39.9mph</b> @ 7:21:18 (3s) <b>37.7mph</b> @ 7:21:32 (60s) <b>36.3mph</b> @ 7:21:03 (120s)	<b>27.4mph</b> at 7:21:51 <b>28.4mph</b> @ 7:21:51 (7/8-s) <b>29.6mph</b> @ 7:21:51 (1s) <b>32.0mph</b> @ 7:21:51 (3s) <b>35.1mph</b> @ 7:20:55 (60s) <b>35.6mph</b> @ 7:21:54 (120s)	2908 / 36.5mph	<b>41.8mph</b> at 7:21:36 <b>41.7mph</b> @ 7:21:36 (0.1s) <b>40.8mph</b> @ 7:21:37 (7/8-s) <b>40.1mph</b> @ 7:21:37 (1s) <b>39.4mph</b> @ 7:21:18 (3s) <b>36.8mph</b> @ 7:21:31 (60s) <b>35.4mph</b> @ 7:21:03 (120s)	<b>22.0mph</b> at 7:21:51 <b>22.3mph</b> @ 7:21:51 (0.1s) <b>24.2mph</b> @ 7:21:51 (7/8-s) <b>26.6mph</b> @ 7:21:51 (1s) <b>30.1mph</b> @ 7:21:51 (3s) <b>34.1mph</b> @ 7:21:01 (60s) <b>34.8mph</b> @ 7:21:54 (120s)	9574 / 35.6mph	<b>43.8mph</b> at 7:21:15 <b>43.5mph</b> @ 7:21:10 (0.1s) <b>41.9mph</b> @ 7:21:10 (7/8-s) <b>40.9mph</b> @ 7:21:37 (1s) <b>40.0mph</b> @ 7:21:18 (3s) <b>37.2mph</b> @ 7:21:31 (60s) <b>35.5mph</b> @ 7:21:03 (120s)	<b>25.5mph</b> at 7:21:51 <b>26.2mph</b> @ 7:21:51 (7/8-s) <b>27.4mph</b> @ 7:21:51 (1s) <b>30.2mph</b> @ 7:21:51 (3s) <b>34.3mph</b> @ 7:21:01 (60s) <b>35.1mph</b> @ 7:21:36 (120s)	20409 / 35.9mph
2022-01-29 02:21:11 AM EST						<b>42.0mph</b> at 7:20:43 <b>41.8mph</b> @ 7:20:43 (0.1s) <b>40.7mph</b> @ 7:20:45 (7/8-s) <b>40.5mph</b> @ 7:20:42 (1s) <b>39.8mph</b> @ 7:20:47 (3s) <b>37.4mph</b> @ 7:20:01 (60s) <b>36.4mph</b> @ 7:20:03 (120s)	<b>24.6mph</b> at 7:20:04 <b>24.9mph</b> @ 7:20:04 (7/8-s) <b>25.7mph</b> @ 7:20:04 (1s) <b>29.3mph</b> @ 7:20:29 (3s) <b>34.4mph</b> @ 7:20:36 (60s) <b>35.7mph</b> @ 7:20:31 (120s)	2796 / 35.2mph	<b>43.7mph</b> at 7:20:41 <b>43.4mph</b> @ 7:20:41 (0.1s) <b>42.1mph</b> @ 7:20:41 (7/8-s) <b>41.1mph</b> @ 7:20:42 (1s) <b>38.9mph</b> @ 7:20:47 (3s) <b>36.5mph</b> @ 7:20:02 (60s) <b>35.5mph</b> @ 7:20:03 (120s)	<b>16.2mph</b> at 7:20:03 <b>16.3mph</b> @ 7:20:03 (0.1s) <b>17.7mph</b> @ 7:20:04 (7/8-s) <b>20.1mph</b> @ 7:20:04 (1s) <b>27.4mph</b> @ 7:20:05 (3s) <b>33.2mph</b> @ 7:20:38 (60s) <b>34.8mph</b> @ 7:20:31 (120s)	9199 / 34.2mph	<b>45.0mph</b> at 7:20:43 <b>44.8mph</b> @ 7:20:43 (0.1s) <b>42.7mph</b> @ 7:20:41 (7/8-s) <b>42.3mph</b> @ 7:20:42 (1s) <b>40.0mph</b> @ 7:20:44 (3s) <b>36.7mph</b> @ 7:20:02 (60s) <b>35.6mph</b> @ 7:20:03 (120s)	<b>20.5mph</b> at 7:20:23 <b>22.1mph</b> @ 7:20:23 (7/8-s) <b>23.8mph</b> @ 7:20:24 (1s) <b>27.3mph</b> @ 7:20:25 (3s) <b>33.3mph</b> @ 7:20:30 (60s) <b>34.9mph</b> @ 7:20:30 (120s)	19528 / 34.4mph
2022-01-29 02:20:11 AM EST						<b>41.9mph</b> at 7:19:16 <b>41.8mph</b> @ 7:19:16 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 7:19:17 (7/8-s) <b>41.3mph</b> @ 7:19:17 (1s) <b>40.9mph</b> @ 7:19:18 (3s) <b>37.7mph</b> @ 7:19:42 (60s) <b>36.2mph</b> @ 7:19:54 (120s)	<b>30.9mph</b> at 7:19:43 <b>31.1mph</b> @ 7:19:43 (7/8-s) <b>31.8mph</b> @ 7:19:43 (1s) <b>32.5mph</b> @ 7:19:43 (3s) <b>33.2mph</b> @ 7:19:45 (60s) <b>35.0mph</b> @ 7:18:55 (60s) <b>34.0mph</b> @ 7:19:03 (120s)	2981 / 37.4mph	<b>42.4mph</b> at 7:19:17 <b>42.2mph</b> @ 7:19:17 (0.1s) <b>41.7mph</b> @ 7:19:18 (7/8-s) <b>41.4mph</b> @ 7:19:18 (1s) <b>40.3mph</b> @ 7:19:18 (3s) <b>37.0mph</b> @ 7:19:42 (60s) <b>35.3mph</b> @ 7:19:54 (120s)	<b>21.1mph</b> at 7:18:55 <b>29.9mph</b> @ 7:19:44 (0.1s) <b>30.6mph</b> @ 7:19:44 (7/8-s) <b>30.8mph</b> @ 7:19:44 (1s) <b>31.4mph</b> @ 7:19:45 (3s) <b>34.1mph</b> @ 7:18:55 (60s) <b>33.1mph</b> @ 7:19:03 (120s)	9823 / 36.5mph	<b>43.1mph</b> at 7:19:27 <b>43.0mph</b> @ 7:19:27 (0.1s) <b>42.1mph</b> @ 7:19:18 (7/8-s) <b>41.8mph</b> @ 7:19:44 (1s) <b>40.7mph</b> @ 7:19:18 (3s) <b>37.2mph</b> @ 7:19:42 (60s) <b>35.4mph</b> @ 7:19:54 (120s)	<b>21.3mph</b> at 7:19:44 <b>23.6mph</b> @ 7:19:44 (7/8-s) <b>25.3mph</b> @ 7:19:44 (1s) <b>29.3mph</b> @ 7:19:45 (3s) <b>34.2mph</b> @ 7:18:55 (60s) <b>33.3mph</b> @ 7:18:59 (120s)	20789 / 36.6mph
2022-01-29 02:19:11 AM EST						<b>41.8mph</b> at 7:18:13 <b>41.6mph</b> @ 7:18:13 (0.1s) <b>41.4mph</b> @ 7:18:14	<b>26.7mph</b> at 7:18:03 <b>28.1mph</b> @ 7:18:03 (0.1s) <b>29.7mph</b> @ 7:18:03	2780 / 35.0mph	<b>41.3mph</b> at 7:18:13 <b>41.2mph</b> @ 7:18:13 (0.1s) <b>40.5mph</b> @ 7:18:14	<b>19.8mph</b> at 7:18:03 <b>20.4mph</b> @ 7:18:03 (0.1s) <b>23.7mph</b> @ 7:18:03	9179 / 34.1mph	<b>43.4mph</b> at 7:18:14 <b>43.4mph</b> @ 7:18:14 (7/8-s) <b>41.5mph</b> @ 7:18:14	<b>15.7mph</b> at 7:18:03 <b>18.3mph</b> @ 7:18:03 (7/8-s) <b>21.6mph</b> @ 7:18:03	19419 / 34.2mph

<p>2022-01-29 02:17:55 AM EST to 2022-01-29 02:18:55 AM EST (60s)</p>						<p>(½-s) <b>40.8mph</b> @ 7:18:14 (1s) <b>39.3mph</b> @ 7:18:16 (3s) <b>35.0mph</b> @ 7:18:54 (60s) <b>34.2mph</b> @ 7:17:55 (120s)</p>	<p>(1s) <b>31.0mph</b> @ 7:17:55 (3s) <b>32.5mph</b> @ 7:18:06 (60s) <b>33.7mph</b> @ 7:18:13 (120s)</p>		<p>(½-s) <b>40.2mph</b> @ 7:18:14 (1s) <b>38.7mph</b> @ 7:18:16 (3s) <b>34.1mph</b> @ 7:18:54 (60s) <b>33.2mph</b> @ 7:18:54 (120s)</p>	<p>(½-s) <b>26.4mph</b> @ 7:18:03 (1s) <b>28.9mph</b> @ 7:18:03 (3s) <b>31.5mph</b> @ 7:18:06 (60s) <b>32.6mph</b> @ 7:18:13 (120s)</p>		<p>(½-s) <b>41.0mph</b> @ 7:18:14 (1s) <b>39.3mph</b> @ 7:18:16 (3s) <b>34.2mph</b> @ 7:18:54 (60s) <b>33.4mph</b> @ 7:17:55 (120s)</p>	<p>(1s) <b>26.5mph</b> @ 7:18:03 (3s) <b>31.6mph</b> @ 7:18:06 (60s) <b>32.8mph</b> @ 7:18:13 (120s)</p>	
<p>2022-01-29 02:18:11 AM EST</p>	1006.43mb	4.71V	36.6°F 96%	45.8°F	ENE (68°)	<p><b>39.2mph</b> at 7:17:02 <b>39.0mph</b> @ 7:17:02 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 7:17:02 (½-s) <b>37.3mph</b> @ 7:16:56 (1s) <b>36.8mph</b> @ 7:17:04 (3s) <b>35.3mph</b> @ 7:17:08 (60s) <b>36.1mph</b> @ 7:17:09 (120s)</p>	<p><b>26.4mph</b> at 7:17:49 <b>26.8mph</b> @ 7:17:50 (½-s) <b>27.5mph</b> @ 7:17:50 (1s) <b>28.8mph</b> @ 7:17:52 (3s) <b>33.1mph</b> @ 7:17:54 (60s) <b>34.2mph</b> @ 7:17:54 (120s)</p>	2632 / 33.2mph	<p><b>39.7mph</b> at 7:17:02 <b>39.5mph</b> @ 7:17:02 (0.1s) <b>38.1mph</b> @ 7:17:02 (½-s) <b>37.1mph</b> @ 7:16:58 (1s) <b>36.1mph</b> @ 7:16:58 (3s) <b>34.0mph</b> @ 7:17:07 (60s) <b>34.9mph</b> @ 7:17:09 (120s)</p>	<p><b>22.0mph</b> at 7:16:55 <b>23.5mph</b> @ 7:17:49 (0.1s) <b>23.8mph</b> @ 7:17:49 (½-s) <b>25.1mph</b> @ 7:17:50 (1s) <b>27.1mph</b> @ 7:17:52 (3s) <b>32.2mph</b> @ 7:17:53 (60s) <b>32.9mph</b> @ 7:17:54 (120s)</p>	8687 / 32.3mph	<p><b>40.4mph</b> at 7:17:02 <b>38.0mph</b> @ 7:16:58 (½-s) <b>37.9mph</b> @ 7:16:58 (1s) <b>36.0mph</b> @ 7:17:00 (3s) <b>34.5mph</b> @ 7:17:08 (60s) <b>35.3mph</b> @ 7:17:09 (120s)</p>	<p><b>24.0mph</b> at 7:17:49 <b>24.2mph</b> @ 7:17:50 (½-s) <b>24.9mph</b> @ 7:17:50 (1s) <b>26.8mph</b> @ 7:17:52 (3s) <b>32.5mph</b> @ 7:17:54 (60s) <b>33.4mph</b> @ 7:17:54 (120s)</p>	18463 / 32.5mph
<p>2022-01-29 02:17:11 AM EST</p>	1006.52mb	4.71V	36.6°F 96%	45.8°F	ENE (69°)	<p><b>44.0mph</b> at 7:15:55 <b>43.8mph</b> @ 7:15:55 (0.1s) <b>42.3mph</b> @ 7:15:56 (½-s) <b>41.3mph</b> @ 7:15:56 (1s) <b>40.4mph</b> @ 7:15:57 (3s) <b>37.4mph</b> @ 7:16:15 (60s) <b>36.1mph</b> @ 7:16:53 (120s)</p>	<p><b>27.3mph</b> at 7:16:07 <b>28.0mph</b> @ 7:16:07 (½-s) <b>29.2mph</b> @ 7:16:18 (1s) <b>32.2mph</b> @ 7:16:29 (3s) <b>35.1mph</b> @ 7:16:54 (60s) <b>35.5mph</b> @ 7:15:55 (120s)</p>	2794 / 35.2mph	<p><b>42.2mph</b> at 7:15:55 <b>42.0mph</b> @ 7:15:55 (0.1s) <b>41.0mph</b> @ 7:15:55 (½-s) <b>39.9mph</b> @ 7:15:56 (1s) <b>39.4mph</b> @ 7:15:57 (3s) <b>36.3mph</b> @ 7:16:00 (60s) <b>34.9mph</b> @ 7:16:53 (120s)</p>	<p><b>12.6mph</b> at 7:16:07 <b>12.8mph</b> @ 7:16:07 (0.1s) <b>16.6mph</b> @ 7:16:07 (½-s) <b>23.2mph</b> @ 7:16:08 (1s) <b>28.7mph</b> @ 7:16:18 (3s) <b>33.6mph</b> @ 7:16:54 (60s) <b>34.5mph</b> @ 7:16:08 (120s)</p>	9050 / 33.6mph	<p><b>43.2mph</b> at 7:15:55 <b>43.1mph</b> @ 7:15:55 (0.1s) <b>41.7mph</b> @ 7:15:55 (½-s) <b>40.6mph</b> @ 7:15:55 (1s) <b>40.1mph</b> @ 7:15:57 (3s) <b>36.6mph</b> @ 7:16:15 (60s) <b>35.3mph</b> @ 7:16:53 (120s)</p>	<p><b>20.7mph</b> at 7:16:07 <b>23.4mph</b> @ 7:16:07 (½-s) <b>27.3mph</b> @ 7:16:26 (1s) <b>29.9mph</b> @ 7:16:28 (3s) <b>34.2mph</b> @ 7:16:54 (60s) <b>34.7mph</b> @ 7:15:55 (120s)</p>	19458 / 34.3mph
<p>2022-01-29 02:16:11 AM EST</p>	1005.84mb	4.70V	36.6°F 96%	45.8°F	ENE (65°)	<p><b>43.9mph</b> at 7:15:42 <b>43.6mph</b> @ 7:15:42 (0.1s) <b>43.0mph</b> @ 7:15:42 (½-s) <b>42.1mph</b> @ 7:15:42 (1s) <b>41.0mph</b> @ 7:15:44 (3s) <b>37.0mph</b> @ 7:15:54 (60s) <b>35.5mph</b> @ 7:15:54 (120s)</p>	<p><b>31.9mph</b> at 7:15:05 <b>32.0mph</b> @ 7:15:05 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 7:15:09 (½-s) <b>32.6mph</b> @ 7:15:09 (1s) <b>33.2mph</b> @ 7:15:07 (3s) <b>33.9mph</b> @ 7:14:59 (60s) <b>33.8mph</b> @ 7:14:55 (120s)</p>	2949 / 37.0mph	<p><b>43.6mph</b> at 7:15:42 <b>43.5mph</b> @ 7:15:42 (0.1s) <b>42.4mph</b> @ 7:15:42 (½-s) <b>41.4mph</b> @ 7:15:42 (1s) <b>40.6mph</b> @ 7:15:44 (3s) <b>36.0mph</b> @ 7:15:54 (60s) <b>34.5mph</b> @ 7:15:54 (120s)</p>	<p><b>19.9mph</b> at 7:14:55 <b>28.2mph</b> @ 7:14:55 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 7:15:08 (½-s) <b>29.9mph</b> @ 7:15:09 (1s) <b>32.2mph</b> @ 7:15:10 (3s) <b>33.0mph</b> @ 7:14:59 (60s) <b>32.8mph</b> @ 7:14:55 (120s)</p>	9709 / 36.1mph	<p><b>44.3mph</b> at 7:15:40 <b>44.1mph</b> @ 7:15:40 (0.1s) <b>43.1mph</b> @ 7:15:40 (½-s) <b>41.6mph</b> @ 7:15:40 (1s) <b>40.8mph</b> @ 7:15:45 (3s) <b>36.1mph</b> @ 7:15:54 (60s) <b>34.7mph</b> @ 7:15:54 (120s)</p>	<p><b>25.6mph</b> at 7:15:35 <b>27.2mph</b> @ 7:15:35 (½-s) <b>28.9mph</b> @ 7:15:09 (1s) <b>31.5mph</b> @ 7:15:09 (3s) <b>33.1mph</b> @ 7:14:59 (60s) <b>33.1mph</b> @ 7:14:55 (120s)</p>	20558 / 36.2mph
<p>2022-01-29 02:15:12 AM EST</p>	1006.31mb	4.71V	36.7°F 96%	45.7°F	ENE (68°)	<p><b>39.7mph</b> at 7:14:35 <b>39.5mph</b> @ 7:14:35 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 7:14:35 (½-s) <b>38.5mph</b> @ 7:14:36 (1s) <b>38.1mph</b> @ 7:14:35 (3s) <b>34.3mph</b> @ 7:14:45 (60s) <b>33.8mph</b> @ 7:14:45 (120s)</p>	<p><b>25.7mph</b> at 7:14:19 <b>26.6mph</b> @ 7:14:19 (½-s) <b>27.1mph</b> @ 7:14:19 (1s) <b>29.2mph</b> @ 7:14:20 (3s) <b>33.4mph</b> @ 7:14:29 (60s) <b>32.0mph</b> @ 7:13:55 (120s)</p>	2699 / 34.0mph	<p><b>39.4mph</b> at 7:14:33 <b>39.3mph</b> @ 7:14:33 (0.1s) <b>38.7mph</b> @ 7:14:33 (½-s) <b>38.2mph</b> @ 7:14:36 (1s) <b>37.6mph</b> @ 7:14:35 (3s) <b>33.3mph</b> @ 7:14:45 (60s) <b>33.0mph</b> @ 7:14:37 (120s)</p>	<p><b>15.6mph</b> at 7:14:46 <b>15.9mph</b> @ 7:14:46 (0.1s) <b>18.0mph</b> @ 7:14:47 (½-s) <b>21.6mph</b> @ 7:14:47 (1s) <b>27.3mph</b> @ 7:14:48 (3s) <b>32.4mph</b> @ 7:14:29 (60s) <b>31.1mph</b> @ 7:13:55 (120s)</p>	8894 / 33.1mph	<p><b>41.3mph</b> at 7:14:33 <b>40.1mph</b> @ 7:14:33 (½-s) <b>38.9mph</b> @ 7:14:33 (1s) <b>37.9mph</b> @ 7:14:35 (3s) <b>33.6mph</b> @ 7:14:45 (60s) <b>33.4mph</b> @ 7:14:38 (120s)</p>	<p><b>17.0mph</b> at 7:14:46 <b>19.6mph</b> @ 7:14:46 (½-s) <b>22.7mph</b> @ 7:14:47 (1s) <b>26.3mph</b> @ 7:14:49 (3s) <b>32.8mph</b> @ 7:14:32 (60s) <b>31.6mph</b> @ 7:13:55 (120s)</p>	18865 / 33.2mph
<p>2022-01-29 02:14:11 AM EST</p>	1006.60mb	4.70V	36.6°F 96%	45.7°F	ENE (71°)	<p><b>38.0mph</b> at 7:13:23 <b>38.0mph</b> @ 7:13:23 (0.1s) <b>37.3mph</b> @ 7:13:23 (½-s) <b>36.8mph</b> @ 7:13:23 (1s) <b>36.1mph</b> @ 7:13:24 (3s) <b>33.8mph</b> @ 7:13:34 (60s) <b>32.1mph</b> @ 7:13:53 (120s)</p>	<p><b>25.8mph</b> at 7:13:14 <b>26.9mph</b> @ 7:13:35 (½-s) <b>27.9mph</b> @ 7:13:35 (1s) <b>30.2mph</b> @ 7:13:36 (3s) <b>30.5mph</b> @ 7:12:56 (60s) <b>31.3mph</b> @ 7:13:03 (120s)</p>	2662 / 33.6mph	<p><b>37.6mph</b> at 7:13:49 <b>37.5mph</b> @ 7:13:49 (0.1s) <b>37.0mph</b> @ 7:13:47 (½-s) <b>36.0mph</b> @ 7:13:16 (1s) <b>35.5mph</b> @ 7:13:49 (3s) <b>33.0mph</b> @ 7:13:33 (60s) <b>31.2mph</b> @ 7:13:51 (120s)</p>	<p><b>18.8mph</b> at 7:13:54 <b>19.3mph</b> @ 7:13:54 (0.1s) <b>23.3mph</b> @ 7:13:54 (½-s) <b>25.2mph</b> @ 7:13:54 (1s) <b>28.3mph</b> @ 7:13:54 (3s) <b>29.8mph</b> @ 7:12:56 (60s) <b>30.5mph</b> @ 7:13:03 (120s)</p>	8751 / 32.5mph	<p><b>38.9mph</b> at 7:13:21 <b>37.8mph</b> @ 7:13:47 (½-s) <b>36.8mph</b> @ 7:13:48 (1s) <b>36.3mph</b> @ 7:13:24 (3s) <b>33.5mph</b> @ 7:13:34 (60s) <b>31.7mph</b> @ 7:13:51 (120s)</p>	<p><b>19.3mph</b> at 7:13:54 <b>21.4mph</b> @ 7:13:54 (½-s) <b>24.8mph</b> @ 7:13:54 (1s) <b>28.6mph</b> @ 7:13:54 (3s) <b>30.2mph</b> @ 7:12:55 (60s) <b>30.8mph</b> @ 7:13:04 (120s)</p>	18755 / 33.1mph
<p>2022-01-29 02:13:11 AM EST</p>	1006.77mb	4.71V	36.6°F 96%	45.7°F	ENE (69°)	<p><b>38.2mph</b> at 7:12:39 <b>38.1mph</b> @ 7:12:39 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 7:12:39 (½-s) <b>37.2mph</b> @ 7:12:39 (1s) <b>36.2mph</b> @ 7:12:40 (3s) <b>32.6mph</b> @ 7:11:54 (120s)</p>	<p><b>23.8mph</b> at 7:12:12 <b>24.3mph</b> @ 7:12:12 (½-s) <b>24.8mph</b> @ 7:12:26 (1s) <b>25.9mph</b> @ 7:12:28 (3s) <b>30.1mph</b> @ 7:12:34 (60s) <b>31.6mph</b> @ 7:12:53 (120s)</p>	2415 / 30.6mph	<p><b>38.9mph</b> at 7:12:40 <b>38.6mph</b> @ 7:12:40 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 7:12:39 (½-s) <b>36.9mph</b> @ 7:12:39 (1s) <b>36.1mph</b> @ 7:12:41 (3s) <b>31.7mph</b> @ 7:11:54 (120s)</p>	<p><b>18.1mph</b> at 7:12:20 <b>18.2mph</b> @ 7:12:20 (0.1s) <b>20.3mph</b> @ 7:12:20 (½-s) <b>22.5mph</b> @ 7:12:12 (1s) <b>24.6mph</b> @ 7:12:20 (3s) <b>29.3mph</b> @ 7:12:33 (60s)</p>	8014 / 29.8mph	<p><b>39.9mph</b> at 7:12:39 <b>39.0mph</b> @ 7:12:39 (½-s) <b>37.9mph</b> @ 7:12:39 (1s) <b>36.3mph</b> @ 7:12:40 (3s) <b>32.0mph</b> @ 7:11:54 (60s) <b>32.9mph</b> @ 7:11:55 (120s)</p>	<p><b>18.3mph</b> at 7:12:26 <b>20.0mph</b> @ 7:12:26 (½-s) <b>22.6mph</b> @ 7:12:26 (1s) <b>25.2mph</b> @ 7:12:27 (3s) <b>29.5mph</b> @ 7:12:29 (60s) <b>31.1mph</b> @ 7:12:53 (120s)</p>	17114 / 30.2mph

(60s)						(60s)	(120s)		(60s)	(60s)	(120s)	(120s)			
2022-01-29 02:12:11 AM EST  2022-01-29 02:10:54 AM EST to 2022-01-29 02:11:54 AM EST (60s)	1006.83mb	4.72V	36.5°F 96%	45.7°F	ENE (68°)	33.7mph @ 7:11:55 (120s) 40.0mph at 7:10:57 39.8mph @ 7:10:57 (0.1s) 38.9mph @ 7:11:01 (½-s) 38.3mph @ 7:11:02 (1s) 37.8mph @ 7:10:59 (3s) 35.2mph @ 7:11:04 (60s) 33.7mph @ 7:11:53 (120s)	26.1mph at 7:11:15 26.6mph @ 7:11:24 (½-s) 26.9mph @ 7:11:24 (1s) 27.6mph @ 7:11:25 (3s) 32.5mph @ 7:11:53 (60s) 33.3mph @ 7:11:35 (120s)	2581 / 32.6mph	32.7mph @ 7:11:55 (120s) 40.0mph at 7:10:57 39.8mph @ 7:10:57 (0.1s) 38.4mph @ 7:10:58 (½-s) 37.7mph @ 7:11:01 (1s) 36.6mph @ 7:10:59 (3s) 34.2mph @ 7:11:04 (60s) 32.6mph @ 7:11:53 (120s)	30.8mph @ 7:12:53 (120s) 21.2mph at 7:10:54 23.4mph @ 7:11:23 (0.1s) 24.0mph @ 7:11:23 (½-s) 24.4mph @ 7:11:23 (1s) 26.6mph @ 7:11:25 (3s) 31.7mph @ 7:11:53 (60s) 32.2mph @ 7:11:36 (120s)	8540 / 31.8mph	40.8mph at 7:10:57 39.4mph @ 7:10:58 (½-s) 38.2mph @ 7:10:58 (1s) 37.6mph @ 7:10:59 (3s) 34.4mph @ 7:11:04 (60s) 32.9mph @ 7:11:53 (120s)	21.7mph at 7:11:16 23.7mph @ 7:11:17 (½-s) 25.3mph @ 7:11:23 (1s) 26.3mph @ 7:11:25 (3s) 32.0mph @ 7:11:53 (60s) 32.5mph @ 7:11:38 (120s)	18180 / 32.1mph	
2022-01-29 02:11:12 AM EST  2022-01-29 02:09:54 AM EST to 2022-01-29 02:10:54 AM EST (60s)	1006.80mb	4.70V	36.5°F 96%	45.7°F	ENE (69°)	40.3mph at 7:10:43 40.1mph @ 7:10:43 (0.1s) 39.5mph @ 7:10:43 (½-s) 38.7mph @ 7:10:43 (1s) 37.5mph @ 7:10:43 (3s) 34.7mph @ 7:10:54 (60s) 33.5mph @ 7:10:54 (120s)	28.0mph at 7:09:55 29.2mph @ 7:09:55 (½-s) 30.2mph @ 7:09:55 (1s) 30.6mph @ 7:09:54 (3s) 31.8mph @ 7:10:05 (60s) 32.9mph @ 7:10:36 (120s)	2761 / 34.8mph	39.2mph at 7:10:43 39.1mph @ 7:10:43 (0.1s) 38.9mph @ 7:10:43 (½-s) 38.0mph @ 7:10:43 (1s) 36.4mph @ 7:10:43 (3s) 33.5mph @ 7:10:53 (60s) 32.4mph @ 7:10:53 (120s)	18.1mph at 7:09:55 18.7mph @ 7:09:55 (0.1s) 22.5mph @ 7:09:55 (½-s) 26.0mph @ 7:09:55 (1s) 29.4mph @ 7:09:55 (3s) 30.7mph @ 7:10:04 (60s) 31.8mph @ 7:10:35 (120s)	9026 / 33.6mph	40.1mph at 7:10:05 39.3mph @ 7:10:43 (½-s) 38.7mph @ 7:10:43 (1s) 37.0mph @ 7:10:43 (3s) 33.7mph @ 7:10:53 (60s) 32.9mph @ 7:09:54 (120s)	21.2mph at 7:10:24 22.8mph @ 7:10:25 (½-s) 26.2mph @ 7:10:25 (1s) 29.1mph @ 7:10:26 (3s) 31.0mph @ 7:10:04 (60s) 32.1mph @ 7:10:35 (120s)	19135 / 33.7mph	
2022-01-29 02:10:11 AM EST  2022-01-29 02:08:54 AM EST to 2022-01-29 02:09:54 AM EST (60s)	1006.98mb	4.71V	36.5°F 96%	45.7°F	ENE (70°)	38.2mph at 7:08:54 38.1mph @ 7:08:54 (0.1s) 37.8mph @ 7:08:54 (½-s) 37.1mph @ 7:08:55 (1s) 36.2mph @ 7:09:01 (3s) 34.6mph @ 7:09:01 (60s) 35.5mph @ 7:08:56 (120s)	24.1mph at 7:09:44 25.0mph @ 7:09:42 (½-s) 25.7mph @ 7:09:44 (1s) 26.5mph @ 7:09:44 (3s) 32.2mph @ 7:09:53 (60s) 33.4mph @ 7:09:53 (120s)	2554 / 32.3mph	37.8mph at 7:08:54 37.7mph @ 7:08:54 (0.1s) 36.8mph @ 7:08:54 (½-s) 36.5mph @ 7:08:54 (1s) 35.2mph @ 7:09:01 (3s) 33.3mph @ 7:09:01 (60s) 34.4mph @ 7:08:55 (120s)	21.1mph at 7:09:44 21.2mph @ 7:09:44 (0.1s) 23.1mph @ 7:09:42 (½-s) 24.1mph @ 7:09:43 (1s) 26.0mph @ 7:09:44 (3s) 31.2mph @ 7:09:51 (60s) 32.2mph @ 7:09:53 (120s)	8406 / 31.3mph	37.7mph at 7:08:58 36.8mph @ 7:09:00 (½-s) 36.7mph @ 7:09:00 (1s) 35.9mph @ 7:09:01 (3s) 34.2mph @ 7:09:00 (60s) 35.1mph @ 7:08:55 (120s)	21.0mph at 7:09:42 23.0mph @ 7:09:42 (½-s) 25.4mph @ 7:09:44 (1s) 26.7mph @ 7:09:44 (3s) 31.5mph @ 7:09:52 (60s) 32.9mph @ 7:10:53 (120s)	17897 / 31.6mph	
2022-01-29 02:09:11 AM EST  2022-01-29 02:07:54 AM EST to 2022-01-29 02:08:54 AM EST (60s)	1006.86mb	4.72V	36.5°F 96%	45.7°F	ENE (73°)	39.2mph at 7:08:20 39.1mph @ 7:08:20 (0.1s) 38.8mph @ 7:08:20 (½-s) 38.5mph @ 7:08:21 (1s) 37.1mph @ 7:07:54 (3s) 36.4mph @ 7:07:55 (60s) 36.0mph @ 7:08:31 (120s)	28.9mph at 7:08:43 29.4mph @ 7:08:43 (½-s) 29.9mph @ 7:08:44 (1s) 31.5mph @ 7:08:45 (3s) 34.5mph @ 7:08:53 (60s) 35.4mph @ 7:07:54 (120s)	2744 / 34.6mph	38.4mph at 7:08:01 38.2mph @ 7:08:01 (0.1s) 37.2mph @ 7:08:21 (½-s) 36.5mph @ 7:08:21 (1s) 36.2mph @ 7:07:54 (3s) 35.6mph @ 7:07:55 (60s) 35.0mph @ 7:08:30 (120s)	22.7mph at 7:08:43 22.7mph @ 7:08:43 (0.1s) 23.6mph @ 7:08:43 (½-s) 25.5mph @ 7:08:43 (1s) 29.4mph @ 7:08:45 (3s) 33.2mph @ 7:08:53 (60s) 34.4mph @ 7:08:53 (120s)	8958 / 33.3mph	39.4mph at 7:08:20 38.4mph @ 7:08:20 (0.1s) 37.8mph @ 7:08:21 (½-s) 36.5mph @ 7:07:54 (3s) 36.0mph @ 7:07:55 (60s) 35.6mph @ 7:08:30 (120s)	26.6mph at 7:08:43 27.8mph @ 7:08:43 (½-s) 28.9mph @ 7:08:44 (1s) 31.0mph @ 7:08:46 (3s) 34.1mph @ 7:08:53 (60s) 34.9mph @ 7:07:54 (120s)	19421 / 34.2mph	
2022-01-29 02:08:11 AM EST  2022-01-29 02:06:54 AM EST to 2022-01-29 02:07:54 AM EST (60s)	1007.10mb	4.71V	36.5°F 96%	45.6°F	ENE (69°)	41.4mph at 7:07:45 41.2mph @ 7:07:45 (0.1s) 40.6mph @ 7:07:45 (½-s) 40.0mph @ 7:07:45 (1s) 39.1mph @ 7:07:47 (3s) 36.4mph @ 7:07:54 (60s) 35.5mph @ 7:06:54 (120s)	29.1mph at 7:07:30 29.9mph @ 7:07:30 (½-s) 30.9mph @ 7:07:30 (1s) 32.9mph @ 7:07:30 (3s) 34.4mph @ 7:06:55 (60s) 35.2mph @ 7:07:43 (120s)	2897 / 36.4mph	42.4mph at 7:07:45 41.8mph @ 7:07:45 (0.1s) 40.5mph @ 7:07:45 (½-s) 39.7mph @ 7:07:45 (1s) 38.2mph @ 7:07:36 (3s) 35.5mph @ 7:07:53 (60s) 34.5mph @ 7:07:53 (120s)	26.0mph at 7:06:54 27.2mph @ 7:07:30 (0.1s) 29.3mph @ 7:07:30 (½-s) 30.7mph @ 7:07:30 (1s) 31.8mph @ 7:07:30 (3s) 33.4mph @ 7:06:55 (60s) 34.2mph @ 7:07:03 (120s)	9565 / 35.5mph	41.1mph at 7:07:44 40.5mph @ 7:07:34 (½-s) 39.8mph @ 7:07:34 (1s) 38.8mph @ 7:07:36 (3s) 35.9mph @ 7:07:53 (60s) 34.9mph @ 7:07:14 (120s)	26.8mph at 7:07:30 28.7mph @ 7:07:30 (½-s) 31.2mph @ 7:07:30 (1s) 32.5mph @ 7:06:55 (3s) 33.8mph @ 7:06:55 (60s) 34.7mph @ 7:07:08 (120s)	20401 / 35.9mph	
2022-01-29 02:07:11 AM EST  2022-01-29 02:05:54 AM EST to 2022-01-29 02:06:54 AM EST (60s)	1007.06mb	4.69V	36.5°F 96%	45.6°F	ENE (70°)	41.3mph at 7:06:44 41.0mph @ 7:06:44 (0.1s) 40.7mph @ 7:06:44 (½-s) 40.1mph @ 7:06:44 (1s) 38.9mph @ 7:06:46 (3s) 36.5mph @ 7:05:54 (60s) 35.6mph @ 7:06:49 (120s)	27.3mph at 7:06:30 27.8mph @ 7:06:30 (½-s) 28.8mph @ 7:06:30 (1s) 30.0mph @ 7:06:30 (3s) 34.4mph @ 7:06:40 (60s) 34.2mph @ 7:05:57 (120s)	2738 / 34.5mph	41.0mph at 7:06:44 40.6mph @ 7:06:44 (0.1s) 40.1mph @ 7:06:44 (½-s) 39.3mph @ 7:06:44 (1s) 38.1mph @ 7:06:46 (3s) 35.3mph @ 7:05:54 (60s) 34.5mph @ 7:06:49 (120s)	22.3mph at 7:06:28 22.5mph @ 7:06:28 (0.1s) 24.8mph @ 7:06:28 (½-s) 26.9mph @ 7:06:28 (1s) 29.1mph @ 7:06:29 (3s) 33.4mph @ 7:06:40 (60s) 32.8mph @ 7:05:54 (120s)	9019 / 33.5mph	41.4mph at 7:06:44 40.6mph @ 7:06:44 (0.1s) 39.5mph @ 7:06:44 (½-s) 38.4mph @ 7:06:44 (1s) 36.0mph @ 7:05:54 (60s) 35.0mph @ 7:06:49 (120s)	22.8mph at 7:06:28 24.6mph @ 7:06:28 (½-s) 27.1mph @ 7:06:28 (1s) 29.0mph @ 7:06:29 (3s) 33.8mph @ 7:06:53 (60s) 33.5mph @ 7:05:54 (120s)	19241 / 33.9mph	

2022-01-29 02:06:11 AM EST  <b>2022-01-29 02:04:54 AM EST to 2022-01-29 02:05:54 AM EST (60s)</b>	1007.24mb	4.71V	36.5°F 96%	45.6°F	<b>ENE (73°)</b>	<b>42.2mph</b> at 7:05:00 42.0mph @ 7:05:00 (0.1s) 41.3mph @ 7:05:00 (1/2-s) 40.6mph @ 7:05:01 (1s) 40.2mph @ 7:05:03 (3s) 36.5mph @ 7:05:53 (60s) 34.3mph @ 7:05:44 (120s)	<b>28.5mph</b> at 7:05:10 29.0mph @ 7:05:10 (1/2-s) 29.9mph @ 7:05:11 (1s) 32.3mph @ 7:05:12 (3s) 31.9mph @ 7:04:54 (60s) 32.5mph @ 7:04:54 (120s)	2908 / 36.5mph	<b>42.9mph</b> at 7:05:00 42.6mph @ 7:05:00 (0.1s) 41.3mph @ 7:05:00 (1/2-s) 40.0mph @ 7:05:00 (1s) 39.0mph @ 7:05:02 (3s) 35.4mph @ 7:05:52 (60s) 33.0mph @ 7:05:48 (120s)	<b>22.3mph</b> at 7:04:54 27.4mph @ 7:05:14 (0.1s) 28.5mph @ 7:05:14 (1/2-s) 30.3mph @ 7:05:11 (1s) 31.4mph @ 7:05:13 (3s) 30.4mph @ 7:04:54 (60s) 31.5mph @ 7:04:54 (120s)	9511 / 35.3mph	<b>41.7mph</b> at 7:05:00 40.4mph @ 7:05:00 (1/2-s) 39.6mph @ 7:05:01 (1s) 39.2mph @ 7:05:03 (3s) 36.0mph @ 7:05:52 (60s) 33.6mph @ 7:05:48 (120s)	<b>23.5mph</b> at 7:05:14 25.8mph @ 7:05:14 (1/2-s) 29.4mph @ 7:05:12 (1s) 30.8mph @ 7:05:12 (3s) 31.0mph @ 7:04:54 (60s) 32.1mph @ 7:04:54 (120s)	20434 / 36.0mph
2022-01-29 02:05:11 AM EST  <b>2022-01-29 02:03:54 AM EST to 2022-01-29 02:04:54 AM EST (60s)</b>	1007.42mb	4.71V	36.6°F 96%	45.6°F	<b>ENE (72°)</b>	<b>37.7mph</b> at 7:04:53 37.6mph @ 7:04:53 (0.1s) 37.3mph @ 7:04:53 (1/2-s) 36.1mph @ 7:04:53 (1s) 36.3mph @ 7:03:54 (3s) 34.3mph @ 7:04:09 (60s) 34.1mph @ 7:04:12 (120s)	<b>23.9mph</b> at 7:04:20 24.5mph @ 7:04:36 (1/2-s) 25.1mph @ 7:04:21 (1s) 25.9mph @ 7:04:23 (3s) 31.8mph @ 7:04:53 (60s) 32.7mph @ 7:04:50 (120s)	2522 / 31.9mph	<b>36.8mph</b> at 7:04:53 36.7mph @ 7:04:53 (0.1s) 36.3mph @ 7:04:53 (1/2-s) 35.9mph @ 7:04:53 (1s) 35.4mph @ 7:03:54 (3s) 33.1mph @ 7:04:09 (60s) 32.8mph @ 7:04:12 (120s)	<b>17.6mph</b> at 7:04:23 18.0mph @ 7:04:23 (0.1s) 19.8mph @ 7:04:24 (1/2-s) 21.4mph @ 7:04:24 (1s) 23.1mph @ 7:04:25 (3s) 30.4mph @ 7:04:53 (60s) 31.4mph @ 7:04:49 (120s)	8186 / 30.5mph	<b>38.3mph</b> at 7:04:53 37.3mph @ 7:04:50 (1/2-s) 36.4mph @ 7:04:53 (1s) 36.1mph @ 7:03:54 (3s) 33.6mph @ 7:04:09 (60s) 33.4mph @ 7:03:55 (120s)	<b>21.0mph</b> at 7:04:23 22.0mph @ 7:04:24 (1/2-s) 23.6mph @ 7:04:24 (1s) 25.5mph @ 7:04:25 (3s) 31.0mph @ 7:04:53 (60s) 31.9mph @ 7:04:49 (120s)	17597 / 31.0mph
2022-01-29 02:04:12 AM EST  <b>2022-01-29 02:02:54 AM EST to 2022-01-29 02:03:54 AM EST (60s)</b>	1007.46mb	4.71V	36.5°F 96%	45.6°F	<b>ENE (73°)</b>	<b>39.8mph</b> at 7:03:45 39.7mph @ 7:03:45 (0.1s) 39.0mph @ 7:03:45 (1/2-s) 38.2mph @ 7:03:45 (1s) 37.4mph @ 7:03:47 (3s) 34.3mph @ 7:03:24 (60s) 34.0mph @ 7:03:53 (120s)	<b>27.5mph</b> at 7:02:56 28.2mph @ 7:02:56 (1/2-s) 28.9mph @ 7:02:57 (1s) 29.4mph @ 7:02:57 (3s) 33.5mph @ 7:03:49 (60s) 33.0mph @ 7:03:08 (120s)	2684 / 33.8mph	<b>39.1mph</b> at 7:03:52 38.9mph @ 7:03:52 (0.1s) 38.1mph @ 7:03:52 (1/2-s) 37.2mph @ 7:03:52 (1s) 36.5mph @ 7:03:53 (3s) 33.0mph @ 7:03:30 (60s) 32.7mph @ 7:03:53 (120s)	<b>22.6mph</b> at 7:02:54 23.9mph @ 7:02:55 (0.1s) 24.9mph @ 7:02:55 (1/2-s) 27.0mph @ 7:02:55 (1s) 28.1mph @ 7:02:57 (3s) 32.2mph @ 7:03:46 (60s) 31.6mph @ 7:03:07 (120s)	8781 / 32.7mph	<b>39.6mph</b> at 7:03:52 38.5mph @ 7:03:52 (1/2-s) 37.7mph @ 7:03:52 (1s) 37.0mph @ 7:03:52 (3s) 33.7mph @ 7:03:31 (60s) 33.4mph @ 7:03:53 (120s)	<b>21.4mph</b> at 7:02:57 23.6mph @ 7:02:57 (1/2-s) 26.5mph @ 7:02:58 (1s) 27.7mph @ 7:02:58 (3s) 32.7mph @ 7:03:47 (60s) 32.0mph @ 7:03:07 (120s)	18804 / 33.1mph
2022-01-29 02:03:11 AM EST  <b>2022-01-29 02:02:09 AM EST to 2022-01-29 02:03:09 AM EST (60s)</b>	1007.54mb	4.71V	36.5°F 96%	45.6°F	<b>ENE (77°)</b>	<b>39.9mph</b> at 7:03:01 39.7mph @ 7:03:01 (0.1s) 39.6mph @ 7:03:02 (1/2-s) 39.1mph @ 7:03:02 (1s) 38.2mph @ 7:03:03 (3s) 34.2mph @ 7:03:07 (60s) 32.9mph @ 7:03:08 (120s)	<b>27.1mph</b> at 7:02:26 27.5mph @ 7:02:26 (0.1s) 28.1mph @ 7:02:26 (1/2-s) 30.6mph @ 7:02:27 (1s) 31.8mph @ 7:02:09 (60s) 32.2mph @ 7:02:39 (120s)	2709 / 34.1mph	<b>38.4mph</b> at 7:02:59 38.2mph @ 7:02:59 (0.1s) 37.8mph @ 7:03:01 (1/2-s) 37.4mph @ 7:02:51 (1s) 36.7mph @ 7:03:01 (3s) 32.9mph @ 7:03:05 (60s) 31.6mph @ 7:03:08 (120s)	<b>19.4mph</b> at 7:02:25 19.6mph @ 7:02:25 (0.1s) 21.4mph @ 7:02:26 (1/2-s) 23.2mph @ 7:02:26 (1s) 28.0mph @ 7:02:28 (3s) 30.4mph @ 7:02:35 (60s) 30.9mph @ 7:02:38 (120s)	8821 / 32.8mph	<b>40.1mph</b> at 7:03:01 39.4mph @ 7:03:01 (1/2-s) 38.9mph @ 7:03:02 (1s) 37.7mph @ 7:03:02 (3s) 33.7mph @ 7:03:07 (60s) 32.1mph @ 7:03:07 (120s)	<b>23.0mph</b> at 7:02:25 24.0mph @ 7:02:26 (1/2-s) 25.2mph @ 7:02:26 (1s) 29.2mph @ 7:02:28 (3s) 30.6mph @ 7:02:09 (60s) 31.5mph @ 7:02:39 (120s)	19058 / 33.6mph
2022-01-29 02:02:11 AM EST  <b>2022-01-29 02:01:09 AM EST to 2022-01-29 02:02:09 AM EST (60s)</b>	1007.54mb	4.70V	36.5°F 96%	45.5°F	<b>ENE (69°)</b>	<b>39.4mph</b> at 7:01:13 39.2mph @ 7:01:13 (0.1s) 38.5mph @ 7:01:13 (1/2-s) 37.6mph @ 7:01:14 (1s) 35.5mph @ 7:01:15 (3s) 32.7mph @ 7:01:09 (60s) 32.9mph @ 7:01:46 (120s)	<b>21.0mph</b> at 7:01:10 21.4mph @ 7:01:10 (0.1s) 22.0mph @ 7:01:11 (1/2-s) 23.8mph @ 7:01:11 (1s) 31.5mph @ 7:02:01 (60s) 32.3mph @ 7:02:08 (120s)	2518 / 31.8mph	<b>40.4mph</b> at 7:01:13 39.8mph @ 7:01:13 (0.1s) 37.9mph @ 7:01:13 (1/2-s) 36.4mph @ 7:01:13 (1s) 33.8mph @ 7:01:15 (3s) 31.7mph @ 7:01:09 (60s) 31.8mph @ 7:01:35 (120s)	<b>15.9mph</b> at 7:01:10 14.8mph @ 7:01:09 (0.1s) 14.4mph @ 7:01:09 (1/2-s) 18.6mph @ 7:01:09 (1s) 21.1mph @ 7:01:11 (3s) 30.1mph @ 7:02:01 (60s) 31.1mph @ 7:02:08 (120s)	8181 / 30.4mph	<b>41.2mph</b> at 7:01:13 39.0mph @ 7:01:13 (1/2-s) 37.5mph @ 7:01:13 (1s) 34.8mph @ 7:01:15 (3s) 32.4mph @ 7:01:09 (60s) 32.5mph @ 7:01:32 (120s)	<b>17.3mph</b> at 7:01:10 17.9mph @ 7:01:10 (0.1s) 19.3mph @ 7:01:11 (1/2-s) 23.6mph @ 7:01:12 (1s) 30.5mph @ 7:02:08 (60s) 31.5mph @ 7:02:08 (120s)	17368 / 30.6mph
2022-01-29 02:01:11 AM EST  <b>2022-01-29 02:00:09 AM EST to 2022-01-29 02:01:09 AM EST (60s)</b>	1007.58mb	4.69V	36.4°F 96%	45.5°F	<b>ENE (70°)</b>	<b>37.4mph</b> at 7:00:11 37.2mph @ 7:00:11 (0.1s) 36.7mph @ 7:00:11 (1/2-s) 36.4mph @ 7:00:12 (1s) 35.1mph @ 7:00:12 (3s) 33.7mph @ 7:00:47 (60s) 33.5mph @ 7:00:09 (120s)	<b>23.6mph</b> at 7:01:08 25.5mph @ 7:01:08 (1/2-s) 26.9mph @ 7:00:48 (1s) 28.8mph @ 7:01:04 (3s) 32.5mph @ 7:00:09 (60s) 32.6mph @ 7:01:04 (120s)	2597 / 32.8mph	<b>36.5mph</b> at 7:00:33 36.3mph @ 7:00:33 (0.1s) 35.8mph @ 7:00:51 (1/2-s) 35.1mph @ 7:00:52 (1s) 34.5mph @ 7:00:53 (3s) 32.8mph @ 7:00:47 (60s) 32.5mph @ 7:00:09 (120s)	<b>11.5mph</b> at 7:01:08 11.8mph @ 7:01:08 (0.1s) 15.2mph @ 7:01:08 (1/2-s) 22.3mph @ 7:01:08 (1s) 27.3mph @ 7:01:08 (3s) 31.7mph @ 7:01:08 (60s) 31.6mph @ 7:00:50 (120s)	8529 / 31.7mph	<b>37.2mph</b> at 7:00:33 36.2mph @ 7:00:51 (1/2-s) 35.6mph @ 7:00:52 (1s) 35.2mph @ 7:00:53 (3s) 33.3mph @ 7:00:47 (60s) 32.8mph @ 7:00:10 (120s)	<b>23.0mph</b> at 7:00:48 24.6mph @ 7:00:48 (1/2-s) 26.2mph @ 7:00:48 (1s) 29.2mph @ 7:01:03 (3s) 32.2mph @ 7:00:09 (60s) 32.1mph @ 7:00:50 (120s)	18390 / 32.4mph
2022-01-29 02:00:11 AM EST  <b>2022-01-29 02:00:05 AM EST</b>	1007.83mb	4.70V	36.4°F 96%	45.5°F	<b>ENE (71°)</b>	<b>39.0mph</b> at 7:00:05 38.8mph @ 7:00:05 (0.1s) 37.9mph @ 7:00:05 (1/2-s)	<b>25.8mph</b> at 6:59:19 26.3mph @ 6:59:19 (0.1s) 26.7mph @ 6:59:19 (1/2-s)	2581 / 32.6mph	<b>38.5mph</b> at 7:00:05 38.4mph @ 7:00:05 (0.1s) 37.4mph @ 7:00:05 (1/2-s)	<b>25.2mph</b> at 6:59:19 25.2mph @ 6:59:19 (0.1s) 26.0mph @ 6:59:19 (1/2-s)	8545 / 31.8mph	<b>39.5mph</b> at 7:00:05 38.4mph @ 7:00:05 (0.1s) 37.4mph @ 7:00:50 (1/2-s)	<b>23.2mph</b> at 6:59:19 24.7mph @ 6:59:19 (1/2-s) 24.9mph @ 6:59:19 (1/2-s)	18306 / 32.3mph

<b>2022-01-29</b> <b>01:59:09</b> <b>AM EST</b> <b>to</b> <b>2022-01-29</b> <b>02:00:09</b> <b>AM EST</b> (60s)						<b>37.5mph</b> @ 7:00:05 (1s) <b>36.4mph</b> @ 6:59:51 (3s) <b>34.4mph</b> @ 6:59:09 (60s) <b>33.7mph</b> @ 6:59:09 (120s)	<b>(1s)</b> <b>27.9mph</b> @ 6:59:20 (5s) <b>31.8mph</b> @ 6:59:49 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:59:48 (120s)		<b>36.7mph</b> @ 6:59:50 (1s) <b>35.9mph</b> @ 6:59:51 (3s) <b>33.1mph</b> @ 6:59:09 (60s) <b>32.5mph</b> @ 6:59:09 (120s)	<b>(1/2-s)</b> <b>23.5mph</b> @ 6:59:09 (1s) <b>26.7mph</b> @ 6:59:09 (3s) <b>30.7mph</b> @ 6:59:49 (60s) <b>32.7mph</b> @ 7:00:08 (120s)	<b>(1s)</b> <b>36.4mph</b> @ 6:59:51 (3s) <b>33.2mph</b> @ 6:59:09 (60s) <b>32.7mph</b> @ 7:00:08 (120s)	<b>(1s)</b> <b>27.2mph</b> @ 6:59:09 (3s) <b>34.0mph</b> @ 6:59:48 (60s) <b>32.0mph</b> @ 6:59:48 (120s)			
2022-01-29 01:59:11 AM EST	1007.60mb	4.70V	36.3°F 96%	45.5°F	<b>ENE</b> <b>(68°)</b>	<b>38.9mph</b> at 6:58:48 <b>38.7mph</b> @ 6:58:48 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 6:58:38 (1s) <b>37.8mph</b> @ 6:58:38 (1s) <b>37.1mph</b> @ 6:58:20 (3s) <b>34.5mph</b> @ 6:59:01 (60s) <b>34.0mph</b> @ 6:58:51 (120s)	<b>26.7mph</b> at 6:59:08 <b>27.6mph</b> @ 6:59:08 (1s) <b>28.2mph</b> @ 6:59:08 (1s) <b>29.9mph</b> @ 6:59:09 (3s) <b>33.0mph</b> @ 6:58:17 (60s) <b>33.2mph</b> @ 6:58:09 (120s)	2730 / 34.4mph	<b>38.8mph</b> at 6:58:12 <b>38.7mph</b> @ 6:58:12 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 6:58:12 (1s) <b>37.3mph</b> @ 6:58:12 (1s) <b>36.6mph</b> @ 6:58:20 (3s) <b>33.4mph</b> @ 6:58:59 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:58:50 (120s)	<b>17.1mph</b> at 6:59:08 <b>17.3mph</b> @ 6:59:08 (0.1s) <b>19.0mph</b> @ 6:59:08 (1s) <b>21.7mph</b> @ 6:59:08 (1s) <b>26.6mph</b> @ 6:59:08 (3s) <b>31.9mph</b> @ 6:58:09 (60s) <b>32.0mph</b> @ 6:58:09 (120s)	8922 / 33.2mph	<b>39.2mph</b> at 6:58:38 <b>38.3mph</b> @ 6:58:38 (1s) <b>37.5mph</b> @ 6:58:38 (1s) <b>36.9mph</b> @ 6:58:20 (3s) <b>33.5mph</b> @ 6:58:59 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:58:50 (120s)	<b>21.3mph</b> at 6:59:08 <b>22.9mph</b> @ 6:59:08 (1s) <b>23.0mph</b> @ 6:59:08 (1s) <b>27.1mph</b> @ 6:59:08 (3s) <b>31.9mph</b> @ 6:58:09 (60s) <b>32.1mph</b> @ 6:58:10 (120s)	18856 / 33.2mph	
2022-01-29 01:58:11 AM EST	1007.48mb	4.70V	36.3°F 96%	45.5°F	<b>ENE</b> <b>(66°)</b>	<b>38.9mph</b> at 6:57:13 <b>38.7mph</b> @ 6:57:13 (0.1s) <b>38.3mph</b> @ 6:57:13 (1s) <b>38.2mph</b> @ 6:57:13 (1s) <b>37.3mph</b> @ 6:57:45 (3s) <b>33.9mph</b> @ 6:57:50 (60s) <b>33.7mph</b> @ 6:57:47 (120s)	<b>24.1mph</b> at 6:57:55 <b>24.8mph</b> @ 6:57:55 (1s) <b>25.3mph</b> @ 6:57:55 (1s) <b>26.4mph</b> @ 6:57:57 (1s) <b>33.0mph</b> @ 6:58:07 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:57:08 (120s)	2620 / 33.1mph	<b>38.7mph</b> at 6:57:43 <b>38.5mph</b> @ 6:57:43 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 6:57:43 (1s) <b>37.4mph</b> @ 6:57:43 (1s) <b>36.8mph</b> @ 6:57:43 (3s) <b>32.8mph</b> @ 6:57:49 (60s) <b>32.5mph</b> @ 6:57:47 (120s)	<b>18.0mph</b> at 6:57:24 <b>18.1mph</b> @ 6:57:24 (0.1s) <b>20.6mph</b> @ 6:57:25 (1s) <b>23.6mph</b> @ 6:57:25 (1s) <b>26.3mph</b> @ 6:57:58 (3s) <b>31.8mph</b> @ 6:58:06 (60s) <b>31.8mph</b> @ 6:57:08 (120s)	8580 / 31.9mph	<b>39.8mph</b> at 6:57:43 <b>38.8mph</b> @ 6:57:43 (1s) <b>38.1mph</b> @ 6:57:43 (1s) <b>36.9mph</b> @ 6:57:45 (3s) <b>32.8mph</b> @ 6:57:17 (60s) <b>32.6mph</b> @ 6:57:47 (120s)	<b>20.3mph</b> at 6:57:24 <b>21.3mph</b> @ 6:57:24 (1s) <b>23.7mph</b> @ 6:57:25 (1s) <b>26.1mph</b> @ 6:57:58 (3s) <b>31.9mph</b> @ 6:58:07 (60s) <b>32.0mph</b> @ 6:57:08 (120s)	18117 / 31.9mph	
2022-01-29 01:57:11 AM EST	1007.63mb	4.71V	36.3°F 96%	45.5°F	<b>ENE</b> <b>(63°)</b>	<b>37.0mph</b> at 6:56:53 <b>36.8mph</b> @ 6:56:53 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 6:56:53 (1s) <b>36.2mph</b> @ 6:56:54 (1s) <b>35.5mph</b> @ 6:56:54 (3s) <b>33.5mph</b> @ 6:57:07 (60s) <b>33.7mph</b> @ 6:56:11 (120s)	<b>27.2mph</b> at 6:56:25 <b>28.2mph</b> @ 6:56:26 (1s) <b>28.4mph</b> @ 6:56:26 (1s) <b>30.9mph</b> @ 6:56:27 (3s) <b>32.4mph</b> @ 6:56:08 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:56:45 (120s)	2654 / 33.5mph	<b>36.7mph</b> at 6:56:16 <b>36.5mph</b> @ 6:56:16 (0.1s) <b>36.0mph</b> @ 6:56:53 (1s) <b>35.5mph</b> @ 6:56:56 (1s) <b>34.3mph</b> @ 6:56:57 (3s) <b>32.3mph</b> @ 6:56:43 (60s) <b>32.7mph</b> @ 6:56:10 (120s)	<b>19.3mph</b> at 6:56:26 <b>19.5mph</b> @ 6:56:26 (0.1s) <b>22.7mph</b> @ 6:56:26 (1s) <b>24.4mph</b> @ 6:56:26 (1s) <b>29.0mph</b> @ 6:56:26 (3s) <b>31.3mph</b> @ 6:56:08 (60s) <b>31.8mph</b> @ 6:57:07 (120s)	8673 / 32.3mph	<b>38.1mph</b> at 6:56:27 <b>36.1mph</b> @ 6:56:18 (1s) <b>35.6mph</b> @ 6:56:53 (1s) <b>34.8mph</b> @ 6:56:53 (3s) <b>32.6mph</b> @ 6:56:43 (60s) <b>33.0mph</b> @ 6:56:11 (120s)	<b>21.0mph</b> at 6:56:26 <b>22.0mph</b> @ 6:56:26 (1s) <b>24.6mph</b> @ 6:56:26 (1s) <b>29.4mph</b> @ 6:56:26 (3s) <b>34.6mph</b> @ 6:56:16 (60s) <b>32.0mph</b> @ 6:56:49 (120s)	18353 / 32.4mph	
2022-01-29 01:56:11 AM EST	1007.75mb	4.70V	36.3°F 96%	45.5°F	<b>ENE</b> <b>(68°)</b>	<b>38.1mph</b> at 6:55:48 <b>38.0mph</b> @ 6:55:48 (0.1s) <b>37.6mph</b> @ 6:55:48 (1s) <b>36.9mph</b> @ 6:55:48 (1s) <b>36.1mph</b> @ 6:55:55 (3s) <b>35.0mph</b> @ 6:55:10 (60s) <b>35.7mph</b> @ 6:55:08 (120s)	<b>23.8mph</b> at 6:56:05 <b>24.6mph</b> @ 6:56:05 (1s) <b>25.8mph</b> @ 6:56:05 (1s) <b>28.5mph</b> @ 6:56:05 (3s) <b>32.4mph</b> @ 6:55:45 (60s) <b>33.7mph</b> @ 6:56:07 (120s)	2571 / 32.5mph	<b>37.7mph</b> at 6:55:48 <b>37.5mph</b> @ 6:55:48 (0.1s) <b>36.6mph</b> @ 6:55:48 (1s) <b>35.9mph</b> @ 6:55:54 (1s) <b>35.4mph</b> @ 6:55:56 (3s) <b>34.0mph</b> @ 6:55:10 (60s) <b>34.7mph</b> @ 6:55:10 (120s)	<b>14.6mph</b> at 6:55:42 <b>14.8mph</b> @ 6:55:42 (0.1s) <b>17.3mph</b> @ 6:55:42 (1s) <b>21.7mph</b> @ 6:55:43 (1s) <b>26.4mph</b> @ 6:56:05 (3s) <b>31.3mph</b> @ 6:56:06 (60s) <b>32.6mph</b> @ 6:56:06 (120s)	8435 / 31.4mph	<b>39.1mph</b> at 6:55:48 <b>37.4mph</b> @ 6:55:48 (1s) <b>36.5mph</b> @ 6:55:48 (1s) <b>35.8mph</b> @ 6:55:56 (3s) <b>34.3mph</b> @ 6:55:09 (60s) <b>35.2mph</b> @ 6:55:09 (120s)	<b>18.4mph</b> at 6:55:42 <b>20.0mph</b> @ 6:55:42 (1s) <b>23.2mph</b> @ 6:55:43 (1s) <b>27.9mph</b> @ 6:55:24 (3s) <b>31.5mph</b> @ 6:55:47 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:55:06 (120s)	17992 / 31.7mph	
2022-01-29 01:55:11 AM EST	1007.71mb	4.70V	36.2°F 96%	45.4°F	<b>ENE</b> <b>(70°)</b>	<b>41.3mph</b> at 6:54:18 <b>41.1mph</b> @ 6:54:18 (0.1s) <b>40.7mph</b> @ 6:54:18 (1s) <b>39.6mph</b> @ 6:54:19 (1s) <b>38.6mph</b> @ 6:54:38 (3s) <b>36.5mph</b> @ 6:54:08 (60s) <b>36.4mph</b> @ 6:54:23 (120s)	<b>29.4mph</b> at 6:55:02 <b>29.8mph</b> @ 6:55:02 (1s) <b>30.5mph</b> @ 6:55:02 (1s) <b>31.8mph</b> @ 6:54:10 (3s) <b>34.8mph</b> @ 6:55:03 (60s) <b>35.7mph</b> @ 6:55:07 (120s)	2777 / 35.0mph	<b>40.7mph</b> at 6:54:18 <b>40.5mph</b> @ 6:54:18 (0.1s) <b>40.1mph</b> @ 6:54:18 (1s) <b>39.0mph</b> @ 6:54:19 (1s) <b>37.8mph</b> @ 6:54:20 (3s) <b>35.5mph</b> @ 6:54:15 (60s) <b>35.4mph</b> @ 6:54:23 (120s)	<b>28.1mph</b> at 6:54:08 <b>28.1mph</b> @ 6:54:08 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 6:54:08 (1s) <b>28.8mph</b> @ 6:54:08 (1s) <b>30.7mph</b> @ 6:54:09 (3s) <b>33.8mph</b> @ 6:55:03 (60s) <b>34.7mph</b> @ 6:55:07 (120s)	9146 / 34.0mph	<b>41.9mph</b> at 6:54:18 <b>41.0mph</b> @ 6:54:18 (1s) <b>39.8mph</b> @ 6:54:19 (1s) <b>38.3mph</b> @ 6:54:20 (3s) <b>36.1mph</b> @ 6:54:08 (60s) <b>35.9mph</b> @ 6:54:23 (120s)	<b>26.6mph</b> at 6:54:08 <b>27.2mph</b> @ 6:54:08 (1s) <b>29.0mph</b> @ 6:54:08 (1s) <b>31.2mph</b> @ 6:54:09 (3s) <b>34.1mph</b> @ 6:55:05 (60s) <b>35.2mph</b> @ 6:55:07 (120s)	19442 / 34.2mph	
2022-01-29 01:54:11 AM EST	1007.58mb	4.70V	36.2°F 96%	45.4°F	<b>ENE</b> <b>(72°)</b>	<b>41.1mph</b> at 6:53:28 <b>41.0mph</b> @ 6:53:28 (0.1s) <b>40.3mph</b> @ 6:53:52 (1s) <b>40.2mph</b> @ 6:53:52 (1s) <b>40.0mph</b> @ 6:53:54 (3s) <b>36.7mph</b> @ 6:54:01 (120s)	<b>29.7mph</b> at 6:53:11 <b>30.5mph</b> @ 6:53:11 (1s) <b>30.8mph</b> @ 6:53:11 (1s) <b>32.8mph</b> @ 6:53:12 (1s) <b>35.9mph</b> @ 6:53:08 (60s) <b>34.4mph</b> @ 6:53:08 (120s)	2909 / 36.5mph	<b>40.4mph</b> at 6:53:33 <b>40.3mph</b> @ 6:53:34 (0.1s) <b>39.6mph</b> @ 6:53:27 (1s) <b>39.4mph</b> @ 6:53:54 (1s) <b>39.0mph</b> @ 6:53:54 (3s) <b>35.7mph</b> @ 6:53:54 (120s)	<b>21.8mph</b> at 6:53:08 <b>26.8mph</b> @ 6:54:07 (1s) <b>27.8mph</b> @ 6:54:07 (1s) <b>29.1mph</b> @ 6:54:07 (1s) <b>31.2mph</b> @ 6:53:12 (3s) <b>34.9mph</b> @ 6:53:09 (120s)	9531 / 35.4mph	<b>41.8mph</b> at 6:53:18 <b>40.5mph</b> @ 6:53:27 (1s) <b>40.0mph</b> @ 6:53:52 (1s) <b>39.6mph</b> @ 6:53:54 (3s) <b>36.4mph</b> @ 6:54:01 (60s) <b>35.7mph</b> @ 6:54:07 (120s)	<b>26.2mph</b> at 6:53:41 <b>27.5mph</b> @ 6:54:07 (1s) <b>29.5mph</b> @ 6:54:07 (1s) <b>31.7mph</b> @ 6:54:07 (3s) <b>35.2mph</b> @ 6:53:08 (60s) <b>33.7mph</b> @ 6:53:08 (120s)	20529 / 36.1mph	

(60s)						(60s) 36.2mph @ 6:54:07 (120s)	(120s)		(60s) 35.2mph @ 6:54:06 (120s)	(60s) 33.3mph @ 6:53:08 (120s)		(120s)	(120s)	
2022-01-29 01:53:11 AM EST						<b>43.6mph</b> at 6:52:29	<b>26.7mph</b> at 6:52:12		<b>41.8mph</b> at 6:52:29	<b>22.6mph</b> at 6:52:12		<b>43.1mph</b> at 6:52:29	<b>22.2mph</b> at 6:52:38	
<b>2022-01-29 01:52:08 AM EST to 2022-01-29 01:53:08 AM EST (60s)</b>	1007.45mb	4.71V	36.3°F 96%	45.4°F	<b>ENE (69°)</b>	<b>43.2mph</b> @ 6:52:29 (0.1s) <b>42.2mph</b> @ 6:52:29 (1/2-s) <b>41.7mph</b> @ 6:52:30 (1s) <b>41.0mph</b> @ 6:52:30 (3s) <b>35.9mph</b> @ 6:53:07 (60s) <b>34.4mph</b> @ 6:53:07 (120s)	<b>27.5mph</b> @ 6:52:12 (1/2-s) <b>27.8mph</b> @ 6:52:12 (1s) <b>29.1mph</b> @ 6:52:13 (3s) <b>32.8mph</b> @ 6:52:14 (60s) <b>32.4mph</b> @ 6:52:14 (120s)	2860 / 35.9mph	<b>41.3mph</b> @ 6:52:29 (1/2-s) <b>40.8mph</b> @ 6:52:30 (1s) <b>40.1mph</b> @ 6:52:31 (3s) <b>34.9mph</b> @ 6:53:07 (60s) <b>33.3mph</b> @ 6:53:07 (120s)	<b>25.0mph</b> @ 6:52:13 (1/2-s) <b>26.2mph</b> @ 6:52:13 (1s) <b>27.7mph</b> @ 6:52:13 (3s) <b>31.6mph</b> @ 6:52:14 (60s) <b>31.2mph</b> @ 6:52:14 (120s)	9401 / 34.9mph	<b>42.3mph</b> @ 6:52:29 (1/2-s) <b>41.8mph</b> @ 6:52:30 (1s) <b>41.0mph</b> @ 6:52:31 (3s) <b>35.2mph</b> @ 6:53:07 (60s) <b>31.7mph</b> @ 6:53:07 (120s)	<b>24.8mph</b> @ 6:52:38 (1/2-s) <b>25.9mph</b> @ 6:52:13 (1s) <b>28.1mph</b> @ 6:52:14 (3s) <b>32.2mph</b> @ 6:52:08 (60s) <b>31.8mph</b> @ 6:52:14 (120s)	20001 / 35.2mph
2022-01-29 01:52:11 AM EST						<b>40.3mph</b> at 6:51:20	<b>22.0mph</b> at 6:51:58		<b>39.5mph</b> at 6:51:20	<b>11.5mph</b> at 6:51:51		<b>40.7mph</b> at 6:51:20	<b>18.2mph</b> at 6:51:51	
<b>2022-01-29 01:51:08 AM EST to 2022-01-29 01:52:08 AM EST (60s)</b>	1007.74mb	4.71V	36.3°F 96%	45.4°F	<b>ENE (68°)</b>	<b>40.2mph</b> @ 6:51:20 (0.1s) <b>39.4mph</b> @ 6:51:20 (1/2-s) <b>38.5mph</b> @ 6:51:22 (1s) <b>38.0mph</b> @ 6:51:22 (3s) <b>33.0mph</b> @ 6:51:45 (60s) <b>33.5mph</b> @ 6:51:08 (120s)	<b>23.1mph</b> @ 6:51:58 (1/2-s) <b>24.0mph</b> @ 6:51:59 (1s) <b>26.0mph</b> @ 6:51:59 (3s) <b>31.8mph</b> @ 6:51:17 (60s) <b>32.6mph</b> @ 6:52:07 (120s)	2603 / 32.9mph	<b>38.5mph</b> @ 6:51:20 (1/2-s) <b>38.0mph</b> @ 6:51:22 (1s) <b>37.2mph</b> @ 6:51:22 (3s) <b>31.8mph</b> @ 6:51:45 (60s) <b>32.3mph</b> @ 6:51:08 (120s)	<b>11.6mph</b> @ 6:51:51 (0.1s) <b>14.7mph</b> @ 6:51:52 (1/2-s) <b>18.6mph</b> @ 6:51:52 (1s) <b>24.2mph</b> @ 6:51:52 (3s) <b>30.4mph</b> @ 6:51:19 (60s) <b>31.4mph</b> @ 6:52:07 (120s)	8529 / 31.7mph	<b>39.8mph</b> @ 6:51:20 (1/2-s) <b>38.1mph</b> @ 6:51:22 (3s) <b>32.7mph</b> @ 6:51:45 (60s) <b>33.0mph</b> @ 6:51:08 (120s)	<b>22.6mph</b> @ 6:51:55 (1/2-s) <b>25.3mph</b> @ 6:51:57 (3s) <b>31.3mph</b> @ 6:51:19 (60s) <b>32.1mph</b> @ 6:52:07 (120s)	18257 / 32.2mph
2022-01-29 01:51:11 AM EST						<b>39.1mph</b> at 6:50:13	<b>22.4mph</b> at 6:51:01		<b>37.9mph</b> at 6:50:13	<b>16.5mph</b> at 6:51:01		<b>39.7mph</b> at 6:50:24	<b>21.2mph</b> at 6:50:22	
<b>2022-01-29 01:50:08 AM EST to 2022-01-29 01:51:08 AM EST (60s)</b>	1007.74mb	4.72V	36.3°F 96%	45.4°F	<b>ENE (69°)</b>	<b>39.0mph</b> @ 6:50:13 (0.1s) <b>38.0mph</b> @ 6:50:14 (1/2-s) <b>37.5mph</b> @ 6:50:14 (1s) <b>36.9mph</b> @ 6:50:14 (3s) <b>35.0mph</b> @ 6:50:16 (60s) <b>33.9mph</b> @ 6:50:55 (120s)	<b>22.8mph</b> @ 6:51:01 (1/2-s) <b>23.4mph</b> @ 6:51:01 (1s) <b>24.5mph</b> @ 6:51:03 (3s) <b>32.4mph</b> @ 6:51:07 (60s) <b>33.4mph</b> @ 6:50:28 (120s)	2571 / 32.5mph	<b>37.7mph</b> @ 6:50:13 (0.1s) <b>36.8mph</b> @ 6:50:13 (1/2-s) <b>36.6mph</b> @ 6:50:13 (1s) <b>36.3mph</b> @ 6:50:14 (3s) <b>34.0mph</b> @ 6:50:16 (60s) <b>32.8mph</b> @ 6:50:55 (120s)	<b>16.6mph</b> @ 6:51:01 (0.1s) <b>18.2mph</b> @ 6:51:01 (1/2-s) <b>19.2mph</b> @ 6:51:01 (1s) <b>22.5mph</b> @ 6:51:01 (3s) <b>31.1mph</b> @ 6:51:07 (60s) <b>32.2mph</b> @ 6:50:29 (120s)	8384 / 31.2mph	<b>37.7mph</b> @ 6:50:14 (1/2-s) <b>37.3mph</b> @ 6:50:14 (1s) <b>36.8mph</b> @ 6:50:14 (3s) <b>34.4mph</b> @ 6:50:16 (60s) <b>33.3mph</b> @ 6:50:55 (120s)	<b>22.6mph</b> @ 6:50:22 (1/2-s) <b>23.4mph</b> @ 6:51:02 (1s) <b>25.8mph</b> @ 6:51:03 (3s) <b>32.0mph</b> @ 6:51:07 (60s) <b>32.7mph</b> @ 6:50:37 (120s)	18165 / 32.0mph
2022-01-29 01:50:11 AM EST						<b>40.2mph</b> at 6:49:34	<b>28.6mph</b> at 6:49:09		<b>40.8mph</b> at 6:49:21	<b>22.9mph</b> at 6:49:08		<b>42.5mph</b> at 6:49:21	<b>25.0mph</b> at 6:50:02	
<b>2022-01-29 01:49:08 AM EST to 2022-01-29 01:50:08 AM EST (60s)</b>	1007.70mb	4.72V	36.3°F 96%	45.4°F	<b>ENE (70°)</b>	<b>40.0mph</b> @ 6:49:34 (0.1s) <b>39.3mph</b> @ 6:49:22 (1/2-s) <b>38.7mph</b> @ 6:49:25 (1s) <b>38.2mph</b> @ 6:49:36 (3s) <b>34.6mph</b> @ 6:50:07 (60s) <b>34.0mph</b> @ 6:49:51 (120s)	<b>29.1mph</b> @ 6:49:10 (1/2-s) <b>29.5mph</b> @ 6:49:10 (1s) <b>30.1mph</b> @ 6:49:12 (3s) <b>32.2mph</b> @ 6:49:20 (60s) <b>32.8mph</b> @ 6:49:15 (120s)	2745 / 34.6mph	<b>39.0mph</b> @ 6:49:21 (1/2-s) <b>37.9mph</b> @ 6:49:21 (1s) <b>37.1mph</b> @ 6:49:23 (3s) <b>33.5mph</b> @ 6:50:07 (60s) <b>32.8mph</b> @ 6:49:52 (120s)	<b>26.3mph</b> @ 6:49:10 (1/2-s) <b>28.0mph</b> @ 6:49:10 (1s) <b>29.4mph</b> @ 6:49:12 (3s) <b>31.0mph</b> @ 6:49:13 (60s) <b>31.5mph</b> @ 6:49:14 (120s)	9019 / 33.5mph	<b>42.4mph</b> @ 6:49:21 (0.1s) <b>40.2mph</b> @ 6:49:21 (1/2-s) <b>39.1mph</b> @ 6:49:21 (1s) <b>37.9mph</b> @ 6:49:23 (3s) <b>34.0mph</b> @ 6:50:07 (60s) <b>33.4mph</b> @ 6:49:54 (120s)	<b>25.6mph</b> @ 6:50:02 (1/2-s) <b>27.7mph</b> @ 6:50:02 (1s) <b>30.1mph</b> @ 6:49:58 (3s) <b>31.6mph</b> @ 6:49:12 (60s) <b>31.9mph</b> @ 6:49:14 (120s)	19299 / 34.0mph
2022-01-29 01:49:11 AM EST						<b>38.4mph</b> at 6:48:09	<b>19.3mph</b> at 6:48:49		<b>38.6mph</b> at 6:48:09	<b>11.8mph</b> at 6:48:49		<b>40.2mph</b> at 6:48:09	<b>12.9mph</b> at 6:48:49	
<b>2022-01-29 01:48:08 AM EST to 2022-01-29 01:49:08 AM EST (60s)</b>	1007.63mb	4.68V	36.3°F 96%	45.4°F	<b>ENE (70°)</b>	<b>38.3mph</b> @ 6:48:09 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 6:48:09 (1/2-s) <b>37.1mph</b> @ 6:48:09 (1s) <b>36.6mph</b> @ 6:48:25 (3s) <b>35.0mph</b> @ 6:48:32 (60s) <b>33.0mph</b> @ 6:49:06 (120s)	<b>20.6mph</b> @ 6:48:49 (1s) <b>25.3mph</b> @ 6:48:50 (3s) <b>32.6mph</b> @ 6:49:07 (60s) <b>31.2mph</b> @ 6:48:08 (120s)	2588 / 32.7mph	<b>38.5mph</b> @ 6:48:09 (0.1s) <b>37.9mph</b> @ 6:48:09 (1/2-s) <b>36.6mph</b> @ 6:48:10 (1s) <b>36.0mph</b> @ 6:48:25 (3s) <b>33.9mph</b> @ 6:48:29 (60s) <b>31.6mph</b> @ 6:49:07 (120s)	<b>11.8mph</b> @ 6:48:49 (0.1s) <b>12.7mph</b> @ 6:48:49 (1/2-s) <b>14.3mph</b> @ 6:48:49 (1s) <b>22.2mph</b> @ 6:48:50 (3s) <b>31.3mph</b> @ 6:49:07 (60s) <b>29.7mph</b> @ 6:48:08 (120s)	8431 / 31.4mph	<b>39.4mph</b> @ 6:48:09 (0.1s) <b>37.8mph</b> @ 6:48:10 (1/2-s) <b>36.6mph</b> @ 6:48:25 (3s) <b>34.2mph</b> @ 6:48:32 (60s) <b>31.9mph</b> @ 6:49:07 (120s)	<b>13.3mph</b> @ 6:48:49 (1/2-s) <b>15.1mph</b> @ 6:48:49 (1s) <b>22.0mph</b> @ 6:48:51 (3s) <b>31.9mph</b> @ 6:49:07 (60s) <b>30.0mph</b> @ 6:48:08 (120s)	18099 / 31.9mph
2022-01-29 01:48:11 AM EST						<b>38.7mph</b> at 6:47:34	<b>16.0mph</b> at 6:47:19		<b>38.8mph</b> at 6:47:33	<b>7.0mph</b> at 6:47:19		<b>41.0mph</b> at 6:48:00	<b>13.8mph</b> at 6:47:19	
<b>2022-01-29 01:47:08 AM EST to 2022-01-29 01:48:08 AM EST (60s)</b>	1007.61mb	4.70V	36.3°F 96%	45.3°F	<b>ENE (63°)</b>	<b>38.5mph</b> @ 6:47:35 (0.1s) <b>38.2mph</b> @ 6:48:00 (1/2-s) <b>37.9mph</b> @ 6:48:01 (1s) <b>37.3mph</b> @ 6:48:03 (3s) <b>33.2mph</b> @ 6:48:07 (60s) <b>31.2mph</b> @ 6:48:07 (120s)	<b>16.6mph</b> @ 6:47:19 (1/2-s) <b>17.5mph</b> @ 6:47:19 (1s) <b>22.6mph</b> @ 6:47:20 (3s) <b>29.0mph</b> @ 6:47:20 (60s) <b>30.0mph</b> @ 6:47:08 (120s)	2635 / 33.2mph	<b>38.1mph</b> @ 6:48:00 (1/2-s) <b>37.4mph</b> @ 6:47:35 (1s) <b>36.8mph</b> @ 6:48:02 (3s) <b>31.8mph</b> @ 6:48:07 (60s) <b>29.7mph</b> @ 6:48:07 (120s)	<b>7.0mph</b> @ 6:47:19 (0.1s) <b>7.6mph</b> @ 6:47:19 (1/2-s) <b>8.5mph</b> @ 6:47:19 (1s) <b>16.3mph</b> @ 6:47:20 (3s) <b>27.4mph</b> @ 6:47:20 (60s) <b>28.8mph</b> @ 6:47:20 (120s)	8556 / 31.8mph	<b>40.1mph</b> @ 6:48:00 (1/2-s) <b>38.7mph</b> @ 6:48:00 (1s) <b>37.5mph</b> @ 6:48:02 (3s) <b>32.0mph</b> @ 6:48:07 (60s) <b>30.0mph</b> @ 6:48:07 (120s)	<b>14.2mph</b> @ 6:47:19 (1/2-s) <b>15.6mph</b> @ 6:47:19 (1s) <b>17.7mph</b> @ 6:47:20 (3s) <b>27.7mph</b> @ 6:47:21 (60s) <b>29.2mph</b> @ 6:47:08 (120s)	18128 / 32.0mph



2022-01-29 01:47:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:46:08 AM EST to 2022-01-29 01:47:08 AM EST (60s)</b>	1007.99mb	4.71V	36.3°F 96%	45.3°F	<b>ENE (69°)</b>	<b>35.4mph</b> at 6:47:07 <b>35.3mph</b> @ 6:47:07 (0.1s) <b>35.1mph</b> @ 6:47:07 (½-s) <b>34.8mph</b> @ 6:47:07 (1s) <b>33.6mph</b> @ 6:47:07 (3s) <b>31.3mph</b> @ 6:46:21 (60s) <b>31.5mph</b> @ 6:46:08 (120s)	<b>19.6mph</b> at 6:46:25 <b>20.0mph</b> @ 6:46:25 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 6:46:25 (1s) <b>22.7mph</b> @ 6:46:26 (3s) <b>29.1mph</b> @ 6:47:06 (60s) <b>29.8mph</b> @ 6:47:03 (120s)	2300 / 29.2mph	<b>33.6mph</b> at 6:46:39 <b>33.5mph</b> @ 6:46:39 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 6:47:07 (½-s) <b>32.7mph</b> @ 6:47:07 (1s) <b>30.2mph</b> @ 6:46:21 (60s) <b>30.6mph</b> @ 6:46:08 (120s)	<b>5.5mph</b> at 6:47:03 <b>7.6mph</b> @ 6:47:03 (0.1s) <b>8.5mph</b> @ 6:47:03 (½-s) <b>12.6mph</b> @ 6:47:03 (1s) <b>21.9mph</b> @ 6:47:03 (3s) <b>27.6mph</b> @ 6:47:07 (60s) <b>28.7mph</b> @ 6:47:04 (120s)	7434 / 27.7mph	<b>35.2mph</b> at 6:46:39 <b>33.7mph</b> @ 6:46:40 (½-s) <b>33.3mph</b> @ 6:47:08 (1s) <b>32.1mph</b> @ 6:46:08 (60s) <b>30.7mph</b> @ 6:46:21 (60s) <b>30.9mph</b> @ 6:46:08 (120s)	<b>11.5mph</b> at 6:47:03 <b>11.7mph</b> @ 6:47:03 (½-s) <b>13.5mph</b> @ 6:47:03 (1s) <b>20.7mph</b> @ 6:47:03 (3s) <b>28.0mph</b> @ 6:47:07 (60s) <b>29.1mph</b> @ 6:47:04 (120s)	15887 / 28.1mph
2022-01-29 01:46:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:45:08 AM EST to 2022-01-29 01:46:08 AM EST (60s)</b>	1007.96mb	4.70V	36.2°F 96%	45.3°F	<b>ENE (71°)</b>	<b>36.4mph</b> at 6:45:54 <b>36.3mph</b> @ 6:45:54 (0.1s) <b>35.8mph</b> @ 6:45:54 (½-s) <b>35.7mph</b> @ 6:45:54 (1s) <b>34.8mph</b> @ 6:45:55 (3s) <b>32.1mph</b> @ 6:45:08 (60s) <b>32.3mph</b> @ 6:45:08 (120s)	<b>23.2mph</b> at 6:45:20 <b>24.1mph</b> @ 6:45:20 (½-s) <b>24.8mph</b> @ 6:45:21 (1s) <b>26.2mph</b> @ 6:45:21 (3s) <b>30.1mph</b> @ 6:45:50 (60s) <b>31.4mph</b> @ 6:45:46 (120s)	2437 / 30.9mph	<b>37.0mph</b> at 6:45:51 <b>36.7mph</b> @ 6:45:54 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 6:45:54 (½-s) <b>34.9mph</b> @ 6:45:54 (1s) <b>34.1mph</b> @ 6:45:55 (3s) <b>31.1mph</b> @ 6:45:08 (60s) <b>31.3mph</b> @ 6:45:08 (120s)	<b>21.0mph</b> at 6:45:20 <b>21.3mph</b> @ 6:45:21 (½-s) <b>23.4mph</b> @ 6:45:21 (1s) <b>24.2mph</b> @ 6:45:21 (3s) <b>25.8mph</b> @ 6:45:23 (3s) <b>29.2mph</b> @ 6:45:47 (60s) <b>30.4mph</b> @ 6:45:46 (120s)	8066 / 30.0mph	<b>39.2mph</b> at 6:45:50 <b>36.2mph</b> @ 6:45:54 (½-s) <b>35.3mph</b> @ 6:45:51 (1s) <b>34.4mph</b> @ 6:46:02 (3s) <b>31.4mph</b> @ 6:45:08 (60s) <b>31.7mph</b> @ 6:45:08 (120s)	<b>18.1mph</b> at 6:45:42 <b>19.3mph</b> @ 6:45:42 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 6:45:43 (1s) <b>25.2mph</b> @ 6:45:23 (3s) <b>29.6mph</b> @ 6:45:47 (60s) <b>30.7mph</b> @ 6:45:46 (120s)	17184 / 30.3mph
2022-01-29 01:45:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:44:08 AM EST to 2022-01-29 01:45:08 AM EST (60s)</b>	1008.07mb	4.71V	36.1°F 96%	45.3°F	<b>ENE (71°)</b>	<b>38.5mph</b> at 6:44:13 <b>38.4mph</b> @ 6:44:13 (0.1s) <b>37.3mph</b> @ 6:44:13 (½-s) <b>36.1mph</b> @ 6:44:14 (1s) <b>35.0mph</b> @ 6:44:16 (3s) <b>33.0mph</b> @ 6:44:26 (60s) <b>33.3mph</b> @ 6:44:14 (120s)	<b>25.9mph</b> at 6:45:07 <b>26.2mph</b> @ 6:45:07 (½-s) <b>26.7mph</b> @ 6:45:07 (1s) <b>26.2mph</b> @ 6:45:07 (3s) <b>32.1mph</b> @ 6:45:07 (60s) <b>32.3mph</b> @ 6:45:07 (120s)	2546 / 32.2mph	<b>37.4mph</b> at 6:44:13 <b>37.2mph</b> @ 6:44:13 (0.1s) <b>36.1mph</b> @ 6:44:13 (½-s) <b>35.2mph</b> @ 6:44:13 (1s) <b>33.6mph</b> @ 6:44:15 (3s) <b>32.0mph</b> @ 6:44:20 (60s) <b>32.2mph</b> @ 6:44:13 (120s)	<b>20.7mph</b> at 6:44:35 <b>20.9mph</b> @ 6:44:35 (0.1s) <b>21.7mph</b> @ 6:44:36 (½-s) <b>23.5mph</b> @ 6:44:36 (1s) <b>27.6mph</b> @ 6:45:07 (3s) <b>31.1mph</b> @ 6:45:07 (60s) <b>31.3mph</b> @ 6:45:07 (120s)	8368 / 31.1mph	<b>38.3mph</b> at 6:44:13 <b>36.9mph</b> @ 6:44:13 (½-s) <b>36.1mph</b> @ 6:44:09 (1s) <b>34.3mph</b> @ 6:44:17 (3s) <b>32.5mph</b> @ 6:44:20 (60s) <b>32.8mph</b> @ 6:44:10 (120s)	<b>20.4mph</b> at 6:44:35 <b>20.9mph</b> @ 6:44:36 (½-s) <b>22.7mph</b> @ 6:44:36 (1s) <b>27.6mph</b> @ 6:44:38 (3s) <b>31.4mph</b> @ 6:45:07 (60s) <b>31.7mph</b> @ 6:45:07 (120s)	17846 / 31.5mph
2022-01-29 01:44:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:43:08 AM EST to 2022-01-29 01:44:08 AM EST (60s)</b>	1008.11mb	4.71V	36.1°F 96%	45.2°F	<b>ENE (72°)</b>	<b>37.9mph</b> at 6:43:40 <b>37.8mph</b> @ 6:43:40 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 6:43:40 (½-s) <b>37.1mph</b> @ 6:43:40 (1s) <b>36.5mph</b> @ 6:44:04 (3s) <b>34.1mph</b> @ 6:43:10 (60s) <b>33.6mph</b> @ 6:43:46 (120s)	<b>27.4mph</b> at 6:43:19 <b>28.5mph</b> @ 6:43:23 (½-s) <b>28.7mph</b> @ 6:43:52 (1s) <b>29.3mph</b> @ 6:43:52 (3s) <b>32.0mph</b> @ 6:44:00 (60s) <b>32.8mph</b> @ 6:43:19 (120s)	2575 / 32.5mph	<b>38.7mph</b> at 6:44:07 <b>38.2mph</b> @ 6:44:07 (0.1s) <b>37.5mph</b> @ 6:44:00 (½-s) <b>36.4mph</b> @ 6:44:01 (1s) <b>35.9mph</b> @ 6:44:04 (3s) <b>33.0mph</b> @ 6:43:09 (60s) <b>32.5mph</b> @ 6:43:45 (120s)	<b>22.9mph</b> at 6:43:36 <b>23.1mph</b> @ 6:43:36 (0.1s) <b>24.2mph</b> @ 6:43:36 (½-s) <b>25.4mph</b> @ 6:43:50 (1s) <b>27.8mph</b> @ 6:43:52 (3s) <b>30.8mph</b> @ 6:43:59 (60s) <b>31.6mph</b> @ 6:43:19 (120s)	8451 / 31.4mph	<b>38.1mph</b> at 6:44:04 <b>37.5mph</b> @ 6:44:00 (½-s) <b>36.8mph</b> @ 6:43:40 (1s) <b>36.3mph</b> @ 6:44:04 (3s) <b>33.5mph</b> @ 6:43:09 (60s) <b>33.1mph</b> @ 6:43:45 (120s)	<b>21.5mph</b> at 6:43:36 <b>22.8mph</b> @ 6:43:36 (½-s) <b>25.5mph</b> @ 6:43:36 (1s) <b>29.1mph</b> @ 6:43:19 (3s) <b>31.4mph</b> @ 6:43:59 (60s) <b>32.1mph</b> @ 6:43:19 (120s)	18148 / 32.0mph
2022-01-29 01:43:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:42:08 AM EST to 2022-01-29 01:43:08 AM EST (60s)</b>	1008.21mb	4.70V	36.1°F 96%	45.3°F	<b>ENE (72°)</b>	<b>40.3mph</b> at 6:42:30 <b>40.2mph</b> @ 6:42:30 (0.1s) <b>39.2mph</b> @ 6:42:22 (½-s) <b>38.7mph</b> @ 6:42:22 (1s) <b>37.6mph</b> @ 6:42:23 (3s) <b>34.9mph</b> @ 6:42:44 (60s) <b>33.3mph</b> @ 6:42:59 (120s)	<b>25.9mph</b> at 6:43:05 <b>27.0mph</b> @ 6:43:05 (½-s) <b>28.6mph</b> @ 6:43:05 (1s) <b>30.5mph</b> @ 6:43:05 (3s) <b>31.8mph</b> @ 6:42:11 (60s) <b>32.9mph</b> @ 6:42:14 (120s)	2705 / 34.1mph	<b>39.9mph</b> at 6:42:21 <b>39.8mph</b> @ 6:42:22 (0.1s) <b>39.1mph</b> @ 6:42:22 (½-s) <b>38.1mph</b> @ 6:42:22 (1s) <b>36.6mph</b> @ 6:42:23 (3s) <b>33.7mph</b> @ 6:42:44 (60s) <b>32.2mph</b> @ 6:43:00 (120s)	<b>17.4mph</b> at 6:43:05 <b>17.7mph</b> @ 6:43:05 (0.1s) <b>20.4mph</b> @ 6:43:05 (½-s) <b>24.7mph</b> @ 6:43:05 (1s) <b>28.4mph</b> @ 6:43:05 (3s) <b>30.6mph</b> @ 6:42:12 (60s) <b>31.8mph</b> @ 6:42:13 (120s)	8859 / 32.9mph	<b>41.0mph</b> at 6:42:22 <b>40.0mph</b> @ 6:42:22 (½-s) <b>39.2mph</b> @ 6:42:22 (1s) <b>37.5mph</b> @ 6:42:23 (3s) <b>34.3mph</b> @ 6:42:44 (60s) <b>32.6mph</b> @ 6:42:59 (120s)	<b>21.7mph</b> at 6:43:05 <b>23.5mph</b> @ 6:43:05 (½-s) <b>26.4mph</b> @ 6:43:05 (1s) <b>27.7mph</b> @ 6:43:05 (3s) <b>31.0mph</b> @ 6:42:10 (60s) <b>32.1mph</b> @ 6:42:13 (120s)	18969 / 33.4mph
2022-01-29 01:42:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:41:08 AM EST to 2022-01-29 01:42:08 AM EST (60s)</b>	1008.24mb	4.69V	36.1°F 96%	45.2°F	<b>ENE (70°)</b>	<b>39.2mph</b> at 6:41:59 <b>39.0mph</b> @ 6:41:59 (0.1s) <b>38.5mph</b> @ 6:41:08 (½-s) <b>38.0mph</b> @ 6:41:09 (1s) <b>37.3mph</b> @ 6:42:01 (3s) <b>34.0mph</b> @ 6:41:08 (60s) <b>33.0mph</b> @ 6:42:07 (120s)	<b>23.5mph</b> at 6:41:34 <b>23.8mph</b> @ 6:41:29 (½-s) <b>24.1mph</b> @ 6:41:34 (1s) <b>25.4mph</b> @ 6:41:30 (3s) <b>31.3mph</b> @ 6:41:44 (60s) <b>32.1mph</b> @ 6:41:08 (120s)	2535 / 32.0mph	<b>39.2mph</b> at 6:41:08 <b>39.1mph</b> @ 6:41:08 (0.1s) <b>38.6mph</b> @ 6:41:08 (½-s) <b>37.6mph</b> @ 6:41:09 (1s) <b>36.0mph</b> @ 6:42:01 (3s) <b>33.0mph</b> @ 6:41:10 (60s) <b>31.9mph</b> @ 6:42:07 (120s)	<b>12.8mph</b> at 6:41:28 <b>13.0mph</b> @ 6:41:29 (0.1s) <b>13.7mph</b> @ 6:41:29 (½-s) <b>15.4mph</b> @ 6:41:29 (1s) <b>21.4mph</b> @ 6:41:30 (3s) <b>30.1mph</b> @ 6:41:44 (60s) <b>31.0mph</b> @ 6:41:43 (120s)	8301 / 30.9mph	<b>40.7mph</b> at 6:41:08 <b>39.5mph</b> @ 6:41:08 (½-s) <b>38.2mph</b> @ 6:42:00 (1s) <b>37.3mph</b> @ 6:42:01 (3s) <b>33.3mph</b> @ 6:41:10 (60s) <b>32.2mph</b> @ 6:42:07 (120s)	<b>15.1mph</b> at 6:41:29 <b>16.0mph</b> @ 6:41:29 (½-s) <b>17.7mph</b> @ 6:41:29 (1s) <b>21.8mph</b> @ 6:41:30 (3s) <b>30.3mph</b> @ 6:41:44 (60s) <b>31.2mph</b> @ 6:41:42 (120s)	17682 / 31.2mph
2022-01-29 01:41:11 AM EST	1007.99mb	4.70V	36.1°F 96%	45.2°F	<b>ENE (71°)</b>	<b>38.3mph</b> at 6:40:09 <b>38.1mph</b> @ 6:40:09 (0.1s) <b>37.9mph</b>	<b>22.2mph</b> at 6:40:58 <b>22.7mph</b> @ 6:40:58 (½-s) <b>23.7mph</b>	2699 / 34.0mph	<b>37.7mph</b> at 6:41:07 <b>37.4mph</b> @ 6:41:07 (0.1s) <b>36.7mph</b>	<b>14.0mph</b> at 6:40:58 <b>14.3mph</b> @ 6:40:58 (½-s) <b>15.8mph</b>	8854 / 32.9mph	<b>38.9mph</b> at 6:40:19 <b>37.8mph</b> @ 6:40:19 (½-s) <b>37.7mph</b>	<b>14.2mph</b> at 6:40:58 <b>15.1mph</b> @ 6:40:58 (½-s) <b>17.5mph</b>	18905 / 33.3mph

2022-01-29 01:40:08 AM EST to 2022-01-29 01:41:08 AM EST (60s)						<sup>@ 6:40:09</sup> <b>37.5mph</b> <sup>@ 6:40:09</sup> (1s) <b>36.5mph</b> <sup>@ 6:40:20</sup> (5s) <b>34.0mph</b> <sup>@ 6:41:08</sup> (60s) <b>32.1mph</b> <sup>@ 6:41:07</sup> (120s)	<sup>@ 6:40:58</sup> <b>27.2mph</b> <sup>@ 6:40:59</sup> (5s) <b>30.2mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (60s) <b>30.0mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (120s)		<sup>@ 6:40:09</sup> <b>36.5mph</b> <sup>@ 6:40:09</sup> (1s) <b>35.6mph</b> <sup>@ 6:40:25</sup> (5s) <b>32.9mph</b> <sup>@ 6:41:07</sup> (60s) <b>31.0mph</b> <sup>@ 6:41:07</sup> (120s)	<sup>@ 6:40:58</sup> <b>18.6mph</b> <sup>@ 6:40:58</sup> (1s) <b>24.5mph</b> <sup>@ 6:40:58</sup> (1s) <b>29.2mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (60s) <b>28.9mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (120s)	<sup>@ 6:40:20</sup> <b>36.5mph</b> <sup>@ 6:40:25</sup> (5s) <b>33.3mph</b> <sup>@ 6:41:07</sup> (60s) <b>31.4mph</b> <sup>@ 6:41:07</sup> (120s)	<sup>@ 6:40:59</sup> <b>25.5mph</b> <sup>@ 6:40:59</sup> (5s) <b>29.5mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (60s) <b>29.2mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (120s)		
2022-01-29 01:40:11 AM EST  2022-01-29 01:39:08 AM EST to 2022-01-29 01:40:08 AM EST (60s)	1008.08mb	4.71V	36.2°F 96%	45.2°F	<b>ENE</b> (73°)	<b>35.7mph</b> at 6:40:06 <b>35.5mph</b> <sup>@ 6:40:06</sup> (0.1s) <b>35.1mph</b> <sup>@ 6:40:06</sup> (1s) <b>34.4mph</b> <sup>@ 6:40:06</sup> (1s) <b>33.7mph</b> <sup>@ 6:40:07</sup> (3s) <b>30.2mph</b> <sup>@ 6:40:07</sup> (60s) <b>30.4mph</b> <sup>@ 6:39:08</sup> (120s)	<b>21.6mph</b> at 6:39:21 <b>22.7mph</b> <sup>@ 6:39:21</sup> (0.1s) <b>23.9mph</b> <sup>@ 6:39:21</sup> (1s) <b>25.4mph</b> <sup>@ 6:39:23</sup> (3s) <b>29.6mph</b> <sup>@ 6:39:11</sup> (60s) <b>29.8mph</b> <sup>@ 6:39:29</sup> (120s)	2385 / 30.2mph	<b>35.1mph</b> at 6:39:27 <b>35.1mph</b> <sup>@ 6:39:27</sup> (0.1s) <b>33.8mph</b> <sup>@ 6:40:06</sup> (1s) <b>33.3mph</b> <sup>@ 6:40:06</sup> (1s) <b>32.6mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (5s) <b>29.2mph</b> <sup>@ 6:40:08</sup> (60s) <b>29.3mph</b> <sup>@ 6:39:08</sup> (120s)	<b>17.4mph</b> at 6:39:08 <b>17.8mph</b> <sup>@ 6:39:51</sup> (0.1s) <b>18.9mph</b> <sup>@ 6:39:52</sup> (1s) <b>20.9mph</b> <sup>@ 6:39:52</sup> (1s) <b>24.3mph</b> <sup>@ 6:39:52</sup> (3s) <b>28.5mph</b> <sup>@ 6:39:10</sup> (60s) <b>28.7mph</b> <sup>@ 6:39:23</sup> (120s)	7843 / 29.2mph	<b>36.5mph</b> at 6:39:27 <b>34.9mph</b> <sup>@ 6:39:27</sup> (0.1s) <b>33.5mph</b> <sup>@ 6:40:06</sup> (1s) <b>32.6mph</b> <sup>@ 6:40:07</sup> (3s) <b>29.8mph</b> <sup>@ 6:39:48</sup> (60s) <b>29.5mph</b> <sup>@ 6:39:08</sup> (120s)	<b>18.2mph</b> at 6:39:51 <b>19.6mph</b> <sup>@ 6:39:22</sup> (1s) <b>21.4mph</b> <sup>@ 6:39:52</sup> (1s) <b>24.1mph</b> <sup>@ 6:39:52</sup> (3s) <b>28.6mph</b> <sup>@ 6:39:10</sup> (60s) <b>28.8mph</b> <sup>@ 6:39:23</sup> (120s)	16709 / 29.5mph
2022-01-29 01:39:11 AM EST  2022-01-29 01:38:08 AM EST to 2022-01-29 01:39:08 AM EST (60s)	1008.26mb	4.70V	36.1°F 96%	45.2°F	<b>ENE</b> (69°)	<b>34.6mph</b> at 6:39:02 <b>34.5mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (0.1s) <b>34.0mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (1s) <b>33.2mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (1s) <b>32.4mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (3s) <b>31.0mph</b> <sup>@ 6:38:08</sup> (60s) <b>32.4mph</b> <sup>@ 6:38:08</sup> (120s)	<b>24.8mph</b> at 6:38:54 <b>25.3mph</b> <sup>@ 6:38:54</sup> (1s) <b>26.0mph</b> <sup>@ 6:38:54</sup> (1s) <b>27.3mph</b> <sup>@ 6:38:20</sup> (3s) <b>29.5mph</b> <sup>@ 6:38:30</sup> (60s) <b>30.4mph</b> <sup>@ 6:39:07</sup> (120s)	2358 / 29.9mph	<b>32.8mph</b> at 6:38:15 <b>32.7mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (0.1s) <b>32.1mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (1s) <b>31.7mph</b> <sup>@ 6:38:10</sup> (5s) <b>30.7mph</b> <sup>@ 6:38:10</sup> (3s) <b>30.0mph</b> <sup>@ 6:38:08</sup> (60s) <b>31.4mph</b> <sup>@ 6:38:08</sup> (120s)	<b>22.4mph</b> at 6:38:08 <b>23.8mph</b> <sup>@ 6:38:24</sup> (0.1s) <b>24.2mph</b> <sup>@ 6:38:24</sup> (1s) <b>25.0mph</b> <sup>@ 6:38:24</sup> (1s) <b>25.9mph</b> <sup>@ 6:38:20</sup> (3s) <b>28.5mph</b> <sup>@ 6:38:30</sup> (60s) <b>29.3mph</b> <sup>@ 6:39:07</sup> (120s)	7711 / 28.7mph	<b>34.2mph</b> at 6:38:11 <b>33.1mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (1s) <b>32.6mph</b> <sup>@ 6:39:02</sup> (1s) <b>31.6mph</b> <sup>@ 6:38:58</sup> (3s) <b>30.1mph</b> <sup>@ 6:38:08</sup> (60s) <b>31.6mph</b> <sup>@ 6:38:08</sup> (120s)	<b>19.9mph</b> at 6:38:36 <b>20.8mph</b> <sup>@ 6:38:20</sup> (1s) <b>21.3mph</b> <sup>@ 6:38:38</sup> (1s) <b>24.7mph</b> <sup>@ 6:38:36</sup> (3s) <b>28.3mph</b> <sup>@ 6:38:30</sup> (60s) <b>29.5mph</b> <sup>@ 6:39:07</sup> (120s)	16346 / 28.9mph
2022-01-29 01:38:11 AM EST  2022-01-29 01:37:07 AM EST to 2022-01-29 01:38:07 AM EST (60s)	1008.14mb	4.70V	36.1°F 96%	45.2°F	<b>ENE</b> (68°)	<b>36.5mph</b> at 6:37:10 <b>36.3mph</b> <sup>@ 6:37:10</sup> (0.1s) <b>36.1mph</b> <sup>@ 6:37:14</sup> (1s) <b>35.8mph</b> <sup>@ 6:37:14</sup> (1s) <b>35.5mph</b> <sup>@ 6:37:13</sup> (3s) <b>33.9mph</b> <sup>@ 6:37:17</sup> (60s) <b>33.7mph</b> <sup>@ 6:37:21</sup> (120s)	<b>22.2mph</b> at 6:37:32 <b>22.8mph</b> <sup>@ 6:37:32</sup> (1s) <b>23.1mph</b> <sup>@ 6:37:32</sup> (1s) <b>25.5mph</b> <sup>@ 6:37:33</sup> (3s) <b>30.9mph</b> <sup>@ 6:38:06</sup> (60s) <b>32.4mph</b> <sup>@ 6:38:06</sup> (120s)	2447 / 31.0mph	<b>35.8mph</b> at 6:37:13 <b>35.7mph</b> <sup>@ 6:37:13</sup> (0.1s) <b>35.3mph</b> <sup>@ 6:37:13</sup> (1s) <b>34.8mph</b> <sup>@ 6:37:13</sup> (1s) <b>34.5mph</b> <sup>@ 6:37:13</sup> (3s) <b>32.8mph</b> <sup>@ 6:37:16</sup> (60s) <b>32.6mph</b> <sup>@ 6:37:19</sup> (120s)	<b>17.5mph</b> at 6:37:38 <b>17.8mph</b> <sup>@ 6:37:38</sup> (0.1s) <b>20.5mph</b> <sup>@ 6:37:38</sup> (1s) <b>23.5mph</b> <sup>@ 6:37:32</sup> (1s) <b>25.0mph</b> <sup>@ 6:37:39</sup> (3s) <b>29.9mph</b> <sup>@ 6:38:06</sup> (60s) <b>31.4mph</b> <sup>@ 6:38:06</sup> (120s)	8059 / 30.0mph	<b>36.6mph</b> at 6:37:11 <b>36.4mph</b> <sup>@ 6:37:11</sup> (1s) <b>36.1mph</b> <sup>@ 6:37:11</sup> (1s) <b>35.4mph</b> <sup>@ 6:37:13</sup> (3s) <b>33.1mph</b> <sup>@ 6:37:18</sup> (60s) <b>33.0mph</b> <sup>@ 6:37:18</sup> (120s)	<b>16.8mph</b> at 6:37:32 <b>17.9mph</b> <sup>@ 6:37:33</sup> (1s) <b>20.6mph</b> <sup>@ 6:37:33</sup> (1s) <b>24.2mph</b> <sup>@ 6:37:35</sup> (3s) <b>30.1mph</b> <sup>@ 6:38:06</sup> (60s) <b>31.6mph</b> <sup>@ 6:38:06</sup> (120s)	17084 / 30.1mph
2022-01-29 01:37:12 AM EST  2022-01-29 01:36:07 AM EST to 2022-01-29 01:37:07 AM EST (60s)	1008.19mb	4.70V	36.1°F 96%	45.1°F	<b>ENE</b> (71°)	<b>40.8mph</b> at 6:36:08 <b>40.5mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (0.1s) <b>39.3mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (1s) <b>38.4mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (1s) <b>36.7mph</b> <sup>@ 6:36:10</sup> (3s) <b>34.3mph</b> <sup>@ 6:36:40</sup> (60s) <b>33.1mph</b> <sup>@ 6:37:06</sup> (120s)	<b>28.9mph</b> at 6:36:41 <b>30.1mph</b> <sup>@ 6:36:42</sup> (1s) <b>30.9mph</b> <sup>@ 6:36:42</sup> (1s) <b>31.9mph</b> <sup>@ 6:36:42</sup> (3s) <b>32.3mph</b> <sup>@ 6:36:07</sup> (60s) <b>31.0mph</b> <sup>@ 6:36:07</sup> (120s)	2689 / 33.9mph	<b>38.9mph</b> at 6:36:52 <b>38.5mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (0.1s) <b>37.8mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (1s) <b>37.1mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (1s) <b>35.4mph</b> <sup>@ 6:36:10</sup> (5s) <b>33.3mph</b> <sup>@ 6:36:39</sup> (60s) <b>32.1mph</b> <sup>@ 6:37:07</sup> (120s)	<b>21.4mph</b> at 6:36:39 <b>21.6mph</b> <sup>@ 6:36:39</sup> (0.1s) <b>24.1mph</b> <sup>@ 6:36:39</sup> (1s) <b>26.8mph</b> <sup>@ 6:36:39</sup> (1s) <b>29.1mph</b> <sup>@ 6:36:41</sup> (3s) <b>31.3mph</b> <sup>@ 6:36:07</sup> (60s) <b>29.8mph</b> <sup>@ 6:36:07</sup> (120s)	8820 / 32.8mph	<b>40.0mph</b> at 6:36:08 <b>39.6mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (0.1s) <b>38.5mph</b> <sup>@ 6:36:08</sup> (1s) <b>36.5mph</b> <sup>@ 6:36:10</sup> (3s) <b>33.7mph</b> <sup>@ 6:36:39</sup> (60s) <b>32.4mph</b> <sup>@ 6:37:06</sup> (120s)	<b>24.1mph</b> at 6:36:27 <b>26.8mph</b> <sup>@ 6:36:28</sup> (1s) <b>29.4mph</b> <sup>@ 6:36:40</sup> (1s) <b>30.0mph</b> <sup>@ 6:36:42</sup> (3s) <b>31.8mph</b> <sup>@ 6:36:07</sup> (60s) <b>30.1mph</b> <sup>@ 6:36:07</sup> (120s)	18752 / 33.0mph
2022-01-29 01:36:11 AM EST  2022-01-29 01:35:07 AM EST to 2022-01-29 01:36:07 AM EST (60s)	1007.92mb	4.72V	36.1°F 96%	45.1°F	<b>ENE</b> (69°)	<b>38.5mph</b> at 6:35:58 <b>38.4mph</b> <sup>@ 6:35:58</sup> (0.1s) <b>37.8mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (1s) <b>37.5mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (1s) <b>36.4mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (3s) <b>32.3mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (60s) <b>31.0mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (120s)	<b>23.2mph</b> at 6:35:07 <b>23.8mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (1s) <b>24.1mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (1s) <b>26.2mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (3s) <b>28.9mph</b> <sup>@ 6:35:39</sup> (60s) <b>29.8mph</b> <sup>@ 6:35:15</sup> (120s)	2557 / 32.3mph	<b>38.3mph</b> at 6:36:03 <b>38.2mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (0.1s) <b>38.0mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (1s) <b>37.4mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (1s) <b>35.4mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (3s) <b>31.3mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (60s) <b>29.8mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (120s)	<b>14.9mph</b> at 6:35:07 <b>15.1mph</b> <sup>@ 6:35:07</sup> (0.1s) <b>17.1mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (1s) <b>19.6mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (1s) <b>23.8mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (3s) <b>27.8mph</b> <sup>@ 6:35:39</sup> (60s) <b>28.6mph</b> <sup>@ 6:35:14</sup> (120s)	8429 / 31.4mph	<b>39.2mph</b> at 6:36:03 <b>38.3mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (1s) <b>37.8mph</b> <sup>@ 6:36:04</sup> (1s) <b>35.8mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (3s) <b>31.8mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (60s) <b>30.1mph</b> <sup>@ 6:36:06</sup> (120s)	<b>20.4mph</b> at 6:35:38 <b>21.2mph</b> <sup>@ 6:35:38</sup> (1s) <b>22.5mph</b> <sup>@ 6:35:38</sup> (1s) <b>25.7mph</b> <sup>@ 6:35:08</sup> (3s) <b>28.2mph</b> <sup>@ 6:35:39</sup> (60s) <b>28.7mph</b> <sup>@ 6:35:15</sup> (120s)	18043 / 31.8mph
2022-01-29 01:35:11 AM EST  2022-01-29 01:34:07 AM EST to 2022-01-29 01:35:07 AM EST (60s)	1008.15mb	4.70V	36.1°F 96%	45.1°F	<b>ENE</b> (67°)	<b>35.5mph</b> at 6:34:34 <b>35.5mph</b> <sup>@ 6:34:34</sup> (0.1s) <b>34.8mph</b> <sup>@ 6:34:34</sup> (1s) <b>34.3mph</b> <sup>@ 6:34:29</sup> (1s) <b>33.8mph</b> <sup>@ 6:34:29</sup> (3s) <b>31.2mph</b> <sup>@ 6:34:29</sup> (120s)	<b>21.4mph</b> at 6:34:56 <b>22.1mph</b> <sup>@ 6:34:57</sup> (0.1s) <b>22.5mph</b> <sup>@ 6:34:57</sup> (1s) <b>23.5mph</b> <sup>@ 6:34:57</sup> (1s) <b>29.5mph</b> <sup>@ 6:34:59</sup> (60s) <b>29.1mph</b> <sup>@ 6:34:59</sup> (120s)	2335 / 29.6mph	<b>35.3mph</b> at 6:34:24 <b>35.3mph</b> <sup>@ 6:34:24</sup> (0.1s) <b>34.8mph</b> <sup>@ 6:34:24</sup> (1s) <b>34.0mph</b> <sup>@ 6:34:22</sup> (1s) <b>33.5mph</b> <sup>@ 6:34:26</sup> (3s) <b>30.0mph</b> <sup>@ 6:34:26</sup> (120s)	<b>12.8mph</b> at 6:34:56 <b>12.9mph</b> <sup>@ 6:34:57</sup> (0.1s) <b>14.2mph</b> <sup>@ 6:34:57</sup> (1s) <b>16.1mph</b> <sup>@ 6:34:57</sup> (1s) <b>20.8mph</b> <sup>@ 6:34:58</sup> (3s) <b>28.2mph</b> <sup>@ 6:34:58</sup> (120s)	7605 / 28.3mph	<b>36.3mph</b> at 6:34:24 <b>35.7mph</b> <sup>@ 6:34:24</sup> (1s) <b>34.8mph</b> <sup>@ 6:34:23</sup> (1s) <b>33.6mph</b> <sup>@ 6:34:26</sup> (3s) <b>29.9mph</b> <sup>@ 6:34:38</sup> (60s) <b>28.8mph</b> <sup>@ 6:34:38</sup> (120s)	<b>16.7mph</b> at 6:34:54 <b>17.5mph</b> <sup>@ 6:34:54</sup> (1s) <b>19.9mph</b> <sup>@ 6:34:54</sup> (1s) <b>22.8mph</b> <sup>@ 6:34:58</sup> (3s) <b>28.4mph</b> <sup>@ 6:34:58</sup> (60s) <b>28.2mph</b> <sup>@ 6:34:58</sup> (120s)	16119 / 28.5mph

<b>AM EST</b> (60s)						<small>@ 6:34:35 (60s)</small> <b>29.9mph</b> <small>@ 6:35:07 (120s)</small>	<small>@ 6:34:15 (120s)</small>	<small>@ 6:34:37 (60s)</small> <b>28.7mph</b> <small>@ 6:35:06 (120s)</small>	<small>@ 6:34:59 (60s)</small> <b>27.9mph</b> <small>@ 6:34:15 (120s)</small>		<small>@ 6:35:06 (120s)</small>	<small>@ 6:34:15 (120s)</small>		
2022-01-29 01:34:11 AM EST	1008.22mb	4.71V	36.1°F 96%	45.1°F	<b>ENE</b> <b>(69°)</b>	<b>36.6mph</b> at 6:33:29 <b>36.4mph</b> <small>@ 6:33:29 (0.1s)</small> <b>36.3mph</b> <small>@ 6:33:30 (1/2-s)</small> <b>35.8mph</b> <small>@ 6:33:30 (1s)</small> <b>34.6mph</b> <small>@ 6:33:31 (3s)</small> <b>30.1mph</b> <small>@ 6:34:06 (60s)</small> <b>29.6mph</b> <small>@ 6:33:46 (120s)</small>	<b>21.0mph</b> at 6:33:07 <b>21.3mph</b> <small>@ 6:33:07 (1/2-s)</small> <b>21.6mph</b> <small>@ 6:33:07 (1s)</small> <b>23.6mph</b> <small>@ 6:33:07 (3s)</small> <b>27.8mph</b> <small>@ 6:33:24 (60s)</small> <b>29.1mph</b> <small>@ 6:33:09 (120s)</small>	2377 / 30.2mph	<b>37.3mph</b> at 6:33:30 <b>37.2mph</b> <small>@ 6:33:30 (0.1s)</small> <b>36.8mph</b> <small>@ 6:33:30 (1/2-s)</small> <b>35.6mph</b> <small>@ 6:33:30 (1s)</small> <b>33.6mph</b> <small>@ 6:33:31 (3s)</small> <b>29.0mph</b> <small>@ 6:34:06 (60s)</small> <b>28.4mph</b> <small>@ 6:33:45 (120s)</small>	<b>12.6mph</b> at 6:33:07 <b>16.0mph</b> <small>@ 6:33:07 (0.1s)</small> <b>18.5mph</b> <small>@ 6:33:18 (1/2-s)</small> <b>19.5mph</b> <small>@ 6:33:07 (1s)</small> <b>22.1mph</b> <small>@ 6:33:07 (3s)</small> <b>26.4mph</b> <small>@ 6:33:24 (60s)</small> <b>27.9mph</b> <small>@ 6:33:08 (120s)</small>	7800 / 29.0mph	<b>37.7mph</b> at 6:33:29 <b>36.7mph</b> <small>@ 6:33:30 (1/2-s)</small> <b>35.0mph</b> <small>@ 6:33:30 (1s)</small> <b>33.6mph</b> <small>@ 6:33:31 (3s)</small> <b>29.2mph</b> <small>@ 6:34:06 (60s)</small> <b>28.8mph</b> <small>@ 6:33:43 (120s)</small>	<b>15.7mph</b> at 6:33:23 <b>17.1mph</b> <small>@ 6:33:23 (1/2-s)</small> <b>17.6mph</b> <small>@ 6:33:23 (1s)</small> <b>21.9mph</b> <small>@ 6:33:24 (3s)</small> <b>27.0mph</b> <small>@ 6:33:25 (60s)</small> <b>28.3mph</b> <small>@ 6:33:07 (120s)</small>	16545 / 29.2mph
2022-01-29 01:33:11 AM EST	1008.17mb	4.70V	36.0°F 96%	45.0°F	<b>ENE</b> <b>(72°)</b>	<b>33.5mph</b> at 6:32:09 <b>33.3mph</b> <small>@ 6:32:09 (0.1s)</small> <b>33.0mph</b> <small>@ 6:32:09 (1/2-s)</small> <b>32.6mph</b> <small>@ 6:32:30 (1s)</small> <b>32.2mph</b> <small>@ 6:32:32 (3s)</small> <b>30.8mph</b> <small>@ 6:32:40 (60s)</small> <b>31.0mph</b> <small>@ 6:32:14 (120s)</small>	<b>20.6mph</b> at 6:32:45 <b>21.0mph</b> <small>@ 6:32:46 (0.1s)</small> <b>21.4mph</b> <small>@ 6:32:46 (1s)</small> <b>23.1mph</b> <small>@ 6:32:48 (3s)</small> <b>28.4mph</b> <small>@ 6:33:06 (60s)</small> <b>29.1mph</b> <small>@ 6:33:06 (120s)</small>	2236 / 28.5mph	<b>32.9mph</b> at 6:32:29 <b>32.8mph</b> <small>@ 6:32:29 (0.1s)</small> <b>32.4mph</b> <small>@ 6:32:29 (1/2-s)</small> <b>32.2mph</b> <small>@ 6:32:30 (1s)</small> <b>31.6mph</b> <small>@ 6:32:31 (3s)</small> <b>29.9mph</b> <small>@ 6:32:32 (60s)</small> <b>29.9mph</b> <small>@ 6:32:10 (120s)</small>	<b>10.8mph</b> at 6:32:45 <b>11.1mph</b> <small>@ 6:32:45 (0.1s)</small> <b>12.7mph</b> <small>@ 6:32:45 (1/2-s)</small> <b>14.8mph</b> <small>@ 6:32:46 (1s)</small> <b>18.8mph</b> <small>@ 6:32:46 (3s)</small> <b>27.1mph</b> <small>@ 6:33:06 (60s)</small> <b>27.9mph</b> <small>@ 6:33:06 (120s)</small>	7283 / 27.1mph	<b>33.6mph</b> at 6:32:39 <b>33.0mph</b> <small>@ 6:32:29 (1/2-s)</small> <b>32.7mph</b> <small>@ 6:32:30 (1s)</small> <b>32.1mph</b> <small>@ 6:32:31 (3s)</small> <b>30.2mph</b> <small>@ 6:32:31 (60s)</small> <b>30.3mph</b> <small>@ 6:32:07 (120s)</small>	<b>16.1mph</b> at 6:32:45 <b>16.9mph</b> <small>@ 6:32:45 (1/2-s)</small> <b>18.9mph</b> <small>@ 6:32:45 (1s)</small> <b>21.4mph</b> <small>@ 6:32:46 (3s)</small> <b>27.6mph</b> <small>@ 6:33:06 (60s)</small> <b>28.3mph</b> <small>@ 6:33:08 (120s)</small>	15645 / 27.6mph
2022-01-29 01:32:11 AM EST	1008.13mb	4.70V	36.0°F 96%	45.0°F	<b>ENE</b> <b>(68°)</b>	<b>35.4mph</b> at 6:31:47 <b>35.3mph</b> <small>@ 6:31:47 (0.1s)</small> <b>34.9mph</b> <small>@ 6:31:47 (1/2-s)</small> <b>34.4mph</b> <small>@ 6:31:47 (1s)</small> <b>34.0mph</b> <small>@ 6:31:49 (3s)</small> <b>32.0mph</b> <small>@ 6:31:07 (60s)</small> <b>32.2mph</b> <small>@ 6:31:07 (120s)</small>	<b>21.7mph</b> at 6:31:28 <b>22.5mph</b> <small>@ 6:31:28 (1/2-s)</small> <b>22.6mph</b> <small>@ 6:31:16 (1s)</small> <b>24.1mph</b> <small>@ 6:31:18 (3s)</small> <b>29.5mph</b> <small>@ 6:31:44 (60s)</small> <b>30.9mph</b> <small>@ 6:32:06 (120s)</small>	2352 / 29.9mph	<b>36.4mph</b> at 6:31:48 <b>36.1mph</b> <small>@ 6:31:48 (0.1s)</small> <b>35.1mph</b> <small>@ 6:31:49 (1/2-s)</small> <b>34.1mph</b> <small>@ 6:31:49 (1s)</small> <b>33.1mph</b> <small>@ 6:31:49 (3s)</small> <b>31.0mph</b> <small>@ 6:31:07 (60s)</small> <b>31.3mph</b> <small>@ 6:31:07 (120s)</small>	<b>15.1mph</b> at 6:31:16 <b>15.4mph</b> <small>@ 6:31:16 (0.1s)</small> <b>17.4mph</b> <small>@ 6:31:16 (1/2-s)</small> <b>19.7mph</b> <small>@ 6:31:17 (1s)</small> <b>21.9mph</b> <small>@ 6:31:28 (3s)</small> <b>28.5mph</b> <small>@ 6:31:43 (60s)</small> <b>29.9mph</b> <small>@ 6:32:06 (120s)</small>	7726 / 28.8mph	<b>36.8mph</b> at 6:31:48 <b>35.5mph</b> <small>@ 6:31:48 (1/2-s)</small> <b>34.4mph</b> <small>@ 6:31:49 (1s)</small> <b>33.1mph</b> <small>@ 6:31:49 (3s)</small> <b>31.5mph</b> <small>@ 6:31:07 (60s)</small> <b>31.5mph</b> <small>@ 6:31:07 (120s)</small>	<b>16.3mph</b> at 6:31:28 <b>17.9mph</b> <small>@ 6:31:17 (1/2-s)</small> <b>19.9mph</b> <small>@ 6:31:17 (1s)</small> <b>23.4mph</b> <small>@ 6:31:19 (3s)</small> <b>28.8mph</b> <small>@ 6:32:03 (60s)</small> <b>30.2mph</b> <small>@ 6:32:06 (120s)</small>	16422 / 29.0mph
2022-01-29 01:31:11 AM EST	1008.20mb	4.70V	35.9°F 96%	45.0°F	<b>ENE</b> <b>(70°)</b>	<b>37.3mph</b> at 6:30:34 <b>37.2mph</b> <small>@ 6:30:34 (0.1s)</small> <b>36.9mph</b> <small>@ 6:30:34 (1/2-s)</small> <b>36.5mph</b> <small>@ 6:30:34 (1s)</small> <b>35.9mph</b> <small>@ 6:30:36 (3s)</small> <b>32.9mph</b> <small>@ 6:30:45 (60s)</small> <b>32.5mph</b> <small>@ 6:30:58 (120s)</small>	<b>26.0mph</b> at 6:31:00 <b>26.7mph</b> <small>@ 6:31:02 (1/2-s)</small> <b>27.0mph</b> <small>@ 6:31:03 (1s)</small> <b>27.8mph</b> <small>@ 6:31:03 (3s)</small> <b>31.9mph</b> <small>@ 6:30:27 (60s)</small> <b>31.8mph</b> <small>@ 6:30:07 (120s)</small>	2536 / 32.1mph	<b>39.0mph</b> at 6:30:34 <b>38.8mph</b> <small>@ 6:30:34 (0.1s)</small> <b>37.9mph</b> <small>@ 6:30:34 (1/2-s)</small> <b>36.7mph</b> <small>@ 6:30:34 (1s)</small> <b>34.9mph</b> <small>@ 6:30:36 (3s)</small> <b>32.0mph</b> <small>@ 6:30:48 (60s)</small> <b>31.5mph</b> <small>@ 6:30:58 (120s)</small>	<b>20.1mph</b> at 6:30:07 <b>22.6mph</b> <small>@ 6:31:04 (0.1s)</small> <b>24.3mph</b> <small>@ 6:31:05 (1/2-s)</small> <b>25.6mph</b> <small>@ 6:31:06 (1s)</small> <b>26.2mph</b> <small>@ 6:31:06 (3s)</small> <b>30.8mph</b> <small>@ 6:30:29 (60s)</small> <b>30.8mph</b> <small>@ 6:30:07 (120s)</small>	8356 / 31.1mph	<b>39.3mph</b> at 6:30:34 <b>38.2mph</b> <small>@ 6:30:34 (1/2-s)</small> <b>36.4mph</b> <small>@ 6:30:34 (1s)</small> <b>35.0mph</b> <small>@ 6:30:36 (3s)</small> <b>32.3mph</b> <small>@ 6:30:48 (60s)</small> <b>31.6mph</b> <small>@ 6:30:59 (120s)</small>	<b>19.6mph</b> at 6:31:04 <b>22.1mph</b> <small>@ 6:31:04 (1/2-s)</small> <b>24.7mph</b> <small>@ 6:31:05 (1s)</small> <b>26.6mph</b> <small>@ 6:31:06 (3s)</small> <b>30.8mph</b> <small>@ 6:30:30 (60s)</small> <b>30.7mph</b> <small>@ 6:30:07 (120s)</small>	17869 / 31.5mph
2022-01-29 01:30:11 AM EST	1008.15mb	4.70V	35.9°F 96%	45.0°F	<b>ENE</b> <b>(66°)</b>	<b>37.6mph</b> at 6:29:48 <b>37.5mph</b> <small>@ 6:29:48 (0.1s)</small> <b>37.0mph</b> <small>@ 6:29:48 (1/2-s)</small> <b>36.5mph</b> <small>@ 6:29:19 (1s)</small> <b>36.0mph</b> <small>@ 6:29:20 (3s)</small> <b>32.4mph</b> <small>@ 6:29:26 (60s)</small> <b>31.8mph</b> <small>@ 6:30:06 (120s)</small>	<b>25.0mph</b> at 6:29:37 <b>25.6mph</b> <small>@ 6:29:56 (1/2-s)</small> <b>26.2mph</b> <small>@ 6:29:38 (1s)</small> <b>27.0mph</b> <small>@ 6:29:40 (3s)</small> <b>31.1mph</b> <small>@ 6:29:07 (60s)</small> <b>30.2mph</b> <small>@ 6:29:07 (120s)</small>	2567 / 32.4mph	<b>37.0mph</b> at 6:30:02 <b>36.9mph</b> <small>@ 6:30:02 (0.1s)</small> <b>36.6mph</b> <small>@ 6:29:18 (1/2-s)</small> <b>36.3mph</b> <small>@ 6:29:19 (1s)</small> <b>35.6mph</b> <small>@ 6:29:20 (3s)</small> <b>31.5mph</b> <small>@ 6:30:06 (60s)</small> <b>30.8mph</b> <small>@ 6:30:06 (120s)</small>	<b>18.5mph</b> at 6:29:37 <b>19.0mph</b> <small>@ 6:29:37 (0.1s)</small> <b>21.2mph</b> <small>@ 6:29:40 (1/2-s)</small> <b>23.1mph</b> <small>@ 6:29:40 (1s)</small> <b>25.0mph</b> <small>@ 6:29:40 (3s)</small> <b>30.0mph</b> <small>@ 6:29:07 (60s)</small> <b>29.1mph</b> <small>@ 6:29:07 (120s)</small>	8468 / 31.5mph	<b>38.3mph</b> at 6:30:02 <b>36.8mph</b> <small>@ 6:30:02 (1/2-s)</small> <b>36.5mph</b> <small>@ 6:29:18 (1s)</small> <b>35.6mph</b> <small>@ 6:29:20 (3s)</small> <b>31.4mph</b> <small>@ 6:30:06 (60s)</small> <b>30.7mph</b> <small>@ 6:30:06 (120s)</small>	<b>18.6mph</b> at 6:29:40 <b>20.8mph</b> <small>@ 6:29:40 (1/2-s)</small> <b>22.4mph</b> <small>@ 6:29:44 (1s)</small> <b>25.6mph</b> <small>@ 6:29:44 (3s)</small> <b>30.0mph</b> <small>@ 6:29:07 (60s)</small> <b>29.2mph</b> <small>@ 6:29:07 (120s)</small>	17820 / 31.4mph
2022-01-29 01:29:11 AM EST	1008.32mb	4.70V	35.9°F 96%	45.0°F	<b>ENE</b> <b>(68°)</b>	<b>35.4mph</b> at 6:28:58 <b>35.3mph</b> <small>@ 6:28:58 (0.1s)</small> <b>35.1mph</b> <small>@ 6:28:58 (1/2-s)</small> <b>34.8mph</b> <small>@ 6:28:59 (1s)</small> <b>34.3mph</b> <small>@ 6:29:00 (3s)</small> <b>31.1mph</b> <small>@ 6:29:06 (60s)</small> <b>30.2mph</b> <small>@ 6:29:06 (120s)</small>	<b>25.2mph</b> at 6:28:22 <b>25.9mph</b> <small>@ 6:28:22 (1/2-s)</small> <b>26.5mph</b> <small>@ 6:28:20 (1s)</small> <b>27.3mph</b> <small>@ 6:28:22 (3s)</small> <b>29.2mph</b> <small>@ 6:28:22 (60s)</small> <b>29.6mph</b> <small>@ 6:28:22 (120s)</small>	2458 / 31.1mph	<b>36.0mph</b> at 6:28:57 <b>35.9mph</b> <small>@ 6:28:57 (0.1s)</small> <b>34.6mph</b> <small>@ 6:29:00 (1/2-s)</small> <b>34.1mph</b> <small>@ 6:29:00 (1s)</small> <b>33.7mph</b> <small>@ 6:29:00 (3s)</small> <b>30.0mph</b> <small>@ 6:29:06 (60s)</small> <b>29.1mph</b> <small>@ 6:29:06 (120s)</small>	<b>20.8mph</b> at 6:28:08 <b>21.0mph</b> <small>@ 6:28:20 (0.1s)</small> <b>21.7mph</b> <small>@ 6:28:20 (1/2-s)</small> <b>23.1mph</b> <small>@ 6:28:20 (1s)</small> <b>25.2mph</b> <small>@ 6:28:22 (3s)</small> <b>28.0mph</b> <small>@ 6:28:22 (60s)</small> <b>28.5mph</b> <small>@ 6:28:22 (120s)</small>	8073 / 30.0mph	<b>37.3mph</b> at 6:28:28 <b>35.5mph</b> <small>@ 6:28:20 (1/2-s)</small> <b>34.8mph</b> <small>@ 6:29:00 (1s)</small> <b>33.0mph</b> <small>@ 6:28:29 (3s)</small> <b>30.1mph</b> <small>@ 6:29:06 (60s)</small> <b>29.2mph</b> <small>@ 6:29:06 (120s)</small>	<b>19.5mph</b> at 6:28:20 <b>20.6mph</b> <small>@ 6:28:20 (1/2-s)</small> <b>22.1mph</b> <small>@ 6:28:20 (1s)</small> <b>24.8mph</b> <small>@ 6:28:22 (3s)</small> <b>28.2mph</b> <small>@ 6:28:22 (60s)</small> <b>28.9mph</b> <small>@ 6:28:21 (120s)</small>	17024 / 30.0mph

<p>2022-01-29 01:28:11 AM EST</p> <p>2022-01-29 01:27:07 AM EST to 2022-01-29 01:28:07 AM EST (60s)</p>	1008.48mb	4.72V	35.9°F 96%	44.9°F	ENE (71°)	<p><b>33.4mph</b> at 6:28:00</p> <p><b>33.2mph</b> @ 6:28:00 (0.1s)</p> <p><b>32.6mph</b> @ 6:28:02 (%s)</p> <p><b>32.5mph</b> @ 6:28:02 (1s)</p> <p><b>32.1mph</b> @ 6:28:04 (5s)</p> <p><b>30.3mph</b> @ 6:27:07 (60s)</p> <p><b>30.3mph</b> @ 6:27:24 (120s)</p>	<p><b>22.4mph</b> at 6:27:42</p> <p><b>22.8mph</b> @ 6:27:42 (%s)</p> <p><b>23.0mph</b> @ 6:27:42 (1s)</p> <p><b>25.3mph</b> @ 6:27:43 (5s)</p> <p><b>28.9mph</b> @ 6:27:55 (60s)</p> <p><b>29.0mph</b> @ 6:27:53 (120s)</p>	2305 / 29.3mph	<p><b>34.5mph</b> at 6:27:12</p> <p><b>33.9mph</b> @ 6:27:12 (0.1s)</p> <p><b>32.6mph</b> @ 6:28:00 (%s)</p> <p><b>31.8mph</b> @ 6:28:00 (1s)</p> <p><b>30.9mph</b> @ 6:27:21 (5s)</p> <p><b>29.4mph</b> @ 6:27:07 (60s)</p> <p><b>29.2mph</b> @ 6:27:24 (120s)</p>	<p><b>17.9mph</b> at 6:27:42</p> <p><b>18.0mph</b> @ 6:27:42 (0.1s)</p> <p><b>18.7mph</b> @ 6:27:42 (%s)</p> <p><b>21.0mph</b> @ 6:27:42 (1s)</p> <p><b>24.6mph</b> @ 6:27:43 (5s)</p> <p><b>27.8mph</b> @ 6:27:54 (60s)</p> <p><b>28.6mph</b> @ 6:27:59 (120s)</p>	7576 / 28.2mph	<p><b>35.4mph</b> at 6:27:12</p> <p><b>33.6mph</b> @ 6:27:12 (%s)</p> <p><b>32.4mph</b> @ 6:27:12 (1s)</p> <p><b>31.0mph</b> @ 6:27:21 (5s)</p> <p><b>29.9mph</b> @ 6:27:12 (60s)</p> <p><b>29.7mph</b> @ 6:27:23 (120s)</p>	<p><b>17.8mph</b> at 6:27:42</p> <p><b>18.6mph</b> @ 6:27:42 (%s)</p> <p><b>19.9mph</b> @ 6:27:42 (1s)</p> <p><b>24.0mph</b> @ 6:27:44 (5s)</p> <p><b>28.2mph</b> @ 6:27:54 (60s)</p> <p><b>29.0mph</b> @ 6:27:58 (120s)</p>	16083 / 28.4mph
<p>2022-01-29 01:27:11 AM EST</p> <p>2022-01-29 01:26:07 AM EST to 2022-01-29 01:27:07 AM EST (60s)</p>	1008.49mb	4.71V	35.8°F 96%	44.9°F	ENE (72°)	<p><b>34.0mph</b> at 6:26:15</p> <p><b>33.9mph</b> @ 6:26:15 (0.1s)</p> <p><b>33.4mph</b> @ 6:26:15 (%s)</p> <p><b>33.1mph</b> @ 6:26:15 (1s)</p> <p><b>32.3mph</b> @ 6:26:17 (3s)</p> <p><b>30.6mph</b> @ 6:26:25 (60s)</p> <p><b>29.9mph</b> @ 6:27:06 (120s)</p>	<p><b>25.9mph</b> at 6:26:10</p> <p><b>26.5mph</b> @ 6:26:11 (%s)</p> <p><b>27.2mph</b> @ 6:26:11 (1s)</p> <p><b>28.5mph</b> @ 6:26:11 (3s)</p> <p><b>29.4mph</b> @ 6:26:08 (5s)</p> <p><b>29.5mph</b> @ 6:26:30 (120s)</p>	2390 / 30.3mph	<p><b>35.5mph</b> at 6:26:35</p> <p><b>35.3mph</b> @ 6:26:35 (0.1s)</p> <p><b>33.3mph</b> @ 6:26:35 (%s)</p> <p><b>32.1mph</b> @ 6:26:15 (1s)</p> <p><b>31.4mph</b> @ 6:26:16 (3s)</p> <p><b>29.5mph</b> @ 6:26:25 (60s)</p> <p><b>28.9mph</b> @ 6:26:54 (120s)</p>	<p><b>22.0mph</b> at 6:26:10</p> <p><b>22.1mph</b> @ 6:26:10 (0.1s)</p> <p><b>23.9mph</b> @ 6:26:11 (%s)</p> <p><b>26.4mph</b> @ 6:26:23 (1s)</p> <p><b>27.4mph</b> @ 6:27:00 (3s)</p> <p><b>28.3mph</b> @ 6:26:08 (60s)</p> <p><b>28.4mph</b> @ 6:26:11 (120s)</p>	7894 / 29.4mph	<p><b>35.0mph</b> at 6:26:35</p> <p><b>34.0mph</b> @ 6:26:35 (%s)</p> <p><b>32.9mph</b> @ 6:26:31 (1s)</p> <p><b>32.0mph</b> @ 6:26:32 (3s)</p> <p><b>29.9mph</b> @ 6:27:03 (60s)</p> <p><b>29.6mph</b> @ 6:26:54 (120s)</p>	<p><b>21.1mph</b> at 6:26:10</p> <p><b>23.0mph</b> @ 6:26:10 (%s)</p> <p><b>24.6mph</b> @ 6:26:11 (1s)</p> <p><b>27.7mph</b> @ 6:26:11 (3s)</p> <p><b>29.1mph</b> @ 6:26:08 (60s)</p> <p><b>29.0mph</b> @ 6:26:29 (120s)</p>	16943 / 29.9mph
<p>2022-01-29 01:26:11 AM EST</p> <p>2022-01-29 01:25:07 AM EST to 2022-01-29 01:26:07 AM EST (60s)</p>	1008.56mb	4.70V	35.9°F 96%	44.9°F	ENE (74°)	<p><b>35.0mph</b> at 6:25:44</p> <p><b>34.8mph</b> @ 6:25:44 (0.1s)</p> <p><b>34.3mph</b> @ 6:25:44 (%s)</p> <p><b>34.0mph</b> @ 6:25:44 (1s)</p> <p><b>32.9mph</b> @ 6:25:28 (3s)</p> <p><b>29.8mph</b> @ 6:25:07 (60s)</p> <p><b>30.8mph</b> @ 6:25:07 (120s)</p>	<p><b>20.4mph</b> at 6:25:17</p> <p><b>20.7mph</b> @ 6:25:18 (%s)</p> <p><b>21.5mph</b> @ 6:25:18 (1s)</p> <p><b>24.0mph</b> @ 6:25:12 (5s)</p> <p><b>28.6mph</b> @ 6:25:25 (60s)</p> <p><b>29.6mph</b> @ 6:26:06 (120s)</p>	2321 / 29.5mph	<p><b>33.6mph</b> at 6:25:54</p> <p><b>33.4mph</b> @ 6:25:54 (0.1s)</p> <p><b>32.8mph</b> @ 6:25:30 (%s)</p> <p><b>32.5mph</b> @ 6:25:30 (1s)</p> <p><b>31.9mph</b> @ 6:25:30 (3s)</p> <p><b>28.8mph</b> @ 6:25:07 (60s)</p> <p><b>29.7mph</b> @ 6:25:07 (120s)</p>	<p><b>12.7mph</b> at 6:26:01</p> <p><b>12.8mph</b> @ 6:26:01 (0.1s)</p> <p><b>14.7mph</b> @ 6:26:02 (%s)</p> <p><b>17.4mph</b> @ 6:26:02 (1s)</p> <p><b>22.6mph</b> @ 6:25:20 (3s)</p> <p><b>27.5mph</b> @ 6:25:25 (60s)</p> <p><b>28.5mph</b> @ 6:26:06 (120s)</p>	7605 / 28.3mph	<p><b>35.1mph</b> at 6:25:43</p> <p><b>34.4mph</b> @ 6:25:44 (%s)</p> <p><b>33.7mph</b> @ 6:25:44 (1s)</p> <p><b>32.8mph</b> @ 6:25:44 (3s)</p> <p><b>29.5mph</b> @ 6:25:44 (60s)</p> <p><b>30.2mph</b> @ 6:25:07 (120s)</p>	<p><b>16.9mph</b> at 6:26:02</p> <p><b>18.0mph</b> @ 6:26:02 (%s)</p> <p><b>18.5mph</b> @ 6:26:02 (1s)</p> <p><b>23.4mph</b> @ 6:26:03 (5s)</p> <p><b>28.4mph</b> @ 6:25:25 (60s)</p> <p><b>29.1mph</b> @ 6:26:06 (120s)</p>	16519 / 29.2mph
<p>2022-01-29 01:25:11 AM EST</p> <p>2022-01-29 01:24:07 AM EST to 2022-01-29 01:25:07 AM EST (60s)</p>	1008.51mb	4.70V	35.7°F 96%	44.9°F	ENE (70°)	<p><b>34.4mph</b> at 6:24:58</p> <p><b>34.3mph</b> @ 6:24:58 (0.1s)</p> <p><b>33.3mph</b> @ 6:24:58 (%s)</p> <p><b>32.5mph</b> @ 6:24:07 (1s)</p> <p><b>32.0mph</b> @ 6:24:08 (3s)</p> <p><b>31.9mph</b> @ 6:24:07 (60s)</p> <p><b>31.9mph</b> @ 6:24:07 (120s)</p>	<p><b>22.5mph</b> at 6:24:39</p> <p><b>22.9mph</b> @ 6:24:39 (%s)</p> <p><b>23.6mph</b> @ 6:24:39 (1s)</p> <p><b>25.5mph</b> @ 6:24:39 (3s)</p> <p><b>29.7mph</b> @ 6:25:06 (60s)</p> <p><b>30.6mph</b> @ 6:25:06 (120s)</p>	2348 / 29.8mph	<p><b>34.8mph</b> at 6:24:56</p> <p><b>34.4mph</b> @ 6:24:56 (0.1s)</p> <p><b>33.1mph</b> @ 6:24:58 (%s)</p> <p><b>32.2mph</b> @ 6:24:58 (1s)</p> <p><b>31.1mph</b> @ 6:24:58 (3s)</p> <p><b>30.6mph</b> @ 6:24:07 (60s)</p> <p><b>30.7mph</b> @ 6:24:07 (120s)</p>	<p><b>18.8mph</b> at 6:24:48</p> <p><b>18.9mph</b> @ 6:24:48 (0.1s)</p> <p><b>20.4mph</b> @ 6:24:48 (%s)</p> <p><b>22.2mph</b> @ 6:24:49 (1s)</p> <p><b>24.7mph</b> @ 6:24:39 (3s)</p> <p><b>28.7mph</b> @ 6:25:06 (60s)</p> <p><b>29.7mph</b> @ 6:25:06 (120s)</p>	7726 / 28.8mph	<p><b>34.6mph</b> at 6:24:56</p> <p><b>34.0mph</b> @ 6:24:58 (%s)</p> <p><b>33.1mph</b> @ 6:24:58 (1s)</p> <p><b>31.9mph</b> @ 6:24:07 (3s)</p> <p><b>31.2mph</b> @ 6:24:07 (60s)</p> <p><b>31.3mph</b> @ 6:24:07 (120s)</p>	<p><b>16.9mph</b> at 6:24:38</p> <p><b>18.1mph</b> @ 6:24:38 (%s)</p> <p><b>20.8mph</b> @ 6:24:39 (1s)</p> <p><b>24.0mph</b> @ 6:24:39 (3s)</p> <p><b>29.1mph</b> @ 6:25:06 (60s)</p> <p><b>30.1mph</b> @ 6:25:06 (120s)</p>	16490 / 29.1mph
<p>2022-01-29 01:24:11 AM EST</p> <p>2022-01-29 01:23:07 AM EST to 2022-01-29 01:24:07 AM EST (60s)</p>	1008.56mb	4.70V	35.6°F 95%	44.9°F	ENE (74°)	<p><b>35.9mph</b> at 6:23:48</p> <p><b>35.8mph</b> @ 6:23:48 (0.1s)</p> <p><b>35.2mph</b> @ 6:23:48 (%s)</p> <p><b>34.2mph</b> @ 6:23:49 (1s)</p> <p><b>33.7mph</b> @ 6:23:44 (3s)</p> <p><b>32.5mph</b> @ 6:23:46 (60s)</p> <p><b>32.9mph</b> @ 6:23:17 (120s)</p>	<p><b>28.1mph</b> at 6:23:31</p> <p><b>28.4mph</b> @ 6:23:46 (%s)</p> <p><b>29.1mph</b> @ 6:23:47 (1s)</p> <p><b>30.2mph</b> @ 6:23:37 (3s)</p> <p><b>31.6mph</b> @ 6:23:17 (60s)</p> <p><b>31.9mph</b> @ 6:24:07 (120s)</p>	2521 / 31.9mph	<p><b>36.8mph</b> at 6:23:40</p> <p><b>36.6mph</b> @ 6:23:40 (0.1s)</p> <p><b>34.9mph</b> @ 6:23:41 (%s)</p> <p><b>33.8mph</b> @ 6:23:41 (1s)</p> <p><b>33.3mph</b> @ 6:23:42 (3s)</p> <p><b>31.3mph</b> @ 6:23:46 (60s)</p> <p><b>31.6mph</b> @ 6:23:17 (120s)</p>	<p><b>24.6mph</b> at 6:23:32</p> <p><b>24.8mph</b> @ 6:23:32 (0.1s)</p> <p><b>25.9mph</b> @ 6:23:32 (%s)</p> <p><b>27.3mph</b> @ 6:23:32 (1s)</p> <p><b>28.1mph</b> @ 6:23:37 (3s)</p> <p><b>30.3mph</b> @ 6:23:16 (60s)</p> <p><b>30.6mph</b> @ 6:24:06 (120s)</p>	8230 / 30.6mph	<p><b>37.3mph</b> at 6:23:40</p> <p><b>35.6mph</b> @ 6:23:41 (%s)</p> <p><b>34.7mph</b> @ 6:23:41 (1s)</p> <p><b>34.2mph</b> @ 6:23:42 (3s)</p> <p><b>32.0mph</b> @ 6:23:44 (60s)</p> <p><b>32.2mph</b> @ 6:23:18 (120s)</p>	<p><b>24.6mph</b> at 6:23:32</p> <p><b>25.3mph</b> @ 6:23:32 (%s)</p> <p><b>27.1mph</b> @ 6:23:32 (1s)</p> <p><b>28.2mph</b> @ 6:23:35 (3s)</p> <p><b>30.9mph</b> @ 6:23:17 (60s)</p> <p><b>31.3mph</b> @ 6:24:06 (120s)</p>	17707 / 31.2mph
<p>2022-01-29 01:23:11 AM EST</p> <p>2022-01-29 01:22:07 AM EST to 2022-01-29 01:23:07 AM EST (60s)</p>	1008.59mb	4.70V	35.7°F 95%	44.9°F	ENE (73°)	<p><b>37.6mph</b> at 6:22:54</p> <p><b>37.5mph</b> @ 6:22:54 (0.1s)</p> <p><b>37.2mph</b> @ 6:22:54 (%s)</p> <p><b>36.8mph</b> @ 6:22:55 (1s)</p> <p><b>35.7mph</b> @ 6:22:57 (3s)</p> <p><b>34.1mph</b> @ 6:22:17 (60s)</p> <p><b>33.8mph</b> @ 6:22:13 (120s)</p>	<p><b>22.7mph</b> at 6:22:36</p> <p><b>23.2mph</b> @ 6:22:36 (%s)</p> <p><b>24.1mph</b> @ 6:22:36 (1s)</p> <p><b>25.8mph</b> @ 6:22:37 (3s)</p> <p><b>31.9mph</b> @ 6:23:06 (60s)</p> <p><b>32.6mph</b> @ 6:22:54 (120s)</p>	2529 / 32.0mph	<p><b>36.4mph</b> at 6:22:54</p> <p><b>36.3mph</b> @ 6:22:54 (0.1s)</p> <p><b>35.9mph</b> @ 6:22:54 (%s)</p> <p><b>35.6mph</b> @ 6:22:54 (1s)</p> <p><b>34.5mph</b> @ 6:22:56 (3s)</p> <p><b>32.8mph</b> @ 6:22:17 (60s)</p> <p><b>32.4mph</b> @ 6:22:07 (120s)</p>	<p><b>12.4mph</b> at 6:22:36</p> <p><b>12.7mph</b> @ 6:22:36 (0.1s)</p> <p><b>14.9mph</b> @ 6:22:36 (%s)</p> <p><b>17.9mph</b> @ 6:22:36 (1s)</p> <p><b>23.0mph</b> @ 6:22:37 (3s)</p> <p><b>30.7mph</b> @ 6:23:06 (60s)</p> <p><b>31.1mph</b> @ 6:22:53 (120s)</p>	8262 / 30.7mph	<p><b>38.7mph</b> at 6:22:54</p> <p><b>37.1mph</b> @ 6:22:54 (%s)</p> <p><b>36.2mph</b> @ 6:22:55 (1s)</p> <p><b>34.8mph</b> @ 6:22:11 (3s)</p> <p><b>33.5mph</b> @ 6:22:17 (60s)</p> <p><b>33.1mph</b> @ 6:22:14 (120s)</p>	<p><b>14.5mph</b> at 6:22:36</p> <p><b>15.6mph</b> @ 6:22:36 (%s)</p> <p><b>18.7mph</b> @ 6:22:36 (1s)</p> <p><b>23.2mph</b> @ 6:22:36 (3s)</p> <p><b>31.3mph</b> @ 6:23:08 (60s)</p> <p><b>31.8mph</b> @ 6:22:54 (120s)</p>	17777 / 31.4mph
<p>2022-01-29 01:22:11 AM EST</p>	1008.53mb	4.69V	35.7°F 95%	45.0°F	ENE (74°)	<p><b>37.6mph</b> at 6:21:20</p> <p><b>37.4mph</b> @ 6:21:20 (0.1s)</p> <p><b>36.7mph</b> @ 6:21:20</p>	<p><b>24.6mph</b> at 6:21:13</p> <p><b>25.1mph</b> @ 6:21:14 (%s)</p> <p><b>26.2mph</b> @ 6:21:14</p>	2661 / 33.6mph	<p><b>38.7mph</b> at 6:21:20</p> <p><b>38.5mph</b> @ 6:21:20 (0.1s)</p> <p><b>37.4mph</b> @ 6:21:20</p>	<p><b>9.1mph</b> at 6:21:07</p> <p><b>9.1mph</b> @ 6:21:07 (%s)</p> <p><b>11.6mph</b></p>	8549 / 31.8mph	<p><b>38.9mph</b> at 6:21:20</p> <p><b>37.9mph</b> @ 6:21:20 (%s)</p> <p><b>37.1mph</b> @ 6:21:21</p>	<p><b>16.0mph</b> at 6:21:07</p> <p><b>17.1mph</b> @ 6:21:07 (%s)</p> <p><b>19.1mph</b> @ 6:21:08</p>	18419 / 32.5mph

2022-01-29 01:21:07 AM EST to 2022-01-29 01:22:07 AM EST (60s)							(½-s) 36.2mph @ 6:21:21 (1s) 35.6mph @ 6:22:05 (3s) 34.1mph @ 6:21:07 (60s) 33.8mph @ 6:22:06 (120s)	(1s) 28.4mph @ 6:21:15 (3s) 33.0mph @ 6:21:57 (60s) 33.3mph @ 6:21:07 (120s)		(½-s) 36.4mph @ 6:21:21 (1s) 35.1mph @ 6:21:21 (3s) 33.0mph @ 6:21:07 (60s) 32.4mph @ 6:22:06 (120s)	@ 6:21:07 14.7mph @ 6:21:08 (1s) 24.1mph @ 6:21:09 (3s) 31.3mph @ 6:21:56 (60s) 32.0mph @ 6:21:08 (120s)	(1s) 35.5mph @ 6:21:23 (3s) 33.8mph @ 6:21:07 (60s) 33.1mph @ 6:22:06 (120s)	(1s) 24.9mph @ 6:21:09 (3s) 32.0mph @ 6:21:57 (60s) 32.7mph @ 6:21:08 (120s)		
2022-01-29 01:21:11 AM EST  2022-01-29 01:20:07 AM EST to 2022-01-29 01:21:07 AM EST (60s)	1008.50mb	4.69V	35.8°F 95%	44.9°F	ENE (73°)		38.9mph at 6:20:52 38.7mph @ 6:20:52 (0.1s) 38.2mph @ 6:20:50 (½-s) 38.0mph @ 6:20:50 (1s) 37.5mph @ 6:20:52 (3s) 34.3mph @ 6:20:57 (60s) 33.3mph @ 6:21:06 (120s)	25.2mph at 6:20:59 26.0mph @ 6:20:59 (0.1s) 26.8mph @ 6:21:00 (½-s) 30.2mph @ 6:21:00 (3s) 32.5mph @ 6:20:07 (60s) 31.5mph @ 6:20:07 (120s)	2703 / 34.1mph	39.6mph at 6:20:52 38.9mph @ 6:20:52 (0.1s) 37.8mph @ 6:20:50 (½-s) 37.5mph @ 6:20:50 (1s) 36.4mph @ 6:20:52 (3s) 33.2mph @ 6:20:57 (60s) 32.1mph @ 6:21:06 (120s)	13.3mph at 6:20:43 13.5mph @ 6:20:43 (0.1s) 17.9mph @ 6:20:43 (½-s) 23.1mph @ 6:20:43 (1s) 27.3mph @ 6:20:43 (3s) 31.2mph @ 6:20:07 (60s) 30.1mph @ 6:20:07 (120s)	8889 / 33.0mph	39.6mph at 6:20:52 38.2mph @ 6:20:49 (½-s) 38.0mph @ 6:20:50 (1s) 37.1mph @ 6:20:52 (3s) 33.9mph @ 6:20:56 (60s) 32.8mph @ 6:21:06 (120s)	25.5mph at 6:20:43 27.2mph @ 6:20:43 (½-s) 28.0mph @ 6:20:42 (1s) 29.6mph @ 6:20:43 (3s) 31.8mph @ 6:20:07 (60s) 30.8mph @ 6:20:07 (120s)	19196 / 33.8mph
2022-01-29 01:20:11 AM EST  2022-01-29 01:19:07 AM EST to 2022-01-29 01:20:07 AM EST (60s)	1008.72mb	4.70V	35.8°F 95%	44.9°F	E (80°)		38.4mph at 6:19:44 38.3mph @ 6:19:45 (0.1s) 38.0mph @ 6:19:45 (½-s) 37.5mph @ 6:19:45 (1s) 36.8mph @ 6:19:45 (3s) 32.5mph @ 6:20:06 (60s) 31.6mph @ 6:20:06 (120s)	26.2mph at 6:19:56 26.5mph @ 6:19:56 (0.1s) 27.5mph @ 6:19:56 (½-s) 28.0mph @ 6:19:10 (1s) 29.9mph @ 6:19:25 (60s) 30.5mph @ 6:19:09 (120s)	2576 / 32.5mph	37.9mph at 6:19:40 37.8mph @ 6:19:40 (0.1s) 37.1mph @ 6:19:41 (½-s) 36.7mph @ 6:19:43 (1s) 36.0mph @ 6:19:43 (3s) 31.2mph @ 6:20:06 (60s) 30.1mph @ 6:20:06 (120s)	20.3mph at 6:19:56 20.6mph @ 6:19:56 (0.1s) 22.3mph @ 6:19:56 (½-s) 25.1mph @ 6:19:56 (1s) 26.6mph @ 6:19:10 (3s) 28.3mph @ 6:19:25 (60s) 29.2mph @ 6:19:09 (120s)	8391 / 31.2mph	38.8mph at 6:19:43 38.2mph @ 6:19:43 (½-s) 37.5mph @ 6:19:43 (1s) 36.8mph @ 6:19:45 (3s) 31.8mph @ 6:20:06 (60s) 30.9mph @ 6:20:06 (120s)	21.0mph at 6:19:56 22.5mph @ 6:19:56 (½-s) 24.7mph @ 6:19:58 (1s) 27.6mph @ 6:19:11 (3s) 29.1mph @ 6:19:25 (60s) 29.9mph @ 6:19:08 (120s)	18071 / 31.9mph
2022-01-29 01:19:11 AM EST  2022-01-29 01:18:07 AM EST to 2022-01-29 01:19:07 AM EST (60s)	1008.84mb	4.71V	35.8°F 95%	44.9°F	E (80°)		34.8mph at 6:18:18 34.6mph @ 6:18:18 (0.1s) 34.2mph @ 6:18:18 (½-s) 34.0mph @ 6:18:19 (1s) 33.6mph @ 6:18:20 (3s) 31.3mph @ 6:18:26 (60s) 30.7mph @ 6:18:59 (120s)	26.4mph at 6:19:02 26.6mph @ 6:19:02 (½-s) 26.9mph @ 6:19:02 (1s) 27.3mph @ 6:19:00 (3s) 30.4mph @ 6:18:07 (60s) 29.6mph @ 6:18:09 (120s)	2413 / 30.6mph	33.3mph at 6:18:18 33.3mph @ 6:18:18 (0.1s) 33.0mph @ 6:18:18 (½-s) 32.9mph @ 6:18:18 (1s) 32.6mph @ 6:18:20 (3s) 30.4mph @ 6:18:26 (60s) 29.4mph @ 6:18:59 (120s)	15.6mph at 6:18:07 21.1mph @ 6:18:07 (0.1s) 23.7mph @ 6:18:58 (½-s) 24.1mph @ 6:18:58 (1s) 25.0mph @ 6:19:00 (3s) 29.1mph @ 6:19:06 (60s) 28.3mph @ 6:18:08 (120s)	7822 / 29.1mph	34.0mph at 6:18:18 33.8mph @ 6:18:18 (½-s) 33.7mph @ 6:18:19 (1s) 33.3mph @ 6:18:20 (3s) 30.9mph @ 6:18:25 (60s) 30.0mph @ 6:18:56 (120s)	25.5mph at 6:18:58 25.9mph @ 6:18:58 (½-s) 26.3mph @ 6:18:58 (1s) 26.5mph @ 6:18:59 (3s) 29.8mph @ 6:19:06 (60s) 29.0mph @ 6:18:07 (120s)	16922 / 29.9mph
2022-01-29 01:18:11 AM EST  2022-01-29 01:17:07 AM EST to 2022-01-29 01:18:07 AM EST (60s)	1008.86mb	4.71V	35.8°F 95%	44.9°F	ENE (75°)		35.0mph at 6:17:36 34.8mph @ 6:17:36 (0.1s) 34.4mph @ 6:17:37 (½-s) 34.3mph @ 6:17:37 (1s) 33.6mph @ 6:17:38 (3s) 30.7mph @ 6:17:58 (60s) 29.8mph @ 6:17:50 (120s)	22.2mph at 6:17:59 22.8mph @ 6:17:59 (0.1s) 23.9mph @ 6:17:59 (½-s) 26.7mph @ 6:18:00 (1s) 28.6mph @ 6:17:13 (60s) 29.1mph @ 6:17:19 (120s)	2407 / 30.5mph	34.6mph at 6:17:33 34.5mph @ 6:17:33 (0.1s) 33.7mph @ 6:17:38 (½-s) 33.5mph @ 6:17:38 (1s) 33.0mph @ 6:17:38 (3s) 29.5mph @ 6:17:58 (60s) 28.4mph @ 6:17:58 (120s)	14.7mph at 6:17:59 14.9mph @ 6:17:59 (0.1s) 16.0mph @ 6:17:59 (½-s) 18.3mph @ 6:17:59 (1s) 24.8mph @ 6:18:00 (3s) 26.8mph @ 6:17:25 (60s) 27.7mph @ 6:17:20 (120s)	7886 / 29.4mph	35.0mph at 6:17:35 34.5mph @ 6:17:36 (½-s) 34.2mph @ 6:17:36 (1s) 33.5mph @ 6:17:38 (3s) 30.1mph @ 6:17:59 (60s) 29.0mph @ 6:17:58 (120s)	15.3mph at 6:17:59 16.8mph @ 6:17:59 (½-s) 19.6mph @ 6:17:59 (1s) 25.5mph @ 6:17:11 (3s) 27.6mph @ 6:17:19 (60s) 28.2mph @ 6:17:19 (120s)	16960 / 29.9mph
2022-01-29 01:17:11 AM EST  2022-01-29 01:16:07 AM EST to 2022-01-29 01:17:07 AM EST (60s)	1008.93mb	4.70V	35.7°F 95%	44.9°F	E (81°)		32.6mph at 6:17:02 32.5mph @ 6:17:02 (0.1s) 32.2mph @ 6:17:02 (½-s) 32.0mph @ 6:17:03 (1s) 31.7mph @ 6:17:03 (3s) 30.0mph @ 6:16:13 (60s) 29.5mph @ 6:16:48 (120s)	24.8mph at 6:16:57 25.3mph @ 6:16:58 (½-s) 25.7mph @ 6:16:54 (1s) 26.6mph @ 6:16:55 (3s) 28.8mph @ 6:17:00 (60s) 29.2mph @ 6:16:15 (120s)	2271 / 28.9mph	31.8mph at 6:17:01 31.7mph @ 6:17:01 (0.1s) 31.6mph @ 6:17:01 (½-s) 31.4mph @ 6:17:01 (1s) 30.6mph @ 6:17:03 (3s) 28.8mph @ 6:16:13 (60s) 28.4mph @ 6:16:47 (120s)	19.9mph at 6:16:57 20.0mph @ 6:16:57 (0.1s) 21.2mph @ 6:16:58 (½-s) 23.0mph @ 6:16:58 (1s) 24.1mph @ 6:16:40 (3s) 27.2mph @ 6:17:00 (60s) 28.1mph @ 6:17:06 (120s)	7342 / 27.4mph	32.8mph at 6:17:01 32.5mph @ 6:17:01 (½-s) 32.0mph @ 6:17:01 (1s) 31.3mph @ 6:17:03 (3s) 28.9mph @ 6:16:12 (60s) 28.7mph @ 6:16:36 (120s)	23.9mph at 6:16:53 24.3mph @ 6:16:53 (½-s) 24.4mph @ 6:16:53 (1s) 25.2mph @ 6:16:55 (3s) 27.8mph @ 6:17:00 (60s) 28.4mph @ 6:16:58 (120s)	15866 / 28.0mph
2022-01-29 01:16:11 AM EST  2022-01-29 01:15:07 AM EST to 2022-01-29 01:16:07 AM EST	1008.92mb	4.71V	35.7°F 95%	44.9°F	ENE (72°)		35.0mph at 6:15:50 34.9mph @ 6:15:50 (0.1s) 34.0mph @ 6:15:51 (½-s) 33.7mph @ 6:15:16 (1s) 33.1mph @ 6:15:17 (3s) 30.0mph	23.3mph at 6:15:12 24.3mph @ 6:15:12 (½-s) 24.6mph @ 6:15:12 (1s) 27.2mph @ 6:15:13 (3s) 28.5mph @ 6:15:13 (60s) 28.9mph	2352 / 29.9mph	35.2mph at 6:15:15 34.9mph @ 6:15:15 (0.1s) 33.9mph @ 6:15:16 (½-s) 33.1mph @ 6:15:16 (1s) 32.4mph @ 6:15:16 (3s) 29.1mph	19.5mph at 6:15:07 20.6mph @ 6:15:36 (0.1s) 21.9mph @ 6:15:36 (½-s) 23.8mph @ 6:15:37 (1s) 26.4mph @ 6:15:48 (3s) 27.7mph	7746 / 28.8mph	34.8mph at 6:15:17 33.8mph @ 6:15:17 (½-s) 33.1mph @ 6:15:07 (1s) 32.3mph @ 6:15:09 (3s) 29.1mph @ 6:15:47 (60s) 28.8mph	17.7mph at 6:15:36 19.1mph @ 6:15:36 (½-s) 21.7mph @ 6:15:37 (1s) 26.0mph @ 6:15:53 (3s) 27.9mph @ 6:15:13 (60s) 28.2mph	16355 / 28.9mph

AM EST (60s)						@ 6:16:02 (60s) 29.4mph @ 6:15:20 (120s)	@ 6:15:49 (120s)	@ 6:15:50 (60s) 28.4mph @ 6:16:00 (120s)	@ 6:15:13 (60s) 27.9mph @ 6:15:07 (120s)	@ 6:15:20 (120s)	@ 6:15:49 (120s)			
2022-01-29 01:15:11 AM EST  2022-01-29 01:14:07 AM EST to 2022-01-29 01:15:07 AM EST (60s)	1009.07mb	4.70V	35.7°F 95%	45.0°F	ENE (70°)	34.5mph at 6:14:08 34.3mph @ 6:14:08 (0.1s) 33.8mph @ 6:14:09 (7/2-s) 33.3mph @ 6:14:09 (1s) 32.7mph @ 6:14:11 (3s) 30.1mph @ 6:14:19 (60s) 30.8mph @ 6:14:09 (120s)	21.3mph at 6:14:44 22.0mph @ 6:14:35 (7/2-s) 22.2mph @ 6:14:45 (1s) 24.2mph @ 6:14:46 (3s) 28.1mph @ 6:14:49 (60s) 29.0mph @ 6:15:05 (120s)	2263 / 28.8mph	34.4mph at 6:14:08 34.0mph @ 6:14:08 (0.1s) 33.0mph @ 6:15:03 (7/2-s) 32.4mph @ 6:14:09 (1s) 31.8mph @ 6:14:11 (3s) 28.9mph @ 6:14:19 (60s) 29.6mph @ 6:14:09 (120s)	13.8mph at 6:14:44 14.1mph @ 6:14:44 (0.1s) 15.9mph @ 6:14:44 (7/2-s) 16.4mph @ 6:14:45 (1s) 21.2mph @ 6:14:46 (3s) 26.8mph @ 6:14:48 (60s) 27.8mph @ 6:15:03 (120s)	7493 / 27.9mph	34.1mph at 6:15:07 33.0mph @ 6:15:06 (7/2-s) 32.4mph @ 6:14:10 (1s) 31.8mph @ 6:14:11 (3s) 29.4mph @ 6:14:19 (60s) 30.2mph @ 6:14:09 (120s)	18.7mph at 6:14:35 20.0mph @ 6:14:35 (7/2-s) 20.5mph @ 6:14:36 (1s) 23.5mph @ 6:14:36 (3s) 27.5mph @ 6:14:50 (60s) 28.3mph @ 6:15:04 (120s)	15977 / 28.2mph
2022-01-29 01:14:11 AM EST  2022-01-29 01:13:07 AM EST to 2022-01-29 01:14:07 AM EST (60s)	1008.96mb	4.70V	35.8°F 95%	45.0°F	ENE (70°)	34.0mph at 6:13:39 33.9mph @ 6:13:39 (0.1s) 33.4mph @ 6:13:39 (7/2-s) 32.9mph @ 6:13:40 (1s) 32.2mph @ 6:13:40 (3s) 32.1mph @ 6:13:08 (60s) 30.8mph @ 6:13:49 (120s)	20.8mph at 6:13:51 21.4mph @ 6:13:52 (7/2-s) 22.4mph @ 6:13:52 (1s) 24.9mph @ 6:13:53 (3s) 29.3mph @ 6:14:05 (60s) 30.4mph @ 6:13:26 (120s)	2314 / 29.4mph	34.0mph at 6:13:39 33.9mph @ 6:13:39 (0.1s) 33.3mph @ 6:13:39 (7/2-s) 32.5mph @ 6:13:39 (1s) 31.5mph @ 6:13:40 (3s) 31.1mph @ 6:13:07 (60s) 29.6mph @ 6:13:48 (120s)	10.1mph at 6:13:51 10.2mph @ 6:13:51 (0.1s) 11.9mph @ 6:13:51 (7/2-s) 14.7mph @ 6:13:52 (1s) 21.1mph @ 6:13:52 (3s) 27.8mph @ 6:14:05 (60s) 29.2mph @ 6:13:26 (120s)	7505 / 28.0mph	34.5mph at 6:13:39 33.7mph @ 6:13:39 (0.1s) 32.8mph @ 6:13:40 (1s) 32.0mph @ 6:13:40 (3s) 31.6mph @ 6:13:08 (60s) 30.1mph @ 6:14:06 (120s)	16.8mph at 6:13:51 17.7mph @ 6:13:51 (7/2-s) 19.0mph @ 6:13:52 (1s) 23.3mph @ 6:13:54 (3s) 28.5mph @ 6:14:04 (60s) 29.7mph @ 6:13:26 (120s)	16209 / 28.6mph
2022-01-29 01:13:11 AM EST  2022-01-29 01:12:06 AM EST to 2022-01-29 01:13:06 AM EST (60s)	1009.00mb	4.70V	35.9°F 95%	45.0°F	ENE (72°)	37.3mph at 6:12:40 37.2mph @ 6:12:41 (0.1s) 36.9mph @ 6:12:41 (7/2-s) 36.5mph @ 6:12:41 (1s) 36.0mph @ 6:12:43 (3s) 32.1mph @ 6:13:05 (60s) 30.7mph @ 6:13:05 (120s)	21.2mph at 6:12:20 21.9mph @ 6:12:20 (7/2-s) 23.1mph @ 6:12:21 (1s) 27.0mph @ 6:12:22 (3s) 29.3mph @ 6:12:08 (60s) 30.0mph @ 6:12:08 (120s)	2540 / 32.1mph	37.4mph at 6:12:40 37.3mph @ 6:12:40 (0.1s) 36.4mph @ 6:12:41 (7/2-s) 36.3mph @ 6:12:41 (1s) 35.1mph @ 6:12:43 (3s) 31.2mph @ 6:13:04 (60s) 29.6mph @ 6:13:05 (120s)	15.3mph at 6:12:20 15.6mph @ 6:12:20 (0.1s) 17.1mph @ 6:12:20 (7/2-s) 18.3mph @ 6:12:20 (1s) 25.6mph @ 6:12:22 (3s) 28.0mph @ 6:12:06 (60s) 28.5mph @ 6:12:06 (120s)	8372 / 31.1mph	37.9mph at 6:12:40 37.2mph @ 6:12:41 (0.1s) 37.1mph @ 6:12:41 (7/2-s) 35.7mph @ 6:12:42 (3s) 31.6mph @ 6:13:05 (60s) 30.0mph @ 6:13:05 (120s)	18.0mph at 6:12:20 18.4mph @ 6:12:20 (7/2-s) 20.3mph @ 6:12:20 (1s) 26.0mph @ 6:12:22 (3s) 28.3mph @ 6:12:08 (60s) 29.0mph @ 6:12:06 (120s)	17912 / 31.6mph
2022-01-29 01:12:11 AM EST  2022-01-29 01:11:06 AM EST to 2022-01-29 01:12:06 AM EST (60s)	1009.05mb	4.71V	35.9°F 95%	45.0°F	ENE (72°)	33.0mph at 6:11:08 32.9mph @ 6:11:24 (0.1s) 32.8mph @ 6:11:24 (7/2-s) 32.6mph @ 6:11:25 (1s) 32.2mph @ 6:11:25 (3s) 30.9mph @ 6:11:25 (60s) 30.4mph @ 6:11:41 (120s)	24.8mph at 6:12:04 25.3mph @ 6:12:04 (7/2-s) 26.0mph @ 6:12:04 (1s) 26.8mph @ 6:12:02 (3s) 29.3mph @ 6:12:05 (60s) 29.6mph @ 6:11:08 (120s)	2314 / 29.4mph	32.4mph at 6:11:25 32.1mph @ 6:11:25 (0.1s) 31.7mph @ 6:11:24 (7/2-s) 31.5mph @ 6:11:25 (1s) 31.0mph @ 6:11:25 (3s) 29.6mph @ 6:11:27 (60s) 29.0mph @ 6:11:41 (120s)	15.0mph at 6:11:06 19.1mph @ 6:11:13 (0.1s) 20.9mph @ 6:11:13 (7/2-s) 22.2mph @ 6:12:01 (1s) 23.4mph @ 6:12:01 (3s) 27.9mph @ 6:12:04 (60s) 28.1mph @ 6:11:06 (120s)	7530 / 28.0mph	32.8mph at 6:11:24 32.2mph @ 6:11:24 (7/2-s) 32.0mph @ 6:11:25 (1s) 31.2mph @ 6:11:25 (3s) 30.1mph @ 6:11:25 (60s) 29.6mph @ 6:11:41 (120s)	17.7mph at 6:12:01 18.4mph @ 6:12:01 (7/2-s) 19.7mph @ 6:12:01 (1s) 22.6mph @ 6:12:02 (3s) 28.3mph @ 6:12:05 (60s) 28.6mph @ 6:11:06 (120s)	16072 / 28.4mph
2022-01-29 01:11:11 AM EST  2022-01-29 01:10:06 AM EST to 2022-01-29 01:11:06 AM EST (60s)	1009.17mb	4.69V	36.0°F 95%	45.0°F	E (80°)	35.7mph at 6:10:41 35.5mph @ 6:10:41 (0.1s) 35.3mph @ 6:10:41 (7/2-s) 35.0mph @ 6:10:41 (1s) 34.4mph @ 6:10:42 (3s) 31.0mph @ 6:10:47 (60s) 29.8mph @ 6:10:47 (120s)	26.7mph at 6:10:15 27.0mph @ 6:10:22 (7/2-s) 27.2mph @ 6:10:22 (1s) 28.1mph @ 6:11:03 (3s) 28.6mph @ 6:10:09 (60s) 28.7mph @ 6:10:06 (120s)	2415 / 30.6mph	34.4mph at 6:10:41 34.4mph @ 6:10:41 (0.1s) 34.3mph @ 6:10:41 (7/2-s) 33.9mph @ 6:10:41 (1s) 33.1mph @ 6:10:42 (3s) 29.4mph @ 6:10:48 (60s) 28.3mph @ 6:10:48 (120s)	23.8mph at 6:10:22 23.9mph @ 6:10:22 (0.1s) 24.2mph @ 6:10:08 (7/2-s) 24.7mph @ 6:10:22 (1s) 25.8mph @ 6:10:09 (3s) 27.0mph @ 6:10:10 (60s) 27.3mph @ 6:10:07 (120s)	7796 / 29.0mph	35.3mph at 6:10:41 35.1mph @ 6:10:41 (7/2-s) 34.8mph @ 6:10:41 (1s) 33.8mph @ 6:10:42 (3s) 30.0mph @ 6:10:47 (60s) 28.9mph @ 6:10:48 (120s)	24.0mph at 6:10:15 24.5mph @ 6:10:08 (7/2-s) 24.9mph @ 6:10:08 (1s) 26.2mph @ 6:10:09 (3s) 27.5mph @ 6:10:09 (60s) 27.7mph @ 6:10:07 (120s)	16775 / 29.6mph
2022-01-29 01:10:11 AM EST  2022-01-29 01:09:06 AM EST to 2022-01-29 01:10:06 AM EST (60s)	1009.09mb	4.69V	36.0°F 95%	44.9°F	ENE (77°)	35.3mph at 6:09:50 35.2mph @ 6:09:50 (0.1s) 34.6mph @ 6:09:50 (7/2-s) 34.0mph @ 6:09:51 (1s) 32.4mph @ 6:09:51 (3s) 29.2mph @ 6:09:20 (60s) 28.7mph @ 6:10:05 (120s)	16.5mph at 6:09:22 16.7mph @ 6:09:22 (7/2-s) 17.1mph @ 6:09:23 (1s) 20.2mph @ 6:09:24 (3s) 28.5mph @ 6:09:34 (60s) 27.8mph @ 6:09:26 (120s)	2252 / 28.7mph	34.1mph at 6:09:50 34.1mph @ 6:09:50 (0.1s) 33.6mph @ 6:09:50 (7/2-s) 32.8mph @ 6:09:50 (1s) 31.7mph @ 6:09:50 (3s) 27.8mph @ 6:09:15 (60s) 27.3mph @ 6:10:05 (120s)	9.2mph at 6:09:22 9.2mph @ 6:09:22 (0.1s) 10.2mph @ 6:09:22 (7/2-s) 13.0mph @ 6:09:23 (1s) 17.9mph @ 6:09:24 (3s) 26.9mph @ 6:09:36 (60s) 26.6mph @ 6:09:27 (120s)	7296 / 27.2mph	35.5mph at 6:09:50 34.7mph @ 6:09:50 (7/2-s) 33.9mph @ 6:09:50 (1s) 32.3mph @ 6:09:50 (3s) 28.2mph @ 6:09:16 (60s) 27.8mph @ 6:10:05 (120s)	12.4mph at 6:09:22 12.9mph @ 6:09:22 (7/2-s) 15.0mph @ 6:09:22 (1s) 18.9mph @ 6:09:24 (3s) 27.4mph @ 6:09:34 (60s) 26.9mph @ 6:09:27 (120s)	15669 / 27.7mph

2022-01-29 01:09:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:08:06 AM EST to 2022-01-29 01:09:06 AM EST (60s)</b>	1009.09mb	4.71V	35.9°F 95%	44.9°F	ENE (75°)	35.1mph at 6:08:51 35.0mph @ 6:08:51 (0.1s) 34.4mph @ 6:08:51 (7/2-s) 33.7mph @ 6:08:51 (1s) 32.8mph @ 6:08:51 (2s) 28.7mph @ 6:09:04 (60s) 28.0mph @ 6:09:05 (120s)	20.0mph at 6:08:13 20.3mph @ 6:08:14 (7/2-s) 21.1mph @ 6:08:14 (1s) 22.2mph @ 6:08:15 (3s) 26.9mph @ 6:08:22 (60s) 27.4mph @ 6:08:23 (120s)	2258 / 28.7mph	34.6mph at 6:08:51 34.5mph @ 6:08:51 (0.1s) 33.9mph @ 6:08:51 (7/2-s) 33.0mph @ 6:08:51 (1s) 31.6mph @ 6:08:53 (3s) 27.5mph @ 6:09:03 (60s) 26.8mph @ 6:09:05 (120s)	17.3mph at 6:08:06 19.9mph @ 6:08:15 (0.1s) 20.5mph @ 6:08:15 (7/2-s) 22.5mph @ 6:08:15 (1s) 23.4mph @ 6:08:15 (3s) 26.1mph @ 6:08:15 (60s) 26.1mph @ 6:08:23 (120s)	7381 / 27.5mph	35.2mph at 6:08:51 34.5mph @ 6:08:51 (0.1s) 33.7mph @ 6:08:51 (1s) 32.2mph @ 6:08:53 (3s) 27.8mph @ 6:09:05 (60s) 27.2mph @ 6:09:05 (120s)	18.6mph at 6:08:15 19.6mph @ 6:08:15 (7/2-s) 20.7mph @ 6:08:15 (1s) 23.2mph @ 6:08:17 (3s) 26.3mph @ 6:08:21 (60s) 26.6mph @ 6:08:43 (120s)	15740 / 27.8mph
2022-01-29 01:08:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:07:06 AM EST to 2022-01-29 01:08:06 AM EST (60s)</b>	1009.10mb	4.71V	35.9°F 95%	44.9°F	ENE (75°)	31.5mph at 6:07:45 31.4mph @ 6:07:45 (0.1s) 31.1mph @ 6:07:45 (7/2-s) 30.5mph @ 6:07:45 (1s) 29.7mph @ 6:07:46 (3s) 28.4mph @ 6:07:06 (60s) 28.6mph @ 6:07:18 (120s)	20.8mph at 6:07:39 21.3mph @ 6:07:39 (7/2-s) 21.7mph @ 6:07:40 (1s) 23.3mph @ 6:07:41 (3s) 27.1mph @ 6:08:02 (60s) 27.8mph @ 6:07:43 (120s)	2138 / 27.3mph	31.9mph at 6:08:04 31.5mph @ 6:08:04 (0.1s) 30.6mph @ 6:07:53 (7/2-s) 30.3mph @ 6:07:53 (1s) 29.4mph @ 6:07:53 (3s) 26.9mph @ 6:07:06 (60s) 27.3mph @ 6:07:18 (120s)	18.2mph at 6:07:06 20.0mph @ 6:07:57 (0.1s) 20.8mph @ 6:07:57 (7/2-s) 22.1mph @ 6:07:40 (1s) 23.1mph @ 6:07:40 (3s) 25.7mph @ 6:07:41 (60s) 26.5mph @ 6:07:42 (120s)	7013 / 26.1mph	33.0mph at 6:08:03 31.7mph @ 6:07:53 (7/2-s) 31.0mph @ 6:07:53 (1s) 30.0mph @ 6:07:53 (3s) 27.4mph @ 6:07:06 (60s) 27.8mph @ 6:07:17 (120s)	17.8mph at 6:07:41 19.1mph @ 6:07:38 (7/2-s) 20.5mph @ 6:07:38 (1s) 23.1mph @ 6:07:39 (3s) 26.4mph @ 6:07:42 (60s) 27.0mph @ 6:08:05 (120s)	15020 / 26.6mph
2022-01-29 01:07:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:06:06 AM EST to 2022-01-29 01:07:06 AM EST (60s)</b>	1009.11mb	4.69V	35.8°F 95%	44.9°F	ENE (76°)	32.5mph at 6:06:09 32.3mph @ 6:06:09 (0.1s) 31.7mph @ 6:06:10 (7/2-s) 31.3mph @ 6:06:10 (1s) 30.4mph @ 6:06:07 (3s) 29.2mph @ 6:06:18 (60s) 29.3mph @ 6:06:07 (120s)	24.9mph at 6:06:19 25.1mph @ 6:06:19 (7/2-s) 25.5mph @ 6:06:19 (1s) 26.7mph @ 6:07:05 (3s) 28.3mph @ 6:06:06 (60s) 28.3mph @ 6:07:05 (120s)	2231 / 28.4mph	31.9mph at 6:06:09 31.9mph @ 6:06:09 (0.1s) 31.4mph @ 6:06:09 (7/2-s) 30.6mph @ 6:06:10 (1s) 30.1mph @ 6:06:06 (3s) 28.3mph @ 6:06:18 (60s) 28.1mph @ 6:06:07 (120s)	18.8mph at 6:06:06 20.5mph @ 6:06:19 (0.1s) 21.9mph @ 6:06:19 (7/2-s) 23.1mph @ 6:06:19 (1s) 25.1mph @ 6:06:58 (3s) 26.9mph @ 6:07:05 (60s) 27.1mph @ 6:07:05 (120s)	7228 / 26.9mph	32.5mph at 6:06:09 31.8mph @ 6:06:09 (0.1s) 31.0mph @ 6:06:06 (1s) 30.3mph @ 6:06:06 (3s) 28.6mph @ 6:06:18 (60s) 28.7mph @ 6:06:06 (120s)	19.8mph at 6:06:19 21.3mph @ 6:06:19 (7/2-s) 22.0mph @ 6:06:19 (1s) 25.3mph @ 6:06:19 (3s) 27.4mph @ 6:07:05 (60s) 27.5mph @ 6:07:05 (120s)	15523 / 27.4mph
2022-01-29 01:06:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:05:06 AM EST to 2022-01-29 01:06:06 AM EST (60s)</b>	1009.05mb	4.71V	35.8°F 95%	44.9°F	ENE (69°)	33.5mph at 6:05:32 33.4mph @ 6:05:32 (0.1s) 33.1mph @ 6:05:33 (7/2-s) 32.6mph @ 6:05:33 (1s) 32.0mph @ 6:05:34 (3s) 30.3mph @ 6:05:06 (60s) 30.3mph @ 6:05:08 (120s)	19.1mph at 6:05:48 19.5mph @ 6:05:48 (7/2-s) 20.1mph @ 6:05:48 (1s) 22.1mph @ 6:05:50 (3s) 28.2mph @ 6:06:04 (60s) 29.2mph @ 6:05:56 (120s)	2224 / 28.3mph	33.6mph at 6:05:28 33.5mph @ 6:05:32 (0.1s) 33.1mph @ 6:05:33 (7/2-s) 32.3mph @ 6:05:33 (1s) 31.6mph @ 6:05:34 (3s) 28.9mph @ 6:05:06 (60s) 29.0mph @ 6:05:08 (120s)	9.1mph at 6:05:16 9.1mph @ 6:05:16 (0.1s) 10.9mph @ 6:05:16 (7/2-s) 14.3mph @ 6:05:16 (1s) 17.9mph @ 6:05:16 (3s) 27.1mph @ 6:06:02 (60s) 27.9mph @ 6:05:55 (120s)	7322 / 27.3mph	34.8mph at 6:05:32 33.7mph @ 6:05:33 (7/2-s) 32.5mph @ 6:05:33 (1s) 31.4mph @ 6:05:34 (3s) 29.8mph @ 6:05:06 (60s) 29.7mph @ 6:05:12 (120s)	15.0mph at 6:05:15 15.8mph @ 6:05:15 (7/2-s) 16.6mph @ 6:05:16 (1s) 19.0mph @ 6:05:16 (3s) 27.5mph @ 6:05:03 (60s) 28.6mph @ 6:05:57 (120s)	15664 / 27.7mph
2022-01-29 01:05:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:04:06 AM EST to 2022-01-29 01:05:06 AM EST (60s)</b>	1009.23mb	4.71V	35.9°F 95%	44.9°F	ENE (78°)	34.3mph at 6:04:13 34.3mph @ 6:04:13 (0.1s) 34.1mph @ 6:04:13 (7/2-s) 34.0mph @ 6:04:13 (1s) 33.2mph @ 6:04:15 (3s) 31.0mph @ 6:04:19 (60s) 30.3mph @ 6:05:05 (120s)	24.2mph at 6:05:05 24.9mph @ 6:05:05 (7/2-s) 26.0mph @ 6:05:05 (1s) 28.3mph @ 6:04:06 (3s) 29.9mph @ 6:04:46 (60s) 27.6mph @ 6:04:06 (120s)	2394 / 30.4mph	33.5mph at 6:04:12 33.4mph @ 6:04:13 (0.1s) 33.2mph @ 6:04:13 (7/2-s) 33.2mph @ 6:04:13 (1s) 32.6mph @ 6:04:15 (3s) 29.9mph @ 6:04:16 (60s) 28.9mph @ 6:05:05 (120s)	16.6mph at 6:04:06 23.2mph @ 6:05:05 (0.1s) 24.5mph @ 6:05:05 (7/2-s) 25.3mph @ 6:05:05 (1s) 26.8mph @ 6:04:06 (3s) 28.5mph @ 6:04:46 (60s) 26.4mph @ 6:04:06 (120s)	7760 / 28.9mph	34.1mph at 6:04:13 33.5mph @ 6:04:13 (7/2-s) 33.5mph @ 6:04:13 (1s) 32.9mph @ 6:04:15 (3s) 30.4mph @ 6:04:16 (60s) 29.6mph @ 6:05:05 (120s)	25.0mph at 6:05:05 25.9mph @ 6:05:05 (7/2-s) 26.6mph @ 6:05:05 (1s) 27.6mph @ 6:04:06 (3s) 29.2mph @ 6:04:45 (60s) 27.0mph @ 6:04:06 (120s)	16875 / 29.8mph
2022-01-29 01:04:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:03:06 AM EST to 2022-01-29 01:04:06 AM EST (60s)</b>	1009.12mb	4.71V	35.9°F 95%	44.9°F	ENE (75°)	34.3mph at 6:03:38 34.2mph @ 6:03:38 (0.1s) 33.7mph @ 6:03:22 (7/2-s) 33.2mph @ 6:03:22 (1s) 32.6mph @ 6:03:39 (3s) 30.3mph @ 6:04:05 (60s) 27.8mph @ 6:04:05 (120s)	24.3mph at 6:03:08 24.7mph @ 6:03:08 (7/2-s) 24.3mph @ 6:03:06 (1s) 24.0mph @ 6:03:06 (3s) 25.3mph @ 6:03:06 (60s) 25.5mph @ 6:03:10 (120s)	2390 / 30.3mph	33.5mph at 6:03:36 33.4mph @ 6:03:36 (0.1s) 33.0mph @ 6:03:36 (7/2-s) 32.7mph @ 6:03:25 (1s) 31.9mph @ 6:03:24 (3s) 29.0mph @ 6:04:05 (60s) 26.4mph @ 6:04:05 (120s)	17.6mph at 6:03:08 17.8mph @ 6:03:08 (0.1s) 18.4mph @ 6:03:08 (7/2-s) 20.0mph @ 6:03:08 (1s) 22.9mph @ 6:03:09 (3s) 23.8mph @ 6:03:06 (60s) 24.2mph @ 6:03:13 (120s)	7796 / 29.0mph	34.9mph at 6:03:21 34.0mph @ 6:03:22 (7/2-s) 33.4mph @ 6:03:22 (1s) 32.4mph @ 6:03:26 (3s) 29.5mph @ 6:04:05 (60s) 27.0mph @ 6:04:06 (120s)	18.5mph at 6:03:08 20.1mph @ 6:03:08 (7/2-s) 21.6mph @ 6:03:08 (1s) 23.7mph @ 6:03:08 (3s) 24.5mph @ 6:03:06 (60s) 24.6mph @ 6:03:14 (120s)	16716 / 29.5mph
2022-01-29 01:03:11 AM EST	1009.33mb	4.70V	36.0°F 95%	44.8°F	ENE (75°)	29.7mph at 6:02:24 29.1mph @ 6:02:24 (7/2-s) 28.8mph	18.8mph at 6:02:19 19.3mph @ 6:02:19 (7/2-s) 19.9mph	1972 / 25.3mph	28.2mph at 6:02:46 28.1mph @ 6:02:46 (0.1s) 28.0mph	10.5mph at 6:02:19 10.6mph @ 6:02:19 (7/2-s) 12.5mph	6396 / 23.9mph	29.5mph at 6:02:23 28.8mph @ 6:02:23 (7/2-s) 28.5mph	14.2mph at 6:02:22 14.8mph @ 6:02:07 (7/2-s) 16.2mph	13867 / 24.6mph

2022-01-29 01:02:06 AM EST to 2022-01-29 01:03:06 AM EST (60s)						@ 6:02:24 (1s) <b>27.7mph</b> @ 6:02:49 (3s) <b>25.8mph</b> @ 6:02:06 (60s) <b>27.8mph</b> @ 6:02:06 (120s)	@ 6:02:19 (1s) <b>21.6mph</b> @ 6:02:20 (3s) <b>24.5mph</b> @ 6:02:40 (60s) <b>25.5mph</b> @ 6:03:05 (120s)			@ 6:02:46 (7-s) <b>27.8mph</b> @ 6:02:46 (1s) <b>27.0mph</b> @ 6:02:48 (3s) <b>24.9mph</b> @ 6:02:06 (60s) <b>26.8mph</b> @ 6:02:07 (120s)	@ 6:02:19 (7-s) <b>14.7mph</b> @ 6:02:19 (1s) <b>19.3mph</b> @ 6:02:19 (3s) <b>23.3mph</b> @ 6:02:39 (60s) <b>24.4mph</b> @ 6:03:05 (120s)		@ 6:02:24 (1s) <b>27.4mph</b> @ 6:02:47 (3s) <b>25.0mph</b> @ 6:02:06 (60s) <b>27.2mph</b> @ 6:02:06 (120s)	@ 6:02:07 (1s) <b>18.8mph</b> @ 6:02:08 (3s) <b>23.4mph</b> @ 6:02:31 (60s) <b>24.6mph</b> @ 6:03:05 (120s)	
2022-01-29 01:02:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:01:06 AM EST to 2022-01-29 01:02:06 AM EST (60s)</b>	1009.21mb	4.71V	35.9°F 95%	44.8°F	ENE (70°)	<b>29.7mph</b> at 6:01:25 <b>29.2mph</b> @ 6:01:09 (7-s) <b>29.0mph</b> @ 6:01:10 (3s) <b>28.7mph</b> @ 6:01:06 (3s) <b>30.4mph</b> @ 6:01:17 (60s) <b>27.9mph</b> @ 6:01:40 (120s)	<b>19.9mph</b> at 6:01:48 <b>20.1mph</b> @ 6:01:48 (7-s) <b>20.4mph</b> @ 6:01:48 (1s) <b>21.6mph</b> @ 6:01:49 (3s) <b>25.8mph</b> @ 6:02:05 (60s) <b>27.4mph</b> @ 6:01:06 (120s)	2015 / 25.8mph	<b>31.0mph</b> at 6:01:06 <b>30.8mph</b> @ 6:01:06 (0.1s) <b>29.8mph</b> @ 6:01:06 (7-s) <b>28.9mph</b> @ 6:01:06 (1s) <b>28.4mph</b> @ 6:01:06 (5s) <b>29.4mph</b> @ 6:01:22 (60s) <b>26.9mph</b> @ 6:01:40 (120s)	<b>14.6mph</b> at 6:01:48 <b>14.8mph</b> @ 6:01:48 (0.1s) <b>15.7mph</b> @ 6:01:48 (7-s) <b>17.0mph</b> @ 6:01:48 (1s) <b>20.1mph</b> @ 6:01:48 (3s) <b>24.9mph</b> @ 6:02:05 (60s) <b>26.1mph</b> @ 6:01:06 (120s)	6685 / 24.9mph	<b>31.2mph</b> at 6:01:57 <b>30.0mph</b> @ 6:01:06 (7-s) <b>29.4mph</b> @ 6:01:06 (1s) <b>29.0mph</b> @ 6:01:06 (3s) <b>29.9mph</b> @ 6:01:16 (60s) <b>27.4mph</b> @ 6:01:40 (120s)	<b>14.2mph</b> at 6:01:51 <b>14.8mph</b> @ 6:01:51 (7-s) <b>16.7mph</b> @ 6:01:52 (1s) <b>20.2mph</b> @ 6:01:52 (3s) <b>25.0mph</b> @ 6:02:06 (60s) <b>26.7mph</b> @ 6:01:06 (120s)	14135 / 25.0mph	
2022-01-29 01:01:11 AM EST  <b>2022-01-29 01:00:06 AM EST to 2022-01-29 01:01:06 AM EST (60s)</b>	1007.96mb	4.71V	35.9°F 95%	44.8°F	ENE (76°)	<b>35.3mph</b> at 6:00:30 <b>35.2mph</b> @ 6:00:30 (0.1s) <b>35.0mph</b> @ 6:00:30 (7-s) <b>34.9mph</b> @ 6:00:30 (1s) <b>34.1mph</b> @ 6:00:31 (3s) <b>29.8mph</b> @ 6:01:06 (60s) <b>27.4mph</b> @ 6:01:06 (120s)	<b>20.4mph</b> at 6:00:13 <b>20.7mph</b> @ 6:00:13 (7-s) <b>21.4mph</b> @ 6:00:13 (1s) <b>22.7mph</b> @ 6:00:14 (3s) <b>25.0mph</b> @ 6:00:08 (60s) <b>26.0mph</b> @ 6:00:22 (120s)	2351 / 29.8mph	<b>34.4mph</b> at 6:00:30 <b>34.3mph</b> @ 6:00:30 (0.1s) <b>33.9mph</b> @ 6:00:30 (7-s) <b>33.8mph</b> @ 6:00:30 (1s) <b>33.0mph</b> @ 6:00:31 (3s) <b>28.7mph</b> @ 6:01:05 (60s) <b>26.1mph</b> @ 6:01:05 (120s)	<b>14.8mph</b> at 6:00:06 <b>19.1mph</b> @ 6:00:22 (0.1s) <b>20.0mph</b> @ 6:00:07 (7-s) <b>21.1mph</b> @ 6:00:07 (1s) <b>22.1mph</b> @ 6:00:07 (3s) <b>23.5mph</b> @ 6:00:08 (60s) <b>24.5mph</b> @ 6:00:20 (120s)	7713 / 28.7mph	<b>34.9mph</b> at 6:00:29 <b>34.3mph</b> @ 6:00:30 (7-s) <b>34.2mph</b> @ 6:00:30 (1s) <b>33.7mph</b> @ 6:00:31 (3s) <b>29.4mph</b> @ 6:01:05 (60s) <b>26.7mph</b> @ 6:01:05 (120s)	<b>20.6mph</b> at 6:00:07 <b>20.9mph</b> @ 6:00:07 (7-s) <b>21.7mph</b> @ 6:00:07 (1s) <b>23.0mph</b> @ 6:00:07 (3s) <b>23.9mph</b> @ 6:00:07 (60s) <b>25.1mph</b> @ 6:00:20 (120s)	16683 / 29.5mph	
2022-01-29 01:00:11 AM EST  <b>2022-01-29 12:59:06 AM EST to 2022-01-29 01:00:06 AM EST (60s)</b>	1009.14mb	4.69V	35.8°F 95%	44.8°F	ENE (72°)	<b>29.0mph</b> at 5:59:40 <b>28.7mph</b> @ 5:59:40 (7-s) <b>28.2mph</b> @ 5:59:41 (1s) <b>27.5mph</b> @ 5:59:45 (3s) <b>28.0mph</b> @ 5:59:06 (60s) <b>29.2mph</b> @ 5:59:06 (120s)	<b>18.9mph</b> at 5:59:09 <b>19.2mph</b> @ 5:59:09 (7-s) <b>19.5mph</b> @ 5:59:10 (1s) <b>21.6mph</b> @ 5:59:11 (3s) <b>24.9mph</b> @ 6:00:05 (60s) <b>26.5mph</b> @ 6:00:05 (120s)	1949 / 25.0mph	<b>28.9mph</b> at 5:59:41 <b>28.5mph</b> @ 5:59:41 (0.1s) <b>27.4mph</b> @ 5:59:44 (7-s) <b>27.2mph</b> @ 5:59:44 (1s) <b>26.5mph</b> @ 5:59:45 (3s) <b>26.4mph</b> @ 5:59:06 (60s) <b>27.8mph</b> @ 5:59:06 (120s)	<b>10.6mph</b> at 5:59:09 <b>10.7mph</b> @ 5:59:09 (0.1s) <b>11.7mph</b> @ 5:59:09 (7-s) <b>13.4mph</b> @ 5:59:09 (1s) <b>17.9mph</b> @ 5:59:10 (3s) <b>23.4mph</b> @ 6:00:05 (60s) <b>24.9mph</b> @ 6:00:05 (120s)	6314 / 23.6mph	<b>29.2mph</b> at 5:59:43 <b>28.7mph</b> @ 5:59:43 (7-s) <b>28.1mph</b> @ 5:59:44 (1s) <b>27.5mph</b> @ 5:59:44 (3s) <b>27.0mph</b> @ 5:59:06 (60s) <b>28.3mph</b> @ 5:59:06 (120s)	<b>11.8mph</b> at 5:59:09 <b>12.4mph</b> @ 5:59:09 (7-s) <b>14.5mph</b> @ 5:59:09 (1s) <b>19.4mph</b> @ 5:59:11 (3s) <b>23.9mph</b> @ 6:00:05 (60s) <b>25.9mph</b> @ 6:00:05 (120s)	13558 / 24.0mph	
2022-01-29 12:59:12 AM EST  <b>2022-01-29 12:58:06 AM EST to 2022-01-29 12:59:06 AM EST (60s)</b>	1009.30mb	4.69V	35.7°F 95%	44.7°F	E (79°)	<b>33.0mph</b> at 5:58:06 <b>33.0mph</b> @ 5:58:06 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 5:58:06 (7-s) <b>32.2mph</b> @ 5:58:06 (1s) <b>31.8mph</b> @ 5:58:06 (3s) <b>30.6mph</b> @ 5:58:14 (60s) <b>29.3mph</b> @ 5:58:43 (120s)	<b>20.3mph</b> at 5:59:05 <b>20.9mph</b> @ 5:59:05 (7-s) <b>22.6mph</b> @ 5:59:05 (1s) <b>23.6mph</b> @ 5:59:00 (3s) <b>28.0mph</b> @ 5:59:05 (60s) <b>28.7mph</b> @ 5:58:06 (120s)	2200 / 28.0mph	<b>30.5mph</b> at 5:58:09 <b>30.4mph</b> @ 5:58:09 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 5:58:06 (7-s) <b>30.3mph</b> @ 5:58:06 (1s) <b>30.3mph</b> @ 5:58:06 (3s) <b>29.3mph</b> @ 5:58:09 (60s) <b>28.0mph</b> @ 5:58:42 (120s)	<b>15.7mph</b> at 5:59:05 <b>15.7mph</b> @ 5:59:05 (0.1s) <b>16.4mph</b> @ 5:59:05 (7-s) <b>19.8mph</b> @ 5:59:05 (1s) <b>22.1mph</b> @ 5:58:58 (3s) <b>26.4mph</b> @ 5:59:05 (60s) <b>27.5mph</b> @ 5:58:06 (120s)	7079 / 26.4mph	<b>31.2mph</b> at 5:58:09 <b>31.5mph</b> @ 5:58:06 (NoQC) <b>31.9mph</b> @ 5:58:06 (7-s) <b>31.5mph</b> @ 5:58:06 (1s) <b>31.3mph</b> @ 5:58:06 (3s) <b>29.8mph</b> @ 5:58:14 (60s) <b>28.3mph</b> @ 5:58:42 (120s)	<b>18.8mph</b> at 5:59:05 <b>19.6mph</b> @ 5:59:05 (7-s) <b>21.4mph</b> @ 5:58:56 (1s) <b>22.6mph</b> @ 5:58:57 (3s) <b>27.0mph</b> @ 5:59:05 (60s) <b>28.2mph</b> @ 5:58:06 (120s)	15298 / 27.0mph	
2022-01-29 12:58:11 AM EST  <b>2022-01-29 12:57:06 AM EST to 2022-01-29 12:58:06 AM EST (60s)</b>	1009.19mb	4.69V	35.7°F 95%	44.7°F	ENE (74°)	<b>34.8mph</b> at 5:57:57 <b>34.7mph</b> @ 5:57:57 (0.1s) <b>34.4mph</b> @ 5:57:57 (7-s) <b>33.9mph</b> @ 5:57:57 (1s) <b>33.2mph</b> @ 5:57:58 (3s) <b>30.4mph</b> @ 5:58:05 (60s) <b>28.7mph</b> @ 5:58:05 (120s)	<b>27.0mph</b> at 5:57:09 <b>27.6mph</b> @ 5:57:10 (7-s) <b>27.3mph</b> @ 5:57:06 (1s) <b>24.3mph</b> @ 5:57:06 (3s) <b>25.9mph</b> @ 5:57:07 (60s) <b>28.3mph</b> @ 5:57:41 (120s)	2405 / 30.5mph	<b>33.8mph</b> at 5:57:57 <b>33.7mph</b> @ 5:57:57 (0.1s) <b>33.2mph</b> @ 5:57:57 (7-s) <b>32.7mph</b> @ 5:57:58 (1s) <b>31.7mph</b> @ 5:57:58 (3s) <b>29.2mph</b> @ 5:58:05 (60s) <b>27.5mph</b> @ 5:57:06 (120s)	<b>21.1mph</b> at 5:57:06 <b>23.1mph</b> @ 5:57:13 (0.1s) <b>24.4mph</b> @ 5:57:13 (7-s) <b>25.7mph</b> @ 5:57:06 (1s) <b>23.1mph</b> @ 5:57:06 (3s) <b>25.8mph</b> @ 5:57:08 (60s) <b>27.1mph</b> @ 5:57:43 (120s)	7858 / 29.3mph	<b>34.1mph</b> at 5:57:57 <b>33.8mph</b> @ 5:57:57 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 5:57:58 (7-s) <b>32.1mph</b> @ 5:57:58 (1s) <b>29.6mph</b> @ 5:58:05 (60s) <b>28.2mph</b> @ 5:57:06 (120s)	<b>21.4mph</b> at 5:57:08 <b>23.0mph</b> @ 5:57:23 (7-s) <b>23.1mph</b> @ 5:57:06 (3s) <b>24.6mph</b> @ 5:57:12 (60s) <b>27.8mph</b> @ 5:57:42 (120s)	16757 / 29.6mph	
2022-01-29 12:57:11 AM EST  <b>2022-01-29 12:56:06 AM EST to 2022-01-29 12:57:06 AM EST (60s)</b>	1008.13mb	4.69V	35.7°F 95%	44.7°F	ENE (76°)	<b>31.8mph</b> at 5:56:46 <b>31.6mph</b> @ 5:56:47 (0.1s) <b>31.3mph</b> @ 5:56:46 (7-s) <b>31.2mph</b> @ 5:56:47 (1s) <b>29.9mph</b> @ 5:56:06 (60s) <b>30.2mph</b>	<b>19.7mph</b> at 5:56:24 <b>20.2mph</b> @ 5:56:24 (7-s) <b>20.6mph</b> @ 5:56:24 (1s) <b>21.8mph</b> @ 5:56:25 (3s) <b>26.9mph</b> @ 5:57:05 (60s) <b>28.5mph</b>	2109 / 26.9mph	<b>30.2mph</b> at 5:56:46 <b>30.0mph</b> @ 5:56:46 (0.1s) <b>29.7mph</b> @ 5:56:46 (7-s) <b>29.6mph</b> @ 5:56:47 (1s) <b>28.3mph</b> @ 5:56:48 (3s) <b>29.2mph</b>	<b>13.2mph</b> at 5:57:03 <b>13.2mph</b> @ 5:57:03 (0.1s) <b>14.0mph</b> @ 5:57:03 (7-s) <b>16.1mph</b> @ 5:57:03 (1s) <b>22.1mph</b> @ 5:56:24 (3s) <b>25.8mph</b>	6925 / 25.8mph	<b>31.1mph</b> at 5:56:46 <b>30.8mph</b> @ 5:56:46 (7-s) <b>30.4mph</b> @ 5:56:47 (1s) <b>29.2mph</b> @ 5:56:47 (3s) <b>29.7mph</b> @ 5:56:06 (60s) <b>28.7mph</b>	<b>16.4mph</b> at 5:57:03 <b>16.8mph</b> @ 5:57:03 (7-s) <b>17.3mph</b> @ 5:57:03 (1s) <b>21.9mph</b> @ 5:57:05 (3s) <b>26.7mph</b> @ 5:57:05 (60s) <b>28.1mph</b>	15153 / 26.8mph	



<b>AM EST</b> (60s)						@ 5:56:06 <b>29.3mph</b> @ 5:56:06 (120s)	@ 5:56:42 (120s)		@ 5:56:06 <b>28.3mph</b> @ 5:56:06 (120s)	@ 5:57:05 <b>27.5mph</b> @ 5:56:42 (120s)		@ 5:56:06 (120s)	@ 5:56:42 (120s)	
2022-01-29 12:56:11 AM EST	1009.35mb	4.70V	35.7°F 95%	44.7°F	<b>ENE</b> <b>(75°)</b>	<b>33.5mph</b> at 5:55:14 <b>33.4mph</b> @ 5:55:14 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 5:55:15 (½-s) <b>33.0mph</b> @ 5:55:16 (1s) <b>32.3mph</b> @ 5:55:16 (3s) <b>30.3mph</b> @ 5:56:01 (60s) <b>29.4mph</b> @ 5:55:57 (120s)	<b>25.4mph</b> at 5:55:45 <b>26.0mph</b> @ 5:55:46 (½-s) <b>25.3mph</b> @ 5:55:46 (1s) <b>26.8mph</b> @ 5:55:47 (3s) <b>28.4mph</b> @ 5:55:06 (60s) <b>29.1mph</b> @ 5:55:29 (120s)	2385 / 30.2mph	<b>34.1mph</b> at 5:55:15 <b>33.9mph</b> @ 5:55:16 (0.1s) <b>33.1mph</b> @ 5:55:16 (½-s) <b>32.6mph</b> @ 5:55:16 (1s) <b>32.0mph</b> @ 5:55:16 (3s) <b>29.4mph</b> @ 5:56:00 (60s) <b>28.5mph</b> @ 5:55:57 (120s)	<b>23.4mph</b> at 5:55:06 <b>23.9mph</b> @ 5:55:24 (0.1s) <b>24.3mph</b> @ 5:55:24 (½-s) <b>25.2mph</b> @ 5:55:25 (1s) <b>26.1mph</b> @ 5:55:47 (3s) <b>27.4mph</b> @ 5:55:06 (60s) <b>28.9mph</b> @ 5:55:57 (120s)	7862 / 29.3mph	<b>34.8mph</b> at 5:55:14 <b>33.6mph</b> @ 5:55:14 (½-s) <b>33.0mph</b> @ 5:55:15 (1s) <b>32.1mph</b> @ 5:55:16 (3s) <b>29.8mph</b> @ 5:56:00 (60s) <b>28.9mph</b> @ 5:55:57 (120s)	<b>24.1mph</b> at 5:55:24 <b>24.7mph</b> @ 5:55:24 (½-s) <b>25.0mph</b> @ 5:55:25 (1s) <b>27.1mph</b> @ 5:55:27 (3s) <b>27.7mph</b> @ 5:55:06 (60s) <b>28.5mph</b> @ 5:55:29 (120s)	16851 / 29.7mph
2022-01-29 12:55:11 AM EST	1009.39mb	4.71V	35.6°F 94%	44.7°F	<b>ENE</b> <b>(75°)</b>	<b>32.7mph</b> at 5:54:12 <b>32.5mph</b> @ 5:54:12 (0.1s) <b>32.3mph</b> @ 5:54:12 (½-s) <b>32.2mph</b> @ 5:54:12 (1s) <b>31.4mph</b> @ 5:54:12 (3s) <b>30.2mph</b> @ 5:54:06 (60s) <b>29.6mph</b> @ 5:54:33 (120s)	<b>22.7mph</b> at 5:54:46 <b>22.8mph</b> @ 5:54:47 (½-s) <b>23.0mph</b> @ 5:54:47 (1s) <b>23.8mph</b> @ 5:54:49 (3s) <b>28.4mph</b> @ 5:55:05 (60s) <b>29.2mph</b> @ 5:54:59 (120s)	2238 / 28.5mph	<b>32.3mph</b> at 5:55:01 <b>32.2mph</b> @ 5:55:01 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 5:55:01 (½-s) <b>31.3mph</b> @ 5:54:12 (1s) <b>30.6mph</b> @ 5:54:12 (3s) <b>29.0mph</b> @ 5:54:06 (60s) <b>28.5mph</b> @ 5:54:32 (120s)	<b>16.8mph</b> at 5:54:58 <b>16.9mph</b> @ 5:54:58 (0.1s) <b>19.2mph</b> @ 5:54:58 (½-s) <b>21.0mph</b> @ 5:54:58 (1s) <b>22.4mph</b> @ 5:54:49 (3s) <b>27.4mph</b> @ 5:55:05 (60s) <b>28.1mph</b> @ 5:54:58 (120s)	7372 / 27.5mph	<b>32.4mph</b> at 5:55:01 <b>32.0mph</b> @ 5:54:11 (½-s) <b>31.9mph</b> @ 5:54:12 (1s) <b>31.1mph</b> @ 5:54:12 (3s) <b>29.7mph</b> @ 5:54:06 (60s) <b>29.2mph</b> @ 5:54:32 (120s)	<b>17.7mph</b> at 5:54:58 <b>18.7mph</b> @ 5:54:55 (½-s) <b>20.4mph</b> @ 5:54:58 (1s) <b>23.5mph</b> @ 5:54:59 (3s) <b>27.7mph</b> @ 5:55:05 (60s) <b>28.6mph</b> @ 5:54:59 (120s)	15702 / 27.7mph
2022-01-29 12:54:11 AM EST	1009.31mb	4.71V	35.7°F 95%	44.7°F	<b>E</b> <b>(80°)</b>	<b>33.8mph</b> at 5:53:25 <b>33.7mph</b> @ 5:53:25 (0.1s) <b>33.6mph</b> @ 5:53:25 (½-s) <b>33.4mph</b> @ 5:53:26 (1s) <b>33.0mph</b> @ 5:53:27 (3s) <b>30.2mph</b> @ 5:54:05 (60s) <b>29.3mph</b> @ 5:54:05 (120s)	<b>25.5mph</b> at 5:53:50 <b>25.6mph</b> @ 5:53:51 (½-s) <b>25.7mph</b> @ 5:53:51 (1s) <b>26.4mph</b> @ 5:53:53 (3s) <b>28.5mph</b> @ 5:53:06 (60s) <b>28.4mph</b> @ 5:53:06 (120s)	2380 / 30.2mph	<b>32.8mph</b> at 5:53:07 <b>32.8mph</b> @ 5:53:07 (0.1s) <b>32.6mph</b> @ 5:53:07 (½-s) <b>32.6mph</b> @ 5:53:07 (1s) <b>31.8mph</b> @ 5:53:27 (3s) <b>29.0mph</b> @ 5:54:05 (60s) <b>28.2mph</b> @ 5:54:05 (120s)	<b>23.2mph</b> at 5:53:50 <b>23.3mph</b> @ 5:53:50 (0.1s) <b>23.5mph</b> @ 5:53:51 (½-s) <b>23.8mph</b> @ 5:53:51 (1s) <b>24.6mph</b> @ 5:53:53 (3s) <b>27.5mph</b> @ 5:53:06 (60s) <b>27.4mph</b> @ 5:53:06 (120s)	7784 / 29.0mph	<b>33.5mph</b> at 5:53:25 <b>33.3mph</b> @ 5:53:25 (½-s) <b>32.9mph</b> @ 5:53:07 (1s) <b>32.5mph</b> @ 5:53:27 (3s) <b>29.7mph</b> @ 5:54:05 (60s) <b>28.9mph</b> @ 5:54:05 (120s)	<b>24.0mph</b> at 5:53:51 <b>24.3mph</b> @ 5:53:51 (½-s) <b>24.7mph</b> @ 5:53:51 (1s) <b>25.7mph</b> @ 5:53:53 (3s) <b>28.1mph</b> @ 5:53:06 (60s) <b>28.1mph</b> @ 5:53:06 (120s)	16823 / 29.7mph
2022-01-29 12:53:11 AM EST	1009.45mb	4.71V	35.7°F 95%	44.7°F	<b>ENE</b> <b>(74°)</b>	<b>31.9mph</b> at 5:52:16 <b>31.8mph</b> @ 5:52:16 (0.1s) <b>31.5mph</b> @ 5:52:17 (½-s) <b>31.2mph</b> @ 5:52:17 (1s) <b>30.4mph</b> @ 5:52:22 (3s) <b>28.8mph</b> @ 5:52:21 (60s) <b>28.4mph</b> @ 5:53:05 (120s)	<b>19.4mph</b> at 5:52:08 <b>20.0mph</b> @ 5:52:08 (0.1s) <b>21.0mph</b> @ 5:52:08 (½-s) <b>24.6mph</b> @ 5:52:09 (3s) <b>28.2mph</b> @ 5:52:43 (60s) <b>27.5mph</b> @ 5:52:10 (120s)	2241 / 28.5mph	<b>31.1mph</b> at 5:52:13 <b>31.1mph</b> @ 5:52:13 (0.1s) <b>30.5mph</b> @ 5:52:20 (½-s) <b>30.4mph</b> @ 5:52:21 (1s) <b>29.6mph</b> @ 5:52:21 (3s) <b>28.0mph</b> @ 5:52:21 (60s) <b>27.4mph</b> @ 5:53:05 (120s)	<b>22.3mph</b> at 5:52:07 <b>22.6mph</b> @ 5:52:07 (0.1s) <b>23.5mph</b> @ 5:52:08 (½-s) <b>24.2mph</b> @ 5:52:59 (1s) <b>25.1mph</b> @ 5:52:55 (3s) <b>27.2mph</b> @ 5:52:06 (60s) <b>26.5mph</b> @ 5:52:10 (120s)	7389 / 27.5mph	<b>31.7mph</b> at 5:52:16 <b>31.2mph</b> @ 5:52:20 (½-s) <b>31.0mph</b> @ 5:52:20 (1s) <b>29.7mph</b> @ 5:52:22 (3s) <b>28.6mph</b> @ 5:52:21 (60s) <b>28.1mph</b> @ 5:53:05 (120s)	<b>22.0mph</b> at 5:52:07 <b>23.3mph</b> @ 5:52:08 (½-s) <b>24.4mph</b> @ 5:52:08 (1s) <b>25.9mph</b> @ 5:52:55 (3s) <b>28.0mph</b> @ 5:52:42 (60s) <b>27.2mph</b> @ 5:52:11 (120s)	15939 / 28.2mph
2022-01-29 12:52:11 AM EST	1009.27mb	4.70V	35.6°F 95%	44.6°F	<b>ENE</b> <b>(75°)</b>	<b>33.4mph</b> at 5:51:27 <b>33.1mph</b> @ 5:51:27 (0.1s) <b>32.5mph</b> @ 5:51:27 (½-s) <b>32.4mph</b> @ 5:51:38 (1s) <b>31.9mph</b> @ 5:51:30 (3s) <b>28.3mph</b> @ 5:52:06 (60s) <b>28.1mph</b> @ 5:51:47 (120s)	<b>23.3mph</b> at 5:51:57 <b>23.6mph</b> @ 5:51:09 (½-s) <b>24.0mph</b> @ 5:51:09 (1s) <b>24.7mph</b> @ 5:51:11 (3s) <b>26.6mph</b> @ 5:51:19 (60s) <b>27.5mph</b> @ 5:51:20 (120s)	2226 / 28.3mph	<b>32.9mph</b> at 5:51:38 <b>32.7mph</b> @ 5:51:38 (0.1s) <b>32.0mph</b> @ 5:51:27 (½-s) <b>31.5mph</b> @ 5:51:28 (1s) <b>31.0mph</b> @ 5:51:30 (3s) <b>27.2mph</b> @ 5:52:05 (60s) <b>26.9mph</b> @ 5:51:47 (120s)	<b>16.4mph</b> at 5:51:06 <b>17.4mph</b> @ 5:51:09 (0.1s) <b>18.5mph</b> @ 5:51:09 (½-s) <b>20.4mph</b> @ 5:51:09 (1s) <b>22.7mph</b> @ 5:51:09 (3s) <b>25.4mph</b> @ 5:51:19 (60s) <b>26.3mph</b> @ 5:51:19 (120s)	7314 / 27.3mph	<b>33.9mph</b> at 5:51:38 <b>32.5mph</b> @ 5:51:38 (½-s) <b>32.1mph</b> @ 5:51:38 (1s) <b>31.3mph</b> @ 5:51:30 (3s) <b>28.1mph</b> @ 5:52:05 (60s) <b>27.5mph</b> @ 5:51:50 (120s)	<b>21.9mph</b> at 5:51:09 <b>22.5mph</b> @ 5:51:09 (½-s) <b>23.4mph</b> @ 5:51:09 (1s) <b>24.4mph</b> @ 5:51:09 (3s) <b>26.1mph</b> @ 5:51:14 (60s) <b>26.6mph</b> @ 5:51:19 (120s)	15888 / 28.1mph
2022-01-29 12:51:11 AM EST	1009.42mb	4.71V	35.6°F 95%	44.7°F	<b>ENE</b> <b>(74°)</b>	<b>30.9mph</b> at 5:50:08 <b>30.8mph</b> @ 5:50:08 (0.1s) <b>30.7mph</b> @ 5:50:09 (½-s) <b>30.4mph</b> @ 5:50:09 (1s) <b>30.6mph</b> @ 5:50:06 (3s) <b>28.7mph</b> @ 5:50:07 (60s) <b>28.7mph</b> @ 5:50:37 (120s)	<b>18.5mph</b> at 5:50:24 <b>19.0mph</b> @ 5:50:24 (½-s) <b>19.8mph</b> @ 5:50:24 (1s) <b>22.5mph</b> @ 5:50:25 (3s) <b>27.1mph</b> @ 5:51:05 (60s) <b>27.9mph</b> @ 5:51:05 (120s)	2126 / 27.1mph	<b>30.1mph</b> at 5:50:30 <b>29.9mph</b> @ 5:50:30 (0.1s) <b>29.4mph</b> @ 5:50:30 (½-s) <b>29.1mph</b> @ 5:50:30 (1s) <b>29.1mph</b> @ 5:50:06 (3s) <b>27.5mph</b> @ 5:50:07 (60s) <b>27.6mph</b> @ 5:50:33 (120s)	<b>11.9mph</b> at 5:50:24 <b>11.9mph</b> @ 5:50:24 (0.1s) <b>13.0mph</b> @ 5:50:24 (½-s) <b>15.8mph</b> @ 5:50:24 (1s) <b>21.1mph</b> @ 5:50:24 (3s) <b>25.9mph</b> @ 5:51:05 (60s) <b>26.7mph</b> @ 5:51:05 (120s)	6953 / 25.9mph	<b>30.6mph</b> at 5:50:08 <b>30.3mph</b> @ 5:50:09 (½-s) <b>29.9mph</b> @ 5:50:09 (1s) <b>29.8mph</b> @ 5:50:06 (3s) <b>27.9mph</b> @ 5:50:06 (60s) <b>28.1mph</b> @ 5:50:36 (120s)	<b>17.4mph</b> at 5:50:24 <b>19.0mph</b> @ 5:50:24 (½-s) <b>20.9mph</b> @ 5:50:24 (1s) <b>24.0mph</b> @ 5:50:24 (3s) <b>26.5mph</b> @ 5:51:05 (60s) <b>27.2mph</b> @ 5:51:05 (120s)	15019 / 26.6mph

2022-01-29 12:50:11 AM EST	1009.60mb	4.70V	35.5°F 95%	44.6°F	ENE (73°)	32.1mph at 5:50:03 32.0mph @ 5:50:03 (0.1s) 31.7mph @ 5:50:04 (7%-s) 31.2mph @ 5:50:04 (1s) 30.7mph @ 5:49:11 (3s) 29.2mph @ 5:49:42 (60s) 28.6mph @ 5:49:33 (120s)	23.1mph at 5:49:26 23.8mph @ 5:49:26 (7%-s) 24.2mph @ 5:49:27 (1s) 25.1mph @ 5:49:27 (3s) 28.4mph @ 5:49:06 (60s) 26.1mph @ 5:49:06 (120s)	2253 / 28.7mph	31.8mph at 5:50:02 31.8mph @ 5:50:02 (0.1s) 31.4mph @ 5:50:02 (7%-s) 30.3mph @ 5:50:02 (1s) 29.8mph @ 5:49:10 (3s) 28.3mph @ 5:49:39 (60s) 27.6mph @ 5:49:34 (120s)	19.8mph at 5:49:44 19.8mph @ 5:49:44 (0.1s) 20.6mph @ 5:49:44 (7%-s) 22.4mph @ 5:49:45 (1s) 24.4mph @ 5:49:46 (3s) 27.3mph @ 5:49:59 (60s) 27.1mph @ 5:49:06 (120s)	7394 / 27.5mph	32.7mph at 5:50:02 32.1mph @ 5:50:02 (7%-s) 31.2mph @ 5:50:02 (1s) 30.4mph @ 5:50:03 (3s) 28.7mph @ 5:49:38 (60s) 28.0mph @ 5:49:34 (120s)	20.3mph at 5:49:26 21.3mph @ 5:49:26 (7%-s) 22.4mph @ 5:49:27 (1s) 24.3mph @ 5:49:27 (3s) 27.6mph @ 5:49:06 (60s) 27.4mph @ 5:49:06 (120s)	15760 / 27.8mph
2022-01-29 12:49:06 AM EST to 2022-01-29 12:50:06 AM EST (60s)						2022-01-29 12:49:11 AM EST	2022-01-29 12:48:06 AM EST to 2022-01-29 12:49:06 AM EST (60s)	2022-01-29 12:48:11 AM EST	2022-01-29 12:47:05 AM EST to 2022-01-29 12:48:05 AM EST (60s)	2022-01-29 12:47:11 AM EST	2022-01-29 12:46:05 AM EST to 2022-01-29 12:47:05 AM EST (60s)	2022-01-29 12:46:11 AM EST	2022-01-29 12:45:11 AM EST	2022-01-29 12:45:11 AM EST
33.6mph at 5:48:43 33.5mph @ 5:48:43 (0.1s) 32.9mph @ 5:48:43 (7%-s) 32.4mph @ 5:48:43 (1s) 31.5mph @ 5:48:48 (3s) 28.4mph @ 5:49:05 (60s) 28.2mph @ 5:49:05 (120s)	20.2mph at 5:48:23 20.6mph @ 5:48:23 (7%-s) 21.2mph @ 5:48:23 (1s) 22.7mph @ 5:48:25 (3s) 27.9mph @ 5:48:08 (60s) 27.1mph @ 5:48:08 (120s)	2235 / 28.4mph	33.5mph at 5:48:43 33.3mph @ 5:48:43 (0.1s) 32.3mph @ 5:48:46 (7%-s) 31.7mph @ 5:48:46 (1s) 31.1mph @ 5:48:48 (3s) 27.4mph @ 5:49:05 (60s) 27.1mph @ 5:49:05 (120s)	13.8mph at 5:48:07 13.8mph @ 5:48:08 (0.1s) 15.1mph @ 5:48:23 (7%-s) 17.4mph @ 5:48:23 (1s) 21.6mph @ 5:48:24 (3s) 26.6mph @ 5:48:08 (60s) 25.9mph @ 5:48:06 (120s)	7350 / 27.4mph	34.4mph at 5:48:43 33.1mph @ 5:48:46 (7%-s) 32.2mph @ 5:48:47 (1s) 31.6mph @ 5:48:48 (3s) 27.6mph @ 5:49:05 (60s) 27.4mph @ 5:49:05 (120s)	13.5mph at 5:48:23 14.4mph @ 5:48:23 (7%-s) 16.7mph @ 5:48:23 (1s) 20.3mph @ 5:48:24 (3s) 27.0mph @ 5:48:40 (60s) 26.3mph @ 5:48:38 (120s)	15640 / 27.6mph						
32.4mph at 5:47:53 32.2mph @ 5:47:53 (0.1s) 31.6mph @ 5:47:54 (7%-s) 31.3mph @ 5:47:43 (1s) 30.9mph @ 5:47:43 (3s) 27.9mph @ 5:48:05 (60s) 27.2mph @ 5:48:03 (120s)	21.9mph at 5:47:31 22.3mph @ 5:47:31 (7%-s) 23.2mph @ 5:47:32 (1s) 24.2mph @ 5:47:05 (3s) 26.3mph @ 5:47:34 (60s) 26.6mph @ 5:47:32 (120s)	2191 / 27.9mph	31.9mph at 5:47:37 31.8mph @ 5:47:37 (0.1s) 31.3mph @ 5:47:37 (7%-s) 30.7mph @ 5:47:37 (1s) 30.1mph @ 5:47:38 (3s) 26.8mph @ 5:48:04 (60s) 25.9mph @ 5:48:04 (120s)	14.7mph at 5:47:05 18.9mph @ 5:47:31 (0.1s) 19.2mph @ 5:47:32 (7%-s) 20.1mph @ 5:47:32 (1s) 22.9mph @ 5:47:32 (3s) 25.0mph @ 5:47:05 (60s) 25.3mph @ 5:47:33 (120s)	7181 / 26.8mph	32.6mph at 5:47:37 31.8mph @ 5:47:37 (7%-s) 30.5mph @ 5:47:38 (3s) 27.1mph @ 5:48:04 (60s) 26.5mph @ 5:47:57 (120s)	18.5mph at 5:47:31 19.8mph @ 5:47:31 (7%-s) 21.0mph @ 5:47:32 (1s) 22.6mph @ 5:47:32 (3s) 25.4mph @ 5:47:34 (60s) 25.8mph @ 5:47:32 (120s)	15364 / 27.2mph						
31.7mph at 5:46:32 31.6mph @ 5:46:32 (0.1s) 31.2mph @ 5:46:32 (7%-s) 31.2mph @ 5:46:32 (1s) 30.6mph @ 5:46:34 (3s) 27.6mph @ 5:46:05 (60s) 27.8mph @ 5:46:38 (120s)	13.8mph at 5:46:12 14.2mph @ 5:46:12 (7%-s) 14.7mph @ 5:46:12 (1s) 17.3mph @ 5:46:12 (3s) 26.4mph @ 5:47:04 (60s) 27.0mph @ 5:47:04 (120s)	2068 / 26.4mph	31.0mph at 5:46:30 30.8mph @ 5:46:30 (0.1s) 30.2mph @ 5:46:32 (7%-s) 30.1mph @ 5:46:32 (1s) 29.7mph @ 5:46:32 (3s) 26.4mph @ 5:46:05 (60s) 26.6mph @ 5:46:05 (120s)	3.3mph at 5:46:11 7.2mph @ 5:46:11 (0.1s) 3.8mph @ 5:46:11 (7%-s) 4.2mph @ 5:46:11 (1s) 12.5mph @ 5:46:12 (3s) 25.0mph @ 5:47:04 (60s) 25.7mph @ 5:47:04 (120s)	6716 / 25.1mph	31.2mph at 5:46:33 30.6mph @ 5:46:32 (7%-s) 30.0mph @ 5:46:33 (1s) 26.9mph @ 5:46:05 (60s) 27.2mph @ 5:46:35 (120s)	13.4mph at 5:46:11 13.8mph @ 5:46:11 (7%-s) 15.8mph @ 5:46:11 (1s) 18.7mph @ 5:46:12 (3s) 25.7mph @ 5:47:04 (60s) 26.3mph @ 5:47:04 (120s)	14538 / 25.7mph						
30.9mph at 5:45:11 30.8mph @ 5:45:11 (0.1s) 30.4mph @ 5:45:11 (7%-s) 30.2mph @ 5:45:11 (1s) 29.8mph @ 5:45:11 (3s) 28.8mph @ 5:45:32 (60s) 27.9mph @ 5:45:26 (120s)	21.9mph at 5:45:50 22.1mph @ 5:45:50 (7%-s) 22.5mph @ 5:45:51 (1s) 24.0mph @ 5:45:52 (3s) 27.6mph @ 5:46:04 (60s) 27.7mph @ 5:45:57 (120s)	2165 / 27.6mph	30.1mph at 5:45:11 30.1mph @ 5:45:11 (0.1s) 29.8mph @ 5:45:11 (7%-s) 29.5mph @ 5:45:11 (1s) 28.7mph @ 5:45:11 (3s) 27.7mph @ 5:45:31 (60s) 26.7mph @ 5:45:25 (120s)	17.2mph at 5:45:50 17.3mph @ 5:45:50 (0.1s) 18.3mph @ 5:45:51 (7%-s) 19.8mph @ 5:45:51 (1s) 22.6mph @ 5:45:51 (3s) 26.4mph @ 5:46:04 (60s) 26.5mph @ 5:45:57 (120s)	7086 / 26.4mph	31.1mph at 5:45:58 30.7mph @ 5:45:58 (7%-s) 30.0mph @ 5:45:58 (1s) 29.3mph @ 5:45:11 (3s) 28.1mph @ 5:45:31 (60s) 27.1mph @ 5:45:26 (120s)	17.3mph at 5:45:50 17.9mph @ 5:45:50 (7%-s) 19.5mph @ 5:45:51 (1s) 22.5mph @ 5:45:51 (3s) 26.9mph @ 5:46:04 (60s) 26.8mph @ 5:45:56 (120s)	15216 / 26.9mph						
32.9mph at 5:44:49 32.8mph @ 5:44:49 (0.1s) 32.5mph @ 5:44:49 (7%-s) 32.0mph @ 5:44:54 (1s) 31.9mph @ 5:44:54 (3s) 28.0mph @ 5:45:04 (60s) 27.9mph @ 5:45:04 (120s)	20.6mph at 5:44:16 20.9mph @ 5:44:16 (7%-s) 21.4mph @ 5:44:17 (1s) 22.3mph @ 5:44:17 (3s) 26.9mph @ 5:44:37 (60s) 27.2mph @ 5:44:20 (120s)	2198 / 28.0mph	32.8mph at 5:44:52 32.7mph @ 5:44:52 (0.1s) 31.7mph @ 5:44:52 (7%-s) 31.4mph @ 5:44:54 (1s) 31.2mph @ 5:44:54 (3s) 26.8mph @ 5:45:04 (60s) 26.6mph @ 5:45:04 (120s)	8.2mph at 5:44:18 8.3mph @ 5:44:18 (0.1s) 10.1mph @ 5:44:18 (7%-s) 14.2mph @ 5:44:18 (1s) 19.5mph @ 5:44:18 (3s) 25.6mph @ 5:44:32 (60s) 25.8mph @ 5:44:19 (120s)	7197 / 26.8mph	33.7mph at 5:44:52 32.7mph @ 5:44:52 (7%-s) 31.9mph @ 5:44:52 (1s) 31.6mph @ 5:44:54 (3s) 27.1mph @ 5:44:05 (60s) 27.0mph @ 5:45:04 (120s)	11.9mph at 5:44:18 12.6mph @ 5:44:18 (7%-s) 16.3mph @ 5:44:18 (1s) 20.2mph @ 5:44:18 (3s) 25.8mph @ 5:44:32 (60s) 26.3mph @ 5:44:19 (120s)	15232 / 26.9mph						
30.1mph at 5:43:32 29.8mph @ 5:43:32 (7%-s) 29.6mph	22.9mph at 5:44:02 23.6mph @ 5:44:02 (7%-s) 23.9mph	2186 / 27.9mph	29.4mph at 5:43:27 29.3mph @ 5:43:27 (0.1s) 28.9mph	15.4mph at 5:43:05 21.3mph @ 5:43:05 (7%-s) 22.1mph	7097 / 26.5mph	30.1mph at 5:43:32 29.7mph @ 5:43:27 (7%-s) 29.6mph	20.3mph at 5:44:02 21.2mph @ 5:44:02 (7%-s) 22.7mph	15309 / 27.1mph						

2022-01-29 12:43:05 AM EST to 2022-01-29 12:44:05 AM EST (60s)						<b>@ 5:43:10</b> <b>29.3mph</b> <small>@ 5:43:11 (3s)</small>	<b>@ 5:44:03</b> <b>25.2mph</b> <small>@ 5:44:03 (3s)</small>		<b>@ 5:43:27</b> <b>28.7mph</b> <small>@ 5:43:27 (1s)</small>	<b>@ 5:44:03</b> <b>22.6mph</b> <small>@ 5:44:03 (1s)</small>		<b>@ 5:43:27</b> <b>28.5mph</b> <small>@ 5:43:29 (3s)</small>	<b>@ 5:44:02</b> <b>24.7mph</b> <small>@ 5:44:03 (3s)</small>	
2022-01-29 12:43:11 AM EST	1009.73mb	4.72V	35.4°F 94%	44.6°F	<b>E</b> <b>(81°)</b>	<b>30.3mph</b> at 5:42:54 <b>30.1mph</b> <small>@ 5:42:54 (7.5-s)</small>	<b>23.6mph</b> at 5:42:38 <b>23.8mph</b> <small>@ 5:42:38 (7.5-s)</small>	2117 / 27.0mph	<b>28.9mph</b> at 5:42:54 <b>28.9mph</b> <small>@ 5:42:54 (0.1s)</small>	<b>22.1mph</b> at 5:42:38 <b>22.1mph</b> <small>@ 5:42:38 (0.1s)</small>	6866 / 25.6mph	<b>29.5mph</b> at 5:42:57 <b>29.3mph</b> <small>@ 5:42:58 (7.5-s)</small>	<b>22.5mph</b> at 5:42:38 <b>22.6mph</b> <small>@ 5:42:38 (7.5-s)</small>	14684 / 26.0mph
2022-01-29 12:42:05 AM EST to 2022-01-29 12:43:05 AM EST (60s)	1009.86mb	4.69V	35.5°F 94%	44.6°F	<b>E</b> <b>(80°)</b>	<b>30.9mph</b> at 5:41:31 <b>30.8mph</b> <small>@ 5:41:31 (0.1s)</small>	<b>24.9mph</b> at 5:41:18 <b>25.1mph</b> <small>@ 5:41:18 (7.5-s)</small>	2207 / 28.1mph	<b>29.4mph</b> at 5:41:38 <b>29.4mph</b> <small>@ 5:41:38 (0.1s)</small>	<b>21.0mph</b> at 5:41:05 <b>23.6mph</b> <small>@ 5:41:18 (0.1s)</small>	7206 / 26.9mph	<b>30.3mph</b> at 5:41:31 <b>29.9mph</b> <small>@ 5:41:31 (7.5-s)</small>	<b>23.6mph</b> at 5:41:18 <b>23.8mph</b> <small>@ 5:41:18 (7.5-s)</small>	15471 / 27.3mph
2022-01-29 12:41:11 AM EST	1010.02mb	4.70V	35.5°F 94%	44.6°F	<b>ENE</b> <b>(73°)</b>	<b>31.6mph</b> at 5:40:37 <b>31.4mph</b> <small>@ 5:40:37 (0.1s)</small>	<b>16.4mph</b> at 5:40:30 <b>16.8mph</b> <small>@ 5:40:31 (7.5-s)</small>	2139 / 27.3mph	<b>31.2mph</b> at 5:40:37 <b>31.0mph</b> <small>@ 5:40:37 (0.1s)</small>	<b>9.5mph</b> at 5:40:30 <b>9.5mph</b> @ 5:40:30	6973 / 26.0mph	<b>31.7mph</b> at 5:40:11 <b>30.7mph</b> <small>@ 5:40:11 (7.5-s)</small>	<b>13.3mph</b> at 5:40:30 <b>13.9mph</b> <small>@ 5:40:30 (7.5-s)</small>	14999 / 26.5mph
2022-01-29 12:40:05 AM EST to 2022-01-29 12:41:05 AM EST (60s)	1010.04mb	4.71V	35.5°F 94%	44.6°F	<b>ENE</b> <b>(76°)</b>	<b>29.7mph</b> at 5:39:49 <b>29.4mph</b> <small>@ 5:39:06 (7.5-s)</small>	<b>20.3mph</b> at 5:39:34 <b>20.8mph</b> <small>@ 5:39:34 (7.5-s)</small>	2053 / 26.3mph	<b>28.6mph</b> at 5:39:06 <b>28.6mph</b> <small>@ 5:39:06 (0.1s)</small>	<b>11.3mph</b> at 5:39:34 <b>11.5mph</b> <small>@ 5:39:34 (0.1s)</small>	6665 / 24.9mph	<b>29.2mph</b> at 5:39:06 <b>28.9mph</b> <small>@ 5:39:06 (7.5-s)</small>	<b>16.9mph</b> at 5:39:40 <b>17.9mph</b> <small>@ 5:39:40 (7.5-s)</small>	14326 / 25.4mph
2022-01-29 12:39:11 AM EST	1009.90mb	4.73V	35.4°F 94%	44.6°F	<b>E</b> <b>(85°)</b>	<b>30.0mph</b> at 5:38:53 <b>29.8mph</b> <small>@ 5:38:54 (7.5-s)</small>	<b>22.3mph</b> at 5:38:09 <b>22.7mph</b> <small>@ 5:38:10 (7.5-s)</small>	2050 / 26.2mph	<b>29.3mph</b> at 5:38:53 <b>29.2mph</b> <small>@ 5:38:53 (0.1s)</small>	<b>12.4mph</b> at 5:38:05 <b>16.2mph</b> <small>@ 5:38:05 (0.1s)</small>	6673 / 24.9mph	<b>29.5mph</b> at 5:38:53 <b>29.2mph</b> <small>@ 5:38:53 (7.5-s)</small>	<b>21.1mph</b> at 5:38:10 <b>21.7mph</b> <small>@ 5:38:09 (7.5-s)</small>	14311 / 25.3mph
2022-01-29 12:38:05 AM EST to 2022-01-29 12:39:05 AM EST (60s)	1010.17mb	4.70V	35.3°F 94%	44.6°F	<b>ENE</b> <b>(74°)</b>	<b>29.2mph</b> at 5:37:37 <b>28.7mph</b> <small>@ 5:37:37 (7.5-s)</small>	<b>21.2mph</b> at 5:37:52 <b>21.6mph</b> <small>@ 5:37:52 (7.5-s)</small>	2002 / 25.6mph	<b>28.3mph</b> at 5:37:13 <b>28.8mph</b> <small>@ 5:37:13 (7.5-s)</small>	<b>13.2mph</b> at 5:37:10 <b>13.2mph</b> <small>@ 5:37:10 (7.5-s)</small>	6509 / 24.3mph	<b>28.5mph</b> at 5:37:13 <b>28.0mph</b> <small>@ 5:37:13 (7.5-s)</small>	<b>18.4mph</b> at 5:37:10 <b>19.2mph</b> <small>@ 5:37:10 (7.5-s)</small>	14075 / 24.9mph
2022-01-29 12:37:05 AM EST to 2022-01-29 12:38:05 AM EST (60s)						<b>27.5mph</b> <small>@ 5:37:08 (3s)</small>	<b>23.3mph</b> <small>@ 5:37:53 (3s)</small>		<b>27.3mph</b> <small>@ 5:37:06 (3s)</small>	<b>17.6mph</b> <small>@ 5:37:11 (3s)</small>		<b>26.8mph</b> <small>@ 5:37:08 (60s)</small>	<b>22.5mph</b> <small>@ 5:37:59 (3s)</small>	
2022-01-29 12:38:05 AM EST (60s)						<b>28.0mph</b> <small>@ 5:37:07 (60s)</small>	<b>25.6mph</b> <small>@ 5:38:04 (60s)</small>		<b>27.1mph</b> <small>@ 5:37:13 (1s)</small>	<b>21.6mph</b> <small>@ 5:37:59 (3s)</small>		<b>27.4mph</b> <small>@ 5:37:06 (60s)</small>	<b>24.9mph</b> <small>@ 5:38:04 (60s)</small>	
2022-01-29 12:38:05 AM EST (60s)						<b>27.8mph</b> <small>@ 5:37:07 (60s)</small>	<b>26.8mph</b> <small>@ 5:38:04 (60s)</small>		<b>26.3mph</b> <small>@ 5:37:13 (1s)</small>	<b>24.2mph</b> <small>@ 5:37:59 (3s)</small>		<b>27.2mph</b> <small>@ 5:37:06 (60s)</small>	<b>26.1mph</b> <small>@ 5:38:04 (60s)</small>	

AM EST (60s)						@ 5:37:20 (120s)	@ 5:38:04 (120s)	@ 5:37:08 (3s) 27.0mph @ 5:37:06 (60s) 26.7mph @ 5:37:09 (120s)	@ 5:38:04 (60s) 25.6mph @ 5:38:04 (120s)		@ 5:37:20 (120s)	@ 5:38:04 (120s)		
2022-01-29 12:37:11 AM EST  2022-01-29 12:36:05 AM EST to 2022-01-29 12:37:05 AM EST (60s)	1010.09mb	4.70V	35.3°F 94%	44.6°F	ENE (76°)	31.6mph at 5:36:42 31.4mph @ 5:36:42 (0.1s) 31.3mph @ 5:36:42 (1s) 31.2mph @ 5:36:42 (1s) 30.7mph @ 5:36:44 (3s) 28.2mph @ 5:36:56 (60s) 27.7mph @ 5:37:04 (120s)	24.6mph at 5:36:11 24.9mph @ 5:36:12 (1/2-s) 25.2mph @ 5:36:12 (1s) 26.3mph @ 5:36:13 (3s) 27.4mph @ 5:36:05 (60s) 27.1mph @ 5:36:06 (120s)	2198 / 28.0mph	31.1mph at 5:36:34 30.9mph @ 5:36:34 (0.1s) 30.2mph @ 5:36:42 (1s) 30.1mph @ 5:36:42 (1s) 29.6mph @ 5:36:43 (3s) 27.1mph @ 5:36:58 (60s) 26.7mph @ 5:37:04 (120s)	18.3mph at 5:36:05 22.2mph @ 5:36:05 (0.1s) 23.0mph @ 5:36:06 (1s) 23.4mph @ 5:36:06 (1s) 24.9mph @ 5:36:07 (3s) 26.4mph @ 5:36:06 (60s) 26.1mph @ 5:36:06 (120s)	7229 / 26.9mph	31.5mph at 5:36:34 30.8mph @ 5:36:34 (1/2-s) 30.6mph @ 5:36:42 (1s) 29.9mph @ 5:36:44 (3s) 27.4mph @ 5:36:56 (60s) 27.0mph @ 5:37:04 (120s)	23.1mph at 5:36:05 23.6mph @ 5:36:05 (1/2-s) 24.0mph @ 5:36:05 (1s) 25.6mph @ 5:36:07 (3s) 26.7mph @ 5:36:05 (60s) 26.4mph @ 5:36:06 (120s)	15447 / 27.3mph
2022-01-29 12:36:11 AM EST  2022-01-29 12:35:05 AM EST to 2022-01-29 12:36:05 AM EST (60s)	1010.11mb	4.70V	35.3°F 94%	44.6°F	ENE (72°)	31.0mph at 5:35:49 30.9mph @ 5:35:27 (0.1s) 30.7mph @ 5:35:49 (1/2-s) 30.4mph @ 5:35:50 (1s) 30.0mph @ 5:35:31 (3s) 27.4mph @ 5:36:04 (60s) 27.1mph @ 5:36:04 (120s)	22.6mph at 5:35:11 23.0mph @ 5:35:11 (1/2-s) 23.3mph @ 5:35:11 (1s) 24.2mph @ 5:35:05 (3s) 26.6mph @ 5:35:46 (60s) 26.2mph @ 5:35:09 (120s)	2148 / 27.4mph	31.8mph at 5:35:34 32.2mph @ 5:35:34 (No(C) 31.9mph @ 5:35:34 (0.1s) 30.5mph @ 5:35:34 (1s) 29.5mph @ 5:35:33 (1s) 29.1mph @ 5:35:35 (3s) 26.4mph @ 5:36:04 (60s) 26.1mph @ 5:36:04 (120s)	20.1mph at 5:35:39 20.1mph @ 5:35:39 (0.1s) 21.0mph @ 5:35:39 (1/2-s) 22.2mph @ 5:35:14 (1s) 23.1mph @ 5:35:05 (3s) 25.8mph @ 5:35:07 (60s) 25.2mph @ 5:35:05 (120s)	7090 / 26.4mph	31.1mph at 5:35:34 30.6mph @ 5:35:49 (1/2-s) 30.2mph @ 5:35:30 (1s) 29.3mph @ 5:35:30 (3s) 26.7mph @ 5:36:04 (60s) 26.5mph @ 5:36:04 (120s)	16.6mph at 5:35:12 18.3mph @ 5:35:12 (1/2-s) 20.5mph @ 5:35:12 (1s) 22.2mph @ 5:35:14 (3s) 25.9mph @ 5:35:22 (60s) 25.4mph @ 5:35:06 (120s)	15119 / 26.7mph
2022-01-29 12:35:11 AM EST  2022-01-29 12:34:05 AM EST to 2022-01-29 12:35:05 AM EST (60s)	1010.11mb	4.70V	35.3°F 94%	44.6°F	ENE (73°)	31.1mph at 5:34:28 31.0mph @ 5:34:28 (0.1s) 30.9mph @ 5:34:28 (1/2-s) 30.7mph @ 5:34:28 (1s) 29.8mph @ 5:34:29 (3s) 27.3mph @ 5:34:44 (60s) 26.3mph @ 5:35:03 (120s)	21.4mph at 5:35:03 21.8mph @ 5:35:03 (1/2-s) 22.6mph @ 5:35:04 (1s) 23.9mph @ 5:34:12 (3s) 25.7mph @ 5:34:05 (60s) 25.5mph @ 5:34:05 (120s)	2106 / 26.9mph	30.9mph at 5:34:46 30.7mph @ 5:34:46 (0.1s) 29.6mph @ 5:34:46 (1/2-s) 29.1mph @ 5:34:28 (1s) 28.4mph @ 5:34:29 (3s) 26.2mph @ 5:34:46 (60s) 25.2mph @ 5:35:03 (120s)	17.5mph at 5:35:03 17.7mph @ 5:35:03 (0.1s) 19.3mph @ 5:35:03 (1/2-s) 21.1mph @ 5:35:03 (1s) 22.6mph @ 5:34:12 (3s) 24.6mph @ 5:34:05 (60s) 24.2mph @ 5:34:05 (120s)	6942 / 25.9mph	30.8mph at 5:34:46 30.2mph @ 5:34:27 (1/2-s) 30.1mph @ 5:34:28 (1s) 29.1mph @ 5:34:28 (3s) 26.8mph @ 5:34:46 (60s) 25.4mph @ 5:35:03 (120s)	18.7mph at 5:35:03 19.4mph @ 5:35:03 (1/2-s) 20.5mph @ 5:35:03 (1s) 22.7mph @ 5:35:04 (3s) 24.6mph @ 5:34:05 (60s) 24.1mph @ 5:34:05 (120s)	14825 / 26.2mph
2022-01-29 12:34:11 AM EST  2022-01-29 12:33:05 AM EST to 2022-01-29 12:34:05 AM EST (60s)	1010.18mb	4.70V	35.2°F 94%	44.6°F	ENE (75°)	29.5mph at 5:34:04 29.2mph @ 5:34:04 (1/2-s) 28.9mph @ 5:33:50 (1s) 28.6mph @ 5:33:50 (3s) 25.7mph @ 5:34:04 (60s) 25.5mph @ 5:34:04 (120s)	21.9mph at 5:33:31 22.2mph @ 5:33:11 (1/2-s) 22.5mph @ 5:33:20 (1s) 22.9mph @ 5:33:13 (3s) 24.8mph @ 5:33:31 (60s) 25.0mph @ 5:33:38 (120s)	2005 / 25.7mph	28.3mph at 5:33:49 28.3mph @ 5:33:49 (0.1s) 28.2mph @ 5:33:49 (1/2-s) 27.9mph @ 5:33:49 (1s) 27.6mph @ 5:33:49 (3s) 24.6mph @ 5:34:05 (60s) 24.3mph @ 5:33:05 (120s)	13.8mph at 5:33:05 18.1mph @ 5:33:05 (0.1s) 20.0mph @ 5:33:35 (1/2-s) 21.2mph @ 5:33:11 (1s) 21.9mph @ 5:33:31 (3s) 23.5mph @ 5:33:29 (60s) 23.8mph @ 5:33:39 (120s)	6591 / 24.6mph	29.0mph at 5:33:47 28.6mph @ 5:33:47 (1/2-s) 28.4mph @ 5:33:49 (1s) 28.2mph @ 5:33:50 (3s) 24.6mph @ 5:34:04 (60s) 24.4mph @ 5:33:05 (120s)	17.2mph at 5:33:19 17.8mph @ 5:33:19 (1/2-s) 19.2mph @ 5:33:19 (1s) 20.7mph @ 5:33:21 (3s) 23.0mph @ 5:33:28 (60s) 23.6mph @ 5:33:38 (120s)	13907 / 24.6mph
2022-01-29 12:33:11 AM EST  2022-01-29 12:32:05 AM EST to 2022-01-29 12:33:05 AM EST (60s)	1010.26mb	4.70V	35.2°F 94%	44.6°F	ENE (68°)	30.4mph at 5:32:21 30.1mph @ 5:32:22 (1/2-s) 29.8mph @ 5:32:22 (1s) 29.2mph @ 5:32:23 (3s) 25.6mph @ 5:32:05 (60s) 25.7mph @ 5:32:05 (120s)	19.6mph at 5:32:34 19.9mph @ 5:32:34 (1/2-s) 20.5mph @ 5:32:34 (1s) 21.4mph @ 5:32:34 (3s) 24.9mph @ 5:32:52 (60s) 25.4mph @ 5:33:05 (120s)	1974 / 25.3mph	30.3mph at 5:32:21 30.2mph @ 5:32:21 (0.1s) 29.8mph @ 5:32:22 (1/2-s) 29.1mph @ 5:32:22 (1s) 28.4mph @ 5:32:23 (3s) 24.7mph @ 5:32:05 (60s) 25.7mph @ 5:32:05 (120s)	13.2mph at 5:32:41 13.4mph @ 5:32:41 (0.1s) 15.0mph @ 5:32:32 (1/2-s) 16.9mph @ 5:32:32 (1s) 19.5mph @ 5:32:32 (1s) 23.4mph @ 5:32:52 (60s) 24.3mph @ 5:33:04 (120s)	6404 / 23.9mph	31.3mph at 5:32:22 30.2mph @ 5:32:22 (1/2-s) 29.6mph @ 5:32:22 (1s) 26.4mph @ 5:32:24 (3s) 25.1mph @ 5:32:05 (60s) 25.1mph @ 5:32:05 (120s)	14.0mph at 5:32:29 14.7mph @ 5:32:29 (1/2-s) 15.1mph @ 5:32:30 (1s) 16.6mph @ 5:32:32 (3s) 23.5mph @ 5:32:52 (60s) 24.4mph @ 5:33:04 (120s)	13313 / 23.6mph

2022-01-29 12:32:11 AM EST	1010.29mb	4.72V	35.1°F 94%	44.6°F	ENE (73°)	29.1mph at 5:31:43	19.5mph at 5:31:27	2000 / 25.6mph	29.8mph at 5:31:37	14.9mph at 5:31:05	6625 / 24.7mph	30.7mph at 5:31:37	18.4mph at 5:32:01	14223 / 25.2mph
2022-01-29 12:31:05 AM EST to 2022-01-29 12:32:05 AM EST (60s)						28.4mph @ 5:31:21 (½-s)	19.8mph @ 5:31:27 (½-s)		29.6mph @ 5:31:37 (0.1s)	16.3mph @ 5:31:53 (0.1s)		29.6mph @ 5:31:37 (½-s)	19.0mph @ 5:32:01 (½-s)	
27.8mph @ 5:31:44 (1s)						20.4mph @ 5:31:27 (1s)	28.6mph @ 5:31:21 (½-s)		17.9mph @ 5:32:01 (½-s)	28.8mph @ 5:31:37 (1s)		20.2mph @ 5:32:01 (1s)		
27.5mph @ 5:31:46 (3s)						22.1mph @ 5:31:56 (3s)	27.8mph @ 5:31:37 (1s)		19.4mph @ 5:32:01 (1s)	27.1mph @ 5:31:46 (60s)		22.5mph @ 5:32:01 (3s)		
27.9mph @ 5:31:05 (60s)	25.6mph @ 5:32:04 (60s)	26.7mph @ 5:31:46 (60s)	24.7mph @ 5:32:04 (60s)	27.1mph @ 5:31:05 (60s)	25.1mph @ 5:32:04 (60s)									
28.4mph @ 5:31:05 (120s)	26.7mph @ 5:32:04 (120s)	27.3mph @ 5:31:05 (120s)	25.7mph @ 5:32:04 (120s)	27.7mph @ 5:31:05 (120s)	26.1mph @ 5:32:04 (120s)									
2022-01-29 12:31:11 AM EST	1010.15mb	4.73V	35.1°F 94%	44.7°F	ENE (74°)	31.6mph at 5:30:06	24.0mph at 5:30:40	2189 / 27.9mph	31.4mph at 5:30:06	21.8mph at 5:30:27	7178 / 26.8mph	32.2mph at 5:30:06	23.5mph at 5:30:39	15356 / 27.1mph
2022-01-29 12:30:05 AM EST to 2022-01-29 12:31:05 AM EST (60s)						31.5mph @ 5:30:06 (0.1s)	24.4mph @ 5:30:40 (½-s)		31.3mph @ 5:30:06 (0.1s)	21.8mph @ 5:30:27 (0.1s)		31.1mph @ 5:30:06 (½-s)	23.9mph @ 5:30:39 (½-s)	
31.2mph @ 5:30:06 (½-s)						24.4mph @ 5:30:41 (1s)	30.8mph @ 5:30:06 (½-s)		22.3mph @ 5:30:27 (½-s)	30.4mph @ 5:30:08 (1s)		24.1mph @ 5:30:39 (1s)		
30.7mph @ 5:30:07 (1s)						25.5mph @ 5:30:41 (3s)	29.9mph @ 5:30:06 (1s)		23.4mph @ 5:30:39 (1s)	29.9mph @ 5:30:08 (3s)		24.7mph @ 5:30:41 (3s)		
30.5mph @ 5:30:05 (3s)	27.9mph @ 5:31:04 (60s)	29.5mph @ 5:30:08 (3s)	24.3mph @ 5:30:41 (3s)	28.3mph @ 5:30:08 (60s)	27.1mph @ 5:31:05 (60s)									
29.0mph @ 5:30:09 (60s)	28.4mph @ 5:31:04 (120s)	27.8mph @ 5:30:12 (60s)	26.7mph @ 5:31:04 (60s)	28.1mph @ 5:30:12 (120s)	27.7mph @ 5:31:05 (120s)									
28.8mph @ 5:30:13 (120s)	27.7mph @ 5:30:12 (120s)	27.3mph @ 5:31:04 (120s)	27.3mph @ 5:31:04 (120s)	27.7mph @ 5:31:05 (120s)	27.7mph @ 5:31:05 (120s)									
2022-01-29 12:30:11 AM EST	1010.20mb	4.71V	35.1°F 94%	44.7°F	ENE (75°)	32.5mph at 5:29:06	25.5mph at 5:29:21	2279 / 29.0mph	31.4mph at 5:30:00	24.1mph at 5:29:21	7467 / 27.8mph	31.6mph at 5:29:09	23.9mph at 5:29:21	16026 / 28.3mph
2022-01-29 12:29:05 AM EST to 2022-01-29 12:30:05 AM EST (60s)						32.3mph @ 5:29:06 (0.1s)	26.0mph @ 5:29:21 (½-s)		31.4mph @ 5:30:00 (0.1s)	24.2mph @ 5:29:21 (0.1s)		31.2mph @ 5:29:09 (½-s)	24.6mph @ 5:29:21 (½-s)	
31.6mph @ 5:30:00 (½-s)						26.4mph @ 5:29:21 (1s)	30.8mph @ 5:30:00 (½-s)		25.0mph @ 5:29:25 (½-s)	30.7mph @ 5:29:10 (1s)		25.4mph @ 5:29:21 (1s)		
31.4mph @ 5:30:00 (1s)						27.2mph @ 5:29:22 (3s)	30.5mph @ 5:30:00 (1s)		25.4mph @ 5:29:26 (60s)	29.8mph @ 5:30:02 (3s)		26.0mph @ 5:29:22 (3s)		
30.6mph @ 5:30:03 (3s)	28.3mph @ 5:29:05 (60s)	29.7mph @ 5:30:02 (3s)	26.2mph @ 5:29:22 (3s)	28.3mph @ 5:30:04 (60s)	27.6mph @ 5:29:05 (60s)									
28.9mph @ 5:30:04 (60s)	28.3mph @ 5:29:05 (120s)	27.8mph @ 5:30:05 (60s)	27.2mph @ 5:29:33 (60s)	28.0mph @ 5:30:04 (120s)	27.5mph @ 5:29:05 (120s)									
28.6mph @ 5:30:04 (120s)	27.6mph @ 5:30:05 (120s)	27.6mph @ 5:30:05 (120s)	27.2mph @ 5:29:31 (120s)	27.2mph @ 5:29:31 (120s)	27.5mph @ 5:29:05 (120s)									
2022-01-29 12:29:11 AM EST	1010.11mb	4.70V	35.1°F 93%	44.7°F	ENE (76°)	31.2mph at 5:28:07	25.5mph at 5:28:05	2223 / 28.3mph	29.9mph at 5:28:55	24.1mph at 5:28:05	7335 / 27.3mph	31.4mph at 5:29:03	23.7mph at 5:28:05	15624 / 27.6mph
2022-01-29 12:28:05 AM EST to 2022-01-29 12:29:05 AM EST (60s)						31.2mph @ 5:28:07 (0.1s)	25.9mph @ 5:28:05 (½-s)		29.8mph @ 5:28:55 (0.1s)	24.2mph @ 5:28:05 (0.1s)		30.4mph @ 5:29:03 (½-s)	24.4mph @ 5:28:05 (½-s)	
30.6mph @ 5:28:07 (½-s)						25.9mph @ 5:28:05 (1s)	29.7mph @ 5:28:33 (½-s)		24.5mph @ 5:28:05 (½-s)	29.7mph @ 5:28:33 (1s)		24.7mph @ 5:28:05 (1s)		
29.9mph @ 5:28:33 (1s)						26.1mph @ 5:28:05 (3s)	29.5mph @ 5:28:33 (3s)		24.4mph @ 5:28:05 (1s)	29.3mph @ 5:28:33 (3s)		24.8mph @ 5:28:05 (3s)		
29.5mph @ 5:28:33 (3s)	28.0mph @ 5:28:47 (60s)	29.1mph @ 5:28:33 (3s)	24.5mph @ 5:28:05 (3s)	27.6mph @ 5:28:21 (60s)	27.2mph @ 5:28:43 (60s)									
28.4mph @ 5:28:20 (60s)	27.3mph @ 5:28:12 (120s)	27.3mph @ 5:28:20 (60s)	27.0mph @ 5:28:29 (60s)	27.5mph @ 5:28:04 (120s)	26.5mph @ 5:29:12 (120s)									
28.3mph @ 5:29:04 (120s)	27.2mph @ 5:29:04 (120s)	27.2mph @ 5:29:04 (120s)	26.2mph @ 5:28:06 (120s)	26.2mph @ 5:28:06 (120s)	26.5mph @ 5:29:12 (120s)									
2022-01-29 12:28:11 AM EST	1010.34mb	4.70V	35.2°F 93%	44.8°F	ENE (74°)	32.1mph at 5:27:21	23.8mph at 5:27:51	2219 / 28.3mph	31.5mph at 5:27:21	22.5mph at 5:27:51	7284 / 27.1mph	32.6mph at 5:27:25	21.8mph at 5:27:51	15526 / 27.4mph
2022-01-29 12:27:05 AM EST to 2022-01-29 12:28:05 AM EST (60s)						32.0mph @ 5:27:21 (0.1s)	24.4mph @ 5:27:51 (½-s)		31.5mph @ 5:27:21 (0.1s)	22.5mph @ 5:27:51 (0.1s)		31.8mph @ 5:27:26 (½-s)	23.0mph @ 5:27:51 (½-s)	
31.7mph @ 5:27:22 (1s)						24.6mph @ 5:27:52 (1s)	31.3mph @ 5:27:25 (½-s)		23.1mph @ 5:27:51 (½-s)	31.3mph @ 5:27:26 (1s)		24.2mph @ 5:27:51 (1s)		
31.7mph @ 5:27:22 (1s)						25.7mph @ 5:27:53 (3s)	30.9mph @ 5:27:22 (1s)		23.7mph @ 5:27:51 (1s)	30.3mph @ 5:27:28 (3s)		25.2mph @ 5:28:04 (3s)		
31.2mph @ 5:27:24 (3s)	26.3mph @ 5:27:19 (60s)	30.3mph @ 5:27:24 (3s)	24.8mph @ 5:28:04 (3s)	27.5mph @ 5:28:02 (60s)	25.4mph @ 5:27:19 (60s)									
28.2mph @ 5:28:04 (60s)	26.9mph @ 5:27:05 (120s)	27.1mph @ 5:28:04 (60s)	25.2mph @ 5:27:19 (60s)	26.7mph @ 5:27:48 (120s)	26.0mph @ 5:27:05 (120s)									
27.5mph @ 5:27:48 (120s)	26.4mph @ 5:27:48 (120s)	26.4mph @ 5:27:48 (120s)	25.9mph @ 5:27:05 (120s)	25.9mph @ 5:27:05 (120s)	26.0mph @ 5:27:05 (120s)									
2022-01-29 12:27:11 AM EST	1010.34mb	4.71V	35.3°F 93%	44.8°F	ENE (75°)	29.6mph at 5:26:10	21.6mph at 5:26:44	2072 / 26.5mph	28.6mph at 5:26:54	20.0mph at 5:26:44	6792 / 25.3mph	29.2mph at 5:26:54	16.3mph at 5:26:44	14458 / 25.6mph
2022-01-29 12:26:05 AM EST to 2022-01-29 12:27:05 AM EST (60s)						29.6mph @ 5:26:10 (½-s)	21.8mph @ 5:26:44 (½-s)		28.6mph @ 5:26:54 (0.1s)	20.0mph @ 5:26:44 (0.1s)		28.9mph @ 5:26:10 (½-s)	16.9mph @ 5:26:44 (½-s)	
30.3mph @ 5:26:05 (1s)						21.9mph @ 5:26:44 (1s)	28.2mph @ 5:26:54 (½-s)		20.3mph @ 5:26:44 (½-s)	28.9mph @ 5:26:05 (1s)		17.6mph @ 5:26:44 (1s)		
30.0mph @ 5:26:05 (3s)						23.1mph @ 5:26:46 (60s)	28.3mph @ 5:26:05 (1s)		20.7mph @ 5:26:45 (1s)	29.2mph @ 5:26:05 (3s)		21.1mph @ 5:26:45 (3s)		
27.9mph @ 5:26:20 (60s)	26.4mph @ 5:27:05 (60s)	28.1mph @ 5:26:05 (3s)	22.2mph @ 5:26:45 (3s)	27.1mph @ 5:26:19 (60s)	25.5mph @ 5:27:04 (60s)									
27.0mph @ 5:27:03 (120s)	26.5mph @ 5:26:05 (120s)	26.8mph @ 5:26:19 (60s)	25.3mph @ 5:27:04 (60s)	26.1mph @ 5:27:03 (120s)	25.7mph @ 5:26:40 (120s)									
25.9mph @ 5:27:03 (120s)	25.9mph @ 5:27:03 (120s)	25.9mph @ 5:27:03 (120s)	25.5mph @ 5:26:05 (120s)	25.5mph @ 5:26:05 (120s)	25.7mph @ 5:26:40 (120s)									
2022-01-29 12:26:11 AM EST	1010.47mb	4.71V	35.4°F 93%	44.8°F	ENE (71°)	30.9mph at 5:26:03	20.8mph at 5:25:17	2152 / 27.4mph	31.1mph at 5:25:13	15.9mph at 5:25:05	7107 / 26.5mph	32.1mph at 5:25:13	15.3mph at 5:25:24	15017 / 26.6mph
2022-01-29 12:25:05 AM EST to 2022-01-29 12:26:05 AM EST (60s)						30.8mph @ 5:26:04 (0.1s)	21.5mph @ 5:25:18 (½-s)		31.0mph @ 5:25:13 (0.1s)	19.2mph @ 5:25:06 (0.1s)		31.3mph @ 5:25:14 (½-s)	16.5mph @ 5:25:24 (½-s)	
30.6mph @ 5:26:03 (1s)						21.7mph @ 5:25:18 (1s)	30.3mph @ 5:25:14 (½-s)		20.5mph @ 5:25:06 (½-s)	30.2mph @ 5:25:14 (1s)		19.2mph @ 5:25:24 (1s)		
30.6mph @ 5:26:03 (1s)						21.7mph @ 5:25:18 (1s)	30.3mph @ 5:25:14 (½-s)		20.5mph @ 5:25:06 (½-s)	30.2mph @ 5:25:14 (1s)		19.2mph @ 5:25:24 (1s)		

2022-01-29 12:25:05 AM EST to 2022-01-29 12:26:05 AM EST (60s)						(½-s) 30.5mph @ 5:26:04 (1s) 30.0mph @ 5:26:04 (3s) 27.4mph @ 5:26:04 (60s) 27.0mph @ 5:25:05 (120s)	(1s) 23.4mph @ 5:25:18 (5s) 25.5mph @ 5:25:08 (60s) 26.2mph @ 5:25:54 (120s)		(½-s) 29.3mph @ 5:25:14 (1s) 28.2mph @ 5:25:14 (3s) 26.5mph @ 5:26:04 (60s) 25.8mph @ 5:25:05 (120s)	(½-s) 21.3mph @ 5:25:18 (1s) 22.6mph @ 5:25:18 (3s) 24.4mph @ 5:25:08 (60s) 25.1mph @ 5:25:46 (120s)		(1s) 29.3mph @ 5:26:04 (3s) 26.5mph @ 5:26:04 (60s) 26.2mph @ 5:25:05 (120s)	(1s) 22.1mph @ 5:25:08 (3s) 24.7mph @ 5:25:08 (60s) 25.3mph @ 5:25:46 (120s)	
2022-01-29 12:25:11 AM EST	1010.37mb	4.72V	35.4°F 93%	44.8°F	ENE (72°)	30.5mph at 5:24:35 30.4mph @ 5:24:35 (0.1s) 29.9mph @ 5:24:36 (½-s) 29.1mph @ 5:24:36 (1s) 27.9mph @ 5:24:36 (3s) 28.4mph @ 5:24:05 (60s) 28.4mph @ 5:24:05 (120s)	18.4mph at 5:24:46 18.7mph @ 5:24:46 (½-s) 19.3mph @ 5:24:47 (1s) 20.8mph @ 5:24:47 (5s) 25.6mph @ 5:25:04 (60s) 27.0mph @ 5:25:04 (120s)	1999 / 25.6mph	29.4mph at 5:25:03 29.1mph @ 5:25:03 (0.1s) 28.2mph @ 5:25:03 (½-s) 27.9mph @ 5:24:27 (1s) 26.5mph @ 5:24:33 (3s) 27.1mph @ 5:24:05 (60s) 27.1mph @ 5:24:05 (120s)	13.6mph at 5:24:46 13.6mph @ 5:24:46 (0.1s) 14.8mph @ 5:24:46 (½-s) 16.6mph @ 5:24:47 (1s) 20.2mph @ 5:24:47 (3s) 24.4mph @ 5:24:56 (60s) 25.8mph @ 5:25:04 (120s)	6575 / 24.5mph	29.9mph at 5:25:04 28.9mph @ 5:24:35 (½-s) 28.8mph @ 5:24:26 (1s) 27.2mph @ 5:24:36 (3s) 27.5mph @ 5:24:05 (60s) 27.6mph @ 5:24:05 (120s)	12.8mph at 5:24:46 13.6mph @ 5:24:46 (½-s) 15.6mph @ 5:24:47 (1s) 20.1mph @ 5:24:47 (3s) 24.7mph @ 5:24:55 (60s) 26.1mph @ 5:25:05 (120s)	14040 / 24.9mph
2022-01-29 12:24:11 AM EST	1010.56mb	4.70V	35.5°F 93%	44.9°F	E (79°)	32.7mph at 5:23:16 32.6mph @ 5:23:16 (0.1s) 32.4mph @ 5:23:16 (½-s) 32.1mph @ 5:23:20 (1s) 31.7mph @ 5:23:20 (3s) 29.0mph @ 5:23:53 (60s) 28.6mph @ 5:23:50 (120s)	20.3mph at 5:23:57 20.6mph @ 5:23:58 (½-s) 21.2mph @ 5:23:58 (1s) 23.3mph @ 5:23:58 (3s) 28.1mph @ 5:23:15 (60s) 27.6mph @ 5:23:05 (120s)	2231 / 28.4mph	31.5mph at 5:23:15 31.5mph @ 5:23:15 (0.1s) 31.4mph @ 5:23:16 (½-s) 31.1mph @ 5:23:16 (1s) 30.3mph @ 5:23:21 (3s) 27.8mph @ 5:23:50 (60s) 27.3mph @ 5:23:49 (120s)	15.7mph at 5:23:57 15.8mph @ 5:23:57 (0.1s) 16.1mph @ 5:23:57 (½-s) 17.0mph @ 5:23:57 (1s) 21.0mph @ 5:23:59 (3s) 26.9mph @ 5:23:15 (60s) 26.3mph @ 5:23:05 (120s)	7260 / 27.1mph	32.1mph at 5:23:16 31.8mph @ 5:23:16 (½-s) 31.6mph @ 5:23:16 (1s) 30.7mph @ 5:23:18 (3s) 28.3mph @ 5:23:51 (60s) 27.8mph @ 5:23:47 (120s)	12.8mph at 5:23:57 13.2mph @ 5:23:57 (½-s) 13.9mph @ 5:23:57 (1s) 19.1mph @ 5:23:58 (3s) 27.3mph @ 5:23:14 (60s) 26.9mph @ 5:23:05 (120s)	15551 / 27.5mph
2022-01-29 12:23:11 AM EST	1010.42mb	4.70V	35.6°F 93%	44.9°F	E (79°)	31.9mph at 5:22:13 31.8mph @ 5:22:13 (0.1s) 31.7mph @ 5:22:13 (½-s) 31.5mph @ 5:22:13 (1s) 30.6mph @ 5:22:15 (3s) 28.6mph @ 5:23:01 (60s) 27.6mph @ 5:23:03 (120s)	25.3mph at 5:22:49 25.5mph @ 5:22:49 (½-s) 25.8mph @ 5:22:49 (1s) 26.1mph @ 5:22:49 (3s) 26.8mph @ 5:22:04 (60s) 25.9mph @ 5:22:04 (120s)	2237 / 28.5mph	30.9mph at 5:22:06 30.9mph @ 5:22:06 (0.1s) 30.5mph @ 5:22:13 (½-s) 30.3mph @ 5:22:13 (1s) 29.8mph @ 5:22:15 (3s) 27.2mph @ 5:23:01 (60s) 26.4mph @ 5:23:03 (120s)	22.4mph at 5:22:44 22.4mph @ 5:22:44 (0.1s) 22.8mph @ 5:22:44 (½-s) 23.1mph @ 5:22:44 (1s) 23.8mph @ 5:22:49 (3s) 25.5mph @ 5:22:05 (60s) 24.7mph @ 5:22:04 (120s)	7300 / 27.2mph	31.8mph at 5:22:06 31.5mph @ 5:22:06 (½-s) 31.2mph @ 5:22:13 (1s) 30.4mph @ 5:22:15 (3s) 27.7mph @ 5:23:01 (60s) 26.9mph @ 5:23:03 (120s)	23.9mph at 5:22:44 24.3mph @ 5:22:44 (½-s) 24.7mph @ 5:22:44 (1s) 24.7mph @ 5:22:44 (3s) 24.7mph @ 5:22:04 (60s) 25.2mph @ 5:22:04 (120s)	15660 / 27.7mph
2022-01-29 12:22:11 AM EST	1010.47mb	4.70V	35.8°F 94%	44.9°F	ENE (76°)	30.1mph at 5:22:02 29.8mph @ 5:22:04 (½-s) 29.8mph @ 5:22:03 (1s) 29.2mph @ 5:22:04 (3s) 26.8mph @ 5:22:03 (60s) 25.9mph @ 5:22:03 (120s)	23.4mph at 5:21:26 23.7mph @ 5:21:26 (½-s) 23.8mph @ 5:21:04 (1s) 24.2mph @ 5:21:04 (3s) 25.0mph @ 5:21:04 (60s) 24.4mph @ 5:21:12 (120s)	2103 / 26.9mph	28.5mph at 5:21:31 28.4mph @ 5:21:31 (0.1s) 28.3mph @ 5:21:32 (½-s) 27.8mph @ 5:21:32 (1s) 27.2mph @ 5:21:20 (3s) 25.5mph @ 5:22:03 (60s) 24.7mph @ 5:22:03 (120s)	13.8mph at 5:21:04 18.2mph @ 5:21:04 (0.1s) 20.1mph @ 5:21:26 (½-s) 21.0mph @ 5:21:26 (1s) 22.8mph @ 5:21:04 (3s) 23.9mph @ 5:21:04 (60s) 23.1mph @ 5:21:11 (120s)	6846 / 25.5mph	30.3mph at 5:22:03 30.0mph @ 5:22:03 (½-s) 29.8mph @ 5:22:03 (1s) 28.4mph @ 5:22:03 (3s) 26.1mph @ 5:22:03 (60s) 25.2mph @ 5:22:03 (120s)	20.2mph at 5:21:04 20.7mph @ 5:21:04 (½-s) 21.8mph @ 5:21:26 (1s) 23.0mph @ 5:21:04 (3s) 24.3mph @ 5:21:04 (60s) 23.3mph @ 5:21:11 (120s)	14786 / 26.2mph
2022-01-29 12:21:11 AM EST	1010.50mb	4.70V	35.7°F 94%	44.9°F	ENE (71°)	30.0mph at 5:20:51 29.9mph @ 5:20:51 (½-s) 29.6mph @ 5:20:51 (1s) 28.6mph @ 5:20:56 (3s) 25.1mph @ 5:21:04 (60s) 24.6mph @ 5:20:27 (120s)	19.4mph at 5:20:06 19.8mph @ 5:20:07 (½-s) 20.1mph @ 5:20:36 (1s) 21.4mph @ 5:20:37 (3s) 23.4mph @ 5:20:13 (60s) 24.0mph @ 5:20:09 (120s)	1953 / 25.1mph	30.0mph at 5:20:51 29.6mph @ 5:20:51 (0.1s) 29.4mph @ 5:20:51 (½-s) 29.1mph @ 5:20:51 (1s) 27.6mph @ 5:20:56 (3s) 24.0mph @ 5:21:03 (60s) 23.4mph @ 5:20:27 (120s)	14.2mph at 5:20:04 15.7mph @ 5:20:35 (0.1s) 16.1mph @ 5:20:35 (½-s) 17.0mph @ 5:20:36 (1s) 20.0mph @ 5:20:37 (3s) 22.1mph @ 5:20:09 (60s) 22.7mph @ 5:20:09 (120s)	6422 / 24.0mph	30.4mph at 5:20:50 29.3mph @ 5:20:50 (½-s) 29.0mph @ 5:20:51 (1s) 28.3mph @ 5:20:56 (3s) 24.3mph @ 5:21:02 (60s) 23.5mph @ 5:20:27 (120s)	17.6mph at 5:20:27 18.8mph @ 5:20:07 (½-s) 19.4mph @ 5:20:07 (1s) 21.3mph @ 5:20:36 (3s) 22.1mph @ 5:20:13 (60s) 22.8mph @ 5:20:09 (120s)	13730 / 24.3mph
2022-01-29 12:20:11 AM EST	1010.64mb	4.69V	35.7°F 94%	44.9°F	ENE (73°)	27.4mph at 5:19:09 26.9mph @ 5:19:11 (½-s) 26.7mph @ 5:19:12 (1s) 26.2mph @ 5:19:13 (3s) 25.3mph @ 5:19:27 (60s) 24.8mph @ 5:19:04	18.7mph at 5:19:38 18.9mph @ 5:19:38 (½-s) 19.3mph @ 5:19:38 (1s) 20.5mph @ 5:19:40 (3s) 23.7mph @ 5:20:02 (60s) 24.0mph @ 5:19:44	1846 / 23.8mph	25.8mph at 5:19:09 25.8mph @ 5:19:09 (0.1s) 25.6mph @ 5:19:06 (½-s) 25.4mph @ 5:19:07 (1s) 25.1mph @ 5:19:06 (3s) 24.1mph @ 5:19:23	13.7mph at 5:19:57 13.8mph @ 5:19:57 (0.1s) 14.5mph @ 5:19:57 (½-s) 16.1mph @ 5:19:58 (1s) 19.6mph @ 5:19:59 (3s) 22.3mph @ 5:20:01	5996 / 22.4mph	26.3mph at 5:19:04 26.1mph @ 5:19:04 (½-s) 25.9mph @ 5:19:04 (1s) 25.3mph @ 5:19:06 (3s) 24.9mph @ 5:19:27 (60s) 23.8mph @ 5:19:05	13.7mph at 5:19:57 14.3mph @ 5:19:57 (½-s) 15.7mph @ 5:19:58 (1s) 17.1mph @ 5:19:58 (3s) 22.4mph @ 5:20:01 (60s) 22.8mph @ 5:20:02	12658 / 22.5mph

(60s)						(120s)	(120s)		(60s) 23.4mph @ 5:19:05 (120s)	(60s) 22.6mph @ 5:19:47 (120s)		(120s)	(120s)	
2022-01-29 12:19:11 AM EST	1010.61mb	4.72V	35.7°F 94%	44.9°F	ENE (70°)	30.0mph at 5:18:28 29.3mph @ 5:18:29 (7-s) 28.8mph @ 5:18:29 (1s) 27.9mph @ 5:18:30 (3s) 25.1mph @ 5:18:04 (60s) 25.4mph @ 5:18:04 (120s)	17.0mph at 5:18:25 17.6mph @ 5:18:26 (7-s) 17.8mph @ 5:18:17 (1s) 19.8mph @ 5:18:17 (3s) 23.4mph @ 5:18:27 (60s) 24.8mph @ 5:19:03 (120s)	1900 / 24.4mph	30.6mph at 5:18:28 30.4mph @ 5:18:28 (0.1s) 28.8mph @ 5:18:28 (1s) 27.4mph @ 5:18:28 (1s) 26.7mph @ 5:18:30 (3s) 23.8mph @ 5:18:04 (60s) 24.1mph @ 5:18:04 (120s)	7.8mph at 5:18:18 7.9mph @ 5:18:18 (0.1s) 9.3mph @ 5:18:18 (7/2-s) 12.2mph @ 5:18:18 (1s) 15.1mph @ 5:18:18 (3s) 21.8mph @ 5:18:27 (60s) 23.4mph @ 5:18:27 (120s)	6189 / 23.1mph	30.3mph at 5:18:28 29.7mph @ 5:18:29 (7-s) 28.2mph @ 5:18:29 (1s) 27.1mph @ 5:18:30 (3s) 24.3mph @ 5:18:04 (60s) 24.5mph @ 5:18:04 (120s)	11.2mph at 5:18:18 11.5mph @ 5:18:18 (7-s) 12.7mph @ 5:18:18 (1s) 15.5mph @ 5:18:18 (3s) 22.1mph @ 5:18:27 (60s) 23.7mph @ 5:18:03 (120s)	13073 / 23.2mph
2022-01-29 12:18:11 AM EST	1010.72mb	4.70V	35.6°F 94%	44.9°F	E (79°)	28.4mph at 5:17:17 28.3mph @ 5:17:11 (7-s) 28.2mph @ 5:17:18 (1s) 28.0mph @ 5:17:12 (3s) 26.4mph @ 5:17:40 (60s) 26.2mph @ 5:17:18 (120s)	18.4mph at 5:17:56 18.9mph @ 5:17:56 (7-s) 19.2mph @ 5:17:57 (1s) 20.2mph @ 5:17:58 (3s) 25.1mph @ 5:18:03 (60s) 25.4mph @ 5:18:04 (120s)	1961 / 25.2mph	27.6mph at 5:17:09 27.6mph @ 5:17:09 (0.1s) 27.5mph @ 5:17:09 (7-s) 27.4mph @ 5:17:09 (1s) 27.1mph @ 5:17:11 (3s) 25.1mph @ 5:17:40 (60s) 25.1mph @ 5:17:18 (120s)	8.0mph at 5:17:56 8.1mph @ 5:17:56 (0.1s) 9.2mph @ 5:17:56 (7/2-s) 11.4mph @ 5:17:57 (1s) 16.4mph @ 5:17:58 (3s) 23.7mph @ 5:18:03 (60s) 24.0mph @ 5:18:03 (120s)	6366 / 23.8mph	28.5mph at 5:17:17 28.2mph @ 5:17:17 (7-s) 27.8mph @ 5:17:17 (1s) 27.5mph @ 5:17:10 (3s) 25.6mph @ 5:17:39 (60s) 25.4mph @ 5:17:20 (120s)	14.4mph at 5:17:56 14.7mph @ 5:17:56 (7-s) 15.7mph @ 5:17:56 (1s) 18.8mph @ 5:17:58 (3s) 24.3mph @ 5:18:03 (60s) 24.5mph @ 5:18:03 (120s)	13743 / 24.3mph
2022-01-29 12:17:11 AM EST	1010.66mb	4.71V	35.6°F 94%	44.9°F	E (80°)	28.3mph at 5:16:46 28.1mph @ 5:16:46 (7-s) 28.0mph @ 5:16:46 (1s) 27.4mph @ 5:16:48 (3s) 26.7mph @ 5:16:11 (60s) 26.2mph @ 5:16:04 (120s)	20.0mph at 5:16:19 20.3mph @ 5:16:20 (7-s) 20.8mph @ 5:16:20 (1s) 22.1mph @ 5:16:20 (3s) 25.6mph @ 5:17:02 (60s) 25.9mph @ 5:16:25 (120s)	1999 / 25.6mph	27.7mph at 5:16:46 27.6mph @ 5:16:46 (0.1s) 27.5mph @ 5:16:46 (7-s) 27.2mph @ 5:16:46 (1s) 26.5mph @ 5:16:48 (3s) 25.5mph @ 5:16:11 (60s) 24.8mph @ 5:17:03 (120s)	17.0mph at 5:16:19 17.3mph @ 5:16:19 (0.1s) 18.3mph @ 5:16:19 (7-s) 19.5mph @ 5:16:20 (1s) 21.0mph @ 5:16:20 (3s) 24.3mph @ 5:17:03 (60s) 24.4mph @ 5:16:21 (120s)	6527 / 24.4mph	28.1mph at 5:16:46 27.8mph @ 5:16:46 (7-s) 27.5mph @ 5:16:46 (1s) 26.8mph @ 5:16:48 (3s) 26.0mph @ 5:16:11 (60s) 25.3mph @ 5:16:50 (120s)	17.1mph at 5:16:19 18.3mph @ 5:16:19 (7-s) 19.7mph @ 5:16:19 (1s) 21.3mph @ 5:16:19 (3s) 24.7mph @ 5:17:01 (60s) 24.9mph @ 5:16:24 (120s)	13969 / 24.7mph
2022-01-29 12:16:11 AM EST	1010.70mb	4.71V	35.6°F 93%	44.9°F	ENE (74°)	29.1mph at 5:15:22 28.9mph @ 5:15:22 (7-s) 28.5mph @ 5:15:22 (1s) 28.1mph @ 5:15:24 (3s) 26.5mph @ 5:16:03 (60s) 26.3mph @ 5:15:56 (120s)	22.3mph at 5:15:06 22.5mph @ 5:15:04 (7-s) 22.1mph @ 5:15:04 (1s) 22.0mph @ 5:15:04 (3s) 25.5mph @ 5:15:18 (60s) 23.7mph @ 5:15:04 (120s)	2075 / 26.5mph	28.3mph at 5:15:15 28.2mph @ 5:15:15 (0.1s) 28.0mph @ 5:15:12 (7-s) 27.7mph @ 5:15:13 (1s) 27.1mph @ 5:15:14 (3s) 25.3mph @ 5:16:03 (60s) 24.8mph @ 5:16:00 (120s)	16.6mph at 5:15:06 16.7mph @ 5:15:06 (0.1s) 17.6mph @ 5:15:06 (7-s) 18.1mph @ 5:15:07 (1s) 19.8mph @ 5:15:04 (3s) 23.8mph @ 5:15:19 (60s) 22.4mph @ 5:15:04 (120s)	6789 / 25.3mph	28.9mph at 5:15:15 28.6mph @ 5:15:12 (7-s) 28.2mph @ 5:15:13 (1s) 27.5mph @ 5:15:24 (3s) 25.7mph @ 5:16:03 (60s) 25.4mph @ 5:15:56 (120s)	17.5mph at 5:15:06 18.1mph @ 5:15:06 (7-s) 18.9mph @ 5:15:06 (1s) 21.0mph @ 5:15:07 (3s) 24.4mph @ 5:15:12 (60s) 22.9mph @ 5:15:04 (120s)	14542 / 25.7mph
2022-01-29 12:15:11 AM EST	1010.78mb	4.72V	35.6°F 94%	44.9°F	E (81°)	30.0mph at 5:14:11 29.7mph @ 5:14:12 (7-s) 29.3mph @ 5:14:12 (1s) 28.5mph @ 5:14:04 (3s) 26.3mph @ 5:14:56 (60s) 23.8mph @ 5:15:01 (120s)	20.5mph at 5:15:02 20.7mph @ 5:15:02 (7-s) 20.9mph @ 5:15:02 (1s) 22.0mph @ 5:15:03 (3s) 21.7mph @ 5:14:04 (60s) 22.6mph @ 5:14:09 (120s)	2018 / 25.8mph	29.3mph at 5:14:11 29.3mph @ 5:14:12 (0.1s) 29.0mph @ 5:14:12 (7-s) 28.9mph @ 5:14:12 (1s) 27.6mph @ 5:14:04 (3s) 24.7mph @ 5:14:58 (60s) 22.5mph @ 5:15:01 (120s)	16.8mph at 5:15:02 16.8mph @ 5:15:02 (0.1s) 17.5mph @ 5:15:02 (7-s) 18.7mph @ 5:15:02 (1s) 19.8mph @ 5:15:03 (3s) 20.7mph @ 5:14:04 (60s) 21.6mph @ 5:14:08 (120s)	6486 / 24.2mph	29.7mph at 5:14:11 29.4mph @ 5:14:12 (7-s) 29.1mph @ 5:14:12 (1s) 28.0mph @ 5:14:04 (3s) 25.2mph @ 5:14:57 (60s) 22.9mph @ 5:15:03 (120s)	19.2mph at 5:14:33 19.8mph @ 5:14:33 (7-s) 20.3mph @ 5:14:34 (1s) 21.5mph @ 5:14:34 (3s) 21.0mph @ 5:14:04 (60s) 21.9mph @ 5:14:09 (120s)	14010 / 24.8mph
2022-01-29 12:14:11 AM EST	1010.72mb	4.71V	35.6°F 93%	44.9°F	ENE (75°)	29.8mph at 5:14:00 29.2mph @ 5:14:00 (7-s) 28.8mph @ 5:14:01 (1s) 28.7mph @ 5:14:03 (3s) 23.5mph @ 5:13:04 (60s) 24.7mph @ 5:13:04 (120s)	16.8mph at 5:13:35 17.0mph @ 5:13:42 (7-s) 17.2mph @ 5:13:42 (1s) 18.2mph @ 5:13:36 (3s) 20.8mph @ 5:13:53 (60s) 22.4mph @ 5:13:56 (120s)	1674 / 21.7mph	28.7mph at 5:13:58 28.4mph @ 5:13:58 (0.1s) 28.1mph @ 5:14:01 (7-s) 28.0mph @ 5:14:02 (1s) 27.7mph @ 5:14:03 (3s) 22.5mph @ 5:13:04 (60s) 23.8mph @ 5:13:04 (120s)	14.4mph at 5:13:42 14.4mph @ 5:13:42 (0.1s) 14.7mph @ 5:13:42 (7-s) 15.3mph @ 5:13:42 (1s) 17.1mph @ 5:13:40 (3s) 19.8mph @ 5:13:53 (60s) 21.5mph @ 5:13:59 (120s)	5530 / 20.7mph	28.9mph at 5:14:01 28.6mph @ 5:14:01 (7-s) 28.3mph @ 5:14:02 (1s) 28.1mph @ 5:14:03 (3s) 23.0mph @ 5:13:04 (60s) 24.1mph @ 5:13:04 (120s)	14.3mph at 5:13:42 14.6mph @ 5:13:42 (7-s) 15.5mph @ 5:13:42 (1s) 17.4mph @ 5:13:43 (3s) 20.2mph @ 5:13:50 (60s) 21.8mph @ 5:13:57 (120s)	11817 / 21.0mph

2022-01-29 12:13:11 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>12:12:04</b> AM EST to <b>2022-01-29</b> <b>12:13:04</b> AM EST (60s)	1010.95mb	4.70V	35.7°F 93%	44.9°F	<b>ENE</b> <b>(75°)</b>	<b>28.3mph</b> at 5:12:07 <b>27.9mph</b> @ 5:12:05 <b>27.8mph</b> @ 5:12:05 <b>27.6mph</b> @ 5:12:07 <b>25.9mph</b> @ 5:12:08 <b>26.3mph</b> @ 5:12:19 (120s)	<b>17.1mph</b> at 5:12:35 <b>17.6mph</b> @ 5:12:35 <b>17.7mph</b> @ 5:12:35 <b>18.8mph</b> @ 5:12:36 <b>23.5mph</b> @ 5:13:03 <b>24.7mph</b> @ 5:13:03 (120s)	1825 / 23.5mph	<b>27.8mph</b> at 5:12:04 <b>27.7mph</b> @ 5:12:04 <b>27.2mph</b> @ 5:12:04 <b>27.1mph</b> @ 5:12:05 <b>26.7mph</b> @ 5:12:07 <b>25.1mph</b> @ 5:12:08 <b>25.3mph</b> @ 5:12:18 (120s)	<b>15.9mph</b> at 5:12:04 <b>16.3mph</b> @ 5:12:37 <b>17.2mph</b> @ 5:12:38 <b>18.0mph</b> @ 5:12:38 <b>18.7mph</b> @ 5:12:38 <b>22.5mph</b> @ 5:13:03 <b>23.7mph</b> @ 5:13:03 (120s)	6036 / 22.6mph	<b>28.5mph</b> at 5:12:05 <b>27.7mph</b> @ 5:12:05 <b>27.5mph</b> @ 5:12:05 <b>26.7mph</b> @ 5:12:06 <b>25.4mph</b> @ 5:12:08 <b>25.7mph</b> @ 5:12:18 (120s)	<b>18.3mph</b> at 5:12:36 <b>18.8mph</b> @ 5:12:36 <b>19.4mph</b> @ 5:12:37 <b>19.7mph</b> @ 5:12:38 <b>23.0mph</b> @ 5:13:03 <b>24.1mph</b> @ 5:13:03 (120s)	12966 / 23.0mph
2022-01-29 12:12:11 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>12:11:04</b> AM EST to <b>2022-01-29</b> <b>12:12:04</b> AM EST (60s)	1010.88mb	4.69V	35.8°F 93%	44.9°F	<b>ENE</b> <b>(76°)</b>	<b>28.9mph</b> at 5:11:50 <b>28.5mph</b> @ 5:11:13 <b>28.4mph</b> @ 5:11:14 <b>27.9mph</b> @ 5:11:12 <b>27.1mph</b> @ 5:11:23 <b>25.9mph</b> @ 5:12:02 (120s)	<b>19.2mph</b> at 5:11:34 <b>19.5mph</b> @ 5:11:32 <b>19.9mph</b> @ 5:11:33 <b>20.4mph</b> @ 5:11:35 <b>25.8mph</b> @ 5:12:04 <b>24.8mph</b> @ 5:11:07 (120s)	2019 / 25.9mph	<b>28.9mph</b> at 5:11:52 <b>28.8mph</b> @ 5:11:52 <b>28.1mph</b> @ 5:11:37 <b>27.5mph</b> @ 5:11:14 <b>26.9mph</b> @ 5:11:15 <b>25.8mph</b> @ 5:11:21 <b>24.8mph</b> @ 5:12:03 (120s)	<b>15.1mph</b> at 5:11:32 <b>15.1mph</b> @ 5:11:32 <b>15.7mph</b> @ 5:11:32 <b>17.2mph</b> @ 5:11:33 <b>20.0mph</b> @ 5:11:35 <b>24.6mph</b> @ 5:11:04 <b>23.5mph</b> @ 5:11:08 (120s)	6689 / 25.0mph	<b>29.3mph</b> at 5:11:37 <b>28.6mph</b> @ 5:11:37 <b>28.1mph</b> @ 5:11:13 <b>27.4mph</b> @ 5:11:15 <b>26.3mph</b> @ 5:11:22 <b>25.3mph</b> @ 5:12:03 (120s)	<b>16.4mph</b> at 5:11:42 <b>17.4mph</b> @ 5:11:42 <b>19.3mph</b> @ 5:11:42 <b>21.3mph</b> @ 5:11:35 <b>25.3mph</b> @ 5:12:03 <b>24.1mph</b> @ 5:11:08 (120s)	14292 / 25.3mph
2022-01-29 12:11:11 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>12:10:04</b> AM EST to <b>2022-01-29</b> <b>12:11:04</b> AM EST (60s)	1010.83mb	4.70V	35.9°F 93%	44.9°F	<b>E</b> <b>(81°)</b>	<b>30.5mph</b> at 5:10:53 <b>30.5mph</b> @ 5:10:53 <b>30.2mph</b> @ 5:10:53 <b>29.8mph</b> @ 5:10:53 <b>28.8mph</b> @ 5:10:44 <b>25.9mph</b> @ 5:11:03 <b>24.9mph</b> @ 5:11:03 (120s)	<b>17.5mph</b> at 5:10:09 <b>18.0mph</b> @ 5:10:09 <b>18.1mph</b> @ 5:10:09 <b>18.6mph</b> @ 5:10:09 <b>22.9mph</b> @ 5:10:13 <b>23.8mph</b> @ 5:10:31 (120s)	2026 / 25.9mph	<b>29.9mph</b> at 5:10:53 <b>29.8mph</b> @ 5:10:53 <b>29.2mph</b> @ 5:10:53 <b>29.0mph</b> @ 5:10:53 <b>27.9mph</b> @ 5:10:53 <b>24.6mph</b> @ 5:11:03 <b>23.6mph</b> @ 5:11:02 (120s)	<b>13.4mph</b> at 5:10:07 <b>13.4mph</b> @ 5:10:07 <b>14.0mph</b> @ 5:10:07 <b>14.8mph</b> @ 5:10:08 <b>17.1mph</b> @ 5:10:09 <b>21.7mph</b> @ 5:10:13 <b>22.4mph</b> @ 5:10:13 (120s)	6598 / 24.6mph	<b>30.1mph</b> at 5:10:53 <b>29.5mph</b> @ 5:10:53 <b>29.4mph</b> @ 5:10:53 <b>28.4mph</b> @ 5:10:53 <b>25.3mph</b> @ 5:11:03 <b>24.2mph</b> @ 5:11:02 (120s)	<b>19.5mph</b> at 5:10:09 <b>19.8mph</b> @ 5:10:09 <b>20.3mph</b> @ 5:10:10 <b>20.7mph</b> @ 5:10:10 <b>22.4mph</b> @ 5:10:13 <b>23.0mph</b> @ 5:10:11 (120s)	14300 / 25.3mph
2022-01-29 12:10:11 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>12:09:04</b> AM EST to <b>2022-01-29</b> <b>12:10:04</b> AM EST (60s)	1011.03mb	4.72V	35.9°F 93%	44.9°F	<b>ENE</b> <b>(71°)</b>	<b>28.9mph</b> at 5:09:05 <b>28.6mph</b> @ 5:09:05 <b>28.1mph</b> @ 5:09:06 <b>27.3mph</b> @ 5:09:07 <b>24.7mph</b> @ 5:09:13 <b>25.2mph</b> @ 5:09:06 (120s)	<b>16.6mph</b> at 5:09:31 <b>17.0mph</b> @ 5:09:31 <b>17.5mph</b> @ 5:09:31 <b>18.9mph</b> @ 5:09:32 <b>23.2mph</b> @ 5:09:38 <b>24.1mph</b> @ 5:10:03 (120s)	1849 / 23.8mph	<b>27.9mph</b> at 5:09:05 <b>27.9mph</b> @ 5:09:05 <b>27.7mph</b> @ 5:09:05 <b>27.1mph</b> @ 5:09:06 <b>26.4mph</b> @ 5:09:07 <b>23.1mph</b> @ 5:09:21 <b>23.8mph</b> @ 5:09:08 (120s)	<b>12.9mph</b> at 5:09:28 <b>12.9mph</b> @ 5:09:28 <b>13.8mph</b> @ 5:09:29 <b>15.3mph</b> @ 5:09:29 <b>17.1mph</b> @ 5:09:31 <b>21.7mph</b> @ 5:09:38 <b>22.6mph</b> @ 5:10:03 (120s)	6037 / 22.6mph	<b>28.6mph</b> at 5:09:05 <b>28.1mph</b> @ 5:09:05 <b>27.6mph</b> @ 5:09:06 <b>26.8mph</b> @ 5:09:07 <b>23.6mph</b> @ 5:09:13 <b>24.3mph</b> @ 5:09:08 (120s)	<b>14.6mph</b> at 5:09:31 <b>14.9mph</b> @ 5:09:31 <b>15.7mph</b> @ 5:09:31 <b>17.8mph</b> @ 5:09:31 <b>22.4mph</b> @ 5:09:36 <b>23.2mph</b> @ 5:10:03 (120s)	13004 / 23.1mph
2022-01-29 12:09:11 AM EST  <b>2022-01-29</b> <b>12:08:04</b> AM EST to <b>2022-01-29</b> <b>12:09:04</b> AM EST (60s)	1010.98mb	4.71V	35.9°F 94%	44.8°F	<b>ENE</b> <b>(74°)</b>	<b>28.6mph</b> at 5:08:29 <b>28.2mph</b> @ 5:08:29 <b>27.7mph</b> @ 5:08:29 <b>27.0mph</b> @ 5:08:27 <b>25.9mph</b> @ 5:08:04 <b>25.7mph</b> @ 5:08:04 (120s)	<b>16.6mph</b> at 5:08:46 <b>16.9mph</b> @ 5:08:46 <b>17.6mph</b> @ 5:08:46 <b>18.4mph</b> @ 5:08:48 <b>24.4mph</b> @ 5:09:01 <b>25.7mph</b> @ 5:08:50 (120s)	1905 / 24.5mph	<b>28.0mph</b> at 5:08:29 <b>27.8mph</b> @ 5:08:29 <b>27.3mph</b> @ 5:08:29 <b>27.2mph</b> @ 5:08:26 <b>26.3mph</b> @ 5:08:27 <b>24.7mph</b> @ 5:08:04 <b>24.4mph</b> @ 5:08:04 (120s)	<b>9.3mph</b> at 5:08:46 <b>9.4mph</b> @ 5:08:46 <b>9.9mph</b> @ 5:08:46 <b>11.4mph</b> @ 5:08:46 <b>14.5mph</b> @ 5:08:48 <b>22.7mph</b> @ 5:09:02 <b>23.6mph</b> @ 5:08:50 (120s)	6105 / 22.8mph	<b>28.3mph</b> at 5:08:29 <b>28.1mph</b> @ 5:08:25 <b>27.7mph</b> @ 5:08:26 <b>26.8mph</b> @ 5:08:27 <b>25.1mph</b> @ 5:08:04 <b>25.0mph</b> @ 5:08:04 (120s)	<b>11.4mph</b> at 5:08:46 <b>11.5mph</b> @ 5:08:46 <b>12.6mph</b> @ 5:08:46 <b>14.6mph</b> @ 5:08:48 <b>23.3mph</b> @ 5:09:01 <b>24.1mph</b> @ 5:08:50 (120s)	13197 / 23.4mph

Execution time (ms): -0.221634 Duplicates: 2